

BANK ^{AND} QUOTATION RECORD

REG. U. S. PAT. OFFICE

UNIVERSITY
OF MICHIGAN

APR 26 1954

INDEX TO STOCK EXCHANGE QUOTATIONS

BUSINESS ADMINISTRATION
LIBRARY

Range for March 1954

	Page		Page
American Stock Exchange.....	29	New York Stock Exchange—Bonds..	4
Boston Stock Exchange.....	50	New York Stock Exchange—Stocks..	15
Detroit Stock Exchange.....	42	Philadelphia-Baltimore Stock Exchange	41
Los Angeles Stock Exchange.....	47	Pittsburgh Stock Exchange.....	37
Midwest Stock Exchange.....	38	San Francisco Stock Exchange.....	44

INDEX TO GENERAL QUOTATIONS

Values as of March 31

	Page		Page
Banks and Trust Companies—		Municipal Bonds—	
Domestic	88	Domestic	78
Canadian	96	Canadian	81
Equipment Trusts (RR.).....	54	Public Utility Bonds.....	57
Exchange Seats	56	Public Utility Stocks.....	60
Federal Land Bank Bonds.....	78	Railroad Bonds	51
Foreign Government Bonds.....	79	Railroad Stocks	56
Industrial Bonds	64	Real Estate Trust Securities.....	67
Industrial Stocks	67	Real Estate Bonds and Stocks.....	66
Insurance Stocks	77	Textile Stocks	67
Investing Companies Securities.....	62	United States Government Securities	78
Mining Stocks	67	United States Territorial Bonds.....	78

INDEX TO OTHER STATISTICAL INFORMATION

	Page		Page
Call Loan Rates.....	1	Prime Bankers Acceptances.....	1
Dow, Jones Stock Averages.....	1	Securities Called for Redemption....	65
Foreign Exchange	2	Time Loan Rates.....	1
Money Market	1	Volume of Trading.....	1

April 1954

WILLIAM B. DANA COMPANY, PUBLISHERS

25 Park Place, New York 8, N. Y.

BANK AND QUOTATION RECORD

REG. U. S. PAT. OFFICE

Copyright in 1954 by WILLIAM B. DANA COMPANY in office of Librarian of Congress, Washington, D. C. Entered as Second Class Matter, March 14, 1928, at the Post Office at New York, N. Y., under Act of March 3, 1879—Issued Monthly

VOLUME 27

New York 8, N. Y., March, 1954

NUMBER 3

BANK AND QUOTATION RECORD

(Published Monthly)

The Bank and Quotation Record is one of the companion publications of the Commercial & Financial Chronicle and is issued monthly.

Terms for the Chronicle are \$48.00 per annum within the United States and U. S. Possessions and Territories, \$51.00 in Canada, \$48.00 in South and Central America, Spain, Mexico and Cuba, and \$55.00 in other foreign countries.

The subscription price to the Bank and Quotation Record is \$33.00 a year. Postage outside of United States extra. Single copies are sold at \$3.00 per copy.

CHICAGO OFFICE—135 South La Salle Street.

LONDON OFFICE—Edwards & Smith, 1 Drapers' Gardens, E. C.

WILLIAM B. DANA COMPANY, Publishers,
25 Park Place, New York 8

Volume of Business on New York Stock Exchange

Month of March—	1954	1953	1952	1951
Stock sales (shares)—	44,132,383	42,472,257	29,512,893	35,625,302
Bond sales (par value)—	\$	\$	\$	\$
Railroad and misc.	65,420,600	65,013,000	52,189,800	68,618,200
International Bank	69,000	93,000	45,000	32,000
Foreign govt.	13,691,400	9,649,900	5,858,040	8,008,500
United States Govt.	-----	1,000	30,000	9,000
Total bond sales	79,181,000	74,756,900	58,122,840	76,667,700

Jan. 1 to Mar. 31—	1954	1953	1952	1951
Stock sales (shares)—	110,801,704	106,768,419	93,849,231	147,039,909
Bond sales (par value)—	\$	\$	\$	\$
Railroad and misc.	200,262,600	191,370,600	154,491,400	256,536,800
International Bank	357,000	185,000	183,000	70,000
Foreign govt.	40,763,800	23,885,040	19,430,740	27,046,700
United States Govt.	5,500	1,000	98,050	10,000
Total bond sales	241,388,900	215,441,640	174,203,190	283,663,500

Volume of Business on American Stock Exchange

Month of March—	1954	1953	1952	1951
Stock sales (shares)—	11,771,789	14,020,741	10,924,320	7,872,070
Bond sales (par value)—	\$	\$	\$	\$
Domestic	860,000	1,267,000	913,000	1,855,000
Foreign govt.	1,141,000	3,264,000	872,000	1,264,000
Foreign corporate	502,000	502,000	355,000	219,000
Total bond sales	2,503,000	5,033,000	2,140,000	3,338,000
Jan. 1 to Mar. 31—				
Stock sales (shares)—	29,531,098	31,531,786	33,026,249	33,611,876
Bond sales (par value)—	\$	\$	\$	\$
Domestic	2,697,000	3,214,000	3,417,000	5,737,000
Foreign govt.	4,015,000	4,670,000	2,864,000	3,504,000
Foreign corporate	1,492,000	1,795,000	1,671,000	564,000
Total bond sales	8,204,000	9,679,000	7,952,000	9,805,000

Dow-Jones Closing Stock Averages

	30 Industrials	20 Railroads	15 Utilities	Total 65 Stocks
March 1	296.55	102.02	54.70	112.41
March 2	297.48	102.14	54.71	112.64
March 3	297.93	101.63	54.81	112.43
March 4	297.48	102.47	54.74	112.76
March 5	299.45	102.99	54.92	113.38
March 6	Saturday			
March 7	Sunday			
March 8	298.64	102.44	55.18	113.15
March 9	299.45	102.25	55.26	113.29
March 10	299.59	102.07	55.53	113.37
March 11	300.83	102.10	55.83	113.75
March 12	299.71	101.52	55.91	113.38
March 13	Saturday			
March 14	Sunday			
March 15	298.88	101.12	55.84	113.06
March 16	298.09	101.03	55.68	112.81
March 17	298.31	101.65	55.87	113.12
March 18	300.10	102.14	55.98	113.67
March 19	301.44	102.28	56.35	114.13
March 20	Saturday			
March 21	Sunday			
March 22	301.60	102.06	56.48	114.15
March 23	299.02	100.81	56.29	113.17
March 24	296.89	100.05	55.98	112.39
March 25	296.40	99.36	55.87	112.04
March 26	299.08	99.47	55.95	112.63
March 27	Saturday			
March 28	Sunday			
March 29	300.06	99.22	56.01	112.77
March 30	300.89	99.59	55.85	112.99
March 31	303.51	101.42	55.99	114.13

Averages are computed by dividing total prices by the following: Industrials, 6.16; Rails, 9.68; Utilities, 12.65; 65 Stocks, 31.19.

Rates for Money at New York

	Mar. 5	Mar. 12	Mar. 19	Mar. 26
Call loans on Stock Exchange: Range for week (mixed and industrial collateral)-----	3 3/4	3 3/4	3	3
Time loans (mixed and industrial collateral)-----				
Thirty days -----	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
Sixty days -----	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
Ninety days -----	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
Four months -----	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
Five months -----	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
Six months -----	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
Commercial paper-----				
Double and single names-----				
Prime four to six months	1 1/2 @ 2	1 1/2 @ 2	1 1/2 @ 2	1 1/2 @ 2

Call Loan Rates on the New York Stock Exchange

	Low	High	Renewal		Low	High	Renewal
March 1	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 17	3 3/4	3 3/4	3 3/4
March 2	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 18	3	3	3
March 3	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 19	3	3	3
March 4	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 20	Saturday		
March 5	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 21	Sunday		
March 6	Saturday			March 22	3	3	3
March 7	Sunday			March 23	3	3	3
March 8	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 24	3	3	3
March 9	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 25	3	3	3
March 10	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 26	3	3	3
March 11	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 27	Saturday		
March 12	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 28	Sunday		
March 13	Saturday			March 29	3	3	3
March 14	Sunday			March 30	3	3	3
March 15	3 3/4	3 3/4	3 3/4	March 31	3	3	3
March 16	3 3/4	3 3/4	3 3/4				

Daily Record of Time Loans

	Rates on Mixed Collateral					
	30 Days	60 Days	90 Days	4 Mos.	5 Mos.	6 Mos.
March 1	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 2	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 3	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 5	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 6	Saturday					
March 7	Sunday					
March 8	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 9	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 10	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 11	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 12	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 13	Saturday					
March 14	Sunday					
March 15	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 16	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 17	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4	3 @ 3 3/4
March 18	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 19	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 20	Saturday					
March 21	Sunday					
March 22	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 23	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 24	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 25	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 26	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 27	Saturday					
March 28	Sunday					
March 29	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 30	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3
March 31	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3	2 3/4 @ 3

Prime Bankers' Acceptances

	30 Days Bid Ask	60 Days Bid Ask	90 Days Bid Ask	120 Days Bid Ask	150 Days Bid Ask	180 Days Bid Ask
March 1	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 3	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 4	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 5	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 6	Saturday					
March 7	Sunday					
March 8	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 9	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 10	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 11	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 12	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 13	Saturday					
March 14	Sunday					
March 15	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 16	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 17	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 18	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 19	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 20	Saturday					
March 21	Sunday					
March 22	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 23	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 24	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 25	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 26	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 27	Saturday					
March 28	Sunday					
March 29	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2	2 @ 1 1/2
March 30	1 3/4 @ 1 1/2	1 3/4 @				

DAILY RATES OF FOREIGN EXCHANGE

The figures shown below are the approximate cable rates in the New York market for each business day of the current month.

		Argentina (Peso)			Australia	Austria	Belgium	Bolivia	—Brazil (Cruzeiro)—	
		Basic	Preferential	Free	Pound	Schilling	Franc	Boliviano	Official	Free
March 1	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2420	*.0385	*.0200	.0053	*.0428	*.0352
March 2	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2427	*.0385	*.0200	.0053	*.0428	*.0352
March 3	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2422	*.0385	*.0200	.0053	*.0428	*.0352
March 4	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2420	*.0385	*.0200	.0053	*.0428	*.0352
March 5	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2420	*.0385	*.0200	.0053	*.0428	*.0352
March 6	Saturday									
March 7	Sunday									
March 8	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2419	*.0385	*.0200	.0053	*.0428	*.0352
March 9	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2421	*.0385	*.0200	.0053	*.0428	*.0352
March 10	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2422	*.0385	*.0199	.0053	*.0428	*.0352
March 11	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2420	*.0385	*.0199	.0053	*.0428	*.0352
March 12	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2421	*.0385	*.0199	.0053	*.0428	*.0352
March 13	Saturday									
March 14	Sunday									
March 15	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2420	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 16	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2425	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 17	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2426	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 18	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2426	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 19	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2427	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 20	Saturday									
March 21	Sunday									
March 22	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2427	*.0385	*.0199	.0053	*.0428	*.0352
March 23	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2434	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 24	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2440	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 25	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2440	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 26	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2440	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 27	Saturday				*2.2431	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 28	Sunday									
March 29	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2430	*.0385	*.0198	.0053	*.0428	*.0352
March 30	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2429	*.0385	*.0199	.0053	*.0428	*.0352
March 31	—	*.2000	*.1333	*.0719	*2.2435	*.0385	*.0199	.0053	*.0428	*.0352
British Malaysia		Canada			Ceylon	Chile (Peso)		Colombia	Cuba	
Malayan Dollar		Dollar	Banker's Checks		Rupee	Free	Official	Peso	Peso	
March 1	—	*.3266	*1.0363	3 1/4 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 2	—	*.3267	*1.0360	3 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 3	—	*.3267	*1.0353	3 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 4	—	*.3267	*1.0356	3 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 5	—	*.3267	*1.0348	3 1/4 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 6	Saturday									
March 7	Sunday									
March 8	—	*.3266	*1.0344	3 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 9	—	*.3266	*1.0325	3 1/4 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 10	—	*.3266	*1.0307	3 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 11	—	*.3266	*1.0298	3 1/4 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 12	—	*.3266	*1.0305	3 1/4 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 13	Saturday									
March 14	Sunday									
March 15	—	*.3266	*1.0306	3 1/4 % prem.	*.2104	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 16	—	*.3267	*1.0291	2 1/2 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 17	—	*.3267	*1.0276	2 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 18	—	*.3267	*1.0287	2 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 19	—	*.3267	*1.0292	2 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 20	Saturday									
March 21	Sunday									
March 22	—	*.3267	*1.0285	2 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 23	—	*.3267	*1.0282	2 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 24	—	*.3267	*1.0285	2 1/4 % prem.	*.2106	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 25	—	*.3267	*1.0284	2 1/4 % prem.	*.2106	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 26	—	*.3267	*1.0277	2 1/4 % prem.	*.2106	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 27	Saturday									
March 28	Sunday									
March 29	—	*.3266	*1.0250	2 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 30	—	*.3266	*1.0203	2 1/4 % prem.	*.2105	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
March 31	—	*.3266	*1.0203	2 1/4 % prem.	*.2106	.0095	.0166	.4025	1/10 % prem.	
Czechoslovakia		Denmark	Ecuador	Egypt	England (Pounds)				Finland	
Crown		Krone	Sucre	Pound	Sterling	30 Days	60 Days	90 Days	Markka	
March 1	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8137	2.8144	2.8138	2.8131	*.0043
March 2	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8146	2.8150	2.8141	2.8138	*.0043
March 3	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8140	2.8138	2.8134	2.8128	*.0043
March 4	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8137	2.8141	2.8131	2.8128	*.0043
March 5	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8137	2.8138	2.8131	2.8125	*.0043
March 6	Saturday									
March 7	Sunday									
March 8	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8137	2.8138	2.8131	2.8122	*.0043
March 9	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8139	2.8141	2.8134	2.8128	*.0043
March 10	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8140	2.8138	2.8131	2.8122	*.0043
March 11	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8137	2.8138	2.8128	2.8119	*.0043
March 12	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8139	2.8141	2.8131	2.8122	*.0043
March 13	Saturday									
March 14	Sunday									
March 15	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8137	2.8141	2.8131	2.8119	*.0043
March 16	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8143	2.8138	2.8125	2.8113	*.0043
March 17	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8145	2.8141	2.8128	2.8113	*.0043
March 18	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8145	2.8150	2.8134	2.8119	*.0043
March 19	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8146	2.8144	2.8128	2.8109	*.0043
March 20	Saturday									
March 21	Sunday									
March 22	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8146	2.8147	2.8134	2.8119	*.0043
March 23	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8154	2.8159	2.8147	2.8134	*.0043
March 24	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8162	2.8159	2.8147	2.8134	*.0043
March 25	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8162	2.8156	2.8147	2.8134	*.0043
March 26	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8151	2.8153	2.8141	2.8128	*.0043
March 27	Saturday									
March 28	Sunday									
March 29	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8150	2.8147	2.8131	2.8119	*.0043
March 30	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8148	2.8150	2.8138	2.8122	*.0043
March 31	—	.1388	.1455	.0585	2.88 1/4	*2.8156	2.8150	2.8138	2.8128	*.0043

All footnotes shown on page 3.

DAILY RATES OF FOREIGN EXCHANGE—Continued

	France Franc	Germany Mark Blocked Mark	Hong Kong Dollar	India Rupee	Indonesia Rupiah	Iran Rial	Iraq Dinar	Ireland Pound	
March 1	*.0028	.2388	.2080	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8137
March 2	*.0028	.2388	.2065	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8146
March 3	*.0028	.2388	.2060	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8140
March 4	*.0028	.2388	.2060	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8137
March 5	*.0028	.2388	.2055	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8137
March 6	Saturday								
March 7	Sunday								
March 8	*.0028	.2388	.2085	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8136
March 9	*.0028	.2388	.2080	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8140
March 10	*.0028	.2388	.2090	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8140
March 11	*.0028	.2388	.2090	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8137
March 12	*.0028	.2388	.2120	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8137
March 13	Saturday								
March 14	Sunday								
March 15	*.0028	.2388	.2150	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8137
March 16	*.0028	.2388	.2135	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8143
March 17	*.0028	.2388	.2135	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8146
March 18	*.0028	.2388	.2140	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8145
March 19	*.0028	.2388	.2140	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8146
March 20	Saturday								
March 21	Sunday								
March 22	*.0028	.2388	.2145	.1760	*.2105	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8146
March 23	*.0028	.2388	.2150	.1760	*.2106	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8154
March 24	*.0028	.2388	.2180	.1760	*.2106	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8162
March 25	*.0028	.2388	.2190	.1760	*.2106	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8162
March 26	*.0028	.2388	.2185	.1760	*.2106	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8151
March 27	Saturday								
March 28	Sunday								
March 29	*.0028	.2388	.2195	.1760	*.2106	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8150
March 30	*.0028	.2388	.2195	.1760	*.2106	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8148
March 31	*.0028	.2388	.2195	.1760	*.2106	.0900	.0312	2.82 1/4	*2.8156

	Italy Lira	Japan Yen	Mexico Peso	Netherlands Guilder	New Zealand Pound	Norway Krone	Pakistan Rupee	Peru Sol	Philippine Is. Peso
March 1	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7858	*.1400	.3042	.0550	*.4967
March 2	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7868	*.1400	.3042	.0550	*.4967
March 3	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7862	*.1400	.3042	.0520	*.4967
March 4	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7858	*.1400	.3042	.0540	*.4967
March 5	.0016	.0027	*.1161	*.2641	*2.7858	*.1400	.3042	.0540	*.4967
March 6	Saturday								
March 7	Sunday								
March 8	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7857	*.1400	.3042	.0540	*.4967
March 9	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7859	*.1400	.3042	.0525	*.4967
March 10	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7862	*.1400	.3042	.0525	*.4967
March 11	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7858	*.1400	.3042	.0525	*.4967
March 12	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7859	*.1400	.3042	.0525	*.4967
March 13	Saturday								
March 14	Sunday								
March 15	.0016	.0027	*.1160	*.2640	*2.7858	*.1400	.3042	.0525	*.4967
March 16	.0016	.0027	*.1160	*.2640	*2.7865	*.1400	.3042	.0520	*.4967
March 17	.0016	.0027	*.1160	*.2640	*2.7866	*.1400	.3042	.0520	*.4967
March 18	.0016	.0027	*.1160	*.2640	*2.7867	*.1400	.3044	.0515	*.4967
March 19	.0016	.0027	*.1160	*.2640	*2.7868	*.1400	.3044	.0515	*.4967
March 20	Saturday								
March 21	Sunday								
March 22	.0016	.0027	*.1160	*.2640	*2.7868	*.1400	.3044	.0515	*.4967
March 23	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7868	*.1400	.3044	.0515	*.4967
March 24	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7883	*.1400	.3044	.0515	*.4967
March 25	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7883	*.1400	.3044	.0510	*.4967
March 26	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7872	*.1400	.3044	.0510	*.4967
March 27	Saturday								
March 28	Sunday								
March 29	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7871	*.1400	.3044	.0510	*.4967
March 30	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7870	*.1400	.3044	.0510	*.4967
March 31	.0016	.0027	*.1160	*.2641	*2.7877	*.1400	.3044	.0510	*.4967

	Portugal Escudo	Puerto Rico U. S. Dollar	So. Africa Pound	Spain Peseta	Sweden Krona	Switzerland Franc	Turkey Pound	Uruguay Peso (Free)	Venezuela Bolivar
March 1	*.0349	1/4 prem.	*2.8032	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 2	*.0349	1/4 prem.	*2.8041	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3300	.3000
March 3	*.0349	1/4 prem.	*2.8035	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 4	*.0349	1/4 prem.	*2.8032	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 5	*.0349	1/4 prem.	*2.8032	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 6	Saturday								
March 7	Sunday								
March 8	*.0349	1/4 prem.	*2.8031	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 9	*.0349	1/4 prem.	*2.8033	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 10	*.0349	1/4 prem.	*2.8035	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 11	*.0349	1/4 prem.	*2.8032	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 12	*.0349	1/4 prem.	*2.8033	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3300	.3000
March 13	Saturday								
March 14	Sunday								
March 15	*.0349	1/4 prem.	*2.8032	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3300	.3000
March 16	*.0349	1/4 prem.	*2.8038	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.3250	.3000
March 17	*.0349	1/4 prem.	*2.8039	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3250	.3000
March 18	*.0349	1/4 prem.	*2.8040	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3285	.3000
March 19	*.0349	1/4 prem.	*2.8041	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3285	.3000
March 20	Saturday								
March 21	Sunday								
March 22	*.0349	1/4 prem.	*2.8041	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3285	.3000
March 23	*.0349	1/4 prem.	*2.8050	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3285	.3000
March 24	*.0349	1/4 prem.	*2.8057	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3285	.3000
March 25	*.0349	1/4 prem.	*2.8057	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3275	.3000
March 26	*.0349	1/4 prem.	*2.8045	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3275	.3000
March 27	Saturday								
March 28	Sunday								
March 29	*.0349	1/4 prem.	*2.8044	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3275	.3000
March 30	*.0349	1/4 prem.	*2.8043	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3275	.3000
March 31	*.0349	1/4 prem.	*2.8051	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.3275	.3000

*Noon buying rate for cable transfers in New York, as received from Federal Reserve Bank. †Application depends upon type of merchandise.
‡Free rate. †Official rate.

New York Stock Exchange - - Bonds

Monthly and Yearly Record

RANGE OF BOND PRICES FOR MARCH

Bond Sales—		1954	1953	Bond Sales—		1954	1953
March	-----	\$79,181,000	\$74,756,900	Jan. 1 to March 31	-----	\$241,388,900	\$215,441,640

The tables on pages 4 to 27 furnish a complete record of the transactions on the New York Stock Exchange during March and the range since January 1. They need no extended introduction, as they are self-explanatory. The tables embrace every security dealt in on the Exchange. We give bonds first, using the classification adopted in the official list. The italic letters in the column headed "Interest Period" indicate in each case the month when the bonds mature.

All quotations for interest-paying bonds are at a price to which accrued interest must be added. The exceptions to the rule are income bonds and bonds on which interest is in default. This method of quoting bonds became effective January 2, 1909. Quotations after decimal point represent one or more 32nds of a point.

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1							
			Opening Bid	Ask	March 1 Opening Bid	March 1 Ask	March 31 Closing Bid	March 31 Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
	Treasury 3 1/8s 1978-1983	J-D	105.22	105.28	109.12	109.18	109.4	109.8	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 7/8s 1955-1960	M-S	102	102.4	102.5	102.9	102.1	102.4	-----	-----	102.4	Feb 16	102.4	Feb 16		
	2 3/8s 1956-1959	M-S	103.20	103.28	104.10	104.18	104.12	104.20	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 3/8s 1961	M-S	102.22	102.26	103.8	103.12	103.27	103.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 3/8s 1958-1963	J-D	105.24	106	106.10	106.18	106.14	106.22	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 3/8s 1960-1965	J-D	107.16	107.24	108.8	108.16	108.8	108.16	-----	-----	108	Feb 19	108	Feb 19		
	2 3/8s 1956-1958	M-S	101.6	101.10	102.8	102.12	102.6	102.10	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s Dec 15 1958	J-D	101.10	101.14	102.30	103.2	103.12	103.16	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s Nov 15 1961	M-N	-----	-----	101.14	101.16	101.28	101.31	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s 1962-1967	J-D	99	99.6	100.22	100.28	101.4	101.8	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s 1963-1968	J-D	98.2	98.8	100.12	100.18	100.22	100.26	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s June 1964-1969	J-D	97.26	98	99.30	100.4	100.10	100.14	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s Dec 1964-1969	J-D	97.24	97.30	99.28	100.2	100.10	100.14	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s 1965-1970	M-S	97.16	97.22	99.24	99.30	100.8	100.12	-----	-----	98.29	Feb 15	98.29	Feb 15		
	2 1/8s 1966-1971	M-S	96.30	97.4	99.20	99.26	100.4	100.8	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s June 1967-1972	J-D	96.16	96.22	99.14	99.20	100	100.4	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s Sept 1967-1972	M-S	96.14	96.20	99.16	99.22	100	100.4	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s Dec 1967-1972	J-D	96.14	96.20	99.14	99.20	100	100.4	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s 1957-1959	M-S	101	101.4	102.8	102.12	102.12	102.16	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s 1958	J-D	100.22	100.26	102.6	102.10	102.16	102.20	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	12 1/8s 1954-1955	J-D	100.18	100.20	100.14	100.17	100.10	100.13	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	12 1/8s 1954-1956	J-D	100.18	100.22	100.15	100.18	100.10	100.13	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s 1956-1959	M-S	100.4	100.8	101.18	101.22	101.16	101.20	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2 1/8s June 1959-1962	J-D	98.28	99.2	100.2	100.6	100.16	100.20	-----	-----	99.20	Feb 15	99.20	Feb 15		
	2 1/8s Dec 1959-1962	J-D	98.28	99.2	100.2	100.6	100.16	100.20	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2s June 1954	J-D	100.11	100.13	100.13	100.15	100.10	100.12	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2s Dec 1954	J-D	100.9	100.11	100.26	100.28	100.26	100.28	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	2s Dec 1954-1955	J-D	100.4	100.10	100.27	100.31	100.26	100.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	International Bank for Reconstruct & Devl—															
41,000	25-year 3s 1972	J-J	93.8	94.8	99.8	Sale	98.24	99.16	99	Mar 15	99.28	Mar 22	94.8	Jan 7	99.28	Mar 22
16,000	25-year 3s 1976	M-S	93.8	Sale	97.24	98.16	98.24	99.16	99.8	Mar 26	99.22	Mar 12	93.8	Jan 4	99.22	Mar 12
8,000	30-year 3 1/8s 1981	A-O	94	95	100.8	100.24	101.24	Sale	101.20	Mar 11	101.24	Mar 26	94.24	Jan 6	101.24	Mar 26
	23-year 3 1/8s 1975	M-N	97	98	102.8	103	102.8	103	-----	-----	-----	-----	101	Feb 2	101	Feb 2
4,000	19-year 3 1/8s 1971	A-O	100.8	101	103	103.16	103.24	104.8	103.24	Mar 25	104.12	Mar 10	101.24	Feb 1	104.12	Mar 10
	3-year 3s 1956	A-O	100.24	101	102.24	103.4	102.24	103	-----	-----	-----	-----	101.16	Jan 13	102.28	Feb 24
	15-year 3 1/8s 1969	J-J	-----	-----	103.8	103.24	103.16	104	-----	-----	-----	-----	101.20	Feb 1	103.12	Feb 25
	Serial bonds of 1950—															
	2% of 1950 due 1955	F-A	98	99	98	99	99.16	100.16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2% of 1950 due 1956	F-A	96.16	98.16	96.16	98.16	99.16	100.16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2% of 1950 due 1957	F-A	95.16	97.16	95.16	97.16	98.16	100	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2% of 1950 due 1958	F-A	94.16	96.16	94.16	96.16	97.16	99.16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2% of 1950 due 1959	F-A	93.16	95.16	93.16	95.16	97	99	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2% of 1950 due 1960	F-A	92.16	94.16	92.16	94.16	96	98	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2% of 1950 due 1961	F-A	91	93	91	93	95	97	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2% of 1950 due 1962	F-A	89.16	91.16	89.16	91.16	94	96	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	NEW YORK CITY															
152,000	Transit Unification—															
	3% corporate stk 1980	J-D	99	Sale	102 1/8	Sale	103 1/2	Sale	102 3/4	Mar 1	104 1/2	Mar 19	98%	Jan 4	104 1/2	Mar 19
	FOREIGN GOVERNMENT AND MUNICIPALITIES															
	Agricul Mtge Bk (Colombia)															
	*AGtd sinking fund 6s 1947	F-A	-----	-----	92 3/4	-----	92 3/4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	*AGtd sinking fd 6s 1948	A-O	-----	-----	92 3/4	-----	92 3/4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Akershus (Norway) 4s 1968	M-S	100	-----	92 3/4	-----	98	100	-----	-----	-----	-----	100	Jan 18	100 1/2	Jan 11
	*Antioquia (Col) 7s A 1945	J-J	70	-----	75	-----	78	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	*External s f 7s ser B 1945	J-J	70	-----	75	-----	78	-----	-----	-----	-----	-----	75	Feb 11	75	Feb 11
	*External s f 7s ser C 1945	J-J	70	-----	75	-----	78	-----	-----	-----	-----	-----	71	Jan 11	73 1/2	Feb 14
	*External s f 7s ser D 1945	J-J	70	-----	75	-----	78	-----	-----	-----	-----	-----	71	Jan 14	71	Jan 14
	Δ 7s 1st series 1957	A-O	70	-----	75	-----	78	-----	-----	-----	-----	-----	74 1/2	Feb 8	75	Feb 10
	Δ 7s 2d series 1957	A-O	70	-----	75	-----	78	-----	-----	-----	-----	-----	75	Feb 10	78	Mar 16
	Δ 7s 3d series 1957	A-O	70	-----	75	-----	78	-----	78	Mar 16	78	Mar 16	75	Feb 10	75	Feb 10
144,000	3s s f bonds 1978	J-J	43 1/4	44 1/4	48 1/2	Sale	49 1/4	-----	48 1/4	Mar 3	49 1/4	Mar 11	43 1/4	Jan 7	49 1/4	Mar 11
19,000	Antwerp extl loan 5s 1958	J-D	105	-----	106 1/4	Sale	103 1/4	104 1/4	105 1/2	Mar 16	106 1/4	Mar 1	105	Jan 7	106 1/4	Mar 1
237,000	Australia 5s of 1925 1955	J-J	101 1/4	Sale	101 1/8	Sale	101 1/2	Sale	101 1/8	Mar 1	101 1/4	Mar 8	101	Jan 11	101 1/4	Mar 8
138,000	10-year 3 1/8s 1956	F-A	99 1/2	Sale	101	Sale	101 1/4	101 1/2	100 7/8	Mar 22	101 1/4	Mar 12	99 1/2	Jan 4	101 1/4	Mar 17
106,000	10-year 3 1/8s 1957	J-D	100	Sale	101	Sale	101 1/4	101 1/2	101	Mar 1	101 1/4	Mar 29	100	Jan 4	101 1/4	Mar 29
148,000	20-year 3 1/8s 1967	J-D	97 1/2	Sale	99 1/4	Sale	100 1/4	100 1/2	99 1/4	Mar 1	100 1/2	Mar 11	97	Jan 8	100 1/2	Mar 11
224,000	20-year 3 1/8s 1966	J-D	97	Sale	99 1/2	Sale	99 1/2	100	99 1/2	Mar 3	100	Mar 26	97	Jan 4	100	Mar 26
303,000	15-year 3 1/8s 1962	F-A	97 1/4	Sale	99 1/4	Sale	98 3/4	98 1/2	98 3/4	Mar 29	99 1/4	Mar 1	97	Jan 7	99 1/4	Mar 1
	Δ Bavaria (Free State) 6 1/2s 1945	F-A	-----	-----	-----	-----	123 1/2	Sale	123 1/2	Mar 31	125	Mar 16	123 1/2	Mar 31	125	Mar 16
130,000	Belgium (King of) ext 7s 1955	J-D	109 1/4	Sale	107 1/2	Sale	107 1/2	109	107 1/2	Mar 1	108	Mar 9	107 1/2	Feb 18	109 1/4	Jan 4
72,000	Δ Berlin (City of) 6s 1958	J-D	-----	-----	-----	-----	78	Sale	70	Mar 15	80	Mar 22	70	Mar 15	80	Mar 22
72,000	Δ 6 1/2s external loan 1950	A-O	-----	-----	-----	-----	85	-----	76	Mar 15	90	Mar 23	76	Mar 15	90	Mar 23
	*Δ Brazil (U S of) extl 8s 1941	J-D	95 1/4	-----	95 1/4	-----	95 1/2	-----	-----	-----	-----	-----	95 1/2	Feb 10	95 1/2	Feb 10
	Stampd pursuant to Plan A (interest reduced to 3.5%) 1978	J-D	59 1/2	61 1/4	61 1/4	61 1/2	64									

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		March 1 Opening or Bid Ask		March 31 Closing or Bid Ask		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
			Opening or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
1,000	Brazil (U S of) (Cont)— ▲ Extl s f 6½s 1926—1957 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.375%)	A-O	90%	—	93	—	95	—	95	Mar 24	95	Mar 24
51,000	▲ Extl s f 6½s 1927—1957 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.375%)	A-O	59%	80	61½	Sale	63	64½	61½	Mar 1	64	Mar 29
1,000	▲ Extl s f 6½s 1927—1957 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.375%)	A-O	90%	—	93	—	95	—	95	Mar 16	95	Mar 16
30,000	▲ Cent Ry 30-year 7s—1952 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.5%)	A-O	60	66	61½	Sale	63	66	61½	Mar 1	63	Mar 24
2,000	▲ Cent Ry 30-year 7s—1952 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.5%)	J-D	93%	—	94½	—	95½	—	94%	Mar 5	94%	Mar 5
32,000	5% Funding bonds of 1931 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.375%)	J-D	60%	64	61	62½	64½	65½	62	Mar 2	65	Mar 30
56,000	3½s extl dollar bonds of 1944 (Plan B)	A-O	57%	61	61	—	63	63½	61	Mar 9	63	Mar 24
26,000	Series No. 1	J-D	78%	79½	79	83	79¾	81½	80%	Mar 22	81	Mar 12
4,000	Series No. 2	J-D	77%	83	77	78½	78%	80	77¾	Mar 8	80	Mar 16
18,000	Series No. 3	J-D	76%	79½	78	78½	78½	80	78	Mar 3	79½	Mar 12
50,000	Series No. 4	J-D	77%	81	77	79¾	78½	80	77¾	Mar 9	80	Mar 18
8,000	Series No. 5	J-D	77%	81½	77½	81	79	Sale	79	Mar 15	80½	Mar 22
—	Series No. 7	J-D	85½	—	85½	—	89	—	—	—	89	Feb 24
—	Series No. 8	J-D	—	80%	77	80%	79	—	78	Mar 3	78	Feb 23
—	Series No. 9	J-D	87½	90	87½	—	87½	92	—	—	87½	Jan 12
—	Series No. 10	J-D	91	—	91	—	91	—	91	Mar 22	93	Jan 12
—	Series No. 11	J-D	78	80½	78	82	80%	83	81½	Mar 17	82	Mar 15
—	Series No. 12	J-D	78	—	78	—	80%	—	—	—	80	Jan 25
—	Series No. 13	J-D	87	—	85	—	86	—	—	—	88	Feb 26
—	Series No. 14	J-D	78½	82	77	81½	79	80	79	Mar 17	79	Mar 17
—	Series No. 15	J-D	78½	82	78½	82	79	82	—	—	78½	Jan 29
—	Series No. 16	J-D	78½	82	78½	82	79	82	—	—	78½	Jan 12
—	Series No. 17	J-D	—	82	77	82	79	82	—	—	77	Feb 24
—	Series No. 18	J-D	78½	81	78	81½	79	81½	—	—	79	Jan 26
—	Series No. 19	J-D	78½	—	78½	88	79	—	—	—	78½	Jan 7
—	Series No. 20	J-D	80	82	77	82	79	82	—	—	79	Jan 15
—	Series No. 21	J-D	92	—	92	—	93	99½	95	Mar 18	95	Mar 18
—	Series No. 22	J-D	88	99½	86	—	86	—	84	Mar 26	86	Mar 5
—	Series No. 23	J-D	79½	Sale	77½	Sale	79	81	80	Mar 18	80	Mar 18
—	Series No. 24	J-D	—	81	81	—	81	—	—	—	81	Feb 17
—	Series No. 25	J-D	80	82	80	82	80%	82	—	—	—	—
—	Series No. 26	J-D	78½	—	78½	—	79	—	—	—	—	—
—	Series No. 27	J-D	81	—	81	88	81	88	81½	Mar 26	81½	Mar 26
—	Series No. 28	J-D	78	82	78	82	79	82	81½	Mar 15	82	Mar 15
—	Series No. 29	J-D	78	82	78	82	80	82	80½	Mar 26	82	Mar 15
—	Series No. 30	J-D	78½	79	78½	—	80	—	—	—	79	Jan 5
9,000	Brisbane (City) s f 5s—1957	M-S	102%	103%	102½	103	103%	103%	103	Mar 2	103½	Mar 9
23,000	Sinking fund gold 5s—1958	F-A	102%	Sale	103	104	103½	104½	103	Mar 16	104	Mar 17
22,000	Canada (Dom) 3½s—1978	J-J	43%	45	47%	48½	49%	—	48%	Mar 4	49½	Mar 10
133,000	25-year 2½s—1974	M-S	94%	95½	98%	98%	99%	Sale	98½	Mar 10	99½	Mar 3
89,000	25-year 2½s—1975	M-S	94%	94%	98	99½	98¾	99½	98¾	Mar 24	99%	Mar 3
61,000	Cauca Valley (Dept of)— 3s s f bonds—1978	J-J	43%	45	47%	48%	49%	—	48½	Mar 3	49%	Mar 9
—	▲ Chile (Rep) ext s f 7s—1942	M-N	61%	—	64%	—	65½	—	—	—	—	—
—	▲ 7s assented—1942	Feb	38½	—	38%	—	40%	—	—	—	—	—
—	▲ Extl s f gold 6s—1960	A-O	61%	—	64%	—	65½	—	64%	Mar 10	64%	Mar 10
—	▲ 6s assented—1960	A-O	38½	—	38%	—	40%	—	38%	Mar 3	39%	Mar 23
—	▲ Extl s f gold 6s—Feb 1961	F-A	61%	—	64%	—	65½	—	64½	Mar 8	64%	Mar 25
—	▲ 6s assented—Feb 1961	F-A	38½	—	38%	—	40%	—	39	Mar 8	39½	Mar 23
—	▲ Ry ref extl s f 6s—Jan 1961	J-J	61%	—	64%	—	65½	—	64%	Mar 9	64%	Mar 9
—	▲ 6s assented—Jan 1961	J-J	38½	—	38%	—	40%	—	38½	Mar 3	39½	Mar 22
—	▲ Extl s f 6s—Sep 1961	M-S	61%	—	64%	—	65½	—	63%	Feb 4	63%	Feb 4
—	▲ 6s assented—Sep 1961	M-S	38½	—	38%	—	40%	—	40%	Mar 29	40%	Mar 29
—	▲ Extl sinking fund 6s—1962	M-S	61%	—	64%	—	65½	—	63½	Jan 22	64%	Jan 19
—	▲ 6s assented—1962	M-S	38½	—	38%	—	40%	—	39½	Mar 12	39½	Mar 22
—	▲ Extl sinking fund 6s—1963	M-N	61%	—	64%	—	65½	—	63½	Jan 19	63½	Jan 19
—	▲ 6s assented—1963	M-N	38½	—	38%	—	40%	—	38½	Feb 25	38½	Feb 25
—	▲ Extl s f bonds 3s—1993	J-D	36%	Sale	38%	Sale	40	Sale	38½	Mar 1	40½	Mar 30
—	▲ Chile (Mtg Bank) 6½s—1957	J-D	61%	—	64%	—	65½	—	—	—	—	—
—	▲ 6½s assented—1957	J-D	38½	—	38%	—	40%	—	—	—	—	—
—	▲ 6s assented—1961	J-D	38½	—	38%	—	40%	—	—	—	—	—
—	▲ Guar sinking fund 6s—1961	A-O	61%	—	64%	—	65½	—	—	—	—	—
—	▲ 6s assented—1961	A-O	38½	—	38%	—	40%	—	—	—	—	—
—	▲ Guar sinking fund 6s—1962	M-N	61%	—	64%	—	65½	—	64½	Mar 15	65%	Mar 30
—	▲ 6s assented—1962	M-N	38½	—	38%	—	40%	Sale	40%	Mar 31	40%	Mar 31
—	▲ Chilean Munic Loan 7s—1960	M-S	61%	—	64%	—	65½	—	64%	Mar 8	64%	Mar 8
—	▲ 7s assented—1960	M-S	38½	—	38%	—	40%	—	39%	Mar 25	39%	Mar 25
—	▲ Chinese Hukuang Ry 5s—1951	J-D	6%	6½	7	9	17½	Sale	9	Mar 9	20½	Mar 26
—	▲ Cologne (City of) 6½s—1950	M-S	—	—	—	—	121	Sale	121	Mar 31	123	Mar 17
—	▲ Colombia (Rep of)— ▲ 6s of 1928—Oct 1961	A-O	—	—	105	—	105	—	—	—	105	Feb 12
—	▲ 6s of 1927—Jan 1961	J-O	—	—	105	—	105	—	—	—	105	Jan 14
—	▲ 3s extl s f bonds—1970	A-A	53%	Sale	57%	58½	59%	Sale	106	Mar 30	106	Mar 30
—	Colombia (Mtg Bank) ▲ Sinking fund 6½s—1947	A-O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	▲ Sinking fd 7s 1926—1946	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	▲ Sinking fd 7s 1927—1947	F-A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	▲ Copenhagen extl 5s—1952	J-D	100%	Sale	101%	Sale	100%	101%	100%	Mar 15	101%	Mar 3
—	▲ Gold 4½s—1953	M-N	100%	Sale	100%	—	101½	—	101	Mar 9	101½	Mar 16
—	▲ Costa Rica (Rep of) 7s—1951	M-N	44%	45	48	Sale	47½	50	47	Mar 1	50%	Mar 23
—	▲ 2s ref s f bonds '53 due—1972	A-O	—	—	—	—	40½	42½	42%	Mar 29	42½	Mar 29
—	▲ Cuba (Rep of) 4½s ext—1977	J-D	113%	Sale	113	—	110%	Sale	110½	Mar 26	113½	Mar 2
—	▲ Cundinamarca 3s—1978	J-J	43%	45	47%	48½	49½	Sale	48½	Mar 5	49½	Mar 31
—	Czechoslovak (State)— Stampd assented (Interest reduced to 6%) ext to—1960	A-O	35%	48%	39	48%	40%	43	40	Mar 5	43	Mar 25
—	▲ Denmark extl 4½s—1962	A-O	101%	Sale	104	Sale	102½	Sale	101½	Mar 19	104	Mar 1
—	▲ Called bonds	—	—	—	—	—	—	—	99%	Mar 29	100	Mar 15
—	▲ El Salvador (Republic of)— 4s extl s f s bds—Jan 1 1976	J-J	82%	85½	83	—	83	87	83	Mar 22	83	Mar 22
—	3½s extl s f s bds—Jan 1 1976	J-J	65	66	68%	70	66	—	68%	Mar 10	68%	Mar 22
—	3s extl s f s bds—Jan 1 1976	J-J	58%	—	58½	—	58	—	58½	Mar 22	58½	Mar 22
—	▲ Estonia (Republic) 7s—1967	J-J	13%	15	16	17	13½	—	16	Mar 2	13½	Mar 19
—	▲ Frankfurt on Main 6½s—'53	M-N	—	—	—	—	121%	Sale	118	Mar 15	122	Mar 15
—	German (Federal Rep of)— External loan of 1924— 5½s dollar bonds—1969	A-O	—	—	75%	Sale	82%	Sale	74%	Mar 1	84½	Mar 23
—	3s dollar bonds—1972	A-O	—	—	52	Sale	57	Sale	52	Mar 1	57%	Mar 29
—	Prussian Conv 1953 issue 4s dollar bonds—1972	A-O	—	—	58½	Sale	65	Sale	58½	Mar 1	66	Mar 23
—	International loan of 1930— 5s dollar bonds—1980	J-D	—	—	67%	Sale	77%	Sale	67	Mar 1	80%	Mar 23
—	3s dollar bonds—1972	J-D	—	—	52%	Sale	56%	Sale	52%	Mar 1	57½	Mar 23
—	German extl loan 1924 (Dawes loan)— ▲ 7s gold bonds—1949	A-O	—	—	91%	Sale	101%	Sale	91%	Mar 1	102½	Mar 23
—	German Govt International— (Young loan)— 5½s loan 1930 due—1965	J-D	—	—	81%	Sale	91	Sale	81½	Mar 1	95%	Mar 23

For footnotes, see page 14.

NEW YORK STOCK EXCHANGE—BONDS

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
	Great Consolidated Elec Pow—											
	*Δ7s 1st mtge ser A...1944	F-A	161½	—	163	—	163	—			162½ Jan 13	162½ Jan 13
37,000	7s ser A 1944 ext to 1954	F-A	99%	—	101½	Sale	100% 101½	100% Mar 26	101½ Mar 1	100% Feb 2	101½ Mar 1	
4,000	*Δ6½s 1st gen mtge...1950	J-J	155%	—	158	165	163	162	Mar 5	163	Mar 17	163
11,000	6½s due 1950 ext to 1960	J-J	98%	—	99%	—	100	100	Mar 17	100	Mar 17	100
	Greek Government											
341,000	Δ7s part paid...1964	M-N	19%	Sale	43%	Sale	39%	Sale	39	Mar 26	45% Mar 1	49% Feb 8
614,000	Δ6s part paid...1968	F-A	18%	Sale	40%	Sale	36%	Sale	36½	Mar 31	41	Mar 1
9,000	ΔHamburg (State of) 6s...1946	A-O	—	—	—	—	120	Sale	120	Mar 31	123	Mar 17
3,000	Helsingfors (City) ext 6½s 1960	A-O	96%	97%	97%	—	98	99%	97%	Mar 17	99%	Mar 30
145,000	Italian (Rep) 3s...1977	J-J	54%	Sale	53	Sale	55	55%	52½	Mar 9	56%	Mar 22
	Italian Credit Consortium for Public Works—											
247,000	30 year ext s f 3s...1977	M-S	52%	Sale	51½	Sale	53%	54%	51	Mar 5	55	Mar 23
	*Δ7s series B...1947	M-S	92	—	93½	—	93½	—	—	—	—	—
	Italian Pub Util Credit Inst—											
235,000	30 year gtd ext s f 3s...1977	J-J	53%	Sale	52%	Sale	55	Sale	52%	Mar 9	56%	Mar 22
	*Δ7s series B...1952	J-J	92	—	95%	—	95%	—	52%	Mar 9	56%	Mar 22
6,000	ΔItaly (Kingdom of) 7s...1951	J-J	92	—	95%	—	98%	—	95%	Mar 10	98%	Mar 22
	Japanese (Imperial Govt)—											
17,000	Δ6½s extl loan of '24...1954	F-A	145½	Sale	149%	—	151%	—	149%	Mar 2	151%	Mar 30
210,000	6½s due 1954 ext to 1964	F-A	87%	Sale	88%	—	90%	—	88%	Mar 1	91%	Mar 24
7,000	Δ5½s extl loan of '30...1955	M-N	129%	Sale	130	—	134	—	130	Mar 4	136	Mar 5
106,000	5½s due 1955 ext to 1975	M-N	80%	Sale	82	Sale	85%	Sale	82	Mar 1	86	Mar 30
22,000	ΔJugoslavia 7s...1957	A-O	19%	Sale	22½	28	26%	Sale	25½	Mar 10	27%	Mar 2
127,000	ΔMedellin (Colombia) 6½s...1954	J-D	69	—	73	—	73%	—	—	—	—	—
	3s s f bonds...1978	J-J	44	44%	47%	48	49	50	47	Mar 2	49%	Mar 12
	Mexican Irrigation—											
	*Δ4½s assented (1922 agreement)...1943	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Δ4½s small...1943	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ΔNew assented (1942 agreement)...1968	J-J	9%	10	10	10%	10	10%	10	Mar 8	10	Mar 8
7,000	ΔSmall...1968	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mexico (Republic of)—											
	*Δ5s of 1899 due...1945	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ΔLarge...1945	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ΔSmall...1945	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	*Δ5s assented (1922 agreement)...1945	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	27	Mar 30	27	Mar 30
	ΔLarge...1945	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ΔSmall...1945	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Δ5s new assented (1942 agreement)...1963	J-J	16%	—	16%	18	17%	18	16%	Mar 9	17%	Mar 8
31,000	ΔLarge...1963	J-J	16%	18	16%	18	17%	17%	17	Mar 15	17%	Mar 26
17,000	ΔSmall...1963	J-J	16%	—	16%	—	17%	—	—	—	—	—
	Δ4s of 1904 (assented to 1922 agreement)...1954	J-D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Δ4s new assented (1942 agreement)...1968	J-J	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Mar 8	9%	Mar 22
8,000	*Δ4s of 1910 (assented to 1922 agreement)...1945	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ΔSmall...1945	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Δ4s new assented (1942 agreement)...1963	J-J	x15%	Sale	15%	16%	15%	16%	15%	Mar 15	15%	Mar 15
5,000	ΔSmall...1963	J-J	15%	16%	15%	16%	16%	16%	16%	Mar 4	16%	Mar 4
50,000	*ΔTreasury 6s of 1913 (assented to 1922 agreement)...1933	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ΔSmall...1933	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Δ6s new assented (1942 agreement)...1963	J-J	17%	19	18	19	18	19	—	—	—	—
1,000	ΔSmall...1963	J-J	17%	18½	18	18½	18	18½	—	—	—	—
	ΔMilan (City of) 6½s...1952	A-O	92½	Sale	92½	—	92	—	92½	Mar 9	92½	Mar 9
	Minas Geraes (Brazil)											
	ΔSec extl s f 6½s...1958	M-S	53	—	53	—	53	—	—	—	—	—
	Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.125%)...2008	M-S	33	34	36%	37	37%	—	37	Mar 5	37	Mar 5
1,000	ΔSec extl s f 6½s...1959	M-S	53	—	53	—	53	—	—	—	—	—
	Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.125%)...2008	M-S	33	—	36%	—	37%	—	—	—	—	—
4,000	[Netherlands (Kgd) 3½s...1957	M-N	101½	102	101½	—	101½	102	101½	Mar 15	101½	Mar 15
28,000	Norway ext s f 4½s...1956	M-S	101	101½	101	101½	101½	Sale	101½	Mar 12	102½	Mar 8
58,000	ΔExternal s f 4½s...1965	A-O	101½	Sale	101½	101½	100%	101%	100%	Mar 24	101%	Mar 3
30,000	4s s f external loan...1963	F-A	99%	100%	100%	Sale	100%	101%	100%	Mar 3	100%	Mar 1
31,000	3½s s f external...1957	A-O	96%	98%	99	—	98%	99%	99	Mar 18	99%	Mar 24
2,000	Municipal bank extl 6s...1970	J-D	101%	Sale	102	103	102	—	102½	Mar 26	103	Mar 15
45,000	ΔNuremberg (City of) 6s...1952	F-A	—	—	—	—	121%	—	120	Mar 29	123	Mar 18
	Oriental Development Co Ltd											
9,000	Δ6s extl loan (30-yr)...1953	M-S	131	Sale	135	—	137	—	137	Mar 3	139%	Mar 15
40,000	6s due 1953 ext to 1963	M-S	77½	Sale	80%	81%	80%	82%	81½	Mar 4	83	Mar 8
2,000	Δ5½s extl loan (30-yr)...1958	M-N	118%	—	120%	—	120%	—	120%	Mar 18	120%	Mar 28
54,000	5½s due 1958 ext to 1968	M-N	70%	72%	72%	73%	74%	Sale	72%	Mar 4	75%	Mar 16
1,000	Oslo (City) 4½s external...1955	A-O	100%	—	100%	—	100%	—	101½	Mar 12	101½	Mar 12
	*ΔPernambuco (State) 7s...1947	M-S	50	—	50	—	52	—	—	—	—	—
	Stpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.125%)...2008	M-S	32%	36	37	—	34%	—	40	Mar 2	40	Mar 2
1,000	ΔPeru (Rep) sec s f 7s...1950	M-S	55%	56½	57%	—	59%	—	58½	Mar 5	60%	Mar 31
10,000	ΔNat'l loan ext. s f 6s...1960	J-D	55	56	57%	—	59%	—	58½	Mar 2	59%	Mar 30
4,000	ΔNat'l loan ext s f 6s...1961	A-O	55	56%	57%	—	59%	—	58½	Mar 2	59%	Mar 30
	*ΔPoland (Rep) gold 6s...1940	A-O	8	10	10%	—	10%	—	—	—	—	—
2,000	Δ4½s assented...1958	A-O	8	Sale	9%	11%	10	13	11	Mar 1	11	Mar 1
6,000	*ΔStabilization loan 7s...1947	A-O	13	—	12	—	13	18	17	Mar 24	18	Mar 29
28,000	Δ4½s assented...1968	A-O	8	Sale	11	Sale	10	Sale	9%	Mar 11	11	Mar 1
14,000	ΔExternal s f 8s...1950	J-J	10%	Sale	8	12%	10%	15	12½	Mar 5	14	Mar 29
40,000	Δ4½s assented...1963	J-J	8%	Sale	9%	11%	10	11%	9%	Mar 8	11%	Mar 24
	Porto Alegre (City of)											
	8s 1961 stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.375%)...2001	J-D	—	—	38%	—	38%	—	—	—	—	—
	7½s 1966 (stmp Plan A) (Interest reduced to 2.25%)...2006	J-J	—	40	38	40	38%	—	—	—	—	—
	Prussia (Free State)											
11,000	6½s s f gd ext ('26 In)...1951	M-S	—	—	70%	Sale	76%	—	70%	Mar 1	76%	Mar 25
16,000	5s s f gold ext ('27 In)...1952	A-O	—	—	70%	Sale	76	—	70%	Mar 1	76%	Mar 30
9,000	ΔRhine-Main-Danube 7s...1950	M-S	—	—	—	—	142%	—	130	Mar 16	142%	Mar 25
	*ΔRio de Janeiro (City) 8s...1946	A-O	55%	—	55%	—	56%	—	—	—	—	—
	Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.375%)...2001	A-O	32	37	37	38	39	Sale	37½	Mar 9	39	Mar 24
26,000	ΔExternal sec 6½s...1953	F-A	49	51½	49%	—	51	—	51	Mar 16	51	Mar 16
1,000	Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2%)...2012	F-A	31	Sale	32½	32½	34%	35%	32½	Mar 2	34	Mar 24
14,000	Rio Grande do Sul (State)											
	*Δ8s extl loan of 1921...1946	A-O	67	—	67	—	67	—	—	—	—	—
	Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.5%)...1999	A-O	44%	—	45	—	48%	Sale	48%	Mar 31	48%	Mar 31

For footnotes, see page 14.

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1			
			Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
1,000	Rio Grande do Sul (Cont)— Δ6s extl s f gold.....1968 Stmp pursuant to Plan A (interest reduced to 2%).....2012	J-D	56	—	56%	—	57	—	56½ Mar 2	56½ Mar 2	56% Jan 29	56½ Feb 10
2,000	Δ7s extl loan of 1926.....1966 Stmp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%).....2004	J-D M-N	37½ 56½	Sale	38 56½	40	36 57½	40	38 Mar 5	38½ Mar 16	37½ Jan 4	40 Jan 29
5,000	7s 1967 (stmp Plan A) (interest reduced to 2.25%).....2004	M-N	—	42	37	40	37½	41	37½ Mar 25	37½ Mar 25	37 Jan 26	37½ Mar 25
1,000	Δ2.25%.....2004	J-D	—	—	37	—	37½	Sale	37½ Mar 31	37½ Mar 31	37½ Mar 31	37½ Mar 31
10,000	ΔRome (City of) 6½s.....1952	A-O	92	—	92½	96	96	Sale	93 Mar 11	96 Mar 22	92½ Jan 15	96 Mar 22
—	Sao Paulo (City)— Δ8s extl secured s f.....1952 Stmp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.375%).....2001	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Δ6½s extl secured s f.....1957 Stmp pursuant to Plan A (interest reduced to 2%).....2012	M-N	—	—	59½	51	60	51	56	—	—	—
1,000	San Paulo (State of) 8s 1936 stmpd pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%).....1999	M-N	—	56	50	52	50	52	50½ Mar 8	50½ Mar 8	50½ Mar 8	51 Feb 1
6,000	Δ8s external.....1950 Stmp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%).....1999	J-J	72	Sale	67½	70	67½	75	70 Mar 3	71½ Mar 3	70 Jan 19	73½ Jan 8
11,000	Δ7s extl water loan.....1956 Stmp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%).....2004	J-J	—	—	85	—	86	—	—	—	—	—
5,000	Δ6s extl dollar loan.....1968 Stmp pursuant to Plan A (interest reduced to 2%).....2012	J-J	—	—	67½	62%	63½	70	66 Mar 29	73 Mar 5	59 Jan 14	73 Mar 5
2,000	Δ8s secured external.....1962	M-N	15%	Sale	22%	Sale	22%	Sale	20 Mar 16	24½ Mar 3	15% Jan 4	26½ Feb 10
125,000	Δ7s series B sec extl.....1962	M-N	15%	Sale	22	23	22½	Sale	20 Mar 16	23½ Mar 3	15% Jan 4	26% Feb 10
2,000	Shinyetsu Elec Power Co Ltd Δ6½s 1st mtge s f.....1952	J-D	142½	—	144½	—	147	—	149 Mar 3	149 Mar 3	143% Jan 8	149 Mar 3
3,000	6½s due 1952 ext to 1962	J-D	87½	88	88	—	89	92	90½ Mar 18	90½ Mar 18	87 Jan 19	90½ Mar 18
2,000	ΔSilesia (Prov) extl s f 7s.....1958	J-D	12½	14%	13	20	—	20	19½ Mar 26	19½ Mar 26	15 Jan 19	19% Mar 26
21,000	Δ4½s assented.....1958	J-D	7½	10	10½	12	11½	12%	11 Mar 2	12½ Mar 29	10% Jan 28	13½ Feb 11
84,000	Sydney County Council— 10-year 3½s.....1957	J-J	99½	102½	100%	Sale	100½	101	100½ Mar 12	100½ Mar 4	100% Jan 13	100% Feb 16
1,000	Taiwan Electric Power Co Ltd Δ5½s (40-yr) s f.....1971	J-J	118½	—	119%	—	124	—	120 Mar 9	120 Mar 9	120 Mar 9	121 Feb 9
62,000	5½s due 1971 ext to 1981	J-J	68	69	69%	Sale	72	73½	68% Mar 8	74% Mar 25	68 Jan 14	74% Mar 25
13,000	Tokyo (City of)— Δ5½s extl loan of '27.....1961	A-O	121½	Sale	126	140	126½	Sale	126 Mar 2	126½ Mar 18	121½ Jan 4	126½ Mar 18
18,000	5½s due 1961 ext to 1971	A-O	72%	Sale	74%	76%	75%	76	75½ Mar 24	76½ Mar 10	71% Jan 14	76% Mar 10
5,000	Δ6s sterling in of '12.....1952	M-S	57½	60	62%	Sale	63%	—	62% Mar 1	63½ Mar 4	60 Feb 3	63% Mar 4
—	ΔWith Mar 1 '42 coup on	M-S	55½	—	62%	—	63%	—	—	—	55½ Jan 11	60 Feb 10
40,000	Tokyo Electric Light Co Ltd— Δ6s 1st mtge s ser.....1953	J-D	135	Sale	138½	—	143	Sale	140 Mar 4	143 Mar 31	134½ Jan 8	143 Mar 31
183,000	6s 1953 extended to 1963	J-D	80%	Sale	81½	Sale	81%	Sale	81½ Mar 1	83 Mar 15	79 Jan 7	83½ Feb 12
—	Ujigawa Elec Pow Co Ltd Δ7s 1st mtge s f.....1946	M-S	161	—	163	—	163	—	—	—	—	—
1,000	7s due 1945 ext to 1955	M-S	100	—	100	—	99%	—	100 Mar 11	100 Mar 11	100 Feb 11	100 Feb 11
—	ΔUruguay (Rep) extl 8s.....1966	F-A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	ΔExtl sinking fund 6s.....1960	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	ΔExtl sinking fund 6s.....1964	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
577,000	3½-4-4½% (\$ bonds '37) Extl readjustment.....1979	M-N	90%	Sale	91½	Sale	93½	Sale	91½ Mar 2	93½ Mar 19	90% Jan 4	93½ Mar 19
25,000	Extl conversion.....1979	M-N	88	89	92	—	—	—	94½ Mar 25	94½ Mar 25	89 Jan 7	94½ Mar 25
2,000	3½-4½-4½% extl conv.....1978	J-D	91%	94%	91%	97%	93%	96	92% Mar 26	92% Mar 26	92 Feb 25	93 Feb 9
58,000	4-4½-4½s extl readjust.....1978	F-A	95%	97%	95%	—	98	Sale	95½ Mar 19	98 Mar 31	95% Jan 27	98 Mar 31
1,000	3½s extl readjustment.....1984	J-J	70	82	75%	81	78%	81	78% Mar 26	78% Mar 26	72 Jan 29	78% Feb 24
—	Valle Del Cauca— See Cauca Valley (Dept of)											
2,000	ΔWarsaw (City) extl 7s.....1958	F-A	12	—	—	—	—	—	14 Mar 18	14 Mar 18	13 Feb 18	15 Feb 1
30,000	Δ4½s assented.....1958	F-A	6½	Sale	—	—	—	—	9% Mar 5	10 Mar 24	6% Jan 4	11% Feb 10
1,000	ΔYokohama 6s of '26.....1961	J-D	129%	—	133½	—	134½	140	134% Mar 5	134% Mar 5	130 Jan 5	134½ Feb 15
9,000	6s due 1961 ext to 1971	J-D	77½	78%	80½	81½	82	84½	81½ Mar 8	83% Mar 18	77½ Jan 7	83% Mar 18
—	RAILROAD AND INDUSTRIAL COMPANIES											
—	Alabama Gt Southern 3½s.....'67	M-N	100	—	100%	—	100%	—	—	—	—	—
25,000	Alabama Pwr 1st M 3½s.....1972	J-J	102%	Sale	103%	104½	104	104%	104½ Mar 2	104% Mar 18	101% Jan 6	104% Mar 18
4,000	Albany & Susq RR 4½s.....1975	J-J	101	—	101½	103	102%	—	101½ Mar 9	101½ Mar 9	101½ Mar 9	101½ Mar 9
101,000	Allegheny Corp 5s 4s A.....1962	M-N	99	Sale	99½	Sale	99%	100	99½ Mar 1	100 Mar 1	99 Jan 28	100 Mar 1
10,000	Allegheny & West 1st 4s.....1998	A-O	69	73	72%	—	73	—	72½ Mar 10	73 Mar 29	71½ Feb 17	73 Mar 29
237,000	Allied Chem & Dye 3½s.....1978	A-O	103%	Sale	104%	Sale	104%	Sale	104% Mar 9	105 Mar 2	103% Jan 4	105% Feb 24
157,000	Allis-Chalmers Mfg 2s.....1956	M-S	97%	98%	99%	Sale	99%	99%	99% Mar 1	100 Mar 4	98% Jan 6	100 Mar 4
104,000	Alum Co of Amer 3½s.....1964	F-A	102½	Sale	103%	Sale	103	103%	103 Mar 30	103% Mar 2	102% Jan 4	104% Feb 19
28,000	Aluminum Co of Can 3½s.....'70	M-N	104%	Sale	105%	Sale	106	—	105% Mar 9	106 Mar 25	104% Jan 6	106 Mar 25
16,000	American Airlines 3s debs.....1966	J-D	94%	—	92	—	93%	95	93% Mar 24	93% Mar 24	93% Mar 24	95% Feb 9
9,000	Am Bosch Corp 3½s debs.....1964	M-N	96	100	100	Sale	96	—	100 Mar 1	100 Mar 1	100 Mar 1	100 Mar 1
453,000	Amer & Foreign Pwr 5s.....2030	M-S	77%	Sale	81	Sale	83%	Sale	81 Mar 1	84 Mar 22	77% Jan 4	84 Mar 22
1,677,000	4.80s junior debs.....1987	J-J	62%	Sale	66%	Sale	67%	Sale	65% Mar 4	68 Mar 11	62% Jan 4	68 Mar 11
—	American Tel & Tel—											
253,000	2½s debentures.....1980	F-A	91%	Sale	96%	Sale	96½	97	96% Mar 1	97½ Mar 5	91% Jan 4	97½ Mar 5
229,000	2½s debentures.....1975	A-O	94	Sale	98%	Sale	98½	Sale	98 Mar 12	98% Mar 4	93% Jan 4	98% Mar 4
267,000	2½s debentures.....1986	J-J	87%	Sale	93	Sale	93½	Sale	93 Mar 1	94% Mar 5	87% Jan 4	94% Mar 5
639,000	2½s conv debs.....1961	J-D	111%	Sale	118	Sale	119%	Sale	117% Mar 1	121% Mar 12	111% Jan 4	121% Mar 12
71,000	2½s debentures.....1982	A-O	91%	92%	96%	97	96%	97%	96% Mar 3	97% Mar 4	92% Jan 5	97% Mar 4
35,000	2½s debentures.....1987	J-D	93	Sale	98%	Sale	98%	Sale	98% Mar 1	99% Mar 9	93 Jan 4	99% Mar 9
127,000	3% debentures.....1973	J-D	104%	Sale	105%	Sale	105%	Sale	105% Mar 3	105% Mar 2	104% Jan 4	105% Feb 26
224,000	3% debentures.....1971	F-A	95%	Sale	98%	Sale	98%	Sale	97% Mar 17	99 Mar 8	95% Jan 5	99 Feb 23
248,000	3% conv debs.....1963	M-S	118	Sale	123%	Sale	125	—	123% Mar 1	127% Mar 12	118 Jan 4	127% Feb 12
335,000	3½s conv debs.....1964	J-J	119%	Sale	125%	Sale	127	—	125% Mar 1	129% Mar 11	119% Jan 4	129% Feb 11
3,321,000	3½s conv debs.....1965	J-D	119	Sale	125%	Sale	127½	Sale	125% Mar 1	129% Mar 12	118% Jan 4	129% Feb 12
340,000	American Tobacco 3s.....1962	A-O	99%	Sale	101%	Sale	101%	Sale	101% Mar 11	102% Mar 5	99% Jan 4	102% Mar 5
235,000	3s debentures.....1969	A-O	96%	Sale	100%	Sale	102	Sale	100% Mar 1	102% Mar 30	96% Jan 4	102% Mar 30
109,000	3½s debentures.....1977	F-A	—	99	102	Sale	103	Sale	102 Mar 1	103% Mar 10	96% Jan 5	103% Mar 10
4,000	Anglo-Lautaro Nit 4s.....1980	J-D	96	99	90%	93%	92	—	91 Mar 10	91 Mar 10	91 Mar 10	96 Jan 6
22,000	Anheuser Busch Inc 3½s.....1977	A-O	100	101	103	103%	103%	104	103 Mar 8	103% Mar 2	101 Jan 8	103% Mar 2
32,000	Ann Arbor 1st g 4s—July 1995	A-J	79	80	79%	—	82	—	82% Mar 25	83 Mar 25	80 Jan 5	83 Feb 9
—	A. P. W. Products 5s.....1966	A-O	—	99%	—	79%	—	79%	—	—	—	—
7,000	Associates Invest 3½s.....1962	M-S	101	102½	103	—	103	—	102% Mar 10	103 Mar 9	101 Jan 8	103 Feb 25

For footnotes, see page 14.

NEW YORK STOCK EXCHANGE—BONDS

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1	
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask			Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
182,000	Atchison Top & Santa Fe											
75,000	General gold 4s.....1995	A-O	118	Sale	121 1/4	Sale	123 1/4	Sale	121 1/4	Mar 1	124 1/4	Mar 19
	Stamped 4s.....July 1995	M-N	111 1/4	Sale	115	Sale	117 1/2	Sale	114 1/2	Mar 22	117	Mar 22
11,000	Atlanta & Charlotte Air Line											
	1st mtge 3 1/4s.....1963	M-N	100 1/2	--	102	--	103 3/4	--	102	Mar 3	103	Mar 15
84,000	Atlantic Coast Line											
22,000	Gen unified 4 1/2s ser A.....1964	J-D	106 3/4	--	108 3/4	Sale	108 3/4	109 1/4	107 1/2	Mar 9	109 3/4	Mar 16
6,000	Gen mtge 4 1/2-4s ser A.....1980	M-S	101 3/4	--	102 1/2	Sale	102 1/2	Sale	102 1/2	Mar 1	104	Mar 26
107,000	Gen mtge 4 1/2s ser C.....1972	J-J	103 1/4	--	104	--	103 3/4	--	103 3/4	Mar 17	104	Mar 2
113,000	Atlantic Refin 2 3/4s debs.....1966	J-J	96 3/4	97 3/4	99	Sale	99 3/4	--	99	Mar 1	100	Mar 19
	3 1/4s debentures.....1979	J-J	--	--	104 3/4	105	105 1/2	Sale	104 3/4	Mar 3	106 1/4	Mar 26
254,000	Baltimore & Ohio RR Co											
	1st mtg 4s ser A.....July 1 1975	A-O	94	Sale	95 1/4	Sale	96 1/4	Sale	93 3/4	Mar 18	96 3/4	Mar 30
167,000	1st M 5s ser B (4% fixed & 1% con int).....July 1, '75	A-O	99 3/4	Sale	101	Sale	101 1/4	Sale	100 3/4	Mar 9	101 1/4	Mar 30
	Ref & gen mtge 5% (2% fixed and 3% contingent interest)											
391,000	Series G due Dec 1 1995	J-D	75 1/4	Sale	78 3/4	Sale	77 1/2	Sale	77	Mar 30	80	Mar 9
180,000	Series K due Mar 1 2000	M-S	75 1/4	77	76 3/4	78 1/2	76 3/4	Sale	76 3/4	Mar 29	78 3/4	Mar 9
202,000	Series M due Mar 1 1996	M-S	75 1/4	Sale	78 3/4	Sale	77 3/4	Sale	76 3/4	Mar 29	79	Mar 9
	Ref & gen mtge 6% (2% fxd and 3% contingent interest)											
137,000	Series J due Dec 1 1995	J-D	86 1/2	Sale	89 1/2	Sale	88	Sale	88	Mar 30	91	Mar 3
856,000	Δ Conv 4 1/2s Inc.....Feb 1 2010	May	66 1/2	Sale	70 1/2	Sale	69	Sale	68 1/2	Mar 30	71 1/2	Mar 3
	Pgh Lake Erie & West Va											
32,000	Ref 4s series A.....1980	M-N	94 1/4	98	95	Sale	93 1/2	96	93 1/4	Mar 18	95 3/4	Mar 18
	Southwestern Division											
95,000	5s (3 1/2% fixed & 1 1/2% contingent int).....1980	J-J	83 1/4	Sale	83	Sale	82	Sale	80 3/4	Mar 30	84 1/4	Mar 12
34,000	Toledo Cincinnati Division											
64,000	1st mtge 4s ser D.....1985	J-J	--	82 1/4	82	84	82	82 1/4	82	Mar 3	83 1/4	Mar 16
58,000	Bangor & Aroostook 4 1/2s.....1976	J-J	90 1/2	Sale	91	91 1/4	91 1/2	Sale	91	Mar 2	92	Mar 26
51,000	Bell Telep of Pa 5s ser C.....1960	A-O	108	Sale	108 1/2	110	109	109 3/4	109	Mar 9	109 3/4	Mar 30
17,000	Beneficial Indus Loan 2 1/2s.....'61	M-N	90	96	96 3/4	97	96 3/4	97 3/4	97 1/2	Mar 12	98	Mar 3
16,000	Beneficial Loan Corp 4 1/2s.....'73	M-S	104 1/4	--	105	Sale	--	--	104 1/2	Mar 2	105	Mar 1
49,000	Δ Berlin City Electric 6s.....1955	A-O	--	--	--	--	102	100 1/2	100 1/2	Mar 19	110	Mar 16
21,000	Δ 6 1/2s s f debentures.....1951	J-D	--	--	--	--	106	110	98	Mar 15	110	Mar 16
	Δ 6 1/2s s f debentures.....1959	F-A	--	--	--	--	106	--	106	Mar 30	113	Mar 18
82,000	Bethlehem Steel Corp											
	Cons mtge 2 3/4s ser L.....1970	J-J	98	Sale	99 1/4	100	100	Sale	99	Mar 11	100 1/2	Mar 18
11,000	Cons mtge 2 3/4s ser J.....1976	M-N	96	--	97 1/4	--	98	99 1/2	--	--	97 1/2	Jan 7
106,000	Cons mtge 3s ser K.....1979	J-J	97 1/2	100	99 3/4	100 1/2	101 1/4	--	100 1/2	Mar 2	100 1/2	Mar 2
	Borden Co 2 3/4s debs.....1981	M-S	94 1/4	97 1/4	99 1/2	Sale	100 1/4	101	99 1/2	Mar 1	100 3/4	Mar 29
16,000	Boston & Maine RR											
12,000	1st 5s series AC.....1967	M-S	78	80	78	79 3/4	78 3/4	Sale	77 3/4	Mar 5	79	Mar 30
310,000	1st mtge 5s series II.....1955	M-N	--	--	100	100 3/4	100 3/4	Sale	100	Mar 2	100 1/4	Mar 31
174,000	1st gold 4 1/2s series JJ.....1961	A-O	76 1/2	--	76 1/2	79 1/2	76 1/4	80	--	--	76 3/4	Jan 28
30,000	1st mtge 4s series RR.....1960	J-J	71	Sale	72 1/2	Sale	74 1/4	Sale	71 1/2	Mar 9	74 1/4	Mar 18
	Δ Inc M 4 1/2s ser A.....July 1970	May	56 1/2	Sale	58 1/2	Sale	58 1/2	Sale	57 1/2	Mar 8	59	Mar 22
	Bristol Myers Co 3s debs.....1968	A-O	98 1/4	--	100 3/4	Sale	100 1/2	--	100 1/4	Mar 4	101 1/4	Mar 17
5,000	Brooklyn Union Gas Co											
35,000	4s s f debentures.....1969	M-S	101 1/4	103 1/2	103	103 1/4	103 3/4	--	103 1/4	Mar 12	103 3/4	Mar 29
2,000	Gen mtge 2 1/2s.....1976	J-J	92 1/4	--	96	103 1/4	96 3/4	98	96 1/2	Mar 25	98	Mar 8
46,000	1st mortgage 3s.....1980	J-J	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Brown Shoe Co 3 1/2s debs.....1971	J-J	100	102	101 1/2	--	101 1/2	Sale	101 1/2	Mar 30	101 1/2	Mar 30
221,000	Buffalo Niag Elec 2 3/4s.....1975	M-N	93 3/4	94 1/2	97 3/4	--	98 1/2	99 1/4	97 3/4	Mar 8	99 1/4	Mar 16
33,000	Buffalo Roch & Pitts'gh											
14,000	4 1/2s stpd modified due.....1957	M-N	87	89	87	87 3/4	88 1/2	Sale	87 1/2	Mar 2	90	Mar 11
11,000	Bush Term Co Consol 5s.....1955	J-J	100 1/2	100 3/4	100 1/2	100 3/4	100 3/4	100 3/4	100 1/2	Mar 8	100 3/4	Mar 19
	Bush Term Bldgs 1st 5s.....1960	A-O	103 1/2	104 1/4	103 1/2	104 1/4	104 1/4	104 1/4	104	Mar 15	104 3/4	Mar 30
	Δ Gen mtge 5s income.....1982	A-O	80 3/4	83	82 3/4	87	84 1/2	Sale	83 1/4	Mar 4	85	Mar 15
1,000	California Elec Power 3s.....1976	J-D	91 1/4	--	93 1/4	99 1/2	93	--	--	--	93 1/4	Feb 23
103,000	Calif-Oregon Power 3 1/2s.....1974	M-N	93	--	94 1/4	--	94 1/4	--	94 1/4	Mar 18	94 1/4	Mar 18
	Canada Southern 5s ser A 1962	A-O	106 1/4	Sale	106	107	107	108	105 3/4	Mar 12	107	Mar 8
71,000	Canadian National Ry											
20,000	Gtd gold 4 1/2s.....1957	J-J	106 1/4	Sale	107 1/2	108	107 1/4	Sale	107 1/4	Mar 12	107 3/4	Mar 30
39,000	Gtd gold 4 3/4s.....1955	J-D	104 1/4	104 1/4	105 1/2	106	104 1/2	105 1/2	104 3/4	Mar 29	105 1/2	Mar 4
354,000	Gtd gold 4 1/2s.....1956	F-A	104 1/2	104 1/4	105 1/2	106 3/4	105 3/4	Sale	104 3/4	Mar 30	106	Mar 9
4,000	Canadian Pacific Ry											
2,000	4% consol deb (perpetual).....1960	J-J	103 1/4	Sale	104 1/2	Sale	106 1/2	Sale	103 3/4	Mar 17	105 1/2	Mar 31
6,000	Capital Airlines Inc 4s.....1960	A-O	96 1/2	99	98	100	98	99 3/4	98	Mar 8	98	Mar 8
130,000	Caro Clinch & Ohio 4s.....1965	M-S	104 1/4	105 1/2	105 1/2	Sale	105 1/2	--	105 1/2	Mar 1	107	Mar 25
15,000	Carthage & Adir Ry 4s.....1981	J-D	62	69	63	68 1/2	65 1/2	68	64	Mar 17	65	Mar 26
43,000	Case (J I) Co 3 1/2s debs.....1978	F-A	94 1/4	95 1/4	96	--	96 3/4	97 1/2	97	Mar 4	98	Mar 12
1,000	Celanese Corp 3s debs.....1965	A-O	92	Sale	98 1/2	Sale	99 1/2	Sale	98 1/2	Mar 1	99 1/2	Mar 30
	3 1/2s debentures.....1976	A-O	--	96 3/4	101	Sale	103	103 1/2	101	Mar 1	103 1/2	Mar 18
	Celotex Cop 3 1/2s debs.....1960	F-A	--	98	99 1/2	100 3/4	99 1/2	Sale	99 1/2	Mar 31	99 1/2	Mar 31
	3 1/2s debs (issue of '47).....1960	F-A	--	--	99 1/2	--	--	--	--	--	98	Jan 15
	* Δ Cent Br Un Pac 1st 4s.....1948	J-D	93	--	93	--	98 1/2	--	--	--	98	Jan 15
201,000	Cent of Georgia Ry											
1,000	1st mtge 4s series A.....1995	J-J	78	81	83	Sale	85 1/2	86 1/4	82 1/2	Mar 8	85 1/2	Mar 19
231,000	Δ Gen mtge 4 1/2s ser A 2020	May	85 1/4	--	85	--	86	--	85 1/4	Mar 2	85 1/4	Mar 2
859,000	Δ Gen mtge 4 1/2s ser B 2020	May	66 1/2	Sale	73 1/2	Sale	74 1/4	75	73 1/2	Mar 1	75	Mar 10
17,000	Central RR Co of N J 3 1/2s.....'87	J-J	51 1/2	Sale	52 1/2	Sale	52	Sale	51 1/2	Mar 25	53 1/4	Mar 3
	Cent N Y Pow gen mtge 3s.....1974	A-O	98 1/2	99 1/4	101 1/2	Sale	103	Sale	101 1/2	Mar 1	103	Mar 29
2,000	Central Pacific Ry											
	1st & ref 3 1/2s ser A.....1974	F-A	97	Sale	100 1/4	--	100	--	100 1/4	Mar 2	100 1/4	Mar 2
1,000	1st mtge 3 1/2s ser B.....1968	F-A	100	--	100 3/4	--	100 3/4	--	100 3/4	Mar 2	100 3/4	Mar 2
	Champion Pap & Fibre 3s.....1965	J-J	96 3/4	--	99 1/4	--	99 3/4	--	99 3/4	Mar 15	99 3/4	Mar 15
58,000	Chesapeake & Ohio Ry											
178,000	General gold 4 1/2s.....1992	M-S	118	Sale	120 1/2	Sale	126 1/2	Sale	120 1/2	Mar 1	126	Mar 24
88,000	Ref & imp 3 1/2s ser D.....1996	M-N	97 1/2	Sale	101 1/2	Sale	102 1/2	Sale	101 1/2	Mar 1	103 1/4	Mar 22
64,000	Ref & imp 3 1/2s ser E.....1996	F-A	97 1/2	Sale	102	102 1/2	102 1/2	103	101 1/2	Mar 3	103 1/2	Mar 23
	Ref & imp M 3 1/2s ser H.....1973	J-D	104 1/4	--	106 1/4	Sale	--	106	105 1/2	Mar 10	106 1/4	Mar 1
	R & A div 1st cons 4s.....1989	J-J	103	--	106 1/2	--	106 1/2	115	--	--	104 1/4	Jan 25
	2nd cons gold 4s.....1989	J-J	101	--	101	--	101	--	--			

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1			
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
145,000	Chicago Rock Island & Pacific RR 2 7/8s series A—1980	J-J	96%	94	96 1/2	96 1/2	—	96 1/2	Mar 11	98	Mar 16	93 Jan 28	98 Mar 16	
23,000	Chic T H & Southeast—1st and ref M 2 3/4-4 1/8s 1994	J-J	69 3/4	72	71 1/2	74	72	Sale	71	Mar 30	72 1/2	Mar 11	69 1/4 Jan 5	74 Feb 9
15,000	Income 2 3/4-4 1/8s—1994	J-J	67 1/4	69	71	78	70 1/2	Sale	70	Mar 29	71 1/2	Mar 19	66 1/4 Jan 14	71 1/2 Feb 2
48,000	Chicago Union Station—1st mtge 3 1/8s series F—1963	J-J	100 1/2	101 1/2	103 1/2	Sale	103 3/8	Sale	103 1/2	Mar 1	104	Mar 10	100 3/4 Jan 5	104 Feb 10
50,000	1st mtge 2 7/8s series G—1963	J-J	—	99	101	Sale	100 3/8	101 1/8	100 1/2	Mar 4	101 1/4	Mar 2	98 3/4 Jan 5	101 1/4 Feb 1
15,000	Chicago & Western Ind RR—1st col tr M 4 3/8s ser A—'82	M-N	105 1/2	—	106 1/4	107 1/2	106 1/2	—	106 3/4	Mar 16	107	Mar 11	105 1/2 Jan 8	107 1/4 Feb 3
69,000	Cincinnati Gas & Elec—1st mtge 2 3/8s—1975	A-O	95%	—	98	98 1/4	99 1/2	Sale	98 3/4	Mar 2	99 3/4	Mar 8	95 1/2 Jan 12	99 3/4 Mar 8
3,000	1st mortgage 2 7/8s—1978	J-J	—	—	96 1/2	99 1/2	96 1/2	101 1/2	99 1/2	Mar 2	99 1/2	Mar 2	95 Jan 19	99 1/2 Mar 2
6,000	Cincinnati Union Term—1st mtge gtd 3 3/8s ser E—1969	F-A	102	—	103 1/2	—	103 3/4	104 1/2	—	—	—	—	102 Jan 7	102 1/2 Jan 21
80,000	1st mtge 2 3/8s series G—1974	F-A	94	97 1/4	100 3/4	101	99	—	98	Mar 2	98 1/2	Mar 17	94 1/4 Jan 5	98 3/8 Mar 17
102,000	C I T Financial Corp—2 3/8s debentures—1959	A-O	—	98	99 1/2	Sale	100	Sale	99	Mar 9	100	Mar 22	97 3/4 Jan 6	100 Feb 8
489,000	4s debentures—1960	J-J	103 3/4	Sale	104 3/4	105 1/2	105 3/8	Sale	104 3/4	Mar 15	105 3/8	Mar 5	103 3/4 Jan 4	105 3/4 Feb 9
18,000	Cities Serv Co 3s s f debts—1977	J-J	94 1/2	Sale	98 1/2	Sale	98 1/2	Sale	97 3/4	Mar 29	99 1/4	Mar 3	94 1/2 Jan 5	99 1/4 Feb 3
30,000	City Ice & Fuel 2 3/4s deb—1966	J-D	91	—	91	—	94	—	—	—	—	—	93 Feb 16	93 1/2 Jan 12
39,000	City Investing Co 4s deb—1961	J-D	98	100	99	100	99 1/4	Sale	99 3/8	Mar 5	99 3/8	Mar 16	98 Jan 11	99 3/8 Mar 16
1,000	Cleve Cinc Chic & St L—General gold 4s—1993	J-D	80 3/4	82	85 1/8	Sale	85	85 1/2	85	Mar 11	87 1/2	Mar 2	81 Jan 8	87 1/2 Mar 2
386,000	General 5s, series B—1993	J-D	101	—	101	—	101	—	101	Mar 17	101	Mar 17	101 Mar 17	101 Mar 17
49,000	Ref & Impt 4 1/2s ser E—1977	J-J	70 1/4	Sale	78 1/2	Sale	76 1/8	Sale	74	Mar 17	79	Mar 2	70 1/4 Jan 4	79 Mar 2
15,000	Cinc W & M Div 1st 4s—1991	J-J	59 3/4	62 1/2	67	70	65 3/4	66 3/4	65 3/8	Mar 29	68 1/8	Mar 12	62 Jan 6	68 1/8 Mar 12
58,000	St L Div 1st col tr 4s—1990	M-N	90%	—	91 1/4	—	92 1/2	94	92 1/2	Mar 10	92 1/2	Mar 15	91 Jan 6	93 Jan 21
39,000	Cleveland Elec Illum 3s—1970	J-D	100 1/2	—	102 1/2	Sale	103 3/4	Sale	102 1/2	Mar 1	104 1/2	Mar 23	101 Jan 5	104 1/2 Mar 23
4,000	1st mortgage 3s—1982	J-D	96 1/2	—	97 1/2	—	101	—	—	—	—	—	97 Jan 12	102 Mar 22
9,000	1st mortgage 2 3/8s—1985	M-S	92	—	96	—	—	—	—	—	—	—	95 Jan 14	96 Feb 25
214,000	1st mortgage 3 3/8s—1986	J-D	104	—	105	105 1/4	105 1/4	108 1/4	105	Mar 22	105 1/4	Mar 22	104 Feb 1	106 1/2 Feb 19
35,000	Clev Short L 1st gtd 4 1/2s—1961	A-O	100	Sale	101 1/2	—	102	—	101 1/2	Mar 5	101 3/4	Mar 5	100 Jan 4	102 Feb 26
36,000	Colorado Fuel & Iron 4 3/8s—'66	J-D	97	98	98 1/4	Sale	99	Sale	97 3/4	Mar 22	99 1/4	Mar 10	97 1/4 Jan 7	99 3/8 Feb 1
129,000	Columbia Gas System Inc—3s debentures series A—1975	J-D	95 1/2	Sale	99	100 1/4	—	99 1/2	99 1/4	Mar 25	100 1/4	Mar 8	95 1/2 Jan 4	100 3/8 Feb 25
22,000	3s debentures series B—1975	F-A	95 1/2	96	98 3/4	100	98	100	99 3/8	Mar 23	100 3/8	Mar 5	96 1/2 Jan 26	100 3/8 Mar 5
1,000	3 3/8s debentures ser C—1977	A-O	99	99 3/4	102 1/2	103	104 1/2	—	103 3/8	Mar 3	104 3/8	Mar 26	99 3/4 Jan 5	104 3/8 Mar 26
1,000	Columbus & Sou Ohio Elec—1st mortgage 3 1/4s—1970	M-S	99 1/2	100 3/4	104	106 1/2	104 1/2	104 3/4	103 3/8	Mar 24	104 3/8	Mar 17	100 3/4 Jan 6	104 3/8 Mar 17
134,000	1st mortgage 2 3/8s—1983	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	Columbus & Tol 1st ext 4s—1955	F-A	—	—	—	—	101 1/2	—	101 1/2	Mar 30	101 1/2	Mar 30	101 1/2 Jan 26	101 1/2 Jan 26
9,000	Commonwealth Edison Co.—1st mtge 3s series L—1977	F-A	99	Sale	102 1/2	Sale	102 3/4	Sale	102 1/2	Mar 19	103 3/8	Mar 4	98 3/4 Jan 19	103 3/8 Mar 4
7,000	1st mtge 3s series N—1978	J-D	98 1/2	—	100 1/2	102 1/2	102 1/2	102 1/2	102	Mar 8	102	Mar 8	99 3/4 Feb 24	102 Mar 8
26,000	3s s f debentures—1999	A-O	93 3/4	—	95 1/2	—	99 1/2	100 3/4	96	Mar 5	100 3/4	Mar 15	94 1/4 Jan 19	100 3/4 Mar 15
47,000	2 3/8s stnk fund debts—1999	A-O	90 3/4	100 3/4	92 1/2	—	93 1/2	—	—	—	—	—	91 3/4 Jan 19	92 3/4 Feb 16
2,000	2 7/8s s f debentures—2001	A-O	91 1/4	92	94 1/2	—	97 1/2	98 1/4	94 1/2	Mar 3	98 3/4	Mar 30	91 3/4 Jan 6	98 3/4 Mar 30
50,000	Compania Saltreara—See Anglo-Lautaro Nitrate													
137,000	Conn River Pwr 3 3/4s A—1961	F-A	102 3/4	Sale	103	103 1/2	103	103 3/2	103	Mar 11	103 1/2	Mar 2	102 3/4 Jan 4	103 1/2 Feb 17
128,000	Consolidated Cigar 3 3/4s—1965	A-O	91 1/4	—	94 1/4	—	94	—	—	—	—	—	91 1/2 Feb 15	91 1/2 Feb 15
15,000	Consolidated Edison of NY—1st & ref M 2 3/4s ser A—1982	M-S	91 1/2	92 1/4	96 1/4	Sale	97	Sale	96 1/4	Mar 1	97 1/2	Mar 22	91 1/2 Jan 12	97 1/2 Mar 22
44,000	1st & ref M 2 3/4s ser B—1977	A-O	91 1/4	92 1/4	94 3/4	—	95 3/4	Sale	95 3/4	Mar 31	96 1/4	Mar 10	91 3/4 Jan 12	96 1/4 Mar 10
75,000	1st & ref M 2 3/4s ser C—1972	J-D	94 3/4	95 3/4	99 1/2	Sale	99 1/2	Sale	98 3/8	Mar 3	100 1/4	Mar 8	95 1/2 Jan 11	100 1/4 Mar 8
56,000	1st & ref M 3s ser D—1972	M-N	98 1/2	Sale	102 3/4	Sale	101	102 3/4	102	Mar 1	103 1/2	Mar 11	98 1/2 Jan 4	103 1/2 Mar 11
65,000	1st & ref mtge 3s ser E—1979	J-J	95 1/2	96 1/4	101 1/2	Sale	103	Sale	101 1/2	Mar 1	103	Mar 11	96 1/2 Jan 14	103 Mar 11
76,000	1st & ref M 3 3/8s ser F—1981	F-A	95 1/2	97 1/4	100	101 1/2	102 1/2	Sale	100 3/8	Mar 3	102 1/4	Mar 26	96 1/2 Jan 12	102 1/4 Mar 26
65,000	1st & ref M 3 3/8s ser G—1981	M-N	101 1/2	Sale	103 3/4	105	105 1/2	Sale	104 3/4	Mar 3	105 1/4	Mar 19	100 1/4 Jan 15	105 1/4 Mar 19
2,000	1st & ref M 3 3/8s ser H—1982	M-S	102	—	105 3/4	Sale	105 1/2	105 3/4	105 1/4	Mar 24	105 3/4	Mar 1	103 Jan 5	105 3/4 Mar 1
26,000	1st & ref M 3 3/8s ser I—1983	F-A	104 1/2	104 1/2	106	107 1/4	106	107 1/2	106 1/2	Mar 29	106 1/2	Mar 29	104 1/2 Jan 5	106 1/2 Mar 29
47,000	1st & ref M 3 3/8s ser J—1984	J-J	—	—	105 1/4	105 1/2	105 1/2	Sale	105 3/8	Mar 3	106 1/8	Mar 10	104 1/2 Feb 18	106 1/8 Mar 10
2,000	3s conv debentures—1963	J-D	164	Sale	168 1/2	—	168 1/4	—	169 1/2	Mar 2	171	Mar 10	164 Jan 4	176 Feb 5
2,000	Consolidated Gas (Balt City)—General mortgage 4 1/2s—1954	A-O	100%	—	100	—	99 1/2	—	100	Mar 9	100	Mar 9	100 Mar 9	100 3/4 Jan 21
117,000	Consol G E L & P (Balt)—1st ref M 2 7/8s ser T—1976	J-J	94 3/4	99 3/4	98 3/4	101	98 1/2	100 1/2	—	—	—	—	95 1/2 Feb 1	98 1/2 Feb 11
20,000	1st ref M 2 7/8s ser U—1981	A-O	95	99 3/4	98 1/2	100 1/2	99 1/2	100 1/4	99 3/4	Mar 19	100 1/2	Mar 16	96 1/4 Jan 19	100 1/2 Mar 16
43,000	1st ref M 2 3/4s ser X—1986	J-J	—	—	96	97 1/2	96 1/2	97 1/2	97	Mar 30	97 3/4	Mar 12	94 1/2 Feb 2	97 3/4 Mar 12
191,000	1st ref mtge 3 3/8s ser Y—1983	J-D	107	—	106	106 1/2	106 1/4	106 3/4	106	Mar 2	106 1/2	Mar 18	106 Feb 26	107 3/4 Jan 20
1,000	3 1/4s conv debentures—1987	J-D	118 3/4	119	—	124 1/2	125	—	123 1/2	Mar 17	125 1/4	Mar 11	117 3/4 Jan 7	125 1/4 Mar 11
20,000	Consolidated Nat Gas—2 3/4s debentures—1968	A-O	97 1/2	—	97 3/4	—	98 1/2	—	98 3/8	Mar 17	98 3/8	Mar 17	98 3/8 Mar 17	98 3/8 Mar 17
208,000	3 1/2s debentures—1976	M-N	101	—	104 1/2	Sale	103 3/4	104 3/4	104	Mar 26	104 1/4	Mar 1	102 3/4 Jan 20	104 1/4 Mar 1
174,000	3 3/8s debentures—1978	J-D	106	106 3/4	105 1/2	106 3/4	105 1/2	106 3/4	—	—	—	—	105 1/2 Feb 19	107 Jan 21
5,000	Consolidated RRs of Cuba—4 3/8s cum inc debts (stmp as to payment in U.S. dollars)—2001	A-O	10%	11 1/2	11 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12	Mar 11	13	Mar 18	11 Jan 6	14 1/4 Jan 27
174,000	Consumers Power—1st mortgage 2 7/8s—1975	M-S	95 1/2	96 1/2	100 1/4	Sale	100 3/4	101	100	Mar 1	101 1/4	Mar 5	96 1/2 Jan 6	101 1/4 Mar 5
5,000	1st mtge 3 3/8s—1983	J-J	106	—	106	106 3/4	105 1/2	106	106	Mar 11	106	Mar 11	105 1/2 Feb 16	107 Jan 13
5,000	Continental Baking 3s debts—1965	J-J	99 1/2	—	99	Sale	99	—	99	Mar 1	100	Mar 5	99 Mar 1	100 1/4 Feb 12
11,000	Contl Can Co 3 1/4s debts—1976	A-O	101 1/2	—	103 1/2	—	104	—	—	—	—	—	103 Jan 21	103 1/2 Jan 21
35,000	Crane Co 3 1/4s s f debts—1977	M-N	—	101	102	—	103 1/4	104	103 1/2	Mar 5	104	Mar 30	101 1/2 Jan 12	104 Mar 30
45,000	Crucible Steel 1st mtge 3 1/4s—1966	M-N	91	—	93 1/2	—	98	Sale	94	Mar 17	98	Mar 31	91 Jan 5	98 Mar 31
48,000	Cuba Northern Railways—1st mtge 4s ('42 ser)—1970	J-D	32 1/2	33 1/4	34 3/4	35	35	35 1/2	34 3/4</					

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Price Jan. 4, 1954		March 1 Opening or Bid Ask		PRICES IN MARCH March 31 Closing or Bid Ask		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1						
		Interest Period	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Lowest Sale Prices			Highest Sale Prices						
	Interstate Power Co—															
	1st mtge 3 3/4s 1978	J-J														
	1st mtge 3s 1980	J-J		95%		100		100								
111,000	Jamestown Franklin & Clearfield RR 1st 4s 1959	J-D	91	Sale	95	Sale	95 1/2	95 1/2	94 1/4	Mar 11	96	Mar 23	90 1/2	Jan 5	96	Mar 23
9,000	Jersey Cent P & Lt 2 1/2s 1976	M-S	92 3/4	93 3/4	96 3/4	98	97 1/2	Sale	97	Mar 23	98	Mar 8	92 3/4	Jan 5	98	Mar 8
9,000	Kanawha & Mich Ry 4s 1990	A-O	81 3/4		87		90		90	Mar 16	90	Mar 16	84	Jan 25	90	Mar 16
2,000	Kansas City Fr & Lt 2 3/4s 1976	J-D	93 3/4	94 3/4	98 3/4	Sale	98 3/4	99 1/2	98 3/4	Mar 1	98 3/4	Mar 1	94 3/4	Jan 13	98 3/4	Mar 1
	1st mortgage 2 3/4s 1978	J-D														
	1st mortgage 2 3/4s 1980	J-D	90		90											
73,000	Kansas City Southern Ry—															
1,000	1st mtge 4s series A 1975	A-O	104 1/4	Sale	104 1/2	Sale	105 1/4	105 1/2	104 1/2	Mar 1	106 1/2	Mar 22	103 1/2	Jan 25	106 1/2	Mar 22
10,000	1st mtge 3 3/4s series B 1968	J-D	100		101 1/2		102 1/2		102 1/2	Mar 12	102 1/2	Mar 12	100 3/4	Jan 7	102 1/2	Mar 12
	Kansas Cy Term Ry 2 3/4s 1974	A-O			98 1/2		99 1/2	Sale	99 1/2	Mar 31	99 1/2	Mar 31	99 1/2	Mar 31	99 1/2	Mar 31
	Kentucky Central 1st 4s 1987	J-J	105 1/2		106		106									
	Kentucky & Ind Term RR—															
7,000	1st 4 1/2s 1961	J-J	52 1/2		52 1/2	Sale	52 1/2	55	52 1/4	Mar 25	52 1/2	Mar 1	51 1/2	Jan 21	53	Jan 5
5,000	Stamped 1961	J-J	98 3/4		99		99		99	Mar 10	100	Mar 24	98 3/4	Jan 12	100	Mar 24
	Plain 1961	J-J			99 1/2		99 1/2									
	4 1/2s unguaranteed 1961	J-J	95	99 1/2	95 1/2	99 1/2										
	Kings Co El Lt & Pwr 6s 1997	A-O	150	175	161 1/2	168 1/2	161 1/2	167					161 1/2	Jan 6	162 1/2	Jan 6
46,000	Koppers Co 1st mtge 3s 1964	A-O	99 3/4	Sale	101 1/4	Sale	101 1/4		101 1/2	Mar 5	102 1/4	Mar 12	99 3/4	Jan 4	102 1/4	Mar 12
	Kreuger & Toll class A—															
138,000	Δ 5s uniform cdfs of dep. 1959	M-S	1%	2%	2%	Sale	2%	3	2 1/2	Mar 17	3	Mar 15	2 1/4	Jan 8	3%	Jan 18
	Lakefront Dock & RR Term—															
	1st mtge s f 3 3/4s ser A 1968	J-D														
12,000	Lake Sh & Mich Sou 3 1/2s 1997	J-D	85	86	86 1/2	89	88	89	85	Mar 11	88	Mar 25	85	Jan 22	88	Mar 25
1,000	3 1/2s registered 1997	J-D	82		84 1/2	87		85	84	Mar 3	84	Mar 3	82	Jan 28	84 1/2	Feb 25
29,000	Lehigh Coal & Nav 3 1/2s 1970	A-O		88%	88 1/2	89 3/4	92 1/2	100%	88 3/4	Mar 3	93	Mar 23	87 1/2	Jan 21	93	Mar 23
	Lehigh Valley Coal—															
9,000	1st & ref 5s stampead 1964	F-A	59	65	60%		58 1/2	64	60 1/2	Mar 26	62	Mar 3	59 1/2	Jan 27	65	Feb 1
14,000	1st & ref 5s stampead 1974	F-A	45	Sale	53	Sale	50 1/4	54	50 1/2	Mar 9	53	Mar 1	45	Jan 4	55	Feb 4
	Lehigh Valley Harbor Term—															
45,000	1st mtge 5s extended 1984	F-A	86	89	88 1/4	Sale	91 1/2	Sale	88 1/4	Mar 1	92	Mar 26	86	Jan 15	92	Feb 26
	Lehigh Valley Ry Co (N Y)—															
18,000	1st mtge 4 1/2s extended 1974	J-J	83 1/4		86 1/2	Sale	86 1/2	90	86	Mar 11	86 1/2	Mar 3	83 1/2	Jan 21	86 1/2	Mar 3
	Lehigh Valley RR Co—															
	Gen consol mtge bonds															
18,000	Ser A 4s fixed int. 2003	M-N	67	Sale	68 1/2	Sale	68 3/4	69 1/4	68	Mar 1	68 1/2	Mar 1	67	Jan 4	69	Feb 8
21,000	Ser B 4 1/2s fixed int. 2003	M-N	73%	Sale	74	Sale	74 1/4	79	74	Mar 1	76 3/4	Mar 25	73 1/2	Jan 13	76 3/4	Mar 25
7,000	Ser C 5s fixed int. 2003	M-N	80 1/2	81 1/2	81 1/2	83	83	87 1/2	83	Mar 5	86	Mar 24	80 1/2	Jan 13	86	Mar 24
89,000	Ser D 4s cont int. 2003	May	59%	Sale	62 1/2	Sale	64 1/2	Sale	62 1/2	Mar 1	65 1/2	Mar 24	59 1/2	Jan 5	65 1/2	Mar 24
112,000	Ser E 4 1/2s cont int. 2003	May	66	Sale	68 1/2	Sale	71 1/2	72 1/2	68 1/2	Mar 1	72 3/4	Mar 24	66	Jan 4	72 3/4	Mar 24
55,000	Ser F 5s cont int. 2003	May	73%	74	76	Sale	76 3/4	78 1/2	76	Mar 1	77	Mar 3	74	Jan 7	77	Mar 3
39,000	Lehigh Valley Term Ry 5s 1979	A-O	91	95	91 1/2	92	91	92 1/2	91 1/2	Mar 2	92 1/2	Mar 4	91	Jan 13	92 1/2	Mar 4
17,000	Lexington & Eastern 5s 1965	A-O	109%		115	117	119	121	117	Mar 2	119	Mar 15	115	Feb 18	119	Mar 15
3,000	Little Miami gen 4s ser A 1962	M-N	102	103	103		103	106	103	Mar 3	103	Mar 3	103	Feb 1	103	Feb 1
	Δ Lombard Elec 7s ser A 1952	J-D											96	Feb 26	96	Feb 26
	Long Island Lighting Co															
1,000	1st mtge 3 3/4s series D 1976	J-D	101		103 1/4		103 1/4		103 1/4	Mar 16	103 1/4	Mar 16	103 1/4	Mar 16	103 1/4	Mar 16
28,000	Lorillard (P) Co 3s debs. 1963	A-O	97 1/2	99	101 1/2	Sale	101 1/4	101 1/2	100 1/2	Mar 23	101 1/2	Mar 17	98	Jan 5	101 1/2	Mar 5
44,000	3s debentures 1976	M-S		97%	99	100	96 1/2	99 1/2	99 3/4	Mar 5	100	Mar 10	96 3/4	Jan 20	100	Mar 10
6,000	3 3/4s debentures 1978	A-O	102		104 1/2		104 1/2	105 1/4	104 1/4	Mar 15	104 1/2	Mar 15	103 3/4	Jan 7	105	Feb 1
	Louisville & Nashville RR—															
62,000	1st & ref M 3 3/4s ser F 2003	A-O	92	93	98	Sale	102	Sale	98	Mar 1	102 1/4	Mar 29	91 1/2	Jan 6	102 1/4	Mar 29
62,000	1st & ref M 2 3/4s ser G 2003	A-O	82 1/2	Sale	85 1/2	90	90 1/4		88	Mar 9	90 1/2	Mar 29	82 1/2	Jan 4	90 1/2	Mar 29
13,000	1st & ref M 3 3/4s ser H 2003	A-O	99		104		104 1/4	105	105	Mar 19	105	Mar 9	100	Jan 7	105	Mar 9
4,000	St Louis Div 2d gold 3s 1980	M-S	85	90	91		94	Sale	88 1/2	Mar 26	94	Mar 31	88	Jan 12	94	Mar 31
15,000	Atl Knox & Cin Div 4s 1955	M-N	101 1/2	Sale	101 3/4	Sale	101 1/2	101 3/4	101 1/2	Mar 11	101 3/4	Mar 1	101 1/2	Mar 11	102	Feb 25
	Louisville Gas & Elec 2 3/4s 1979	M-N			95 1/2	97	95 1/2	98					95 1/2	Feb 8	95 1/2	Feb 8
	1st mtge 3 3/4s 1982	F-A	96 1/2	97 1/2	102								101	Feb 9	102	Feb 12
	1st mtge 3 3/4s 1984	F-A						104 1/4								
	Macy (R H) & Co 2 1/2s 1972	M-N	95%		98		98						95%	Jan 7	95%	Jan 7
36,000	Manal Sugar 4s s f Feb 1957	M-N	84 1/2	85 1/2	80 1/2	81 1/2	81 1/2	86	80 1/2	Mar 2	82	Mar 18	80 1/2	Mar 2	84 1/2	Jan 5
	Manila RR (Sou Lines) 4s 1959	M-N	43 1/2		50		50									
11,000	May Dept Stores 2 3/4s debs. 1972	J-J	92 1/4		93 1/2	95	95		95	Mar 8	95 1/2	Mar 12	92 1/4	Jan 18	95 1/2	Mar 12
21,000	3 1/4s s f debentures 1978	F-A	101	Sale	102 3/4		104 1/4		103 3/4	Mar 10	104 1/4	Mar 18	101	Jan 4	104 1/4	Mar 18
	McKesson & Robbins 3 1/2s 1973	M-S	101 1/2		104		103 1/2						102 1/2	Jan 13	103 1/2	Jan 14
	Mead Corp 1st mtge 3s 1966	J-D	95		95		95									
2,000	Metropolitan Edison 2 3/4s 1974	M-N	94 1/4		97 3/4	Sale	99	100	97 3/4	Mar 1	99	Mar 23	94 1/4	Jan 19	99	Mar 23
	1st mortgage 2 3/4s 1980	F-A														
20,000	Michigan Bell Tel 3 3/4s 1988	A-O	99 1/2	100 1/4	101 1/4		101 1/2	104 1/4	104 1/4	Mar 24	104 1/4	Mar 24	99 1/2	Jan 15	104 1/4	Mar 24
	Michigan Central RR—															
43,000	Ref & Impt 4 1/2s ser C 1979	J-J	96%	97 1/2	99 1/2		100		99 1/2	Mar 2	101	Mar 24	97 1/2	Jan 15	101	Mar 24
77,000	Michigan Cons Gas 3 1/4s 1969	M-S	103 1/4	Sale	105 1/2	107	105 1/2		105 1/2	Mar 2	106 3/4	Mar 17	102 3/4	Jan 7	106 3/4	Mar 17
2,000	1st mtge 2 3/4s 1969	M-S			95		99 1/2	100 1/2	96 1/2	Mar 10	96 1/2	Mar 10	95	Feb 25	96 1/2	Mar 10
	1st mortgage 3 3/4s 1969	M-S	98 1/4	99 1/4	100	100 1/4	99 1/2	100 1/2	100 1/2	Mar 16	102 1/2	Mar 16	100 1/2	Feb 2	100 1/2	Feb 2
3,000	3 3/4s s f debentures 1967	J-J	100	102	101 1/2		102 1/4		102 3/4	Mar 16	102 3/4	Mar 16	101	Jan 18	102 3/4	Mar 16
	Minnesota Min & Mfg 2 3/4s 1967	A-O	95 1/2		9											

NEW YORK STOCK EXCHANGE—BONDS

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1							
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices					
6,000	New England Tel & Tel—															
22,000	1st gold 4 1/2s serie B—1961	M-N	106 3/4	Sale	108	Sale	108 1/4	108 1/2	108	Mar 1	108 1/4	Mar 25	106	Jan 5	108 1/2	Feb 24
10,000	3s debentures—1982	A-O	98 1/2	---	99	100 1/2	101 1/4	Sale	100	Mar 4	101 1/4	Mar 31	97 1/2	Jan 14	101 1/4	Mar 31
34,000	New Jersey Bell Tel 3 1/2s—1988	J-J	99	99 3/4	101	108 1/2	98	---	102	Mar 24	102	Mar 24	98 1/2	Jan 5	102	Mar 24
---	N J Junction gtd 1st 4s—1986	F-A	80	85	85	---	104	104 1/2	103	Mar 9	103 3/4	Mar 23	99 1/4	Jan 8	103 3/4	Mar 23
---	New Jersey Pwr & Lt 3s—1974	M-S	96 1/4	96 1/2	---	---	85	---	---	---	---	---	81 1/2	Feb 24	85	Jan 25
13,000	New OrL Gt Nor 5s ser A—1983	J-J	103 1/2	Sale	103 1/2	105	---	---	103 1/2	Mar 18	103 3/4	Mar 15	96 1/2	Jan 5	97	Jan 7
---	New Orleans Term 3 1/2s—1977	M-N	---	100 1/4	100 1/2	101 1/2	100 1/2	103 1/4	---	---	---	---	103 1/2	Jan 18	103 3/4	Mar 15
76,000	New Orleans Tex & Mex—															
51,000	Δ 1st 5s series B—1954	A-O	94 1/2	98 1/2	98 1/2	99	96	Sale	96	Mar 19	98 1/2	Mar 3	95	Jan 8	99 1/2	Feb 18
12,000	Δ 1st mtge g 5s ser C—1956	F-A	94	95	97	96	96	96 1/2	95	Mar 17	97	Mar 1	94 1/2	Feb 17	97	Feb 26
12,000	Δ 1st 4 1/2s series D—1956	F-A	92 3/4	---	92 1/2	98	93 3/4	98	92 1/2	Mar 8	93 3/4	Mar 26	92 1/2	Feb 8	94	Jan 20
38,000	Δ 1st 5 1/2s series A—1954	A-O	96	Sale	---	100	97	100	97	Mar 18	98	Mar 22	96	Jan 4	100 1/4	Jan 26
975,000	New York Central RR—															
1,066,000	Cons 4s series A—1998	F-A	63	Sale	67 3/4	Sale	67 1/2	Sale	66 3/4	Mar 17	68 1/2	Mar 3	62 3/4	Jan 4	68 1/2	Mar 3
810,000	Ref & Impt 4 1/2s ser A—2013	A-O	67 3/4	Sale	74 1/2	Sale	72 1/4	Sale	71 3/4	Mar 25	74 1/2	Mar 2	67 1/2	Jan 4	74 1/2	Mar 2
---	Ref & Impt 5s series C—2013	A-O	75 1/4	Sale	81 1/2	Sale	80 1/2	Sale	79 3/4	Mar 30	82 3/4	Mar 2	75 1/4	Jan 4	82 3/4	Mar 2
150,000	N Y Cent & Hudson River—															
1,000	Gen mortgage 3 1/2s—1997	J-J	74 1/2	75 1/2	77 1/2	79	76	Sale	75 1/2	Mar 25	79 1/4	Mar 2	75	Jan 5	79 1/4	Mar 2
79,000	3 1/2s registered—1997	J-J	---	71 1/2	73 1/2	---	73 1/2	77	73	Mar 16	73	Mar 16	71	Jan 11	74	Feb 10
---	Lake Shore coll g 3 1/2s—1998	F-A	59 1/2	Sale	61	63	62	Sale	60 1/2	Mar 30	63 1/4	Mar 9	58 1/2	Jan 13	63 1/2	Feb 15
---	3 1/2s registered—1998	F-A	57 1/2	---	57 1/2	---	57	61 1/2	---	---	---	---	57 1/2	Jan 26	60	Feb 11
66,000	Mich Cent coll g 3 1/2s—1998	F-A	59 1/2	60	61	62	62	63 1/2	61	Mar 2	64	Mar 17	59	Jan 12	64	Mar 17
22,000	3 1/2s registered—1998	F-A	57 1/2	58 1/2	60	61 1/4	57 1/2	62	60 1/2	Mar 2	61 1/4	Mar 12	58 1/4	Jan 14	61 1/2	Feb 16
53,000	New York Chic & St Louis—															
3,000	Ref mtge 3 1/4s series E—1980	J-D	95	96	97	98 1/2	99 3/4	100 1/4	98 1/2	Mar 4	100	Mar 9	95	Jan 8	100	Mar 9
62,000	Ref mtge 3s series F—1986	A-O	---	---	---	95	94 1/4	Sale	94	Mar 22	94 1/4	Mar 25	90 1/4	Feb 19	94 1/4	Mar 25
---	N Y Connect'g RR 2 1/2s B—75	A-O	85 1/2	Sale	87 3/4	Sale	91 3/4	Sale	87 3/4	Mar 1	92	Mar 19	84 3/4	Jan 7	92	Mar 19
---	N Y & Harlem gold 3 1/2s—2000	M-N	96	---	97	---	98	99 1/2	---	---	---	---	96	Jan 19	97	Feb 17
---	Mtge 4s series A—2043	J-J	85	---	88 3/4	94	89 1/4	94	---	---	---	---	86	Jan 19	86	Jan 19
47,000	Mtge 4s series B—2043	J-J	85	87	85 3/4	86 1/4	88 1/2	95	86 1/4	Mar 9	89	Mar 19	84 1/2	Feb 5	89	Mar 19
12,000	N Y Lack & West 4s ser A—1973	M-N	77	Sale	78	---	78 1/2	Sale	78	Mar 16	79	Mar 8	76 1/2	Jan 14	79 1/2	Feb 12
2,000	Gtd 4 1/2s series B—1973	M-N	82	---	84	---	84	85 1/2	85 1/2	Mar 23	85 1/2	Mar 23	82 3/4	Jan 15	85 1/2	Feb 8
713,000	N Y New Hav & Hartford RR															
955,000	1st & ref M 4s ser A—2007	J-J	66 1/2	Sale	67 3/4	Sale	67 3/4	Sale	67	Mar 18	68 3/4	Mar 5	66 1/4	Jan 4	69 1/2	Feb 10
---	Δ Gen M conv inc 4 1/2s A—2022	May	56 1/2	Sale	62 1/2	Sale	61 3/4	Sale	60 1/2	Mar 25	62 1/2	Mar 1	56 1/4	Jan 4	63 1/2	Feb 4
6,000	Harlem Riv & Pt Chester															
7,000	1st 4s—1954	M-N	100 1/8	---	100 1/2	Sale	100	100 1/2	100 1/2	Mar 1	100 1/2	Mar 1	100 1/2	Feb 16	100 1/2	Jan 19
264,000	1st mtge 4 1/2s ser A—1973	J-J	---	102	100 1/2	101	100 1/2	102 1/2	101	Mar 5	102 1/2	Mar 15	99 3/4	Jan 26	102 1/2	Mar 15
369,000	Δ NY Ont & West 1st 4s—1992	M-S	5 1/2	6 1/4	5 1/2	Sale	6 1/2	6 1/2	5 1/2	Mar 12	6 3/4	Mar 29	5 1/2	Jan 8	6 1/2	Mar 29
58,000	Δ General 4s—1955	J-D	1 3/4	3	2 1/2	Sale	3 1/2	Sale	2 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 31	1 1/2	Jan 8	3 1/2	Mar 31
37,000	N Y Pwr & Light 2 3/4s—1975	M-S	93 3/4	94 1/4	98 1/2	Sale	98 3/4	99 1/4	98 1/4	Mar 15	99 1/4	Mar 25	94 3/4	Jan 7	99 1/4	Mar 25
---	N Y & Putnam 1st gtd 4s—1993	A-O	63	Sale	65 1/2	Sale	65 1/2	68	65 1/2	Mar 1	68	Mar 11	62	Jan 14	68	Mar 11
82,000	N Y State El & Gas 2 3/4s—1977	J-J	---	---	93	---	93	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	N Y Steam Corp 3 1/2s—1963	J-J	103 1/4	Sale	104 1/2	---	102 1/2	Sale	102 1/2	Mar 31	105 1/2	Mar 16	102 1/2	Mar 31	104 1/2	Feb 25
9,000	N Y Susquehanna & Westn															
14,000	Term 1st mtge 4s—1994	J-J	---	81	78	80 1/2	78	78 1/2	78	Mar 5	78 1/2	Mar 5	78	Feb 15	81	Jan 19
38,000	1st & cons M 4s ser A—2004	J-J	59	62 1/4	59 1/4	60 1/2	59	Sale	59	Mar 26	60 1/2	Mar 5	58 1/4	Feb 11	60 1/2	Mar 5
110,000	Δ Gen mtge 4 1/2s ser A—2019	May	52	Sale	52 1/2	54 1/2	54 1/2	Sale	53	Mar 2	54 1/2	Mar 12	52	Jan 4	54 1/2	Mar 12
8,000	N Y Telephone 2 3/4s ser D—1982	J-J	93 1/4	---	96 1/2	Sale	96 3/4	Sale	96 1/2	Mar 1	97 1/2	Mar 5	93 3/4	Jan 6	97 1/2	Mar 5
46,000	Ref mtge 3 1/2s ser E—1978	F-A	100	---	101	103 1/2	103 1/2	---	103	Mar 12	103 1/2	Mar 5	103	Mar 12	103 1/2	Feb 9
11,000	Ref mtge 3s series F—1981	J-J	97 1/2	98 1/4	100 1/2	102 1/4	101 1/2	Sale	101 1/2	Mar 12	103 1/2	Mar 3	98 1/4	Jan 12	102 1/2	Mar 3
---	Ref mtge 3 1/2s ser G—1984	J-J	---	107 1/2	106 1/2	Sale	106	107	106	Mar 25	106 1/2	Mar 4	106	Mar 25	108	Jan 20
30,000	Niagara Mohawk Pwr Corp—															
---	General mtge 2 3/4s—1980	J-J	92 3/4	93	95 3/4	96 1/2	97	97 3/4	97 1/4	Mar 3	97 1/4	Mar 3	92 1/2	Jan 6	97 1/4	Mar 3
---	General mtge 2 1/2s—1980	A-O	93 1/2	---	96 1/2	---	98 1/4	---	---	---	---	---	94 1/4	Jan 13	95 1/2	Jan 22
53,000	Gen mtge 3 1/2s—1983	F-A	103 1/2	104 1/4	103 3/4	104 1/2	104 1/4	104 1/2	---	---	---	---	105	Jan 14	105 1/2	Jan 28
31,000	General mtge 3 1/4s—1983	A-O	---	---	104 1/4	Sale	105 1/4	---	104 1/4	Mar 1	104 1/2	Mar 2	102 1/2	Feb 16	104 1/2	Feb 25
---	Norfolk & Western 1st 4s—1996	A-O	117 1/2	Sale	---	121 1/4	122 1/2	124	120 1/2	Mar 2	123	Mar 24	116 1/2	Jan 19	123	Mar 24
---	Northern Central Ry—															
---	Gen & ref 5s series A—1974	M-S	106 1/2	---	108	---	108	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	Gen & ref 4 1/2s ser A—1974	M-S	---	---	103 1/2	---	104 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37,000	Northern Natural Gas Co—															
1,000	4 1/2s s f debentures—1973	M-N	106 1/2	107 3/4	106 3/4	106 3/4	107	Sale	106	Mar 16	107	Mar 18	106	Mar 16	108	Jan 27
---	3 3/4s s f debentures—1973	M-N	102 1/2	103 1/4	105 1/2	106 1/4	---	106 1/2	105 1/2	Mar 17	105 1/2	Mar 17	104 1/2	Jan 12	105 1/2	Feb 16
107,000	Northern Pacific Ry—															
29,000	Prior lien 4s—1997	Q-J	105 1/4	106 1/2	110 1/2	Sale	112 1/2	113	110	Mar 1	113	Mar 29	105 1/2	Jan 5	113	Mar 29
170,000	4s registered—1997	Q-J	---	102 3/4	104 1/4	---	107 1/2	Sale	107	Mar 3	107 1/2	Mar 30	102 3/4	Jan 8	107 1/2	Mar 30
16,000	General lien 3s—Jan 2047	Q-F	71	71 3/4	75	Sale	75	Sale	74 1/4	Mar 3	75 3/4	Mar 22	71	Jan 6	75 1/2	Feb 5
73,000	3s registered—2047	Q-F	65 1/2	67 3/4	71 1/2	79 1/2	71 1/2	Sale	71 1/2	Mar 2	72 3/4	Mar 23	67 1/2	Jan 13	72 3/4	Mar 23
33,000	Ref & Impt 4 1/2s ser A—2047	J-J	98 1/2	Sale	101 1/2	Sale	102 1/2	Sale	101 1/2	Mar 1	102 1/2	Mar 29	98 1/2	Jan 4	102 1/2	Mar 29
63,000	Ref & Impt 5s ser C—2047	J-J	103 1/2	105 1/4	104 3/4	Sale	104 3/4	105 1/2								

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		March 1 Opening or Bid Ask		PRICES IN MARCH		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Lowest	Highest			Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
68,000	Pennsylvania RR—															
438,000	Consolidated 4 1/2s 1960	F-A	107	Sale	108 3/4	109 1/4	108	108 1/2	108	Mar 24	109 1/4	Mar 2	106 3/4	Jan 5	109 1/4	Mar 2
89,000	General 4 1/2s series A 1965	J-D	104	Sale	104	Sale	103 1/2	Sale	100 3/4	Mar 17	104 1/4	Mar 2	100 3/4	Mar 17	105 1/2	Jan 15
481,000	General 5s series B 1968	J-D	108 1/2	Sale	107 1/2	108 1/4	106	Sale	105 3/4	Mar 23	108	Mar 8	105 3/4	Mar 23	109 3/8	Feb 9
118,000	General 4 1/2s series D 1981	A-O	98 1/2	99 1/4	96 3/4	Sale	93	Sale	91 1/4	Mar 18	96 1/2	Mar 1	91 1/4	Mar 18	99 3/4	Jan 15
53,000	Gen mtge 4 1/2s series E 1984	J-J	98 1/4	Sale	96 1/2	Sale	92 3/4	Sale	92	Mar 30	96 1/2	Mar 1	92	Mar 30	99 1/2	Jan 21
32,000	Gen mtge 3 1/2s series F 1985	J-J	86	Sale	83 7/8	84 3/4	77 1/2	Sale	77 1/2	Mar 31	83 7/8	Mar 2	77 1/2	Mar 31	86 1/4	Jan 5
44,000	Peoples Gas Light & Coke Co—															
90,000	1st & ref 3 1/2s ser H 1981	J-D	103	103 1/4	103 1/2	104 1/2	103 1/2	104 1/4	103 1/2	Mar 25	104 1/4	Mar 18	103 1/2	Jan 15	104 1/4	Mar 18
63,000	Peoria & Eastn 1st 4s ext. 1960	A-O	90 1/2	92	93 1/4	Sale	95	Sale	93 1/4	Mar 1	95 1/2	Mar 30	90 1/2	Jan 8	95 1/2	Mar 30
21,000	Delta Income 4s 1990	Apr	55	Sale	54	59	57 1/2	Sale	55	Mar 4	57 1/2	Mar 22	55	Jan 4	59	Feb 3
2,000	Pere Marquette Ry Co—															
63,000	1st mtge 3 1/2s series D 1980	M-S	96	100	100 1/4	Sale	101 1/2	103 3/8	100 3/4	Mar 1	101 1/4	Mar 29	95 3/4	Jan 5	101 1/4	Mar 29
2,000	Phila Balt & Wash RR—															
21,000	General 5s series B 1974	F-A	108 1/2	—	109	—	109	112 1/2	—	—	112 1/2	Mar 9	109	Jan 22	112 1/2	Mar 9
78,000	General gold 4 1/2s ser C 1977	J-J	102 1/2	Sale	105 1/8	108	105 1/8	—	105 1/2	Mar 3	106 1/8	Mar 9	102 1/2	Jan 4	106 1/8	Mar 9
133,000	Philadelphia Electric Co—															
69,000	1st & refunding 2 3/4s 1971	J-D	95 1/2	96	98 1/2	100	99 1/2	100 1/4	99 1/2	Mar 3	100 1/4	Mar 9	96	Jan 5	100 1/4	Mar 9
12,000	1st & refunding 2 3/4s 1967	M-N	97 1/2	98 1/4	101 1/2	Sale	100 7/8	Sale	100 3/4	Mar 24	101 1/2	Mar 29	98 1/2	Jan 8	101 1/2	Mar 29
3,000	1st & refunding 2 3/4s 1974	M-N	94 1/4	97	98 1/2	99 1/2	99 1/4	Sale	98 3/4	Mar 25	99 1/2	Mar 19	95 1/2	Jan 8	99 1/2	Mar 19
1,000	1st & refunding 2 3/4s 1981	J-D	93 1/2	—	96 7/8	—	97 1/8	100	—	—	—	—	94	Jan 28	96 7/8	Feb 25
3,000	1st & refunding 2 3/4s 1978	F-A	93	—	99 1/4	99 1/2	100	Sale	99 1/2	Mar 3	100	Mar 25	97 3/8	Feb 11	100	Mar 25
1,000	1st & refunding 3 1/4s 1982	J-J	102	—	102 3/4	104 1/2	104 1/2	105	104 1/2	Mar 8	105	Mar 29	104 1/2	Mar 8	105	Mar 29
32,000	1st & ref mtge 3 1/4s 1983	M-N	107 1/4	—	106 3/8	106 3/4	106 1/2	—	106 3/8	Mar 5	106 3/8	Mar 5	106 3/8	Feb 26	108	Feb 3
39,000	1st & ref mtge 3 1/4s 1983	J-D	—	—	—	—	104	104 1/4	104	Mar 3	104 1/4	Mar 26	104	Mar 3	104 1/4	Mar 26
7,313,000	Phillips Petroleum 2 3/4s 1964	F-A	98	98 3/4	101 1/4	—	101	101 1/2	101 1/2	Mar 2	102 1/2	Mar 11	98 3/4	Jan 5	102 1/2	Mar 11
8,000	3.70s s f conv deb. 1983	J-D	107 1/2	Sale	110 1/2	Sale	112 1/2	Sale	110	Mar 3	112 1/2	Mar 23	107 1/2	Jan 4	112 1/2	Mar 23
1,000	Pillsbury Mills 3 1/4s deb. 1972	J-D	99 1/2	100 1/2	102 1/4	—	103	—	103	Mar 2	103 1/2	Mar 3	100	Jan 25	103 1/2	Mar 3
2,000	Pitts Bessemer & L Erie RR															
2,000	1st mtge 2 1/2s ser A 1996	J-D	—	—	97	98 1/2	97	Sale	97	Mar 31	97	Mar 31	93 1/4	Jan 29	97	Mar 31
2,000	Pitts Cinc Chic & St L Ry—															
2,000	Cons gtd 4s series G 1957	M-N	102 1/2	103	103	—	103	—	—	—	—	—	102 1/2	Jan 28	103	Feb 4
2,000	Cons gtd 4s series H 1960	F-A	102 3/4	—	102 3/4	—	102 3/4	—	—	—	—	—	102 3/4	Jan 14	102 3/4	Jan 14
2,000	Cons gtd 4 1/2s series I 1963	F-A	108	—	108	—	108	112	—	—	—	—	108 1/2	Jan 21	109	Jan 6
2,000	Cons gtd 4 1/2s series J 1964	M-N	108	—	108	—	108 1/2	—	—	—	—	—	108 1/4	Mar 16	108 1/2	Jan 22
24,000	Pgh Cinc Chic & St Louis RR															
37,000	General 5s series A 1970	J-D	104 1/2	108 1/4	107 1/2	Sale	106	106 3/4	106	Mar 10	107 1/2	Mar 1	105 3/4	Jan 13	107 1/2	Jan 28
15,000	General 5s series B 1975	A-O	108	Sale	106 3/4	Sale	106 3/4	108 1/2	106 3/4	Mar 18	107	Mar 2	105 1/2	Feb 9	108 1/2	Jan 14
29,000	Gen mtge 3 1/2s ser E 1975	A-O	85 1/2	Sale	86 1/2	89	86 1/2	Sale	86 1/2	Mar 31	87 1/2	Mar 2	85 1/2	Jan 4	88	Feb 23
14,000	Pgh Coke & Chemical 3 1/2s 1964	M-N	95	96 1/2	98 3/8	100 1/2	100	—	100	Mar 2	100 1/2	Mar 2	96 1/2	Jan 19	100 1/2	Mar 2
51,000	Pgh Consolidat'n Coal 3 1/2s '65	J-J	99 1/4	100 3/4	101	—	101 1/2	—	101 1/2	Mar 9	101 1/2	Mar 9	99 1/4	Jan 12	101 1/2	Mar 9
35,000	Pittsburgh Plate Glass 3s 1987	A-O	100 3/4	101 1/4	102 1/2	Sale	102 1/2	102 3/4	102 1/2	Mar 23	103	Mar 11	101 1/4	Jan 5	103	Jan 18
14,000	Pitts & West Virginia Ry—															
14,000	1st mtge 4 1/2s series A 1958	J-D	101	Sale	100 3/4	Sale	—	—	100 3/4	Mar 1	100 3/4	Mar 17	100	Jan 12	101	Jan 4
14,000	1st mtge 4 1/2s series B 1959	A-O	99 1/2	101 1/2	100 1/2	—	—	—	—	—	—	—	100	Jan 18	101	Feb 5
14,000	1st mtge 4 1/2s series C 1960	A-O	100	102	100 1/2	101 1/2	—	—	100 1/2	Mar 2	100 1/2	Mar 2	100	Jan 12	101	Jan 11
23,000	Pitts Young & Ashtabula—															
23,000	1st gen 5s series B 1962	F-A	105 3/4	111	106	107	106	107	—	—	—	—	106 3/4	Feb 1	106 3/4	Feb 1
23,000	1st gen 5s series C 1974	J-D	105	—	105 1/2	—	105 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,000	1st gen 4 1/2s series D 1977	J-D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,000	Plantation Pipe Line 2 3/4s 1970	M-S	93	—	96	97 1/2	95	97 1/2	—	—	—	—	95	Jan 8	96	Jan 29
23,000	Potomac Elec Power Co—															
23,000	1st mortgage 3 1/4s 1977	F-A	—	—	—	—	104 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,000	1st mortgage 3s 1983	J-J	—	98	99	99 1/2	99	99 1/2	—	—	—	—	98	Jan 26	98	Jan 26
23,000	1st mortgage 2 3/4s 1984	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,000	Providence Term 1st 4s 1956	M-S	99 3/4	—	99 3/4	—	99 3/4	—	—	—	—	—	100 1/2	Jan 29	100 1/2	Jan 29
23,000	Public Service E & G Co—															
23,000	3s debentures 1963	M-N	100 1/4	100 3/4	102 3/8	103	102 3/8	103	102 3/8	Mar 19	103	Mar 8	100 1/4	Jan 4	103	Feb 26
23,000	1st & ref mtge 3 1/4s 1968	J-J	102 1/4	103	104 1/4	—	104 1/4	106	104 1/4	Mar 16	105 3/4	Mar 3	103	Jan 5	105 3/4	Mar 3
4,000	1st & ref mtge 5s 2037	J-J	130	133	134	—	134	—	135	Mar 4	135 1/2	Mar 22	131	Jan 28	135 1/2	Mar 22
1,000	1st & ref mtge 8s 2037	J-D	—	—	200	220	205	215	207	Mar 11	207	Mar 11	200	Feb 18	207	Mar 11
23,000	1st & ref mtge 3s 1972	M-N	98 1/4	99	101	101 1/4	101 1/2	102 3/8	101 1/2	Mar 9	102 1/2	Mar 25	100	Jan 15	102 1/2	Mar 25
32,000	1st & ref mtge 2 3/4s 1979	J-D	93 3/4	95 1/2	98	99 1/2	99	101	99	Mar 3	100 1/2	Mar 26	97	Jan 21	100 1/2	Mar 26
40,000	3 3/4s debentures 1972	J-D	102	102 1/2	104	104 1/4	104 1/4	105	104 1/4	Mar 15	105	Mar 25	102 1/2	Jan 15	105	Mar 25
14,000	1st & ref mtge 3 1/4s 1983	A-O	100 1/2	Sale	104 3/4	105	—	105 1/2	105 1/2	Mar 18	105 3/4	Mar 5	100 1/2	Jan 6	105 3/4	Mar 5
16,000	Quaker Oats 2 3/4s deb. 1984	J-J	96 1/2	—	100	Sale	98 3/4	101	99 1/2	Mar 19	100 1/2	Mar 16	97 1/2	Jan 11	100 1/2	Mar 16
69,000	Reading Co 3 1/2s ser D 1995	M-N	81	82 1/2	85 1/2	Sale	86 1/2	—	85 1/2	Mar 1	86 1/2	Mar 11	81 1/2	Jan 13	86 1/2	Mar 11
18,000	Reynolds (R J) Tob 3s 1973	A-O	—	98 1/2	99 3/4	100 1/2	100 1/2	101 1/4	100 1/2	Mar 4	101	Mar 10	97 1/2	Jan 14	101	Mar 10
23,000	Rhine-Westphalia Elec Pwr															
23,000	1st Direct mtge 7s 1950	M-N	—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25,000	1st Direct mtge 6s 1952	M-N	—													

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
7,000	Southern Ry (Cont)—															
	Memphis Div 1st g 5s...1986	J-J	110	113	115	---	120½	---	115	Mar 2	115	Mar 2	111	Jan 11	115	Feb 24
	New OrL & Northwestern RR Joint 3½s...1977	M-N	98½	---	100½	101½	100½	103½	---	---	---	---	---	---	---	---
34,000	Southwestern Bell Telep—															
	2½s debentures...1985	A-O	91%	92½	96½	Sale	96%	97½	96½	Mar 1	98	Mar 8	92½	Jan 5	98	Mar 8
30,000	3½s debentures...1983	M-N	99	100½	103½	Sale	102	103½	103½	Mar 1	103½	Mar 1	100½	Jan 27	103½	Mar 1
	ΔSpokane Intl 4½s A...2013	Apr	69½	Sale	70	---	66%	71½	---	---	---	---	69½	Jan 4	72	Feb 17
161,000	Standard Coll Prod 5s...1967	J-D	87½	89	93½	Sale	93½	95	93	Mar 18	95	Mar 29	87½	Jan 11	95	Mar 29
825,000	Standard Oil (Ind) 3½s...1982	A-O	102%	Sale	107½	Sale	109	104%	107½	Mar 1	109%	Mar 23	102%	Jan 4	109%	Mar 23
310,000	Standard Oil Co (N J)—															
	Debentures 2½s...1971	M-N	90½	91	95½	Sale	95½	Sale	94½	Mar 10	95%	Mar 2	91	Jan 5	95%	Mar 2
72,000	2½s debentures...1974	J-J	95%	Sale	100%	Sale	100%	Sale	99%	Mar 10	100%	Mar 1	95½	Jan 15	100%	Mar 1
	Stauffer Chemical 3½s...1973	M-S	104	---	105½	---	---	106	---	---	---	---	---	---	---	---
	Sunray Oil Corp 2½s deb...1966	J-J	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,000	Swift & Co 2½s deb...1972	J-J	---	---	97	Sale	96½	---	97	Mar 1	97	Mar 1	94½	Jan 19	97	Mar 1
15,000	2½s debentures...1973	M-N	95%	---	98½	---	100%	---	100%	Mar 8	100%	Mar 8	100%	Mar 8	100%	Mar 8
	Term RR Assn of St Louis															
13,000	Ref & Imp M 4s ser C...2019	J-J	106½	---	111	---	119½	Sale	112½	Mar 3	119½	Mar 31	111	Feb 2	119½	Mar 31
15,000	Ref & Imp 2½s ser D...1985	A-O	93%	---	97	---	99	100	98½	Mar 19	99½	Mar 25	84½	Jan 26	99½	Mar 25
156,000	Texas Corp 3s deb...1965	M-N	101½	Sale	103%	Sale	104	104½	103%	Mar 31	104%	Mar 19	101½	Jan 4	104½	Feb 25
	Texas & New OrL RR Co—															
27,000	1st & ref M 3½s ser B...1970	A-O	94	Sale	96	---	99%	Sale	98	Mar 22	99%	Mar 31	94	Jan 4	99%	Mar 31
36,000	1st & ref M 3½s ser C...1980	A-O	91%	97½	96	100	100½	100%	96½	Mar 12	100%	Mar 30	92	Jan 18	100%	Mar 30
3,000	Texas & Pacific 1st g 5s...2000	J-D	120	125	125	---	125½	---	125	Mar 9	125½	Mar 29	122	Jan 13	125½	Mar 29
86,000	Gen & ref M 3½s ser E...1985	J-J	101½	104½	104½	Sale	103%	Sale	104½	Mar 3	105½	Mar 15	101½	Jan 7	105½	Mar 15
	Texas Pacific-Missouri Pacif															
8,000	Term RR of N O 3½s...1974	J-D	96	---	95%	---	96%	101	96½	Mar 18	96%	Mar 24	95	Jan 7	96%	Mar 24
1,132,000	Δ3rd Ave Ry 1st ref 4s...1960	J-J	56½	Sale	59%	Sale	64%	Sale	58½	Mar 11	65½	Mar 29	54½	Jan 25	65½	Mar 29
583,000	ΔAdj Income 5s...Jan 1960	A-O	17½	Sale	17	Sale	17	Sale	15½	Mar 5	18	Mar 22	15%	Mar 5	18½	Feb 11
	Tol & Ohio Cent 3½s A...1960	J-D	94½	---	96	---	97½	---	---	---	---	---	95	Jan 18	95	Jan 18
	Tri-Contin Corp 2½s deb...1961	M-S	95	---	97%	---	97%	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36,000	Union Elec of Mo 3½s...1971	M-N	103½	107½	106½	Sale	106½	107	106	Mar 5	107	Mar 25	103½	Jan 6	107	Mar 25
	1st mtge & coll tr 2½s...1975	A-O	96	97	96%	---	98½	99%	---	---	---	---	84½	Jan 6	96%	Jan 26
10,000	3s debentures...1988	M-N	100	Sale	100%	---	101	---	101½	Mar 29	101½	Mar 29	99%	Jan 18	101½	Mar 29
3,000	1st mtge & coll tr 2½s...1980	J-D	---	---	98½	---	98%	99	98½	Mar 9	98½	Mar 9	98½	Mar 9	98½	Mar 9
13,000	1st mtge & coll tr 3½s...1982	M-N	99½	---	104½	Sale	---	105	104½	Mar 1	105	Mar 2	104½	Mar 1	105	Mar 2
	Union Oil of California—															
45,000	2½s debentures...1970	J-D	96	97	98½	Sale	98½	99%	98	Mar 3	100	Mar 26	96%	Jan 7	100	Mar 26
934,000	3½s conv deb (subord) 1972	M-N	104½	Sale	108%	Sale	110½	Sale	109	Mar 30	112%	Mar 11	104½	Jan 4	112%	Mar 11
	Union Pacific RR—															
127,000	2½s debentures...1976	F-A	95	Sale	97½	Sale	99½	100	97½	Mar 1	100%	Mar 25	95	Jan 4	100%	Mar 25
89,000	Ref mtge 2½s ser C...1991	M-S	86%	---	89%	90	91%	Sale	89%	Mar 2	91%	Mar 15	88%	Jan 8	91%	Mar 15
	Union Tank Car Co 4½s...1973	A-O	104%	---	104%	106½	104	104%	---	---	---	---	105%	Feb 16	106½	Feb 1
3,000	United Biscuit 2½s deb...1966	A-O	95	98	98½	99½	99½	100	100%	Mar 30	100%	Mar 30	97½	Jan 19	100%	Mar 30
	3½s debentures...1977	M-S	101	102½	102½	---	102½	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,000	United Gas Corp 2½s...1970	J-J	103	103½	97	98%	97%	---	97%	Mar 22	97%	Mar 22	96½	Jan 19	97%	Feb 23
82,000	1st mtge & coll tr 3½s...71	J-J	104	104½	104%	105	104½	105	104%	Mar 29	105	Mar 12	104½	Feb 18	105	Jan 21
53,000	1st mtge & coll tr 3½s...72	F-A	103%	Sale	104	104%	104½	Sale	104½	Mar 26	105	Mar 15	103%	Jan 6	105	Mar 15
7,000	3½s s f debentures...1973	A-O	---	---	104%	---	104%	---	105	Mar 29	105%	Mar 29	104	Jan 8	105%	Mar 29
31,000	4½s s f debentures...1972	A-O	105½	Sale	106	106½	105½	105%	105%	Mar 30	106½	Mar 3	105½	Jan 4	106½	Mar 3
15,000	U S Rubber Co 2½s deb...1976	M-N	85	92½	92½	94½	89	94%	92%	Mar 4	94%	Mar 5	90	Jan 18	94%	Mar 5
10,000	2½s debentures...1967	A-O	92½	94	94	98	94½	96	96	Mar 22	96½	Mar 19	96	Mar 22	96½	Mar 19
12,000	Universal Pictures 3½s...1939	M-S	95%	98%	96%	99	97½	99	97½	Mar 25	98½	Mar 15	97	Jan 7	98½	Mar 15
12,000	Vandalia RR cons g 4s A...1955	F-A	100	102	100½	102%	101	102	100%	Mar 18	101	Mar 19	100%	Mar 18	101	Feb 26
	Cons 4s series B...1957	M-N	---	103%	100½	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Virginia Electric & Power—															
30,000	1st & ref M 2½s ser E...1975	M-S	93%	94%	98½	Sale	98½	Sale	98	Mar 25	99½	Mar 17	94	Jan 6	99½	Mar 17
3,000	1st & ref M 3s ser F...1978	M-S	94	96	---	---	100	---	100	Mar 10	100	Mar 10	96	Jan 6	100	Mar 10
	1st & ref mtge 2½s ser G...1978	J-D	---	---	100	---	98½	100	---	---	---	---	---	---	---	---
	1st & ref mtge 2½s ser H...1980	M-S	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27,000	1st & ref M 3½s ser I...1981	J-D	100%	---	104	105½	---	---	105	Mar 22	105%	Mar 25	100%	Jan 25	105%	Mar 25
15,000	1st & ref M 3½s ser J...1982	A-O	---	---	104%	---	104%	105½	105	Mar 3	105%	Mar 3	101%	Jan 7	105%	Mar 3
	Va & Southw 1st gtd 5s...2003	J-J	102½	105	106½	115	106½	115	---	---	---	---	106	Feb 3	105	Feb 3
46,000	1st cons 5s...1958	A-O	101½	---	102½	---	103	Sale	102½	Mar 2	103	Mar 5	102	Jan 12	103	Mar 5
110,000	Virginian Ry 3s series B...1995	M-N	86½	87%	94½	---	97	Sale	95½	Mar 3	99	Mar 19	86%	Jan 5	99	Mar 19
13,000	1st lien & ref M 3½s ser C...73	A-O	95%	---	98%	---	103%	---	103½	Mar 19	103½	Mar 19	103½	Mar 19	103½	Mar 19
	Wabash RR Co—															
19,000	Gen mtge 4s ser A Jan 1981	Apr	---	80%	80½	Sale	82	Sale	80½	Mar 1	82	Mar 25	78	Jan 27	82	Mar 25
22,000	Gen lnc 4½s ser B Jan 1991	Apr	77%	83½	78½	81	81	82	80½	Mar 2	82	Mar 18	77½	Jan 8	82	Mar 18
53,000	1st mtge 3½s ser B...1971	F-A	95½	Sale	96	97%	97%	Sale	96	Mar 3	98	Mar 23	95½	Jan 4	98	Mar 23
20,000	Walworth Co conv 3½s...1976	M-N	---	---	70	74	72	Sale	69	Mar 26	72	Mar 4	68	Feb 9	72	Mar 4
207,000	Warren Petroleum 3½s...66	A-O	104½	Sale	108½	Sale	108%	Sale	108	Mar 25	109%	Mar 12	104½	Jan 4	109%	Mar 12
1,000	Warren RR 1st ref gtd 3½s 2000	F-A	55%	56	56½	---	57%	58½	57%	Mar 11	57%	Mar 11	55½	Jan 29	58	Feb 23
	Wash Term 2½s ser A...1970	F-A	87%	---	87%	---	87%	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29,000	Westchester Lightg 3½s...1967	J-J	103	103%	104%	104%	103%	Sale	103%	Mar 23	104%	Mar 8	103%	Mar 23	105%	Jan 14
	Gen mtge 3s gtd...1979	M-N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10,000	West Penn Electric 3½s...1974	M-N	101	101½	102%	---	102½	---	102½	Mar 3	103	Mar 9	102½	Mar 3	103	Mar 9
	West Penn Power—															
51,000	1st mtge 3½s series I...1966	J-J	104%	105%	106%	---	106	Sale	106	Mar 29	106%	Mar 23	104%	Jan 7		

New York Stock Exchange - - Stocks

Monthly and Yearly Record

RANGE OF STOCK PRICES FOR MARCH

Stock Sales— 1954 1953 Stock Sales— 1954 1953
 March (Shares) ----- 44,132,383 42,472,257 Jan. 1 to March 31----- 110,801,704 106,768,419
 NOTICE—Cash and deferred delivery sales are disregarded in the month's range unless they are the only transaction of the month, and when selling outside of the regular monthly range are shown in a footnote in the month in which they occur. No account is taken of such sales in computing the range for the year.

Aggregate Sales in March	Shares	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
35,100	75,900	Abbott Laboratories	5	45	Sale	46 1/2	Sale	45 1/2	Mar 17	47	Mar 4	44 1/2	Mar 17	47	Feb 9
2,000	4,200	4% preferred (conv)	100	106	108	108	Sale	107 1/2	Mar 15	109	Mar 19	106	Jan 7	109	Mar 19
17,700	77,600	A B C Vending Corp.	1	9 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10	Mar 9	10 1/2	Mar 3	9 1/2	Jan 6	11 1/2	Jan 19
86,300	307,700	A C F Brill Motors Co.	2.50	5 1/2	Sale	6 1/2	Sale	7	Mar 2	7 1/2	Mar 31	5 1/2	Jan 5	7 1/2	Feb 2
14,800	49,600	Acme Steel Co.	10	20 1/2	Sale	21 1/2	Sale	21 1/2	Mar 2	21 1/2	Mar 5	20 1/2	Jan 4	22 1/2	Feb 12
14,100	35,900	Adams Express Co.	1	27 1/2	Sale	30 1/2	Sale	31 1/2	Mar 1	32	Mar 12	27 1/2	Jan 4	32	Mar 12
800	4,700	Adams-Millis Corp.	10	24 1/2	Sale	27	28	27	Mar 19	28	Mar 3	24 1/2	Jan 4	29	Feb 10
4,000	9,100	Addressograph Multigraph	10	57	58	61	Sale	66	Mar 1	67 1/2	Mar 12	58	Jan 5	67 1/2	Mar 12
44,400	103,600	Admiral Corp.	1	19	Sale	20 1/2	Sale	21	Mar 17	21 1/2	Mar 3	19	Jan 4	21 1/2	Mar 3
55,100	118,000	Affiliated Gas Equip com.	1	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	8 1/2	Mar 2	9	Mar 22	7 1/2	Jan 4	9	Mar 22
150	360	\$3 preferred ww	50	50 1/2	51	49	Sale	50 1/2	Mar 1	50 1/2	Mar 18	49	Mar 1	50 1/2	Jan 6
50,000	119,700	Air Reduction Inc com.	1	24	Sale	23 1/2	Sale	23 1/2	Mar 2	24	Mar 12	22 1/2	Mar 2	25	Feb 3
5,900	11,900	4.50% pfd ser 1951	100	106	Sale	105 1/2	Sale	106	Mar 8	106 1/2	Mar 16	104	Feb 24	107	Jan 26
30	200	Alabama & Vicksburg Ry	100	155 1/2	158	158	163	156	Mar 2	156	Mar 2	155 1/2	Feb 3	158	Feb 23
103,900	121,300	Alaska Juneau Gold Min.	10	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 25	2 1/2	Jan 4	3 1/2	Mar 25
34,300	62,400	Aldens Inc common	5	20 1/2	Sale	22 1/2	Sale	25 1/2	Mar 1	27 1/2	Mar 25	20 1/2	Jan 4	27 1/2	Mar 25
400	750	4 1/4% preferred	100	72	72 1/2	75	Sale	79	Mar 1	80	Mar 16	72	Jan 12	81	Mar 16
64,000	546,300	Alleghany Corp com.	1	3 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 22	4 1/2	Mar 1	3 1/2	Jan 4	4 1/2	Feb 15
1,000	3,900	5 1/2% pfd series A	100	145	148	151	Sale	150	Mar 5	151	Mar 1	146	Jan 12	157	Feb 15
10	420	\$4 prior pfd conv.	100	79	80 1/2	87 1/2	89	84	Mar 8	87	Mar 8	80	Jan 6	89 1/2	Feb 9
30,000	93,700	Alleghany Ludlum Steel	1	28 1/2	Sale	32 1/2	Sale	31 1/2	Mar 25	32 1/2	Mar 1	28 1/2	Jan 4	33	Jan 25
700	2,100	\$4.375 preferred	100	95 1/2	98	104	Sale	99 1/2	Mar 16	104	Mar 1	98	Jan 13	104	Mar 1
270	560	Allag & West RR 6% gtd	100	92 1/2	96	92 1/2	95	97	Mar 11	97	Mar 31	92 1/2	Mar 11	97	Mar 31
5,400	12,800	Allan Industries Inc	1	8 1/2	8 1/2	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 15	9 1/2	Mar 19	8 1/2	Jan 6	9 1/2	Feb 15
48,600	130,800	Allied Chemical & Dye	1	73 1/2	Sale	78 1/2	Sale	84	Mar 1	84	Mar 30	72 1/2	Jan 8	84 1/2	Mar 31
3,300	7,500	Allied Kid Co	5	17 1/2	17 1/2	17	Sale	16 1/2	Mar 9	17	Mar 1	16	Mar 9	18 1/2	Jan 20
6,700	18,500	Allied Mills Inc	1	26	Sale	28 1/2	Sale	29 1/2	Mar 1	30	Mar 5	26	Jan 4	30	Mar 5
43,800	98,500	Allied Stores Corp com.	1	37 1/2	Sale	42 1/2	Sale	42 1/2	Mar 25	44	Mar 11	37 1/2	Jan 4	44	Mar 11
1,100	3,500	4% preferred	100	89 1/2	91	96	97	95	Mar 17	96 1/2	Mar 4	90	Jan 5	96 1/2	Mar 4
80,000	206,300	Allis-Chalmers Mfg com.	20	45 1/2	Sale	49	Sale	48 1/2	Mar 25	48 1/2	Mar 3	45 1/2	Jan 4	52 1/2	Mar 3
2,500	6,900	3 1/4% conv pfd	100	93	95	98 1/2	Sale	97 1/2	Mar 29	103 1/2	Mar 5	93 1/2	Jan 8	103 1/2	Mar 5
14,100	32,700	Alpha Portland Cement	1	43 1/2	Sale	46	Sale	48	Mar 1	48	Mar 31	43 1/2	Jan 4	48 1/2	Mar 31
58,700	136,200	Aluminum Co of America	1	59 1/2	Sale	62	Sale	71	Mar 1	71 1/2	Mar 31	58 1/2	Jan 4	71 1/2	Mar 31
106,300	287,300	Aluminum Ltd	1	48 1/2	Sale	52 1/2	Sale	56 1/2	Mar 4	56 1/2	Mar 31	47	Jan 11	56 1/2	Mar 31
5,800	32,300	Amalgamated Leather com	1	1 1/2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 2	3	Mar 2	1 1/2	Jan 5	3 1/2	Feb 16
600	800	6% conv preferred	50	30	35	32 1/2	35 1/2	32	Mar 16	32 1/2	Mar 5	31	Mar 16	35	Feb 16
4,400	6,700	Amalgamated Sugar Co.	1	19 1/2	20	19 1/2	Sale	23	Mar 1	24 1/2	Mar 29	19	Jan 11	24 1/2	Mar 29
28,400	80,700	Amerasia Petroleum	1	166 1/2	Sale	189	Sale	188 1/2	Mar 15	189 1/2	Mar 3	166	Jan 4	195 1/2	Mar 3
5,800	14,700	Amer Agric Chem (Del)	1	57	59	62	Sale	60 1/2	Mar 1	63	Mar 3	57	Jan 7	63	Mar 3
139,200	355,100	American Airlines com.	1	11 1/2	Sale	13	Sale	12 1/2	Mar 24	13	Mar 1	11 1/2	Jan 4	13 1/2	Jan 29
5,800	17,300	3 1/2% conv preferred	100	70 1/2	Sale	78 1/2	Sale	77 1/2	Mar 17	78 1/2	Mar 3	70 1/2	Jan 4	79 1/2	Feb 8
8,500	19,800	American Bkeries Co com.	1	27 1/2	Sale	27 1/2	Sale	27	Mar 16	27 1/2	Mar 1	26 1/2	Mar 16	29	Feb 1
290	550	4 1/2% preferred conv	100	98 1/2	99 1/2	98	Sale	99 1/2	Mar 1	100	Mar 29	98	Feb 18	100	Mar 29
10,900	20,800	American Bank Note com.	10	16 1/2	Sale	17 1/2	Sale	19	Mar 1	19	Mar 30	16 1/2	Jan 4	19	Mar 30
840	3,710	6% preferred	50	56	Sale	57 1/2	58 1/2	56 1/2	Mar 15	57 1/2	Mar 23	56	Jan 4	60	Feb 5
64,900	222,600	American Bosch Corp.	2	9	Sale	9	Sale	9 1/2	Mar 25	10 1/2	Mar 11	9	Jan 4	10 1/2	Feb 3
700	2,900	2nd pfd 1952 ser 5 1/2%	50	37 1/2	Sale	41 1/2	42 1/2	41 1/2	Mar 9	42 1/2	Mar 11	37 1/2	Jan 4	42 1/2	Mar 11
19,100	43,100	Amer Brake Shoe Co com.	1	35 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38	Mar 31	41	Mar 15	35 1/2	Jan 8	41	Mar 15
1,500	6,000	4% conv preferred	100	97	97 1/2	102 1/2	Sale	100 1/2	Mar 19	104 1/2	Mar 5	97 1/2	Jan 8	104 1/2	Mar 5
111,000	289,500	Amer Broadcasting	1	14 1/2	Sale	16 1/2	Sale	17	Mar 24	17 1/2	Mar 31	14 1/2	Jan 4	17 1/2	Mar 31
100	5,300	Cifs of interest in com.	1	14 1/2	15 1/2	17	16 1/2	16 1/2	Mar 31	16 1/2	Mar 31	15	Jan 12	16 1/2	Mar 31
3,700	12,100	5% preferred	20	16 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 1	18	Mar 9	16 1/2	Jan 4	18	Feb 24
66,700	125,900	Amer Cable & Radio Corp.	1	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 1	5 1/2	Mar 5	4 1/2	Jan 11	5 1/2	Mar 5
67,000	180,400	American Can Co	1	39 1/2	Sale	37	Sale	38 1/2	Mar 3	39 1/2	Mar 10	35 1/2	Feb 23	39 1/2	Jan 4
5,500	17,200	7% preferred	25	44 1/2	Sale	46 1/2	Sale	45 1/2	Mar 18	46 1/2	Mar 10	44 1/2	Jan 4	46 1/2	Mar 10
32,800	104,500	American Car & Foundry	25	32	Sale	36 1/2	Sale	34 1/2	Mar 17	37 1/2	Mar 8	32	Jan 4	38 1/2	Feb 23
13,300	61,400	7% non-cum pfd	100	73	75	89 1/2	Sale	82 1/2	Mar 16	89 1/2	Mar 1	73 1/2	Jan 8	93	Feb 19
8,600	21,300	American Chain & Cable	1	27 1/2	Sale	30	Sale	29 1/2	Mar 1	30	Mar 1	27 1/2	Jan 4	31	Feb 12
9,600	30,300	American Chiclet Co.	1	49	Sale	53	Sale	54 1/2	Mar 19	54 1/2	Mar 1	47 1/2	Jan 4	56	Feb 9
5,800	24,000	American Colortype Co.	10	22 1/2	Sale	22 1/2	22 1/2	22 1/2	Mar 3	23 1/2	Mar 16	22 1/2	Feb 23	23 1/2	Feb 10
25,400	37,200	Amer-Crystal Sugar com.	10	21 1/2	22	23 1/2	Sale	26 1/2	Mar 1	26 1/2	Mar 26	22	Jan 5	26 1/2	Mar 26
90	410	4 1/2% prior preferred	100	91	Sale	92	94	92	Mar 11	92	Mar 8	91	Jan 4	92	Feb 24
126,800	307,000	Amer Cyanamid com.	10	47 1/2	Sale	46 1/2	Sale	45 1/2	Mar 25	47 1/2	Mar 3	43 1/2	Mar 25	48 1/2	Jan 19
100	500	3 1/2% conv pfd ser B	100	127	135	125	132	121	Mar 2	126 1/2	Mar 2	126 1/2	Mar 2	131	Jan 26
56,600	74,700	Amer Distilling Co.	20	31 1/2	32	40	Sale	41	Mar 4	46 1/2	Mar 16	31 1/2	Jan 7	46 1/2	Mar 16
6,500	21,100	Amer Encaustic Tiling	1	8 1/2	Sale	8 1/2	Sale	8 1/2	Mar 4	8 1/2	Mar 12	8	Jan 4	8 1/2	Mar 12
400	5,500	Amer-European Securities	1	26 1/2	27	28 1/2	29 1/2	28	Mar 23	29 1/2	Mar 12	26 1/2	Jan 5	29 1/2	Mar 12
11,300	58,900	Amer Export Lines Inc.	400	13 1/2	Sale	14	Sale	13 1/2	Mar 24	14 1/2	Mar 3	13 1/2	Jan 4	15	Feb 11
139,400	367,900	Amer & Foreign Power	1	8 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 17	10 1/2	Mar 17	8 1/2	Jan 4	10 1/2	Mar 17
64,400	188,100	American Gas & Elec.	5	34 1/2	Sale	35	Sale	36 1/2	Mar 1	37 1/2	Mar 11	33 1/2	Jan 5	37 1/2	Mar 11
10,800	18,100	Amer Hawaiian Steamship	10	60 1/2	61	58 1/2	Sale	63 1/2	Mar 1	64 1/2	Mar 5	57 1/2	Mar 2	63 1/2	Mar 5
12,100															

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1					
Shares	Since Jan. 1	Shares	Par	Opening or Bid	Ask	March 1	March 31	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
201,400	683,800	American Teleg & Teleg	100	156 1/2	Sale	163 3/4	Sale	163 3/4	Sale	162 1/2	Mar 25	165 1/2	Mar 12	156	Jan 4	165 1/2	Mar 12
101,100	331,200	American Tobacco com	25	61 3/4	Sale	61 3/4	Sale	60 1/2	Sale	59 3/4	Mar 25	62 1/2	Mar 9	57 1/2	Feb 15	65 1/2	Jan 28
4,860	13,240	6% preferred	100	130 1/2	Sale	133	Sale	132 3/4	Sale	131	Mar 16	137	Mar 4	126 1/2	Jan 14	138 1/2	Feb 10
109,600	314,600	Amer Viscose Corp com	25	36 1/4	Sale	36 1/4	Sale	34 3/4	Sale	33 1/2	Mar 31	36 3/4	Mar 4	33 1/2	Jan 15	37 1/2	Feb 15
1,590	4,190	5% preferred	100	113 3/4	Sale	119	119 1/4	118	118 3/4	118 1/2	Mar 30	120 1/2	Mar 5	113 3/4	Jan 4	120 1/2	Mar 5
37,200	84,700	Amer Water Wks Co Inc	5	10 3/4	Sale	10 3/4	Sale	10 3/4	Sale	10 1/2	Mar 23	10 3/4	Mar 5	10	Jan 22	10 3/4	Mar 5
5,100	13,200	6% preferred	100	26 1/2	Sale	26 1/2	Sale	26 1/2	Sale	25 1/2	Mar 11	26 1/2	Mar 9	25 1/2	Feb 17	26 1/2	Mar 8
125,300	268,700	American Woolen Co com	5	15 1/2	Sale	17 1/2	Sale	18 1/2	Sale	17 1/2	Mar 3	19 1/4	Mar 8	15 1/2	Jan 4	19 1/4	Mar 8
2,670	18,030	7% preferred	100	79	Sale	83 1/2	Sale	82	Sale	77 1/2	Mar 16	84	Mar 19	77 1/2	Mar 16	93	Feb 4
4,860	44,330	\$4 conv prior preference	100	85	Sale	82 1/2	Sale	75 1/2	Sale	73 1/4	Mar 17	83 1/4	Mar 1	73 1/4	Mar 17	95 1/2	Feb 4
51,200	75,000	Amer Zinc, Lead & Smelt	1	12 3/4	Sale	12 3/4	Sale	15 1/2	Sale	12 3/4	Mar 1	16 1/2	Mar 30	12 3/4	Jan 4	16 1/2	Mar 30
1,820	2,550	\$5 prior conv pfd	25	73 3/4	75	75 3/4	76 3/4	79	Sale	76	Mar 3	80 1/4	Mar 30	73	Jan 28	80 1/4	Mar 30
160,000	356,500	Anaconda Copper Mining	50	29 1/2	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2	Sale	31 1/2	Mar 3	34 1/2	Mar 29	29 1/2	Jan 4	34 1/2	Mar 29
3,790	8,290	Anaconda Wire & Cable	5	45 1/2	Sale	47	Sale	49 1/2	Sale	46 1/2	Mar 2	49 1/2	Mar 31	45 1/2	Jan 4	49 1/2	Mar 30
19,300	64,000	Anchor Hock Glass com	6.25	30 3/4	Sale	33 1/4	Sale	34 3/4	Sale	32 1/2	Mar 19	35 1/2	Mar 10	30	Jan 5	35 1/2	Mar 10
340	450	\$4 preferred	100	98 3/4	100	102 1/4	104	102 1/2	103 1/2	102 1/2	Mar 23	103 3/4	Mar 18	100	Jan 6	106	Feb 8
7,900	29,900	Anderson Clayton & Co	21 1/2	34 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 8	39 1/4	Mar 1	33 1/4	Jan 12	39 1/2	Feb 19
24,200	65,300	Anderson-Fritchard Oil	10	43 1/2	Sale	49	Sale	51	Sale	47 1/2	Mar 2	52 1/4	Mar 29	43 1/4	Jan 4	52 1/4	Mar 29
2,900	5,500	Andes Copper Mining Co	14	9	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	Sale	8 1/2	Mar 8	9 1/4	Mar 30	8 1/2	Feb 23	9 1/4	Mar 1
2,200	4,300	A P W Products Co Inc	5	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 1/2	3	3	2 7/8	Mar 22	3 1/2	Mar 9	2 7/8	Feb 11	3 1/2	Jan 22
17,500	54,400	Archer-Daniels-Midland	5	32 3/4	Sale	37 1/2	Sale	36 1/2	Sale	36 1/2	Mar 30	38 3/4	Mar 3	32 3/4	Jan 4	38 3/4	Mar 3
46,400	106,400	Argo Oil Corp	5	18	Sale	21 1/2	Sale	22 1/2	Sale	19 3/4	Mar 23	22 3/4	Mar 5	17 1/2	Jan 4	22 3/4	Mar 5
135,500	328,000	Armco Steel Corp	10	33 1/4	Sale	36 1/2	Sale	39 1/2	Sale	36	Mar 2	40	Mar 19	33 1/4	Jan 4	40	Mar 19
117,700	246,100	Armour of Illinois com	5	8 7/8	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	Sale	8 3/4	Mar 2	9 1/4	Mar 18	8 3/4	Mar 3	10 1/2	Feb 2
7,800	18,700	\$6 conv prior preferred	100	86	87 1/2	89	89	89	Sale	86 1/2	Mar 15	90	Mar 1	86 1/2	Mar 15	95 1/2	Feb 5
30,200	78,000	Armstrong Cork Co com	5	59 1/4	Sale	64	Sale	66 1/2	Sale	64	Mar 1	67	Mar 11	57	Jan 11	67	Mar 11
1,030	2,020	\$3.75 preferred	100	93	93 1/2	98 3/4	99 3/4	99	Sale	98 3/4	Mar 2	100	Mar 3	93 1/2	Jan 6	100	Mar 3
6,870	15,470	\$4 conv preferred	100	118 1/4	Sale	127	Sale	133	Sale	127	Mar 1	133 1/4	Mar 31	114	Jan 14	133 1/4	Mar 31
1,200	3,100	Arnold Constable Corp	5	16 3/4	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 19	17 1/2	Mar 8	16	Jan 13	17 1/2	Feb 15
7,600	14,600	Artloom Carpet Co	5	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 1	6	Mar 5	5 1/2	Jan 4	6 1/4	Jan 26
10,300	15,600	Arvin Industries Inc	2.50	26 1/2	26 1/2	26 1/2	26 1/2	24	Sale	22	Mar 5	26 1/2	Mar 1	22	Mar 5	27	Jan 26
83,400	261,000	Ashland Oil & Ref com	1	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 24	13 1/2	Mar 8	11 1/2	Jan 4	13 1/2	Jan 20
8,800	30,700	2nd pfd \$1.50 series	1	23	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	Mar 9	24 1/2	Mar 19	23	Jan 4	26 1/2	Jan 18
44,900	85,600	Associated Dry Goods com	1	18 3/4	Sale	19 1/2	Sale	21 1/2	Sale	19 1/2	Mar 1	21 1/2	Mar 11	18 3/4	Jan 4	21 1/2	Mar 11
860	2,340	5.25% 1st preferred	100	96 1/2	Sale	100 1/4	Sale	99 3/4	Sale	98	Mar 12	101	Mar 30	96 1/2	Jan 6	101	Mar 30
430	1,290	6% 2nd preferred	100	95 1/2	98	97 1/2	98 1/2	101	Sale	98	Mar 8	101	Mar 31	96	Jan 13	101	Mar 31
11,700	33,700	Associates Investment Co	10	31 1/4	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2	Sale	32 3/4	Mar 1	35 1/2	Mar 26	31 1/4	Jan 4	35 1/2	Jan 3
35,800	93,300	Atchison Top & San Fe	50	93	Sale	100	Sale	96 1/2	Sale	94 1/4	Mar 29	100 1/2	Mar 3	92 1/2	Jan 8	101	Feb 5
20,900	50,700	Preferred	50	55	Sale	58 1/2	Sale	57 1/4	Sale	56	Mar 29	58 1/2	Mar 3	54 1/2	Jan 4	59 1/2	Feb 5
21,300	53,600	Atlantic City Elec com	10	30 1/2	Sale	30 1/2	Sale	31 1/4	31 1/4	30 3/4	Mar 9	31 1/4	Mar 12	29 3/4	Jan 13	33 1/2	Jan 28
620	1,540	4% preferred	100	91	92	97 1/2	Sale	99	101	97 1/2	Mar 1	101 1/2	Mar 29	92	Jan 5	101 1/2	Mar 29
22,900	53,200	Atlantic Coast Line RR	5	85	Sale	90 1/4	Sale	95 1/2	Sale	88 1/2	Mar 3	96 1/2	Mar 31	85	Jan 4	96 1/2	Mar 31
2,800	6,400	Atlantic G & W I S S Lines	5	56 1/2	59 1/4	59 1/4	60	58	Sale	57 1/2	Mar 16	59 1/4	Mar 2	56 1/2	Jan 6	60	Feb 26
121,900	290,400	Atlantic Refining Co	10	28 1/4	Sale	31 1/2	Sale	33 3/4	Sale	31 1/4	Mar 1	33 3/4	Mar 31	27 1/2	Jan 4	33 3/4	Mar 31
2,010	5,420	Common	100	95 3/4	Sale	98 1/4	Sale	99 1/4	Sale	98 1/4	Mar 1	100 1/2	Mar 30	95 3/4	Jan 4	100 1/2	Mar 30
11,600	41,500	Pfd \$3.75 series B	100	29	Sale	29 1/2	Sale	29 1/2	Sale	29	Mar 15	29 1/2	Mar 19	29	Jan 4	30 1/2	Feb 15
12,600	29,300	Atlas Corporation	20	34 3/4	Sale	39 1/2	Sale	41	Sale	39 1/4	Mar 1	41 1/2	Mar 22	34 3/4	Jan 4	41 1/2	Mar 19
980	3,170	Atlas Powder Co common	20	104	Sale	108 1/2	Sale	111	112	108 1/2	Mar 1	112 1/2	Mar 22	103 1/2	Jan 8	112 1/2	Mar 22
1,000	1,400	4% conv pfd series A	100	16 1/2	17 1/4	16 1/2	17 1/2	16 1/2	17 1/2	16 1/2	Mar 16	17	Mar 24	16 1/2	Mar 16	17	Mar 24
1,800	11,000	Atlas Tack Corp	5	14 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 9	16	Mar 26	15	Jan 20	16	Mar 26
800	1,300	Austin Nichols & Co com	5	14 1/2	15 1/2	15	15 1/2	15 1/2	16 1/2	15 1/4	Mar 9	16	Mar 26	15	Jan 20	16	Mar 26
5,600	21,100	\$1.20 conv prior pref	100	16 3/4	Sale	17	Sale	17	Sale	16 3/4	Mar 2	17 1/2	Mar 4	16 3/4	Feb 3	17 1/2	Jan 21
243,600	408,900	Automatic Canteen Co	3	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 23	4 1/2	Jan 4	4 1/2	Jan 25
4,000	8,800	Avco Mfg Corp com	3	37 1/2	Sale	41 1/4	Sale	43 3/4	Sale	41 1/4	Mar 1	44 1/4	Mar 26	37 1/2	Jan 4	44 1/4	Mar 26
5,900	21,100	\$2.25 conv preferred	100	4 1/2	Sale	5	Sale	4 3/4	Sale	4 1/2	Mar 4	5	Mar 2	4 1/2	Jan 4	5	Feb 1
39,800	124,100	Babbitt (B T) Inc	1	43 1/4	Sale	49	Sale	51 1/2	Sale	48 1/4	Mar 12	51 1/4	Mar 5	42 1/2	Jan 7	51 1/4	Mar 5
82,200	209,600	Baldwin-Lima-Hamilton Corp	13	8 7/8	Sale	8 3/4	Sale	9 1/4	Sale	8 3/4	Mar 1	9 1/4	Mar 15	8 3/4	Jan 11	9 1/4	Jan 19
128,400	308,100	Baltimore & Ohio com	100	19 3/4	Sale	19 3/4	Sale	20 1/4	Sale	19 1/4	Mar 25	21 1/4	Mar 4	18 1/2	Jan 11	21 1/4	Mar 4
12,600	39,500	4% non-conv pfd	100	39 1/4	Sale	41 1/2	Sale	42 3/4	Sale	41 1/4	Mar 19	43 1/2	Mar 19	39 1/4	Jan 4	43 1/2	Mar 19
5,500	8,800	Bangor & Arrostook RR	50	16 3/4	Sale	17 1/2	Sale	18 1/4	Sale	17 1/2	Mar 4	20	Mar 26	16 3/4	Jan 4	20	Mar 26
210	1,200	5% conv preferred	100	67 1/2	69	69 1/4	70	69	Sale	68 1/4	Mar 15	69 1/2	Mar 2	68	Feb 10	70	Feb 18
19,000	59,800	Barber Oil Corp	10	43 3/4	Sale	49	Sale	48	Sale	47 1/4	Mar 17	51 1/4	Mar 5	43 3/4	Jan 4	52	Feb 10
4,200	9,800	Barker Bros Corp com	10	12	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 18	13	Mar 10	12 1/2	Jan 4	13 1/2	Jan 18
130	680	4 1/2% preferred	50	37 1/2	38	37 1/2	39	39	Sale	37 1/2	Mar 4	39	Mar 31	37 1/2	Jan 12	39	Mar 31

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1 Shares	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1					
				Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
10,700	39,300	Brown & Bigelow	1	12%	Sale	12%	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 2	12 1/2	Mar 1	12%	Jan 4	13 1/2	Jan 15
2,200	5,800	Brown Shoe Inc	15	61	Sale	63	Sale	65	66	63	Mar 1	65 1/2	Mar 29	60	Jan 13	65 1/2	Mar 29
9,100	20,800	Brunswick-Balke-Collender	*	13%	Sale	14%	Sale	14 1/4	Sale	14%	Mar 19	14 1/4	Mar 3	13%	Jan 15	15	Jan 27
34,500	93,900	Bucyrus Erie Co	5	22 1/2	Sale	24%	Sale	24	Sale	23 1/2	Mar 25	25%	Mar 10	22	Jan 12	25%	Mar 10
73,500	174,900	Budd (The) Co common	*	11 1/4	Sale	11%	Sale	12%	Sale	11 1/2	Mar 1	12 1/2	Mar 19	11 1/4	Jan 4	12 1/2	Mar 19
800	2,200	5% preferred	*	73	74 1/2	73 1/2	75	78	78	75	Mar 9	77 1/2	Mar 16	74	Jan 6	77 1/2	Mar 16
4,600	111,100	Buffalo Forge Co new	1	26 1/2	Sale	27	Sale	29	Sale	26 3/4	Mar 2	30	Mar 12	25 1/2	Feb 24	30	Mar 12
84,900	233,500	Bullard Co	*	37 1/2	Sale	38 1/2	Sale	39 1/2	Sale	37 1/2	Mar 24	40 1/4	Mar 1	25 1/2	Jan 11	36 1/2	Mar 1
5,000	8,800	Bulova Watch Co Inc	5	37 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38	Sale	37 1/2	Mar 24	40 1/4	Mar 1	37 1/2	Mar 24	40 1/4	Mar 1
96,300	327,000	Burlington Mills Corp com 1	5	10%	Sale	12	Sale	12	Sale	11 1/4	Mar 4	12%	Mar 19	10%	Jan 11	12 1/2	Feb 15
500	1,280	4% preferred	100	83	Sale	83 1/4	Sale	84 1/2	Sale	83 3/4	Mar 1	86	Mar 24	80 1/2	Feb 3	86	Mar 24
53,900	216,200	Burroughs Corp	5	68 1/4	73	70 1/2	75	73 1/4	78	16%	Mar 23	18 1/2	Mar 11	15 1/4	Jan 4	18 1/2	Mar 11
2,800	6,600	Bush Terminal Co	1	11%	12 1/2	12 1/2	12 1/2	13	Sale	12 1/2	Mar 12	13 1/2	Mar 22	11%	Feb 8	13 1/2	Mar 22
1,950	2,580	Bush Terminal Bldgs—	100	117 1/2	120	130 1/4	131 1/2	110	113	111	Mar 29	131 1/2	Mar 9	111	Mar 29	135	Feb 25
480	2,780	5% conv prior pfd	50	38 3/4	40	43	Sale	42	43	41	Mar 2	43	Mar 1	36 1/2	Feb 5	43	Mar 1
18,300	38,700	Butler Brothers common	15	11 1/4	Sale	13%	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 30	13%	Mar 1	11%	Jan 4	13%	Jan 29
900	1,740	4 1/2% preferred	100	80	81	84 1/4	86	84 1/2	85 1/4	83 1/2	Mar 11	85	Mar 2	79 1/2	Jan 14	85	Feb 26
25,000	48,500	Butte Copper & Zinc	5	7%	Sale	8%	Sale	10%	Sale	8	Mar 9	10 1/2	Mar 30	7%	Jan 4	10 1/2	Mar 30
8,200	21,900	Byers (A M) Co common	5	17 1/4	Sale	18 1/2	Sale	19 1/2	Sale	18	Mar 24	20 1/4	Mar 11	16 1/2	Feb 1	20 1/4	Mar 11
350	1,300	7% partic preferred	100	104	Sale	100 1/2	Sale	102 1/4	103 3/4	100 1/2	Mar 1	103	Mar 24	100	Feb 3	105	Jan 8
6,400	34,700	Byron Jackson Co	10	16%	17	19 1/2	Sale	19%	Sale	19	Mar 8	19 1/2	Mar 1	16%	Jan 5	19%	Feb 15
23,000	45,900	California Packing Corp	5	22	Sale	24 1/2	Sale	25	Sale	24 1/4	Mar 15	25%	Mar 9	22	Jan 4	25%	Mar 9
67,200	110,300	Callahan Zinc-Lead	1	1%	Sale	1%	Sale	2	Sale	1 1/2	Mar 1	2 1/4	Mar 31	1%	Jan 4	2 1/4	Mar 31
38,600	106,500	Calumet & Hecla Inc	5	7%	Sale	8%	Sale	8 1/2	Sale	7%	Mar 9	8 1/2	Mar 30	7%	Jan 8	8 1/2	Mar 30
6,300	11,300	Campbell Wyant & Cannon	*	20 1/2	Sale	21%	Sale	22	Sale	21 1/2	Mar 23	22 1/4	Mar 3	20 1/2	Jan 4	22%	Jan 28
74,700	171,200	Canada Dry Ginger Ale	1.66%	12%	Sale	13%	Sale	14	Sale	13	Mar 9	14	Mar 29	12%	Jan 8	14	Mar 29
1,880	4,470	\$4.25 conv preferred	*	90 1/2	91 3/4	98	Sale	97 1/2	Sale	97 1/2	Mar 1	99	Mar 12	90 1/2	Jan 6	99	Feb 23
900	1,390	Canada Southern Ry Co	100	52 1/2	55	54	Sale	55	Sale	54	Mar 1	55	Mar 9	52 1/2	Jan 11	55	Mar 17
7,500	13,900	Canadian Breweries Ltd	25	21%	Sale	22%	23%	24%	24 1/4	23%	Mar 3	25 1/4	Mar 22	22%	Jan 5	25 1/4	Mar 22
132,400	386,900	Canadian Pacific Ry	25	21 1/2	Sale	24	Sale	24 1/2	Sale	23 1/2	Mar 3	25%	Mar 31	21%	Jan 4	25%	Jan 29
1,800	5,900	Canon Mills Co	5	44%	Sale	47	48 1/2	46%	Sale	44 1/4	Mar 24	47	Mar 9	44 1/4	Jan 4	47 1/2	Feb 25
25,600	78,900	Capital Airlines Inc	1	8%	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9	Mar 25	9 1/2	Mar 11	8%	Jan 4	10 1/4	Jan 18
68,900	141,800	Carborundum (The) Co	5	28 1/4	Sale	32%	Sale	33%	Sale	32 1/2	Mar 1	35%	Mar 19	28	Jan 13	35%	Mar 19
9,800	25,100	Carey (Phillip) Mfg Co	10	17 1/2	Sale	18%	Sale	19	Sale	18 1/2	Mar 3	19 1/2	Mar 18	17 1/4	Jan 5	19 1/2	Mar 18
1,470	2,810	Caro Clinch & Ohio Ry	100	107 3/4	108 3/4	113	Sale	115 1/2	117	112 1/2	Mar 1	115 1/2	Mar 22	107	Jan 5	115 1/2	Mar 22
13,200	35,000	Carolina Power & Lt Co	5	41 1/2	Sale	42	Sale	43%	Sale	41 1/4	Mar 2	44%	Mar 16	40%	Jan 6	44%	Mar 16
2,200	6,200	Carpenter Steel Co	5	40	40 1/2	41 1/2	Sale	40%	Sale	40 1/2	Mar 26	42 1/2	Mar 10	40%	Jan 5	43 1/2	Jan 7
75,600	221,300	Carrier Corp common	10	47	Sale	54	Sale	60%	Sale	54	Mar 1	61 1/2	Mar 11	46%	Jan 4	61 1/2	Mar 11
10,400	25,800	Carriers & General Corp	1	12%	13%	14 1/4	Sale	15%	Sale	14 1/4	Mar 3	15	Mar 23	13	Jan 7	15	Mar 23
56,300	154,100	Case (J I) common	12.50	15	Sale	16	Sale	15 1/4	Sale	14 1/2	Mar 30	16	Mar 1	14%	Mar 30	17 1/2	Jan 20
600	1,860	7% preferred	100	113	Sale	128	128 3/4	121	123	121 1/2	Mar 19	128	Mar 4	113	Jan 4	129 1/2	Feb 26
39,200	111,300	Caterpillar Tractor com	10	48%	Sale	48 1/4	Sale	47	Sale	46%	Mar 26	49%	Mar 3	44%	Feb 17	50%	Jan 5
400	1,800	4.20% preferred	100	103	104 1/4	102 1/2	102 1/2	103 1/4	104 1/4	102 1/2	Mar 2	104	Mar 22	102 1/2	Feb 12	104	Mar 22
108,300	321,400	Celanese Corp of Am com	5	19 1/2	Sale	20%	Sale	20%	Sale	19 1/2	Mar 16	20%	Mar 19	19 1/2	Jan 11	21%	Jan 26
490	980	7% 2d preferred	100	107 1/2	Sale	114	Sale	116 1/2	Sale	109	Mar 11	117 1/2	Mar 30	107 1/2	Jan 4	117 1/2	Mar 30
10,800	37,700	4 1/2% conv pfd ser A	100	68	Sale	74	Sale	72 1/2	Sale	71 1/2	Mar 17	74	Mar 1	67%	Jan 4	74	Jan 27
29,900	74,100	Celotex Corp common	5	16%	Sale	18 1/2	Sale	18%	Sale	18%	Mar 25	19 1/4	Mar 15	16%	Jan 4	19 1/4	Mar 15
2,200	8,400	5% preferred	20	15%	16	16%	Sale	17	Sale	16%	Mar 1	17	Mar 5	15%	Jan 11	17	Mar 5
6,500	21,000	Central Acquire Sugar Co	5	20%	Sale	20%	Sale	20%	Sale	20%	Mar 1	21 1/2	Mar 12	20	Jan 6	21 1/2	Mar 12
12,700	31,200	Central Foundry Co	1	4%	Sale	5%	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 26	6 1/2	Mar 11	4%	Jan 4	6 1/2	Mar 11
15,300	62,100	Central of Georgia Ry—	*	27 1/4	Sale	27 1/4	Sale	24%	Sale	23 1/2	Mar 25	27 1/2	Mar 3	23 1/2	Mar 25	32%	Jan 12
57,700	81,300	5% pfd vtc B vtc	100	66 1/4	67 3/4	70	Sale	55 1/4	Sale	54 1/4	Mar 24	70	Mar 1	54 1/4	Mar 24	72%	Feb 25
30,200	68,800	Central Hud Gas & Elec	5	12%	Sale	13%	Sale	14	Sale	13%	Mar 3	14	Mar 29	12 1/4	Jan 4	14	Mar 29
7,100	25,300	Central Illinois Light com	5	38 1/2	39	41%	Sale	41 1/2	Sale	40%	Mar 26	42	Mar 11	38 1/2	Jan 8	42	Feb 25
400	960	4 1/2% preferred	100	105 1/4	107	108 1/2	Sale	108	109	108 1/2	Mar 5	112	Mar 5	105 1/4	Jan 19	112	Mar 5
36,700	76,500	Central Illinois Pub Serv	10	19%	Sale	20%	Sale	21%	Sale	20 1/2	Mar 15	21 1/2	Mar 29	19%	Jan 8	21 1/2	Mar 29
3,100	9,200	Central RR of N J cl A	50	15 1/2	16	16	16 1/4	16 1/4	Sale	15 1/2	Mar 15	17	Mar 22	15 1/2	Mar 15	18%	Feb 8
2,000	4,600	Class B	50	15 1/2	Sale	16	16 1/2	16 1/2	Sale	15 1/2	Mar 16	16%	Mar 10	15 1/2	Jan 4	17%	Jan 29
53,700	144,500	Cent & South West Corp	5	23%	Sale	23 1/4	Sale	24%	Sale	23 1/4	Mar 1	24 1/4	Mar 5	23%	Jan 6	25	Feb 5
3,600	5,800	Central Violeta Sugar	9.50	10 1/2	Sale	10%	10%	12%	Sale	10%	Mar 8	12%	Mar 18	10%	Feb 26	12%	Mar 18
900	3,000	Century Ribbon Mills	5	6 1/2	7	6%	7%	6%	Sale	6%	Mar 3	7	Mar 11	6%	Feb 1	7 1/2	Jan 18
54,500	105,300	Cerro De Pasco Corp	5	20 1/4	Sale	23 1/4	Sale	25%	Sale	22 1/2	Mar 2	25%	Mar 16	20 1/4	Jan 4	25%	Mar 16
54,400	132,600	Certain-teed Products	1	12%	Sale	14%	Sale	15	Sale	14 1/2	Mar 25	15%	Mar 3	12%	Jan 4	15%	Mar 3
2,400	8,000	Chain Belt Co	10	34	Sale	34 1/2	35	36 1/4	Sale	34 3/4	Mar 5	36%	Mar 26	33 1/2	Jan 4	36%	Mar 26
6,500	20,800	Champion Paper & Fibre—	*	33 1/2	34	34	34 1/4	36%	Sale	34 1/4	Mar 3	36%	Mar 23	33	Jan 11	36%	Mar 23
460	1,490	\$4.50 preferred	100	100 1/4	Sale	105 1/2	107	104	106	104 1/2	Mar 8	108	Mar 17	98 1/2	Jan 5	108	Mar 17
35,400	55,300	Checker Cab Mfg	1.25	5	5%	5%	Sale	5%	Sale	5%	Mar 15	6	Mar 17	4%	Feb 2	6	Mar 1

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Jan. 1 Shares	Par		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
11,000	24,400		Clopay Corp	2 1/4	2 3/4	2 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 3/4	Mar 4	2 1/2	Mar 19
11,700	51,000		Cluett Peabody & Co com	34	Sale	35 1/2	Sale	32 1/2	Sale	32 1/2	Mar 25	35 1/4	Mar 1
270	900	100	7% preferred	132 1/2	133 1/2	137	Sale	136 1/2	137	135	Mar 2	137	Mar 8
1,100	5,300	100	4% 2nd preferred	89 1/2	Sale	92	Sale	89	91	90	Mar 22	93	Mar 8
29,100	56,400		Coca-Cola Co (The)	111 1/4	Sale	120	Sale	122 1/2	Sale	118 1/2	Mar 4	125 1/4	Mar 17
60	60		Coca-Cola International Corp	850		930		950					
38,900	67,500		Colgate-Palmolive Co	39 1/2	Sale	40 1/2	Sale	41 1/2	Sale	39 1/2	Mar 10	42 1/2	Mar 29
360	1,440		\$3.50 preferred	86 1/4	Sale	92	92 1/2	91 1/4	92	90	Mar 22	93	Mar 5
7,600	31,100		Collins & Alkman Corp	13 1/2	Sale	13 1/2	Sale	14	Sale	13 1/2	Mar 8	14 1/2	Mar 22
77,000	183,600		Colorado Fuel & Iron Corp	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	17 1/2	Sale	15 1/2	Mar 24	17 1/2	Mar 31
270	2,010	100	Colorado & Southern	44	Sale	45	46 1/2	41 1/4	42	41	Mar 22	45	Mar 2
1,910	4,390	100	4% non-cum 1st pfd	52 1/2	53	55	Sale	51 1/2	52 1/2	52 1/2	Mar 17	55	Mar 1
370	800	100	4% non-cum 2nd pfd	50	Sale	51	52	48 1/2	50	48 1/2	Mar 19	51	Mar 9
18,600	72,200		Columbia Broadcasting System Inc Class A	48	Sale	47 1/2	Sale	47	Sale	46 1/4	Mar 17	48	Mar 2
9,800	34,300		Class B	48	Sale	47 1/2	Sale	46 1/4	Sale	46 1/4	Mar 17	48	Mar 2
301,600	696,800		Columbia Gas System	12 1/2	Sale	13 1/4	Sale	14 1/4	Sale	13	Mar 5	14 1/4	Mar 30
21,700	80,400		Columbia Pictures com	20 1/2	Sale	22 1/2	Sale	22 1/2	Sale	21	Mar 15	23 1/4	Mar 4
1,170	5,330		\$4.25 preferred	68 1/2	Sale	80 1/2	Sale	77	Sale	76	Mar 25	80 1/4	Mar 1
26,400	56,500		Columbian Carbon Co	42 1/4	Sale	42 1/2	Sale	45 1/2	Sale	42	Mar 1	46 1/2	Mar 10
22,300	57,500		Columbus & Se Ohio Elec	27 1/2	Sale	27 1/2	Sale	28	Sale	27 1/2	Mar 1	29 1/2	Mar 19
38,100	77,300		Combustion Engineer's Inc	45 1/4	Sale	53 1/4	Sale	55 1/2	Sale	49 1/2	Mar 15	56 1/4	Mar 30
53,000	146,900		Commercial Credit	35 1/2	Sale	39 1/2	Sale	42	Sale	38 1/2	Mar 4	43	Mar 23
55,800	148,400		Commercial Solvents	17	Sale	17	Sale	16	Sale	16	Mar 31	17 1/2	Mar 3
90,500	222,800		Commonwealth Edison Co	37 1/2	Sale	38 1/2	Sale	39 1/2	Sale	38 1/2	Mar 1	39 1/2	Mar 12
18,600	45,000		\$1.32 conv pfd	36 1/4	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 1	39 1/2	Mar 12
23,800	43,100		\$1.40 conv preferred	36 1/4	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 1	39 1/2	Mar 15
3,800	15,800		Conde Nast Publication	6	Sale	6 1/4	6 1/2	6 1/4	Sale	6	Mar 17	6 1/2	Mar 2
19,300	56,400		Cone Mills Corp	21 1/2	Sale	23 1/4	Sale	21	Sale	21	Mar 31	23 1/4	Mar 1
11,200	30,200		Congoleum-Nairn Inc	21 1/2	Sale	22 1/4	Sale	22 1/2	Sale	21 1/4	Mar 16	22 1/2	Mar 1
7,200	20,500		Consolidated Cigar Corp	20 1/2	Sale	22	Sale	24 1/2	Sale	21 1/2	Mar 10	24 1/2	Mar 30
124,300	183,100		Consolidated Coppermines	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	9 1/2	Sale	7 1/2	Mar 1	10 1/2	Mar 30
58,900	175,300		Consol Edison Co of NY Inc	41	Sale	42 1/2	Sale	43 1/2	Sale	42 1/2	Mar 25	43 1/2	Mar 10
8,800	21,900		\$5 preferred	108 1/2	Sale	109	Sale	108 1/2	Sale	108	Mar 12	109 1/2	Mar 4
13,200	54,500		Consolidated Foods	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	13 1/2	Sale	12 1/4	Mar 24	13 1/2	Mar 31
39,800	119,800		Cons Gas Elec Lt & Pwr Co of Baltimore com	26 1/2	Sale	28	Sale	28	Sale	27 1/2	Mar 16	28 1/2	Mar 9
810	1,790		Preferred 4 1/2% ser B	107 1/2	Sale	111	Sale	110 1/2	Sale	108 1/2	Mar 18	111 1/2	Mar 1
140	570		Preferred 4% ser C	98	100	103	103 1/2	104 1/4	105 1/2	103	Mar 2	105 1/2	Mar 25
3,400	6,800		Consol Laundries Corp	12 1/2	13	12 1/2	Sale	12 1/2	13	12 1/2	Mar 2	13	Mar 19
28,600	67,700		Consolidated Nat Gas	54 1/4	Sale	55 1/2	Sale	58 1/4	Sale	55 1/2	Mar 1	58 1/4	Mar 17
200	3,000		Consol RR of Cuba 6% pfd	17 1/2	18 1/2	20	23	20 1/2	22 1/2	20 1/2	Mar 8	20 1/2	Mar 22
10,100	21,000		Consol Retail Stores Inc	5 1/2	Sale	5 1/2	6	6	Sale	6	Mar 2	6 1/2	Mar 4
10,600	24,700		Consol Textile Co Inc	8 1/2	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Mar 31	8 1/4	Mar 1
421,000	772,700		Cons Vultee Aircraft	17 1/2	Sale	22	Sale	23 1/2	Sale	21 1/4	Mar 1	24 1/4	Mar 22
36,000	155,500		Consumers Power Co com	39 1/2	Sale	40 1/2	Sale	42	Sale	40 1/2	Mar 1	42 1/2	Mar 12
2,980	6,780		\$4.50 preferred	106 1/2	Sale	109 1/4	Sale	109 1/4	Sale	108 1/4	Mar 16	110	Mar 9
1,010	1,870		\$4.52 preferred	106 1/4	Sale	109 1/2	Sale	108	Sale	107 1/4	Mar 11	109 1/2	Mar 9
26,600	67,900		Container Corp of America	43 1/2	Sale	45 1/2	Sale	49 1/4	Sale	45 1/2	Mar 5	51 1/2	Mar 23
120	660	100	4% preferred	101 1/2	Sale	101 1/2	102	101 1/2	102	101 1/2	Mar 23	102	Mar 8
27,100	47,700		Continental Baking Co com	20 1/2	Sale	22 1/2	Sale	23	Sale	22	Mar 24	23 1/2	Mar 29
1,310	4,290		\$5.50 preferred	90 1/2	Sale	97 1/4	Sale	97	Sale	95 1/4	Mar 18	97 1/2	Mar 2
37,500	108,200		Continental Can common	54 1/2	Sale	59 1/2	Sale	61 1/2	Sale	58 1/4	Mar 1	62	Mar 31
300	2,000		\$3.75 preferred	94 1/2	95 1/2	99	Sale	98 1/2	101 1/4	99	Mar 1	99 1/2	Mar 4
1,080	3,520		\$4.25 preferred	125	130	135 1/4	Sale	141	Sale	135	Mar 3	141	Mar 31
18,800	43,000		Continental Copper & Steel	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	8	Sale	7 1/2	Mar 4	8 1/2	Mar 31
1,900	3,000		5% preferred	18 1/2	19 1/4	17 1/2	18 1/4	18 1/2	19	18	Mar 5	19	Mar 18
3,600	13,700		Continental Diamond Fibre	10 1/4	Sale	11 1/2	11 1/2	11	Sale	10 1/2	Mar 25	11 1/2	Mar 2
14,900	37,400		Continental Insurance	75 1/2	Sale	77 1/4	Sale	79 1/2	Sale	77 1/4	Mar 1	84	Mar 15
123,200	211,900		Continental Motors Corp	7 1/4	Sale	8 1/2	Sale	9 1/2	Sale	8 1/2	Mar 1	9 1/2	Mar 18
39,600	126,200		Continental Oil of Del	52 1/2	Sale	59 1/2	Sale	61 1/4	Sale	58 1/4	Mar 16	61 1/4	Mar 3
2,700	8,600		Continental Steel Corp	15 1/2	Sale	17	Sale	17	Sale	16 1/2	Mar 4	17 1/2	Mar 23
12,400	22,200		Cooper-Bessemer Corp	20	Sale	21 1/2	Sale	22 1/2	Sale	21 1/2	Mar 2	23 1/2	Mar 8
32,100	48,900		Copper Range Co	22 1/2	Sale	23 1/4	Sale	27 1/4	Sale	23 1/4	Mar 2	28 1/2	Mar 16
14,200	31,100		Copperweld Steel com	20 1/4	Sale	21 1/4	Sale	21 1/4	Sale	21	Mar 25	22	Mar 5
240	580		Conv pfd 6% series	48 1/2	49	49 1/2	50 1/2	49	50 1/2	49	Mar 26	50 1/2	Mar 15
2,600	7,300		Conv pfd 5% series	44	44 1/2	45 1/2	46 1/2	45 1/2	45 1/2	44 1/4	Mar 5	46 1/4	Mar 11
47,500	115,700		Cornell-Dubilier Elec Corp	21 1/2	Sale	30 1/2	Sale	28 1/2	Sale	28 1/2	Mar 24	32 1/2	Mar 4
3,850	12,510		Corn Exch Bank Trust Co	62 1/2	Sale	61 1/4	Sale	61 1/2	Sale	60	Mar 22	62 1/4	Mar 5
25,900	71,800		Corning Glass Works com	89	Sale	92 1/4	Sale	93	Sale	91 1/4	Mar 22	94	Mar 5
30	290	100	3 1/2% preferred	94 1/2	96	97 1/2	99 1/2	96 1/2	97 1/2	97	Mar 30	98	Mar 15
10	140	100	3 1/2% pfd ser of 1947	96 1/4	97 1/2	98 1/2	99 1/2	98	99 1/2	98 1/2	Mar 5	98 1/2	Mar 5
34,900	70,000		Corn Products Refining	72 1/2	Sale	74 1/2	Sale	72 1/2	Sale	72 1/2	Mar 31	78 1/2	Mar 12
1,010	2,295	100	7% preferred	175	176 1/4	177 1/2	Sale	181	Sale	177	Mar 12	182 1/2	Mar 29
92,600	177,700		Cosden Petroleum Corp	16	Sale	20	Sale	20 1/2	Sale	19 1/4	Mar 5	21 1/4	Mar 22
4,600	19,100		Coty Inc	3 1/2	Sale	4	Sale	4	Sale	3 1/2	Mar 16	4	Mar 1
6,000	21,600		Coty International Corp	1 1/4	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 3	1 1/2	Mar 4
62,500	118,700		Crane Co common	28 1/2	Sale	31 1/2	Sale	33 1/4	Sale	30 1/2	Mar 3	33 1/4	Mar 31
800	2,700	100	3 1/4% preferred	91 1/4	Sale	96	98 1/2	99 1/2	101	98	Mar 3	99 1/4	Mar 3
5,000	11,900		Cream of Wheat Corp	26 1/2	Sale	27 1/2	Sale	26 1/2	Sale	26 1/2	Mar 22	27 1/4	Mar 30
69,700	108,200		Crown Cork & Seal com	11	Sale	12 1/2	Sale	14 1/2	Sale	12 1/2	Mar 1	14 1/2	Mar 18
4,100	11,900		\$2 preferred	29 1/4	Sale	30 1/4	Sale	32 1/4	Sale	30 1/4	Mar 1	33	Mar 18
53,500	133,400		Crown Zellerbach Corp com	34 1/4	Sale	39 1/2	Sale	42 1/4	Sale	39 1/2	Mar 1	42 1/4	Mar 31
2,030	4,670		\$4.20 preferred	101 1/4	Sale	102	Sale	104 1/4	Sale	101 1/4	Mar 2	104 1/4	Mar 30
25,600	53,300		Crucible Steel of America	22	Sale	24 1/4	Sale	24 1/4	Sale	23	Mar 25	25 1/2	Mar 11
3,100	8,200	100	5% conv preferred	72 1/4	Sale	77 1/2	Sale	79	80	77 1/4	Mar 4		

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1			
Shares	Jan. 1	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	
54,400	90,900	Decca Rubber Mfg Co.	50c	18%	Sale	18%	Sale	15%	Mar 25	18%	Mar 3	15%	Mar 25	19%	Jan 26
93,600	302,700	Decca Records Inc.	50c	10%	Sale	10%	Sale	9%	Mar 15	10%	Mar 1	9%	Feb 24	10%	Jan 14
8,900	61,500	Deep Rock Oil Corp.	1	35 1/2	Sale	44	Sale	42 1/2	Mar 25	45 1/2	Mar 5	35 1/2	Jan 11	46	Feb 10
79,900	222,000	Deere & Co common	10	24%	Sale	29	Sale	28%	Mar 9	29 1/2	Mar 1	24%	Jan 4	29%	Jan 26
8,600	14,700	7% preferred	20	32%	Sale	34	Sale	34	Mar 12	34 1/2	Mar 23	32%	Jan 4	34 1/2	Mar 23
10,200	18,700	Delaware & Hudson	100	43%	Sale	45 1/2	Sale	42%	Mar 25	45 1/2	Mar 1	42%	Mar 25	46 1/2	Feb 8
79,300	227,400	Del Lacka & Western	50	12%	Sale	14%	Sale	13%	Mar 24	15%	Mar 4	12%	Jan 4	15%	Feb 25
14,300	34,300	Delaware Pow & Lt Co.	13.50	27%	Sale	30	Sale	29	Mar 17	30 1/2	Mar 2	27%	Jan 4	30 1/2	Mar 2
30,700	65,400	Deny & R G West RR Co													
10,000	25,200	Escrow cdfs for com.	100	57	Sale	63	Sale	62 1/2	Mar 11	64 1/2	Mar 4	55%	Jan 12	64 1/2	Mar 2
7,100	27,800	Escrow cdfs for pfd.	100	95 1/2	96	100	Sale	100 1/2	Mar 2	101	Mar 9	93%	Jan 14	101	Mar 9
31,600	109,900	Derby Oil Co. (The)	8	16%	Sale	18%	Sale	18%	Mar 25	19 1/2	Mar 5	16%	Jan 4	19 1/2	Mar 5
		Detroit Edison Co.	20	29 1/4	Sale	30	Sale	30 1/4	Mar 1	31	Mar 15	28%	Jan 11	31	Mar 15
		Detroit Hillside & Southwestern RR.	100	61 1/4	64	65	70	64 1/4	69			67	Feb 24	67 1/2	Feb 23
6,000	26,200	Detroit-Michigan Stove Co.	1	2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 19	2 1/2	Mar 2	2 1/2	Jan 4	3	Jan 29
22,200	49,100	Detroit Steel Corp.	1	10	Sale	9%	Sale	9%	Mar 25	10	Mar 1	9	Jan 25	10%	Jan 7
3,500	7,600	De Vilbiss Co.	5	18	18 1/2	19	19 1/2	19	Mar 10	19	Mar 3	18	Feb 10	19	Feb 26
39,100	55,000	Devos & Reynolds cl A.	2	21	Sale	23 1/2	Sale	28 1/2	Mar 1	29	Mar 29	20%	Jan 8	29	Mar 29
24,400	40,300	Diamond Alkali Co com.	10	27 1/2	Sale	28%	Sale	30 1/2	Mar 3	30 1/2	Mar 31	27%	Jan 7	30 1/2	Mar 31
1,050	3,250	4.40% preferred	100	101 1/4	Sale	107	107 1/2	107 1/2	Mar 15	107 1/2	Mar 31	101	Jan 4	108 1/2	Feb 10
12,400	26,400	Diamond Match com.	5	34	Sale	35 1/2	Sale	37%	Mar 5	37 1/2	Mar 30	33%	Jan 4	37%	Mar 30
8,200	14,900	\$1.50 preferred	25	34 1/2	Sale	34	34 1/2	35	Mar 5	34 1/2	Mar 26	33%	Jan 12	34 1/2	Jan 28
5,900	22,600	Diamond T Motor Car Co.	2	10%	Sale	11%	Sale	11	Mar 15	11 1/2	Mar 1	10%	Jan 4	12 1/2	Jan 8
12,900	28,900	Diana Stores Corp.	50c	11%	Sale	11%	Sale	10%	Mar 18	11%	Mar 1	10%	Mar 15	11%	Feb 10
63,100	150,100	Distill Corp-Seagrams Ltd.	2	28%	Sale	29%	Sale	29	Mar 24	30	Mar 1	28%	Mar 17	31 1/2	Feb 4
5,100	17,400	Divco Corp.	1	11 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10	Mar 17	10 1/2	Mar 22	9%	Mar 24	11 1/2	Jan 13
14,100	30,900	Dixie Cup Co com.	5	40	Sale	44 1/4	Sale	53 1/2	Mar 1	54 1/2	Mar 30	40	Jan 4	54 1/2	Mar 30
6,000	13,500	5% conv pfd series A.	50	59%	60	67	Sale	60%	Mar 2	67 1/2	Mar 30	57	Jan 11	67 1/2	Mar 30
7,600	17,900	Dr Pepper Co.	5	10%	10%	11%	Sale	11%	Mar 1	12 1/2	Mar 3	10%	Jan 5	12 1/2	Feb 10
65,500	112,700	Dome Mines Ltd.	5	14 1/2	Sale	16	Sale	16%	Mar 1	17 1/2	Mar 4	14 1/2	Jan 4	17 1/2	Mar 4
58,000	177,600	Douglas Aircraft	5	82	Sale	102 1/4	Sale	114 1/2	Mar 2	118	Mar 31	79	Jan 11	118	Mar 31
176,400	703,800	Dow Chemical Co common	5	38 1/4	Sale	35%	Sale	36%	Mar 26	36%	Mar 12	33%	Feb 2	38 1/4	Jan 4
1,800	5,700	\$4 preferred series A.	5	100%	Sale	101 1/2	101 1/2	103 1/4	Mar 2	103 1/4	Mar 26	100%	Jan 2	103 1/4	Mar 26
52,400	159,400	Dresser Industries com.	50c	18%	Sale	23%	Sale	23	Mar 16	23 1/2	Mar 18	18%	Jan 4	23%	Mar 18
120	340	3 1/4% conv preferred	100	75 1/4	77	80	84	82	Mar 8	80	Mar 2	75 1/4	Jan 15	82	Feb 16
200	1,000	Dunhill International	1	38	41	35	38	35	Mar 15	37	Mar 18	36 1/2	Mar 15	38 1/2	Jan 12
12,400	42,600	Duplan Corp.	1	7%	Sale	7%	Sale	7%	Mar 2	8	Mar 19	7	Jan 4	8 1/2	Jan 26
78,200	222,800	DuPont de Nem & Co (E I) Common	5	106 1/4	Sale	109	Sale	116 1/4	Mar 4	116 1/4	Mar 31	104 1/4	Jan 11	116 1/4	Mar 31
6,500	17,800	Preferred \$4.50 series	5	116 1/4	Sale	119 1/2	Sale	122	Mar 2	119 1/2	Mar 30	115 1/4	Jan 12	122 1/2	Mar 30
2,100	6,800	Preferred \$3.50 series	5	95	Sale	97 1/2	98	99 1/2	Mar 2	100	Mar 25	94 1/2	Jan 6	100	Mar 25
75,900	208,600	Duquesne Light Co com.	10	28%	Sale	29%	Sale	30%	Mar 1	30%	Mar 24	28%	Jan 13	30%	Mar 24
700	1,660	3.75% preferred	50	45	45 1/2	47%	47 1/2	47%	Mar 1	49	Mar 12	45	Jan 6	49	Mar 12
1,240	2,030	4.15% preferred	50	50 1/2	51	52 1/2	52 1/2	52	Mar 12	53	Mar 4	50 1/2	Jan 12	53	Mar 4
4,100	13,300	4% preferred	50	48 1/2	Sale	50 1/2	Sale	51 1/2	Mar 1	52 1/2	Mar 8	48 1/2	Jan 4	52 1/2	Mar 8
2,430	2,540	4.40% preferred	50	52	52 1/2	52 1/2	53	52 1/2	Mar 2	53	Mar 19	52 1/2	Feb 23	53	Mar 19
2,200	10,200	D W G Cigar Corp.	5	9 1/2	9 1/2	10	10 1/2	10 1/2	Mar 15	10 1/2	Mar 2	9 1/2	Jan 7	10 1/2	Feb 18
11,400	27,400	Eagle-Picher Co.	10	18 1/4	18 1/2	18%	Sale	20%	Mar 1	20%	Mar 31	18 1/4	Jan 12	20%	Feb 15
89,100	215,100	Eastern Air Lines	1	22 1/4	Sale	23%	Sale	24	Mar 30	25	Mar 1	22 1/4	Jan 4	25	Feb 1
3,700	17,000	Eastern Corp	10	15 1/2	Sale	17	Sale	16 1/2	Mar 19	17	Mar 2	15 1/2	Jan 4	18 1/2	Feb 4
34,000	51,400	Eastern Stainless Steel	5	9%	Sale	10%	Sale	12%	Mar 4	12%	Mar 31	9%	Jan 4	12%	Mar 31
92,600	279,100	Eastman Kodak com.	10	47	Sale	52%	Sale	55%	Mar 19	55%	Mar 30	46%	Jan 4	55%	Mar 23
140	680	6% preferred	100	163	165	165	171	167	Mar 4	168 1/2	Mar 31	165	Mar 4	171	Feb 3
21,600	46,100	Eaton Mfg Co.	2	39	Sale	39%	Sale	42%	Mar 4	42 1/2	Mar 31	37%	Feb 24	42 1/2	Mar 31
22,600	34,400	Edison Bros Stores com.	1	20%	Sale	20%	Sale	22%	Mar 3	24%	Mar 24	20%	Jan 4	24%	Mar 24
330	560	4 1/4% preferred	100	86 1/2	88	86	87 1/2	88	Mar 10	91	Mar 22	85 1/2	Feb 3	91	Mar 22
21,800	54,500	Ekco Products Co com.	2.50	23%	Sale	24%	Sale	26%	Mar 8	26%	Mar 31	22 1/2	Jan 19	26%	Mar 31
70	100	4 1/2% preferred	100	100	103	107	104	110	Mar 11	103	Mar 11	100	Jan 4	103	Mar 11
20,000	26,800	Elastic Stop Nut Co.	1	13 1/2	13%	13%	Sale	16 1/4	Mar 8	16 1/4	Mar 31	13 1/2	Feb 23	16 1/4	Mar 31
36,800	75,700	Electric Auto-Lite (The)	5	40 1/4	Sale	42%	Sale	42%	Mar 30	45%	Mar 2	40%	Feb 11	45%	Mar 2
68,100	132,400	Elec & Musical Industries—American shares	1%	Sale	1%	Sale	1%	Sale	Mar 8	2%	Mar 11	1 1/2	Jan 4	2%	Mar 11
16,700	39,400	Electric Storage Battery	5	24 1/4	Sale	25 1/4	Sale	25%	Mar 9	26 1/4	Mar 9	24 1/4	Jan 4	27 1/4	Jan 6
12,100	21,100	Elgin National Watch Co.	15	11%	Sale	11%	Sale	11%	Mar 3	12	Mar 26	11%	Mar 3	12%	Jan 15
18,500	44,900	Elliott Co common	10	23%	Sale	25%	Sale	25	Mar 15	26%	Mar 3	23%	Jan 12	26%	Feb 10
460	660	5% preference	50	49 1/2	Sale	48 1/2	49 1/2	49 1/2	Mar 18	49 1/2	Mar 4	48%	Mar 18	51	Jan 11
3,100	4,900	5% cum 2nd pfd.	50	50 1/2	Sale	51 1/2	Sale	50 1/2	Mar 29	51 1/2	Mar 3	49%	Mar 29	51 1/2	Mar 3
44,700	144,200	El Paso Natural Gas	3	35%	Sale	37 1/4	Sale	36%	Mar 25	36%	Mar 25	35%	Jan 11	37%	Jan 19
19,100	41,300	Emerson Electric Mfg.	4	14%	Sale	16%	Sale	16%	Mar 29	17 1/2	Mar 3	14%	Jan 4	17 1/2	Jan 3
41,200	90,800	Emerson Radio & Phono.	5	10	Sale	10%	Sale	10%	Mar 31	11 1/2	Mar 2	10	Jan 4	11 1/2	Jan 26
14,600	23,800	Empire District Elec Co.	10	23 1/2	24	23%	Sale	24%	Mar 1	25	Mar 16	22 1/2	Feb 17	25	Mar 16
6,800	18,000	Endicott Johnson com.	25	26	Sale	26%	Sale	27	Mar 4	27 1/2	Mar 12	26	Jan 4	27 1/2	Mar 12
510	1,180	4% preferred	100	91	92	94	95	95 1/2	Mar 18	96 1/2	Mar 29	92	Jan 6	98 1/2	Jan 12
30,800	75,400	Equitable Gas Co.	8.50	22%	Sale	23%	Sale	23%	Mar 24	24%	Mar 9	22%	Jan 4	24%	Mar 9
76,300	140,700	Equitable Office Bldg.	1	8	Sale	8 1/2	Sale	9%	Mar 1	9%	Mar 31	7%	Jan 4	9%	Mar 31
57,700	195,200	Erie RR common	5	16%	Sale	17%	Sale	17 1/2	Mar 25	17 1/2	Mar 1	16%	Jan 4	18 1/2	Jan 27
4,400	10,100	5% pfd series A.	100	66	Sale	68%	69 1/4	68	Mar 10	69	Mar 3	66	Jan 4	70	Jan 28
10	100	Erie & Pitts RR Co.	50	71	73 1/2	71 1/2									

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1							
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices					
4,600	11,400	Francisco Sugar Co.-----	6 3/4	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7	Mar 4	8	Mar 18	6 1/2	Jan 4	8 1/4	Jan 25	
4,500	14,700	Franklin Stores Corp.-----	10 1/2	10 1/2	10 1/2	Sale	10	Sale	10	Mar 22	10 1/2	Mar 11	10	Mar 22	11	Jan 7	
33,000	89,200	Freeport Sulphur Co.-----	30	45 1/2	Sale	58 1/2	Sale	59 1/2	Sale	57 1/2	Mar 8	62	Mar 18	45 1/2	Jan 4	62	Mar 18
4,700	8,900	Proedtert Corporation-----	11	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	12 1/4	Sale	11 1/2	Mar 1	12 1/2	Mar 15	11	Jan 7	12 1/2	Mar 15
45,700	124,300	Fruehauf Trailer Co com.-----	1	23 1/2	Sale	24 1/2	Sale	26 1/2	Sale	24 1/2	Mar 2	27	Mar 18	23 1/2	Jan 4	27	Mar 18
1,480	2,760	4% preferred-----	100	69 1/2	Sale	74 1/2	Sale	77	Sale	72	Mar 9	77	Mar 31	69 1/2	Jan 4	77	Mar 31
6,700	22,600	Gabriel Co (The)-----	1	5 1/2	Sale	6	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 16	6 1/2	Mar 2	5 1/2	Jan 12	6 1/2	Feb 22
56,400	212,500	Gair Co Inc (Robt)-----	1	19 1/2	Sale	22 1/2	Sale	22 1/2	Sale	21 1/2	Mar 25	22 1/2	Mar 1	19	Jan 4	23	Feb 26
10,900	29,800	Gamble-Skogmo Inc com.-----	5	6 1/2	Sale	7	Sale	7 1/2	Sale	6 1/2	Mar 4	7 1/2	Mar 19	6 1/2	Jan 4	7 1/2	Jan 15
2,800	5,600	5% conv preferred-----	50	34 1/2	34 1/2	25 1/2	25 1/2	27 1/2	Sale	35 1/2	Mar 25	38	Mar 30	34 1/2	Jan 6	38	Mar 30
11,900	21,200	Gamewell Co (The)-----	5	22 1/2	Sale	23 1/2	Sale	23 1/2	Sale	25 1/2	Mar 3	28 1/2	Mar 8	23	Jan 13	28 1/2	Mar 8
6,600	10,300	former Denver Co.-----	5	22 1/2	Sale	23 1/2	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2	Mar 2	28 1/2	Mar 19	22 1/2	Jan 4	28 1/2	Mar 19
31,800	60,200	Garrett Corp (The)-----	2	25 1/2	Sale	26 1/2	Sale	28 1/2	Sale	25	Mar 5	29 1/2	Mar 31	24 1/2	Jan 7	29 1/2	Mar 31
18,300	74,000	Gar Wood Industries com.-----	1	3 1/2	Sale	4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 10	4 1/2	Mar 3	3 1/2	Jan 4	4 1/2	Feb 10
900	4,500	4 1/2% conv preferred-----	50	27	Sale	26	27	26	27	26 1/2	Mar 12	26 1/2	Mar 12	26	Feb 24	26 1/2	Feb 11
11,200	38,500	Gaylord Container-----	1.66 1/2	25 1/2	Sale	25 1/2	Sale	27 1/2	Sale	25 1/2	Mar 1	27 1/2	Mar 22	25 1/2	Jan 22	27 1/2	Feb 15
16,300	66,700	Gen American Investors-----	1	20 1/2	Sale	23 1/2	Sale	23 1/2	Sale	23 1/2	Mar 29	23 1/2	Mar 11	20 1/2	Jan 4	23 1/2	Mar 11
590	1,450	\$4.50 preferred-----	100	104 1/4	Sale	105	Sale	106	107	104 1/4	Mar 1	107	Mar 25	103	Jan 18	107	Mar 25
30,000	88,900	Gen Amer Transp Corp.-----	2.50	39 1/2	Sale	42 3/4	Sale	43 1/2	Sale	42 1/4	Mar 1	46	Mar 2	38	Jan 13	46	Mar 2
11,900	42,500	General Baking Co com.-----	5	10 1/2	Sale	10	Sale	10 1/2	Sale	10	Mar 1	10 1/2	Mar 15	9 1/2	Jan 12	11	Jan 6
330	510	\$8 preferred-----	50	142	144	147	149 1/4	142	Sale	142	Mar 18	148 1/4	Mar 5	142	Mar 18	148 1/2	Feb 4
24,400	38,800	General Bronze Corp.-----	5	18 1/2	Sale	20 1/2	Sale	21 1/2	Sale	19 1/2	Mar 1	23 1/2	Mar 11	18 1/2	Jan 4	23 1/2	Mar 11
38,100	73,200	General Cable Corp com.-----	5	10 1/4	Sale	10 1/2	Sale	11 1/2	Sale	10 1/2	Mar 1	11 1/2	Mar 31	10 1/2	Jan 4	11 1/2	Mar 31
710	1,020	4% 1st preferred-----	100	70 1/4	73	73 1/2	Sale	74 1/2	Sale	71	Mar 10	74 1/2	Mar 31	71	Feb 2	74 1/2	Mar 31
3,400	7,500	4% conv 2nd preferred-----	50	31 1/2	31 1/2	31 1/2	31 1/2	33 1/2	Sale	30 1/2	Mar 9	33 1/2	Mar 31	30 1/2	Mar 9	33 1/2	Mar 31
6,300	24,000	General Cigar Inc com.-----	5	18 1/2	Sale	19	Sale	19 1/2	Sale	18 1/2	Mar 16	19 1/2	Mar 31	18 1/2	Jan 4	20 1/2	Jan 15
300	950	7% preferred-----	100	123 1/2	Sale	126 1/2	Sale	126	Sale	125 1/4	Mar 19	128	Mar 1	122	Jan 15	128	Feb 26
8,400	27,200	General Contract 6% pfd.-----	10	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 5	11 1/2	Mar 1	11	Jan 8	11 1/2	Feb 4
110,000	213,300	Gen Dynamics Corp com.-----	3	36	Sale	42 1/2	Sale	43 3/4	Sale	40 1/2	Mar 11	44 1/2	Mar 22	36	Jan 4	44 1/2	Mar 22
8,600	21,900	\$2 conv preferred-----	100	39	Sale	45	Sale	46	Sale	43	Mar 10	46 1/2	Mar 22	39	Jan 4	46 1/2	Mar 22
192,500	499,900	General Electric Co.-----	5	87 1/2	Sale	102	Sale	106 1/2	Sale	99 1/2	Mar 17	107 1/2	Mar 31	87	Jan 4	107 1/2	Mar 31
8,300	26,000	General Finance Corp.-----	1	9 1/2	Sale	10	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 12	10	Mar 1	9 1/2	Jan 5	10 1/2	Jan 19
25,200	84,700	General Foods Corp com.-----	5	60	Sale	58 1/2	Sale	59 1/2	Sale	58	Mar 1	59 1/2	Mar 3	56 1/2	Feb 4	60 1/2	Jan 4
1,200	2,500	\$3.50 preferred-----	100	92 1/2	93 1/2	98	101 1/2	97 1/2	99	97 1/2	Mar 25	101	Mar 8	94	Jan 8	101	Mar 8
43,000	114,700	General Instrument Corp.-----	1	10 1/4	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 8	11 1/2	Mar 11	10	Jan 4	11 1/2	Feb 1
9,300	24,000	General Mills common-----	5	60 1/2	Sale	63	Sale	63 1/2	Sale	62 1/2	Mar 30	66 1/4	Mar 12	60 1/2	Jan 5	67 1/2	Feb 16
530	4,030	5% preferred-----	100	119 1/2	Sale	123 1/4	Sale	123	124	123	Mar 30	124 1/2	Mar 3	119	Jan 4	124 1/2	Mar 3
1,100	1,850	3 1/2% conv preferred-----	100	120	125	124	129	125	130	124	Mar 30	131	Mar 10	123 1/4	Feb 26	131	Mar 10
280,400	751,800	General Motors Corp com.-----	5	59 1/2	Sale	63 1/4	Sale	65 1/2	Sale	63	Mar 5	65 1/4	Mar 31	58 1/2	Jan 4	65 1/4	Mar 31
8,400	17,800	\$5 preferred-----	100	118 1/2	Sale	124	Sale	124 1/4	Sale	123 1/2	Mar 2	125 1/2	Mar 30	118 1/2	Jan 4	125 1/2	Mar 30
5,700	14,400	Preferred \$3.75 series-----	100	95	Sale	99 1/2	Sale	100	Sale	99 1/2	Mar 1	100 1/2	Mar 30	95	Jan 4	100 1/2	Mar 30
8,600	15,500	General Outdoor Adv-----	5	22 1/2	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	Mar 2	25 1/2	Mar 16	22 1/2	Jan 11	25 1/2	Mar 16
18,000	37,000	Gen'l Portland Cement Co.-----	1	48 1/2	Sale	50 1/4	Sale	52 1/2	Sale	49 1/2	Mar 8	53	Mar 29	48 1/2	Jan 8	54	Jan 27
60,700	143,300	Gen Precision Equip Corp.-----	5	25 1/2	Sale	31	Sale	34 1/4	Sale	29 1/2	Mar 4	35	Mar 23	25	Jan 4	35 1/2	Mar 23
7,000	14,800	\$2.90 conv preferred-----	100	57 1/2	Sale	63 1/2	Sale	68 1/2	69 1/2	61 1/4	Mar 4	70	Mar 22	57 1/2	Jan 4	70	Mar 22
60,700	172,600	General Public Service-----	10c	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 3	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Jan 4	3 1/2	Jan 25
54,500	188,200	Gen Public Utilities Corp.-----	5	29	Sale	30	Sale	30 1/2	Sale	29 1/2	Mar 1	30 1/2	Mar 19	28 1/2	Jan 18	31	Feb 11
14,500	26,900	General Railway Signal-----	5	27 1/2	Sale	28 1/2	Sale	26 1/2	Sale	25 1/4	Mar 26	28 1/2	Mar 1	25 1/4	Mar 26	29 1/2	Feb 8
130	190	5% preferred-----	100	99	100	102	103 1/2	102 1/2	Sale	102 1/2	Mar 31	103	Mar 15	100	Jan 18	103	Mar 15
13,100	57,400	Gen Realty & Utilities-----	10c	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	13	Sale	12 1/2	Mar 2	13 1/2	Mar 26	12 1/2	Jan 4	13 1/2	Feb 1
17,600	42,000	General Refractories-----	5	21 1/2	Sale	22 1/2	Sale	21 1/2	Sale	20 1/2	Mar 10	23	Mar 1	20 1/2	Jan 12	23 1/2	Feb 26
6,300	22,500	General Shoe Corp.-----	1	41 1/2	Sale	45	Sale	46 1/2	Sale	45	Mar 1	46 1/2	Mar 30	41	Jan 12	46 1/2	Mar 30
1,630	3,210	Gen Steel Castings \$6 pfd.-----	5	87 1/2	89	93	Sale	95 1/2	Sale	93	Mar 1	95 1/2	Mar 31	87 1/2	Jan 6	95 1/2	Mar 31
75,800	314,900	General Telephone Corp.-----	20	44 1/2	Sale	49	Sale	48 1/2	Sale	48 1/2	Mar 25	49 1/2	Mar 8	44 1/2	Jan 4	50 1/2	Feb 4
6,600	16,600	Gen Time Corp common-----	100	25 1/2	Sale	27	Sale	28	Sale	26 1/4	Mar 15	28 1/2	Mar 23	25 1/2	Jan 7	28 1/2	Mar 23
---	50	4 1/4% preferred-----	100	98 1/2	102	100	103	100	102	---	---	---	---	99	Jan 28	99	Jan 28
67,200	139,200	General Tire & Rubber Co.-----	2.50	29 1/4	Sale	32 1/2	Sale	33 1/2	Sale	32 1/2	Mar 24	34 1/2	Mar 18	29 1/2	Jan 4	34 1/2	Mar 18
450	800	4 1/4% preferred-----	100	75 1/4	Sale	83	84	82	Sale	81 1/2	Mar 30	86	Mar 22	75 1/4	Jan 4	86	Mar 22
60	330	3 1/4% preferred-----	100	73	74 1/4	72 1/2	75	76	82	75	Mar 10	79	Mar 18	72 1/2	Feb 16	79	Mar 18
32,400	82,600	Georgia-Pacific Plywood & Lumber Co.-----	1	10 1/4	Sale	11 1/4	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 15	12 1/2	Mar 3	10 1/4	Jan 4	12 1/2	Jan 29
37,100	79,300	Gillette (The) Co com.-----	1	47	Sale	47 1/2	Sale	54 1/2	Sale	47 1/2	Mar 1	55 1/4	Mar 29	46	Jan 11	55 1/4	Mar 29
8,800	15,300	\$5 conv preference-----	100	105 1/4	Sale	108	109 1/2	109	Sale	107 1/2	Mar 25	111	Mar 29	105 1/2	Jan 4	111	Mar 29
33,000	80,900	Gimbel Brothers common-----	5	13 1/4	Sale	13 1/2	Sale	14 1/4	Sale	13 1/2	Mar 1	14 1/2	Mar 12	13 1/4	Jan 4	14 1/2	Mar 12
1,500	4,100	\$4.50 preferred-----	100	80	81 1/2	83	83 1/2	83 1/2	85	83 1/2	Mar 23	84	Mar 11	80	Jan 8	84	Mar 11
5,600	23,200	Gleason Harvester Corp.-----	2.50	10 1/2	Sale												

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	New York Stock Exchange STOCKS	Par	PRICES IN MARCH								RANGE SINCE JAN. 1		
				Price Jan. 4, 1954	March 1	March 31	Lowest	Highest	Lowest	Highest				
				Opening or Bid Ask	Opening or Bid Ask	Closing or Bid Ask	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices		
19,300	54,300	Hazel-Atlas Glass Co.....	5	18 1/4	19 1/2	19 3/8	Mar 25	20 1/2	Mar 12	18 1/2	Jan 4	20 1/2	Mar 12	
4,900	21,600	Hecht Co common.....	15	22 1/4	24	23 3/4	Mar 17	24 1/2	Mar 4	22 1/4	Feb 2	24 1/2	Mar 4	
50	250	3 3/4 % preferred.....	100	84	86	85	89 1/2	85	Mar 4	88	Mar 17	85	Mar 17	
2,800	5,500	Helz (H J) Co common.....	25	32 1/4	33	33 1/4	Mar 23	33 3/4	Mar 2	33 1/4	Jan 7	35	Jan 14	
130	360	3.65 % preferred.....	100	93	95 1/2	96 1/2	Mar 8	97 1/2	Mar 11	98	Jan 22	98	Mar 11	
10,000	20,500	Helme (G W) Co com.....	10	21 1/4	22	21 1/2	Mar 16	22 1/2	Mar 1	21 1/2	Jan 26	22 1/2	Feb 10	
1,070	1,930	7 % non-cum preferred.....	25	35 1/4	36	35 1/2	Mar 3	36 1/4	Mar 10	35	Feb 5	36 1/4	Jan 26	
3,500	6,500	Hercules Motors Corp.....	*	14 1/4	14 1/2	14	Mar 12	15	Mar 1	13 1/2	Mar 12	15 1/2	Feb 1	
16,100	50,000	Hercules Powder Co com.....	*	69 1/4	72 1/2	75 1/4	Mar 1	72 1/2	Mar 1	68	Jan 6	76 1/4	Mar 31	
240	1,780	5 % preferred.....	100	122 3/4	123	123 3/4	Mar 5	125	Mar 5	125	Feb 2	125	Mar 16	
9,900	24,600	Hershey Chocolate com.....	*	40 1/2	40 1/4	40 3/4	Mar 3	43 3/4	Mar 31	39	Jan 4	43 3/4	Mar 31	
1,400	3,400	4 1/4 % pfd series A.....	50	53 1/2	54 1/2	53 1/2	Mar 1	53 3/4	Mar 19	53 1/2	Feb 26	54 1/2	Feb 16	
11,500	14,800	Hewitt-Robbins Inc.....	5	27	26 1/2	27	Mar 2	27	Mar 18	30	Jan 11	30	Mar 18	
40,100	80,300	Heyden Chemical Corp com 1	15 1/2	15 1/4	16 1/4	Mar 25	15 1/2	Mar 25	16 1/4	Mar 3	14 1/2	Jan 11	16 1/2	Feb 26
300	630	3 1/2 % preferred ser A.....	100	68	72 1/2	74	Mar 5	76	Mar 29	68	Jan 4	75	Feb 23	
2,270	3,730	3 3/4 % cum 2nd pfd (conv) *	100	80	81 1/2	85 1/2	Mar 24	87	Mar 24	87 1/2	Mar 9	81 1/2	Jan 5	
19,500	50,500	Hilton Hotels Corp.....	5	19 1/2	19 1/4	18 1/2	Mar 1	18 3/4	Mar 4	19 1/2	Jan 1	19 1/2	Feb 4	
2,500	8,400	Hires (Charles E) Co.....	1	9 1/4	9 1/2	9 1/4	Mar 2	9 1/2	Mar 24	10	Mar 8	9 1/4	Jan 18	
46,100	82,400	Holland Furnace.....	5	10 1/2	12 1/2	14 1/2	Mar 9	11 1/2	Mar 9	14 1/2	Mar 19	10 1/2	Jan 4	
5,600	9,900	Hollander (A) & Son.....	5	5	5 1/4	5 1/2	Mar 8	6 1/2	Mar 3	7 1/2	Mar 31	5	Jan 19	
3,900	8,900	Holly Sugar Corp com.....	10	14	15 1/4	16	Mar 5	16 1/2	Mar 18	14	Jan 4	16 1/2	Mar 18	
900	3,400	5 % conv preferred.....	30	25	25 1/2	26 1/2	Mar 9	26 1/4	Mar 30	25 1/4	Jan 5	26 1/4	Feb 23	
60,800	89,000	Homestake Mining.....	12.50	33 1/2	35 1/4	34	Mar 1	40	Mar 31	33 1/2	Jan 4	40 1/2	Mar 31	
22,900	46,500	Honolulu Oil Corp.....	*	57 1/2	61 1/4	72	Mar 9	60 1/2	Mar 9	72 1/2	Mar 31	56 1/2	Jan 5	
6,500	15,900	Hooker Electrochemical.....	5	57	60	68	Mar 1	68	Mar 31	57	Jan 4	68	Mar 31	
620	1,310	\$4.25 preferred.....	*	95 1/2	96 1/2	101 1/2	Mar 5	100 1/4	Mar 5	103	Mar 31	95 1/2	Jan 12	
1,900	4,070	\$4.20 div 2nd pfd ser B.....	*	109 1/2	111	112	Mar 4	113	Mar 5	115	Jan 22	115	Mar 5	
37,000	64,100	Houdaille-Hershey com.....	3	13 1/4	14 1/2	16	Mar 1	16 1/2	Mar 31	13 1/4	Jan 4	16	Mar 31	
2,500	5,100	\$2.25 cum preferred.....	50	32 1/2	33 1/2	34 1/2	Mar 1	35	Mar 15	33 1/2	Jan 7	34 1/2	Mar 15	
6,000	21,300	Household Finance com.....	*	49 1/4	50	50 1/2	Mar 26	50	Mar 26	51 1/2	Mar 16	48 1/2	Jan 18	
810	2,600	3 3/4 % preferred.....	100	87	88	93 1/2	Mar 1	95	Mar 1	95	Jan 6	95	Mar 1	
170	710	4 % preferred.....	100	94 1/2	100	102	Mar 5	100	Mar 5	101 1/2	Mar 29	94 1/2	Jan 4	
110	280	4.40 % preferred.....	100	100 1/2	101 1/2	103 1/2	Mar 3	104 1/2	Mar 29	101	Feb 17	104 1/2	Mar 29	
60,000	151,100	Houston Light & Power.....	*	28 1/4	31 1/4	34 1/4	Mar 2	30 1/4	Mar 2	34 1/4	Mar 22	28 1/4	Jan 11	
18,200	43,800	Houston Oil of Tex (Del).....	25	66 1/4	73 1/4	77	Mar 8	71	Mar 8	78 1/2	Mar 22	64 1/4	Jan 8	
1,500	4,000	Howard Stores Corp.....	1	15	15 1/2	16	Mar 4	16	Mar 26	15 1/2	Jan 6	16	Jan 29	
90,900	209,900	Howe Sound Co.....	1	11 1/2	13 1/4	13 1/2	Mar 24	12 1/2	Mar 24	14 1/4	Mar 4	11 1/2	Jan 4	
13,200	21,600	Hudson & Manhattan.....	100	3 1/4	3 1/2	3	Mar 25	2 1/2	Mar 25	3	Mar 1	2 1/2	Mar 25	
2,000	3,000	5 % non-cum preferred.....	100	7 3/8	8	7 1/2	Mar 7	7	Mar 25	8	Mar 3	7	Jan 5	
18,200	40,900	Hud Bay Min & Sm Co Ltd *	*	39	41 1/2	44 1/2	Mar 4	45	Mar 11	38 1/4	Jan 4	45	Mar 11	
53,400	308,500	Hudson Motor Car.....	12.50	11	9 1/4	9 1/2	Mar 1	10	Mar 23	9 1/2	Jan 1	13 1/4	Jan 7	
5,900	11,600	Hunt Foods Inc.....	6.66 2/3	13 3/4	14 1/4	16 1/4	Mar 1	17 1/4	Mar 31	13 1/4	Jan 14	17 1/4	Mar 31	
26,200	102,700	Hupp Corp.....	1	2 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 24	3 1/2	Mar 24	3 1/2	Jan 11	3 1/2	Feb 3	
6,800	40,400	Hussman Refrigerator.....	1	20 1/2	23	22 1/2	Mar 17	23 1/4	Mar 10	20 1/2	Jan 4	23 1/4	Feb 19	
9,000	29,000	Idaho Power Co.....	20	44	47	49 1/2	Mar 2	49 1/2	Mar 26	44	Jan 4	49 1/2	Mar 26	
24,900	95,000	Illinois Central RR com.....	100	76 1/2	86 3/8	84 1/2	Mar 25	80 1/4	Mar 3	87 1/4	Mar 3	74 1/4	Jan 11	
400	2,100	6 % cv noncum pfd A.....	100	107 1/2	109	113 1/2	Mar 18	113	Mar 18	114 3/4	Mar 4	107 1/2	Jan 8	
15,600	61,700	Illinois Power Co common.....	*	41 1/4	43 1/4	43 1/2	Mar 3	43	Mar 3	44 1/4	Mar 4	40 1/2	Jan 12	
1,600	3,400	4.08 % preferred.....	50	48 1/2	50	49 1/2	Mar 3	51	Mar 5	49	Feb 24	51	Mar 5	
420	780	4.26 % preferred.....	50	51 1/2	52	50 1/2	Mar 5	52	Mar 18	53	Mar 5	50 1/2	Feb 26	
800	1,600	4.70 % preferred.....	50	52 1/4	54	53 1/2	Mar 19	54	Mar 19	53 1/2	Mar 19	53 1/2	Feb 19	
50	200	4.42 % preferred.....	50	51 1/2	52	53 1/2	Mar 15	54	Mar 15	53 1/2	Mar 4	51 1/2	Jan 4	
36,500	60,600	Illinois Terminal RR.....	5	8 1/2	8 1/2	9 1/4	Mar 1	8 3/4	Mar 9	10 1/8	Mar 9	8 1/4	Jan 11	
13,200	42,100	Indianapolis Pwr & Lt Co.....	*	41 1/2	43 1/2	43 1/4	Mar 1	43	Mar 1	45 1/2	Mar 4	40 1/2	Jan 20	
600	1,000	Industria Elec De Mex SA.....	1	3 1/4	4	4 1/2	Mar 5	4	Mar 5	4 1/2	Jan 25	4 1/2	Mar 15	
39,500	77,700	Industrial Rayon Corp.....	1	40 1/2	40 1/2	43 1/2	Mar 2	40 1/2	Mar 2	44 1/2	Mar 30	39	Jan 21	
17,600	34,100	Ingersoll-Rand common.....	1	97	101	104 1/2	Mar 23	100	Mar 23	107	Jan 12	97	Jan 4	
50	240	6 % preferred.....	100	166	169	160	Mar 24	162	Mar 23	168	Mar 4	162	Mar 23	
39,800	126,400	Inland Steel Co.....	*	41	45 1/2	46 1/4	Mar 23	45 1/2	Mar 24	46 1/2	Mar 3	40 1/2	Jan 4	
28,400	66,500	Insurance Cons Corp.....	20	21 1/4	22 1/2	24 1/2	Mar 2	21 1/2	Mar 2	24 1/2	Mar 31	21 1/4	Jan 11	
1,800	2,900	Insurshares Clfs Inc.....	1	15 1/4	15 1/2	16 1/2	Mar 8	16 3/4	Mar 8	17	Mar 9	15 1/2	Jan 5	
22,100	62,400	Interchemical Corp com.....	5	25 1/2	28 1/4	29 1/4	Mar 5	27 1/2	Mar 5	30	Mar 16	25 1/2	Jan 4	
1,180	2,540	4 1/2 % preferred.....	100	89	90	92 3/4	Mar 4	94	Mar 26	89 1/2	Jan 6	95	Jan 27	
23,400	57,200	Interlake Iron Corp.....	*	14 1/2	15 1/2	15 1/2	Mar 25	16 1/4	Mar 8	14 1/2	Jan 4	16 1/4	Feb 1	
13,600	29,400	Intl Business Machines.....	*	247	273 1/2	334	Mar 1	273 1/2	Mar 1	340	Mar 29	246	Jan 5	
178,400	358,000	Inter Harvester common.....	100	27 1/4	30 1/2	29 1/2	Mar 9	28 1/2	Mar 9	30 1/2	Mar 1	27 1/4	Jan 4	
4,080	9,180	7 % preferred.....	100	159	167 1/4	169	Mar 10	165 3/4	Mar 10	169 3/4	Mar 5	159	Jan 4	
16,600	73,700	Internat Hydro-Elec Sys A 25	25	24 1/4	29 1/4	32 1/2	Mar 1	29 1/4	Mar 1	32 1/2	Mar 31	25	Jan 5	
71,600	145,200	International Minerals & Chemical Corp common.....	5	28 1/2	31 1/2	34 1/2	Mar 2	30 1/2	Mar 2	35 1/2	Mar 16	28 1/2	Jan 4	
2,800	4,500	4 % preferred.....	100	74	78	89	Mar 10	93	Mar 9	77	Jan 5	94	Feb 23	
6,900	12,700	International Mining Corp.....	1	1 1/2	2	2	Mar 11	1 1/2	Mar 11	2 1/2	Mar 2	1 1/2	Mar 2	
91,000	246,100	Internat Nickel of Canada.....	*	34 1/2	37 1/2	38 1/2	Mar 9	36 3/8	Mar 9	38 1/2	Mar 31	34 1/2	Jan 4	
2,080	6,540	7 % preferred.....	100	130 3/4	133	133 1/2	Mar 1	133	Mar 1	135	Mar 4	130 3/4	Jan 4	
70,600	121,600	International Packers Ltd.....	15	9 1/4	10 1/2	11 1/4	Mar 1	10 1/2	Mar 1	12	Mar 29	9 1/4	Jan 4	
64,600	174,900	International Paper.....	7.50	55 1/2	60 1/4	62	Mar 15	58 1/2	Mar 15	62 3/4	Mar 31	55	Jan 4	
1,500	2,500	\$4 preferred.....	100	100 1/4	104	104 1/4	Mar 16	103 3/4	Mar 16	104 3/4	Mar 10	101 1/4	Jan 13	
10,100	16,700	Internat Rys of Cent Am.....	5	6 1/2	6 1/2	5 1/2	Mar 16	5 1/2	Mar 16	6 1/4	Mar 24	5 1/2	Mar 16	
2,980	6,070	5 % preferred.....	100	47 1/4	45	48	Mar 15	41 1/2	Mar 15	49 1/2	Mar 24	41 1/2	Mar 15	
2,800	12,500	International Salt.....	100	45 1/2	48	49 1/2</								

Aggregate Sales		New York Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH								RANGE SINCE JAN. 1	
In March	Since Jan. 1		Opening or Bid Ask	March 1 Opening or Bid Ask	March 31 Closing or Bid Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
30,400	101,800	Kansas Pwr & Lt Co.....	8.75	18% Sale	19% Sale	19% Sale	19% Mar 5	19% Mar 31	18% Jan 21	19% Mar 31	18% Jan 21	19% Mar 31		
10,800	63,300	Kayser (Julius) & Co.....	5	13% Sale	13% Sale	13% Sale	13 Mar 31	14 Mar 22	13 Mar 31	15 Jan 14	13 Mar 31	15 Jan 14		
24,800	67,800	Keisley Hayes Wheel.....	16	16 Sale	17 Sale	17 Sale	16% Mar 17	17% Mar 1	16 Jan 4	17% Jan 21	16 Jan 4	17% Jan 21		
99,400	278,500	Kennecott Copper Corp....	2.50	64% Sale	69% Sale	74 Sale	67% Mar 5	74% Mar 31	64% Jan 4	74% Mar 31	64% Jan 4	74% Mar 31		
57,000	155,300	Kern County Land Co.....	2.50	39% Sale	43% Sale	43 Sale	41 Mar 23	45% Mar 3	39% Jan 4	45% Mar 3	39% Jan 4	45% Mar 3		
3,800	11,900	Keystone Steel & Wire....	21	21% Sale	21% Sale	21% Sale	21% Mar 10	22 Mar 5	20% Jan 11	22 Mar 5	20% Jan 11	22 Mar 5		
19,900	45,300	Kimberly Clark Corp.....	100	48% Sale	50% Sale	56% Sale	50% Mar 2	56% Mar 31	48 Jan 11	56% Mar 31	48 Jan 11	56% Mar 31		
910	1,520	4% preferred (conv).....	106	106	110	111	113	115	110 Mar 19	113 Mar 26	106 Jan 5	113 Mar 26		
3,500	7,300	King-Seeley Corp.....	1	23% Sale	24% Sale	25 Sale	24% Mar 19	25% Mar 9	24% Jan 13	25% Mar 9	24% Jan 13	25% Mar 9		
2,700	5,000	Kinney (G R) Co com.....	1	32% Sale	34% Sale	35 Sale	31 Mar 19	35% Mar 30	31 Mar 19	35% Mar 30	31 Mar 19	35% Mar 30		
390	840	\$5 prior preferred.....	78	78	83	84	81 Mar 22	83% Mar 11	79% Jan 6	83% Mar 11	79% Jan 6	83% Mar 11		
24,700	71,500	Koppers Co Inc com.....	10	29% Sale	34% Sale	35% Sale	34% Mar 29	35% Mar 19	29% Jan 4	35% Mar 19	29% Jan 4	35% Mar 19		
1,050	3,030	Preferred 4% series.....	100	81% Sale	82% Sale	90% Sale	92% Mar 1	95 Mar 9	82% Jan 5	95 Mar 9	82% Jan 5	95 Mar 9		
26,700	74,600	Kresge (S S) Co.....	10	32% Sale	32% Sale	32% Sale	32 Mar 5	33% Mar 29	31% Feb 24	33% Mar 29	31% Feb 24	33% Mar 29		
11,100	24,800	Kress (S H) & Co.....	5	49% Sale	49% Sale	50% Sale	49 Mar 4	51 Mar 12	48 Feb 18	51 Jan 26	48 Feb 18	51 Jan 26		
14,200	39,000	Kroger Company.....	5	46 Sale	43% Sale	44 Sale	42% Mar 11	44% Mar 10	42 Feb 24	44% Mar 10	42 Feb 24	44% Mar 10		
44,800	120,700	Laclede Gas Light.....	4	9% Sale	10% Sale	10% Sale	10% Mar 12	10% Mar 19	9% Jan 5	10% Mar 19	9% Jan 5	10% Mar 19		
4,100	6,300	LaConsolidada.....	75	4% Sale	4% Sale	4% Sale	5 Mar 26	5 Mar 5	4% Jan 14	5 Feb 18	4% Jan 14	5 Feb 18		
8,900	28,500	Lambert Co (The).....	1	21% Sale	24 Sale	21% Sale	21% Mar 31	24 Mar 1	21% Jan 4	24 Feb 25	21% Jan 4	24 Feb 25		
6,000	12,900	Lane Bryant common.....	1	14% Sale	16 Sale	15% Sale	15% Mar 29	16 Mar 1	14% Jan 8	16 Jan 22	14% Jan 8	16 Jan 22		
620	910	4% preferred.....	50	47% Sale	50% Sale	52% Sale	51 Mar 12	51% Mar 4	47% Jan 4	51% Jan 27	47% Jan 4	51% Jan 27		
7,100	15,500	Lane-Weils Co.....	1	19% Sale	20% Sale	21% Sale	20% Mar 3	23% Mar 29	19% Jan 5	23% Mar 29	19% Jan 5	23% Mar 29		
3,600	25,200	Lee Rubber & Tire.....	3	48% Sale	50 Sale	55% Sale	52% Mar 31	55 Mar 2	48 Jan 7	55 Mar 2	48 Jan 7	55 Mar 2		
5,100	25,800	Lees (James) & Sons com..	3	22% Sale	23% Sale	23 Sale	22% Mar 4	23 Mar 1	22 Jan 7	23 Mar 1	22 Jan 7	23 Mar 1		
50	210	3.85% preferred.....	100	85% Sale	87 Sale	90 Sale	90 Mar 3	90 Mar 25	86 Jan 8	90 Mar 25	86 Jan 8	90 Mar 25		
67,000	302,900	Lehigh Coal & Navig'n Co	10	8% Sale	9% Sale	9 Sale	8% Mar 19	9% Mar 1	8% Jan 4	9% Mar 1	8% Jan 4	9% Mar 1		
20,700	47,500	Lehigh Portland Cement...25	25	27% Sale	30 Sale	31 Sale	30 Mar 1	31% Mar 12	27% Jan 4	31% Mar 12	27% Jan 4	31% Mar 12		
27,700	69,800	Lehigh Valley RR Co.....	1	14 Sale	13% Sale	13% Sale	13% Mar 16	14% Mar 19	13% Mar 16	15 Jan 5	13% Mar 16	15 Jan 5		
11,500	53,300	Lehigh Valley Coal com...1	1	18 Sale	18 Sale	18 Sale	18 Mar 5	1 Mar 1	18 Mar 5	1 Jan 4	18 Mar 5	1 Jan 4		
3,200	14,800	\$3 non-cum 1st pfd.....	2	6% Sale	7% Sale	7 1/2 Sale	7 1/2 Mar 23	7 1/2 Mar 1	6 1/2 Jan 4	7 1/2 Mar 1	6 1/2 Jan 4	7 1/2 Mar 1		
2,300	8,200	50 non-cum 2nd pfd.....	2	2% Sale	2% Sale	2 Sale	2 Mar 30	2 Mar 1	2 Mar 30	2 Mar 1	2 Mar 30	2 Mar 1		
33,300	94,000	Lehman Corp (The).....	1	34 1/2 Sale	36 1/2 Sale	36 1/2 Sale	34% Mar 25	36% Mar 8	34 Jan 4	36% Mar 8	34 Jan 4	36% Mar 8		
7,500	20,100	Lehn & Fink Products.....	5	15 1/2 Sale	16 1/2 Sale	16 1/2 Sale	15 Mar 1	17% Mar 15	15 Jan 4	17% Mar 15	15 Jan 4	17% Mar 15		
34,700	96,500	Lerner Stores Corp.....	5	16% Sale	19% Sale	16% Sale	16% Mar 31	19% Mar 1	16% Jan 4	19% Mar 1	16% Jan 4	19% Mar 1		
29,700	124,500	Libbey-Owens-Ford Glass 10	10	39% Sale	45% Sale	46% Sale	44% Mar 5	46% Mar 31	39% Jan 8	46% Mar 31	39% Jan 8	46% Mar 31		
48,100	144,700	Libby McNeil & Libby.....	7	9 Sale	9 1/2 Sale	9 1/2 Sale	9 1/2 Mar 1	9% Mar 11	8% Jan 4	9% Mar 11	8% Jan 4	9% Mar 11		
8,700	16,900	Life Savers Corp.....	5	39 Sale	38 1/2 Sale	37 Sale	36% Mar 22	38% Mar 1	36% Mar 22	38% Mar 1	36% Mar 22	38% Mar 1		
63,800	211,900	Liggett & Myers Tob com..25	25	65 1/2 Sale	63% Sale	63 Sale	62% Mar 26	65% Mar 9	62% Feb 16	67% Jan 29	62% Feb 16	67% Jan 29		
1,190	3,490	7% preferred.....	100	158 Sale	162 1/2 Sale	161	163	156 Mar 22	163 Mar 1	155% Jan 19	163 Mar 1	155% Jan 19		
10,300	11,800	Lily Tulp Cup Corp.....	5	39 1/2 Sale	56% Sale	57 Sale	71 1/2 Sale	56 Mar 4	73 Mar 29	56 Mar 4	73 Mar 29	56 Mar 4		
8,000	21,000	Link Belt Co.....	5	22 1/2 Sale	23 1/2 Sale	23 1/2 Sale	22% Mar 5	25 Mar 12	21% Feb 3	25 Mar 12	21% Feb 3	25 Mar 12		
10,300	27,300	Lionel Corp (The).....	2.50	30% Sale	36% Sale	37 Sale	36 Mar 2	39 Mar 18	30% Jan 4	39 Mar 18	30% Jan 4	39 Mar 18		
50,700	147,000	Lion Oil Co.....	1	18% Sale	20% Sale	21 1/2 Sale	20 Mar 26	21% Mar 31	18% Jan 5	22% Jan 29	18% Jan 5	22% Jan 29		
31,600	96,800	Liquid Carbonic Corp com..	100	63 Sale	72 1/2 Sale	74 Sale	72 Mar 23	72% Mar 9	67 Jan 12	74% Feb 18	67 Jan 12	74% Feb 18		
400	24,000	3 1/2% conv preferred.....	100	63 Sale	72 1/2 Sale	74 Sale	72 Mar 23	72% Mar 9	67 Jan 12	74% Feb 18	67 Jan 12	74% Feb 18		
321,000	584,800	Lockheed Aircraft Corp...1	1	27 1/2 Sale	30% Sale	35% Sale	30% Mar 2	37 Mar 23	26 Jan 11	37 Mar 23	26 Jan 11	37 Mar 23		
126,800	486,100	Loew's Inc.....	1	13% Sale	14 1/2 Sale	14 1/2 Sale	13% Mar 15	14% Mar 1	13% Jan 4	14% Feb 25	13% Jan 4	14% Feb 25		
38,000	89,500	Lone Star Cement.....	10	29% Sale	33 1/2 Sale	34% Sale	32% Mar 22	34% Mar 12	28% Jan 11	34% Mar 12	28% Jan 11	34% Mar 12		
42,300	154,200	Lone Star Gas Co com...10	10	23% Sale	25 Sale	26% Sale	24% Mar 3	26% Mar 26	23% Jan 4	26% Mar 26	23% Jan 4	26% Mar 26		
2,000	6,100	4.75% preferred conv.....	100	108 1/2 Sale	110 1/2 Sale	111	112	111 Mar 12	112 Mar 17	108% Jan 4	112 Mar 17	108% Jan 4		
7,500	19,600	Long Bell Lumber (Md).....	5	22 1/2 Sale	25 1/2 Sale	25 1/2 Sale	25 1/2 Mar 3	26 1/2 Mar 8	22 1/2 Jan 4	26 1/2 Mar 8	22 1/2 Jan 4	26 1/2 Mar 8		
107,000	260,700	Class A.....	100	17 1/2 Sale	17 1/2 Sale	18 1/2 Sale	17% Mar 1	19 Mar 17	17 Jan 4	19 Mar 17	17 Jan 4	19 Mar 17		
430	590	Long Island Lighting com.10	100	106 Sale	107 Sale	103	103 1/2	102 1/2 Mar 16	107 1/2 Mar 5	102 1/2 Mar 16	108 Jan 25	107 1/2 Mar 5		
370	600	5.25% pfd series A.....	100	104 Sale	105	105 1/2	105 1/2	103 1/2 Mar 16	106 1/2 Mar 2	103 Mar 16	106 1/2 Mar 2	103 Mar 16		
1,040	1,840	5.25% pfd series B.....	100	106 1/2 Sale	107 1/2 Sale	104	104 1/2	103 1/2 Mar 16	108 1/2 Mar 8	103 1/2 Mar 16	108 1/2 Mar 8	103 1/2 Mar 16		
53,900	178,200	Lorillard (F) common.....	10	25% Sale	25 Sale	24% Sale	24 Mar 31	25% Mar 2	23% Feb 15	25% Mar 2	23% Feb 15	25% Mar 2		
1,044	3,130	7% preferred.....	100	147 1/2 Sale	149 1/2 Sale	149	150	146 1/2 Mar 4	151 1/2 Mar 19	145 Jan 19	153 1/2 Feb 15	145 Jan 19		
11,900	41,500	Louisville Gas & Elec (Ky) 5	5	40% Sale	43% Sale	45 Sale	43% Mar 4	45% Mar 19	40% Jan 5	45% Mar 19	40% Jan 5	45% Mar 19		
19,500	46,000	Louisville & Nashville.....	50	60 Sale	64 1/2 Sale	64 1/2 Sale	62 1/2 Mar 17	64% Mar 31	59% Jan 11	64% Mar 31	59% Jan 11	64% Mar 31		
8,200	27,800	Lowenstein (M) & Sons com 1	1	32 Sale	33 1/2 Sale	32 Sale	31 1/2 Mar 24	33% Mar 1	31 1/2 Jan 11	33% Mar 1	31 1/2 Jan 11	33% Mar 1		
1,660	1,930	4 1/4% pfd series A.....	100	96 Sale	99 1/2 Sale	101	100 1/2	99 1/2 Mar 17	100 1/2 Mar 18	96% Jan 22	100 1/2 Mar 18	96% Jan 22		
7,300	16,300	Lukens Steel Co.....	10	41 Sale	39	40	40 1/2 Sale	38% Mar 25	40% Mar 1	38% Mar 25	40% Mar 1	38% Mar 25		
5,500	26,500	M & M Wood Working Co...5	5	8% Sale	8 1/2 Sale	8 1/2 Sale	8 1/2 Mar 16	8% Mar 1	8% Mar 16	8% Mar 1	8% Mar 16	8% Mar 1		
4,100	8,000	MacAnd'ws & Forbes com.10	10	42 1/2 Sale	43 1/2 Sale	41	42	41 1/2 Mar 30	45 Mar 8	41 Jan 19	45 Mar 8	41 Jan 19		
30	130	6% preferred.....	100	125 Sale	130	128	132 1/2	128 1/2 Mar 23	131 Mar 11	125 Jan 28	132 1/2 Mar 11	125 Jan 28		
39,600	155,100	Mack Trucks Inc.....	5	13 Sale	13% Sale	13% Sale	13 Mar 5	14 Mar 23	13 Jan 4	14 Mar 23	13 Jan 4	14 Mar 23		
16,900	45,300	Macy (R H) Co Inc com...5	5	21 Sale	22% Sale	22 1/2 Sale	22 1/2 Mar 5	23 Mar 3	20% Jan 4	23 Mar 3	20% Jan 4	23 Mar 3		
1,580	4,100	4% pfd series A.....	100	82 1/2 Sale	84 1/2 Sale	82 1/2 Sale	81 1/2 Mar 16	84% Mar 3	81 1/2 Mar 16	84% Mar 3	81 1/2 Mar 16	84% Mar 3		
5,100	9,600	Madison Square Garden.....	5	7 3/4 Sale	8 1/2 Sale	8 1/2 Sale	7% Mar 18	8% Mar 3	7% Jan 8	8% Mar 3	7% Jan 8	8% Mar 3		
7,200	25,800	Magic Chef Inc.....	5	6% Sale	8 1/2 Sale	9% Sale	7% Mar 9	8% Mar 1	6% Jan 4	8% Mar 1	6% Jan 4	8% Mar 1		
18,400	46,300	Magma Copper Co.....	10	25 1/2 Sale	28 Sale	29 1/2 Sale	26% Mar 5	29% Mar 31	25% Jan 4	29% Mar 31	25% Jan 4	29% Mar 31		
23,100	50,600	Magnavox Co (The).....	10	16 1/2 Sale	17 1/2 Sale	17 1/2 Sale	17% Mar 8	18% Mar 3	16% Jan 4	18% Mar 3	16% Jan 4	18% Mar 3		
60	160	Manahoning Coal RR Co...50	50	515 Sale	535	524	530	520 1/2 Mar 15	527 1/2 Mar 30	516 Feb 10	530 Feb 26	516 Feb 10		
10,700	25,300	Manati Sugar Co.....	1	3% Sale	4% Sale	4% Sale	3% Mar 8	4% Mar 18	3% Jan 4	4% Mar 18	3% Jan 4	4% Mar 18		
3,000	5,700	Mandel Bros.....	5	4% Sale	5% Sale	5% Sale	4 1/2 Mar 10	5% Mar 31	4 1/2 Mar 10	5% Mar 31	4 1/2 Mar 10	5% Mar 31		
3,100	13,300	Manhattan Shirt Co.....	5	22 Sale	23	27	26 Sale	25 1/2 Mar 17	27 Mar 1	22% Jan 12	28 Feb 3	22% Jan 12		
18,600	47,700	Maracath Oil Exploration 1	1	7 Sale	8 1/2 Sale	8 1/2 Sale	8 Mar 16							

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		
Shares	Since Jan. 1	Par		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
99,100	234,100		Merck & Co Inc—									
700	1,200		Common	20 1/4	Sale	21	Sale	20 1/2	19 1/2	21 1/4	19 1/2	22
3,000	11,760		\$3.50 preferred	86 3/4	88 1/2	90 1/2	91 1/4	90 1/4	89 1/4	90 1/2	89	91 1/2
1,640	4,510		\$4 conv preferred	98	Sale	105	Sale	106	104 1/4	106	98	106
11,300	29,700		4.25% 2nd preferred	92 1/2	95	100 1/2	Sale	104	100 1/4	104	95	104
78,600	167,600		Mergenthaler Linotype Co—	26	Sale	32	Sale	34	32	34 1/4	26	34 1/2
5,200	15,400		Merritt-Chpman & Scott	28 1/2	Sale	22	Sale	22 1/2	21 1/2	23 1/2	21 1/2	28 1/2
			Mesta Machine Co—	29	Sale	32	Sale	31 1/4	31 1/2	32 1/4	28 1/2	32 1/4
			Metropolitan Edison—									
900	2,160		3.90% preferred	92	93	98	Sale	98 1/2	97 1/2	99 1/2	92	100
70	250		4.35% preferred	101	103	105	106 1/2	107	104 1/2	107	104 1/2	106
70	220		3.85% preferred	91	92	94	97 1/2	96	93 1/2	98 1/2	92	98
30	50		3.80% preferred	87	91	93 1/2	97	95	95	97	89	95
30	260		4.45% preferred	103 1/2	105	106	108	107	107	109	105 1/2	107
40,500	83,500		Miami Copper	23 1/2	Sale	23	Sale	24 1/2	22 1/2	24 1/4	22 1/2	24 1/2
39,400	100,800		Mid-Continent Petroleum	65 1/2	Sale	69 1/2	Sale	70 1/2	69 1/2	72 1/2	65 1/2	72 1/2
41,700	150,700		Middle South Utilities Inc—	26 1/4	Sale	28 1/4	Sale	27 1/2	27	29	26 1/4	29 1/4
5,500	16,900		Midland Steel Products	31	Sale	31 1/4	Sale	32 1/2	31 1/2	33 1/2	30	33 1/2
520	1,130		8% 1st preferred	127	Sale	132 1/2	134	127	128	133 1/2	126 1/2	136
6,000	26,400		Midwest Oil Corp—	21 1/2	Sale	23 1/2	Sale	23 1/2	23 1/2	24 1/4	21 1/2	25
28,400	77,900		Minneapolis & St Louis Ry*	21	Sale	23 1/4	Sale	24	22 1/2	24 1/4	20	24 1/2
6,000	15,900		Minn S P & SS Marie—	8 1/4	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	9	9 1/4	8 1/4	10 1/4
24,600	80,500		Min-Honeywell Reg com—	87 1/2	Sale	71 1/2	Sale	81	71 1/4	81	67	81
52,200	121,100		Minn Mining & Mfg com—	57 1/2	Sale	56 1/4	Sale	62	56 1/2	62 1/2	55 1/4	62 1/2
120	190		\$4 preferred	102 1/4	103 1/2	104	106 1/2	104	104	107	104	105
12,800	49,700		Minneapolis-Moline Co com 1	9 1/2	Sale	9 1/4	Sale	9 1/2	9 1/2	10 1/2	9 1/2	11 1/2
490	1,900		\$5.50 1st preferred	71 1/4	72 1/4	73 1/4	Sale	73 1/4	73	74 1/4	71 1/4	74 1/4
1,100	3,700		\$1.50 2nd conv pfd—	18 1/2	19 1/2	19 1/4	20 1/4	19 1/4	19 1/2	20 1/4	19 1/2	21 1/2
14,900	51,700		Minnesota Pwr & Lt Co—	21 1/4	Sale	22	Sale	22	21 1/2	22 1/4	21	23 1/2
104,200	173,500		Mission Corp—	27 1/4	Sale	30 1/4	Sale	34 1/4	30 1/2	34 1/4	27 1/4	34 1/4
60,700	102,500		Mission Development Co—	16 1/2	Sale	17 1/2	Sale	18 1/2	17 1/2	19 1/2	16 1/2	19 1/2
34,900	83,600		Mississippi River Fuel—	37 1/2	Sale	40 1/4	Sale	40 1/2	39 1/4	42 1/2	37	42 1/2
142,200	175,700		Mo-Kansas-Texas RR com—	4 1/2	Sale	4 3/4	5	4 1/2	4 1/2	5 1/4	4 1/2	5 1/4
52,000	80,700		7% preferred ser A—	62	Sale	63 1/2	Sale	65 1/2	61	69 1/2	61	69 1/2
88,400	343,100		Mo Pac RR 5% pfd—	40 1/2	Sale	50 1/2	Sale	47 1/2	46	50 1/4	40	54 1/4
3,600	11,600		Mohawk Carpet Mills—	22 1/2	Sale	24 1/2	Sale	23	23	24 1/4	22 1/2	24 1/4
4,600	12,400		Mojud Hosiery Co Inc—	13 1/2	Sale	14 1/4	Sale	13	13	14 1/4	13	15 1/4
20,100	38,500		Monarch Machine Tool—	16 1/2	Sale	19 1/4	Sale	18 1/2	18 1/2	20 1/4	16 1/2	20 1/4
45,700	151,200		Monsanto Chemical Co—	82 1/2	Sale	82 1/4	Sale	82	79 1/2	84 1/4	79 1/2	84 1/4
53,500	148,500		Montana-Dakota Util Co—	19	Sale	21 1/4	Sale	21 1/2	20 1/2	22 1/2	19	22 1/2
26,400	87,000		Montana Power Co—	31 1/2	Sale	33	Sale	34 1/2	32 1/2	34 1/4	31 1/2	34 1/4
61,200	154,100		Monterey Oil Co—	33 1/4	Sale	37 1/2	Sale	40 1/2	37 1/2	42 1/2	37 1/2	42 1/2
108,800	277,100		Montgomery Ward & Co—	56 1/4	Sale	61 1/4	Sale	60 1/2	57 1/4	61 1/4	56	64 1/2
20,300	53,600		Moore-&Cormack Lines—	12 1/2	Sale	13 1/2	Sale	14	12 1/2	14 1/4	11 1/2	14 1/4
14,700	40,300		Morrell (John) & Co—	12	Sale	13 1/2	Sale	12	11 1/4	13 1/4	11 1/4	14 1/2
45,900	123,500		Motorola Inc—	30 1/4	Sale	36 1/4	Sale	36 1/2	35 1/2	37 1/2	30 1/4	37 1/2
22,000	68,800		Motor Products Corp—	21 1/2	Sale	17 1/2	Sale	18 1/2	17 1/2	19 1/2	17 1/2	21 1/2
8,300	22,800		Motor Wheel Corp—	22 1/2	Sale	21 1/2	Sale	23 1/2	21 1/2	23 1/2	21 1/2	23 1/2
25,400	63,400		Mueller Brass Co—	24	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	24	25 1/2	23 1/2	25 1/2
149,700	242,800		Mullins Mfg Corp—	19 1/4	Sale	24 1/4	Sale	24 1/4	23 1/2	28 1/4	19 1/4	28 1/4
9,600	19,900		Munsingwear Inc—	13 1/2	Sale	14 1/4	Sale	15 1/2	14 1/2	15 1/2	13 1/2	15 1/2
12,200	26,700		Murphy Co (G C) com—	43 1/2	Sale	45	Sale	43 1/2	43 1/2	47	42 1/2	47 1/2
740	1,420		4 1/4% preferred	106 1/4	107 1/2	109 1/4	110	108	108	110	106 1/4	110
15,000	63,600		Murray Corp of America—	19	Sale	20 1/4	Sale	19 1/4	18 1/2	20 1/4	18 1/2	21
900	2,200		4% preferred	42 1/2	Sale	44	Sale	43	42 1/2	44	42 1/2	44 1/2
900	3,200		Myers (F E) & Bro—	37	Sale	38	39 1/4	40 1/4	38 1/2	41	37	41
96,400	280,600		Nash-Kelvinator Corp—	16 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	13 1/2	15 1/2	13 1/2	18 1/2
			Nashville Chattanooga & St Louis Ry Co—	75 1/2	Sale	78	Sale	77 1/2	74 1/2	78 1/2	74 1/2	79
960	2,720		National Acme Co—	30 1/2	Sale	35 1/4	Sale	40	35 1/4	40 1/4	30	40 1/4
30,900	54,200		National Airlines Inc—	14	Sale	14 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	15 1/4	13 1/2	15 1/2
23,400	117,100		Nat Automotive Fibres Inc—	17 1/2	Sale	18 1/2	Sale	18	17 1/2	18 1/2	17 1/2	19
12,000	33,200		National Aviation Corp—	20 1/4	Sale	24 1/2	Sale	25 1/2	23 1/2	26 1/2	20 1/4	26 1/2
23,200	55,900		National Biscuit Co com—	36 1/4	Sale	37 1/2	Sale	36 1/2	36 1/4	37 1/2	36 1/4	37 1/2
33,900	92,700		7% preferred	173	Sale	176 1/4	Sale	178 1/2	176 1/2	179	172 1/2	179
2,240	5,180		National Cash Register—	59 1/2	Sale	65 1/4	Sale	71 1/4	65 1/4	76	57 1/2	76
104,300	173,500		National City Lines—	16 1/2	Sale	17 1/4	Sale	17	17	17 1/4	16 1/2	17 1/4
20,800	58,100		National Container Corp—	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	11	10 1/2	11 1/4	10 1/2	11 1/4
20,300	52,300		\$1.25 preferred conv—	19 1/2	19 1/2	20 1/2	Sale	21 1/2	20 1/2	22	19 1/2	22 1/2
58,800	130,000		National Dairy Prod Corp—	17 1/2	Sale	18 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	18 1/2	17 1/2	18 1/2
9,600	22,500		National Dept Stores—	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	13
17,600	54,300		Nat Distillers Products—	18 1/2	Sale	18 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	19 1/2	17 1/2	20 1/2
51,700	107,700		4 1/4% pfd ser of 1951—	87 1/4	Sale	95 1/2	Sale	94 1/2	94	96 1/2	87 1/4	97 1/2
8,600	25,100		National Gypsum Co com—	20 1/2	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	23 1/2	25 1/2	20 1/2	25 1/2
120,500	297,100		\$4.50 preferred	93 1/2	95	99 1/4	100	99 1/4	98 1/4	100 1/2	93 1/2	100 1/2
5,400	12,900		National Lead Co common—	38 1/2	Sale	39 1/2	Sale	43	39 1/2	43 1/2	38 1/2	43 1/2
88,500	262,600		7% Preferred A—	171 1/2	173	176 1/4	177	178 1/2	177 1/2	178 1/2	172	178 1/2
730	1,400		6% preferred B—	142	Sale	147 1/2	Sale	151 1/2	147 1/2	151 1/2	141 1/2	151 1/2
82,400	196,300		Nat Lihen Service Corp—	9 1/2	Sale	9 1/4	Sale	9 1/2	9 1/2	9 3/4	9 1/2	9 3/4
1,110	2,420		Nat Mail & Steel Cast Co—	21	Sale	22 1/4	Sale	23 1/2	22 1/2	24 1/2	20 1/2	24 1/2
360	1,450		National Shares Corp—	27	Sale	28	29	30	29	30 1/2	26 1/2	30 1/2
6,300	27,600		National Steel Corp—	46 1/2	Sale	48 1/2	Sale	49	48 1/2	49 1/2	46 1/2	49 1/2
8,600	26,400		National Sugar Refining—	26 1/4	Sale	27 1/4	Sale	27 1/2	27 1/4	29	26 1/4	29
2,100	10,200		National Supply Co of Pa—	24 1/2	Sale	28 1/2	Sale	29 1/2	28 1/2	30 1/2	24 1/2	30 1/2
35,400	106,100		4 1/2% preferred	90	Sale	95	95 1/2	96 1/4	94 1/2	96 1/4	90	96 1/2
3,300	10,000		National Tea Co common—	28 1/2	Sale	29 1/2	Sale	32 1/2	29 1/2	33 1/2	28 1/2	33 1/2
			Pfd conv 4.20% ser—	112	114 1/2	118 1/2	Sale	128 1/2	118 1/2	133	114	133
56,200	119,800		National Theatres Inc—	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	7 1/2	6 1/4	7 1/2		

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	New York Stock Exchange STOCKS Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
19,400	56,000	N Y State Elec & Gas Corp Common	36 3/4	Sale	37 3/4	Sale	37 1/4	Sale	36 3/8	Mar 25	38 3/4	Mar 3	36	Jan 29	38 3/4	Mar 3
450	2,180	\$3.75 preferred	92 1/4	93	94	95	94	Sale	93	Mar 3	95 1/2	Mar 15	93	Jan 7	96 1/2	Feb 4
99,900	566,600	Niagara Mohawk Pr Corp— Common	27 3/4	Sale	28 3/8	Sale	29 1/4	Sale	28 3/8	Mar 2	29 3/4	Mar 16	27 3/4	Jan 4	29 3/4	Mar 16
500	1,800	3.40% preferred	79 1/2	80 1/2	84 3/4	86	85 3/4	87	86	Mar 12	87	Mar 24	82 1/4	Jan 25	87	Mar 24
2,100	4,000	3.60% preferred	85 3/8	86	89 3/4	90	92	92 1/2	90 1/2	Mar 2	92 3/4	Mar 11	86	Jan 5	92 3/4	Mar 11
1,120	2,830	3.90% preferred	91 1/2	92 1/4	96 1/2	Sale	100	Sale	96	Mar 1	100 1/2	Mar 30	92	Jan 7	100 1/2	Mar 30
14,400	27,600	Nopco Chemical Co	17 1/2	18	19	Sale	21 1/4	Sale	18 3/4	Mar 1	21 1/2	Mar 23	17 3/4	Jan 6	21 1/2	Mar 23
52,500	127,000	Norfolk & Western Ry	39 3/8	Sale	41 3/8	Sale	40 3/4	Sale	39 3/8	Mar 29	41 3/4	Mar 2	39 3/8	Jan 4	43 3/8	Feb 10
2,400	8,300	Adjustment pfd	23 3/4	24 1/4	25 1/2	Sale	26 1/2	26 3/4	25 1/2	Mar 1	26 3/4	Mar 10	24 1/4	Jan 13	26 1/2	Mar 10
97,200	250,400	North American Co	20 3/4	Sale	21 3/4	Sale	22 3/4	Sale	21 3/4	Mar 4	22 3/4	Mar 30	20	Jan 4	22 3/4	Mar 30
297,600	808,000	North American Aviation	20 3/4	Sale	25 1/2	Sale	22 1/4	Sale	25 1/2	Mar 1	29 3/4	Mar 31	20	Jan 12	29 3/4	Mar 31
19,100	77,000	Northeast Capital Corp	8 1/4	Sale	8 3/4	Sale	9	Sale	8 3/4	Mar 1	9 1/4	Mar 23	8 3/4	Jan 4	9 3/4	Jan 21
560	1,060	Northern Central Ry	85	86	87	Sale	88 1/2	89 1/2	87	Mar 1	89	Mar 23	85 1/2	Jan 7	89	Mar 23
44,100	111,600	Northern Natural Gas	41 1/4	Sale	39	Sale	39 3/4	Sale	38 3/4	Mar 5	40	Mar 17	38 3/4	Feb 19	42 3/4	Jan 25
1,180	2,020	5 1/2% preferred	107	107 1/2	111	Sale	108	Sale	109 3/4	Mar 31	111	Mar 1	107 3/4	Mar 31	111	Feb 23
163,100	429,200	Northern Pacific RR	54 3/4	Sale	59 1/2	Sale	59 3/4	Sale	57 1/4	Mar 31	64 3/4	Mar 4	54 3/4	Jan 11	64 3/4	Mar 4
49,900	167,400	Northern States Pow (Minn) Common	13 3/8	Sale	15	Sale	15 1/2	Sale	14 3/4	Mar 5	15 1/4	Mar 24	13 3/8	Jan 4	15 1/4	Mar 24
970	3,570	\$3.60 preferred	85	Sale	90 1/4	Sale	93	Sale	90 1/4	Mar 1	95	Mar 25	85	Jan 4	95	Mar 25
1,810	3,070	\$4.80 preferred	107 3/4	Sale	108	108 1/4	106 3/4	Sale	106 1/2	Mar 31	108	Mar 4	106 1/2	Mar 31	108 1/2	Feb 9
870	2,250	\$4.10 preferred	97 3/4	98 1/2	102	102 1/2	102 1/2	103 1/2	102	Mar 5	103	Mar 5	99	Jan 12	103	Mar 5
122,000	208,000	Northrop Aircraft Inc	17 3/8	Sale	19 1/4	Sale	23 1/2	Sale	17 3/8	Mar 17	24 3/4	Mar 31	16 3/4	Jan 11	24 3/4	Mar 31
21,800	83,400	Northwest Airlines com	8 3/4	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	Sale	9	Mar 4	9 1/2	Mar 22	7 3/4	Jan 11	9 3/4	Feb 8
15,700	53,700	4.6% preferred	17	Sale	16 3/8	Sale	16 1/4	Sale	16 1/4	Mar 2	17	Mar 22	14 3/4	Jan 11	17 1/2	Jan 4
21,000	29,900	Norwich Pharmacal Co	20 1/2	Sale	20 1/4	Sale	21 3/8	Sale	19 3/8	Mar 2	22 1/4	Mar 18	19 3/8	Mar 2	22 1/4	Mar 18
52,800	158,800	Ohio Edison Co common	38 3/4	Sale	40 3/4	Sale	40 3/4	Sale	40	Mar 1	41 1/4	Mar 12	38 3/4	Jan 4	41 1/4	Mar 12
1,170	3,020	4.40% preferred	102 3/4	Sale	105 3/4	Sale	107 1/2	Sale	105 3/4	Mar 1	107 1/2	Mar 11	102 3/4	Jan 4	107 1/2	Mar 11
1,530	3,640	3.90% preferred	91 1/4	92 3/4	97 3/4	Sale	98	Sale	96 3/4	Mar 18	98	Mar 2	92 1/4	Jan 5	98	Mar 2
30	480	4.56% preferred	106 1/2	107 3/4	107 3/4	108	108 3/4	109 3/4	108	Mar 16	109	Mar 17	106 1/2	Jan 6	110 1/2	Jan 29
940	2,040	4.44% preferred	104 1/4	104 3/4	107	Sale	107 1/2	Sale	106 1/2	Mar 15	107 1/2	Mar 31	104 3/4	Jan 13	107 1/2	Mar 31
61,800	159,200	Ohio Oil Co (The)	54 3/4	Sale	62	Sale	64 3/4	Sale	62	Mar 1	64 1/2	Mar 12	54 3/4	Jan 4	64 1/2	Mar 12
27,600	59,100	Oklahoma G & E Co com	26 1/2	Sale	28 3/8	Sale	29 1/2	Sale	28	Mar 1	29 3/8	Mar 29	26 1/2	Jan 4	29 3/8	Mar 29
2,300	4,300	4% preferred	18 3/4	19 1/2	19	Sale	19 1/4	19 1/2	19	Mar 2	19 1/2	Mar 15	18 3/4	Jan 20	19 1/2	Mar 15
51,600	320,800	Oliver Corp common	9 1/2	Sale	11 1/8	Sale	10 7/8	Sale	10 3/4	Mar 23	12	Mar 3	9 1/2	Jan 4	12	Jan 20
1,280	4,720	4 1/2% conv preferred	73	Sale	81 3/4	Sale	80	81 1/2	80 1/2	Mar 23	84	Mar 3	73	Jan 4	84	Mar 3
15,100	74,500	Omnibus Corp	14 3/4	Sale	15 1/4	Sale	14 3/4	Sale	14 3/4	Mar 4	15 3/4	Mar 18	14 3/4	Jan 26	15 3/4	Mar 18
30,300	73,000	Otis Elevator Co	45 3/4	Sale	47 3/4	Sale	48 3/4	Sale	47	Mar 4	49 3/4	Mar 29	44 3/4	Jan 11	49 3/4	Mar 29
9,900	22,200	Outboard Marine & Mfg	37 3/4	Sale	47 3/4	Sale	53 1/2	Sale	47 3/4	Mar 1	53 1/2	Mar 31	37	Jan 13	53 1/2	Mar 31
110	210	Outlet Co	83	85	83 1/2	85	85 1/2	87	85	Mar 2	87	Mar 30	85	Jan 12	87	Jan 8
12,200	53,400	Owens-Corning Fiberglas Corp	51 1/4	Sale	57	Sale	54 1/4	Sale	54	Mar 25	57 1/2	Mar 12	50	Jan 11	58 3/4	Feb 16
29,900	66,400	Owens-Illinois Glass Co	77 3/4	Sale	81 1/2	Sale	78 3/8	Sale	78 3/4	Mar 10	81 3/4	Mar 1	77 3/4	Jan 12	82 3/4	Feb 5
33,600	64,400	Pabco Products Inc com	15 1/2	Sale	16	Sale	16 3/4	Sale	15 1/2	Mar 18	16 3/4	Mar 12	14 3/4	Jan 20	16 3/4	Mar 12
210	400	4% conv preferred	82	83	85	86 3/4	85	87	86 1/2	Mar 8	88	Mar 10	82	Jan 7	88	Mar 10
3,900	16,700	Pacific Amer Fisheries Inc	8	Sale	8 1/4	7 3/4	7 3/4	7 3/4	7 3/4	Mar 9	8	Mar 2	7 3/4	Jan 11	8 3/4	Feb 9
610	2,450	Pacific Coast common	33 1/2	35	34	Sale	34	Sale	33 3/8	Mar 3	35 1/2	Mar 9	33 3/8	Mar 3	35 1/2	Feb 8
220	780	1st non-cum preferred	58	60	59	62	58	62	58	Mar 30	60	Jan 5	60	Jan 5	62	Feb 10
20,000	57,200	2nd non-cum preferred	46 1/2	47	47 3/4	Sale	45	46	46	Mar 30	47 3/4	Mar 1	45 1/2	Jan 18	48	Feb 9
73,800	199,200	Pacific Finance Corp	28 3/4	Sale	30	30 3/4	31 3/8	Sale	29 3/8	Mar 2	32 1/4	Mar 18	28 3/4	Jan 4	32 3/4	Feb 4
38,900	111,000	Pacific Gas & Electric	39 3/8	Sale	40 3/4	Sale	41 1/4	Sale	40 3/4	Mar 1	41 3/8	Mar 18	39 3/8	Jan 4	41 3/8	Mar 18
8,000	26,600	Pacific Lighting Corp	23 1/4	Sale	25 1/2	Sale	24 3/4	Sale	24	Mar 25	26	Mar 1	23	Jan 12	26	Feb 15
6,940	15,370	Pacific Mills	114 3/4	Sale	119 3/4	Sale	119 3/4	Sale	118 1/4	Mar 29	120 1/2	Mar 9	114 3/4	Jan 13	120 1/2	Mar 9
770	2,880	Pacific Teleph & Teleg	137 1/2	Sale	142	Sale	144 1/4	Sale	142	Mar 1	145	Mar 15	137 1/2	Jan 4	145	Mar 15
24,900	56,100	6% preferred	5 1/2	Sale	4 3/4	Sale	5	Sale	4 3/4	Mar 5	5 1/2	Mar 12	4 3/4	Mar 5	5 1/2	Jan 27
92,400	254,000	Pacific Tin Consol Corp	31 1/4	Sale	34 1/2	Sale	35 3/8	Sale	33 3/8	Mar 1	37 1/2	Mar 16	31 1/4	Jan 4	37 1/2	Mar 16
400	5,300	4% preferred	8 1/2	8 3/4	8 1/2	8 3/4	8 3/4	8 3/4	8 3/4	Mar 4	8 3/4	Mar 26	8 1/2	Jan 5	9	Feb 4
130,500	356,000	Packard Motor Car	3 3/4	Sale	3 3/4	Sale	3 3/4	Sale	3 1/2	Mar 11	3 3/4	Mar 1	3 1/2	Mar 11	4	Jan 5
108,100	414,400	Pan American World Airways Inc	9 1/2	Sale	10 3/4	Sale	10 3/4	Sale	10	Mar 24	10 3/4	Mar 1	9 1/2	Jan 4	11	Feb 5
5,200	19,200	Pan Amer Pet & Trans	44 1/2	47	58	Sale	57 1/2	Sale	57	Mar 25	59 3/8	Mar 9	47 1/4	Jan 5	59 3/8	Feb 10
17,500	51,500	Panhandle Eastern Pipe Line Co common	69 1/2	Sale	74	Sale	77 1/2	Sale	73 3/4	Mar 2	79	Mar 19	69 1/2	Jan 4	79	Mar 19
1,130	2,220	4% preferred	97 1/2	Sale	101 1/4	Sale	101	Sale	100	Mar 8	102 1/2	Mar 19	97 1/2	Jan 4	102 1/2	Mar 19
67,300	207,200	Panhandle Oil Corp	6	Sale	7	Sale	7	Sale	6 3/4	Mar 4	7 1/2	Mar 1	6	Jan 4	7 1/2	Jan 26
94,200	154,100	Paramount Pictures	26 3/4	Sale	29	Sale	31	Sale	28 1/2	Mar 24	31 3/4	Mar 31	26 3/4	Jan 4	31 3/4	Mar 31
3,400	9,300	Park & Tilford Distillers	23 1/2	Sale	25 1/4	Sale	23 3/4	25	24	Mar 15	27	Mar 1	21 1/2	Jan 18	27	Mar 1
35,000	118,200	Parke Davis & Co	31 3/4	Sale	35	Sale	35 3/8	Sale	34 3/8	Mar 25	36 1/2	Mar 12	31 3/4	Jan 4	37 1/2	Jan 29
3,200	7,000	Parker Rust-Proof Co	35 3/4	36 1/4	36	36 1/2	37 1/2	Sale	36 1/2	Mar 2	38 1/4	Mar 12	35 1/4	Jan 15	38 1/4	Mar 12
2,700	11,400	Parmelee Transportation	6 7/8	7 1/4	7	7	7 1/4	7 1/4	6 3/4	Mar 17	7 1/4	Mar 22	6 3/4	Feb 17	7 3/4	Jan 21
71,300	177,300	Patino Mines & Ent Cons	4 3/4	Sale	6 3/4	Sale	4	Sale	3 3/4	Mar 12	7	Mar 9	3 3/4	Jan 4	7 3/4	Feb 23
11,500	31,600	Peabody Coal Co common	3	Sale	3	Sale	3 1/2	Sale	3	Mar 1	3 1/4	Mar 31	3	Jan 4	3 3/4	Jan 25

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954	PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Shares	Par	Opening or Bid Ask	March 1 Opening or Bid Ask	March 31 Closing or Bid Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
16,300	40			105	105	105				
38,700	38,700			19 1/4	19 1/4	20 1/4	20	22 1/2	19 1/4	
50	150			79 1/4	81	81 1/4	80	83	80	
1,800	3,500			77 1/2	79 1/4	82 1/4	81	83	77 1/2	
11,200	31,300			45	44	46	42 1/2	47 1/4	42 1/2	
6,600	24,400			11 1/4	13	12 1/2	12 1/2	13	11 1/4	
100	470			157 1/2	161	163	166	169	162	
28,200	85,500			53 1/4	58 1/2	55 1/2	54	59 1/2	53	
13,800	37,300			6	7	7 1/4	6	7 1/4	6	
22,000	61,700			13	13 1/2	14	13 1/4	14 1/2	12 1/2	
130	850			60 1/2	60 3/4	62	61	64	60 1/2	
1,700	5,600			62	62 1/2	66 1/4	65 1/4	68	62 1/2	
2,000	7,400			18 1/2	19 1/2	20 1/2	20 1/4	21	19 1/2	
14,300	36,400			148 1/2	147	147	20	23 1/4	148 1/2	
620	2,680			19	21	22 1/4	20	23 1/4	18 1/2	
1,600	6,000			90	94	95 1/2	92 1/2	97	89 1/2	
28,500	71,900			10 3/4	12	12	11 1/4	12 1/2	10 3/4	
6,000	12,100			24	25 1/2	27 1/2	25 1/2	28 1/2	24	
6,300	18,000			32 1/2	29 1/2	28 1/4	28 1/4	30	28 1/4	
49,400	99,100			14 1/4	15	15	15	15 1/2	14 1/4	
52,200	126,600			17	17 1/2	18 1/2	17 1/2	18 1/2	17 1/2	
1,200	3,900			8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	9 1/2	8 1/2	
31,400	62,300			35 1/4	37 1/2	36 3/4	36	37	35 1/4	
36,800	105,200			68 1/4	69 1/4	73 1/4	68 1/4	74	68 1/4	
1,010	1,380			9 1/4	10 1/2	9 1/2	9 1/2	10 1/2	9 1/4	
12,300	45,700			78 3/4	79 1/2	73	72 1/2	79	72 1/2	
23,300	70,300			34	34 1/2	34 1/2	34 1/2	35 1/2	33 1/2	
500	780			36 1/2	37 1/4	38 1/2	37 1/4	38 1/2	35 1/2	
2,500	10,120			82 1/2	83 1/2	91 1/4	89	92 1/4	82 1/2	
1,000	4,300			4 3/2	25 1/4	26	26 1/2	27	25 1/4	
96,500	308,700			27	28	27 1/2	27 1/2	28 1/2	27	
62,500	131,300			25 1/2	26 1/2	27 1/2	26 1/2	27 1/2	25 1/2	
890	1,630			98 1/2	100 1/2	102 1/2	100 1/2	103 1/4	98 1/2	
100	1,800			108	107 1/2	108 1/4	108 1/4	108 1/4	107 1/2	
45,300	108,900			40 1/4	45	47	44 1/4	47 1/2	40 1/4	
69,700	169,300			47	55	56	55	58 1/4	47	
1,200	3,500			108	109 1/4	110	108 1/2	109 1/4	108 1/2	
26,500	69,300			28	30 1/2	29 1/2	29 1/2	30 1/2	28	
300	1,180			142 1/4	144	150	150	155	142 1/4	
13,500	28,700			21 1/2	23	22 1/2	22 1/2	23 1/2	21 1/2	
351,800	880,700			23 1/4	26 1/2	27 1/4	25 1/2	27 1/4	22 1/2	
8,800	22,200			76	79 1/2	78 1/4	78 1/4	81	76	
690,900	1,782,600			3 1/2	5 1/2	6	5 1/2	6 1/2	3 1/2	
236,700	373,000			4 1/4	4 3/4	5 1/2	4 1/2	5 1/2	4 1/4	
1,200	1,600			89 1/4	90 1/4	95 1/4	99 1/2	99 1/2	89 1/4	
2,200	7,000			37	39 1/4	40 1/2	39 1/4	40 1/2	37	
87,000	202,700			25 1/4	29 1/4	32	29 1/4	32 1/4	25 1/4	
4,700	14,600			31 1/2	35	34 1/4	33 1/4	35	31 1/2	
132,800	268,800			8 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	10 1/2	8 1/2	
7,300	17,600			26 1/4	27 1/2	27 1/4	27 1/4	28	26 1/4	
1,500	3,100			36 1/2	37 1/2	36	36 1/2	39	36 1/2	
2,500	4,900			31	33	33 1/4	33 1/4	34 1/4	31	
2,400	7,000			25 1/2	27	26 1/4	26 1/4	28	25 1/2	
4,700	14,200			16 1/2	17 1/2	17 1/2	17 1/2	18	16 1/2	
6,500	45,500			12 1/2	13 1/2	13 1/4	13 1/4	13 1/2	12 1/2	
2,000	3,900			4	4 1/2	5	4 1/2	5 1/2	4	
200	1,000			27 1/2	28 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/2	27 1/2	
4,300	8,500			9 1/2	9 1/2	10	9 1/2	10 1/2	9 1/2	
250	1,040			58 1/4	58 1/2	58	58	59 1/2	58 1/4	
63,200	198,000			14 1/4	17 1/4	17 1/2	16 1/2	17 1/2	14 1/4	
1,100	2,900			94	95	94 1/2	96	98	94	
137,900	267,600			21 1/2	23 1/4	24	22 1/2	24 1/2	21 1/2	
278,700	411,100			23 1/4	24 1/4	30 1/2	24 1/4	31 1/2	23 1/4	
26,800	93,200			3	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3	
4,200	14,000			10 1/2	11 1/2	10 1/2	10 1/2	11 1/2	10 1/2	
132,200	351,100			48 1/2	49 1/4	49 1/4	48 1/2	51 1/4	48 1/2	
1,200	3,100			115 1/2	115 3/4	117 1/2	114	118	115 1/2	
40,900	88,200			39 1/2	39 1/2	45 1/4	39 1/2	45 1/4	39 1/2	
146,500	350,900			6 1/2	6 3/4	6 1/2	6 1/2	7 1/2	6 1/2	
39,100	107,800			52 1/2	59 1/2	64	59 1/2	64 1/4	52 1/2	
3,500	10,700			5	6	5 1/2	5 1/2	6	5	
129,500	436,100			39 1/4	37 1/4	37 1/4	36 1/2	38 1/2	35 1/2	
60	60			47	45	49	46	48 1/4	46	
1,900	6,300			81 1/4	82 1/2	85	84 1/2	86 1/4	81 1/4	
2,180	8,730			100 1/2	101 1/2	101 1/2	100	103 1/4	100 1/2	
13,600	31,600			26	27 1/2	28 1/2	27	28 1/2	26	
35,800	88,400			48 1/4	54 1/4	55 1/2	53	56 1/2	48 1/4	
1,500	2,700			24 1/4	25	26	25 1/2	27	24 1/4	
18,600	46,600			7 1/2	8	9 1/4	8	9 1/2	7 1/2	
35,200	105,800			11 1/2	13 1/4	12 1/2	12 1/2	14 1/4	11 1/2	
4,700	20,100			27 1/2	28 1/2	27	27 1/2	30	27 1/2	
23,300	53,600			18	19 1/4	19 1/2	18 1/2	20 1/4	18	
5,800	18,800			24 1/2	26 1/2	26 1/2	25 1/2	27 1/2	24 1/2	
4,600	23,300			41 1/4	44 1/4	43 1/4	43 1/4	44 1/4	41 1/4	
43,500	122,100			18 1/2	19 1/2	20	19 1/2	20 1/4	18 1/2	
3,500	8,600			147	150 1/2	158	158 1/2	177	148	
110	200			98	100	102	104	105	96	
16,500	66,400			9	9	8 1/2	8 1/2	9 1/4	9	
21,500	39,000			14 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	16 1/2	14 1/2	
12,000	27,400			55 1/2	66	68 1/2	65 1/2	70 1/2	55 1/2	
13,300	22,300			14	14	16 1/2	14	16 1/2	14	
91,700	284,900			39 1/2	41 1/4	42 1/2	40 1/4	43 1/2	38 1/4	
2,790	9,220			88 1/4	94	94	92 1/4	96 1/4	88 1/4	
3,700	41,600			118 1/4	123 1/2	125	123 1/2	126 1/4	118 1/4	
57,000	105,000			34	33	38	32 1/2	38	31 1/2	
18,800	44,300			19	21 1/4	21 1/2	20	21 1/2	18 1/2	
60,200	155,700			23 1/4	25 1/4	25 1/4	24 1/4	26 1/4	23 1/4	
10,100	26,900			62 1/2	63 1/4	65	64 1/4	66 1/4	62 1/2	
150	260			218	225	228	215 1/4	242	215 1/4	
212,400	457,200			130	165	160	155 1/2	165	130	
470	1,620			20 1/2	22	23 1/2	21 1/4	23 1/2	20 1/2	
2,600	8,200			93 1/2	99	98 1/2	97 1/2	99 1/2	93 1/2	
6,500	20,300			25	24 1/2	24 1/2	24 1/2	26 1/2	24 1/2	
180,800	328,500			11	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11	
43,800	149,700			21 1/2	21 1/2	19 1/2	19 1/2	21 1/2	19 1/2	
37,800	97,100			11 1/4	13 1/4	12 1/2	12 1/2	13 1/2	11 1/4	
450	1,140			70 1/2	75 1/2	84 1/2	75	87 1/4	70 1/2	
80	720			100	102	104	103	105	102	

For footnotes, see page 28.

NEW YORK STOCK EXCHANGE—STOCKS

Table with columns: Aggregate Sales in March, New York Stock Exchange Stocks, Price Jan. 4, 1954, PRICES IN MARCH (March 1, March 31, Lowest Sale Price, Highest Sale Price), and RANGE SINCE JAN. 1 (Lowest Sale Price, Highest Sale Price). Rows list various stocks like Scoville Mfg Co, Seaboard Air Line RR, etc.

For footnotes, see page 28.

Aggregate Sales		New York Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 4, 1954	PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1	
In March	Since Jan. 1			Opening or Bid Ask	March 1 Opening or Bid Ask	March 31 Closing or Bid Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
32,200	106,200	Textron Inc common.....50c	6 3/4 Sale	8 3/4 Sale	9 1/2 Sale	8 3/4 Mar 1	9 3/4 Mar 31	6 3/4 Jan 4	9 3/4 Feb 15		
4,500	15,800	\$1.25 conv preferred.....*	13 1/2 Sale	14 1/2 Sale	14 1/2 Sale	14 1/2 Mar 11	14 1/2 Mar 8	13 1/2 Jan 5	15 Feb 12		
12,200	46,300	Thatcher Glass Mfg com...5	13 3/4 Sale	14 3/4 Sale	14 3/4 Sale	13 3/4 Mar 10	14 3/4 Mar 23	13 3/4 Jan 7	15 1/2 Feb 18		
750	6,760	\$2.40 conv preferred.....*	38 3/4 Sale	41 3/4 Sale	42 1/2 Sale	41 1/2 Mar 2	42 1/2 Mar 29	38 3/4 Jan 4	42 3/4 Jan 22		
400	900	The Fair Co.....*	8 3/4 Sale	9 1/2 Sale	9 1/2 Sale	9 1/2 Mar 17	9 1/2 Mar 4	8 3/4 Jan 22	9 1/2 Feb 12		
6,600	21,200	Thermoid Co common.....1	7 Sale	7 Sale	7 Sale	6 3/4 Mar 1	7 1/2 Mar 5	6 3/4 Feb 23	7 3/4 Jan 27		
400	1,090	\$2.50 conv pfd.....50	41 43	40 1/2 41 1/2	40 41	40 Mar 18	41 1/4 Mar 8	40 Mar 18	44 Jan 7		
3,700	6,600	Third Ave Transit Corp...*	2 1/4 Sale	1 3/4 1 1/2	1 3/4 2 1/2	1 3/4 Mar 9	2 3/4 Mar 22	1 3/4 Mar 9	2 3/4 Mar 22		
300	1,400	Thompson (John R).....15	10 Sale	9 3/4 10	9 1/4 9 5/8	9 1/2 Mar 17	9 3/4 Mar 4	9 1/2 Mar 17	10 1/2 Jan 15		
29,200	71,700	Thompson Products com...5	49 1/2 Sale	57 1/2 Sale	59 3/4 Sale	56 1/2 Mar 24	60 1/2 Mar 31	49 1/2 Jan 4	60 1/2 Mar 31		
1,120	2,500	4 preferred.....100	93 1/2 Sale	96 1/2 Sale	98 1/2 Sale	96 1/2 Mar 12	98 1/2 Mar 12	92 1/2 Jan 7	98 1/2 Mar 12		
8,000	22,900	Thompson-Starrett com...*	1 3/4 Sale	1 3/4 Sale	1 1/2 2	1 3/4 Mar 2	2 1/2 Mar 15	1 1/2 Feb 1	2 1/2 Feb 4		
3,400	7,300	\$3.50 preference.....*	17 1/2 Sale	17 3/4 Sale	20 1/4 21	18 Mar 1	22 Mar 22	17 1/2 Jan 18	22 Mar 22		
73,300	178,400	Tide Water Assoc Oil.....10	20 1/2 Sale	21 1/2 Sale	21 3/4 Sale	21 1/4 Mar 2	23 1/4 Mar 16	20 Jan 11	23 1/4 Mar 16		
21,900	55,200	Timken Roller Bearing.....*	36 3/4 Sale	40 1/4 Sale	41 1/4 Sale	39 1/2 Mar 15	42 1/2 Mar 31	36 3/4 Jan 4	42 1/2 Mar 31		
31,600	75,300	Toledo Edison Co (The)...5	12 3/4 Sale	12 3/4 Sale	13 Sale	12 1/2 Mar 2	13 Mar 16	12 3/4 Jan 5	13 Mar 16		
109,200	284,600	Transamerica Corp.....2	27 3/4 Sale	26 Sale	26 3/4 Sale	25 3/4 Mar 1	27 1/4 Mar 10	25 3/4 Feb 2	28 Jan 4		
20,100	64,100	Trans World Airlines Inc...5	13 1/4 Sale	14 1/4 Sale	14 3/4 Sale	13 3/4 Mar 9	14 3/4 Mar 31	13 3/4 Jan 12	14 3/4 Feb 1		
1,800	3,300	Transue & Williams Steel Forging Corp.....*	16 3/4 Sale	17 3/4 Sale	16 17	16 Mar 3	17 1/4 Mar 12	16 Mar 3	17 1/2 Jan 11		
132,800	315,400	Tri-Continental Corp— Common.....1	15 3/4 Sale	17 3/4 Sale	18 3/4 Sale	17 3/4 Mar 1	18 3/4 Mar 21	15 3/4 Jan 4	18 3/4 Mar 11		
4,830	8,110	\$6 preferred.....*	112 Sale	113 1/2 Sale	110 3/4 Sale	110 Mar 19	113 1/2 Mar 5	110 Mar 19	114 3/4 Feb 24		
13,600	49,400	Truax-Traer Coal com...1	15 3/4 Sale	17 3/4 Sale	16 1/2 Sale	16 Mar 9	17 3/4 Mar 1	15 3/4 Jan 4	18 1/2 Feb 19		
600	2,100	Preferred ser A (conv)...50	42 3/4 Sale	43 3/4 Sale	44 Sale	43 3/4 Mar 22	45 1/4 Mar 1	43 3/4 Jan 7	45 1/4 Mar 1		
27,900	45,808	Tung-Sol Electric Co com...1	16 1/4 Sale	17 Sale	19 1/4 Sale	17 Mar 1	19 3/4 Mar 30	16 1/4 Jan 1	19 1/4 Mar 30		
1,510	1,820	Conv 5% series of 1952...50	49 50	50 Sale	54 Sale	50 Mar 1	55 3/4 Mar 30	49 3/4 Jan 8	55 3/4 Mar 30		
190,500	493,900	20th Cent Fox Film.....1	20 3/4 Sale	22 1/2 Sale	21 Sale	20 Mar 24	22 1/2 Mar 1	19 3/4 Jan 29	22 1/2 Mar 1		
18,900	43,800	Twin City Rapid Transit...*	14 Sale	15 Sale	15 3/4 Sale	15 Mar 1	16 1/2 Mar 9	13 3/4 Jan 18	16 1/2 Mar 9		
580	4,615	5% conv prior pfd.....50	41 1/2 42	44 1/2 Sale	45 1/2 47 1/2	44 1/2 Mar 1	47 Mar 15	41 1/2 Jan 5	47 Mar 15		
16,900	40,200	Twin Coach Co.....1	6 3/4 Sale	8 Sale	8 3/4 Sale	7 3/4 Mar 16	9 Mar 31	6 3/4 Jan 4	9 Mar 31		
11,100	27,500	Udylite Corp (The).....1	12 1/4 Sale	12 3/4 Sale	12 3/4 Sale	12 3/4 Mar 30	13 3/4 Mar 11	12 1/4 Jan 4	13 3/4 Mar 11		
28,200	63,900	Underwood Corp.....*	27 1/4 Sale	27 1/4 Sale	31 3/4 Sale	27 Mar 15	32 3/4 Mar 30	27 Feb 24	32 3/4 Mar 30		
8,900	18,000	Union Asbestos & Rubber...5	7 1/2 Sale	8 1/4 Sale	8 3/4 Sale	8 1/4 Mar 2	9 3/4 Mar 11	7 1/2 Jan 4	9 3/4 Mar 11		
27,400	66,800	Union Bag & Paper Corp...20	44 1/4 Sale	47 1/4 Sale	46 3/4 Sale	43 1/2 Mar 15	47 1/2 Mar 5	43 3/4 Jan 8	47 1/2 Mar 5		
75,000	229,200	Union Carbide & Carbon...*	74 Sale	72 1/4 Sale	73 3/4 Sale	71 1/4 Mar 25	74 3/4 Mar 16	70 3/4 Feb 16	74 3/4 Jan 20		
26,900	103,300	Union Electric Co of Mo— Common.....10	22 Sale	x23 3/4 Sale	23 3/4 Sale	22 3/4 Mar 2	24 Mar 11	21 3/4 Jan 25	24 Mar 11		
440	2,160	Preferred \$4.50 series...*	104 3/4 105 1/2	110 Sale	108 3/4 109 1/2	108 3/4 Mar 15	111 Mar 2	104 1/2 Jan 15	112 Feb 15		
470	2,760	Preferred \$3.70 series...*	89 1/4 91	90 93	89 94	90 1/4 Mar 1	93 Mar 23	89 Jan 7	93 Mar 23		
310	940	Preferred \$3.50 series...*	83 1/2 85	90 93	81 1/2 93 1/2	90 1/4 Mar 1	93 Mar 23	85 Jan 5	103 1/4 Feb 24		
70,200	158,900	Preferred \$4 series...*	98 99	102 103 1/4	102 103	102 Mar 18	103 1/4 Mar 29	98 1/4 Jan 4	103 1/4 Mar 29		
23,300	72,500	Union Oil of California...25	38 1/2 Sale	42 1/2 Sale	44 Sale	42 1/2 Mar 1	44 1/2 Mar 29	38 1/2 Jan 4	44 1/2 Mar 29		
8,800	35,700	Union Pac RR Co com...50	105 3/4 Sale	115 3/4 Sale	114 Sale	114 Mar 31	118 Mar 5	105 3/4 Jan 11	120 1/4 Feb 1		
3,800	11,300	4% non-cum preferred...50	48 Sale	51 Sale	50 1/2 Sale	50 1/4 Mar 22	51 1/2 Mar 1	48 Jan 4	51 1/2 Mar 1		
132,300	300,200	United Aircraft Corp com...5	47 3/4 Sale	52 3/4 Sale	57 1/4 Sale	52 3/4 Mar 4	59 3/4 Mar 31	43 3/4 Mar 17	59 3/4 Mar 31		
1,800	4,200	5% conv preferred.....100	103 1/4 104 1/2	105 1/4 106	104 104 1/2	105 1/4 Mar 23	106 1/2 Mar 19	103 1/4 Jan 11	106 3/4 Feb 3		
64,600	175,900	United Air Lines Inc com...10	21 3/4 Sale	23 1/2 Sale	24 1/4 Sale	22 1/2 Mar 25	24 3/4 Mar 31	21 3/4 Jan 4	24 3/4 Jan 29		
2,600	16,700	Pfd 4 1/2% series of '52...100	88 3/4 Sale	96 Sale	93 1/2 Sale	90 Mar 8	96 Mar 1	87 3/4 Jan 11	96 1/4 Feb 18		
10,500	21,700	United Biscuit Co of Am...*	39 1/2 Sale	39 3/4 Sale	36 3/4 Sale	36 3/4 Mar 26	40 Mar 5	36 3/4 Mar 26	40 Jan 27		
130	160	\$4.50 preferred.....*	103 1/4 107	105 108	106 1/2 108	106 1/2 Mar 3	106 1/2 Mar 3	105 Jan 8	106 1/2 Mar 3		
3,900	15,800	United Board & Carton...10	14 3/4 14 1/2	14 1/2 15	15 1/2 Sale	14 3/4 Mar 16	15 1/2 Mar 31	14 3/4 Feb 1	15 1/2 Mar 31		
15,000	30,300	United Carbon Co.....*	57 1/2 Sale	62 1/2 Sale	65 Sale	62 1/2 Mar 1	66 Mar 17	57 1/2 Jan 4	66 Mar 17		
2,300	4,900	United-Carr Fastener...*	26 3/4 Sale	29 3/4 Sale	32 Sale	29 3/4 Mar 1	32 3/4 Mar 30	27 Jan 12	32 3/4 Mar 30		
20,400	89,600	United Cigar-Whelan Stores Common.....30c	4 Sale	3 1/2 Sale	3 3/4 Sale	3 1/2 Mar 1	3 3/4 Mar 18	3 1/2 Feb 25	4 1/4 Jan 6		
240	690	\$3.50 conv preferred...100	80 Sale	76 3/4 Sale	73 74	73 1/2 Mar 26	76 3/4 Mar 1	73 1/2 Mar 26	80 3/4 Jan 6		
124,200	313,300	United Corp (Del).....1	4 7/8 Sale	5 1/2 Sale	5 1/4 Sale	5 1/4 Mar 1	5 3/4 Mar 17	4 3/4 Jan 4	5 3/4 Mar 17		
2,900	8,800	Utd Dye & Chem Corp com...1	9 3/4 Sale	8 1/2 8 7/8	9 Sale	8 1/4 Mar 31	9 1/4 Mar 10	8 1/4 Mar 31	10 Jan 19		
620	900	7% preferred.....100	67 69 1/2	66 1/2 68	66 Sale	66 Mar 31	70 Mar 11	66 Mar 31	70 Mar 11		
16,200	37,100	United Electric Coal Cos...5	13 3/4 Sale	13 Sale	12 3/4 Sale	12 3/4 Mar 31	13 3/4 Mar 1	12 3/4 Mar 31	13 1/4 Jan 2		
11,500	38,200	United Eng & Foundry...5	11 3/4 Sale	13 Sale	13 3/4 Sale	12 3/4 Mar 1	13 1/4 Mar 3	11 3/4 Jan 4	13 1/4 Jan 2		
82,200	264,300	United Fruit Co.....*	45 1/4 Sale	48 3/4 Sale	49 Sale	47 Mar 8	50 3/4 Mar 15	45 1/4 Jan 4	50 3/4 Mar 15		
80,100	227,800	United Gas Corp.....10	28 3/4 Sale	28 3/4 Sale	28 3/4 Sale	27 3/4 Mar 9	29 3/4 Mar 1	27 3/4 Jan 13	29 3/4 Mar 1		
5,900	17,100	United Gas Improvment...13 1/2	33 3/4 Sale	34 Sale	34 Sale	33 3/4 Mar 4	34 3/4 Mar 5	33 3/4 Mar 4	36 Feb 10		
69,300	165,100	United Merch & Mfrs...1	11 1/2 Sale	12 Sale	11 1/2 Sale	11 1/2 Mar 24	12 1/4 Mar 1	11 1/2 Jan 12	12 1/4 Mar 1		
62,400	94,300	United Park City Mines...1	1 1/2 Sale	1 1/4 Sale	1 1/2 Sale	1 1/4 Mar 1	1 1/2 Mar 29	1 1/4 Jan 4	1 1/2 Mar 29		
29,500	71,900	U S & Foreign Secur com...*	49 3/4 Sale	56 3/4 Sale	59 3/4 Sale	56 3/4 Mar 25	60 Mar 31	49 3/4 Jan 8	60 Mar 31		
300	770	1st preferred \$4.50.....*	100 1/4 103	101 102	103 1/4 104 1/2	102 Mar 4	103 1/4 Mar 23	100 1/4 Jan 12	103 1/4 Mar 23		
2,000	5,900	U S Freight Co.....*	22 1/2 Sale	24 3/4 25	23 3/4 Sale	23 3/4 Mar 31	25 1/4 Mar 2	22 1/2 Jan 4	25 1/2 Feb 12		
15,400	46,100	U S Gypsum Co common...20	116 3/4 Sale	129 3/4 Sale	134 1/2 Sale	125 Mar 16	134 1/2 Mar 31	114 1/2 Jan 11	134 1/2 Mar 31		
1,100	1,630	7% preferred.....100	175 178	176 3/4 Sale	178 1/2 Sale	176 3/4 Mar 1	178 1/2 Mar 31	175 Jan 25	178 1/2 Mar 31		
21,400	36,100	U S Hoffman Mach com...5	16 3/4 Sale	17 Sale	15 1/2 Sale	14 1/4 Mar 17	17 Mar 1	14 1/4 Mar 17	18 1/2 Jan 28		
1,130	2,450	4 1/4% preferred.....100	57 1/2 Sale	55 56 1/2	56 3/4 58	54 1/4 Mar 11	57 1/4 Mar 29	54 1/4 Mar 11	58 1/4 Jan 15		
27,700	128,900	U S Lines common.....1	16 Sale	15 1/4 Sale	14 Sale	13 3/4 Mar 17	15 1/4 Mar 1	13 3/4 Mar 17	16 1/2 Feb 16		
100	1,700	4 1/2% preferred.....10	7 3/4 8	7 3/4 8 1/4	7 3/4 8	7 3/4 Mar 17	7 3/4 Mar 17	7 3/4 Feb 24	8 3/4 Feb 5		
55,300	79,300	U S Pipe & Foundry Co...20	36 1/2 Sale	39 3/4 Sale	44 3/4 Sale	39 3/4 Mar 1	44 3/4 Mar 31	36 1/2 Jan 4	44 3/4 Mar 31		
1,000	4,000	U S Playing Card.....10	59 61	62 1/2 64 1/2	63 65	62 1/2 Mar 12	64 Mar 10	59 3/4 Feb 3	64 Mar 10		
24,400	63,400	U S Plywood Corp com...1	24 3/4 Sale	24 3/4 Sale	25 3/4 Sale	25 3/4 Mar 30	28 3/4 Mar 3	24 Jan 11	28 3/4 Feb 9		
30	320	3 3/4% cum pfd ser A...100	70 1/2 72 1/2	78 3/4 79 1/2	79 1/2 82	78 3/4 Mar 2	80 Mar 12	70 1/2 Jan 7	80 Mar 12		
2,500	3,500	3 3/4% pfd ser B.....100	79 80	86 Sale	87 1/4 Sale	84 Mar 15	87 1/4 Mar 23	79 1/2 Jan 13	87 1/4 Mar 23		
137,500	375,900	U S Rubber Co common...5	29 3/4 Sale	31 Sale	31 1/2 Sale	30 3/4 Mar 2	32 1/4 Mar 22	29 3/4 Jan 11	32 1/4 Mar 22		
6,010	30,355	8% non-cum 1st pfd...100	136 1/2 Sale	145 Sale	146 Sale	144 Mar 16	148 1/2 Mar 5	134 1/4 Jan 6	148 1/2 Mar 5		
78,200	139,600	U S Smelt Ref & Mng...50	37 3/4 Sale	41 Sale	47 Sale	40 Mar 2	47 1/4 Mar 31	37 3/4 Jan 4	47 1/4 Mar 31		
3,600	8,400	7% preferred.....50	56 Sale	59 3/4 Sale	58 Sale	57 3/4 Mar 24	59 3/4 Mar 1	54 3/4 Jan 13	60 Feb 1		
406,600	910,000	U S Steel Corp common...*	39 1/2 Sale	40 3/4 Sale	42 3/4 Sale	40 1/2 Mar 4	42 3/4 Mar 19	39 Jan 11	42 3/4 Mar 19		
17,300	41,300	7% preferred.....100	143 Sale	149 1/2 Sale	150 1/2 Sale	149 Mar 5	150 1/4 Mar 19	143 Jan 4	151 1/4 Feb 8		
34,500	63,500	U S Tobacco Co common...*	17 3/4 Sale	18 Sale	17 1/4 Sale	17 1/4 Mar 17	18 Mar 1	17 1/4 Mar 17	18 1/2 Feb 11		
680	3,450	7% non-cum preferred...25	35 1/2 Sale	36 3/4 Sale	37 3/4 Sale	36 3/4 Mar 1	38 1/4 Mar 16	35 Jan 26	38 1/4 Mar 16		
8,000	22,6										

Aggregate Sales In March		New York Stock Exchange		Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1		
Shares	Since Jan. 1	Stock	Exchange	Opening	Closing	March 1	March 31	Lowest	Highest	Lowest	Highest	Lowest	Highest	
Shares	Shares	Par	STOCKS	or Bid	or Ask	Opening or Bid	Closing or Ask	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	
6,900	15,200	25	Virginia Ry Co com	25 1/4	Sale	26 1/8	Sale	28 1/2	Mar 18	28 1/2	Mar 5	25 1/4	Jan 4	
8,300	27,400	25	6% preferred	25 1/2	Sale	26 1/4	Sale	26 1/2	Mar 26	27 1/4	Mar 2	25 1/4	Jan 4	
2,600	12,900	5	Visking Corp (The)	58 1/4	Sale	61	Sale	60 3/4	Mar 25	61	Mar 1	57	Mar 25	
3,800	9,800	10	Vulcan Detinning Co—	14 1/2	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 1	13 1/2	Mar 8	13 1/2	Mar 1	
130	290	20	Common	29	Sale	28 1/2	29	26 1/2	Mar 26	27 1/2	Mar 9	26 1/2	Mar 26	
3,100	4,300	100	7% preferred	20	Sale	28 1/2	29	26 1/2	Mar 26	27 1/2	Mar 9	26 1/2	Mar 26	
5,300	11,200	100	Wabash RR 4 1/2% pfd	64 1/4	65 1/2	66 1/4	67 1/2	61	Mar 26	68 1/2	Mar 18	60	Mar 26	
6,000	17,500	10	Waldorf System	12 1/4	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	Mar 10	13	Mar 3	12 1/4	Jan 11	
22,300	69,900	10	Walgreen Co	24 1/4	Sale	26 1/4	Sale	25 1/4	Mar 25	26 1/4	Mar 4	24 1/4	Jan 5	
58,900	120,100	2.50	Walker (Hiram) G & W	51 1/4	Sale	57	Sale	56	Mar 26	57	Mar 1	51	Jan 5	
11,100	29,000	1	Walworth Co	5 1/4	Sale	6 1/2	Sale	7 1/2	Mar 1	8 1/4	Mar 30	5 1/4	Jan 4	
270	950	100	Ward Baking Co com	22 1/2	Sale	23 1/2	Sale	23 1/2	Mar 29	24 1/4	Mar 3	21 1/2	Jan 12	
59,800	115,700	5	5 1/2% preferred	100 1/2	Sale	102 1/4	104	101	Mar 30	104	Mar 2	100 1/2	Jan 4	
14,600	45,500	1	Warner Bros Pictures	13 1/4	Sale	14	Sale	15	Mar 1	15 1/2	Mar 19	13 1/4	Jan 19	
9,800	19,000	1	Warner-Hudnut Inc	17	Sale	19 1/2	Sale	18 1/2	Mar 24	19 1/2	Mar 1	17	Jan 4	
27,200	63,500	3	Warren Foundry & Pipe	26	26 1/2	26 1/2	27 1/4	28 1/2	Mar 4	30 1/2	Mar 22	27 1/4	Jan 11	
3,300	11,400	3	Warren Petroleum Corp	30 1/2	Sale	33	Sale	32 1/2	Mar 31	33 1/2	Mar 17	30 1/2	Jan 4	
39,300	137,600	5	Washington Gas Light Co	31 1/4	31 1/2	33 1/4	33 1/4	33 1/4	Mar 8	33 1/2	Mar 26	30 1/2	Jan 12	
5,300	11,700	5	Washington Water Power	26	Sale	28 1/4	Sale	28 1/4	Mar 4	28 1/4	Mar 31	25 1/2	Jan 14	
2,100	8,100	5	Waukesha Motor Co	13 1/2	Sale	14	Sale	14 1/4	Mar 15	14 1/2	Mar 22	13 1/2	Jan 4	
5,200	17,600	5	Wayne Knitting Mills	19	19 1/2	20 1/2	Sale	20 1/2	Mar 9	21 1/4	Mar 11	19 1/2	Jan 5	
3,000	10,000	5	Wayne Pump Co	9 1/4	9 1/2	10 1/2	11	11	Mar 2	11 1/4	Mar 19	9 1/2	Jan 5	
9,800	31,400	2.50	Webster Investment Co	10 3/4	Sale	12 1/4	Sale	12	Mar 2	12 1/2	Mar 1	10 3/4	Jan 4	
1,640	4,190	1	Wesson Oil & Snowdrift	24 1/4	Sale	27 1/2	Sale	27 1/2	Mar 3	27 1/2	Mar 3	24 1/4	Jan 5	
31,900	68,100	1	Common	78	Sale	82 1/2	Sale	83	Mar 26	83 1/2	Mar 16	77 1/2	Jan 5	
8,000	31,700	1	\$4 conv preferred	17 1/4	Sale	18 1/2	Sale	19 1/4	Mar 12	20 1/2	Mar 18	17 1/4	Feb 16	
42,500	116,500	4	West Indies Sugar Corp	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	15 1/2	Mar 31	16 1/2	Mar 31	15 1/2	Mar 31	
740	2,510	100	West Kentucky Coal Co	36 1/2	Sale	39 1/2	Sale	39	Mar 30	38 1/2	Mar 10	36 1/2	Jan 11	
120	270	100	West Penn Elec Co	104 1/2	Sale	109	Sale	109 1/2	Mar 19	110	Mar 3	104 1/2	Jan 4	
150	550	100	West PennPwr 4 1/2% pfd	97	99	101 1/2	103	104 1/2	Mar 22	104 1/2	Mar 31	99	Jan 7	
15,700	36,600	5	4.20% pfd series B	94 1/2	96 1/2	102	Sale	101	Mar 25	102	Mar 1	96	Jan 7	
37,400	120,000	5	4.10% preferred ser C	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 1	13 1/4	Mar 18	12 1/2	Feb 26	
330	1,540	100	West Virginia Coal & Coke	23 1/2	Sale	28 1/2	Sale	29	Mar 1	29 1/4	Mar 19	23 1/2	Jan 4	
11,500	30,700	1	West Va Pulp & Paper	107	108 1/2	109	Sale	106 1/2	Mar 19	107 1/2	Mar 19	106 1/2	Feb 4	
9,400	22,900	1	Common	8 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9	Mar 4	9 1/2	Mar 18	8 1/2	Jan 4	
18,300	66,700	10	Western Air Lines Inc	46 1/4	Sale	47 1/4	Sale	47 1/2	Mar 16	47 1/2	Mar 2	46 1/4	Mar 16	
56,400	146,600	100	Western Auto Supply Co	23 1/4	Sale	23 1/4	Sale	23 1/4	Mar 23	24 1/4	Mar 23	22 1/4	Mar 23	
4,800	15,000	100	Western Maryland com	51	53 1/4	43 1/4	43 1/4	46	Mar 2	47 1/2	Mar 4	43 1/2	Feb 26	
55,100	135,900	10	4% non-cum 2nd pfd	56 1/2	Sale	55 1/4	Sale	54 1/2	Mar 31	58 1/2	Mar 11	52 1/2	Feb 1	
48,600	108,100	10	Western Pacific RR com	95	97	100 1/2	Sale	102	Mar 11	104	Mar 11	96 1/2	Jan 11	
326,000	625,200	10	Preferred series A	40 1/4	Sale	42 1/4	Sale	39 1/2	Mar 25	42 1/4	Mar 1	38 1/2	Mar 25	
2,200	5,300	10	Western Union Telegraph	22 1/2	Sale	24 1/2	Sale	25 1/2	Mar 4	25 1/2	Mar 19	22 1/2	Jan 4	
6,900	18,800	12.50	Westinghouse Air Brake	50 1/2	Sale	56 1/4	Sale	61 1/2	Mar 1	64 1/4	Mar 4	50 1/2	Jan 8	
23,500	70,900	100	Westinghouse Elec com-12 1/2	99	Sale	100 3/4	Sale	101	Mar 11	102	Mar 19	99	Jan 4	
1,290	4,000	1	3.80% preferred ser B	21 1/2	Sale	19 1/2	20	19 1/2	Mar 17	20 1/2	Mar 3	18 1/4	Mar 17	
2,700	5,800	20	Weston Elec Instr	123	127 3/4	127 3/4	127 3/4	127 3/4	Mar 17	127 3/4	Mar 17	127 3/4	Feb 25	
15,000	42,000	1	Wheeling & Lake Erie	31	Sale	34 1/4	Sale	33 1/2	Mar 29	34 1/2	Mar 1	30 1/2	Jan 11	
2,150	2,150	100	Wheeling Steel com	82 1/2	Sale	89	Sale	84 1/2	Mar 31	89	Mar 1	82 1/2	Jan 4	
36,900	59,100	1	\$5 conv prior pfd	25 3/4	26	26 1/2	Sale	26 1/2	Mar 11	26 1/2	Mar 1	26	Jan 5	
4,700	6,700	20	White Dental Mfg (S S)	29 1/4	Sale	29	Sale	28 1/2	Mar 15	29 1/2	Mar 3	27 1/2	Jan 11	
11,900	32,100	5	White Motor Co	5	Sale	5 1/4	Sale	6 1/2	Mar 15	8 1/2	Mar 3	8 1/2	Mar 15	
5,100	13,990	1	5 1/4% preferred	22 1/2	23 1/4	23 1/4	23 1/4	24 1/2	Mar 15	25 1/2	Mar 15	23 1/4	Mar 15	
36,000	118,500	100	White Sewing Machine	21 1/2	Sale	22 3/4	Sale	23 1/4	Mar 8	24 1/4	Mar 8	21 1/2	Mar 8	
900	2,100	10	Prior Preference	16 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	14	Mar 11	14	Mar 23	13 1/2	Mar 11	
4,700	15,300	10	Wilcox Oil Co	8 1/2	Sale	8 1/4	Sale	8 3/8	Mar 9	8 3/4	Mar 18	8	Feb 25	
8,800	20,000	1	Wilys-Overland Motors	70 1/4	72	70 3/4	72	71 1/2	Mar 3	72 1/2	Mar 22	70	Jan 22	
14,000	56,200	10	Wilson & Co common	10 1/2	Sale	11 1/2	12 1/4	11	Mar 3	12 1/4	Mar 4	10 1/2	Jan 5	
80	280	100	\$4.25 preferred	32	Sale	33	Sale	33	Mar 1	33 1/2	Mar 15	31 1/2	Jan 7	
456,000	456,000	100	Wilson-Jones Co	133	136	140	143	141	Mar 2	141	Mar 10	137	Jan 21	
6,300	16,500	10	Wisconsin Pub Serv Corp	19	Sale	19 3/4	Sale	20 1/2	Mar 1	20 1/2	Mar 22	18 1/2	Jan 8	
109,200	215,400	10	Wisconsin Pub Serv Corp	39 3/4	Sale	44	Sale	44 3/4	Mar 15	45	Mar 15	39 3/4	Mar 15	
68,100	143,000	10	Rights	43	Sale	43 1/2	Sale	43 1/4	Mar 24	44 1/4	Mar 3	42 1/2	Mar 24	
1,120	2,140	100	Woodward Iron Co	30 3/4	Sale	36 1/2	Sale	38 1/2	Mar 2	39 1/4	Mar 11	30 3/4	Jan 4	
1,230	2,150	100	Woodworth (F W) Co	77 1/4	Sale	81 1/2	Sale	87 1/2	Mar 1	87 1/2	Mar 30	77 1/4	Jan 4	
6,300	13,800	100	Worthington Corp common	112	114	135	Sale	140	Mar 2	145	Mar 10	116	Jan 7	
23,800	58,500	5	Prior pfd 4 1/2% series	78 1/2	79 1/2	82	Sale	86 1/2	Mar 9	86 1/2	Mar 31	77	Jan 12	
15,300	35,300	25	Pr pfd 4 1/2% conv ser	7	Sale	7 1/2	Sale	7 1/4	Mar 3	7 1/2	Mar 19	6 1/4	Jan 22	
111,700	262,300	1	Wrandotte Worsted Co	37 1/4	Sale	39 1/2	Sale	39 3/4	Mar 10	40 1/4	Mar 26	37	Jan 4	
8,400	19,500	50	Yale & Towne Mfg Co	22	Sale	24	Sale	25 1/2	Mar 9	26 1/4	Mar 11	21 1/2	Jan 4	
3,400	15,800	1	York Corp common	51 3/4	53	54 1/2	Sale	57	Mar 9	59	Mar 11	52 1/2	Feb 2	
55,800	151,100	1	4 1/2% conv preferred	20 1/4	Sale	22 1/2	Sale	21	Mar 30	22 1/2	Mar 11	20 1/2	Feb 17	
11,400	24,600	1	Young (L A) Spg & Wire	38 1/4	Sale	40 1/2	Sale	40 1/2	Mar 17	41 3/4	Mar 19	38	Jan 4	
22,000	51,700	1	Youngstown Sheet & Tube	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/4	Mar 31	12 1/2	Mar 1	11 1/2	Jan 4	
19,500	48,200	1	Youngstown Steel Door	63 1/2	Sale	68 1/4	Sale	70 1/4	Mar 24	71 1/4	Mar 3	63 1/2	Jan 4	
		1	Zenith Radio Corp	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 9	5	Mar 12	4 1/2	Feb 26	
		1	Zonite Products Corp										69	Feb 26
		1											5 1/2	Feb 23

*No par value. a Deferred delivery. wd When distributed. r Cash sale. x Ex-dividend. y Ex-rights. †Corrected volume. ‡Companies reported in receivership.

‡The volume of trading and range of sale prices published here, is simply the trading and range for the new shares since this issue was either split, or since new stock were issued in connection with a stock dividend.

The range and volume for the old shares can be found in the back issues of the BANK AND QUOTATION RECORD, in the month when the issue was removed from trading.

Details of all 1953 stock dividends, split-ups, securities now being called for redemption and issues which were transferred from the American Stock Exchange to the Big Board are indicated below in alphabetical arrangement.

- Buffalo Forge Co. 100% stock dividend. New common admitted to w 1 trading on Jan. 14.
- Lily-Tulip Cup Corp. 50% stock dividend. Additional shares admitted to w 1 trading on Jan. 27.
- New York Shipbuilding Corp. participating stock, exchanged share for share for common \$1 par, effected March 17.
- Pennsylvania Power & Light 4 1/2% preferred, previously listed on American Stock Exchange. Transferred to Big Board on Feb. 2.
- Sheraton Corp. of Amer. split two-for-one. New 50c par admitted to trading on March 4.

American Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE AMERICAN STOCK EXCHANGE

Stock Sales—		1954	1953	Bond Sales—		1954	1953
March	-----	11,771,789	14,020,741	March	-----	\$2,503,000	\$5,033,000
Jan. 1 to March 31	-----	29,531,098	31,531,786	Jan. 1 to March 31	-----	8,204,000	9,679,000

NOTICE—Deferred delivery, under the rule and cash sales, are disregarded in the month's range, unless they are the only transactions of the month and when selling outside of the regular monthly range are shown in a footnote in the month in which they occur. No account is taken of such sales in computing the range for the year.

Aggregate Sales in March	Shares Since Jan. 1	American Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	
25,600	54,500	A C F-Brill Motors warrants	1	3/4	Sale	3/4	Sale	3/4	Sale	3/4	Mar 2	3/4	Mar 1
3,300	12,200	Acme Aluminum Alloys	1	3 3/4	Sale	3 3/4	Sale	3 3/4	Sale	3 3/4	Mar 25	3 3/4	Mar 25
650	900	Acme Wire common	10	26 1/2	27 1/2	26 1/2	27	27 3/4	28 1/2	27	Mar 2	28 1/2	Mar 26
3,100	5,000	Adam Hat Stores Inc.	1	2 1/2	2 3/4	2 1/2	2 3/4	2 3/4	3	2 1/2	Mar 19	2 3/4	Mar 9
9,900	18,300	Aero Supply Mfg.	1	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 22	3	Mar 1
14,200	14,200	Aerolequip Corporation	1	---	---	---	---	6	Sale	5 1/2	Mar 26	6 1/2	Mar 3
---	---	Agnew Surpass Shoe Stores	5	7 1/2	9 1/2	7 1/2	9 1/2	7 1/2	9 1/2	9 1/2	Mar 24	10 1/2	Mar 3
18,600	53,000	Ainsworth Mfg Corp com	5	7 1/2	Sale	10	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 24	10 1/2	Mar 3
10,700	20,800	Air Associates Inc (N J)	1	7 1/2	7 1/2	8 1/2	Sale	10	Sale	8 1/2	Mar 3	10	Mar 31
5,700	13,600	Air-Way Elec Appliance	3	11	11 1/2	9 1/2	Sale	10	Sale	9 1/2	Mar 1	10 1/2	Mar 29
4,500	7,800	Airfleets Inc	1	10 1/2	11 1/2	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 24	12	Mar 3
26,000	73,800	Alax Petroleum Ltd	50c	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Mar 5	7 1/2	Mar 3
33,800	58,100	Alabama Gas Corp	2	17	Sale	17 1/2	Sale	18 1/2	Sale	17 1/2	Mar 9	19 1/2	Mar 19
60	280	Ala Gt Sou RR ordinary	50	106	108	112 1/4	114 1/4	113 1/2	Sale	110	Mar 1	114 1/2	Mar 22
650	2,075	Ala Power Co 4.20% pfd	100	96 1/2	97 1/2	99	100 1/2	101 1/2	Sale	99 1/2	Mar 2	101 1/2	Mar 31
5,600	32,000	Alaska Airlines Inc	1	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 25	5	Mar 3
---	---	Algemene Kunstzijde Unie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23,700	31,700	Amer dep rets Amer shs	---	---	---	24 1/2	Sale	26 1/2	Sale	24 1/2	Mar 3	28 1/2	Mar 22
25,200	38,500	All Amer Engineer's Co	10c	1 1/2	1 1/2	2 1/4	Sale	2 3/4	Sale	2 1/2	Mar 3	2 3/4	Mar 23
31,000	239,200	Allegheny Corp warrants	---	1 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 19	2 1/2	Mar 1
4,300	14,000	Allegheny Airlines Inc	1	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 2	2 1/2	Mar 1
100	200	Alles & Fisher Inc com	1	7 1/2	8	7 1/2	8	7 1/2	8 1/4	7 1/2	Mar 3	7 1/2	Mar 3
29,300	142,500	Allied Artists Pictures	1	5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 4	4 1/2	Mar 1
400	700	Allied Internat Investing	1	2 1/2	2 3/4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 11	2 1/2	Mar 8
2,000	4,500	Allied Products Corp com	5	29 1/2	30	28 1/2	Sale	31	Sale	28 1/2	Mar 1	31	Mar 26
2,400	11,900	Altes Brewing Co	1	3	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 12	3 1/2	Mar 5
---	---	Aluminum Co of Amer	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,350	9,500	\$3.75 cum preferred	100	92 1/2	Sale	98 3/4	Sale	99	Sale	98	Mar 1	99 3/4	Mar 29
700	1,700	Aluminum Goods Mfg	5	22	23	22 3/4	Sale	23 1/2	Sale	22 1/2	Mar 4	23	Mar 4
1,700	2,850	Aluminum Industries com	5	10 1/4	11 1/4	10 1/2	11	10	Sale	9 1/2	Mar 19	10 1/2	Mar 29
2,200	11,900	Ambrook Industries	25c	4 1/2	4 1/2	5 1/2	Sale	5	5 1/2	5 1/2	Mar 23	5 1/2	Mar 1
---	---	American Air Filter Co	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	625	5% conv preferred	15	23	24 1/2	25 1/2	26 1/4	26 1/2	28	26 1/4	Mar 15	26 3/4	Mar 15
8,300	70,400	Amer Bantam Car class A	1	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 9	1 1/2	Mar 10
2,900	5,100	American Beverage Corp	1	1 1/2	1 1/2	1	1 1/4	1 1/4	Sale	1 1/2	Mar 15	1 1/2	Mar 11
250	1,050	American Book Co	50	46 1/2	Sale	47 1/4	48	48 1/2	49	48	Mar 4	51	Mar 8
4,100	13,100	Amer Hard Rubber Co	12.50	8	Sale	10 1/4	Sale	8 1/2	8 1/2	8 1/2	Mar 29	10 1/2	Mar 3
3,700	10,100	Amer Laun Mach com	20	21 1/2	Sale	22 1/2	22 1/2	22	Sale	20 1/2	Mar 5	22 1/2	Mar 17
15,000	19,900	Amer Mfg Co common	25	21 1/2	22 1/2	22 1/2	23 1/4	20 1/2	21 1/2	20 1/2	Mar 24	23 1/2	Mar 5
88,100	216,100	American Maracabo	1	4 1/4	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/4	Mar 8	5 1/2	Mar 2
9,700	28,400	American Meter Co com	5	27 1/2	Sale	27 1/2	Sale	26 1/2	Sale	25 1/2	Mar 17	27 1/2	Mar 1
50	275	Amer Nat Gas Co 6% pfd	25	32 1/2	33 1/2	35 1/4	36	35	39	34 1/4	Mar 5	37	Mar 12
200	375	Amer Potash & Chem cl A	5	34	35 1/2	34	35 1/2	36	37	35 1/2	Mar 10	36 1/2	Mar 16
4,800	23,300	Amer Republics Corp com	10	48 1/4	Sale	52 1/4	Sale	52 1/2	Sale	51	Mar 16	54 1/4	Mar 5
4,275	8,375	Amer Seal-Kap Corp com	2	11	11 1/2	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	11 1/4	Mar 2	13 1/2	Mar 3
2,000	11,000	American Thread 5% pfd	5	4 1/2	Sale	4	Sale	4	4 1/4	4	Mar 1	4 1/2	Mar 23
2,800	7,600	Amer Writing Paper com	5	12	12 1/2	13	13 1/4	13	13 1/4	13	Mar 3	13 1/4	Mar 10
42,500	148,200	Amurex Oil Develop cl A	5	10 1/2	Sale	13	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 24	13 1/2	Mar 8
90,600	203,100	Anaconda Lead Mines Ltd	20c	3 1/2	Sale	2 1/2	Sale	3 1/2	Sale	2 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 11
1,800	5,500	Anchor Post Products Inc	2	7 1/4	8 1/4	8 1/4	Sale	8	8 1/2	8 1/2	Mar 16	8 1/2	Mar 3
---	---	Anglo-Iranian Oil Co Ltd	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,600	9,725	Am dep rets ord reg	21	22 1/2	23	26 1/2	27 1/2	31 1/4	31 1/4	28 1/4	Mar 16	30 1/2	Mar 30
---	---	Anglo-Lautaro Nitrate Corp	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19,500	51,400	"A" shares	2.40	x4 1/2	Sale	5	Sale	4 1/2	Sale	4 1/4	Mar 30	5	Mar 1
1,200	2,800	Angostura - Wupperman	1	4	4 1/4	4	4 1/4	4	4 1/4	3 1/2	Mar 5	4	Mar 5
8,600	37,700	Apex Elec Mfg Co com	1	9 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11	Sale	10 1/2	Mar 29	13	Mar 2
---	---	Appalachian Elec Power	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,110	2,600	4 1/2% preferred	100	105	Sale	108 1/4	109	108	108 1/4	108 1/2	Mar 17	109 1/4	Mar 5
13,400	63,700	Argus Cameras Inc	1	12 1/2	Sale	16 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	Mar 31	16 1/2	Mar 9
49,600	131,200	Arkansas Fuel Oil	5	15 1/2	Sale	19 1/4	Sale	18 1/2	Sale	18 1/4	Mar 12	20 1/2	Mar 12
65,900	128,900	Arkansas Louisiana Gas	5	8 1/4	Sale	8 1/2	Sale	9 1/2	Sale	x8 1/4	Mar 5	9 1/2	Mar 11
330	880	Arkansas P & L 7 pfd	5	114 1/2	117	113 3/4	Sale	113 1/2	115 1/4	113	Mar 5	115 1/2	Mar 15
7,800	15,200	Armstrong Rubber Co cl A	5	20	Sale	21 1/4	Sale	21	21 1/4	20 1/2	Mar 26	22 1/2	Mar 11
300	950	4 1/2% conv preferred	50	45 1/4	47	46 1/2	49	46 1/2	48 1/4	46	Mar 24	46 1/2	Mar 15
10,700	26,600	Aro Equipment Corp	2.50	16 1/4	17	16 1/2	16 1/2	15	Sale	14 1/2	Mar 24	16 1/4	Mar 11
---	---	Associated Elec Industries	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,200	1,600	Amer dep rets reg	1	5 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	Mar 23	6 1/2	Mar 23
5,900	18,700	Assoc Laundries of Amer	5	1 1/4	Sale	1 1/2	Sale	1	Sale	1	Mar 19	1 1/4	Mar 3
---	---	Assoc Tel & Tel	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	CI A (Ex \$43 arrear div paid on July 1 1953 and \$41 on Dec 22 1953)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,250	8,090	Atlantic Coast Fisheries	1	1 1/2	1 1/2	1 1/4	Sale	1 1/4	1 1/2	1 1/4	Mar 1	1 1/2	Mar 5
1,585	3,210	Atlantic Coast Line Co	50	85 1/2	Sale	95	Sale	97	Sale	95	Mar 1	98 1/2	Mar 15
48,500	162,000	Atlas Corp warrants	---	5 1/2	Sale	6 1/4	Sale	6 1/4	Sale	6	Mar 12	6 1/4	Mar 1
17,500	61,000	Atlas Plywood Corp	1	8 1/2	Sale	8 3/4	Sale	8 1/2	Sale	8 1/2	Mar 2	9	Mar 16
700	3,200	Automatic Steel Products	1	2	2 1/4	2	2 1/2	2	2 1/2	2	Mar 4	2 1/2	Mar 3
400	2,300	Non-vot non-cum pfd	1	2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 2	2 1/2	Mar 2
1,500	4,200	Auto Voting Machine com	5	10 1/2	11	12	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 23	12	Mar 1
2,400	6,000	Avshire Collieries Corp	3	15	16	14 1/4	14 1/4	15	15 1/2	14 1/4	Mar 2	16	Mar 15
---	---	Balley & Selburn Oil & Gas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
48,200	149,700	Class A	1	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5	Mar 17	5 1/2	Mar 1
14,500	33,300	Baker-Raulang Company	1	11	11 1/2	11 1/2	Sale	11 1/4	Sale	10 1/2	Mar 19	11 1/4	Mar 10
1,400	3,900	Baldwin Rubber Co com	1	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12	Mar 3	12 1/2	Mar 10
19,400	75,500	Baldwin Securities	1c	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2					

Aggregate Sales in March		Since Jan. 1		American Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		Highest Sale Prices		RANGE SINCE JAN. 1					
Shares	Shares	Shares	Shares		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
50,800	125,200	125,200	125,200	Brazilian Tr Lt & Pwr ord.	x6 1/2	Sale	7 1/2	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2	Mar 1	8 1/2	Mar 31	x6 1/2	Jan 4	8 1/2	Mar 31
25,300	48,200	48,200	48,200	Breeze Corp common	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	6 1/2	Sale	5 1/2	Mar 2	6 1/2	Mar 30	4 1/2	Jan 4	6 1/2	Mar 30
275	275	275	275	Bridgeport Gas Light Co.	22 1/2	23 1/4	23 1/4	24	24 1/2	Sale	24	Mar 3	24 1/2	Mar 17	24	Mar 3	24 1/2	Mar 17
600	1,250	1,250	1,250	Brillo Mfg Co common	22	24	22 1/2	23 1/2	24	Sale	24	Mar 17	23 1/2	Mar 3	21 1/2	Jan 14	23 1/2	Mar 3
26,000	56,700	56,700	56,700	British American Oil Co.	21 1/4	Sale	22	Sale	23 1/2	Sale	21 1/4	Mar 4	23 1/2	Mar 26	21	Jan 11	23 1/2	Mar 26
4,875	6,875	6,875	6,875	British Amer Tob Ltd	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 11	5 1/2	Mar 8	5 1/2	Mar 11	6 1/2	Feb 9
5,225	9,375	9,375	9,375	Am dep rcts ord bear	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 9	5 1/2	Mar 5	5 1/2	Mar 9	5 1/2	Jan 14
9,100	33,900	33,900	33,900	British Celanese Ltd	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	4	Sale	3 1/2	Mar 4	4	Mar 31	3 1/2	Jan 11	4	Mar 31
8,400	13,500	13,500	13,500	Amer dep rcts ord reg	18	18 1/2	19 1/4	Sale	20 1/2	Sale	19 1/2	Mar 1	21	Mar 30	18 1/2	Jan 11	21	Mar 30
44,300	212,000	212,000	212,000	British Columbia Power	8 3/4	Sale	11 1/4	Sale	12 1/2	Sale	10 1/2	Mar 11	12 1/2	Mar 19	8 3/4	Jan 4	12 1/2	Feb 4
1,400	3,625	3,625	3,625	Brown Company common	89 1/4	89 3/4	98 1/4	Sale	99	Sale	97 1/2	Mar 10	99 1/2	Mar 19	89 1/4	Jan 5	101	Feb 9
200	375	375	375	\$5 conv 1st preference	49 1/4	51 1/2	51	52	51 1/2	52 1/4	51 1/2	Mar 9	51 1/2	Mar 10	50 1/2	Jan 5	52	Feb 10
6,900	17,800	17,800	17,800	\$3 2nd preference	17 1/2	Sale	16 1/4	Sale	16 1/4	Sale	16 1/4	Mar 31	17 1/2	Mar 2	16	Jan 23	18 1/2	Jan 6
14,800	28,400	28,400	28,400	Brown Forman Distillers	6 1/2	6 1/2	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 9	7 1/2	Mar 1	6 1/2	Jan 12	7	Mar 1
9,000	17,100	17,100	17,100	4% cum junior pfd	10 1/2	11	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 5	12 1/2	Mar 29	11	Jan 5	12 1/2	Mar 29
3,800	9,000	9,000	9,000	Brown Rubber Co com	11 1/2	12 1/4	12	Sale	13	Sale	12	Mar 1	13 1/2	Mar 8	11 1/2	Feb 24	14	Feb 4
9,900	35,500	35,500	35,500	Buckeye Pipe Line	21	Sale	22	Sale	21 1/2	Sale	20 1/2	Mar 22	22 1/4	Mar 1	20 1/2	Jan 26	22 1/2	Feb 5
800	1,200	1,200	1,200	Budget Finance Plan	5 1/2	6 1/2	7	7 1/4	7 1/2	8	7 1/4	Mar 3	8	Mar 17	6 1/2	Jan 14	8	Mar 17
2,500	3,200	3,200	3,200	7% preferred	8 1/2	8 1/2	8 3/4	Sale	8 3/4	Sale	8 3/4	Mar 1	8 3/4	Mar 17	8 1/4	Jan 14	8 3/4	Mar 17
2,200	5,200	5,200	5,200	60c conv preferred	8 1/2	8 1/2	8 1/2	9 1/4	9	9 1/4	9 1/4	Mar 16	9 1/4	Mar 22	8	Jan 8	9 1/4	Mar 22
33,400	61,100	61,100	61,100	Bunker Hill & Sullivan	11 1/4	Sale	11 1/2	Sale	14 1/2	Sale	11 1/4	Mar 2	14 1/2	Mar 29	11	Mar 2	14 1/2	Mar 29
178,400	410,800	410,800	410,800	Burma Mines Ltd	1/2	Sale	3/4	Sale	3/4	Sale	1/2	Mar 2	3/4	Mar 1	1/2	Jan 5	3/4	Feb 25
17,600	41,200	41,200	41,200	Amer dep rcts ord	2 1/2	Sale	3 1/2	Sale	4 1/2	Sale	3 1/2	Mar 25	4 1/2	Mar 29	2 1/2	Jan 11	4 1/2	Mar 29
2,100	2,600	2,600	2,600	Burry Biscuit Corp	3	3 1/2	3 1/2	3 3/4	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 23	3 1/2	Mar 31	3 1/2	Mar 23	3 1/2	Mar 31
400	3,000	3,000	3,000	Cable Elec Products com	3	3 1/2	3 1/2	3 3/4	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 23	3 1/2	Mar 31	3 1/2	Mar 23	3 1/2	Mar 31
37,600	92,600	92,600	92,600	Calamba Sugar Estate	3 1/2	3 1/2	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 1	3 1/2	Jan 18	4 1/2	Mar 1
39,400	103,000	103,000	103,000	Capital City Products	13 1/2	Sale	11 1/2	Sale	13	Sale	10 1/2	Mar 9	13	Mar 19	9 1/2	Jan 4	13	Mar 19
120,300	287,600	287,600	287,600	Capital Transit Co	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 1	10 1/2	Mar 19	10	Feb 3	10 1/2	Mar 19
1,975	5,400	5,400	5,400	California Electric Power	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	4 1/2	Mar 4	5 1/2	Mar 19	4 1/2	Feb 16	5 1/2	Mar 19
250	600	600	600	Calvan Consol Oil & Gas	23 1/2	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2	Sale	24 1/2	Mar 25	25 1/2	Mar 2	23 1/2	Jan 11	25 1/2	Mar 2
200	350	350	350	Canada Bread Co Ltd com	2	2	2	2	2	2	2	Mar 25	2	Mar 2	2	Feb 17	3	Feb 17
382,600	589,600	589,600	589,600	Canada Cement Co Ltd	89	85	87	92	92	98	92	Mar 25	95	Mar 16	92	Mar 25	101 1/2	Feb 10
179,000	343,200	343,200	343,200	6 1/2% preference	29	29 1/2	29 1/2	31 1/2	29 1/2	31 1/4	30	Mar 8	30	Mar 8	29 1/2	Feb 8	30 1/2	Feb 24
10,200	110,200	110,200	110,200	Canada Southern Oils vtc	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	11	Sale	9 1/2	Mar 3	11	Mar 31	8 1/2	Jan 11	11	Mar 31
33,600	212,200	212,200	212,200	Canadian Atlantic Oil Ltd	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	6 1/2	Sale	5 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 26	4 1/2	Jan 4	6 1/2	Mar 26
700	2,650	2,650	2,650	Canadian Cannery Ltd com	28	32	29	34	27	32	27	Mar 12	32	Mar 1	29 1/2	Jan 20	32	Jan 20
6,200	68,800	68,800	68,800	Can Dredge & Dock Co	50	50	50	68	50	68	50	Mar 25	68	Mar 15	50	Jan 20	68	Jan 20
1,700	4,300	4,300	4,300	Can Homestead Oils new	110	112	111 1/2	113 1/2	113 1/2	114	113 1/2	Mar 12	114	Mar 1	110	Jan 8	115	Mar 9
4,600	8,200	8,200	8,200	Canadian Industries Ltd	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 29	1 1/2	Mar 29	1 1/2	Mar 29	1 1/2	Jan 4
1,350	3,300	3,300	3,300	7% preferred	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 26	5 1/2	Mar 1	4 1/2	Jan 4	5 1/2	Feb 15
150	540	540	540	Canadian Marconi	22 1/2	Sale	23 1/2	Sale	23	Sale	23 1/2	Mar 2	24 1/2	Mar 9	22 1/2	Jan 4	24 1/2	Jan 22
51,200	101,200	101,200	101,200	Capital City Products	13 1/2	13 1/2	13 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 15	14	Mar 5	12 1/2	Mar 15	14	Feb 26
300	400	400	400	Capital Transit Co	6 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Sale	7 1/2	Mar 8	7 1/2	Mar 17	7	Jan 5	7 1/2	Jan 8
2,200	4,200	4,200	4,200	Carey Baxter & Kennedy	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 3	13 1/2	Mar 5	13 1/2	Mar 5	13 1/2	Mar 5
2,600	7,000	7,000	7,000	Carman & Co common	2 1/2	3	2 1/2	3	3 1/2	Sale	2 1/2	Mar 3	3 1/2	Mar 5	2 1/2	Jan 5	3 1/2	Mar 5
30,100	91,200	91,200	91,200	Carnation Co common	81 1/2	Sale	83	84 1/2	83	84	82 1/2	Mar 16	86	Mar 11	80 1/2	Jan 13	86 1/2	Jan 29
16,700	49,300	49,300	49,300	Carrollina Pwr & Lt \$5 pfd	110	112	111 1/2	113 1/2	113 1/2	114	113	Mar 12	115	Mar 9	110	Jan 8	115	Mar 9
236,000	461,100	461,100	461,100	Carr-Consol Biscuit Co	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 29	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Mar 29	1 1/2	Jan 4
4,400	14,200	14,200	14,200	Carreras Ltd	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Mar 22	7 1/2	Mar 22	7 1/2	Mar 22	7 1/2	Mar 22
850	1,600	1,600	1,600	Amer dep rcts B ord	6 1/2	7 1/4	6 1/2	6 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 22	5 1/2	Mar 22	5 1/2	Mar 22	5 1/2	Mar 22
100	200	200	200	Carter (J W) Co common	3 1/4	4 1/4	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 3/4	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Mar 10	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Mar 10
440	1,780	1,780	1,780	Casco Products Corp	15 1/2	15 1/2	16 1/4	16 1/2	16	16 1/2	16	Mar 23	16 1/2	Mar 15	15 1/2	Jan 25	16 1/2	Mar 15
1,700	3,600	3,600	3,600	Castle (A M) & Co	4 1/2	Sale	5	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 19	5 1/2	Mar 9	4 1/2	Jan 4	5 1/2	Mar 9
25	2,000	2,000	2,000	Catalin Corp of America	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 2	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Feb 8	3 1/2	Jan 4
1,600	3,200	3,200	3,200	Cenco Corporation	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 2	5 1/2	Mar 19	4 1/2	Jan 5	5 1/2	Mar 19
700	1,200	1,200	1,200	Central Explorers Ltd	3 1/2	3 1/2	4 1/2	Sale	5	5 1/2	4 1/2	Mar 10	5 1/2	Mar 25	3 1/2	Jan 7	5 1/2	Mar 25
84,700	145,000	145,000	145,000	Cent Ill Secur Corp com	26 1/2	Sale	27 1/2	Sale	27	Sale	26 1/2	Mar 10	27 1/2	Mar 2	26 1/2	Jan 4	29 1/2	Jan 14
2,400	5,300	5,300	5,300	Conv pref \$1.50 series	22 1/2	23 1/4	24	25	23 1/2	24	24	Mar 16	24	Mar 16	23 1/2	Jan 21	24	Feb 15
350	900	900	900	Conv pref \$1.40 series	72 1/2	Sale	78 1/2	79 1/2	78	Sale	78	Mar 5	79 1/2	Mar 31	72 1/2	Jan 4	79 1/2	Mar 31
42,300	126,000	126,000	126,000	Cent Maine Power Co	6 1/2	7 1/4	7 1/2	7 1/2	7 1/4	Sale	6 1/2	Mar 24	7 1/4	Mar 24</				

Aggregate Sales		American Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1						
March	Since Jan. 1		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices					
33,400	173,800	Creole Petroleum common	5	73%	Sale	85	Sale	85 1/2	Sale	84 1/2	Mar 2	88 1/2	Mar 16	73 1/2	Jan 4	88 1/2	Mar 16
14,100	63,000	Croft (The) Company	1	3/4	Sale	6	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 4	5 1/2	Jan 8	6 1/2	Jan 8
700	3,100	Crowley Milner & Co com	1	6	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 29	5 1/2	Mar 16	5 1/2	Mar 29	5 1/2	Mar 29
13,200	25,500	Crown Cent Petrol (Md)	5	9 1/2	Sale	10	Sale	11 1/2	Sale	9 1/2	Mar 1	11 1/2	Mar 31	9 1/2	Mar 24	9 1/2	Mar 24
1,000	2,600	Crown Cork Internat cl A	5	13 1/2	14 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	Sale	15	Mar 11	15 1/2	Mar 3	14 1/2	Jan 27	15 1/2	Mar 31
4,500	17,000	Crown Drug common	25c	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	2	Sale	1 1/2	Mar 2	2	Mar 4	1 1/2	Jan 5	2 1/2	Jan 8
5,000	7,050	Crystal Oil Ref Corp com	5	19 1/2	20 1/2	20	Sale	20 1/2	Sale	19 1/2	Mar 2	24	Mar 10	18 1/2	Feb 4	24	Mar 10
110	210	\$6 preferred	10	146	155	152	160	155	158	155	Mar 15	157	Mar 15	142	Jan 7	160	Feb 19
49,100	129,100	Cuban Atlantic Sugar Co	5	6 1/2	Sale	7 1/2	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2	Mar 1	8 1/2	Mar 16	6 1/2	Jan 4	8 1/2	Mar 16
300	1,200	Cuban Tobacco common	5	18 1/2	Sale	18 1/2	Sale	19	Sale	18 1/2	Mar 15	21	Mar 19	18	Jan 6	21 1/2	Feb 3
650	1,850	Curtis Lighting Inc com	2.50	12 1/2	Sale	13	Sale	13 1/2	Sale	13	Mar 8	13 1/2	Mar 23	12	Feb 16	13 1/2	Mar 23
4,600	8,300	Daitch Crystal Dairies	1	6	Sale	6 1/2	Sale	7	Sale	6 1/2	Mar 3	7	Mar 29	6	Jan 4	7	Mar 29
250	2,225	Davenport Hosiery	2.50	14 1/2	15 1/2	15 1/2	17	15 1/2	16 1/2	15 1/2	Mar 11	16	Mar 25	14 1/2	Jan 7	16 1/2	Feb 1
3,000	11,800	Davidson Brothers Inc	1	6	6 1/2	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 10	6 1/2	Mar 2	6	Jan 6	6 1/2	Mar 2
6,700	12,600	Day Mines Inc	10c	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 2	2	Mar 19	1 1/2	Jan 7	2	Mar 19
270	3,220	Dayton Rubber Co cl A	35	28 1/2	29 1/2	28 1/2	28 1/2	28 1/2	30	28 1/2	Mar 4	29 1/2	Mar 30	x27 1/2	Jan 6	29 1/2	Jan 29
1,400	2,200	Dejay Stores Inc com	50c	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	4 1/2	5	4 1/2	Mar 17	5 1/2	Mar 2	4 1/2	Mar 17	5 1/2	Jan 15
2,900	6,500	Dennison Mfg Co class A	5	15 1/2	Sale	16 1/2	17 1/2	17 1/2	Sale	17	Mar 12	18	Mar 25	16 1/2	Jan 11	18	Mar 25
110	340	8% debenture stock	100	135 1/2	Sale	135	135 1/2	135	Sale	135	Mar 11	135 1/2	Mar 5	133 1/2	Feb 19	137 1/2	Jan 26
400	900	Detroit Gasket & Mfg Co	1	11 1/2	12 1/2	11 1/2	12 1/2	12 1/2	13 1/2	12 1/2	Mar 11	12 1/2	Mar 23	12 1/2	Jan 28	13 1/2	Mar 23
2,900	11,400	Detroit Gray Iron Fdy com	1	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 11	1 1/2	Mar 30	1 1/2	Jan 4	2 1/2	Mar 12
300	1,700	Detroit Hardware Mfg Co	1	1 1/2	1 1/2	2	2 1/2	2	2 1/2	2	Mar 4	2	Mar 4	1 1/2	Jan 5	2 1/2	Jan 7
2,300	10,300	Detroit Steel Products	10	22 1/2	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	Mar 31	25 1/2	Mar 10	22 1/2	Jan 4	26 1/2	Jan 29
1,400	1,900	Devoe & Reynolds class B	1	11 1/2	12 1/2	12 1/2	13	14 1/2	14 1/2	12 1/2	Mar 15	14 1/2	Mar 29	11 1/2	Jan 26	14 1/2	Mar 29
56,900	132,600	Devon-Leduc Oils Ltd	25c	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 12	1 1/2	Jan 4	2 1/2	Mar 12
2,000	2,900	Amer dep rets ord reg	4s	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 12	2 1/2	Mar 12	2 1/2	Feb 3	2 1/2	Feb 3
1,300	5,000	Diversey (The) Corp	1	10 1/2	11	11	11 1/2	10 1/2	11 1/2	10 1/2	Mar 2	11	Mar 2	10 1/2	Jan 6	11 1/2	Jan 21
21,000	41,700	Dobackman Co common	1	21 1/2	Sale	23 1/2	24 1/2	26 1/2	Sale	23 1/2	Mar 2	26 1/2	Mar 29	21 1/2	Jan 12	26 1/2	Mar 29
38,400	53,800	Dome Exploration Ltd	2.50	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	4 1/2	Mar 3	6 1/2	Mar 22	4 1/2	Jan 4	6 1/2	Mar 22
10,900	21,700	Domestic Finance Corp	1	5 1/2	5 1/2	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 1	7	Mar 25	5 1/2	Jan 5	7	Mar 25
500	500	Dominion Bridge Co	1	71	75	81	87	81	87	81	Mar 17	87	Mar 17	x78	Jan 22	83 1/2	Feb 1
2,500	7,600	Dominion Steel & Coal ord	5	10 1/2	11 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 3	11 1/2	Mar 12	10 1/2	Feb 10	11 1/2	Mar 12
3,300	9,400	Dominion Tar & Chem Ltd	5	7 1/2	7 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	Sale	8 1/2	Mar 2	8 1/2	Mar 17	7 1/2	Jan 7	9 1/2	Feb 1
1,900	4,600	Dominion Textile Co Ltd	5	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Mar 29	7 1/2	Mar 1	6	Feb 2	7 1/2	Mar 1
24,700	40,300	Douglas Oil Company	1	6 1/2	7	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 1	7 1/2	Mar 15	6 1/2	Feb 15	7 1/2	Mar 15
1,150	3,050	Dow Brewery Ltd	1	19 1/2	Sale	20 1/2	21	23 1/2	24	20 1/2	Mar 2	23 1/2	Mar 23	19 1/2	Jan 4	23 1/2	Mar 23
3,000	7,200	Dragon Cement Co Inc	10	42	43	50	51	53 1/2	54	50	Mar 1	56 1/2	Mar 22	43	Jan 6	56 1/2	Mar 22
5,000	14,700	Draper Corp common	10	16 1/2	Sale	15 1/2	Sale	16	Sale	15 1/2	Mar 25	16 1/2	Mar 5	15 1/2	Mar 25	16 1/2	Jan 5
58,900	105,100	Drilling & Exploration Co	1	8 1/2	Sale	9	Sale	9 1/2	Sale	8 1/2	Mar 3	9 1/2	Mar 22	8 1/2	Jan 4	9 1/2	Mar 22
400	900	Driver Harris Co com	10	33	35	33 1/2	35	36	36 1/2	34	Mar 3	36	Mar 11	33 1/2	Jan 15	36	Mar 11
2,000	5,300	Duke Power Co	1	39 1/2	40 1/2	40 1/2	42	42 1/2	43 1/2	x41 1/2	Mar 10	42 1/2	Mar 22	40 1/2	Jan 6	42 1/2	Mar 22
35,700	119,500	DuMont (Allen B) Lab Inc	10c	9 1/2	Sale	10 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 9	10 1/2	Mar 2	9 1/2	Jan 4	10 1/2	Feb 1
100	1500	Dunlop Rubber Co Ltd	10c	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 11	2 1/2	Mar 11	2 1/2	Feb 12	3	Feb 1
4,700	7,400	Amer dep rets ord reg	10s	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 11	3 1/2	Mar 11	3 1/2	Jan 11	3 1/2	Jan 26
225	900	Durham Hosiery cl B com	1	8	8 1/2	8 1/2	9	7 1/2	8 1/2	7 1/2	Mar 24	8 1/2	Mar 22	7 1/2	Mar 24	8 1/2	Jan 29
2,800	5,200	Duro-Test Corp common	1	4 1/2	5	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 2	5 1/2	Mar 31	5	Jan 6	6	Jan 29
2,400	7,300	Duval Sulphur & Potash Co	1	25 1/2	Sale	28 1/2	Sale	26	26 1/2	26 1/2	Mar 12	28 1/2	Mar 1	25 1/2	Jan 4	29	Jan 27
42,400	122,900	Eastern Gas & Fuel Assoc	10	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 23	x9 1/2	Mar 1	9	Mar 23	10 1/2	Jan 27
1,950	6,425	4 1/2% prior preferred	100	60 1/2	Sale	65 1/2	Sale	64 1/2	Sale	64 1/2	Mar 3	65 1/2	Mar 1	60 1/2	Jan 4	66 1/2	Feb 5
20	280	Eastern Malleable Iron	25	23 1/2	25	24	25 1/2	24 1/2	25 1/2	25	Mar 8	25 1/2	Mar 8	24	Feb 19	25 1/2	Feb 2
5,700	15,900	Eastern States Corp com	1	8	Sale	8 1/2	Sale	9 1/2	Sale	8 1/2	Mar 2	9 1/2	Mar 12	8	Jan 4	9 1/2	Mar 16
375	575	\$7 preferred series A	5	145	155	148	156	152	Sale	148	Mar 5	152	Mar 12	147	Jan 12	157	Jan 26
350	800	\$8 preferred series B	5	131 1/2	136	137	145	142	Sale	140 1/2	Mar 25	145	Mar 12	134	Jan 13	145	Jan 20
400	1,500	Eastern Sugar Associates	1	22	23 1/2	25	26 1/2	22 1/2	23 1/2	24 1/2	Mar 11	25	Mar 5	22	Jan 6	27	Feb 8
150	175	\$2 preferred	30	25	26 1/2	24 1/2	26 1/2	24 1/2	26	23 1/2	Mar 15	24 1/2	Mar 11	22	Jan 6	25	Feb 23
3,100	12,500	Easy Washing Mach cl B	5	12 1/2	Sale	13 1/2	Sale	12 1/2	13	12 1/2	Mar 25	13 1/2	Mar 2	12 1/2	Jan 4	13 1/2	Mar 2
85,300	197,000	Electric Bond & Share	5	19 1/2	Sale	19 1/2	Sale	20 1/2	Sale	19 1/2	Mar 1	20 1/2	Mar 19	19 1/2	Jan 5	20 1/2	Feb 9
1,200	6,900	Electrographic Corp com	1	13 1/2	14	14 1/2	Sale	14	Sale	14	Mar 3	14 1/2	Mar 5	13 1/2	Jan 7	14 1/2	Jan 14
160	350	Empire Dist Elec 5% pfd	100	102 1/2	103	102	104	103	106	102	Mar 5	105	Mar 19	101 1/2	Feb 9	105	Mar 19
1,500	8,900	Empire Millwork Corp com	1	6 1/2	Sale	6 1/2	7	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 23	7	Mar 10	6 1/2	Jan 6	7	Jan 26
3,800	7,600	Emsco Mfg Co	5	17 1/2	18 1/2	22	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Mar 31	23 1/2	Mar 2	17 1/2	Jan 11	23 1/2	Mar 2
125,000	321,400	Equity Corp common	10c	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 22	2	Jan 4	2 1/2	Mar 22
2,500	8,000	\$2 conv preferred	1	33	33 1/2	35	Sale	36 1/2	36 1/2	34 1/2	Mar 1	36 1/2	Mar 23	33	Jan 6	36 1/2	Mar 23
1,400	3,200	Esquire Inc	1	5	5 1/2	5 1/2	Sale	4 1/2	5 1/2	4 1/2	Mar 2	5 1/2	Mar 1	4 1/2	Jan 14	5 1/2	Feb 26
77,100	263,100	Eureka Corp Ltd \$1 or 25c	1	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1									

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	American Stock Exchange STOCKS Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Prices			
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices		Lowest Sale Prices	Lowest Sale Prices				
2,000	4,000	Grand Rapids Varnish	6	6%	6%	Sale	6%	7	Mar 12	6	Jan 5	7	Mar 12		
8,100	29,000	Gray Manufacturing Co	15%	15%	16%	Sale	16%	16	Mar 24	15 1/2	Jan 5	17 1/2	Jan 28		
1,550	4,550	Great Atlantic & Pac Tea— Nonvoting stock	168	Sale	169	Sale	180 3/4	Sale	169	Mar 1	182 1/4	Mar 23	182 1/4	Mar 23	
800	2,030	7% 1st preferred	133	133 3/4	134 3/4	Sale	136	Sale	134 3/4	Mar 1	136	Mar 2	136	Feb 4	
54,700	266,200	Gt Lakes Oil & Chem Co	2	Sale	2	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4	Mar 1	2 1/4	Mar 1	2 1/4	Feb 4	
22,900	46,600	Greer Hydraulics Inc	17	17 1/2	17 1/2	Sale	18 1/4	18 1/2	16 1/2	Mar 5	19 1/2	Mar 19	19 1/2	Mar 19	
52,600	114,400	Gridoll Freehold Leases	7 1/4	Sale	6%	Sale	6%	Sale	6%	Mar 10	7 1/2	Mar 15	7 1/2	Mar 15	
13,200	32,250	Griesedek Western Brew	15	Sale	14%	Sale	12%	Sale	12 1/2	Mar 12	12%	Mar 12	15	Jan 4	
400	1,900	Grocery Store Products	13 1/2	14	13%	14	14	14 1/4	13 1/2	Mar 5	14 1/4	Mar 30	14	Feb 8	
54,900	85,400	Gypsum Lime & Alabastine	30	40 1/2	30	40	30	40	2%	Mar 4	3 1/4	Mar 1	1%	Feb 5	
2,600	6,100	Haelan Laboratories Inc	1 1/2	2	2	Sale	3	Sale	2 1/2	Mar 17	2 1/2	Mar 1	2 1/2	Feb 5	
3,550	7,150	Hall (C M) Lamp Co	24%	Sale	24	Sale	24	24 3/4	23	Mar 8	25	Mar 9	22 1/2	Jan 18	
950	7,050	Hammond Organ Co	53 1/4	Sale	55 1/4	Sale	55	Sale	55	Mar 31	55 3/4	Mar 1	52 1/2	Jan 18	
4,700	10,300	Hartford Electric Light	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 15	1 1/2	Mar 15	1 1/2	Jan 12	
4,500	11,200	Harvard Brewing Co	3 1/4	4	3 1/4	Sale	3 1/4	Sale	3 1/4	Mar 5	3 1/4	Mar 22	3 1/4	Jan 5	
8,400	22,800	Hastings Mfg Co	8 1/2	9	8 1/2	Sale	7	Sale	6%	Mar 25	8 1/4	Mar 1	6%	Mar 25	
7,900	21,700	Hathaway Bakeries Inc	2 1/4	Sale	2 1/4	2 1/4	2 1/4	Sale	2	Mar 24	2 1/4	Mar 2	2	Mar 24	
12,000	48,500	Havana Lithograph Co	26 3/4	Sale	34%	Sale	34 1/4	Sale	34 3/8	Mar 1	37 1/2	Mar 19	26 3/4	Jan 11	
400	2,200	Hazeltine Corp	2 1/2	3	3 1/4	4	3 1/4	4	3 3/4	Mar 15	3 3/4	Mar 16	2 1/2	Jan 6	
24,400	51,100	Hearn Dept Stores com	6 1/2	Sale	7	Sale	7 1/2	Sale	6 1/2	Mar 3	8 1/4	Mar 30	6 1/2	Jan 4	
1,075	2,975	Hecla Mining Co	22 1/2	Sale	20 1/2	21	20	21 1/2	19 1/4	Mar 4	20%	Mar 2	19 1/4	Mar 4	
600	1,250	Helena Rubinstein Inc	14	14 1/2	13%	Sale	13 1/4	Sale	13 1/4	Mar 5	13 3/4	Mar 23	13 1/4	Mar 5	
4,300	9,800	Class A	19 1/2	Sale	20 1/4	Sale	20 1/2	Sale	19 1/2	Mar 17	20 1/4	Mar 1	19 1/2	Jan 28	
540	1,540	Heiler (W E) & Co com	92	93 1/2	95	Sale	100	Sale	95	Mar 1	100	Mar 23	93 1/2	Jan 20	
90	520	5 1/2% preferred	70	71	72	Sale	74	75	72	Mar 1	74	Mar 23	70	Jan 26	
1,400	3,400	4% preferred	9	9 1/2	9%	10%	10%	Sale	9 1/4	Mar 15	10%	Mar 23	9	Jan 7	
5,500	10,900	Henry Holt & Co common	2 1/2	2 1/2	2 1/4	Sale	2 1/2	2 1/4	2 1/2	Mar 4	2 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 4	
500	2,000	Hercules Steel Products	7 1/4	Sale	7	7 1/4	7	7 1/4	7	Mar 10	7 1/4	Mar 26	6 1/2	Jan 11	
11,300	26,500	Higbie Mfg Co common	8	8 1/2	8 1/4	8 1/4	8	8 1/4	8	Mar 29	8 1/2	Mar 12	8 1/2	Jan 20	
11,900	43,300	5% conv preferred	10 1/4	10 1/2	11%	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 29	12	Mar 12	10 1/4	Jan 5	
4,000	6,500	Hoe (R) & Co class A	12 1/2	Sale	14 1/2	Sale	13 1/4	Sale	13 1/4	Mar 24	14 1/2	Mar 1	12 1/2	Jan 4	
1,600	3,800	Hollinger Cons G M	2 1/2	2 1/2	2 1/4	3	3	Sale	2 1/2	Mar 5	3	Mar 19	2 1/2	Jan 5	
475	925	Holly Stores Inc	11 1/2	11 1/2	11	12	11 1/2	12 1/4	11 1/2	Mar 29	12 1/2	Mar 5	11 1/2	Jan 5	
310	490	Holophane Co Inc	13	13 1/4	13 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	13 1/4	Mar 4	13 3/4	Mar 23	13 1/4	Mar 4	
6,900	13,500	Holders Inc	131	134	136	140	132	Sale	132	Mar 25	138 1/4	Mar 3	131	Jan 13	
120	480	Horn & Hardart Baking	17 1/2	17 1/2	19 1/2	Sale	20	Sale	19 1/2	Mar 8	21 1/4	Mar 15	18	Jan 5	
3,600	9,700	Horn & Hardart common	99 1/4	100 1/2	102 1/2	Sale	104 1/2	106	102 1/4	Mar 1	105	Mar 19	100 1/4	Jan 5	
34,000	133,400	5% preferred	25	25 1/4	28 1/4	Sale	28 1/4	29	28 1/4	Mar 24	29	Mar 1	24 1/4	Jan 18	
4,000	7,600	Hubbell (Harvey) Inc	57 1/4	Sale	67 1/4	Sale	68 1/4	Sale	65 1/4	Mar 17	70	Mar 5	57	Jan 4	
100	3,800	Humbell Oil & Refining Co	3	3 1/4	3 1/2	Sale	3 1/2	3 3/4	3 1/2	Mar 17	4 1/4	Mar 4	3	Jan 11	
9,600	17,800	Hurd Lock & Mfg Co	4 1/2	4 1/2	4 1/2	5 1/4	4 1/2	5	5	Mar 18	5	Mar 18	4 1/2	Jan 12	
20,900	54,400	Hydro-Electric Secur com	13	Sale	12	Sale	11 1/4	Sale	11	Mar 12	12 1/2	Mar 1	11	Jan 11	
30	190	Hygrade Food Products	13 1/4	Sale	13 1/2	Sale	17	Sale	13 1/2	Mar 1	17	Mar 31	12 1/2	Jan 21	
6,100	11,000	Illinois Zinc Co	7 1/4	7 1/2	8 1/4	Sale	8	Sale	8	Mar 30	8 1/4	Mar 1	7 1/4	Jan 25	
1,500	4,600	Imperial Chem Indus Ltd	29	Sale	35 1/4	Sale	34 1/4	Sale	32 3/4	Mar 24	35 1/4	Mar 1	28 1/4	Jan 4	
2,400	6,500	Amer dep rets ord reg	10 1/4	10 1/2	9%	9%	9%	9%	9%	Mar 4	10	Mar 8	9 1/4	Feb 24	
1,400	1,800	Imperial Oil (Can) cap stk	7 1/2	8	7	7 1/2	7 1/2	7 1/2	6 1/2	Mar 23	7	Mar 23	6 1/2	Mar 23	
740	1,340	Imperial Tobacco of Can	91 1/4	Sale	98 1/2	100	98	Sale	98	Mar 15	100	Mar 2	91 1/4	Jan 4	
8,750	22,974	Imp Tob of Gt Brit & Ire	84	Sale	94	Sale	88 1/2	Sale	88	Mar 29	94	Mar 1	83	Jan 4	
100	125	Indianapolis Pwr & Light— 4% preferred	17 1/2	19	22	19 1/2	Sale	19 1/4	Mar 31	19 1/4	Mar 31	19 1/4	Mar 31	19 1/4	Mar 31
175	725	Insur Co of North Amer	31	34 1/4	32	33 1/4	30	32 1/4	31	Mar 30	32 1/2	Mar 22	31	Mar 30	
59,200	204,700	Internat Cigar Machinery	19 1/2	Sale	23 1/4	Sale	24	Sale	21 1/2	Mar 30	24 1/4	Mar 31	19 1/2	Jan 4	
4,000	9,600	Internat Metal Indus cl A	10 1/2	11	11 1/4	11 1/4	11 1/2	11 1/2	11	Mar 16	12	Mar 30	10 1/2	Jan 6	
9,000	23,700	Internat Petroleum cap stk	3 1/2	3 1/2	4	Sale	4	Sale	3 1/2	Mar 24	4 1/4	Mar 10	3 1/2	Jan 11	
20,900	54,400	Internat Products com	2 1/2	Sale	3 1/4	Sale	3 1/4	3 1/4	3 1/4	Mar 29	3 1/4	Mar 3	2 1/2	Jan 4	
30	190	Internat Resistance Co	83	86	90	Sale	82 1/2	92	90	Mar 1	90 1/4	Mar 1	84	Jan 15	
6,100	11,000	Investors Royalty Co	9 1/2	Sale	10%	Sale	12	Sale	10%	Mar 3	12	Mar 29	9 1/2	Jan 4	
2,100	4,500	Iowa Public Service Co	8 1/4	8 1/4	5%	6%	5%	5%	5 1/2	Mar 16	6%	Mar 8	5%	Feb 24	
1,200	7,500	Iron Fireman Mfg com vitc	3 1/2	3 1/4	3%	Sale	4	Sale	3 1/2	Mar 3	4 1/4	Mar 19	3 1/2	Jan 6	
48,800	120,900	Irontite Inc	3 1/2	Sale	4	4 1/4	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 19	4	Mar 2	3 1/2	Jan 28	
103,600	309,900	Irving Air Chute common	1 1/2	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Mar 3	1 1/2	Mar 16	1 1/2	Jan 4	
41,200	117,400	Jerrym O'Mahony Inc	14 1/2	15 1/2	15	16 1/4	14 1/4	15 1/4	14 1/2	Mar 3	15 1/2	Mar 16	15 1/2	Jan 19	
3,100	12,800	Julian Kokenge common	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	2 1/2	Sale	1 1/2	Mar 24	2 1/4	Mar 12	1 1/2	Jan 4	
1,450	2,400	Jupiter Oils Ltd	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/4	Mar 1	2 1/2	Mar 19	2 1/4	Jan 4	
4,600	20,100	Kaiser Motors Corp	102 1/2	Sale	102	Sale	104 1/4	106	104 1/4	Mar 1	104 1/2	Jan 1	104 1/2	Feb 1	
1,450	2,400	Kansas G & E 4 1/2% pfd	26 1/2	27 1/2	34	Sale	32 3/4	33 3/4	33	Mar 15	35 1/4	Mar 9	26 1/2	Jan 11	
4,600	20,100	Kawneer Company	11%	Sale	12	Sale	12	12 1/2	12	Mar 1	12 1/2	Mar 11	11	Jan 13	
1,250	2,425	Kennedy's Inc	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 10	1 1/2	Mar 15	1 1/2	Feb 4	
5,900	14,400	Kenwell Oils & Mines Ltd	8 1/4	Sale	8%	9	8 3/4	Sale	8%	Mar 10	8 3/4	Mar 29	8	Jan 20	
10,200	48,400	Kenwell Oil & Mines Ltd— Exchanged for Sapphires	30 1/4	Sale	34 1/4	Sale	34 1/2	35 1/2	33 3/4	Mar 1	37 1/4	Mar 17	30 1/4	Jan 4	
725	3,525	Key Company common	10%	Sale	12	Sale	12 1/2	Sale	11 1/2	Mar 3	12 1/4	Mar 12	10%	Jan 4	
11,900	19,600	Kidde (Walter) & Co com	33 3/4	35	38 1/2	39 1/2	39 1/4	39 3/4	39	Mar 10	40	Mar 29	34 1/4	Jan 5	
3,100	6,300	Kings County Lighting	2 1/2	3	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 24	3 1/4	Mar 8	2 1/2	Jan 13	
3,400	6,200	4% cum preferred	34	Sale	29 1/4	Sale	29 1/4	31 1/4	30 1/2	Mar 16	30 1/2	Mar 16	29 1/4	Mar 10	
19,400	35,500	Kirby Petroleum common	9 1/2	10	9 1/2	Sale	9 1/2	10	9 1/2	Mar 1	9 1/2	Mar 2	9 1/2	Jan 8	
10,800	17,300	Kingston Products	17	Sale	16	16 1/2	20%	Sale	16 1/2	Mar 2	20%	Mar 31	15 1/2	Feb 26	
250	1,250	Kirkland Lake G M Ltd	15	16	15 1/2	16	15%	Sale	15 1/2	Mar 12	15 1/2	Mar 10	15	Jan 14	
2,500															

Aggregate Sales in March		American Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1			
Shares	Shares	Par		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
15,800	37,000		Marion Pwr Shovel com...10	21 1/4	Sale	22 1/4	Sale	23 1/4	Sale	21 1/2 Mar 16	23 1/2 Mar 26	21 1/4 Jan 4	23 1/2 Feb 10
4,100	12,600		Massey-Harris-Ferguson Ltd	7 1/2	8 1/4	8 1/4	8 1/2	8 1/4	8 1/2	8 1/2 Mar 17	8 1/2 Mar 17	7 1/2 Feb 2	9 1/4 Feb 10
700	5,900		Mays (J W) Inc common...1	11 1/4	Sale	11	11 1/2	11 1/4	11 1/2	11 1/2 Mar 3	11 1/2 Mar 19	11 1/4 Jan 5	12 1/4 Jan 19
60,500	110,200		McDonnell Aircraft Corp...5	19 1/4	Sale	22 1/2	Sale	24 1/2	Sale	21 1/2 Mar 2	24 1/2 Mar 31	19 Feb 3	24 1/2 Mar 31
2,400	7,650		McKee (A G) & Co com...*	22 1/2	Sale	24 1/2	Sale	24 1/2	Sale	23 1/2 Mar 15	24 1/2 Mar 8	22 1/2 Jan 4	25 Jan 29
36,700	62,200		McWilliams Dredging com...10	11 1/2	Sale	12	Sale	12 1/2	Sale	11 1/2 Mar 11	13 1/2 Mar 2	11 1/2 Feb 8	13 1/2 Jan 6
14,500	40,300		Mead Johnson & Co com...1	15 1/2	Sale	16	Sale	16 1/2	Sale	x15 1/2 Mar 10	16 1/2 Mar 2	15 1/2 Jan 4	16 1/2 Jan 26
53,900	114,900		Menasco Mfg Co...1	2 1/2	Sale	3 1/4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2 Mar 1	3 1/2 Mar 26	2 1/2 Jan 4	3 1/2 Mar 26
165,300	547,600		Merrill Petroleum Ltd...1	7	Sale	6 1/2	Sale	7 1/2	Sale	6 1/2 Mar 2	7 1/2 Mar 5	6 Jan 12	7 1/2 Jan 26
	10,600		Merrill Chapman & Scott— Com stock pur warrants...	26 1/4	27 1/4	28 1/4	31					25 Jan 21	30 1/4 Feb 9
20,100	73,000		Mesabi Iron...1	15	Sale	17 1/2	Sale	16 1/2	Sale	15 1/2 Mar 25	17 1/2 Mar 1	15 Jan 4	19 1/2 Jan 20
1,300	3,500		Metal Textile Corp com...25c	5 1/4	6 1/4	6 1/2	Sale	6 1/2	7	6 1/2 Mar 1	6 1/2 Mar 3	6 1/4 Jan 7	7 Jan 13
10	70		Partic preference...15	57 1/4	60	54	56 1/2	54	55 1/2	56 Mar 25	56 Mar 25	56 Feb 1	57 1/4 Jan 15
6,600	9,900		Michaels Brothers Inc...1	2 1/4	2 1/2	2 1/4	2 1/2	2 1/4	2 1/2	2 1/4 Mar 2	2 1/4 Mar 19	2 1/4 Jan 13	3 1/4 Mar 19
1,500	3,100		Michigan Bumper Corp...1	6	Sale	5 1/4	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2 Mar 1	5 1/2 Mar 11	5 1/2 Jan 29	6 Jan 4
8,000	11,200		Mich Steel Tube Prod...2.50	12	Sale	12 1/2	Sale	11	Sale	10 1/2 Mar 24	12 1/2 Mar 3	10 1/2 Mar 24	13 1/2 Feb 4
10,500	22,200		Michigan Sugar common...50	7 1/2	Sale	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 1	1 Mar 1	1 1/2 Jan 4	1 Jan 27
3,800	10,600		6% preferred...10	7 3/4	8	8 1/2	Sale	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 24	8 1/2 Mar 1	7 1/2 Mar 24	8 1/2 Feb 25
15,100	29,500		Micromatic Hone Corp...1	13 1/4	Sale	16 1/4	Sale	18	Sale	17 1/2 Mar 1	18 1/2 Mar 11	13 1/2 Jan 4	18 1/2 Mar 11
13,300	40,800		Middle States Petroleum...1	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	11 1/2 Mar 22	12 1/2 Mar 3	11 1/2 Jan 12	13 1/2 Feb 1
175	250		Midland Oil 1/2 conv pfd...*	10 1/2	11	11	13	11 1/2	Sale	11 1/2 Mar 31	13 1/2 Mar 5	11 Feb 4	14 Feb 8
	350		Midland Steel Products— 82 non-cum div shares...*	23 1/4	24 1/4	25	25 1/4	24 1/4	25 1/4	24 1/2 Mar 16	25 1/2 Mar 8	24 1/4 Jan 21	25 1/2 Feb 1
6,300	11,550		Midwest Co...1	13 1/2	Sale	13	Sale	14	Sale	13 1/2 Mar 29	15 1/2 Mar 3	13 1/2 Jan 4	15 1/2 Mar 3
6,700	19,100		Mid-West Abrasive Co...50c	5 1/4	5 1/4	6	Sale	6 1/2	Sale	6 Mar 1	6 1/2 Mar 16	5 1/2 Jan 7	6 1/2 Mar 16
5,200	10,700		Midwest Piping Co...5	23 1/2	24	25	Sale	24	25	23 1/2 Mar 22	25 Mar 1	23 1/2 Mar 22	26 1/2 Feb 4
7,900	25,400		Mid-West Refineries...1	2	Sale	2 1/4	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 4	2 1/2 Mar 15	2 Jan 4	3 Jan 26
12,700	20,100		Miller-Wohl Co common...50	4 1/4	Sale	4 1/4	Sale	4 1/4	Sale	4 1/4 Mar 4	5 1/2 Mar 12	4 1/4 Feb 17	5 1/2 Mar 12
225	925		1/2% conv preferred...50c	30	Sale	30 1/2	31	30 1/2	31 1/2	30 1/2 Mar 3	31 1/2 Mar 11	30 Jan 4	31 1/2 Feb 5
9,200	37,400		Miner Corp of Canada...1	10 1/2	10 1/2	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	10 1/2 Mar 4	12 1/2 Mar 31	10 1/2 Feb 10	12 1/2 Mar 31
175	625		Minnesota P & L 5% pfd...100	105	Sale	104 1/2	105 1/2	103 1/2	106 1/2	104 Mar 19	106 Mar 16	103 1/2 Jan 11	106 Mar 16
3,600	19,200		Missouri Public Service Co...*	32	Sale	31 1/2	Sale	31 1/2	Sale	31 Mar 4	32 Mar 16	30 1/2 Feb 26	34 1/2 Feb 5
41,000	139,700		Molybdenum Corp...1	40 1/2	Sale	46 1/4	Sale	44 1/4	Sale	41 Mar 25	47 Mar 1	40 Jan 4	47 1/2 Feb 18
	550		Monongahela Power Co— 4.40% cum pfd...100	95 1/2	97	98 1/4	100	99 1/4	100	98 1/2 Mar 12	100 Mar 4	95 1/2 Jan 13	100 Mar 4
150	580		4.80% cum pfd ser B...100	103 1/4	104 1/4	106 1/4	Sale	107 1/2	Sale	106 Mar 15	107 1/2 Mar 31	104 1/4 Jan 7	107 1/2 Mar 31
270	2,390		4.50% cum pfd ser C...100	98 1/4	Sale	102 1/2	103 1/2	103	103 1/2	102 1/2 Mar 17	103 1/2 Mar 4	103 Feb 9	103 Feb 9
1,600	7,500		Monroe Loan Society of A...1	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 12	2 1/2 Mar 1	2 1/2 Jan 4	3 Feb 19
510	1,260		Montgomery Ward & Co A...1	17 1/2	17 1/2	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	x17 1/2 Mar 3	17 1/2 Mar 31	17 1/2 Jan 13	17 1/2 Mar 31
350	1,325		Moody's Invest partic pref...*	34 1/2	34 1/2	35 1/2	Sale	35 1/2	36	35 1/2 Mar 15	36 Mar 5	34 1/2 Jan 6	37 1/2 Feb 8
18,800	36,100		Morris Plan Corp (Amer)...10c	5 1/2	5 1/2	6 1/4	6 1/2	7 1/2	Sale	6 1/2 Mar 3	7 1/2 Mar 31	5 1/2 Jan 11	7 1/2 Mar 31
200	800		Mt Clemens Metal Products...1	3 1/4	4 1/4	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 2	4 Mar 4	3 1/2 Jan 22	4 Mar 4
800	3,350		8% cum preferred...2.50	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 2	4 Mar 4	3 1/2 Jan 15	3 1/2 Jan 15
55,400	163,900		Mt Vernon-Woodberry...2.50	15 1/4	16 1/4	17 1/2	Sale	17 1/4	17 1/4	17 1/4 Mar 10	18 Mar 3	16 Jan 13	18 Feb 4
3,330	7,530		Mountain States Power...7.25	17 1/4	Sale	18 1/2	Sale	18 1/4	Sale	18 1/2 Mar 2	19 Mar 12	17 1/4 Jan 4	19 Mar 12
32,700	32,700		Mountain Sts Tel & Tel...100	106	Sale	110 1/2	Sale	110	110 1/2	110 Mar 30	112 1/2 Mar 2	105 1/4 Jan 5	112 1/2 Mar 2
26,700	165,500		Rights w...1					2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 25	3 1/2 Mar 29	2 1/2 Mar 25	3 1/2 Mar 29
1,500	3,000		†Muntz TV Inc...1	1 1/2	Sale	1 1/4	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 3	1 1/2 Mar 3	1 1/2 Jan 5	1 1/2 Jan 5
3,300	8,200		Murray Ohio Mfg Co...1	26 1/2	27 1/2	26 1/2	27 1/2	27 1/4	Sale	26 1/2 Mar 2	27 1/2 Mar 23	26 1/2 Mar 2	28 1/2 Jan 22
1,450	2,600		Muskegon Piston Ring...2.50	7	Sale	7 1/2	Sale	7	Sale	7 Mar 24	7 1/2 Mar 1	7 Jan 4	7 1/2 Jan 27
4,700	12,000		Muskogee Co common...10	29 1/2	30 1/2	29	29 1/2	30 1/2	31 1/2	28 1/2 Mar 8	32 Mar 18	28 1/2 Mar 8	32 Mar 18
1,600	3,100		Muter Company common...50c	5 1/4	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2 Mar 15	6 1/2 Mar 5	5 1/2 Feb 24	6 1/2 Jan 12
1,800	4,000		Nachman Corp...10	14 1/2	14 1/2	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 Mar 1	15 1/2 Mar 31	14 1/2 Jan 6	15 1/2 Feb 5
	1,800		Namm-Loefer's Inc...1	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4	4 1/4	4 Mar 12	4 1/4 Mar 16	4 Jan 13	4 1/4 Jan 13
	65,100		Nat Alfalfa Dehydrating & Milling Company...1	6	Sale	10 1/2	Sale	11 1/4	Sale	9 1/4 Mar 4	11 1/2 Mar 31	5 1/2 Jan 4	11 1/2 Mar 31
23,900	45,500		National Bellas Hess com...1	2	Sale	2	Sale	2	Sale	2 Mar 1	2 1/2 Mar 2	1 1/2 Jan 4	2 1/2 Jan 15
48,200	163,100		National Fuel Gas...*	15 1/2	Sale	17 1/4	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2 Mar 8	17 1/2 Mar 1	15 1/2 Jan 4	17 1/2 Feb 11
800	2,400		Natl Manufacture & Stores...1	11 1/2	12 1/2	11	11 1/2	10 1/2	Sale	10 1/2 Mar 31	11 1/2 Mar 12	10 1/2 Mar 31	13 1/2 Jan 20
38,500	132,400		National Petroleum Ltd...25c	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4 Mar 10	1 1/4 Mar 1	1 1/4 Jan 7	1 1/4 Jan 4
112,100	257,700		Nat Phoenix Industries...10c	2	Sale	2 1/4	Sale	2 1/2	Sale	2 Mar 16	2 1/4 Mar 1	2 Jan 4	2 1/4 Jan 13
2,600	3,800		Nat Presto Industries Inc...2	9 1/2	9 1/2	10 1/4	Sale	10	Sale	9 1/2 Mar 5	10 1/4 Mar 1	9 1/2 Mar 5	11 Feb 11
1,400	4,100		National Radiator Co...4	11 1/2	12 1/2	12	Sale	12	Sale	11 1/2 Mar 15	12 1/2 Mar 18	11 1/2 Mar 15	12 1/2 Jan 21
30,300	44,900		National Research Corp...1	16 1/2	17 1/2	18 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2 Mar 31	20 1/4 Mar 4	16 1/2 Feb 10	20 1/4 Mar 4
6,000	30,400		Natl Rubber Mach com...10	15 1/2	Sale	18 1/2	Sale	17	Sale	16 1/2 Mar 30	18 1/2 Mar 1	15 1/2 Jan 22	18 1/2 Mar 1
6,800	16,700		National Starch Products...1	19 1/4	Sale	23	Sale	25 1/2	Sale	23 Mar 1	26 1/2 Mar 12	18 1/2 Jan 11	26 1/2 Mar 12
100	1,150		National Steel Car Ltd...*	26 1/2	28 1/2	26 1/2	Sale	25 1/2	26	26 1/2 Mar 1	26 1/2 Mar 1	26 1/2 Mar 1	26 1/2 Feb 19
2,600	6,300		National Transit Co...1	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 Mar 1	3 1/2 Mar 1	3 Jan 13	3 1/2 Feb 10
13,600	30,300		National Union Radio...30c	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 16	1 1/2 Mar 3	1 1/2 Mar 16	2 Jan 6
28,900	41,500		Neptune Meter common...2.50	24 1/4	Sale	27 1/4	Sale	30 1/2	Sale	27 Mar 1	31 Mar 18	24 1/4 Jan 11	31 Mar 18
135,400	334,400		Nestle-Lemur Co common...1	3 1/2	4 1/4	4	4 1/2	4	4 1/2			4 Feb 1	4 1/2 Feb 9
7,650	24,080		New Brit Dom Oil Ltd...40c	1 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 25	1 1/2 Jan 4	2 1/2 Mar 25
4,000	10,325		New England Tel & Tel...100	115 1/2	Sale	120 1/2	Sale	118 1/2	Sale	118 1/2 Mar 23	122 1/2 Mar 2	115 1/2 Jan 4	122 1/2 Mar 2
250	7,400		New Haven Clock & Watch...1	2 1/2	3	3	3 1/2	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 9	3 Mar 3	2 1/2 Jan 8	3 1/2 Feb 8
	135,200		4 1/4% conv preferred...20	6 1/2	7 1/4	8	9	8	8 1/4	8 Mar 9	8 1/2 Mar 5	7 Jan 22	9 1/2 Feb 19
	74,300		New Idria Mining & Chemical Co...50c	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 Mar 10	1 1/2 Mar 31	1 Jan 4	1 1/2 Feb 19
34,500	75,600		New Jersey Zinc...25	40	Sale	37 1/4	Sale	42 1/2	Sale	36 1/2 Mar 3	43 1/2 Mar 31	36 1/2 Feb 17	43 1/2 Mar 31
64,200</													

Aggregate Sales in March		American Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		
Shares	Shares	Par		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
1,120	5,220		Pacific Lighting \$4.50 pfd...	99	Sale	104 1/4	Sale	104 1/4	104 1/2	x103 1/2 Mar 16	105 Mar 15	98 3/4 Jan 11	105 Mar 15	
460	1,340		\$4.40 div cum pfd.....	96 1/2	97 1/2	102 1/2	103	103 1/2	104	102 1/2 Mar 2	104 Mar 26	97 1/2 Jan 6	104 Mar 26	
1,210	5,090		\$4.75 div preferred.....	104 1/4	Sale	105 1/4	Sale	105 1/4	106	104 1/4 Mar 1	106 1/2 Mar 4	104 Jan 4	106 1/2 Mar 4	
12,600	36,400		Pacific Northern Airlines..1	2 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 Mar 4	2 1/4 Mar 1	2 Mar 4	2 1/2 Feb 2	
229,400	344,000		Pacific Petroleum Ltd.....1	8 1/4	Sale	9 1/4	Sale	11 1/4	Sale	9 Mar 2	12 1/2 Mar 19	8 1/4 Jan 4	12 1/2 Mar 19	
300	550		Pacific Pwr & Lt 5% pfd.100	101 1/2	103 3/4	104	106	104	107	104 1/2 Mar 10	105 1/2 Mar 4	101 1/2 Jan 13	105 1/2 Mar 4	
2,200	3,200		Pacific Public Serv com....	22 1/2	23	20 1/2	21 1/2	21 1/2	22 1/4	28 Mar 2	28 3/4 Mar 19	20 3/4 Feb 23	26 1/2 Jan 7	
193,600	344,700		Page-Hersey Tubes Ltd.....	26	26 1/2	27 1/2	28	28 1/2	29 1/4	28 Mar 2	28 3/4 Mar 19	26 1/2 Jan 21	28 3/4 Mar 19	
125,300	402,200		Panacoast Petroleum vtc....	66	72 1/4	74	77 1/4	72 1/4	75	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 8	1 1/2 Jan 8	2 1/2 Mar 8	
1,900	3,800		Pantepec Oil (C A) Am shs..	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	4 1/4 Mar 15	5 1/4 Mar 29	4 1/4 Jan 13	5 1/4 Mar 29	
30,400	32,400		Paramount Motors Corp....1	53	56	53	58	53	56	3 Mar 8	4 1/2 Mar 26	53 Jan 7	54 1/2 Jan 12	
111,500	116,700		Park Chemical Company....1	4 1/2	4 3/4	3 1/2	4	4	Sale	3 Mar 8	4 1/2 Mar 26	3 1/2 Mar 8	4 1/2 Jan 19	
7,300	11,300		Parker Pen Co class A.....2	13 1/2	13 1/2	14	14 1/2	19 1/2	Sale	14 1/2 Mar 2	21 Mar 19	13 1/2 Jan 5	21 Mar 19	
30	60		Class B.....2	13 1/4	Sale	14	Sale	18 1/2	Sale	14 Mar 1	20 1/2 Mar 22	13 1/2 Jan 5	20 1/2 Mar 22	
41,100	60,200		Parkersburg-Aetna Corp....1	26	30	26 1/4	28 1/4	30	Sale	7 1/2 Mar 18	7 1/2 Mar 5	7 1/2 Mar 18	8 1/2 Feb 4	
1,100	2,200		Patchogue Plymouth Mills...2	5 1/2	6	5 1/2	6	5 1/2	5 1/2	26 1/2 Mar 5	30 Mar 31	26 1/2 Feb 17	30 Mar 31	
42,000	97,200		Pattican Co Ltd.....2	12 1/2	Sale	13 1/4	Sale	13 1/4	Sale	6 Mar 3	8 1/2 Mar 18	5 1/2 Feb 9	8 1/2 Mar 18	
3,500	10,700		Penn Traffic Co.....2.50	5 1/4	5 1/4	5 1/2	5 1/2	5 1/4	5 1/2	5 1/2 Mar 9	5 1/2 Mar 3	5 1/2 Jan 11	5 1/2 Jan 8	
1,300	4,000		Pennrod Corp common....1	38 1/2	Sale	38 1/2	39 1/4	38 1/2	Sale	13 1/4 Mar 3	13 1/4 Mar 9	12 1/2 Jan 4	14 Feb 25	
2,700	7,250		Penn Water & Power.....1	3	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Sale	37 Mar 29	39 3/4 Mar 8	37 Mar 29	41 1/2 Feb 12	
2,200	3,400		Pep Boys (The) common....1	63 1/2	Sale	63 1/2	Sale	64	Sale	3 1/2 Mar 2	3 1/2 Mar 18	3 1/2 Mar 7	3 1/2 Mar 18	
10,700	24,900		Pepperell Mfg Co (Mass)...2.50	14	14 1/4	15 1/4	Sale	15 1/2	15 1/4	62 1/2 Mar 2	65 1/4 Mar 18	60 1/4 Jan 14	65 1/4 Mar 18	
11,800	21,000		Perfect Circle Corp.....2.50	5 1/2	Sale	5 1/2	6	6 1/2	Sale	15 1/2 Mar 1	15 1/2 Mar 29	14 1/2 Feb 25	15 1/2 Mar 29	
2,900	11,300		Phillips Packing Co.....10c	3 1/2	Sale	4 1/4	Sale	4 1/4	4 1/4	5 1/2 Mar 4	6 1/2 Mar 31	5 1/2 Jan 4	6 1/2 Mar 31	
			Phillips Screw Company....10c	24 1/2	Sale	22 1/2	24	24	Sale	4 Mar 2	4 Mar 15	3 1/2 Jan 4	4 1/2 Mar 15	
			Pierce Governor Co com....1	24 1/2	Sale	22 1/2	24	24	Sale	22 1/2 Mar 25	24 Mar 31	22 1/2 Mar 25	26 Jan 8	
			Pinchin Johnson & Co Ltd											
			American shares.....10s	10		10		10						
30,400	42,000		Pioneer Gold Mines Ltd....1	1 1/2	Sale	1 1/2	2	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 10	2 Mar 4	1 1/2 Jan 11	2 Feb 15	
13,100	34,900		Piper Aircraft Corp com....1	2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 17	3 Mar 3	2 Jan 4	3 Mar 3	
5,790	13,930		Pitts & Lake Erie RR.....50	66 1/2	Sale	68 3/4	Sale	66 3/4	Sale	65 1/2 Mar 31	69 1/2 Mar 1	65 1/2 Jan 8	69 1/2 Feb 12	
4,500	12,200		Pitts Metallurgical Co....5	34	34 1/4	35 1/4	Sale	36	37	35 1/2 Mar 2	38 1/2 Mar 12	33 1/2 Jan 11	38 1/2 Mar 12	
6,100	17,943		Pittsburgh Railways Co....	7 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	6 3/4	6 1/2 Mar 9	6 1/2 Mar 18	6 1/2 Mar 9	8 Jan 4	
1,600	2,900		Pleasant Valley Valley Co..1	3 1/2	3 1/2	3	3 1/4	2 7/8	3	2 1/2 Mar 25	3 1/4 Mar 9	2 1/2 Mar 25	3 1/2 Jan 11	
275	900		Pneumatic Scale Corp....10	21	21 1/4	22 1/4	Sale	22 1/2	23	22 1/2 Mar 25	23 Mar 3	21 1/2 Jan 5	23 Jan 12	
6,100	21,900		Polaris Mining Co.....25c	3 1/2	3 1/2	3	3 1/4	3 1/2	3 1/2	3 Mar 5	3 1/2 Mar 30	2 1/2 Jan 21	3 1/2 Jan 7	
6,800	10,000		Powdrell & Alexander.....2.50	6 1/2	Sale	6 1/2	5 1/2	5 1/2	6	5 1/2 Mar 3	6 Mar 11	5 1/2 Feb 1	6 1/2 Jan 4	
565	1,590		Power Corp of Can com....	36 1/4	37	37 1/4	Sale	38 1/4	38 1/2	x37 1/4 Mar 1	40 1/2 Mar 10	36 Jan 15	40 1/2 Mar 10	
			6% 1st preferred.....100	110		112	Sale	110						
1,400	3,550		Pratt & Lambert.....	41 1/2	Sale	43 1/2	Sale	44 1/2	Sale	43 1/4 Mar 10	45 Mar 29	40 1/2 Jan 14	45 Mar 29	
1,600	3,700		Prentice-Hall Inc com....2.50	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	9 1/2	9 1/2 Mar 12	9 1/2 Mar 4	9 1/2 Jan 12	10 Feb 5	
9,400	18,200		Pressed Metals of Amer....1	9 1/2	9 1/4	9 1/2	9 1/2	8 3/4	Sale	8 1/2 Mar 29	9 1/2 Mar 19	8 1/2 Mar 29	10 Jan 26	
29,500	87,800		Preston East Dome Mines..1	2 1/4	Sale	3 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4 Mar 23	3 1/4 Mar 3	2 1/4 Mar 23	3 1/4 Feb 18	
16,600	38,600		Producers Corp of Nev....1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/4 Mar 24	1 1/2 Mar 8	1 1/4 Jan 18	1 1/2 Jan 26	
4,300	12,600		Prosperity Co B com.....	11 1/4	Sale	12 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2 Mar 31	12 1/2 Mar 8	10 1/2 Jan 7	14 1/2 Feb 19	
22,200	43,300		Providence Gas Co.....	8	Sale	8 1/2	Sale	9	Sale	8 1/2 Mar 1	9 1/2 Mar 30	8 Jan 4	9 1/2 Mar 30	
			Public Serv of Colorado											
			4 1/4% cum preferred.....100	99 1/2	100 1/2	101 1/2	Sale	102 1/2	103	101 1/4 Mar 16	103 Mar 26	99 1/2 Jan 2	x103 Feb 9	
2,200	8,300		Puget Sound Pulp & Timb...1	31 1/4	Sale	34	34 1/2	34 1/2	Sale	33 1/2 Mar 11	34 1/2 Mar 8	31 1/4 Jan 4	35 Jan 27	
1,100	5,500		Pyle-National Co com....5	13 1/2	14 1/4	16	16 1/4	15	Sale	14 1/2 Mar 23	16 1/4 Mar 5	14 Jan 6	16 1/4 Feb 9	
28,650	31,600		Pyrene Manufacturing.....10	34	Sale	35	Sale	24 1/2	Sale	x24 1/2 Mar 30	38 1/2 Mar 15	x24 1/2 Mar 30	35 1/2 Jan 28	
			300 Quebec Power Co.....	20 1/2	22	22	24 1/4	22	24 1/4				21 1/4 Jan 27	22 1/2 Jan 27
300	500		Rys & Util Invest cl A com..1	3 1/4	3 1/4	3 1/4	Sale	3 3/4	3 3/4	3 1/4 Mar 1	3 1/4 Mar 1	3 1/4 Jan 8	3 1/4 Jan 8	
1,025	2,675		Rath Packing Co com....10	22 3/4	23	24	Sale	23 3/4	24	23 Mar 25	24 1/2 Mar 5	22 1/2 Jan 11	24 1/2 Feb 8	
12,000	19,100		Raymond Concrete Pile....	44 1/2	Sale	49 1/2	Sale	50	Sale	49 1/2 Mar 2	54 1/2 Mar 5	44 1/2 Jan 4	54 1/2 Mar 5	
1,100	3,000		Reading Tube Corp A.....6.25	6 1/2	6 1/2	6 1/2	7	6 1/2	7	6 1/2 Mar 2	7 1/2 Mar 12	6 1/2 Jan 12	7 1/2 Mar 12	
9,500	13,200		Class B.....10c	4 3/4	4 3/4	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	4 1/2 Mar 1	5 1/2 Mar 31	4 1/2 Jan 7	5 1/2 Mar 31	
2,800	7,700		Reda Pump Company.....1	6 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2 Mar 5	7 1/2 Mar 22	6 1/2 Jan 27	8 Feb 18	
4,400	7,000		Regal Shoe Co.....	8 1/2	8 1/4	7 1/4	8	7 1/2	8 1/2	7 1/2 Mar 9	9 1/4 Mar 11	7 1/2 Feb 15	9 1/4 Mar 11	
600	2,400		Reis (Robert) & Co com....1	7	Sale	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 4	7 1/2 Mar 22	7 1/2 Jan 4	7 1/2 Jan 29	
8,100	23,300		Reliance Elec & Eng Co....5	27 1/2	Sale	30	Sale	30 1/2	Sale	29 Mar 12	30 1/2 Mar 24	25 1/2 Feb 8	30 1/2 Mar 24	
22,600	58,100		Remington Arms Co Inc....1	8 1/2	Sale	7 1/2	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2 Mar 1	8 1/2 Mar 8	7 1/2 Feb 26	9 Jan 5	
2,900	7,100		Rice Six Inc.....	23 1/2	25	23 1/2	Sale	24 1/4	25 1/4	23 1/2 Mar 1	24 1/2 Mar 24	22 Jan 18	24 1/2 Mar 24	
4,800	12,500		Richmond Radiator com....1	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Mar 18	1 1/2 Jan 5	1 1/2 Feb 5	
2,800	3,400		Rico Argentine Mining.....50c	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2 1/2	Sale	1 1/2 Mar 24	2 1/2 Mar 31	1 1/2 Feb 4	2 1/2 Mar 31	
			Rio Grande Valley Gas											
22,300	114,400		(Texas Corp) vtc.....1	2 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 1/2 Mar 3	2 1/2 Mar 1	2 1/2 Jan 11	2 1/2 Jan 20	
			Rochester Gas & Electric											
540	2,370		4% preferred F.....100	89	Sale	96 1/4	Sale	97	Sale	96 1/4 Mar 1	99 Mar 25	89 Jan 4	99 Mar 25	
			Rolls-Royce Ltd											
100	100		Amer dep rcts ord reg...£1	9	9 1/2	10	10	9	9 1/2	9 1/2 Mar 12	9 1/2 Mar 12	9 1/2 Mar 12	9 1/2 Mar 12	
3,900	13,800		Rome Cable Corp com....5	18	Sale	18 1/2	Sale	18 1/4	18 1/2	17 1/2 Mar 25	19 1/2 Mar 4	17 1/2 Jan 8	20 1/2 Jan 20	
3,200	7,300		Roosevelt Field Inc.....5	19 1/4	20 1/4	19 1/4	Sale	18 1/2	19 1/2	18 1/2 Mar 2	19 1/2 Mar 5	18 1/2 Mar 2	20 1/2 Jan 11	
6,140	17,740		Rotary Elec Steel Co.....10	33	Sale	34 1/2	Sale	34 1/2	Sale	33 Mar 24	35 Mar 19	32 1/2 Feb 2	35 Feb 18	
2,900	9,400		Rowe (The) Corp com....1	12 1/2	12 1/2	13	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2 Mar 25	13 Mar 1	11 1/2 Mar 25	13 Feb 12	
21,200	47,400		Royalite Oil Co Ltd.....	12 1/2	Sale	13	Sale	13 1/4	Sale	12 1/2 Mar 9	13 1/4 Mar 22	12 1/2 Jan 4	13 Feb 10	
100	800		Russek Fifth Ave Inc....1.25	5	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2 Mar 19	5 1/2 Mar 19	5 Jan 4	5 1/2 Jan 25	
4,600	8,800		Ryan Aeronautical Co....1	14 1/4	15	16 1/4	Sale	19 1/2	Sale					

Aggregate Sales in March		American Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		Highest Sale		RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Jan. 1	Par		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
140	1,380		Southern Calif Edison—	46	48	49	Sale	47½	48½	47	Mar 8	50	Mar 23
1,400	5,500		5% original preferred...25	27%	Sale	28%	Sale	27¾	28½	27¾	Mar 12	28%	Mar 3
1,800	3,000		4.88% cum preferred...25	35%	36¼	36%	36¾	37¾	38¼	36	Mar 3	37%	Mar 21
6,400	20,500		4.56% conv pref...25	32½	Sale	33%	Sale	x35	Sale	x35	Mar 1	x35	Mar 21
5,400	17,500		4.48% conv preference...25	25½	Sale	26%	Sale	26%	Sale	25½	Mar 15	26%	Mar 29
800	2,900		4.32% cum preferred...25	24½	25½	25¼	25½	25½	25½	25¼	Mar 3	25%	Mar 12
3,200	4,700		4.08% preferred...25	5½	5½	5½	5½	5½	Sale	5½	Mar 2	6½	Mar 16
3,100	7,000		Southern Pipe Line...1	41½	Sale	49%	Sale	50	Sale	47	Mar 5	50%	Mar 23
4,700	12,500		Standard Royalty Co...5	4¾	5¼	4¾	5	5	Sale	4¾	Mar 25	5½	Mar 9
300	2,500		Spencer Shoe Corp...5	2¾	3%	4½	5	4	4%	4¾	Mar 30	4¾	Mar 9
			Stahl-Meyer Inc common...*										
			Standard Brewing Company										
			Name changed to										
			Standard Industries Inc										
			(Effective March 24)										
8,000	28,100		Standard Dredging Corp...1	3%	3%	3%	Sale	4	Sale	3%	Mar 1	4¾	Mar 22
450	1,600		\$1.60 conv preferred...20	19	19½	19¼	20	18½	19	19	Mar 18	19½	Mar 3
6,200	21,000		Standard Forgings Corp...1	12	12½	13	Sale	13	13½	13	Mar 1	14¾	Mar 11
66,000	111,600		Standard Industries Inc...1	1½	Sale	1%	Sale	1%	Sale	1½	Mar 15	2%	Mar 10
8,800	23,000		Standard Oil (Ky)...10	42¾	Sale	44	Sale	44	Sale	42½	Mar 25	44½	Mar 1
67,000	120,800		Standard Packaging Corp...1	16½	Sale	17%	Sale	19½	Sale	16%	Mar 5	20%	Mar 26
6,100	12,800		Convertible preferred...10	25	Sale	26%	27	27	28	26%	Mar 3	28½	Mar 22
10,500	56,300		Standard Pwr & Lt com...1	13¾	Sale	13%	Sale	14¾	Sale	13%	Mar 1	14¾	Mar 19
1,300	2,400		Class B common...*	13	13%	13%	14	13½	14½	13%	Mar 10	14	Mar 19
2,300	7,400		Standard Products Co...1	8¼	8%	8	8¼	8¼	Sale	8	Mar 3	8¼	Mar 8
7,400	32,100		Standard-Thomson Corp...1	4¾	Sale	6¼	Sale	5½	Sale	5½	Mar 17	6¼	Mar 1
3,600	11,900		Standard Tube class B...1	4¾	4¾	4¾	4¾	5%	Sale	4¾	Mar 3	5½	Mar 29
12,700	20,900		Starrett (The) Corp...1	3¾	Sale	3	3¾	3¾	Sale	3¾	Mar 4	3¾	Mar 31
1,000	2,800		Steel Co of Canada ord...5	31	31¾	30%	31	x31	Sale	29%	Mar 24	x31	Mar 31
6,800	12,200		Steel Parts Corp...5	2¾	3	3½	3½	3½	3½	3%	Mar 2	3%	Mar 10
650	1,800		Steel (A) & Co common...*	17¼	17½	17%	Sale	17	17¼	17	Mar 12	17½	Mar 15
3,000	4,700		Sterling Aluminum Prod...5	14¼	Sale	14¾	Sale	14	Sale	14	Mar 29	15½	Mar 16
1,000	3,000		Sterling Breweries Inc...1	9¾	Sale	9¾	9¾	9¾	9¾	9¾	Mar 3	9¾	Mar 8
20,700	52,400		Sterling Engine Co...10c	2	Sale	1%	Sale	2%	Sale	1%	Mar 1	2%	Mar 26
8,300	23,300		Sterling Inc...1	2¾	2%	2%	Sale	2%	Sale	2%	Mar 5	3	Mar 2
800	2,100		Stetson (John B) com...*	20½	21	21	21½	21¾	Sale	21¼	Mar 11	22	Mar 10
38,700	136,100		Stinnes (Hugo) Corp...5	10	Sale	13½	Sale	15	Sale	12%	Mar 4	15¼	Mar 29
400	1,850		Stop & Shop Inc...1	30	31	28	28½	28½	30	28½	Mar 12	29	Mar 15
1,900	8,100		Stroock (S) & Co Inc...*	18¼	18%	19	19¼	17%	Sale	17%	Mar 23	18½	Mar 8
1,800	3,300		Sun Ray Drug Co com...25c	4¾	Sale	5%	Sale	5	5¼	5	Mar 19	5¼	Mar 10
1,900	10,600		Sunrise Supermarkets Corp...1	9½	Sale	9%	9%	9%	Sale	9%	Mar 22	9%	Mar 2
1,000	11,100		Superior Portland Cement...*	—	—	20¼	20¾	23¼	23%	20%	Mar 3	25¼	Mar 12
10,500	19,300		Superior Tool & Die Co...1	3	3¾	3	Sale	3	Sale	2%	Mar 3	3¾	Mar 17
1,000	6,125		Swan-Finch Oil Corp...15	9½	10½	14%	15%	13½	Sale	13	Mar 31	15½	Mar 3
3,650	12,950		Talon Inc class A common...8	11¾	Sale	13¾	Sale	12¾	Sale	12¾	Mar 12	13¼	Mar 1
3,850	14,450		Class B common...5	11	12	12%	Sale	12½	Sale	12	Mar 4	12½	Mar 15
3,400	7,400		Tampa Electric Co...*	53½	53%	54	Sale	54	Sale	53½	Mar 29	55¾	Mar 11
68,600	224,300		Technicolor Inc common...1	14¾	Sale	12%	Sale	13	Sale	12%	Mar 1	13¾	Mar 11
125	225		Texas P & L \$4.66 pfd...*	101	105½	107	110	108¼	110¼	109	Mar 11	110	Mar 16
3,400	10,500		Thow Shovel Co com...5	21½	Sale	23¼	Sale	22½	Sale	22½	Mar 25	23¾	Mar 3
15,900	36,000		Thiokol Chemical Corp...1	9%	Sale	10%	10%	10%	Sale	9%	Mar 24	11	Mar 3
9,000	16,600		Thor Corporation com...20	14¾	Sale	14¾	Sale	12%	Sale	12	Mar 24	14%	Mar 3
950	2,700		Thoroare Markets Inc...25c	21	22	21¼	22½	22½	23	21¼	Mar 3	23	Mar 19
19,500	60,300		Tilo Roofing Inc...1	7	7%	8%	Sale	8½	Sale	8¼	Mar 30	9½	Mar 19
1,800	4,600		Tishman Realty & Constr...1	18%	19¼	18%	18%	19%	Sale	18¾	Mar 1	20¾	Mar 8
1,150	6,450		Tobacco & Allied Stocks...5	41½	42½	40	Sale	42	44	40	Mar 1	43	Mar 10
			Tobacco Secur Trust Co										
680	600		Am dep rets ord reg shs...21	6%	6%	6	6%	5½	5%	5½	Mar 15	6	Mar 12
800	1,000		Am dep rets def reg...50	1	1½	½	1	¾	¾	¾	Mar 9	¾	Mar 9
2,300	27,500		Fodd Shipyards Corp...25	44%	Sale	51%	Sale	51	51%	49%	Mar 16	52%	Mar 1
10,700	33,000		Toklan Royalty Corp...70c	4¾	Sale	4¾	Sale	4	Sale	4	Mar 8	4%	Mar 12
1,200	2,800		Toledo Edison 4¼% pfd...100	94	Sale	100¼	Sale	100½	Sale	99¾	Mar 15	101	Mar 19
7,600	29,700		Tonopah Mining of Nev...1	1¾	Sale	1%	Sale	1%	Sale	1%	Mar 5	1½	Mar 1
20,600	80,800		Trans Empire Oils Ltd...*	2	Sale	2½	Sale	2%	Sale	2%	Mar 9	2½	Mar 3
4,600	10,200		Trans-Lux Corp...1	2%	3%	3	3%	3	Sale	2¾	Mar 16	3	Mar 3
177,100	549,400		Tri-Continental Corp warr...1	4	Sale	4¾	Sale	4¾	Sale	4¾	Mar 25	5	Mar 9
7,300	14,250		True Temper Corp...*	18%	Sale	19¾	Sale	22½	Sale	19¾	Mar 1	22½	Mar 31
50	190		Trunz Inc...*	17	18½	19	20	18	19	18½	Mar 22	19	Mar 16
1,100	4,100		Ulen Realization Corp...10c	2	2½	2%	2%	2%	2%	2½	Mar 4	2%	Mar 10
9,000	33,100		Unexcelled Chemical Corp...5	3¼	Sale	4¾	Sale	3%	Sale	3¾	Mar 18	4%	Mar 1
1,200	8,000		Union Gas of Canada...*	34¾	Sale	36¾	37	36¾	37¼	36%	Mar 26	38¾	Mar 18
500	1,300		Union Investment Co...4	8%	9¼	7%	8¼	8%	8%	8%	Mar 2	8%	Mar 5
			Union Oil Co of Calif—										
2,275	4,500		\$3.75 pfd series A...*	94	Sale	97%	98¼	98	Sale	97¾	Mar 24	98½	Mar 5
10	160		Union SIK Yds of Omaha...100	75¾	Sale	79	82	79½	Sale	79½	Mar 31	79½	Mar 31
31,900	53,500		United Aircraft Prod...50c	5¾	Sale	5%	Sale	5%	Sale	5	Mar 2	6%	Mar 19
2,050	5,250		United Elastic Corp...20	34½	Sale	32¾	33½	33	Sale	32%	Mar 3	34¾	Mar 18
850	2,600		United Milk Prod com...*	7¾	8¼	7¾	8	7	7%	7	Mar 30	8	Mar 9
			United Molasses Co Ltd—										
800	1,200		Amer dep rets ord reg...*	4½	4¾	4½	4¾	4¾	5	4½	Mar 12	4½	Mar 12
160	280		United N J RL & Canal...100	220	224	226¾	Sale	230½	Sale	225	Mar 17	230½	Mar 31
800	1,600		United Profit Shar com...25c	7	¾	¾	¾	¾	¾	¾	Mar 2	¾	Mar 24
400	400		10% preferred...10	4¾	5	4½	4¾	4%	5½	4½	Mar 2	5½	Mar 2
31,900	73,800		United Shoe Mach com...25	36¾	Sale	40	Sale	41¾	Sale	40	Mar 1	43¼	Mar 12
1,690	4,200		Preferred...25	37	Sale	39	Sale	38¾	39¾	38¾	Mar 30	40	Mar 11
2,200	7,700		United Specialties com...1	14%	Sale	12%	12%	12	Sale	12	Mar 30	12%	Mar 30
110,600	644,600		U S Air Conditioning...10c	3	Sale	4%	Sale	3%	Sale	3%	Mar 30	4%	Mar 1
3,200	12,400		U S Finishing Company...*	17½	Sale	18½	Sale	17¼	17%	17¼	Mar 19	18½	Mar 1
1,000	2,975		\$4 conv preferred...*	64	65	65½	66	65	66	65½	Mar 4	68¼	Mar 12
29,900	87,100		U S Foll class B...1	39%	Sale	44	Sale	46¼	Sale	43¾	Mar 4	47½	Mar 11
8,600	20,200		U S & Internat Sec com...*	6%	6½	7%	Sale	7½	7%	7%	Mar 9	7%	Mar 9
1,875	6,025		\$5 1st pfd with warr...*	88	Sale	94¼	Sale	95¼	95½	93¾	Mar 5	95½	Mar 23
14,600	36,300		U S Rubber common...1	5½	Sale	6	Sale	5¼	5%	4%	Mar 24	6¼	Mar 2
3,400	6,600		U S Rubber Reclaiming Co...1	1½	2	1½	Sale	1¼	Sale	1¼	Mar 4	1½	Mar 8
5,700	28,000		United Stores Corp com...50c	¾	Sale	1½	1%	1½	Sale	1½	Mar 3	1¾	Mar 12
6,600	12,100		Universal Consol Oil Co...10	57									

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	American Stock Exchange STOCKS Par	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1				
			Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
78,900	164,600	Western Homestead Oils Ltd	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38,600	79,400	Western Leaseholds Ltd	4%	4%	5	5	5 1/2	5 1/2	4 1/2	6	4%	6	6
20	130	7% 1st preferred	169	173	180	182 1/2	180	190	180	180	175	182 1/2	182 1/2
500	1,100	West Tablet & Stationery	33 3/4	34	33 1/2	34	32 3/4	33 3/4	32 3/4	34	32 3/4	34	35
1,750	5,575	Westmoreland Coal Co	11	11 1/4	10 3/4	11	9 1/2	9 3/4	9 1/2	10 1/2	9 1/2	10 1/2	11 1/2
675	2,525	Westmoreland Inc	18 1/2	19	17 1/2	17 1/2	16 1/2	17	16 1/2	17 1/2	16 1/2	17 1/2	19
150	450	Weyenberg Shoe Mfg Co	24 1/2	25 1/2	25 1/2	27 1/2	25 1/4	26	25 1/2	26 1/2	25 1/2	26 1/2	27 1/2
12,000	33,200	Whirlpool Corp	18 1/2	19	18 1/2	19	17 1/2	18 1/2	17 1/2	19	17 1/2	19	20 1/2
4,000	12,100	White's Auto Stores Inc	7 1/2	8 1/4	7 1/4	7 3/4	8 1/2	8 1/2	7 1/2	8 1/2	7 1/2	8 1/2	9 1/2
1,000	1,400	5 1/2% conv preferred	21 1/2	22 1/2	20 1/2	21 1/2	20 1/2	21 1/2	20 1/2	21 1/2	20 1/2	21 1/2	22 1/2
100	100	Whitman (Wm) & Co	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 3/4	3 3/4
10,100	24,800	Wichita River Oil Corp	4 1/2	5	5	5	4 1/2	5 1/4	4 1/2	5 1/4	4 1/2	5 1/4	5 1/4
1,900	6,500	Wickes (The) Corp	8	8 1/2	8 1/4	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2
2,550	6,200	Williams (R C) & Co	6	6 1/4	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2
500	1,200	Willson Products Inc	11 1/4	11 1/2	10 1/2	11	10 1/2	11 1/2	11	11 1/2	10 1/2	11 1/2	11 1/2
132,500	438,500	Wilrich Petroleum Ltd	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4,600	7,900	Wilson Brothers common	2 1/2	2 3/4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
2,575	3,550	5% preferred	10	10 1/4	11 1/4	12	11 1/4	11 1/4	10 1/2	11 1/4	10 1/2	11 1/4	11 1/4
100	190	Wisconsin P&L 4 1/2% pfid	102	104	103 3/4	105	105	106 1/2	103 1/2	107 1/2	102 3/4	107 1/2	107 1/2
750	2,000	Wood Newspr Mach Corp	14 1/4	15 1/2	16	16 1/4	16 1/2	17	16 1/2	17	15 1/2	17	17 1/2
2,700	6,000	Woodall Industries Inc	13	13 1/2	12 1/2	13	12 1/2	13	12 1/2	13 1/2	12 1/2	13 1/2	13 1/2
16,600	47,100	Woodley Petroleum Corp	32 1/4	33	39 1/4	39 1/2	43 1/4	43 1/2	38 1/2	43 1/2	32 1/4	43 1/2	43 1/2
1,200	2,200	Woolworth (F W) Ltd	9 1/4	9 3/4	9 1/4	9 3/4	9 1/2	10 1/4	9 1/2	9 3/4	8 1/2	9 3/4	9 3/4
42,100	101,100	Amer dep receipts	3 1/4	4	3 1/4	4	3 1/4	4	3 1/4	4	3 1/4	4	4
		6% preference	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
		Wright-Hargreave Ltd	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
		BONDS											
68,000	284,000	Appalachian El Pwr 3 1/4s	101 1/4	102 1/4	104 1/4	104 1/4	104	104 1/4	104	104 1/4	101 1/4	104 1/4	104 1/4
10,000	10,000	Bethlehem Steel 6s	132	132	138	138	138	138	138	138	132	138	138
46,000	213,000	Boston Edison 2 1/4s	97 1/4	98 1/4	99 1/2	100 1/2	100 1/4	101 1/2	100 1/2	101 1/2	97 1/4	101 1/2	101 1/2
100,00	259,000	Chicago Transit Authority	88 1/2	89 1/2	90	90	90 1/2	90 1/2	89 1/2	90 1/2	88 1/2	90 1/2	91 1/4
33,000	117,000	3 1/4s rev ser '47	64	65 1/2	67	67	65 1/4	66 1/2	65 1/4	67 1/2	64 1/2	67 1/2	67 1/2
53,000	108,000	1st mtge 4s ser A	57 1/2	58 1/4	62	63 1/2	62 1/2	63	62 1/2	63	58 1/4	63 1/2	63 1/2
23,000	73,000	Eastern Gas & Fuel	94	95 1/4	99	102	97	97	97	100 1/4	94 1/4	100 1/4	100 1/4
2,000	2,000	3 1/2s	103 1/2	105	105	108	105 1/2	108	105 1/2	108	104 1/4	108	108
		Elmira Wtr Lt & RR 5s	91	93	93	93	93	93	93	93	91	93	93
		Ercole Marelli Elec Mfg Co	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1,000	8,000	6 1/2s with '40 cou'n	93 1/2	96	94 1/2	98	94 1/2	96 1/2	96	96	93 1/2	96	96
6,000	9,000	6 1/2s ex 1947 coupon	98 1/2	100	99 1/2	100	101 1/4	103	99 1/2	103	98 1/2	103	103
2,000	7,000	Finland Res Mtge Bank	50	52	45	51	45	52	49	49	49	50	50
2,000	2,000	5s stamped	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
2,000	2,000	Delta Hamburg Electric 7s	141 1/2	141 1/2	144 1/2	144 1/2	144 1/2	144 1/2	141 1/2	141 1/2	141 1/2	141 1/2	141 1/2
2,000	2,000	Delta Hamburg El & Under-ground	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
		Isarco Hydro-Elec Co	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		7s with '40 coupon	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
218,000	900,000	Italian Power Realization	82	82	82 1/2	82 1/2	82 1/2	82 1/2	82 1/2	82 1/2	81 1/2	82 1/2	82 1/2
5,000	5,000	Trust 6 1/2s liq tr cfts	141	141	144 1/2	144 1/2	144 1/2	144 1/2	141	141	141	141	141
		Leonard Tietz 7 1/2s	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
		Mansfield Mtn & Smelting	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2	99 1/2
3,000	3,000	Delta	102 1/2	103	103 1/2	103 1/2	103 1/2	103 1/2	102 1/2	103 1/2	102 1/2	103 1/2	103 1/2
7,000	21,000	Midland Valley RR 4s	142 1/4	142 1/4	147	147	150	150	142 1/4	150	142 1/4	150	150
1,000	1,000	New Eng Pwr 3 1/4s	85 1/2	87 1/2	87 1/2	89 1/2	89 1/2	91 1/2	89 1/2	91 1/2	85 1/2	91 1/2	91 1/2
7,000	28,000	Delta Nippon El Pow 6 1/2s	102 1/2	103	104 1/2	105 1/2	104 1/2	105 1/2	104 1/2	105 1/2	102 1/2	105 1/2	105 1/2
35,000	140,000	6 1/2s extended	97 1/2	99 1/2	101 1/4	102 1/2	102 1/4	103	102 1/2	103	99 1/2	103 1/2	103 1/2
16,000	33,000	Ohio Power 3 1/4s	101 1/2	102 1/2	102	102 1/2	103 1/2	103 1/2	102 1/2	103 1/2	101 1/2	103 1/2	103 1/2
18,000	38,000	1st mortgage 3s	99	102	101 1/2	103	101	103	101 1/2	103	99 1/4	103 1/2	103 1/2
		Penn Water & Pwr 3 1/4s	99	102	101 1/2	103	101	103	101 1/2	103	99 1/4	103 1/2	103 1/2
		Piedmont Hydro-Elec Co	91	93	93	93	93	93	93	93	93 1/2	93 1/2	93 1/2
		6 1/2s with '40 cou'n	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15,000	15,000	Delta Prussian Electric 6s	147	148 1/2	153 1/2	155	154 1/2	155 1/4	153	153	147	155 1/4	155 1/4
21,000	62,000	Pub Serv El & Gas 6s	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
3,000	3,000	6s registered	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
2,000	2,000	Delta Ruhr Gas Corp 6s	91	95	92	98	94	100	93	93	91	98	98
5,000	5,000	Delta Ruhr Hsg Corp 6 1/2s	66 1/2	68	75	76	82	82	68	82	66 1/2	82	82
82,000	256,000	Sapphire Petroleum 5s	101	101	103 1/4	103 1/4	102 3/4	103 1/4	102 3/4	103 1/4	101	103 1/4	103 1/4
172,000	653,000	Southern Cal Edison 3s	97 1/4	99 1/2	99	102	100	102 1/2	97 1/4	102 1/2	97 1/4	102 1/2	102 1/2
		3 1/4s series A	95	98	100	103	101 1/2	102 1/2	101 1/2	102 1/2	98	102 1/2	102 1/2
9,000	26,000	2s series B	94	97	97 1/4	101	98	100 1/4	100 1/4	100 1/4	97	100 1/4	100 1/4
13,000	17,000	3s series C	98 1/2	101	100 1/2	103	100 1/2	102 1/2	100 1/2	102 1/2	98 1/2	102 1/2	102 1/2
		3 1/4s series D	104 1/2	106	105	106	104	105 1/2	106	105 1/2	104 1/2	106	106
9,000	9,000	3 1/4s series E	100 1/2	101 1/2	103 1/4	103 1/4	103	103 1/2	103	103 1/2	101 1/2	103 1/2	103 1/2
35,000	114,000	South Calif Gas 3 1/4s	96 1/4	100	99 1/4	103	99 1/2	100	99 1/2	100	97 1/4	100	100
		Southern Counties Gas	100 1/2	102	102 1/2	103	102 1/2	103 1/2	102 1/2	103 1/2	100 1/2	103 1/2	103 1/2
3,000	5,000	of California 3s	100 1/2	102	102 1/2	103	102 1/2	103 1/2	102 1/2	103 1/2	100 1/2	103 1/2	103 1/2
25,000	31,000	Southwestern Gas & Electric	90	93	90	93	91	93	90	93	90	93	93
7,000	11,000	Spalding (AG) & Bros 5s	81 1/2	86	81 1/4	85	85	85	83	85	81 1/2	85	85
4,000	5,000	Starrett Corp	152	160	152	158	163	167	153	166	153	166	166
95,000	198,000	Collateral trust 5s	153	160	158 1/2	160	158 1/2	160	152 1/2	160	152 1/2	160	160
		Stinnes (Hugo) Corp	95	95	95 1/2								

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	American Stock Exchange BONDS	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1							
			Bid	Ask	March 1	March 31	Lowest	Highest	Lowest	Highest						
		ΔCauca Valley (Rep of Colombia) extl s f 7s-1948	69	--	74	--	74	--	--	--	--	--	--			
		ΔCentral Bk of German State & Prov Banks														
3,000	3,000	6s series A-----1952	--	--	--	--	105	Sale	105	Mar 31	115	Mar 18	105	Mar 31	115	Mar 18
13,000	13,000	6s series B-----1951	--	--	--	--	103	115	113	Mar 19	117	Mar 19	113	Mar 19	117	Mar 19
1,000	165,000	Danish Cons Municipal														
7,000	18,000	ΔDanzig Port & Waterways Board 6½s-----1928	102½	Sale	99	100	99¼	101	99½	Mar 17	99½	Mar 17	199½	Mar 17	102½	Jan 8
39,000	39,000	ΔGerman Cons Mun 7s-1947	16	17½	18	19½	18½	20	20	Mar 22	20½	Mar 12	17½	Jan 6	21	Jan 18
36,000	36,000	ΔSk fd secured 6s-----1947	--	--	--	--	120	Sale	120	Mar 31	135	Mar 18	120	Mar 31	135	Mar 18
2,000	2,000	ΔHanover (City) Ger 7s-1939	--	--	--	--	105	121	111	Mar 24	123	Mar 18	111	Mar 24	123	Mar 18
17,000	17,000	ΔHanover (Prov) 6½s-1949	--	--	--	--	142	--	140	Mar 18	140	Mar 18	140	Mar 18	140	Mar 18
	1,000	ΔLima (City) Peru 6½s-1958	48	51	51½	55	53½	--	--	--	--	--	51	Feb 8	51	Feb 8
	7,000	Maranhao (State of) Brazil														
		Stpd pursuant to Plan A														
		Int reduced to 2½s-2008	40	--	40	--	40	--	--	--	--	--	41	Jan 7	41	Jan 7
		ΔMedellin (Colomb) 7s-1961	69	--	74	--	74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Mortgage Bank of Bogota														
		Δ7s issue May 1927-1947	66¼	--	66	--	66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Δ7s issue Oct 1927-1947	65	--	66	--	66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ΔMtg Bk of Chile 6s-1931	58	--	62	--	63	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13,000	36,000	Mtge Bk of Denmark 6s-1972	100	Sale	103	104	104	104½	104½	Mar 16	104½	Mar 16	100	Jan 4	104½	Mar 16
		Parana (Brazil)														
		Stpd pursuant to Plan A														
		Int reduced to 2½s-2008	36	40	37	40	38½	40	--	--	--	--	36½	Jan 7	37	Jan 26
		Peru (Republic of)														
1,000	4,000	2½s series E-----1997	42½	44½	45	--	46	--	46	Mar 12	46	Mar 12	44½	Jan 22	46	Mar 12
471,000	1,257,000	3s sinking fund-----1997	39¼	Sale	42¼	Sale	43½	Sale	42¼	Mar 1	43½	Mar 10	39¼	Jan 4	43½	Mar 10
		Rio de Janeiro														
		Stpd pursuant to Plan A														
		Int reduced to 2%-----2012	32¼	Sale	32	34	32½	34	32½	Mar 4	33	Mar 4	32	Jan 11	33	Mar 4
8,000	13,000	ΔRussian Govt 6½s-----1919	4½	4½	4½	Sale	4½	Sale	4	Mar 25	5½	Mar 8	4½	Jan 5	5½	Jan 26
364,000	1,734,000	Δ5½s-----1921	4½	Sale	4½	Sale	4½	Sale	4½	Mar 31	5½	Mar 8	4½	Feb 26	5½	Jan 29

*No par value. a Deferred delivery sale. d Ex-interest. f Ex-distribution. g Ex-stock dividend. r Sold for cash. x Ex-dividend. y Ex-rights. z Corrected volume. Δ Bonds being traded flat. † Reported in receivership.

Abbreviations used above:
 "cod"—Certificates of deposit.
 "cons"—Consolidated.
 "conv"—Convertible.
 "cum"—Cumulative.
 "m"—Mortgage.
 "n-v"—Non-voting.
 "vtc"—Voting trust certificates.
 "x w"—Without warrants.

Deferred delivery sales, of which no account is taken in computing range, are given below:
 No sales.
 Under the rule sales, of which no account is taken in computing range, are given below:
 No sales.
 Cash sales, of which no account is taken in computing range, are given below:
 No sales.

†The volume of trading, and the range of sale prices published here, is simply the trading and range for the new shares since this issue was either split, or since new stock was issued in connection with a stock dividend.
 The range and volume for the old shares can be found in the back issues of the BANK AND QUOTATION RECORD, in the month when the issue was removed from trading.

Details of all 1954 stock dividends, split-ups, and securities now being called for redemption are indicated below in alphabetical arrangement:

Canadian Homestead Oils, Ltd. formerly known as Western Homestead Oils, Ltd. Effective March 12 was exchanged, one new share for each four old.
 Courtaulds, Ltd. 100% stock dividend paid to holders of Amer. dep. rcts. New share admitted to trading on March 3.
 Danish Consolidated Municipal Loan 5½s due Nov. 1, 1955, entire issue called for redemption on May 1 at 100.
 Dominion Bridge Co., Ltd. split five for one. New common admitted to trading on March 9.
 Dunlop Rubber Co. split three-for-one. New American deposit receipts, 10 shillings par value, admitted to trading on Feb. 1.
 New York Shipbuilding. On Feb. 19 a 50% stock dividend was paid on the founders' shares, effective March 17 the shares were reclassified into common \$1 par on a share for share basis.
 Parkersburg-Aetna Corp. merger of Parkersburg Rig & Reel and Aetna Ball & Bearing. New common, \$1 par, admitted to trading on Feb. 1.
 Superior Portland Cement split two-for-one. New common admitted to trading on Feb. 25.

Pittsburgh Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE PITTSBURGH STOCK EXCHANGE

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	Pittsburgh Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1						
				Bid	Ask	March 1	March 31	Lowest	Highest	Lowest	Highest					
461	1,729	Allegheny Ludlum Steel	28½	Sale	--	--	31½	Sale	29½	Mar 25	32½	Mar 10	28½	Jan 4	32½	Jan 25
		American Electric Secur														
		Partic preferred	1		3¼	4½	3¼	4½	3¼	4½	17½	Mar 31	17½	Jan 4	19½	Mar 31
543	1,768	Blaw-Knox Co	17½	Sale	18	Sale	19½	Sale	17½	Mar 12	19½	Mar 2	17½	Jan 4	19½	Mar 31
10	385	Clark (D L) Co							9½	Mar 2	9½	Mar 2	9½	Feb 3	9½	Jan 22
1,953	4,762	Columbia Gas System	12½	Sale	13½	Sale	14½	Sale	12½	Mar 8	14½	Mar 29	12½	Jan 5	14½	Mar 29
2,368	8,655	Duquesne Brewing	5	6½	6½	Sale	6	Sale	6	Mar 31	6½	Mar 1	6	Jan 5	7½	Jan 19
1,660	4,085	Duquesne Light Co	28½	Sale	29½	Sale	30½	Sale	29½	Mar 1	30½	Mar 24	28½	Jan 12	30½	Mar 24
727	2,223	Equitable Gas Co	8.50						23½	Mar 24	24½	Mar 8	23½	Jan 5	24½	Mar 8
41	163	Follansbee Steel Corp	10						13¼	Mar 17	14½	Mar 11	12½	Feb 24	14½	Jan 25
821	1,862	Fort Pitt Brewing	1		4	Sale	--	--	4	Mar 1	4½	Mar 16	4	Jan 7	4½	Jan 25
1,031	2,350	Harbison Walker Refrac							26¼	Mar 25	28½	Mar 17	24½	Jan 5	28½	Feb 3
89	384	Horne (Joseph) Co	27	Sale	25½	28	26½	27	26¼	Mar 23	27½	Mar 10	25½	Jan 20	27½	Mar 10
		Jeannette Glass 7% pfd	100		60	--	62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
313	1,053	Joy Manufacturing	1						33½	Mar 8	35	Mar 16	32½	Jan 5	35½	Feb 23
476	1,058	Lone Star Gas	23½	Sale	24½	Sale	25½	26¼	24½	Mar 8	26	Mar 22	23½	Jan 4	26	Mar 22
310	510	Mackintosh-Hemphill	5		11	Sale	--	--	11	Mar 1	11½	Mar 30	11	Mar 1	11½	Mar 30
100	1,284	McKinney Mfg Co	1	1½	1½	2	1½	1½	1½	Mar 24	1½	Mar 24	1½	Jan 12	1½	Feb 15
204	535	Mountain Fuel Supply	10	20½	21	20½	20½	20½	20½	Mar 31	20½	Mar 31	20½	Mar 31	21½	Feb 10
4,907	10,338	Natco Corporation	5	7½	8	8½	8½	8½	8	Mar 3	9¼	Mar 23	7½	Jan 15	9¼	Mar 23
		Penn Federal Corp		1	3	1	3	1	3							
		Pittsburgh Brewing Co														
		Common	2.50	1½	Sale	1½	1½	1½	1½	Mar 8	1½	Mar 23	1½	Jan 4	1½	Jan 19
5,776	21,038	\$2.50 conv preferred	25	26	28	26½	27½	26½	27½	Mar 3	27	Mar 26	26½	Feb 19	28	Feb 9
1,147	3,068	Pittsburgh Plate Glass	10	54¼	Sale	58¼	Sale	54¼	53¼	Mar 29	59¼	Mar 1	52¼	Jan 15	59¼	Mar 1
1,372	3,636	Pittsburgh Screw & Bolt	5	7	Sale	6½	Sale	7	6½	Mar 1	7¼	Mar 18	6¼	Jan 5	7¼	Mar 18
551	2,450	Plymouth Oil Corp	5						27½	Mar 30	27½	Mar 30	24½	Jan 5	27½	Feb 5
20	335	Renner Co	1	65c	80c	60c	70c	60c	70c	Mar 18	65c	Mar 18	60c	Mar 18	70c	Feb 23
450	884	Reymer & Bros	1	5		5¼	6	5¼	5¼	Mar 3	5¼	Mar 3	5¼	Mar 3	5¼	Feb 12
330	430	Rockwell Spring & Axle	5	19	Sale	20	Sale	20	19½	Mar 16	20½	Mar 5	18½	Jan 18	21¼	Feb 15
1,838	5,977	Ruud Manufacturing	5		11	9	10¼	9	10¼							
		San Toy Mining	10c	5c	7c	6c	7c	6c	7c	Mar 3	7c	Mar 10	6c	Jan 7	7c	Jan 8
		United Engineering														
2,136	6,459	& Foundry Co	5	12	Sale	13	Sale	13½	12½	Mar 4	13½	Mar 3	12	Jan 4	13½	Feb 3
100	200	United States Glass com	1	4½	5½	6	5½	6½	5½	Mar 25	5½	Mar 25	4½	Feb 5	5½	Mar 25
100	100	Common vtc	1	4½	--	5½	Sale	5½	6½	Mar 1	5½	Mar 1	5½	Mar 1	5½	Mar 1
1,451	1,615	Vanadium Alloys Steel							22	Mar 12	22½	Mar 3	22	Mar 12	23½	Feb 4
3,041	8,456	Westinghouse Air Brake		22½	Sale	24½	Sale	25½	23½	Mar 8	25½	Mar 22	22½	Jan 4	25½	Mar 22
8,688	18,700	Westinghouse Elec Corp	12.50	50½	Sale	58¼	Sale	62½	56½	Mar 1	64½	Mar 4	50½	Jan 4	64½	Mar 4

*No par value. a Deferred delivery sale. r Cash sale. x Ex-dividend. y Ex-rights.

Midwest Stock Exchange

A compilation of all round-lot transactions

Stock Sales—		1954	1953	Bond Sales—		1954	1953
March (Shares)-----		1,557,000	1,616,000	March-----		\$37,100	\$6,300
Jan. 1 to March 31 (Shares)-----		4,146,000	4,487,000	Jan. 1 to March 31-----			6,400

Aggregate Sales In March Shares	Since Jan. 1 Shares	Midwest Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
1,600	4,500	Abbott Laboratories	5	45 1/2	45 1/2	46 1/2	Sale	45 1/2	45 1/2	45	Mar 26	46 1/2	Mar 4	45	Feb 24	46 1/2	Mar 4
2,100	5,700	Acme Steel Co	10	20 1/2	Sale	21 1/2	Sale	21 1/2	Sale	21 1/2	Mar 2	21 1/2	Mar 8	20 1/2	Jan 4	22 1/2	Feb 15
350	550	Adams Mfg Co (J D)	5	15 1/2	---	16 1/2	19	15 1/2	16 1/2	15 1/2	Mar 23	17	Mar 5	15 1/2	Mar 23	17 1/2	Feb 19
2,000	3,900	Admiral Corp	1	19 1/2	19 1/2	21	21 1/2	21	Sale	20	Mar 23	21 1/2	Mar 3	19 1/2	Feb 24	21 1/2	Mar 3
2,950	5,850	Advanced Alum Castings	5	8	8 1/2	9	9 1/2	9	Sale	8 1/2	Mar 8	9	Mar 2	8	Jan 11	10	Feb 10
5,100	7,500	Affiliated Gas Equipm't	1	7 1/2	7 3/4	7 3/4	8	8 1/2	Sale	7 1/2	Mar 9	8 1/2	Mar 23	7 1/2	Mar 9	8 1/2	Mar 23
1,000	1,700	Akron Brass Mfg	50c	4 1/4	4 1/4	4 1/4	Sale	4 1/4	4 1/4	4 1/4	Mar 1	4 1/4	Mar 11	4 1/4	Jan 5	4 1/4	Feb 25
4,000	13,100	Allegheny Corp (Un)	1	3 1/4	3 1/2	3 1/2	4	4	Sale	3 1/2	Mar 5	4	Mar 4	3 1/2	Jan 7	4 1/2	Feb 15
2,950	9,050	Allied Laboratories	1	26 1/2	Sale	28 1/2	Sale	29	30	28 1/2	Mar 1	29 1/2	Mar 11	25 1/2	Jan 12	29 1/2	Mar 11
3,500	10,000	Allis-Chalmers Mfg	20	45 1/2	Sale	48 1/2	49 1/2	48	Sale	47	Mar 25	51 1/2	Mar 3	45 1/2	Jan 4	51 1/2	Mar 3
4,200	18,100	American Airlines (Un)	1	11 1/2	Sale	13	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 25	13	Mar 1	11 1/2	Jan 4	13 1/2	Feb 1
1,500	2,900	American Can Co	12.50	39	39 1/2	37 1/2	37 1/2	38 1/2	38 1/2	37	Mar 4	39	Mar 10	36 1/2	Feb 24	39	Mar 10
2,400	6,600	American Cyanamid Co	10	47 1/2	48 1/2	46 1/2	46 1/2	45	Sale	43 1/2	Mar 25	46 1/2	Mar 3	43 1/2	Mar 25	48 1/2	Jan 5
700	2,900	American Investment (Ill)	1	23 1/2	23 1/2	24 1/2	24 1/2	25 1/2	Sale	24 1/2	Mar 11	25 1/2	Mar 31	23 1/2	Jan 12	25 1/2	Mar 31
2,700	8,000	American Mach & Fdy	7	22 1/2	22 1/2	22 1/2	Sale	23 1/2	23 1/2	22 1/2	Mar 1	24 1/2	Mar 18	21 1/2	Feb 26	24 1/2	Mar 18
22,300	42,200	Am Radclator & SS (Un)	1	13 1/2	Sale	15 1/2	Sale	17 1/2	Sale	15 1/2	Mar 2	17 1/2	Mar 23	13 1/2	Jan 11	17 1/2	Mar 23
13,100	48,700	American Tel & Tel Co	100	156 1/4	Sale	163 1/2	Sale	163 1/2	Sale	162 1/4	Mar 25	165	Mar 9	156 1/4	Jan 4	165	Mar 9
1,500	6,750	American Tobacco Co	25	62 1/2	62 1/2	61	61 1/2	59 1/2	60 1/2	59 1/2	Mar 26	62 1/2	Mar 9	58	Feb 16	68 1/2	Jan 29
4,400	9,900	Amurex Oil Development Co	5	11 1/2	Sale	13	Sale	12 1/2	12 1/2	12 1/2	Mar 29	13 1/2	Mar 8	10 1/2	Jan 14	14	Feb 1
3,500	11,700	Anacosta Copper (Un)	50	29 1/2	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2	Sale	31 1/2	Mar 3	34 1/2	Mar 31	29 1/2	Jan 4	34 1/2	Mar 31
6,600	12,000	Arco Steel Co (Un)	10	33 1/2	33 1/2	36 1/2	36 1/2	39 1/2	Sale	36 1/2	Mar 2	39 1/2	Mar 31	33 1/2	Jan 11	39 1/2	Mar 31
11,200	33,100	Armour & Co	5	9	Sale	9	Sale	9 1/2	9 1/2	8 1/2	Mar 3	9 1/2	Mar 18	8 1/2	Mar 3	10 1/2	Feb 2
8,800	32,300	Arvin Industries Inc	2.50	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 24	13	Mar 8	11 1/2	Jan 4	14 1/2	Jan 20
500	2,000	Ashtland Oil & Ref com	1	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 26	13	Mar 19	11 1/2	Jan 4	12 1/2	Jan 18
500	1,800	Atch Topeka & Santa Fe	50	93 1/4	94 1/2	99	100 1/4	95 1/2	Sale	95 1/2	Mar 26	100	Mar 3	92 1/2	Jan 8	100 1/2	Feb 9
1,200	5,000	Atley Products Corp	4	6 1/2	7 1/4	7	7 1/2	6 1/2	7 1/4	7	Mar 12	7 1/4	Mar 3	6 1/2	Jan 5	7 1/4	Jan 27
3,200	6,800	Atlantic Refining Co	10	28 1/2	Sale	31 1/2	Sale	33 1/2	Sale	31 1/2	Mar 1	33 1/2	Mar 31	28 1/2	Jan 4	33 1/2	Mar 31
5,700	14,500	Automatic Washer	3	4	4 1/4	4 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 25	4 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 25	4 1/2	Jan 7
16,200	32,500	Avco Mfg Corp	3	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	5 1/2	Sale	4 1/2	Mar 1	5 1/2	Mar 23	4 1/2	Jan 4	5 1/2	Mar 23
3,700	7,500	Baldwin-Lima-Ham (Un)	13	8 1/2	9	8 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2	8 1/2	Mar 2	9 1/2	Mar 16	8 1/2	Jan 8	9 1/2	Jan 19
900	900	Basic Refractories Inc	1	---	---	---	---	---	---	10 1/2	Mar 11	10 1/2	Mar 11	10 1/2	Mar 11	10 1/2	Jan 11
300	1,800	Bastian-Blessing Co	50c	47 1/4	48 1/2	48 1/2	Sale	47	48	48 1/2	Mar 1	49	Mar 4	46 1/2	Jan 12	49	Mar 4
4,700	7,700	Bearings Inc	50c	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 8	1 1/2	Mar 18	1 1/2	Mar 8	1 1/2	Mar 18
1,950	5,800	Belden Mfg Co	10	20 1/2	21	22 1/2	Sale	22 1/2	Sale	22	Mar 10	23 1/2	Mar 2	21	Jan 5	23 1/2	Mar 2
800	1,800	Bendix Aviation Corp	5	61 1/2	61 1/2	55	55 1/2	70	Sale	67 1/2	Mar 12	70	Mar 22	61	Jan 12	70	Mar 22
2,500	10,000	Beugnet Consolidated	P1	3/8	1	3/8	1	7/8	7/8	3/8	Mar 1	7/8	Mar 5	3/8	Feb 24	1	Jan 5
14,000	47,700	Berghoff Brewing Corp	1	3	3 1/4	4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 8	4 1/8	Mar 1	3	Jan 7	4 1/8	Jan 28
4,200	10,700	Bethlehem Steel Corp (Un)	5	50 1/2	51 1/4	54 1/2	Sale	57	Sale	54 1/2	Mar 15	57	Mar 31	50 1/2	Jan 12	58	Feb 1
600	1,700	Binks Mfg Co	1	16	17 1/2	17	Sale	16	17 1/2	16	Mar 25	17	Mar 1	16	Jan 14	17 1/2	Jan 19
2,200	5,900	Booth Fisheries Corp	5	12	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 30	12 1/2	Mar 12	11 1/2	Jan 7	12 1/2	Feb 10
3,400	6,300	Borg (George W) Corp	10	20	Sale	19	19 1/2	20 1/2	Sale	19 1/2	Mar 12	21	Mar 22	19 1/2	Feb 19	21	Mar 22
1,100	2,700	Borg-Warner Corp	5	74 1/4	75 1/4	76 1/4	77 1/4	83	Sale	76 1/4	Mar 4	83	Mar 31	75 1/4	Jan 14	83	Mar 31
350	900	Brach & Sons (E J)	5	51	52	53	54 1/2	50 1/2	51	51	Mar 30	52 1/2	Mar 5	51	Mar 30	54 1/2	Feb 11
6,100	16,600	Brad Pootle Gear Works	20 1/2	2	2 1/2	2 1/2	Sale	2	2 1/2	2	Mar 24	2 1/2	Mar 1	2	Mar 24	2 1/2	Jan 5
600	1,200	Brown Shoe Co Inc	15	60 1/2	61 1/2	62 1/2	64	65	66	63 1/2	Mar 4	65 1/2	Mar 25	60 1/2	Jan 26	65 1/2	Mar 25
1,700	5,000	Bruce Co (E L)	2.50	11	12	11 1/2	12 1/2	12 1/2	13 1/2	11 1/2	Mar 5	12 1/2	Mar 22	11 1/2	Jan 17	12 1/2	Mar 22
1,100	5,400	Budd Company	5	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2	12 1/2	12 1/2	11 1/2	Mar 17	12	Mar 1	10 1/2	Jan 11	12 1/2	Feb 15
3,400	11,100	Burlington Mills Corp (Un)	1	11 1/2	11 1/2	12	Sale	11 1/2	12 1/2	11 1/2	Mar 17	12	Mar 1	10 1/2	Jan 11	12 1/2	Feb 15
650	1,750	Burroughs Corp	5	15 1/2	16 1/2	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 25	18	Mar 11	15 1/2	Jan 5	18	Mar 11
1,000	2,400	Burton-Dixie Corp	12 1/2	16 1/2	17 1/2	16 1/2	17 1/2	16 1/2	17 1/2	17	Mar 26	18	Mar 17	17	Feb 16	18	Jan 7
50	50	Butler Brothers common	15	11 1/2	11 1/2	12 1/2	13 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	Mar 29	13 1/2	Mar 10	11 1/2	Jan 12	13 1/2	Feb 19
4,100	9,500	Butler Brothers 4 1/2% preferred	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	84	Feb 17	84	Feb 17
2,100	3,500	Canadian Pacific (Un)	25	21 1/2	Sale	23 1/2	23 1/2	25	Sale	23 1/2	Mar 4	25 1/2	Mar 31	21 1/2	Jan 4	25 1/2	Jan 28
1,300	4,700	Carr-Consol Biscuit Co	1	1	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 29	1 1/2	Mar 17	1 1/2	Mar 29	1 1/2	Jan 22
600	2,800	Celanese Corp of America	5	19 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20	20 1/2	19 1/2	Mar 16	20 1/2	Mar 22	19 1/2	Jan 14	21 1/2	Jan 26
1,600	3,400	Cenco Corp	1	3 1/2	4	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Feb 9	3 1/2	Jan 5
2,600	10,400	Centlivre Brewing Corp	50c	2	2 1/4	2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 4	2 1/2	Mar 1	2	Jan 13	2 1/2	Mar 1
600	1,300	Central & South West	5	23 1/2	Sale	23 1/2	24 1/2	24	Sale	23 1/2	Mar 25	24	Mar 8	23 1/2	Jan 12	24 1/2	Feb 15
8,300	18,800	Central Illinois Light	5	38 1/2	39	41 1/4	42	41	41 1/4	41	Mar 5	41 1/4	Mar 9	38 1/2	Jan 13	41 1/4	Mar 9
800	1,100	Central III Public Service	10	19 1/2	Sale	20 1/2	Sale	21 1/2	Sale	20 1/2	Mar 2	21 1/2	Mar 23	19 1/2	Jan 13	21 1/2	Mar 23
2,250	3,525	Cent III Secur Corp com	1	3 1/4	4	4 1/2	5 1/2	5	5 1/2	5	Mar 23	5 1/2	Mar 25	3 1/4	Jan 8	5 1/2	Mar 25
4,800	9,400	Ches & Ohio Ry (Un)	25	26 1/2	27 1/2	27 1/2	27 1/2	26 1/2	28	27 1/2	Mar 3	27 1/2	Mar 2	26 1/2	Jan 19	29 1/2	Jan 14
4,600	11,600	Chicago Corp common	1														

Aggregate Sales in March		Midwest Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Jan. 1	Shares	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	High Sale Price	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
200	615	Elgin National Watch	15			11%	Sale			11 1/2	Mar 9	11 1/2	Mar 9
100	800	Emerson Rad & Phon (Un)	5	10%	Sale	10%	10%	10%	10%	10%	Mar 8	10%	Mar 8
1,000	2,300	Falstaff Brewing Corp	1	15 1/2	16 1/2	16	Sale	15 1/2	16 1/2	15 1/2	Mar 8	16 1/2	Mar 29
1,850	6,050	Flour Mills of America Inc	5	5 1/2	6	6 1/2	Sale	6	7	6 1/2	Mar 1	7	Mar 11
4,900	27,850	Four-Wheel Drive Auto	10	10	Sale	10 1/2	Sale	10	Sale	10	Mar 3	10 1/2	Mar 17
600	6,151	Fox (Peter) Brewing Co.	1.25							5 1/2	Mar 16	6 1/4	Mar 3
2,300	5,300	Gamble-Skogmo Inc	5	6 1/2	Sale	7	7 1/2	7	7 1/2	6 1/2	Mar 15	7 1/2	Mar 25
800	2,600	General Amer Transp	2.50	40	Sale	42 1/2	43 1/2	43 1/2	44 1/2	42 1/2	Mar 25	45 1/2	Mar 3
4,400	15,900	General Box Corp	1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 1
39	94	General Candy Corp	5	12	14 1/2	13	15	12 1/2	14	12 1/2	Mar 25	12 1/2	Mar 25
6,500	13,000	General Electric Co (Un)	5	88	88 1/2	102	Sale	107 1/2	Sale	99 1/2	Mar 17	107 1/2	Mar 31
	700	General Finance Corp	com-1	9 1/2	Sale	9	10 1/2	9 1/2	10 1/2			9 1/2	Jan 4
100	300	5% pfd ser A	10	9	9 1/2	9	9 1/2	8 1/2	9 1/2	9	Mar 3	9	Feb 23
600	1,800	General Foods Corp	5	59 1/2	60	58 1/2	Sale	59 1/2	59 1/2	58 1/2	Mar 16	59 1/2	Mar 3
12,700	32,800	General Motors Corp	5	59	Sale	63 1/2	Sale	65 1/2	Sale	63 1/2	Mar 5	65 1/2	Mar 30
	100	General Outdoor Adv	5									22 1/2	Jan 7
8,450	19,300	General Package Corp	6	31 1/2	Sale	33 1/2	Sale	35 1/2	Sale	32 1/2	Mar 17	35 1/2	Mar 31
1,400	2,800	General Pub Utils (Un)	5	28 1/2	29	30	Sale	30 1/2	Sale	29 1/2	Mar 2	30 1/2	Mar 19
6,400	18,800	General Telephone Corp	20	44 1/2	Sale	49 1/2	Sale	48 1/2	Sale	48 1/2	Mar 30	49 1/2	Mar 8
2,700	9,200	Gibson Refrigerator Co	1	6 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	4 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 3	5 1/2	Mar 23
2,700	5,200	Gillette (The) Co	5	46 1/2	46 1/2	48 1/2	Sale	54 1/2	54 1/2	48 1/2	Mar 1	55 1/2	Mar 29
1,500	3,800	Gildden Co (Un)	5	29 1/2	29 1/2	34	34 1/2	33	Sale	32 1/2	Mar 30	34 1/2	Mar 17
2,500	850	Goldblatt Brothers	8	11	12 1/2	11	12 1/2	11	12 1/2	11 1/2	Mar 18	11 1/2	Mar 8
500	2,500	Goodyear Tire & Rubber	5	53 1/2	Sale	59	Sale	62	Sale	59	Mar 1	62	Mar 24
2,850	7,750	Gossard Co (W H)	5	9 1/2	10	10	10 1/2	9 1/2	10	10	Mar 2	10 1/2	Mar 5
900	4,400	Graham-Paige Corp	1	1 1/4	Sale	1 1/2	Sale	1 1/4	1 1/2	1 1/4	Mar 12	1 1/2	Mar 1
700	1,800	Gray Drug Stores	1	13 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	13 1/2	14	13 1/2	Mar 2	13 1/2	Mar 8
4,600	17,850	Great Lakes Dr & Dk	1	18 1/2	Sale	20 1/2	Sale	21	21 1/2	20 1/2	Mar 1	21 1/2	Mar 23
1,600	11,200	Gt Lakes Oil & Chem Co	1	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 24	2 1/2	Mar 5
284	284	Great Lakes Towing com	100	24 1/2		24 1/2		24		25	Mar 19	25	Mar 19
10	10	7% non-cum pfd	100	91	95	87	95	89	95	90	Mar 22	90	Mar 22
900	9,000	Greif Bros Cooperage & L	5	15 1/2	16 1/2	19	19 1/2	18 1/2	19	19	Mar 2	19 1/2	Mar 16
7,600	18,900	Groundbroy Corp (Un)	3	13 1/2	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 15	14	Mar 2
2,950	9,350	Griesedieck West'n Brew	2	15	Sale	14 1/2	14 1/2	12 1/2	13	12 1/2	Mar 11	14 1/2	Mar 2
5,100	9,700	Gulf Oil Corp	25	46	Sale	49 1/2	Sale	56 1/2	Sale	49 1/2	Mar 1	56 1/2	Mar 31
100	100	Hall (W F) Printing co	5			18	Sale			18	Mar 1	18	Mar 1
10,900	40,200	Hallcrafters Co	1	4	Sale	5	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 18	5	Mar 1
1,650	2,900	Hammond Organ Co	1	24 1/2	24 1/2	23 1/2	24 1/2	24	24 1/2	23 1/2	Mar 8	25 1/2	Mar 10
3,250	10,750	Harnischfeger Corp	10	17 1/2	Sale	19 1/2	Sale	19 1/2	Sale	19	Mar 30	20	Mar 5
4,100	11,150	Helleman (G) Brewing	1	22 1/2	Sale	23 1/2	Sale	24 1/2	24 1/2	23 1/2	Mar 4	24 1/2	Mar 30
2,850	9,900	Helm-Werner Corp	3	8 1/2	8 1/2	8 1/2	Sale	8 1/2	8 1/2	8 1/2	Mar 2	9	Mar 10
2,300	2,600	Heller (Walter E) & Co	2	19 1/2	20 1/2	20 1/2	20 1/2	19 1/2	20	19 1/2	Mar 24	20	Mar 3
1,200	2,700	Hilbard Spencer Bartlett	25	38 1/2	40	38 1/2	Sale	39 1/2	40	38 1/2	Mar 1	40	Mar 29
1,300	6,400	Hupp Corp	1	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3	3 1/2	3	Mar 9	3	Mar 9
750	2,400	Huttig Sash & Door com	10	21 1/2	Sale	24	Sale	23 1/2	24 1/2	24	Mar 1	24 1/2	Mar 3
		5% preferred	100	100		101		101					
2,350	4,000	Illinois Brick Co	10	10	10 1/2	9 1/2	10 1/2	9 1/2	10 1/2	9 1/2	Mar 23	10 1/2	Mar 23
400	1,500	Illinois Central RR	100	77 1/2	78 1/2	86	87	83 1/2	Sale	82	Mar 29	87	Mar 4
6,100	8,450	Indiana Steel Products	1	17 1/2	18	19 1/2	Sale	22 1/2	Sale	19	Mar 2	24	Mar 19
2,600	3,600	Indianapolis Pwr & Light	5	41 1/2	42 1/2	43 1/2	44	43 1/2	44	44 1/2	Mar 2	45 1/2	Mar 4
800	8,300	Inland Steel Co	5	41 1/2	41 1/2	45 1/2	Sale	46	Sale	44 1/2	Mar 24	46 1/2	Mar 12
1,350	2,850	Interlake Steamship Co	5	27 1/2	28 1/2	28	28 1/2	26	Sale	26	Mar 31	28	Mar 4
16,400	31,000	Internat Harvester com	5	27 1/2	28 1/2	30 1/2	Sale	29 1/2	Sale	28 1/2	Mar 9	30 1/2	Mar 1
	200	7% preferred	100									165 1/2	Feb 3
2,700	6,200	Int'l Minerals & Chem	5	28 1/2	29 1/2	31 1/2	31 1/2	34 1/2	34 1/2	30 1/2	Mar 3	35	Mar 16
300	2,500	Int'l Nickel Co (Un)	5	34 1/2	35 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	27 1/2	Mar 2	38	Mar 31
300	500	Inter Packers Ltd	15					11 1/2	Mar 19	11 1/2	Mar 19	11 1/2	Mar 29
800	1,950	Int'l Paper (Un)	7.50	56	56 1/2	60 1/2	60 1/2	62	62 1/2	59 1/2	Mar 17	61 1/2	Mar 22
800	2,300	International Shoe Co	5	38 1/2	38 1/2	39 1/2	39 1/2	39 1/2	39 1/2	39 1/2	Mar 25	40	Mar 18
3,700	13,200	Int'l Tel & Tel (Un)	5	16	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 24	16 1/2	Mar 8
2,200	7,100	Interstate Power Co	3.50	10 1/2	Sale	11	Sale	11	11 1/2	11	Mar 1	11 1/2	Mar 3
1,500	4,400	Iowa Illinois Gas & Elec	10	29 1/2	30	31	Sale	30 1/2	31 1/2	31	Mar 1	31 1/2	Mar 16
800	3,100	Iowa Power & Lt	10	24 1/2	25	25 1/2	26	26 1/2	26 1/2	25 1/2	Mar 9	26 1/2	Mar 18
30	625	Johnson Stephens Shinkle	5	4 1/2	7 1/2	5 1/2	7	5 1/2	6 1/2	5 1/2	Mar 24	5 1/2	Mar 24
3,700	8,300	Jones & Laugh Steel (Un)	10	20 1/2	Sale	21 1/2	Sale	22 1/2	Sale	21	Mar 5	22	Mar 31
900	1,300	Kaiser Alum & Chem Corp	1	27 1/2	28 1/2	28	28 1/2	28 1/2	29	27	Mar 25	30 1/2	Mar 3
300	500	5% conv preferred	50	46 1/2	47	49	49 1/2	50 1/2	Sale	49 1/2	Mar 3	50 1/2	Mar 31
2,100	6,500	Kansas City Pwr & Lt Co	5	32 1/2	Sale	33 1/2	35	35	Sale	34 1/2	Mar 5	35 1/2	Mar 10
1,300	7,400	Kansas Pow & Lt (Un)	8.75	18 1/2	18 1/2	19 1/2	Sale	19 1/2	19 1/2	19 1/2	Mar 2	19 1/2	Mar 1
3,100	7,100	Katz Drug Co	1	11 1/2	11 1/2	12 1/2	Sale	13	Sale	11 1/2	Mar 1	13	Mar 30
6,700	12,050	Kelley Island Lime & T	1	19 1/2	20 1/2	20 1/2	Sale	24	Sale	20 1/2	Mar 1	24	Mar 30
2,100	5,000	Kennecott Copper (Un)	1	64 1/2	Sale	69 1/2	Sale	73 1/2	74 1/2	67 1/2	Mar 5	72 1/2	Mar 30
1,400	4,600	Knapp Monarch Co	1	2 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 11	3 1/2	Mar 8
800	2,500	Kropp Forge Co	33 1/2	2 1/2	3	3	3	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 31	2 1/2	Mar 3
500	1,300	La Salle Extension Univ	5	7	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7	Sale	7	Mar 31	7 1/2	Mar 22
9,000	24,600	Laclede Gas Co	4	9 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 10	10 1/2	Mar 22
200	2,000	Lamson & Sessions Co	10	15 1/2	15 1/2	15 1/2	Sale	15 1/2	16	15 1/2	Mar 1	15 1/2	Mar 1
60	135	Lands Machine Co	25	20		18 1/2	25	19 1/2	Sale	19	Mar 5	19 1/2	Mar 31
800	1,650	Leath & Co common	5	17 1/2	18 1/2	18 1/2	Sale	18 1/2	19 1/2	18 1/2	Mar 1	19 1/2	Mar 16
20	125	\$2.50 preferred	50	38	41	38 1/2		39	Mar 30	39	Mar 30	38 1/2	Jan 7
6,300	21,600	Libby McNeill & Libby	7	9	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 26	9 1/2	Mar 3
450	900	Lincoln Printing Co com	1	17	17 1/2	17 1/2	17 1/2	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 23	17 1/2	Mar 15
100	100	\$3.50 preference	100	52 1/2		52 1/2		52 1/2		52 1/2	Mar 23	52 1/2	Mar 23
1,450	5,350	Lindsay Chemical com	5	92	Sale	104 1/2	Sale	120	Sale	104 1/2	Mar 1	126	Mar 23
</													

Aggregate Sales in March		Midwest Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		Lowest		Highest		RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Jan. 1	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale
2,200	3,900		3%	3 1/2	3%	3 1/2	3%	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	4
5,200	40,300		18 1/2	19 1/2	24 1/2	24 1/2	23 1/2	23 1/2	23 1/2	23 1/2	24 1/2	24 1/2	18 1/2	26 1/2	26
8,300	18,000		21	Sale	26	26	29	29	25 1/2	29 1/2	29 1/2	29 1/2	20	29 1/2	29 1/2
1,850	8,000		18	Sale	18 1/2	18 1/2	18 1/2	19 1/2	18 1/2	19 1/2	17 1/2	19 1/2	17 1/2	19 1/2	19 1/2
1,000	7,500		20 1/2	Sale	21 1/2	21 1/2	22 1/2	22 1/2	21 1/2	22 1/2	20	22 1/2	20	22 1/2	22 1/2
400	1,100		11 1/2	Sale	11 1/2	11 1/2	12	12	11 1/2	12	11 1/2	12	11 1/2	12	12
2,100	5,600		56	56 1/2	60	60	58 1/2	58 1/2	58	58 1/2	54 1/2	63 1/2	54 1/2	63 1/2	63 1/2
10,100	37,200		13 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	14 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	13 1/2	15 1/2	15 1/2
4,750	12,200		40 1/2	41	43 1/2	44	44 1/2	44 1/2	43 1/2	44 1/2	40 1/2	45 1/2	40 1/2	45 1/2	45 1/2
50	972		14 1/2	15 1/2	14 1/2	16	15	16	16	16	16	16	14 1/2	16	16
9,800	17,550		16 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	18	18	17	18	17	18	16 1/2	18 1/2	18 1/2
100	100		38 1/2	Sale	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2
6,100	17,300		40 1/2	Sale	40 1/2	40 1/2	40 1/2	40 1/2	40 1/2	40 1/2	40 1/2	40 1/2	38 1/2	41 1/2	41 1/2
1,000	3,200		54 1/2	55 1/2	62 1/2	64	64 1/2	64 1/2	62 1/2	64 1/2	63 1/2	64 1/2	54 1/2	64 1/2	63 1/2
1,500	3,000		26 1/2	27	28 1/2	28 1/2	29 1/2	29 1/2	28 1/2	29 1/2	27 1/2	29 1/2	27 1/2	29 1/2	29 1/2
27,700	41,900		3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2
3,300	11,900		9 1/2	9 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	9 1/2	10 1/2	11
1,900	3,700		26 1/2	27	29 1/2	29 1/2	31 1/2	31 1/2	29 1/2	31 1/2	31 1/2	31 1/2	27 1/2	31 1/2	31 1/2
3,000	3,200		13 1/2	13 1/2	13 1/2	14 1/2	18 1/2	19	15	18 1/2	20 1/2	20 1/2	13 1/2	20 1/2	20 1/2
9,700	10,200		13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	18 1/2	18 1/2	13 1/2	18 1/2	20 1/2	20 1/2	13 1/2	20 1/2	20 1/2
100	400		7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	8
150	800		17 1/2	19 1/2	19	16 1/2	17 1/2	17	17	17	19	19	17	19	19
3,300	8,500		2 1/2	3 1/2	3	3	3 1/2	3 1/2	3	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3	3 1/2	3 1/2
200	6,800		10 1/2	11 1/2	10 1/2	11	10 1/2	11	10 1/2	11	11	11	10 1/2	11 1/2	12 1/2
400	800		20 1/2	21 1/2	20 1/2	22	23	23	21	23	23	23	20 1/2	23	23
9,200	23,500		17	Sale	17 1/2	17 1/2	16 1/2	16 1/2	16	17 1/2	17 1/2	17 1/2	16	18 1/2	18 1/2
1,200	2,500		135	136	143	144 1/2	141	141	140	143 1/2	145 1/2	145 1/2	135 1/2	145 1/2	145 1/2
10,600	30,700		13 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	16 1/2	16 1/2	13 1/2	16 1/2	16 1/2
433	433		13 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	15 1/2	15 1/2	14 1/2	15 1/2	14 1/2	15 1/2	14 1/2	15 1/2	14 1/2
1,900	5,200		33 1/2	34	36	36	35 1/2	35 1/2	35 1/2	35 1/2	36 1/2	36 1/2	33 1/2	37 1/2	37 1/2
2,000	5,200		31 1/2	31 1/2	32 1/2	32 1/2	36	36	33	36 1/2	36 1/2	36 1/2	31 1/2	36 1/2	36 1/2
100	1,900		28 1/2	28 1/2	29 1/2	32 1/2	32 1/2	29 1/2	29 1/2	32 1/2	32 1/2	32 1/2	28 1/2	32 1/2	32 1/2
3,600	7,300		54	54 1/2	59	62 1/2	62 1/2	59	59	62 1/2	62 1/2	62 1/2	54 1/2	62 1/2	62 1/2
500	1,000		10 1/2	11	9 1/2	8 1/2	9	8 1/2	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2	8 1/2	10 1/2	10 1/2
1,200	2,200		8 1/2	8 1/2	8 1/2	9	9	8 1/2	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2
35	268		8 1/2	10 1/2	8 1/2	10	8 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/2	8 1/2
3,200	14,600		36 1/2	Sale	37 1/2	37 1/2	38 1/2	38 1/2	37 1/2	38 1/2	38 1/2	38 1/2	36 1/2	38 1/2	38 1/2
2,400	5,800		40 1/2	40 1/2	44 1/2	45	46 1/2	46 1/2	45 1/2	46 1/2	47 1/2	47 1/2	41 1/2	47 1/2	47 1/2
1,200	2,400		47 1/2	47 1/2	55	55 1/2	56 1/2	56 1/2	55 1/2	56 1/2	57 1/2	57 1/2	43 1/2	57 1/2	57 1/2
2,500	8,300		28 1/2	Sale	30	29 1/2	29 1/2	29 1/2	29 1/2	29 1/2	30 1/2	30 1/2	28 1/2	30 1/2	30 1/2
3,700	13,000		3	3 1/2	5 1/2	5 1/2	6	6	5 1/2	6	6 1/2	6 1/2	3 1/2	6 1/2	6 1/2
5,800	13,100		4 1/2	5	4 1/2	4 1/2	5 1/2	5 1/2	5	5 1/2	5 1/2	5 1/2	4 1/2	5 1/2	5 1/2
6,900	23,700		23 1/2	23 1/2	26	26	27 1/2	27 1/2	26	27 1/2	27 1/2	27 1/2	22 1/2	27 1/2	27 1/2
50	70		22	24 1/2	23	25 1/2	25 1/2	24	24	25 1/2	24	25 1/2	24	25 1/2	24 1/2
3,500	5,100		9	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	10 1/2	10 1/2	8 1/2	10 1/2	10 1/2
2,900	5,800		14 1/2	Sale	16 1/2	16 1/2	17 1/2	17 1/2	16 1/2	17 1/2	17 1/2	17 1/2	14 1/2	17 1/2	17 1/2
4,800	12,700		48 1/2	Sale	49 1/2	49 1/2	49 1/2	49 1/2	48 1/2	49 1/2	51 1/2	51 1/2	47 1/2	51 1/2	51 1/2
3,300	10,100		6 1/2	Sale	6 1/2	7	6 1/2	7	6 1/2	7	7 1/2	7 1/2	6 1/2	7 1/2	7 1/2
4,300	22,100		39 1/2	Sale	37 1/2	37 1/2	37 1/2	37 1/2	37	37 1/2	38 1/2	38 1/2	35 1/2	39 1/2	39 1/2
4,300	12,650		24	Sale	25 1/2	25 1/2	25 1/2	25 1/2	25	25 1/2	26 1/2	26 1/2	24	26 1/2	26 1/2
1,300	1,300		8 1/2	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9	9 1/2	9 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2
700	3,000		18 1/2	19 1/2	19 1/2	20	20	19 1/2	19 1/2	20	20 1/2	20 1/2	19 1/2	20 1/2	21 1/2
76	188		53	58	53	54	52	54	51 1/2	54	55	54	51 1/2	55	55
11,100	43,800		13 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	13 1/2	13 1/2	12 1/2	13 1/2	14
6,900	13,900		20 1/2	Sale	21 1/2	22 1/2	23 1/2	23 1/2	21 1/2	23 1/2	23 1/2	23 1/2	20 1/2	23 1/2	23 1/2
200	600		24 1/2	25 1/2	24 1/2	25 1/2	24 1/2	25	24 1/2	25 1/2	25 1/2	25 1/2	24 1/2	25 1/2	25 1/2
5,500	7,700		21 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2	19 1/2	19 1/2	19 1/2	19 1/2	21 1/2	21 1/2	19 1/2	21 1/2	21 1/2
600	1,700		15 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2
3,700	10,500		61 1/2	61 1/2	61 1/2	61 1/2	60	60	57 1/2	60 1/2	61 1/2	61 1/2	57 1/2	61 1/2	61 1/2
1,000	1,550		14	14 1/2	14	15	14 1/2	14 1/2	13 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	13 1/2	14 1/2	14 1/2
300	1,000		77 1/2	Sale	89 1/2	89 1/2	91	91 1/2	90	91 1/2	91	91 1/2	77 1/2	91 1/2	91 1/2
4,250	11,300		16 1/2	Sale	19	19	20 1/2	20 1/2	19	20 1/2	20 1/2	20 1/2	16 1/2	20 1/2	20 1/2
9,100	19,900		32 1/2	Sale	36 1/2	36 1/2	39 1/2	39 1/2	38	39 1/2	40 1/2	40 1/2	32 1/2	40 1/2	40 1/2
1,850	7,900		5 1/2	5 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	5 1/2	6 1/2	6 1/2
5,800	20,300		35 1/2	Sale	38 1/2	38 1/2	39 1/2	39 1/2	38 1/2	39 1/2	40 1/2	40 1/2	35 1/2	40 1/2	40 1/2
1,700	3,900		24 1/2	Sale	26 1/2	26 1/2	25	25	25	26 1/2	26 1/2	26 1/2	24 1/2	26 1/2	26 1/2
6,300	16,700		16	Sale	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16	16 1/2	17	17	16 1/2	17	17 1/2
5,100	9,100		36 1/2	Sale	40 1/2	40 1/2	41 1/2	41 1/2	39 1/2	41 1/2	45 1/2	45 1/2	36 1/2	45 1/2	45 1/2
1,600	4,000		6 1/2	6 1/2	7	7 1/									

Aggregate Sales In March		Midwest Stock Exchange		Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1						
Shares	Since Jan. 1	Par	Shares	Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices					
7,800	12,200		Woolworth (F W) Co.....10	43 3/4	Sale	43 3/4	Sale	42 3/4	43 3/4	43	Mar 22	44 1/4	Mar 3	43	Mar 22	45 1/2	Jan 22	
400	215		World Publishing Co.....*	13 1/2	14	15	17 1/2	14 1/4	---	80 1/2	Mar 10	84	Mar 29	79	Jan 5	84	Mar 29	
650	800		Wrigley (Wm) Jr.....*	78 3/8	79 1/2	82	82 3/4	86	87	9 1/2	Mar 10	10	Mar 2	9 1/2	Jan 4	11	Jan 27	
1,600	2,350		Yates-Amer Machine.....5	9 1/2	Sale	9 1/2	10 1/4	10	Sale	39 3/4	Mar 17	41 3/4	Mar 22	38 3/8	Jan 8	42 1/2	Jan 29	
1,300	3,900		Youngstown Sheet & Tube.....5	38 3/4	39 1/4	39 3/8	40 3/8	40 1/4	41	68	Mar 24	71 1/2	Mar 3	66	Jan 15	71 1/2	Mar 3	
	1,700		Zenith Radio Corp.....*	64 1/2	65 1/2	70	Sale	69 3/4	70 3/4									
\$		\$	BONDS															
	\$37,100		Amer Tel & Tel 3 3/8s...1963											119 1/4	Jan 12	123	Feb 12	

No par value. a Deferred delivery sale. r Cash sale. x Ex-dividend. y Ex-rights.

Philadelphia-Baltimore Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE PHILADELPHIA-BALTIMORE STOCK EXCHANGE

Stock Sales—		1954	1953	Bond Sales—		1954	1953
March (Shares)	Jan. 1 to March 31 (Shares)	641,000	454,000	March	Jan. 1 to March 31	\$49,100	\$3,000
		1,577,000	1,278,000			204,400	34,450

Aggregate Sales In March		Phila.-Balt. Stock Exchange		Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1					
Shares	Since Jan. 1	Par	Shares	Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
1,955	2,222		Amer Security & Tr Co.....10	36 1/2	---	35 1/2	36	34 3/4	36	34 3/4	Mar 10	35 1/2	Mar 15	34 3/4	Mar 10	37 1/2	Jan 7
709	2,752		American Stores.....*	44 1/2	Sale	47 1/2	Sale	46 3/4	46 3/4	45 3/4	Mar 17	47 3/4	Mar 9	44	Jan 5	48 1/2	Feb 25
15,385	43,449		American Tel & Tel.....100	159 3/8	Sale	162 3/4	Sale	163 3/4	Sale	162	Mar 25	165 3/4	Mar 12	155 3/4	Jan 4	165 3/4	Mar 12
3,173	6,588		Arundel Corp.....*	20	Sale	22	22 1/2	20 1/2	Sale	20 1/2	Mar 31	22 1/2	Mar 2	19 3/4	Jan 8	22 1/2	Mar 2
7,420	17,024		Atlantic City Elec Co.....10	30 3/4	Sale	31	Sale	31 1/4	Sale	30 3/4	Mar 9	31 1/4	Mar 24	29 3/4	Jan 12	33 3/4	Jan 28
1,653	2,937		Baldwin-Lima-Hamilton.....13	8 7/8	9 1/8	8 3/4	Sale	9 1/8	9 3/4	8 3/4	Mar 1	9 1/4	Mar 17	8 3/4	Jan 8	9 1/4	Mar 17
80	404		Baldwin Securities Co.....16	2 3/4	3	2 3/4	Sale	2 3/4	2 3/4	2 3/4	Mar 30	2 3/4	Mar 1	2 3/4	Mar 30	3	Jan 22
7,426	22,742		Baltimore Transit Co.....	4 1/2	Sale	4 3/4	4 7/8	4 3/4	Sale	4 3/4	Mar 16	4 7/8	Mar 2	4 3/4	Feb 24	5 1/2	Feb 2
436	1,674		Common.....50	28	29 1/2	28 3/4	29	28 1/2	29	28 3/4	Mar 29	29 3/4	Mar 4	25 1/4	Jan 13	29 3/4	Mar 4
18	35		Bankers Secur Corp com.....50	140	---	141	180	150	---	150	Mar 8	150	Mar 8	140	Jan 14	150	Feb 2
			6% partic preferred.....50	68 1/2	---	64 1/2	---	62	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3,326	6,851		Budd Company.....*	11 1/2	11 3/4	12	Sale	12 1/4	12 1/2	11 1/2	Mar 8	12 1/2	Mar 18	11 1/2	Mar 8	12 1/2	Mar 18
270	1,340		Capital Transit Co.....19.50	12 3/4	13 3/4	13 1/2	Sale	12 3/4	13 3/4	13 1/2	Mar 1	13 3/4	Mar 1	12 3/4	Jan 12	13 3/4	Feb 16
7,458	27,176		Chrysler Corp.....25	60 1/2	Sale	60 1/2	Sale	63 3/4	Sale	59	Mar 1	65	Mar 19	56	Feb 8	65	Mar 19
970	3,102		Curtis Publishing Co.....1	7 1/2	7 3/4	7 1/2	Sale	7 1/2	7 3/4	6 3/4	Mar 23	7 3/4	Mar 1	6 3/4	Mar 23	8 1/4	Jan 25
			Davidson Chemical Corp.....1	38 3/8	39 1/4	40 1/4	41 1/4	39 3/4	40	27 1/2	Mar 17	30 1/4	Mar 2	27 1/2	Mar 17	30 1/4	Mar 2
2,642	6,485		Delaware Pwr & Lt.....13.90	28 1/2	Sale	30	Sale	28 3/4	Sale	27 3/4	Mar 17	30 1/4	Mar 2	27 3/4	Mar 17	30 1/4	Mar 2
15,253	41,788		Duquesne Light Co.....10	28 3/4	Sale	29 1/2	Sale	30 3/4	Sale	28 3/4	Mar 29	30 3/4	Mar 23	28 3/4	Jan 4	30 3/4	Mar 23
2,607	5,921		Electric Storage Battery.....*	24 1/2	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2	Sale	24 1/2	Mar 1	26 1/2	Mar 8	24 1/2	Jan 4	27 1/2	Jan 7
136	559		Fidelity & Deposit Co.....10	---	---	e80	Sale	76	78	75 1/2	Mar 22	e80	Mar 1	e75 1/2	Mar 22	111 1/2	Feb 1
14	90		Finance Co of Amer cl A.....100	330	340	390	400	400	Sale	390	Mar 26	400	Mar 31	337 1/2	Jan 7	400	Mar 31
			Class B.....100	330	---	390	---	400	---	---	---	---	---	---	---	---	---
776	1,886		Garfinkel (Julius) com.....50c	18 1/4	18 3/4	18 1/2	18 3/4	18 1/4	18 3/4	18	Mar 17	18 1/2	Mar 15	18	Mar 17	18 1/2	Jan 18
305	745		4 1/2% conv preferred.....25	18 1/4	18 3/4	18 1/2	Sale	18 1/4	18 3/4	18 1/4	Mar 30	18 3/4	Mar 18	18 1/4	Jan 19	18 3/4	Feb 15
190	390		5 1/2% conv preferred.....25	20 1/4	21	20 1/2	21 1/2	20 1/2	21 1/2	20 1/2	Mar 15	21	Mar 9	20 1/2	Jan 21	21	Mar 9
11,430	34,365		General Motors Corp.....5	59 3/8	Sale	63 3/8	Sale	66	Sale	61 1/2	Mar 17	66	Mar 31	58 3/4	Jan 4	66	Mar 31
1,088	2,527		Gimbel Brothers.....5	13 1/4	Sale	13 1/4	14 1/4	14 1/4	14 3/4	13 3/4	Mar 2	14 3/4	Mar 12	13 3/4	Jan 5	14 3/4	Mar 12
100	200		Goldenberg Co class A com.....1	2 7/8	3 1/4	2 3/4	2 3/4	2	3	2 1/2	Mar 26	2 3/4	Mar 26	2 1/2	Mar 26	2 3/4	Feb 5
100	100		6% conv preferred.....10	---	---	---	---	5 1/2	7	5 1/2	Mar 25	5 1/2	Mar 25	5 1/2	Mar 25	5 1/2	Mar 25
2,955	8,366		Hecht (The) Co common.....15	22 1/2	Sale	23 1/2	24 1/2	23 1/2	24	23 3/4	Mar 16	24 3/4	Mar 2	22 1/2	Feb 2	24 3/4	Mar 2
			Hudson Pulp & Pap Corp.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			5% series A pfd.....25	21 1/2	23 1/2	21 1/2	22 1/2	21 1/2	23 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---
			5 1/2% preferred ser B.....25	21 1/2	23 1/2	21 1/2	23 1/2	22 1/2	23 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---
4,287	15,558		Lehigh Coal & Navigation.....10	8 1/2	Sale	9 1/2	Sale	8 3/4	Sale	8 3/4	Mar 19	9 3/4	Mar 15	8 3/4	Jan 12	10	Jan 29
214	779		Lehigh Valley RR.....*	13 3/4	14 1/4	13 3/4	Sale	13 3/4	14	13 3/4	Mar 16	14 1/4	Mar 18	13 3/4	Mar 16	14 1/4	Jan 22
4,313	6,981		Martin (Glenn L).....1	17	Sale	19 1/4	19 1/2	24 1/4	Sale	19 1/4	Mar 4	25	Mar 31	16 3/4	Jan 6	25	Mar 31
	100		Mergenthaler Linotype Co.....	---	---	31 1/2	32 1/2	33 3/4	34 1/4	---	---	---	---	28 3/4	Jan 18	28 3/4	Jan 18
			National Mtge & Invest.....	---	---	---	---	10 1/2	---	10 1/2	Mar 2	10 1/2	Mar 2	10 1/2	Mar 2	10 1/2	Mar 2
46	166		Common.....1	7	7 1/2	10 1/2	---	7	---	---	---	---	---	7	Jan 11	7 1/2	Feb 16
2,934	7,283		Pennroad Corp.....1	12 3/4	Sale	13 3/4	Sale	13 3/4	Sale	13 3/4	Mar 3	13 3/4	Mar 2	12 3/4	Jan 4	14 1/2	Feb 26
15,397	32,945		Pennsylvania Pwr & Lt.....*	35 3/4	Sale	40 3/4	Sale	42	Sale	39 3/4	Mar 5	42 3/4	Mar 22	35 3/4	Jan 4	42 3/4	Mar 22
21,332	42,992		Pennsylvania RR.....50	17 1/4	Sale	17	Sale	16 1/2	Sale	15 3/4	Mar 25	17 1/2	Mar 12	15 3/4	Mar 25	18 3/4	Feb 26
2,606	5,371		Pennsylvania Salt Mfg.....10	42 1/4	Sale	42 1/2	Sale	42 1/2	43 1/4	38	Mar 26	43 1/2	Mar 12	38	Mar 26	45	Jan 25
3,059	3,758		Pennsylvania Wtr & Pwr.....*	38 1/2	39 1/2	38 3/8	38 3/4	37 3/4	Sale	36 3/4	Mar 29	39 1/2	Mar 12	36 3/4	Mar 29	40 1/2	Feb 12
575	1,335		Peoples Drug Stores Inc.....5	31 1/2	Sale	32	Sale	31	32 1/4	31	Mar 19	32	Mar 1	31	Mar 19	32 1/2	Jan 20
23,324	55,500		Philadelphia Elec Co com.....*	32 3/4	Sale	34 3/4	Sale	36 3/4	Sale	34	Mar 4	37 1/2	Mar 29	32 3/4	Jan 4	37 1/2	Mar 29
1,414	3,063		\$1 div preference com.....*	24 1/2	Sale	25 3/4	Sale	25 1/2	25 3/4	24 1/2	Mar 12	25 1/2	Mar 3	23 3/4	Jan 11	26 1/2	Jan 29
15	15		Phila Insulated Wire.....*	21	---	21	---	21	---	21	Mar 5	21	Mar 5	21	Mar 5	21	Mar 5
5,701	18,187		Phila Transportation com.....*	4 1/4	4 3/4	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 2	5 1/4	Mar 16	4	Jan 7	5 1/4	Jan 26
11,268	22,576		Participating pfd.....20	6 1/4	Sale	6 3/4	Sale	6 3/4	Sale	6 1/4	Mar 3	7 1/4	Mar 15	5 3/4	Jan 7	7 1/4	Jan 25
3,551	7,349		Phileo Corp.....3	28 3/4	Sale	29 1/2	Sale	32 1/2	32 1/2	29 1/2	Mar 1	33 1/4	Mar 15	28 3/4	Jan 4	33 1/4	Mar 15
			Potomac Edison Co.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			3.60% preferred.....100	81 1/2	---	82 1/2	---	88	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			4.70% preferred ser B.....100	100	---	100	---	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21,191	60,156		Potomac Elec Power com.....10	17 1/4	Sale	17 3/4	Sale	18 1/4	Sale	17 1/2	Mar 3	18 1/2	Mar 19	16 3/4	Jan 7	18 1/2	Mar 19
72	232		3.60% series A pfd.....50	41 3/4	42 3/4	44	45	45	46	44 3/4							

Detroit Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE DETROIT STOCK EXCHANGE

Stock Sales— March (Shares) -----		1954 408,864	1953 423,394	Stock Sales— Jan. 1 to March 31 (Shares)-----		1954 1,082,270	1953 1,117,747				
Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	Detroit Stock Exchange STOCKS		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1			
		Price Jan. 4, 1954	March 1 1954	March 31 1954	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
Shares	Shares	Par	Opening or Bid Ask	Opening or Bid Ask	Closing or Bid Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
13,627	21,143	Allen Elec & Equipment	3% Sale	3% 3%	3% 3%	3% Mar 29	4% Mar 16	3% Mar 29	4% Mar 16		
632	6,469	Altes Brewing Co com	3 3%	3 3%	3 3%	3 1/2 Mar 3	3 1/2 Mar 3	3 Jan 11	3 1/2 Feb 12		
723	3,814	Amer Metal Products Co	15 16	16 1/2	17 1/4	16 Mar 17	16 1/2 Mar 25	15 1/2 Jan 5	17 Jan 26		
326	1,502	Baldwin Rubber com	11 1/4	12 1/2	11	12 1/2	12 1/2 Mar 10	12 Feb 19	12 1/2 Jan 27		
1,192	3,444	Big Bear Markets Inc	7	7 1/2	7 1/2	7 Sale	7 1/2 Mar 8	6 1/2 Mar 29	8 Jan 22		
---	---	Bohn Aluminum & Brass	5	---	---	---	---	---	---		
---	---	Bower Roller Bearing	5	---	---	---	---	---	---		
1,704	6,140	Briggs Mfg Co common	38 1/4	37	38	38 1/4 Sale	37 1/4 Mar 23	38 1/2 Mar 30	36 1/4 Jan 5		
1,415	3,230	Brown-McLaren Mfg Co	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Sale	2 1/2 Mar 19	2 1/2 Mar 9	2 1/2 Jan 8		
1,860	4,686	Budd Company (The)	11	12	11 1/2	12 Sale	11 1/2 Mar 4	12 1/2 Mar 18	11 1/2 Feb 24		
4,615	9,745	Burroughs Corp	15	16	17	17	17 Mar 25	18 Mar 11	15 1/2 Jan 5		
5,708	20,873	Chrysler Corp common	60 1/2	61 1/2	59 1/2	63	64	59 1/2 Mar 19	64 1/2 Feb 2		
1,095	4,919	Consolidated Paper com	25	25	24	23 1/2	24	23 1/2 Mar 8	24 Mar 1		
6,449	23,697	Consumers Power Co com	39 1/2	39 1/2	41	42	42 Sale	40 1/2 Mar 1	42 Mar 11		
---	44	\$4.50 cum preferred	---	---	---	---	---	---	108% Feb 4		
---	---	\$4.52 cum preferred	---	---	---	110	---	---	108% Feb 4		
1,700	3,406	Continental Motors com	7	8	8 1/2	9 1/4	9 1/4 Sale	8 1/2 Mar 26	9 1/2 Mar 17		
---	---	Cunningham Drug Stores	2.50	---	---	---	---	---	8 1/2 Jan 5		
---	---	D W G Cigar Corp	5	8 1/2	---	---	---	---	---		
5,056	11,816	Davidson Brothers Inc	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 10	6 1/2 Mar 19	6 1/2 Mar 19		
12,050	15,043	Detroit & Cleve Nav com	5	9 1/2	8 1/2	9 1/2	10 1/2 Sale	9 Mar 3	11 1/2 Mar 23		
39,106	114,629	Detroit Edison common	29 1/4	29 1/4	30	30 1/2	30 1/2 Sale	29 1/2 Mar 2	31 Mar 15		
---	100	Detroit Gasket & Mfg	46c	46c	46c	46c	46c	46c	46c		
400	700	Detroit Gray Iron Fdy	1 1/4	2	1 1/2	2	2	1 1/2 Mar 22	1 1/2 Mar 22		
---	100	Detroit Hardware Mfg Co	1	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2		
512	3,043	Detroit Mich Stove com	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2		
3,172	7,325	Detroit Steel Corp com	10	10	10	10	10	10	10		
353	880	Detroit Steel Products	10	10	10	10	10	10	10		
200	200	Divco Corporation	1	---	---	---	---	---	---		
---	180	Eaton Mfg Co com	2	38	40	41	43	4 Mar 10	4 Mar 10		
200	4,405	Economy Baler Company	1	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2		
851	1,979	Ex-Cell-O Corp common	3	48	50	50 1/2	50 1/2	50 1/2 Mar 1	50 1/2 Mar 1		
225	225	Federal Fawcok Corp	2	3	4	3	4	3 1/2 Mar 29	3 1/2 Mar 29		
1,472	4,915	Federal Mogul common	5	23	24	24 1/2	25 1/2	24 1/2 Mar 26	25 1/2 Mar 11		
2,325	5,310	Frankenmuth Brewing com	1	2 1/2	2 1/2	3	3 1/2	3 Mar 1	3 1/2 Mar 18		
1,203	4,342	Fruehauf Trailer common	1	22 1/2	23 1/2	24 1/2	26	24 1/2 Mar 1	26 1/2 Mar 18		
1,008	6,446	Gar Wood Industries com	1	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2 Mar 18	4 1/2 Mar 5		
13,030	18,680	Gemmer Mfg Co common	5	3 1/2	3 1/2	3 1/2	4 1/2	3 1/2 Mar 1	4 1/2 Mar 12		
---	---	General Finance Corp com	1	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2		
13,875	37,932	General Motors common	5	59 1/2	63 1/4	64 1/4	65 1/2	63 1/2 Mar 8	65 1/2 Mar 31		
650	1,944	Gertry-Mich Die Casting	1	6 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	6 1/2 Mar 5	7 1/2 Mar 25		
8,239	16,073	Goebel Brewing common	1	6 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	6 1/2 Mar 1	7 1/2 Mar 1		
505	3,689	Graham-Paige Corp com	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4 Mar 25	1 1/4 Mar 1		
9,545	43,688	Gt Lakes Oil & Chem Co	1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 19	2 1/2 Mar 8		
---	513	Hall Lamp Co com	5	2 1/2	3 1/2	2	3 1/2	2 1/2 Mar 3	3 1/2 Mar 3		
122	1,587	Hastings Mfg Co	2	3 1/4	4	3 1/2	4 1/4	3 1/2 Mar 3	4 1/4 Mar 3		
183	183	Higbie Mfg Co common	1	7 1/4	7 1/4	7 1/4	7 1/4	7 Mar 10	7 Mar 10		
---	125	5% conv preferred	10	---	---	---	---	---	---		
1,560	3,442	Hoover Ball & Bear's com	10	15	15	15	15	15 Mar 11	15 Mar 9		
3,254	7,620	Hoskins Mfg Co com	2.50	14	14 1/2	15 1/4	15 1/4	14 1/2 Mar 25	15 1/4 Mar 3		
482	732	Houdaille-Hershey com	3	12 1/2	13 1/2	14	15	14 1/2 Mar 8	15 1/2 Mar 25		
1,093	4,066	Howell Elec Motors Co	1	7 1/2	8	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 4	7 1/2 Mar 29		
1,314	11,383	Hudson Motor Car	12.50	11 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2 Mar 5	12 1/2 Mar 19		
---	200	Hurd Lock & Mfg Co com	5	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2		
---	120	Ironrite Inc	1	---	---	---	---	---	---		
1,002	2,003	Kaiser Motors Corp	1	---	---	---	---	---	---		
400	950	King-Seely Corp	1	23	25	24	26	25 Mar 17	25 Mar 17		
5,950	8,150	Kingston Products Corp	1	2 1/2	3 1/4	2 1/2	3 1/4	2 1/2 Mar 25	3 Mar 11		
4,684	14,961	Kinsel Drug Co common	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4 Mar 1	1 1/4 Mar 8		
---	1,110	Kresge (S S) common	10	32 1/2	32 1/2	32 1/2	33 1/2	32 Mar 5	32 1/2 Mar 19		
---	2,200	Kysor Heater Company	1	3 1/4	4 1/2	5	4 1/2	5	4 Jan 25		
---	150	Lakey Fdy & Mach com	1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 Mar 3	2 Mar 3		
---	2,500	Lansing Stamping Co	1	3	3 1/4	3	3 1/4	3 Mar 1	3 1/4 Mar 12		
---	175	LaSalle Wines & Champ	2	---	---	---	---	---	---		
---	---	Masco Screw Products	1	3	3	3	3	3 Mar 25	3 Mar 1		
---	---	Michigan Bumper Corp	1	---	---	---	---	---	---		
---	---	Michigan Sugar common	10	72c	72c	72c	72c	72c	72c		
---	---	Preferred	10	---	---	---	---	---	---		
1,049	2,626	Mid-West Abrasive com	50c	5	5 1/2	4 1/2	4 1/2	7 1/4 Mar 8	7 1/4 Mar 8		
---	854	Motor Products common	10	21 1/2	23	16 1/2	17 1/2	18 Mar 3	20 1/2 Mar 5		
---	782	Motor Wheel common	5	21	23	21	21 1/2	23 1/4	17 Feb 25		
---	4,115	Mt Clemens Met Prod com	1	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 2	4 Mar 3		
---	420	6% preferred	10	---	---	---	---	---	---		
---	1,771	Murray Corp common	4	19	19 1/2	20 1/2	18 1/2	18 1/2 Mar 25	18 1/2 Mar 29		
---	3,302	Nat Elec Weld'g Machs	1	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 10	3 1/2 Mar 25		
---	2,800	Packard Motor common	1	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 11	3 1/2 Mar 11		
---	100	Park Chemical Co	1	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2 Mar 5	4 1/2 Mar 5		
---	2,968	Parke Davis & Co	1	32 1/2	34	36	34 1/2	34 1/2 Mar 17	35 1/2 Mar 9		
---	4,835	Peninsular Metal Products	1	3 1/4	4	4	4	3 1/4 Mar 1	4 1/4 Mar 19		
---	2,985	Pfeiffer Brewing Co com	5	15 1/2	14 1/2	14 1/2	13 1/2	13 1/2 Mar 26	14 1/2 Mar 1		
---	13,675	Prophet (Fred B) Co	1	6 1/2	6 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 1	7 1/2 Mar 9		
---	979	Reo Motors Inc com	1	20 1/2	21 1/2	23	24	24 1/2 Mar 19	26 1/2 Mar 31		
---	2,305	Rickel (H W) & Co com	2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 2	1 1/2 Mar 25		
---	1,436	River Raisin Paper com	5	8 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2 Mar 10	9 1/2 Mar 15		
---	854	Rockwell Spring & Axle Co	5	18 1/2	19 1/2	19 1/2	20 1/2	19 1/2 Mar 19	19 1/2 Mar 19		
---	9,775	Rudy Mfg Company	1	3	3 1/4	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 3	3 1/2 Mar 12		
---	3,302	Scotten Dillon common	10	13 1/2	14 1/2	14 1/2	15 1/4	14 1/2 Mar 1	15 1/4 Mar 17		
---	2,800	Sheller Mfg Co common	1	15	16	16	16 1/2	16 1/2 Mar 5	16 1/2 Mar 18		
---	360	Soss Mfg Co	1	---	---	---	---	---	---		
---	1,364	Standard Tube class B	1	4 1/4	4 1/4	4	5	4 1/4 Mar 2	5 1/2 Mar 29		
---	300	Superior Tool & Die Co	1	2 1/2	3 1/2	2 1/2	3 1/2	3 Mar 12	3 Mar 12		
---	2,922	Udylite Corp common	1	12	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2 Mar 3	13 1/4 Mar 11		
---	1,190	Union Investment com	4	7 1/4	7	7	8 1/4	8 1/4 Mar 2	8 1/4 Mar 2		
---	25	United Shirt Distributors	1	6	7	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2		
---	611	U S Radiator com	1	---	---	---	---	---	---		
---	250	6% preferred	50	---	---	---	---	---	---		
---	555	Vinco Corp	1	4 1/4	5	4 1/4	5 1/2	5 1/2 Mar 9	5 1/2 Mar 19		
---	1,325	Walker & Co class A	1	39	39	40	40	39 Feb 12	39 Feb 12		
---	---	Common	1	14	14	15	14	15 Mar 12	15 Mar 12		
---	---	Wayne Screw Products	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 2	1 1/2 Mar 2		
---	---	Young (L A) Spring & Wire	1	20	22	21	23	20 1/2 Mar 2	21 1/2 Mar 2		
---	---	UNLISTED DEPT.									
---	643	Admiral Corporation	1	---	---	21	---	---	---	---	
---	198	Ainsworth Mfg Corp	5	---	---	---	---	---	---	---	
---	650	Alleghany Corporation	1	---	---	---	---	---	---	---	
---	144	Alleghany-Ludlum Steel	1	28 1/2	---	---	---	---	---	---	
---	738	Allis-Chalmers Mfg Co	20	45 1/2	---	---	---	---	---	---	
---	2,000	American Airlines Inc	1	11 1/2	---	---	---	---	---	---	

*No par value. a Deferred delivery sale. r Cash sale. x Ex-dividend. y Ex-rights.

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	Detroit Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1			
				Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
	76	American Bakeries Co com.										28% Feb 2	29 Feb 9
724	2,383	American Broadcasting-Paramount Theatres	1	15	Sale			17%	Sale	16% Mar 2	17% Mar 5	14% Jan 4	17% Mar 5
210	1,182	American & Foreign Pwr.								9% Mar 5	9% Mar 15	8% Jan 6	9% Feb 9
546	1,504	American Natural Gas Co.		40%	Sale					43% Mar 23	45% Mar 2	39% Jan 12	45% Mar 2
3,977	8,485	American Radiator		13%	Sale			17	Sale	15% Mar 2	17% Mar 23	13% Jan 4	17% Mar 23
407	778	American Seating Co.	10							23% Mar 3	24% Mar 10	22% Feb 24	24% Mar 10
3,746	9,240	Amer Tel & Tel Co.	100	156%	Sale	163%	Sale			162% Mar 10	165% Mar 9	156% Jan 4	165% Mar 9
435	560	American Woolen Company				18	Sale			18% Mar 1	19% Mar 8	16% Jan 29	19% Mar 8
2,090	4,190	Anaconda Copper	50	29%	Sale	32%	Sale	34%	Sale	31% Mar 4	34% Mar 30	29% Jan 4	34% Mar 30
336	1,927	Argus Cameras Inc.	1	13	Sale					16% Mar 4	16% Mar 2	13% Jan 4	16% Feb 12
1,257	3,326	Armco Steel Corp com.	10							35% Mar 2	39% Mar 22	33% Jan 11	39% Mar 22
530	2,490	Armour & Co common	5	9	Sale					9% Mar 3	9% Mar 18	8% Jan 5	10% Feb 4
4,429	11,010	Avco Mfg Corporation	3	4%	Sale	5	Sale	5%	Sale	4% Mar 1	5% Mar 23	4% Jan 4	5% Mar 23
1,675	2,835	Baldwin-Lima-Hamilton	100			9	Sale			8% Mar 9	9% Mar 23	8% Feb 24	9% Mar 23
495	1,353	Baltimore & Ohio RR	13					20%	Sale	20% Mar 2	21% Mar 8	19% Jan 19	21% Mar 8
170	442	Bendix Aviation Corp.	5							67% Mar 4	68% Mar 9	61% Jan 18	68% Mar 9
1,348	4,883	Bethlehem Steel Corp.		50%	Sale					54% Mar 2	56% Mar 11	50% Jan 11	58% Feb 1
1,304	2,060	Bliss (E W) common	1					19	Sale	18% Mar 9	19% Mar 31	14% Jan 11	19% Mar 31
802	1,416	Boeing Airplane Company	5							59% Mar 2	74% Mar 29	49% Jan 18	74% Mar 29
106	495	Borden Company	15							59% Mar 2	59% Mar 2	58% Jan 27	61% Jan 15
210	594	Borg Warner Corp com.	5							76% Mar 3	76% Mar 5	74% Feb 24	82% Feb 1
602	980	Calumet & Hecla Cons Cop.	5			8%	Sale			7% Mar 9	8% Mar 5	7% Jan 11	8% Mar 5
1,378	2,739	Canadian Pacific Railway	25	21%	Sale	24	Sale			23% Mar 4	24% Mar 11	21% Jan 4	25% Feb 5
204	204	Capital Airlines Inc.	1									9% Jan 11	10 Feb 5
1,592	4,277	Chesapeake & Ohio Ry	25	33%	Sale	35%	Sale			33% Mar 9	35% Mar 1	33% Jan 4	37 Feb 15
310	842	Cities Service Co com.	10	78	Sale					85% Mar 2	89% Mar 5	78% Jan 4	89% Feb 5
	459	Columbia Broadcast Cl A	2.00									41% Feb 2	47 Feb 23
	61	Class B	2.50									46% Feb 19	46% Feb 19
4,681	11,781	Columbia Gas System Inc.				13%	Sale	14%	Sale	13% Mar 3	14% Mar 30	12% Jan 8	14% Feb 12
200	564	Commercial Solvents		17	Sale					16% Mar 3	16% Mar 3	16% Jan 12	17% Feb 1
412	1,023	Commonwealth Edison Co	25			38%	Sale			38% Mar 1	39% Mar 10	37% Jan 8	42% Feb 18
688	1,664	Consol Edison of N Y Inc.		40%	Sale	42%	Sale			42% Mar 1	43% Mar 23	40% Jan 4	43% Feb 9
	140	Curtis (The) Publishing Co.	1									7% Feb 2	7% Jan 28
5,389	6,861	Curtiss-Wright Corp.	1			8%	Sale	10%	Sale	8% Mar 1	10% Mar 31	8% Jan 5	10% Mar 31
50	150	Dome Mines Ltd.								17% Mar 8	17% Mar 8	15% Feb 25	15% Feb 25
3,795	14,838	Dow Chemical Co	5	38%	Sale	36	Sale			35% Mar 1	36% Mar 12	33% Feb 2	38% Jan 4
464	990	Eastman Kodak Co	10	47%	Sale	53%	Sale			52% Mar 4	53% Mar 1	47% Jan 11	53% Mar 1
713	1,041	Electric Auto-Lite	5							42% Mar 15	45% Mar 5	40% Jan 11	45% Mar 5
220	616	Erle Railroad Co com.								17% Mar 10	17% Mar 10	16% Jan 11	18% Feb 19
2,238	4,104	General Electric Co.		87%	Sale	101%	Sale			100% Mar 9	104% Mar 1	87% Jan 4	104% Mar 1
139	607	General Foods Corp.		59%	Sale					59% Mar 10	59% Mar 3	57% Feb 8	59% Jan 12
210	210	General Public Utilities	5	28%	Sale							28% Jan 15	30% Feb 23
205	255	Gillette (The) Co.	1							49% Mar 10	50% Mar 8	47% Jan 18	50% Mar 8
610	1,532	Goodyear Tire & Rubber		53%	Sale	59%	Sale			58% Mar 2	60% Mar 11	52% Jan 11	60% Mar 11
7,385	19,624	Greyhound (The) Corp	3	13%	Sale	14	Sale	13%	Sale	13% Mar 29	14% Mar 4	13% Mar 29	14% Feb 15
	165	Hayes Industries Inc.	1									12 Feb 26	13 Jan 15
460	1,199	Hayes Manufacturing Corp.	2							5% Mar 3	5% Mar 8	5% Mar 3	6% Jan 7
702	5,312	Hupp Corporation	1			3	Sale			3% Mar 1	3% Mar 2	2% Jan 14	3% Feb 3
	230	Illinois Central RR	100									78% Jan 6	90% Feb 15
296	435	Interlake Iron Corp.								15% Mar 24	16% Mar 8	14% Jan 7	16% Mar 8
2,027	4,365	Internat Harvester Co.		27%	Sale	30%	Sale			28% Mar 10	30% Mar 1	27% Jan 4	31% Feb 11
392	961	Internat Nickel of Can.				37%	Sale			37% Mar 4	37% Mar 24	35% Jan 21	38% Feb 5
981	2,440	Internat'l Tel & Tel Co.		14	Sale	15%	Sale			15% Mar 24	16% Mar 8	14% Jan 4	16% Mar 8
400	425	Jacobs (F L) Co com.	1							5% Mar 22	6% Mar 23	5% Jan 8	6% Mar 23
2,535	6,706	Jones & Laughlin Steel	10					22	Sale	20% Mar 4	22% Mar 31	20% Jan 12	22% Jan 27
	450	Kelsey-Hayes Wheel Co.											
450	976	Common	1							17% Mar 29	17% Mar 22	16% Jan 11	17% Jan 20
515	1,453	Kennecott Copper Corp.		65	Sale					69% Mar 3	70% Mar 9	65% Jan 4	71% Feb 15
102	437	Kroger (The) Company								43% Mar 4	43% Mar 9	43% Feb 23	45% Jan 21
1,904	4,113	Loew's Inc common		13%	Sale			14%	Sale	13% Mar 25	14% Mar 5	13% Jan 4	14% Feb 23
		Lukens Steel Co common	10										
70	400	McCord Corp common	3							21% Mar 5	21% Mar 5	20% Jan 15	22% Jan 22
1,718	3,418	Montgomery Ward & Co.				61%	Sale			58% Mar 9	61% Mar 1	57% Jan 13	63% Feb 15
575	1,565	Mueller Brass Co.	1	23%	Sale					24% Mar 29	25% Mar 12	23% Jan 4	25% Mar 12
3,929	11,678	Nash-Kelvinator Corp	5	16%	Sale	14	Sale	14%	Sale	13% Mar 8	15% Mar 22	13% Mar 8	18% Jan 7
270	1,155	National Auto Fibre Inc.	1							18% Mar 5	18% Mar 10	17% Feb 15	19% Jan 19
350	1,297	National Biscuit Co	10							36% Mar 4	36% Mar 3	36% Feb 17	37% Jan 29
511	987	National Dairy Products				64%	Sale			64% Mar 1	67% Mar 3	63% Jan 14	67% Feb 12
1,250	2,403	National Distillers Prods.	5							17% Mar 23	19% Mar 2	17% Mar 23	20 Jan 21
388	942	National Steel Corp.	10							49% Mar 5	49% Mar 3	47% Jan 4	49% Jan 29
2,156	6,999	New York Central RR				24%	Sale			23% Mar 16	24% Mar 1	18% Jan 8	26 Feb 15
1,690	6,968	Niagara Mohawk Pow com.		27%	Sale	29	Sale			28% Mar 5	29% Mar 11	27% Jan 11	29% Mar 11
258	698	Northern Pacific Ry Co	100							62% Mar 4	63% Mar 3	54% Jan 12	63% Mar 3
1,513	4,879	Northern States Power	5			15%	Sale	15%	Sale	14% Mar 8	15% Mar 25	13% Jan 12	15% Feb 26
653	2,097	Ohio Edison Co.	5	38%	Sale					40% Mar 2	41% Mar 8	38% Jan 4	41% Mar 8
1,515	4,459	Pan Amer World Airways	1			10%	Sale			10% Mar 25	10% Mar 1	9% Jan 8	11 Feb 5
425	955	Paramount Pictures	1			29%	Sale			29% Mar 1	30% Mar 5	27 Jan 6	30 Mar 5
1,689	4,114	Pennsylvania RR Co	50	17%	Sale	17%	Sale	16	Sale	16% Mar 25	17% Mar 4	16% Mar 25	18% Feb 15
1,300	5,222	Pepsi-Cola Co common	33 1/2c	13%	Sale					15% Mar 24	16% Mar 12	13% Jan 4	16% Mar 12
466	836	Philio Corp common	3			29%	Sale			29% Mar 1	32% Mar 10	28% Feb 25	32% Mar 10
		Purity Bakeries Corp.											
3,600	8,401	Radio Corp of America		23%	Sale	26%	Sale	27%	Sale	26% Mar 1	27% Mar 10	22% Jan 11	27% Mar 10
900	4,500	RKO Pictures Corp.	1							5% Mar 4	5% Mar 29	2% Feb 1	5% Mar 29
150	250	RKO Theatres Corp.	1							4% Mar 4	4% Mar 9	4% Mar 9	4% Mar 9
1,267	1,803	Republic Aviation Corp.	1							24% Mar 2	30% Mar 23	22% Feb 5	30 Mar 23
2,516	6,309	Republic Steel Corp.		48%	Sale			50%	Sale	48% Mar 24	51% Mar 10	47% Jan 12	51% Jan 29
		Reynolds Spring Co.	1										
1,632	2,026	St Regis Paper Company	5					23%	Sale	22% Mar 3	23% Mar 31	21 Jan 5	23% Mar 31
430	1,176	Sears Roebuck & Co.				61%	Sale			58% Mar 18	61% Mar 1	58% Mar 18	62% Feb 18
200	685	Serve Inc common	1							8% Mar 2	8% Mar 15	8 Feb 26	9% Jan 13
1,634	3,166	Sinclair Oil Corp.				37%	Sale			37% Mar 1	40% Mar 18	33% Jan 5	40% Mar 18
3,935	8,722	Socony-Vacuum Corp	15	35%	Sale	38%	Sale	40	Sale	38% Mar 1	40% Mar 15	35% Jan 11	40% Mar 15
5,475	13,060	Southern Co.	5	16%	Sale	16%	Sale	16%	Sale	16% Mar 2	17% Mar 2	15% Jan 11	17% Mar 2
1,143	2,611	Southern Pacific Co com.				40%	Sale			40% Mar 1	45% Mar 5	37 Jan 11	45% Mar 5
439	706	Southern Railway								42% Mar 29	45% Mar 5	42% Feb 24	45% Feb 4
10	380	Sparks-Withington Co.		5	Sale					4% Mar 10	4% Mar 10	4% Feb 19</	

San Francisco Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE SAN FRANCISCO STOCK EXCHANGE

Stock Sales—		1954		1953		Bond Sales—		1954		1953						
March (Shares)		1,325,078		2,183,547		March		\$33,500		\$107,300						
Jan. 1 to March 31 (Shares)		3,309,958		5,174,290		Jan. 1 to March 31		209,000		212,300						
Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	San Francisco Stock Exchange		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1										
\$	\$	Par	1954	1953	March 1	March 31	Lowest	Highest	Lowest	Highest						
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Closing or Bid	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices	Sale Prices						
BONDS																
Unlisted Bonds																
10,500	25,600	American Tel & Tel—	112	112%	117%	118%	119%	120%	118%	Mar 8	119%	Mar 10	113%	Jan 18	119%	Mar 10
---	2,600	2% debentures—1961	118%	119%	123%	124%	125	126	---	---	---	---	118%	Jan 5	119%	Feb 9
3,900	4,900	3% debentures—1964	119%	120%	125%	126%	127	128	127%	Mar 17	127%	Mar 17	127%	Mar 17	127%	Mar 17
19,100	175,800	3% debentures—1965	119	119%	125%	126%	127	127%	126%	Mar 4	126%	Mar 9	119%	Jan 12	126%	Mar 9
STOCKS																
932	1,608	Abbott Laboratories—5	45 1/4	46	46 1/8	46 1/2	45 1/2	45 1/2	44%	Mar 16	45%	Mar 8	44%	Mar 10	46%	Jan 14
544	864	Admiral Corp—1	19 1/2	20 1/2	21	Sale	20 1/2	21 1/4	20	Mar 22	21%	Mar 10	20	Mar 22	21%	Mar 10
881	2,861	Air Reduction (Un)—	23 3/4	24 1/2	23	Sale	23	Sale	22%	Mar 2	23%	Mar 12	22%	Mar 2	24%	Jan 6
325	738	Alaska Juneau Gold Mng—10	1 1/4	2 1/2	1 1/2	2 1/2	3 1/2	3 1/2	2%	Mar 18	3 1/2	Mar 29	2 1/2	Jan 6	3 1/2	Mar 29
10	1,230	Alleghany Corp (Un)—1	3 1/2	3 3/4	3 1/2	4 1/4	3 3/4	4 1/4	a—	---	a—	---	4	Feb 5	4 1/4	Feb 15
297	1,188	Allied Chem & Dye (Un)—	72 3/4	73 3/4	77	78 1/2	83 1/4	84 1/4	a—	---	a—	---	a—	---	a—	---
3,379	6,320	Allis-Chalmers Mfg Co (Un)—4	46 1/4	47 1/2	48 1/4	49 1/2	48 1/4	Sale	47 1/4	Mar 24	52%	Mar 3	47	Jan 14	52%	Mar 3
330	1,214	Aluminum Ltd—	48 1/4	49	52 1/2	53	55 1/4	56 1/2	a—	---	a—	---	51	Feb 5	52 1/2	Feb 18
2,259	6,857	Amer Airlines Inc (Un)—1	11 1/4	Sale	12 1/2	13	12 1/2	Sale	12%	Mar 10	12%	Mar 2	11 1/4	Jan 4	12%	Feb 18
380	2,506	Amer Broadstg-Paramount	14 1/2	15	16%	Sale	16 1/4	17 1/4	16 1/4	Mar 24	16%	Mar 12	15 1/4	Jan 8	16%	Mar 12
649	1,575	Theatres (Un)—1	39 1/2	Sale	37 1/2	38 1/2	38 1/2	Sale	37	Mar 3	38 1/2	Mar 31	36 1/4	Feb 26	39 1/2	Jan 4
509	828	Amer Car & Fdry Co (Un)—	31 1/2	32%	35 1/2	36 1/4	33 1/2	34 1/4	a—	---	a—	---	a—	---	a—	---
1,166	4,413	Amer Cyanamid Co (Un)—20	47 1/4	48 1/2	45 1/2	46%	44 1/2	45%	43 1/2	Mar 29	45%	Mar 12	43 1/2	Mar 29	47%	Feb 8
923	1,790	Amer Factors Ltd (Un)—20	14%	15 1/2	16	16 1/2	16 1/4	17 1/4	16	Mar 11	17	Mar 29	14%	Jan 11	17	Feb 17
493	745	Amer Potash & Chem Corp—	34 1/4	35 1/4	34%	35 1/2	36	36%	35 1/4	Mar 4	36	Mar 10	35 1/4	Mar 4	36	Mar 10
5,067	11,076	Class B—	13%	Sale	15	15%	17	Sale	15%	Mar 3	17%	Mar 23	13%	Jan 4	17%	Mar 23
2,443	5,238	Amer Smelting & Ref (Un)—	28 1/2	29 1/2	28 1/2	29 1/2	33%	Sale	30%	Mar 8	33%	Mar 30	29 1/2	Jan 18	33%	Mar 30
8,957	27,171	Amer Tel & Tel—100	156 1/4	156 1/2	163 1/2	Sale	163 1/2	Sale	162 1/4	Mar 25	165	Mar 9	156 1/2	Jan 5	165	Mar 9
2,939	9,637	American Tobacco (Un)—25	62	Sale	60 1/4	61 1/2	59%	60%	60	Mar 24	61%	Mar 9	59%	Jan 12	65%	Jan 26
745	2,730	American Viscose (Un)—25	36%	37 1/4	35%	36 1/4	34	34 1/4	36	Mar 9	36	Mar 9	36	Mar 9	37 1/2	Jan 27
1,448	2,033	Amer Woolen Co (Un)—	15%	16 1/2	18	Sale	18%	19	18	Mar 1	19 1/4	Mar 10	15%	Jan 6	19 1/4	Mar 10
3,537	9,361	Anaconda Cop Min (Un)—50	30%	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2	35	32 1/2	Mar 1	34%	Mar 29	29 1/2	Jan 4	34%	Mar 29
5,256	13,941	Anglo Calif Nat'l Bank—20	44	Sale	45 1/4	Sale	45 1/2	Sale	44 1/4	Mar 25	45 1/2	Mar 3	43 1/4	Jan 4	46	Feb 26
78	440	Arkansas Fuel Oil Corp—5	15 1/2	16 1/4	19	19 1/4	18%	19 1/4	a—	---	a—	---	16	Jan 7	16	Jan 7
262	631	Ark Louisiana Gas (Un)—5	7 1/2	8%	8 1/4	9	8 1/2	9 1/2	9%	Mar 29	9%	Mar 29	9%	Mar 29	9%	Mar 29
4,320	8,935	Arco Steel Corp (Un)—10	33 1/2	34 1/4	36 1/2	37 1/4	39 1/2	40	37	Mar 3	40	Mar 19	34%	Jan 8	40	Mar 19
736	1,632	Armour & Co (Ill) (Un)—5	8%	9%	8 1/4	9%	8%	9%	8%	Mar 4	9 1/2	Mar 18	8%	Mar 4	10%	Feb 5
990	1,685	Atch Top & Santa Fe	93 1/4	94 1/2	99	100 1/2	96 1/4	97 1/4	100	Mar 8	100	Mar 8	100	Mar 8	100	Mar 8
75	163	Railway Co (Un)—50	86	88	89 1/2	91	94 1/2	96 1/2	a—	---	a—	---	a—	---	a—	---
1,580	5,030	Atl Coast Line RR Co—	28 1/2	28%	31 1/2	Sale	33%	33%	31 1/2	Mar 1	33 1/2	Mar 26	28 1/2	Jan 11	33 1/2	Mar 26
378	929	Atlantic Refining Co (Un) 10	28 1/2	29%	28 1/4	29 1/2	28 1/2	29%	29%	Mar 22	29%	Mar 22	29%	Mar 27	30	Feb 10
7,447	18,622	Atlas Corp (Un)—5	29c	35c	29c	32c	30c	35c	26c	Mar 15	32c	Mar 30	25c	Feb 9	35c	Jan 6
3,180	7,778	Atok-Big Wedge Mining—2	4%	Sale	4 1/2	5%	5%	Sale	4%	Mar 10	5%	Mar 31	4%	Jan 4	5%	Mar 31
200	575	Atco Mfg Corp (Un)—3	3%	4%	4%	5%	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 19	5 1/2	Mar 22	5 1/2	Feb 4	5 1/2	Mar 22
121	303	Baldwin Lima-Ham (Un)—13	8%	9 1/4	8 1/2	9 1/4	8 1/2	9 1/4	a—	---	a—	---	9	Feb 16	9	Feb 16
120	152	Baldwin Securities (Un)—1c	2%	3%	2 1/2	3%	2 1/2	3%	a—	---	a—	---	a—	---	a—	---
659	2,515	Balt & Ohio RR (Un)—100	19 1/4	19 1/2	19 1/4	20%	19 1/2	Sale	19 1/2	Mar 31	21 1/2	Mar 4	19 1/2	Mar 31	21 1/2	Mar 4
200	1,477	Bandini Petroleum Co—1	2.60	2.80	3	3 1/4	2.90	3%	3	Mar 17	3 1/4	Mar 2	2.85	Jan 5	3 1/4	Feb 18
1,210	4,890	Bankline Oil Co—1	11%	12%	11 1/2	12 1/2	15	Sale	12 1/4	Mar 12	15	Mar 25	11%	Jan 5	15%	Feb 8
100	2,000	Basin Oil Co of Calif—20c	7 1/4	8 1/4	11	12 1/2	9	10%	10 1/2	Mar 18	10 1/2	Mar 18	9	Jan 6	12 1/2	Jan 22
80	530	Beckman Instruments—1	---	---	16	16 1/2	17	17%	a—	---	a—	---	14%	Feb 10	15%	Feb 16
125	125	Beech Aircraft Corp com—1	---	---	12 1/2	13 1/2	14 1/4	14 1/4	13	Mar 16	13	Mar 16	13	Mar 16	13	Mar 16
1,667	3,288	Bendix Aviation Corp (Un)—1	61 1/4	62 1/2	67 1/4	Sale	69 1/2	70 1/2	66 1/2	Mar 15	68 1/2	Mar 30	62	Jan 18	68 1/2	Mar 30
1,850	8,700	Benguet Consolidated	7%	1	7%	1	7%	Sale	7%	Mar 2	7%	Mar 10	7%	Feb 26	7%	Jan 7
2,359	9,606	Bethlehem Steel Corp (Un)—	50%	51%	54 1/2	55	57	Sale	54 1/4	Mar 15	57	Mar 31	50%	Jan 8	58%	Feb 1
701	3,411	Bishop Oil Co—2	11 1/4	11%	11 1/2	Sale	11 1/2	11 1/4	11 1/4	Mar 16	11 1/2	Mar 1	11	Jan 18	11 1/2	Feb 5
70,459	165,125	Blair Holdings Corp (Un)—1	2.05	Sale	2.40	Sale	2.40	Sale	2.15	Mar 3	2.50	Mar 22	2.05	Jan 4	2.65	Feb 24
2,891	5,070	Boeing Airplane Co (Un)—1	48 1/4	49	58%	59%	79	Sale	61 1/2	Mar 5	81 1/2	Mar 31	52%	Jan 5	81 1/2	Mar 31
5,390	5,390	Bolsa Chica Oil Corp—1	---	---	---	---	4 1/4	4 1/4	4 1/4	Mar 4	4 1/4	Mar 5	4 1/4	Mar 4	4 1/4	Mar 5
15,345	15,345	Rights	---	---	---	---	6c	Sale	5c	Mar 25	10c	Mar 15	5c	Mar 25	10c	Mar 15
536	1,178	Borden Co (Un)—15	60 1/4	61	59%	60 1/4	59 1/4	59%	58 1/2	Mar 15	58 1/2	Mar 15	a—	---	a—	---
537	1,247	Borg-Warner Corp (Un)—5	74 1/2	75 1/2	76 1/2	77 1/2	82 1/4	83 1/4	80%	Mar 26	81 1/4	Mar 30	79	Jan 26	81 1/4	Mar 30
1,679	3,574	Broadway-Hale Stores—10	9 1/4	9 1/2	9 1/4	9 1/2	9%	Sale	9 1/2	Mar 22	9%	Mar 3	9 1/4	Jan 6	10	Feb 9
829	1,138	Budd Company—	11 1/4	11 1/2	11 1/2	12	12 1/4	Sale	11 1/2	Mar 10	12 1/4	Mar 19	11 1/2	Mar 10	12 1/4	Mar 19
1,055	1,743	Bunk Hill & Sullivan (Un)—2 1/2	11%	12%	11	11 1/2	14 1/4	14 1/4	11 1/2	Mar 8	13	Mar 18	11 1/2	Feb 3	13	Mar 18
437	2,251	Burroughs Corp—5	15 1/4	16	17 1/4	17 1/2	17 1/4	17%	18 1/2	Mar 11	18 1/2	Mar 11	16 1/2	Jan 13	18 1/2	Mar 11
420	1,247	Byron Jackson Co—10	16 1/2	17 1/4	19%	19 1/4	19	20	19	Mar 15	19	Mar 15	17 1/2	Jan 13	19	Mar 15
265	5,777	Calamba Sugar Estate Inc.—1	3%	3%	4	Sale	4	4 1/4	4	Mar 1	4	Mar 1	3%	Jan 18	4	Mar 1
2,253	5,485	Calaveras Cement Co—	14 1/4	15	15 1/2	15 1/2	16	16 1/2	15	Mar 24	16	Mar 30	14 1/2	Jan 13	16	Jan 19
1,736	4,752	Calif Ink Co Inc.—5.50	15	15 1/2	15 1/4	16 1/2	15	16 1/4	14 1/2	Mar 24	16 1/2	Mar 3	14 1/2	Mar 24	17	Jan 21
100	100	California-Oregon Power—	---	---	---	---	17 1/2	---	---	---	---	---	116	Feb 25	116	Feb 25
2,886	9,330	6% non-call pfd (Un)—100	12c	20c	12c	Sale	7c	---	12c	Mar 1	12c	Mar 1	12c	Mar 1	12c	Mar 1
151	695	California Packing Corp—5	22 1/4	22 1/2	24 1/2	25	25	Sale	24 1/4	Mar 17	25	Mar 2	22 1/2	Jan 8	25	Mar 2
7,246	17															

Aggregate Sales		San Francisco Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 4, 1954	PRICES IN MARCH										RANGE SINCE JAN. 1		
in March	Since Jan. 1			Opening or Bid	March 1 Opening or Bid	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices						
660	820	Consol Natural Gas (Un) .15	55 1/4	56 1/4	56	58 1/2	56	58 1/2	56	Mar 1	58 1/2	Mar 15	56	Mar 1	58 1/2	Mar 15
11,471	18,525	Consol Vultee Aircraft .1	17 1/8	18	22 1/4	23 1/4	22 1/4	23 1/4	22 1/4	Mar 1	24 1/4	Mar 23	18	Jan 5	24 1/4	Mar 23
1,865	2,189	Continental Motors (Un) .1	7 1/8	8 1/4	8 1/8	9 1/8	9	9 1/8	9	Mar 31	9 1/2	Mar 17	8 1/4	Feb 1	9 1/2	Mar 17
234	454	Continental Oil Co (Un) .5	52 1/4	53	59 1/2	60 1/2	61	61	61	Mar 31	61	Mar 31	61	Mar 31	61	Mar 31
530	1,412	Corn Prod Ref Co (Un) .25	72 1/2	74	74 1/2	75 1/4	72	73 1/2	a		a		a		a	
93	339	Crocker First Natl Bk of San Francisco	75 1/4	Sale	81 1/2		86	Sale	86	Mar 31	87	Mar 4	76 1/4	Jan 4	87	Mar 4
6,655	19,308	Crown Zellerbach com .5	35 1/4	Sale	39 1/2	Sale	42 1/4	42 1/4	39 1/2	Mar 1	42 1/4	Mar 23	35	Jan 12	42 1/4	Mar 23
116	726	\$4.20 preferred	100 1/2	102 1/4	101 1/4	Sale	103 1/2	105	101 1/4	Mar 1	104	Mar 29	101 1/2	Jan 6	104	Mar 29
121	416	Crucible Steel Co (Un) .25	22	22 1/4	24	24 1/4	24	24 1/4	a		a		a		a	
100	613	Curtiss Publishing Co (Un) .1	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Mar 10	7 1/2	Mar 10	7 1/2	Mar 10	8	Jan 20
8,363	10,776	Curtiss-Wright Corp (Un) .1	7 1/4	8	8 1/4	8 1/2	10 1/8	Sale	9	Mar 3	10 1/8	Mar 31	8	Jan 5	10 1/8	Mar 31
1,100	5,583	Cypress Abbey Co .2	63c	67c	60c	68c	65c	75c	67c	Mar 18	68c	Mar 16	60c	Feb 12	68c	Jan 6
1,273	1,600	Di Giorgio Fruit of a com .5	15	Sale	15	16	15	Sale	15	Mar 15	15 1/2	Mar 10	15	Jan 4	15 1/2	Mar 10
1,654	4,795	Class B common .5	14 1/4	Sale	14 1/2	15	14	14 1/4	14 1/4	Mar 15	15 1/2	Mar 5	14 1/2	Jan 8	15 1/2	Feb 9
24	564	\$3 cumulative preferred .5	65	90	62		62 1/2	65	62	Mar 3	62	Mar 3	62	Jan 21	63	Jan 7
1,400	6,393	Doernbecher Mfg Co .5	1.90	Sale	2.20	2.50	2.30	2.50	2.25	Mar 2	2.35	Mar 10	1.90	Jan 4	2.35	Mar 10
5,584	19,732	Dominguez Oil Fields (Un) .5	38	Sale	39	Sale	38 1/4	Sale	38 1/4	Mar 4	39	Mar 1	36 1/4	Feb 10	39 1/4	Feb 25
8,187	11,556	Douglas Oil Co of Calif .1	6 1/4	7 1/2	6 1/4	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/4	Mar 5	7 1/2	Mar 15	6 1/4	Feb 16	7 1/2	Mar 15
3,369	15,581	Dow Chemical Co .5	38	Sale	35 1/2	Sale	36	Sale	34 1/4	Mar 26	36 1/2	Mar 12	33 1/2	Feb 2	38	Jan 4
540	1,840	DuMont Lab A com (Un) .10c	9	Sale	9 1/4	10 1/8	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 31	10 1/8	Mar 18	9 1/2	Jan 22	10 1/8	Feb 2
2,607	6,379	du Pont de Nemours (Un) .5	106 1/4	107 1/2	109 1/2	110 1/2	115 1/4	116 1/4	110	Mar 4	114	Mar 30	105 1/2	Jan 13	114	Mar 30
570	1,760	East'n Air Lines Inc (Un) .1	22 1/4	22 1/2	24 1/2	Sale	23 1/2	Sale	23 1/2	Mar 31	24 1/2	Mar 1	23	Jan 22	25	Feb 1
1,313	4,016	Eastman Kodak Co (Un) .10	47	Sale	52 1/4	52 1/2	54 1/4	55 1/2	51 1/2	Mar 15	55 1/4	Mar 30	47	Jan 4	55 1/4	Mar 30
23,970	21,155	El Dorado Oil Works .5	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	7 1/4	Sale	5 1/2	Mar 1	7 1/4	Mar 31	5 1/2	Jan 4	7 1/4	Mar 31
161	316	Electrical Products Corp .4	9 1/4	10 1/4	9 1/2	10 1/2	9 1/2	10 1/4	10 1/4	Mar 18	10 1/4	Mar 18	10 1/2	Feb 3	10 1/4	Mar 18
86	543	Electric Bond & Share (Un) .5	19 1/2	20 1/2	19 1/2	20 1/2	20	20 1/2	a		a		20	Jan 26	20	Jan 26
1,883	4,435	El Paso Natl Gas Co .3	35 1/2	36 1/4	36 1/2	37 1/4	36 1/2	36 1/2	36 1/2	Mar 29	37	Mar 5	35 1/2	Jan 11	37 1/2	Jan 20
3,432	9,255	Emporium Capwell Co .5	41	41 1/4	42 1/2	Sale	44 1/2	45 1/2	42 1/2	Mar 1	45	Mar 30	41 1/4	Jan 8	45	Mar 30
1,100	1,400	Eureka Corp purch war .25c	1/2	1/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	Mar 31	1/2	Mar 11	1/4	Feb 3	1/2	Feb 3
333	1,388	Ewa Plantation Co .20	20 1/2	21 1/4	22	22 1/2	22	22 1/2	22	Mar 2	22 1/4	Mar 15	20 1/2	Jan 12	22 1/4	Mar 15
680	1,385	Federated Petroleum Ltd .5	3 1/2	4 1/4	4	4 1/4	4 1/2	5 1/2	4 1/2	Mar 5	4 1/2	Mar 18	4 1/4	Jan 25	4 1/2	Mar 18
25	100	Fibreboard Products Inc - Prior preferred (Un) .100	106 1/2		106 1/2		106 1/2						106 1/2	Feb 4	106 1/2	Feb 4
2,431	5,952	Food Machinery & Chem Foster & Kleiser Co .10	38 1/4	39	39	40	38 1/4	Sale	38 1/4	Mar 31	40 1/4	Mar 11	38 1/2	Feb 5	40 1/4	Mar 11
40	372	Class A preferred .25			27	Sale	26 1/2	29	27	Mar 1	27	Mar 1	27	Jan 26	27	Jan 26
5,661	11,390	General Electric Co (Un) .5	87 1/2	88 1/4	103 1/2	104 1/2	106 1/2	Sale	99 1/2	Mar 17	106 1/2	Mar 31	88	Jan 11	106 1/2	Mar 31
437	1,275	General Foods Corp (Un) .5	59 1/2	61	58	59	59 1/4	60	a		a		58	Feb 17	58	Feb 17
5,699	17,525	General Motors Corp .5	59 1/2	60 1/4	63 1/2	Sale	65 1/4	65 1/2	63 1/4	Mar 1	65 1/2	Mar 31	59 1/2	Jan 13	65 1/2	Mar 31
3,208	6,673	General Paint Corp com .5	10	10 1/4	10 1/2	10 1/4	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 11	10	Mar 3	9 1/2	Jan 11	10 1/2	Feb 15
285	1,080	\$1 cumulative preferred .5	15	16	15 1/2	16 1/2	15	16	15	Mar 29	16	Mar 3	15	Mar 29	16	Jan 19
210	640	\$1 cum 2nd pfd conv .5	14 1/2	17	16 1/4	17 1/4	16 1/4	17 1/4	16 1/2	Mar 19	17	Mar 10	16 1/2	Mar 19	17	Jan 26
109	1,762	General Public Util (Un) .5	28 1/2	29 1/4	29 1/2	30 1/4	30 1/2	30 1/2	a		a		28 1/2	Jan 19	30 1/2	Feb 9
542	1,276	Gillette Co .1	46 1/4	Sale	48 1/2	49	54	54 1/2	50	Mar 24	50 1/4	Mar 25	46 1/4	Jan 4	50 1/4	Mar 25
1,085	2,920	Gladding McBean .10	19 1/4	Sale	20 1/4	21 1/4	22	Sale	20 1/2	Mar 8	22	Mar 29	19 1/4	Jan 4	22	Mar 29
30	37	Goebel Brewing Co .1	6 1/2	7 1/4	6 1/2	7	6 1/2	7	a		a		a		a	
95	361	Goodrich (B F) (Un) .5	88	89 1/2	85	87	88 1/2	89 1/2	a		a		79 1/4	Jan 19	79 1/2	Jan 19
463	1,536	Goodyear Tire & Rub (Un) .5	54 1/2	55 1/4	58	59	61 1/2	62 1/2	59 1/2	Mar 3	59 1/2	Mar 3	59 1/2	Mar 3	59 1/2	Mar 3
140	685	Graham-Paige Corp (Un) .1	1 1/4	1 1/2			1 1/2	1 1/2	a		a		1 1/4	Jan 13	1 1/2	Feb 19
135	1,866	Great Northern Ry Co - \$6 non-cum pfd (Un) .5	46 1/4	47 1/4	49 1/2	50 1/2	51 1/4	52 1/2	48 1/4	Mar 15	48 1/4	Mar 15	48 1/4	Mar 15	50	Jan 20
5,022	11,992	Greyhound Corp .3	13 1/2	Sale	13 1/2	14	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 17	14	Mar 2	13 1/2	Mar 17	14	Feb 11
3,255	11,138	Hancock Oil Co - Class A common .1	20 1/2	Sale	22 1/4	23 1/2	24	Sale	22 1/2	Mar 23	24	Mar 31	20 1/4	Jan 4	24 1/4	Feb 8
6,286	16,959	Hawaiian Pineapple Co Ltd .5	11 1/4	11 1/2	13 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	13	Mar 8	13 1/2	Mar 1	11 1/4	Jan 5	13 1/2	Mar 1
400	560	Hilton Hotels Corp .5	19	19 1/4	18 1/2	19	18 1/2	19	18 1/2	Mar 9	18 1/2	Mar 2	18 1/2	Mar 9	18 1/2	Mar 2
10	250	Hobbs Battery Co - Class A (Un) .5	29	34	28	30	29	29	29	Mar 26	29	Mar 26	29	Mar 26	30	Jan 8
100	400	Class B (Un) .5	3 1/2	4 1/4	3	4 1/4	3	3	3	Mar 31	3	Mar 31	3	Mar 31	3 1/2	Jan 19
800	1,783	Holly Development Co .1	1.00	1.20	1.00	1.15	1.00	1.20	1.00	Mar 8	1.05	Mar 30	95c	Jan 25	1.05	Jan 25
1,381	2,767	Holly Oil Co (Un) .1	3	3 1/2	3 1/4	3 1/2	3 1/4	3 1/2	3 1/4	Mar 24	3 1/4	Mar 2	3 1/4	Mar 24	3 1/2	Feb 9
793	1,555	Homestake Mining (Un) .12 1/2	33 1/2	35 1/4	34 1/4	35 1/2	39 1/2	40 1/2	39 1/2	Mar 18	39 1/2	Mar 18	39 1/2	Mar 18	39 1/2	Mar 18
406	726	Honokaa Sugar Co (Un) .20	5 1/2	6 1/2	6 1/4	7 1/2	6 1/2	7	6 1/4	Mar 15	7	Mar 26	6	Jan 22	7	Mar 26
1,002	3,123	Honolulu Oil Corporation .5	56	58	61	62	71 1/2	73 1/2	62	Mar 4	70	Mar 26	57	Jan 20	70	Mar 26
94	1,007	Hudson Motor Car Co .12.50	11 1/2	12	8 1/2	9 1/2	9	10	a		a		12	Jan 14	13	Jan 7
507	901	Hunt Foods Inc .6 1/2	14	14 1/2	15 1/4	16	17	17 1/2	15 1/2	Mar 24	17	Mar 30	14 1/2	Jan 6	17	Mar 30
200	200	Hutchinson Sugar Plant'n Company capital .15			7 1/4	10	7 1/2	10	7 1/2	Mar 15	7 1/2	Mar 15	7 1/2	Mar 15	7 1/2	Mar 15
18,970	58,924	Idaho Maryld Mines (Un) .1	1.10	Sale	1.20	Sale	1.20	Sale	1.10	Mar 16	1.30	Mar 29	1.00	Jan 7	1.40	Feb 8
140	340	Idaho Power Co .20	43 1/4	44 1/4	46 1/2	47 1/2	48 1/2	50	a		a		a		a	
6,407	15,344	Internat'l Harvester (Un) .5	27 1/2	27 1/2	30 1/2	Sale	29 1/2	Sale	29	Mar 8	30 1/2	Mar 1	28 1/2	Jan 6	31	Feb 10
879	1,279	Int'l Nickel of Can (Un) .5	35	35 1/2	37	37 1/2	38 1/2	38 1/2	37 1/2	Mar 15	37 1/2	Mar 15	37 1/2	Feb 4	38 1/2	Feb 8
675	2,465	Internat Paper Co (Un) .7 1/2	56 1/2	Sale	60	60 1/2	61 1/2	62 1/2	61 1/4	Mar 29	61 1/4	Mar 29	56 1/2	Jan 4	61 1/4	Mar 30
4,424	9,515	Int'l Tel & Tel (Un) .5	13 1/4	14 1/2	16 1/4	Sale	16	16 1/4								

Aggregate Sales in March		San Francisco Stock Exchange STOCKS		PRICES IN MARCH										RANGE SINCE JAN. 1		
Shares	Since Jan. 1	Par	Price Jan. 4, 1954	March 1		March 31		Lowest Sale Prices		Highest Sale Prices		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
			Opening Bid	Ask	Opening Bid	Ask	Closing Bid	Ask								
1,565	4,568		17 1/4	Sale	18	18 1/2	18	Sale	18	Mar 16	18 1/2	Mar 3	17 1/4	Jan 4	18 1/2	Jan 22
150	760		16 1/4	17 1/4	17 1/4	18	16 1/2	17 1/2	17 1/2	Mar 12	17 1/2	Mar 12	17	Jan 14	17 1/2	Mar 12
2,971	5,828		18 1/2	19 1/4	18 3/4	19 1/4	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 31	19	Mar 4	17 1/2	Mar 31	20 1/2	Jan 20
1,497	3,492		20 1/2	21 1/4	24 1/2	25 1/2	24 1/2	25 1/2	24 1/2	Mar 23	25 1/2	Mar 16	20 1/2	Jan 7	25 1/2	Mar 16
317	562		9 1/2	9 1/4	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Mar 12	9 1/2	Mar 24	9 1/2	Mar 12	9 1/2	Jan 21
1,340	4,203		4 1/4	4 1/2	4 1/2	5	5	5 1/2	5 1/2	Mar 5	5 1/2	Mar 30	4 1/2	Jan 6	5 1/2	Feb 4
400	405		50c	1.00	1.00	Sale	1.10	1.50	1.00	Mar 1	1.25	Mar 15	1.00	Mar 1	1.25	Mar 15
2,733	14,169		18 1/2	19 1/2	24 1/4	24 1/4	23 1/2	Sale	23 1/2	Mar 30	24 1/4	Mar 17	18 1/2	Jan 12	26	Feb 15
6,000	9,052		27 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/4	29	29 1/2	28 1/2	Mar 14	29 1/2	Mar 15	27 1/2	Jan 8	29 1/2	Mar 15
6,477	7,525		4 1/2	5 1/2	5	5 1/2	4 1/2	5	4 1/2	Mar 15	5 1/2	Mar 8	4 1/2	Feb 2	5 1/2	Mar 8
10,108	22,637		20 1/2	21 1/2	25 1/2	Sale	28 1/2	Sale	25 1/2	Mar 1	29 1/2	Mar 31	20 1/2	Jan 12	29 1/2	Mar 31
1,541	2,549		19 1/2	20 1/2	21 1/2	Sale	22	22 1/2	21 1/2	Mar 2	22 1/2	Mar 30	20 1/2	Jan 14	22 1/2	Mar 30
289	1,345		12	12 1/2	13	13 1/2	13	13 1/2	13 1/2	Mar 5	13 1/2	Mar 5	12 1/2	Jan 15	13 1/2	Jan 28
208	751		20 1/2	22	21 1/2	23	19 1/2	22 1/2	22	Mar 17	23	Mar 24	20 1/2	Jan 28	23	Mar 24
70	700		18 1/2	20	18 1/2	20 1/2	19 1/2	Sale	19 1/2	Mar 17	20 1/2	Mar 29	18 1/2	Jan 7	20 1/2	Mar 29
1,660	4,191		55 1/2	Sale	59 1/2	Sale	59 1/2	Sale	58	Mar 24	62	Mar 10	55 1/2	Jan 4	62	Mar 10
558	1,874		17 1/2	18	18 1/2	19 1/4	23 1/4	23 1/2	18 1/2	Mar 2	23 1/2	Mar 30	17 1/2	Feb 2	23 1/2	Mar 30
1,018	1,624		13	14 1/2	15	15 1/2	15 1/2	15 1/2	14 1/2	Mar 22	15 1/2	Mar 30	14 1/2	Mar 22	16 1/2	Feb 16
1,940	3,957		10c	15c	13c	15c	15c	20c	15c	Mar 3	18c	Mar 3	12c	Jan 29	18c	Mar 3
34,505	87,449		3 1/4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 19	3 1/2	Mar 4	3 1/4	Jan 4	3 1/2	Mar 12
2,165	6,015		38 1/2	39 1/4	40	40 1/2	40 1/2	Sale	40 1/2	Mar 3	41 1/2	Mar 11	38 1/2	Jan 13	41 1/2	Mar 11
407	1,326		54	55	62 1/2	63 1/4	64	64 1/2	64	Mar 26	64	Mar 26	60 1/2	Feb 2	64	Mar 26
349	1,009		3	4	3 1/2	4 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 26	3 1/2	Mar 26	3 1/2	Jan 14	3 1/2	Feb 10
510	650		31 1/2	Sale	31 1/2	32 1/2	32	32 1/2	31 1/2	Mar 25	31 1/2	Mar 4	31 1/2	Jan 4	31 1/2	Mar 4
410	510		16	17	16 1/2	17 1/2	15 1/2	16 1/2	16 1/2	Mar 30	17	Mar 8	16 1/2	Jan 30	17	Feb 10
---	171		2.30	2.60	2.70	3 1/4	2.70	3 1/4	---	---	---	---	2.90	Jan 13	3 1/4	Jan 19
---	945		6 1/2	7 1/4	8	9 1/2	8	9 1/2	---	---	---	---	8	Feb 23	9 1/2	Jan 13
6,353	15,946		15 1/2	Sale	16	Sale	16	16 1/2	15 1/2	Mar 16	16 1/2	Mar 16	14 1/2	Jan 11	16 1/2	Mar 12
210	870		7 1/2	8 1/4	7 3/4	8 1/2	7 3/4	8 1/2	8	Mar 11	8	Mar 11	7 1/2	Jan 12	8 1/2	Feb 9
208	1,003		13 1/2	14 1/4	16	17	16 1/2	17 1/2	16 1/2	Mar 11	16 1/2	Mar 17	14 1/2	Jan 26	16 1/2	Mar 17
4,610	16,674		6	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 4	6 1/2	Mar 1	5 1/2	Jan 4	6 1/2	Jan 20
401	1,341		28 1/2	29 1/4	29 1/2	30 1/4	31 1/2	31 1/2	30 1/2	Mar 10	30 1/2	Mar 10	29 1/2	Jan 21	30 1/2	Mar 10
38,036	109,471		39 1/2	Sale	40 1/2	Sale	41 1/2	Sale	40 1/2	Mar 3	41 1/2	Mar 18	39 1/2	Jan 4	41 1/2	Mar 18
6,269	17,065		33 1/4	33 1/2	35 1/2	Sale	35	35 1/2	35 1/2	Mar 1	36 1/2	Mar 4	33 1/4	Jan 5	36 1/2	Mar 4
1,680	4,379		29 1/2	30 1/4	32 1/2	Sale	32 1/2	33 1/4	32 1/2	Mar 26	33	Mar 30	30 1/2	Jan 5	33	Mar 30
506	1,209		28	28 1/2	29	29 1/2	28	Sale	29 1/2	Mar 17	29 1/2	Mar 15	28 1/2	Jan 13	29 1/2	Mar 15
2,214	4,069		26 1/2	26 3/4	28 1/2	29	28	28 1/2	28 1/2	Mar 19	28 1/2	Mar 4	26 1/2	Jan 8	28 1/2	Mar 4
4,881	10,789		27 1/4	27 1/2	28 1/2	28 1/2	28	28 1/2	28	Mar 31	28 1/2	Mar 2	27 1/4	Jan 5	28 1/2	Mar 2
3,296	5,875		27 1/2	27 1/4	28 1/2	28 1/2	28	28 1/2	28 1/2	Mar 11	28 1/2	Mar 2	27 1/2	Jan 8	28 1/2	Mar 2
12,884	37,725		34 1/4	Sale	34	34 1/4	35 1/4	Sale	33 1/2	Mar 5	35 1/4	Mar 30	33 1/4	Mar 5	35 1/4	Mar 30
50	50		96	98	102	103 1/2	103	104 1/2	103	Mar 4	103	Mar 4	103	Mar 4	103	Mar 4
3,900	21,400		85c	95c	95c	1.05	90c	1.10	1.00	Mar 24	1.10	Mar 4	1.00	Jan 7	1.10	Jan 19
4,037	5,627		8 1/2	Sale	9	9 1/2	11 1/2	Sale	9 1/2	Mar 4	12 1/2	Mar 19	8 1/2	Jan 4	12 1/2	Mar 19
576	7,681		22 1/2	23 1/2	20 1/2	21 1/2	21 1/2	Sale	21 1/2	Mar 23	21 1/2	Mar 31	20 1/2	Jan 29	21 1/2	Mar 31
7,706	10,081		26 1/2	26 3/4	27 1/2	Sale	28 1/2	Sale	27 1/2	Mar 1	28 1/2	Mar 18	26 1/2	Jan 12	28 1/2	Mar 18
432	1,755		115	Sale	119 1/2	Sale	119 1/2	120	118 1/2	Mar 30	120 1/2	Mar 10	114 1/2	Jan 13	120 1/2	Mar 10
41	110		136	138 1/4	141	143	143 1/2	145	143 1/2	Mar 26	143 1/2	Mar 26	138 1/2	Jan 5	143 1/2	Mar 26
2,320	4,123		32	32 1/4	34 1/2	Sale	35	35 1/2	34	Mar 1	37 1/2	Mar 15	32 1/2	Jan 13	37 1/2	Mar 15
917	3,457		3 1/2	3 3/4	3 1/2	4 1/4	3 1/2	3 3/4	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Mar 18	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Feb 10
42,053	125,964		26c	Sale	25c	Sale	24c	Sale	24c	Mar 23	30c	Mar 5	21c	Jan 20	30c	Mar 5
3,273	7,653		9 1/2	Sale	10 1/2	10 1/2	10 1/2	Sale	10	Mar 24	10 1/2	Mar 3	9 1/2	Jan 4	11	Feb 8
774	1,512		26 1/2	27	29	29 1/2	30 1/2	31 1/2	29 1/2	Mar 17	30 1/2	Mar 30	27 1/2	Feb 3	30 1/2	Mar 30
2,294	5,473		17	17 1/4	17 1/2	17 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	Mar 25	17 1/2	Mar 4	15 1/2	Mar 25	18 1/2	Feb 15
2,510	6,365		13 1/2	13 1/4	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 24	16 1/2	Mar 15	14 1/2	Jan 12	16 1/2	Mar 15
2,474	5,064		31	31 1/2	32 1/2	Sale	35 1/2	Sale	32 1/2	Mar 5	35 1/2	Mar 31	31	Jan 12	35 1/2	Mar 31
310	666		28 1/2	29	29 1/2	30 1/2	32 1/2	32 1/2	---	---	---	---	29 1/2	Feb 3	29 1/2	Feb 3
5,025	7,875		4	Sale	3 1/2	Sale	4	4 1/4	3 1/2	Mar 1	4 1/4	Mar 19	3 1/2	Jan 29	4 1/4	Mar 19
1,673	3,581		54 1/2	54 1/2	59 1/2	Sale	62	Sale	59 1/2	Mar 1	62	Mar 19	58 1/2	Feb 11	62	Mar 19
300	1,685		4	6	2 1/2	6	2 1/2	3	3	Mar 3	3	Mar 3	3	Feb 4	4	Jan 5
50	145		5 1/2	6	5 1/2	6 1/2	6 1/2	8	6 1/2	Mar 8	6 1/2	Mar 8	6	Feb 9	6 1/2	Mar 8
1,471	3,050		31	32	34 1/2	35	34 1/2	34 1/2	33 1/2	Mar 16	34 1/2	Mar 29	32	Jan 7	34 1/2	Mar 29
2,336	5,500		40	41	44 1/2	45 1/2	46 1/2	47 1/2	46 1/2	Mar 24	47 1/2	Mar 19	41 1/2	Jan 13	47 1/2	Mar 19
240	903		47	48 1/2	54 1/2	55 1/2	55 1/2	56 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---
6,932	14,196		23 1/2	23 1/2	25 1/2	Sale	27	Sale	25 1/2	Mar 1	27 1/2	Mar 12	23 1/2	Jan 20	27 1/2	Mar 12
500	1,589		20	Sale	16	17 1/2	16	19	17 1/2	Mar 10	18	Mar 11	17	Feb 18	20	Jan 4
211	783		92	96	89 1/2	95	90	95	90	Mar 8	90 1/2	Mar 29	88	Feb 5	92	Jan 5
1,995	4,239		25	26	29 1/2	30 1/4	31 1/2	Sale	29 1/2	Mar 4	31 1/2	Mar 31	26 1/2	Jan 5	31 1/2	Mar 31
677	1,129		31	31 1/2	34 1/2	35	34 1/2	Sale	34 1/2	Mar 31	34 1/2	Mar 31	32 1/2	Jan 14	34 1/2	Mar 31
585	1,666		8 1/2	9	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1								

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	San Francisco Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
1,941	5,575	Standard Brands Inc (Un) *		28 1/4	29 1/4	29 3/4	30 1/4	30 3/4	31 1/4	30 1/2 Mar 5	31 1/2 Mar 18	28 3/4 Jan 12	31 1/2 Mar 18
22,240	52,703	Standard Oil Co of Cal. *		53	53	57 1/2	57 1/2	59 1/2	57 1/2	57 1/2 Mar 1	61 1/2 Mar 12	52 1/2 Jan 4	61 1/2 Mar 12
348	953	Standard Oil Co (Ind) *	25	68 1/2	69 1/2	76	76 1/2	78 1/2	77 1/2	a	a	a	a
2,142	6,378	Stand Oil Co (N J) (Un) *	18	72	72 1/2	79	79 1/2	80 1/2	80 1/2	79 1/2 Mar 25	81 1/2 Mar 11	72 1/2 Jan 6	81 1/2 Mar 11
125	645	Stanley Warner Corp (Un) *	5	10 1/2	11 1/2	13 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	a	a	a	a
28	128	Stecher-Traung Litho Corp *	100	91 1/2	91 1/2	91	91	91 1/2	97	91 Mar 5	91 Mar 5	91 Jan 6	91 1/2 Jan 6
1,113	3,009	5% cum pfd (Un) *	5	36 1/2	37 1/2	37 1/2	38	38	38	37 1/2 Mar 2	38 Mar 3	37 1/2 Jan 11	38 1/2 Feb 9
1,497	5,420	Studebaker Corp (Un) *	5	21 1/2	21 1/2	18 1/2	18 1/2	18 1/2	19 1/2	18 1/2 Mar 1	19 1/2 Mar 19	18 1/2 Mar 1	23 Jan 6
9,838	16,667	Sunray Oil Corp (Un) *	1	16 1/2	16 1/2	18 1/2	18 1/2	18 1/2	18 1/2	18 1/2 Mar 1	19 1/2 Mar 19	16 1/2 Jan 11	19 1/2 Mar 19
1,325	2,812	Sunset-McKee Co (Un) *	10	11 1/2	11 1/2	11 1/2	13 1/2	13 1/2	14 1/2	a	a	13 Feb 23	13 Feb 23
2,886	6,989	Super Mold of Calif. *	5	12 1/2	13	12 1/2	13 1/2	13 1/2	14 1/2	13 1/2 Mar 15	14 1/2 Mar 25	11 1/2 Jan 22	14 1/2 Mar 25
1,388	4,018	Sylvania Elec Prod (Un) *	7 1/2	32	32 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2	34 1/2 Mar 29	36 1/2 Mar 3	31 1/2 Jan 11	36 1/2 Mar 3
310	696	Texas Co (Un) *	25	57 1/2	58 1/2	64 1/2	65 1/2	69	69	65 1/2 Mar 3	69 Mar 31	58 1/2 Jan 6	69 Mar 31
8,603	15,652	Textron Inc common *	50c	6 1/2	7 1/2	8 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2 Mar 5	9 1/2 Mar 30	7 Jan 6	9 1/2 Mar 30
20,962	52,979	Tide Water Assoc Oil *	10	20 1/2	20 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2 Mar 26	23 Mar 16	20 Jan 11	23 Mar 16
691	1,285	Transamerica Corp *	2	27 1/2	27 1/2	26	26	26 1/2	26 1/2	25 1/2 Mar 1	27 1/2 Mar 12	25 1/2 Feb 24	27 1/2 Jan 4
1,809	6,081	Trans World Air Lines *	5	13	13 1/2	13 1/2	14 1/2	14 1/2	15 1/2	13 1/2 Mar 8	14 Mar 17	13 1/2 Jan 12	14 Mar 17
1,228	4,202	Tri-Continental Corp (Un) *	1	15 1/2	15 1/2	17 1/2	18	17 1/2	18 1/2	17 1/2 Mar 4	18 1/2 Mar 10	15 1/2 Jan 12	18 1/2 Mar 10
120	856	Union Carbide & Carb (Un) *	10	73 1/2	73 1/2	71 1/2	72 1/2	72 1/2	73 1/2	71 1/2 Mar 4	73 1/2 Mar 9	71 1/2 Mar 4	74 1/2 Jan 20
10,082	24,019	Union Elec of Missouri *	25	21 1/2	22 1/2	22 1/2	23 1/2	23 1/2	24 1/2	a	a	a	a
1,640	3,812	Union Oil Co of Calif. *	25	38 1/2	38 1/2	43 1/2	44	44 1/2	44 1/2	42 1/2 Mar 1	44 1/2 Mar 29	39 Jan 7	44 1/2 Mar 29
1,725	4,603	United Aircraft Corp (Un) *	5	20 1/2	22	21 1/2	22	22 1/2	22 1/2	22 Mar 2	22 1/2 Mar 31	20 1/2 Jan 11	22 1/2 Mar 31
3,656	10,150	United Airlines Inc. *	10	48 1/2	49 1/2	52	53	57	57 1/2	53 1/2 Mar 15	55 Mar 12	46 1/2 Jan 13	55 Mar 12
45	2,010	United Can & Glass Co. *	2 1/2	11	11	11 1/2	11 1/2	11 1/2	12 1/2	22 1/2 Mar 9	24 1/2 Mar 31	21 1/2 Jan 4	24 1/2 Jan 29
542	1,768	United Corp (Del) (Un) *	1	4 1/2	5 1/2	5	5	5 1/2	5 1/2	a	a	11 Jan 4	11 Jan 4
1,295	3,264	United Gas Corp (Un) *	10	27 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/2	28 1/2	28 1/2	28 Mar 10	28 1/2 Mar 5	28 Jan 14	29 Feb 12
710	1,616	United Park City Mines	1	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 3	1 1/2 Mar 26	1 1/2 Jan 27	1 1/2 Mar 26
2,501	8,042	U S Rubber Co (Un) *	5	30	30 1/2	30 1/2	31 1/2	31 1/2	31 1/2	31 1/2 Mar 4	32 1/2 Mar 26	29 1/2 Jan 11	32 1/2 Feb 4
2,417	15,443	U S Steel Corp *	5	40	40	41	41	42 1/2	42 1/2	40 1/2 Mar 4	42 1/2 Mar 31	39 1/2 Jan 11	42 1/2 Mar 31
54	956	Univer Consol Oil Co *	10	56	58 1/2	64 1/2	65 1/2	64 1/2	66 1/2	a	a	56 1/2 Jan 15	68 1/2 Jan 5
425	1,800	Utah-Idaho Sugar Co (Un) *	5	2.60	2.60	2.75	2.75	2.65	2.95	2.65 Mar 8	2.75 Mar 1	2.60 Jan 4	2.85 Feb 26
145	145	Vica Company com (Un) *	25	20c	75c	50c	50c	75c	50c	50c Mar 3	50c Mar 3	50c Mar 3	50c Mar 3
1,835	9,684	Victor Equipment Co *	1	9 1/2	10	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2 Mar 3	10 1/2 Mar 19	9 1/2 Jan 5	11 1/2 Feb 19
50	50	Walluku Sug Co cap (Un) *	20	11	15	10 1/2	15	11	13	13 Mar 10	13 Mar 10	13 Mar 10	13 Mar 10
485	1,110	Warner Bros Pict (Un) *	5	13 1/2	13 1/2	13 1/2	14 1/2	14 1/2	15 1/2	14 Mar 4	15 1/2 Mar 16	14 Feb 8	15 1/2 Mar 16
70	170	Warren Petroleum Corp *	3	30 1/2	31 1/2	32 1/2	33 1/2	32 1/2	33	a	a	a	a
554	2,852	Washington Water Power *	100	25 1/2	26 1/4	28 1/2	28 1/2	28 1/2	28 1/2	28 1/2 Mar 23	28 1/2 Mar 31	26 1/2 Jan 6	29 Feb 11
20	108	Well & Co (Raphael) *	100	90	90	90	90	90	90	60 Mar 2	60 Mar 2	60 Mar 2	62 Jan 13
125	560	Wells Fargo Bank & Union	100	307	307	305	305	305	305	302 Mar 26	307 Mar 9	301 Jan 12	308 Jan 26
19,255	44,773	Westates Petrol com (Un) *	1	30c	34c	50c	52c	66c	68c	50c Mar 3	75c Mar 19	34c Jan 5	75c Mar 19
17,195	38,836	70c preferred (Un) *	1	3 1/4	4	5 1/4	5 1/4	5	5	5 Mar 4	5 Mar 10	3 1/4 Jan 6	5 Mar 10
2,173	5,033	West Coast Life Ins (Un) *	5	28	28	28 1/2	29	31	29	29 Mar 3	31 Mar 25	27 Jan 6	31 Mar 25
310	389	West Indies Sugar Corp *	1	18	18 1/2	18 1/2	19	18 1/2	19 1/2	19 1/2 Mar 26	19 1/2 Mar 26	19 1/2 Mar 26	19 1/2 Mar 26
340	1,011	Western Air Lines (Un) *	1	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2 Mar 19	9 1/2 Mar 15	9 Jan 5	10 Feb 1
1,835	10,735	Western Dept Stores *	50c	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2 Mar 19	9 1/2 Mar 4	9 Jan 8	10 Feb 9
492	744	West Union Tel Co (Un) *	10	41 1/2	42 1/2	41 1/2	42 1/2	38 1/2	39 1/2	39 Mar 26	39 1/2 Mar 17	39 Mar 26	39 1/2 Mar 17
8,329	15,432	Westinghouse Elec (Un) *	12.50	50 1/2	50 1/2	57 1/2	57 1/2	62 1/2	62 1/2	57 1/2 Mar 1	63 1/2 Mar 4	50 1/2 Jan 4	63 1/2 Mar 4
679	1,719	Willis-Overland Mot (Un) *	1	16 1/2	16 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	14	a	a	16 1/2 Jan 6	16 1/2 Jan 6
3,136	5,719	Woolworth (F W) (Un) *	10	42 1/2	43 1/2	43 1/2	44 1/2	43 1/2	44 1/2	43 Mar 24	44 1/2 Mar 3	43 Mar 24	45 Feb 4
1,010	2,310	Yellow Cab Co common *	1	6	6 1/2	5 1/2	6	5 1/2	5 1/2	5 1/2 Mar 11	6 Mar 3	5 1/2 Mar 11	6 1/2 Jan 13

(Un) Admitted to unlisted trading privileges. See page 50 for all other footnotes.

Los Angeles Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE LOS ANGELES STOCK EXCHANGE

Stock Sales—		1954	1953	Bonds Sales—		1954	1953
March (Shares) -----		1,751,195	1,228,666	March -----		None	None
Jan. 1 to March 31 (Shares) ..		3,942,274	3,194,404	Jan. 1 to March 31 -----		None	None

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	Los Angeles Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
705	998	Admiral Corp -----	1	19 1/2	20	21 1/2	21 1/2	20 1/2	21 1/2	21 1/2 Mar 1	21 1/2 Mar 1	20 1/2 Jan 1	21 1/2 Mar 1
20,400	60,775	Aeco Corporation -----	10c	--	--	65c	65c	65c	65c	60c Mar 10	70c Mar 12	43c Jan 25	72 1/2c Feb 15
305	405	Alaska Juneau Gold	10	1 1/2	2 1/4	2	2 1/2	2 1/2	3 1/2	2 1/2 Mar 17	3 Mar 22	2 1/4 Jan 28	3 Mar 22
180	2,069	Allied Artists Pictures Corp. *	1	5 1/2	5 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2 Mar 15	4 1/2 Mar 15	4 1/2 Mar 15	5 1/2 Jan 8
310	783	Allied Chem & Dye Corp. *	5	72 1/2	73 1/2	77 1/2	78 1/2	83 1/2	84 1/2	78 1/2 Mar 12	78 1/2 Mar 12	78 1/2 Mar 12	78 1/2 Mar 12
2,068	5,396	Allis-Chalmers Mfg Co. *	20	46 1/2	47	49 1/2	49 1/2	47 1/2	48 1/2	47 1/2 Mar 24	50 Mar 9	47 1/2 Mar 24	50 Mar 9
3,888	7,362	American Airlines Inc. *	10	11 1/2	12	12 1/2	13 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2 Mar 24	12 1/2 Mar 11	11 1/2 Jan 12	12 1/2 Feb 4
583	1,779	American Broadcasting	10	14 1/2	15 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	17 1/2	16 1/2 Mar 25	16 1/2 Mar 9	15 1/2 Jan 26	16 1/2 Mar 9
197	629	Delta American Can -----	12 1/2	38 1/2	39 1/2	37 1/2	38 1/2	38	38 1/2	a37 Mar 4	a39 Mar 23	37 Jan 28	37 Jan 28
915	3,168	Delta American Cyanamid Co. *	10	47 1/2	48 1/2	45 1/2	46 1/2	44 1/2	45 1/2	43 1/2 Mar 26	45 Mar 9	45 Feb 24	47 1/2 Feb 9
367	1,518	Delta Amer & For Power Co. *	5	8 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	10	9 1/2 Mar 17	9 1/2 Mar 17	9 1/2 Feb 4	9 1/2 Mar 17
330	651	Amer Potash & Chem "B" *	5	34 1/2	35 1/2	34 1/2	35 1/2	36	37	35 Mar 8	35 1/2 Mar 5	35 Mar 8	36 1/2 Jan 20
5,188	9,795	Amer Rad & Std San Corp. *	5	13 1/2	14 1/2	15 1/2	15 1/2	16 1/2	17 1/2	15 1/2 Mar 3	17 1/2 Mar 23	13 1/2 Mar 3	17 1/2 Mar 23
1,340	3,454	Amer Smelt & Refin Co. *	5	28 1/2	29 1/2	28 1/2	29 1/2	32 1/2	33 1/2	29 1/2 Mar 4	33 1/2 Mar 30	28 1/2 Feb 25	33 1/2 Mar 30
8,455	24,161	Amer Tel & Tel Co. *	100	156 1/2	156 1/2	163 1/2	164 1/2	163 1/2	163 1/2	162 1/2 Mar 25	165 1/2 Mar 9	156 1/2 Jan 12	165 1/2 Mar 9
1,840	5,879	Amer Tobacco Co. *	25	62	63	60 1/2	61 1/2	60	60	60 Mar 31	60 1/2 Mar 19	59 Feb 17	60 Jan 26
496	3,365	Amer Viscose Corp. *	25	36 1/2	37 1/2	35 1/2	36 1/2	34	34 1/2	a34 1/2 Mar 31	a36 1/2 Mar 5	33 1/2 Jan 18	37 Jan 5
1,727	2,036	Amer Woolen Co.											

Aggregate Sales		Los Angeles Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 4, 1954		PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1					
in March	Since Jan. 1		Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices						
34,000	89,133	Black Mam Con Min Co.10c	2c	4c	7c	8c	7c	Sale	5c	Mar 24	7c	Mar 2	4c	Jan 8	7c	Jan 28
3,820	12,091	Blue Diamond Corp.-----2	8%	Sale	9	Sale	9	Sale	8 3/4	Mar 17	9	Mar 1	8 1/4	Jan 12	9	Jan 29
2,639	3,839	ΔBoeing Airplane-----5	48 1/4	49 1/4	58 1/4	59 1/4	80 1/4	Sale	64	Mar 8	80 1/4	Mar 31	64	Mar 8	80 1/4	Mar 31
16,681	58,391	Bolsa Chica Oil Corp.-----1	3 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4	Mar 1	4 1/2	Mar 15	3 1/2	Jan 4	4 1/2	Mar 15
147,882	147,882	Rights							4c	Mar 25	10c	Mar 15	4c	Mar 25	10c	Mar 15
225	662	ΔBond Stores Inc.-----1	13 1/2	13 1/2	13 1/2	14 1/2	13	13 1/2	a13 1/2	Mar 15	a13 1/2	Mar 8	13 1/2	Jan 14	13 1/2	Jan 14
460	1,196	ΔBorden Company-----15	60	61	59 1/2	60 1/4	59 1/2	60 1/4	60	Mar 3	60	Mar 3	59 1/2	Jan 19	60	Mar 3
465	1,997	ΔBorg-Warner Corp.-----5	74 1/2	75 1/2	76 1/2	77 1/2	83	84	a76 3/4	Mar 8	Mar 19	75 1/2	Jan 5	79 1/2	Feb 5	
11,778	22,178	Broadway-Hale Stores Inc.10	9 1/2	Sale	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 17	9 1/2	Mar 4	9 1/2	Jan 5	10	Feb 9
141	141	Brook and Company-----*			15	40	25		35	Mar 2	35	Mar 2	35	Mar 2	35	Mar 2
577	962	ΔBudd Company (The)-----*	11 1/4	11 1/4	11 1/2	11 1/2	12 1/2	12 1/2	11 1/2	Mar 9	12	Mar 16	11 1/2	Mar 9	12	Mar 16
640	640	Budget Finance Plan-----50c			6 1/2	7 1/2	7 1/2	8 1/4	7	Mar 8	7 1/2	Mar 12	7 1/2	Mar 8	7 1/2	Mar 12
2,126	3,967	7% preferred-----10	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	9 1/4	8 1/2	Mar 11	9	Mar 26	8 1/2	Jan 14	9	Mar 26
3,050	9,225	60c conv pfd-----9	8 1/2	Sale	8 1/2	9 1/4	9 1/2	10	9	Mar 2	9 1/2	Mar 22	8 1/2	Jan 8	9 1/2	Mar 22
1,266	2,606	ΔBurlington Mills Corp.-----1	10 1/2	11 1/4	11 1/4	12 1/4	11 1/2	12 1/4	11 1/2	Mar 4	12 1/4	Mar 19	10 1/2	Jan 13	12 1/4	Mar 19
463	2,345	Byron Jackson Co.-----10	16 1/2	17 1/2	19 1/2	19 1/2	19 1/2	19 1/2	19	Mar 10	19 1/2	Mar 22	16 1/2	Jan 5	19 1/2	Feb 15
80	527	Calif Packing Corp.-----5	21 1/4	22 1/4	24 1/4	25 1/4	24 1/2	25 1/4	a24 1/2	Mar 30	Mar 8	22 1/4	Jan 6	24	Jan 28	
430	1,253	Canada Southern Oil Ltd.-----1	9 1/2	9 1/2	9 1/2	10	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 10	10 1/2	Mar 31	9	Jan 19	10 1/2	Mar 31
4,467	7,012	Can Atlantic Oil Co Ltd.-----2	4 1/8	Sale	5	5 1/2	6	Sale	5	Mar 8	6 1/4	Mar 26	4 1/8	Jan 4	6 1/4	Mar 26
400	400	Can Homestead Oils Ltd.10c					1 1/8	2 1/8	2 1/8	Mar 19	2 1/8	Mar 15	2 1/8	Mar 19	2 1/8	Mar 15
2,126	4,328	ΔCanadian Pacific Ry Co.25	22	22 1/2	23 1/2	24	25 1/2	Sale	23 1/4	Mar 3	25 1/4	Mar 31	22 1/2	Jan 6	25 1/2	Feb 8
60	180	ΔCarrier Airlines Inc.-----1	8 1/2	9 1/4	9 1/2	9 1/2	9 1/2	10	a9 1/2	Mar 29	Mar 15	9 1/2	Jan 5	9 1/2	Jan 5	
282	1,041	ΔCarrier Corporation-----10	46 1/2	47 1/2	53 1/2	55 1/4	59 1/2	60 1/2	59 1/2	Mar 10	59 1/2	Mar 10	50	Jan 7	59 1/2	Mar 10
1,066	1,296	ΔCase (J I) Co.-----12.50	15	Sale	15 1/2	16	14 1/2	15 1/2	a15 1/2	Mar 30	Mar 2	15	Jan 4	15	Jan 4	
635	1,639	ΔCaterpillar Tractor Co.-----*	48 1/2	49 1/2	48 1/2	49 1/2	46 1/2	47 1/2	a46 1/2	Mar 30	Mar 3	49	Feb 3	49 1/2	Feb 4	
1,508	3,378	ΔCelanese Corp of Amer.-----*	20 1/2	20 1/2	20 1/2	20 1/2	20 1/2	Sale	19 1/2	Mar 17	20 1/2	Mar 2	19 1/2	Mar 17	21 1/2	Jan 26
500	627	Cenco Corp.-----1	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 8	3 1/2	Mar 12	3 1/2	Mar 8	3 1/2	Mar 12
800	900	Central Eureka Corp.-----1	65c	75c	67 1/2c	77 1/2c	60c	Sale	60c	Mar 31	70c	Mar 30	60c	Mar 31	85c	Jan 18
561	1,598	Certain-Teed Prod Corp.-----1	12 1/2	12 1/2	14 1/2	15	14 1/2	15 1/4	14 1/2	Mar 8	15	Mar 2	12 1/2	Jan 5	15	Mar 3
927	927	Cessna Aircraft Company-----1			8 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Mar 15	9 1/2	Mar 17	8 1/2	Jan 5	9 1/2	Mar 17
3,600	6,265	Charter Oil Co Ltd (Can)-----1	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 15	1 1/2	Mar 17	1 1/2	Feb 25	1 1/2	Mar 17
1,222	3,553	ΔChesapeake & Ohio Ry.-----25	33 1/4	33 1/4	34 1/2	35 1/4	34 1/4	34 1/2	34 1/4	Mar 18	34 1/4	Mar 19	34 1/4	Mar 18	36	Feb 16
710	1,060	ΔChicago Corporation-----1	18 1/2	19 1/4	22 1/2	23 1/2	23 1/4	24 1/2	23 1/2	Mar 18	24 1/4	Mar 22	19 1/4	Jan 8	24 1/4	Mar 22
115	239	ΔChgo Mllw St P & Pac.-----*	10 1/2	11 1/2	10 1/2	11 1/2	10 1/2	11 1/4	a10 1/2	Mar 25	Mar 18	a10 1/2	Jan 13	a11 1/2	Feb 15	
198	535	Δ5% series "A"-----100	43 1/4	44 1/4	36 1/2	37 1/2	37	37 1/2	a37 1/2	Mar 29	Mar 1	a36 1/4	Mar 29	a46 1/2	Feb 10	
6,685	18,087	Chrysler Corporation-----2 1/2	60 1/2	61 1/2	59 1/4	Sale	63	Sale	59 1/4	Mar 1	64 1/4	Mar 19	56 1/2	Feb 1	64 1/4	Mar 19
775	2,104	ΔCities Service Co.-----10	78 1/2	79 1/2	84 1/2	85 1/2	91 1/2	92 1/2	88 1/2	Mar 17	88 1/2	Mar 17	80	Jan 5	88 1/2	Mar 17
27,330	40,533	Clary Multiplier Corp.-----1	6	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 10	6 1/2	Mar 17	5 1/2	Feb 1	6 1/2	Jan 4
1,080	2,576	ΔClintex Molybdenum Co.-----*	37	37 1/2	40 1/2	41 1/2	41 1/2	Sale	41 1/4	Mar 23	42 1/2	Mar 5	38 1/4	Jan 6	42 1/2	Mar 5
155	265	ΔClinton Foods Inc.-----1			25 1/2	26 1/2	25 1/2	25 1/2	a25 1/2	Mar 11	Mar 19	a25 1/2	Mar 11	a26	Mar 19	
1,316	3,353	Colorado Fuel & Iron Corp.-----*	16 1/2	17 1/2	16 1/2	16 1/2	17 1/2	Sale	15 1/2	Mar 15	17 1/2	Mar 31	15 1/2	Jan 15	18 1/2	Jan 27
2,862	12,771	ΔColumbia Gas Sys Inc.-----*	12 1/2	Sale	13 1/4	Sale	14	14 1/2	13 1/2	Mar 5	14 1/4	Mar 30	12 1/2	Jan 4	14 1/4	Mar 30
125	724	ΔCommercial Solvents Corp.-----*	17 1/2	17 1/2	16 1/2	16 1/2	15 1/2	16 1/2	a16 1/2	Mar 22	Mar 9	17 1/2	Jan 25	18	Jan 27	
700	1,831	ΔCom Edison Co.-----25	36 1/4	37 1/4	38	38 1/2	38 1/2	39 1/2	a38 1/2	Mar 1	Mar 15	37 1/2	Jan 8	39 1/2	Jan 25	
1,051	3,820	ΔCom Edison Co of N Y.-----*	41	Sale	42 1/2	43	43	Sale	43	Mar 5	43	Mar 5	41	Jan 4	43	Mar 5
4,455	8,156	Cons Engineering Corp.-----50c	14	Sale	13 1/4	14 1/4	15 1/4	Sale	14 1/4	Mar 4	16 1/4	Mar 16	13 1/2	Feb 10	16 1/4	Mar 16
136	532	Consol Foods Corp.-----1.33 1/4	12 1/2	13	12 1/2	13 1/2	12 1/2	13 1/2	13	Mar 9	13	Mar 9	13	Mar 9	13	Mar 9
50	50	Con Liquidating Corp.-----*			1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	a1	Mar 11	Mar 11					
5,639	9,604	ΔCons Vultee Air Corp.-----1	17 1/4	18 1/4	23	Sale	24 1/2	Sale	22 1/2	Mar 1	24 1/2	Mar 22	17 1/2	Jan 5	24 1/2	Mar 22
162	653	ΔConsumers Power Co.-----*	39 1/2	40 1/2	40 1/2	41 1/4	41 1/2	42 1/2	a41 1/4	Mar 15	Mar 22	39 1/2	Feb 4	40 1/2	Feb 24	
935	2,140	ΔContinental Can Co Inc.20	54 1/2	55 1/2	58 1/2	59 1/4	61 1/2	62 1/2	60	Mar 22	60 1/2	Mar 22	57 1/2	Feb 8	60 1/2	Mar 11
2,335	4,060	ΔContinental Motors Corp.-----1	7 1/4	8 1/4	8 1/4	9 1/4	9 1/4	Sale	8 1/4	Mar 24	9 1/2	Mar 22	8 1/4	Jan 6	9 1/2	Mar 22
176	601	ΔContinental Oil Co (Del)-----5	52 1/2	53 1/4	59 1/2	60 1/2	60 1/2	61 1/2	61 1/4	Mar 11	61 1/4	Mar 11	57 1/2	Feb 24	61 1/4	Mar 11
1,242	2,617	ΔCrown Zellerbach Corp.-----5	35 1/4	Sale	39 1/2	40 1/2	42	42 1/2	40 1/4	Mar 10	41 1/4	Mar 11	35 1/4	Jan 4	41 1/4	Mar 11
100	100	ΔCudahy Pack Co (The)-----10			5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 16	5 1/2	Mar 16	5 1/2	Mar 16	5 1/2	Mar 16
1,315	2,325	ΔCurtis Publish Co (The)-----*	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Sale	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Mar 22	7 1/2	Mar 1	7 1/2	Mar 12	7 1/2	Mar 1
5,649	7,415	ΔCurtis-Wright Corp.-----1	7 1/4	8	8 1/4	8 1/2	10 1/4	Sale	9	Mar 3	10 1/4	Mar 31	8	Jan 5	10 1/4	Mar 31
60	496	ΔClass A-----1	25	26	25 1/2	26 1/2	26 1/2	Sale	a26 1/2	Mar 9	Mar 9	26 1/2	Jan 28	26 1/2	Jan 28	
1,615	3,287	ΔDeere & Company-----10	24 1/2	25 1/2	28 1/2	29 1/2	28 1/2	29 1/4	26 1/2	Mar 10	28 1/4	Mar 30	26 1/2	Mar 10	28 1/4	Jan 29
50	162	ΔDome Mines Limited.-----*	14 1/4	14 1/4	15 1/4	15 1/4	15 1/2	16 1/2	a17 1/4	Mar 31	Mar 31	15 1/2	Jan 29	15 1/2	Jan 29	
3,356	8,663	Douglas Aircraft Co Inc.-----*	82 1/2	83 1/2	102 1/2	Sale	113 1/2	115 1/2	102 1/2	Mar 1	112 1/2	Mar 23	84 1/2	Jan 20	112 1/2	Mar 23
29,145	44,572	Douglas Oil Co of Calif.-----1	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 2	7 1/2	Mar 15	6 1/2	Feb 17	7 1/2	Mar 15
1,433	4,995	ΔDow Chem Co (The)-----5	38	38 1/2	35 1/2	36	35 1/2	36 1/4	35	Mar 25	36	Mar 10	34	Jan 28	37 1/2	Jan 15
289	1,717	Dresser Industries Inc.-----50c	18 1/2	19 1/2	22 1/2	23 1/2	22 1/2	23 1/2	a22 1/2	Mar 17	Mar 22	20 1/2	Jan 19	23 1/2	Feb 19	
410	1,095	Du Mont Labs class A.-----10c	9 1/2	9 1/2	9 1/2	10 1/4	9 1/2	9 1/2	10	Mar 12	10 1/4	Mar 2	9 1/2	Jan 26	10 1/4	Mar 2
1,211																

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1 Shares	Los Angeles Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
				Opening Bid	Ask	Opening Bid	Ask	Closing Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
2,641	5,362	ΔIntl Tel & Tel Corp.....	100	13 1/2	14 1/2	16	Sale	16	Sale	15 1/2	Mar 24	16 1/2	Mar 10	14 1/2	Jan 13	16 1/2	Mar 10
10,010	26,074	Intex Oil Co.....	33 1/2	8 1/2	8 1/2	9 1/2	9 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	Mar 30	9 1/2	Mar 2	8 1/2	Mar 30	10	Feb 23
8,700	20,500	Jade Oil Company.....	100	20c	25c	20c	23c	15c	18c	17c	Mar 26	20c	Mar 4	17c	Mar 26	22c	Jan 8
2,310	5,036	ΔJones & Laughlin Steel..	10	20 1/2	Sale	21 1/2	22	21 1/2	22 1/2	21c	Mar 5	21 1/2	Mar 19	20 1/2	Jan 4	21c	Jan 26
305	1,495	Kaiser Alum & Chem Corp..	1	27 1/2	Sale	27 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/2	27 1/2	Mar 15	27 1/2	Mar 15	26 1/2	Jan 15	28	Feb 9
265	475	Preferred.....	50c	46	48	48 1/2	50 1/2	49	51	a49 1/2	Mar 22	a50 1/2	Mar 9	a46	Jan 4	a50 1/2	Mar 9
1,304	4,498	Kaiser Motors Corp.....	1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 8	2 1/2	Mar 19	2 1/2	Feb 18	2 1/2	Jan 20
243	707	ΔKansas Pwr & Lt Co.....	8.75	18 1/2	18 1/2	19 1/2	20	19 1/2	20	a19 1/2	Mar 2	a19 1/2	Mar 1	18 1/2	Jan 12	19 1/2	Feb 23
1,464	5,290	ΔKennecott Copper Corp..	5	65 1/2	65 1/2	69 1/2	69 1/2	73 1/2	74 1/2	69 1/2	Mar 2	72 1/2	Mar 2	66 1/2	Jan 5	72 1/2	Mar 30
2,490	7,864	Kern County Land Co.....	2 1/2	40 1/2	41 1/2	43 1/2	43 1/2	42	43	42 1/2	Mar 26	45 1/2	Mar 3	40	Jan 8	45 1/2	Feb 5
995	3,469	Lane-Wells Company.....	1	19 1/2	20 1/2	21 1/2	21 1/2	23	23 1/2	21	Mar 4	22 1/2	Mar 24	20	Jan 12	22 1/2	Mar 24
1,738	5,879	ΔLibby, McNeil & Libby..	7	9	Sale	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 25	9 1/2	Mar 12	9	Jan 4	9 1/2	Jan 25
9,975	28,232	Lincoln Petroleum Co.....	100	75c	Sale	72 1/2	c Sale	80c	Sale	70c	Mar 8	82 1/2	Mar 30	70c	Feb 1	82 1/2	Mar 30
879	2,841	ΔLion Oil Company.....	1	29 1/2	30 1/2	30 1/2	30 1/2	37 1/2	38 1/2	37	Mar 24	37	Mar 24	37	Mar 24	37 1/2	Feb 16
7,387	17,560	Lockheed Aircraft Corp..	1	27 1/2	Sale	30 1/2	Sale	35	35 1/2	30 1/2	Mar 4	36 1/2	Mar 23	26 1/2	Jan 12	36 1/2	Mar 23
1,726	6,603	ΔLoew's Inc.....	10	13 1/2	Sale	14 1/2	14 1/2	14 1/2	Sale	13 1/2	Mar 17	14 1/2	Mar 31	13 1/2	Jan 12	14 1/2	Feb 24
393	1,381	Lorillard (P) Co (Un)....	10	25 1/2	26 1/2	25	25 1/2	23 1/2	24 1/2	24 1/2	Mar 19	24 1/2	Mar 19	24 1/2	Jan 13	25 1/2	Jan 29
237	352	ΔMagnavox Company.....	1	16 1/2	16 1/2	17 1/2	18	17 1/2	18 1/2	17 1/2	Mar 16	17 1/2	Mar 16	17 1/2	Mar 16	17 1/2	Mar 16
3,392	6,196	ΔMartin (Glenn L) Co....	1	16 1/2	17 1/2	19 1/2	19 1/2	24	Sale	19 1/2	Mar 2	25	Mar 31	17 1/2	Jan 12	25	Mar 31
1,501	4,624	Mascoat Oil Co.....	1	1.25	1.40	1.20	1.30	1.20	1.30	1.15	Mar 12	1.25	Mar 19	1.15	Mar 12	1.25	Jan 7
1,556	3,383	ΔMathlesson Chem Corp..	5	41	42	39 1/2	40 1/2	39 1/2	40 1/2	38 1/2	Mar 24	39 1/2	Mar 24	38 1/2	Mar 24	41 1/2	Jan 21
98	372	ΔMcKesson & Robb Inc..	18	37 1/2	38 1/2	39 1/2	40 1/2	38 1/2	39 1/2	a39 1/2	Mar 29	a39 1/2	Mar 1	42 1/2	Feb 19	42 1/2	Feb 19
4,151	10,368	Menasco Mfg Co.....	1	2 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 23	2 1/2	Jan 4	3 1/2	Mar 23
42,640	71,790	Merch Petroleum Co.....	1	1.35	Sale	1.65	Sale	1.85	1.95	1.65	Mar 1	2.15	Mar 23	1.35	Jan 4	2.15	Mar 23
140	1,037	Merck & Co Inc (Un)....	16 1/2	19 1/2	20 1/2	20 1/2	21 1/2	20 1/2	20 1/2	a20 1/2	Mar 30	a20 1/2	Mar 5	21 1/2	Jan 25	21 1/2	Jan 25
95	696	ΔMiddle South Utilities..	1	26 1/2	27 1/2	28 1/2	29 1/2	27 1/2	28	a27 1/2	Mar 25	a28 1/2	Mar 10	27 1/2	Jan 27	29 1/2	Feb 11
280	577	ΔMinnesota Pwr & Lt Co..	5	21	21 1/2	22	22 1/2	21 1/2	22 1/2	22	Mar 23	22	Mar 23	21 1/2	Feb 17	22	Mar 23
226	501	Missouri Develop Company	5	16 1/2	17	17 1/2	17 1/2	18 1/2	18 1/2	a17 1/2	Mar 2	a18 1/2	Mar 29	a16 1/2	Jan 4	a18 1/2	Mar 29
1,150	3,030	Miss River Fuel Corp....	10	36 1/2	37 1/2	40 1/2	41 1/2	40	40 1/2	41 1/2	Mar 11	41 1/2	Mar 11	38 1/2	Feb 3	41 1/2	Mar 11
1,545	3,135	ΔMontana-Dak Util Co....	5	19 1/2	19 1/2	21 1/2	22 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2	Mar 2	22 1/2	Mar 22	20	Jan 6	22 1/2	Mar 12
144	401	Montana Power Co.....	5	31 1/2	31 1/2	32	32 1/2	33 1/2	34 1/2	a32 1/2	Mar 4	a34	Mar 30	a31 1/2	Jan 14	a34 1/2	Jan 6
1,234	3,990	Mont Ward & Co Inc....	3	56 1/2	57 1/2	60 1/2	61 1/2	59 1/2	60 1/2	58 1/2	Mar 15	59 1/2	Mar 5	56 1/2	Jan 5	63 1/2	Feb 15
206	2,168	ΔMotorola Inc.....	3	30 1/2	31 1/2	35 1/2	36 1/2	36 1/2	37 1/2	a36 1/2	Mar 30	a37 1/2	Mar 22	32	Jan 12	34	Jan 27
400	3,750	Mt Diablo Co.....	1	1.95	2.10	1.90	2.10	1.95	2.15	2.00	Mar 25	2.00	Mar 25	1.85	Jan 27	2.10	Feb 9
1,689	5,333	ΔNash-Kelvinator Corp...	5	18 1/2	17 1/2	14	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14	Mar 2	14 1/2	Mar 19	14	Mar 2	18	Jan 7
130	455	National City Lines Inc..	1	16 1/2	17 1/2	17 1/2	18	16 1/2	17 1/2	a17	Mar 26	a17 1/2	Mar 19	17 1/2	Feb 17	17 1/2	Feb 17
2,556	6,047	ΔNat Distillers Prod Corp	5	18 1/2	Sale	18 1/2	19 1/2	17 1/2	17 1/2	18 1/2	Mar 16	19 1/2	Mar 2	18 1/2	Mar 16	20 1/2	Jan 21
1,044	2,709	ΔNational Gypsum Co.....	1	20 1/2	21 1/2	24 1/2	Sale	24 1/2	25 1/2	24 1/2	Mar 1	25 1/2	Mar 10	21	Jan 15	25 1/2	Mar 10
990	2,336	ΔNational Sup Co (The)...	10	24 1/2	25 1/2	28 1/2	29	28 1/2	29 1/2	28 1/2	Mar 2	30	Mar 10	25 1/2	Jan 5	30	Mar 10
3,175	5,893	ΔNational Theatres Inc..	1	7 1/2	Sale	6 1/2	6 1/2	7	7 1/2	6 1/2	Mar 10	7 1/2	Mar 31	6 1/2	Feb 18	7 1/2	Mar 31
1,731	12,744	ΔNew York Cent RR Co....	1	18 1/2	19 1/2	24 1/2	24 1/2	23 1/2	23 1/2	23 1/2	Mar 16	24 1/2	Mar 2	19 1/2	Jan 6	26	Feb 15
38,900	280,700	Nordcon Corp Ltd.....	1	20c	Sale	22c	Sale	18c	20c	18c	Mar 24	23c	Mar 15	17c	Feb 9	28c	Jan 12
41,120	62,960	Norris Oil Co.....	1	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 30	6	Mar 8	4	Jan 27	6	Mar 8
6,337	19,330	ΔNorth Amer Aviation Inc.	1	20 1/2	21 1/2	25 1/2	Sale	28 1/2	29	25 1/2	Mar 1	28 1/2	Mar 29	20 1/2	Jan 8	28 1/2	Mar 29
619	1,137	ΔNorth American Co.....	10	19 1/2	20 1/2	21 1/2	21 1/2	22	22 1/2	21 1/2	Mar 2	22	Mar 17	20 1/2	Jan 7	22	Mar 17
712	3,451	ΔNorthern Pacific Ry.....	100	55	Sale	60 1/2	61	59	60	a57 1/2	Mar 31	a64 1/2	Mar 5	54 1/2	Jan 11	60 1/2	Feb 4
2,040	3,513	Northrop Aircraft Inc....	1	17 1/2	18 1/2	18 1/2	19 1/2	23 1/2	Sale	18	Mar 17	23 1/2	Mar 5	17	Jan 20	23 1/2	Mar 31
4,500	6,050	Occidental Petrol Corp..	1	10c	17c	13c	18c	16c	21c	18c	Mar 3	18c	Mar 3	18c	Mar 3	18c	Mar 3
28,765	78,435	Oceanic Oil Co.....	1	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Jan 4	3 1/2	Feb 12
337	1,384	ΔOhio Edison Co.....	8	38 1/2	39 1/2	39 1/2	40 1/2	40 1/2	41	a39 1/2	Mar 1	a41 1/2	Mar 10	38 1/2	Jan 5	39	Jan 20
556	1,220	ΔOhio Oil Co.....	8	54 1/2	55 1/2	62 1/2	62 1/2	63 1/2	64 1/2	64	Mar 26	64	Mar 26	62 1/2	Feb 10	64	Mar 26
350	4,487	Pacific Clay Products....	10	7 1/2	8	8 1/2	9	8 1/2	9	8 1/2	Mar 25	8 1/2	Mar 25	8	Jan 6	9	Feb 19
1,307	3,557	Pac Finan Corp of Calif..	10	28 1/2	Sale	29 1/2	30 1/2	30 1/2	31 1/2	30 1/2	Mar 8	32	Mar 19	28 1/2	Jan 4	32	Mar 19
6,468	19,290	Pacific Gas & Elec Co....	35	39 1/2	Sale	40 1/2	40 1/2	41 1/2	Sale	40 1/2	Mar 2	41 1/2	Mar 18	39 1/2	Jan 4	41 1/2	Mar 18
474	1,102	6% preferred.....	25	37	33 1/2	35 1/2	36 1/2	35 1/2	36	36	Mar 5	36 1/2	Mar 5	34 1/2	Jan 13	36 1/2	Mar 5
605	2,295	5% redeemable pfd.....	25	27 1/2	27 1/2	28 1/2	Sale	27 1/2	28 1/2	28 1/2	Mar 25	28 1/2	Mar 3	27 1/2	Feb 19	28 1/2	Mar 3
570	886	5% red preferred "A"....	25	27 1/2	27 1/2	28 1/2	28 1/2	27 1/2	28 1/2	28	Mar 26	28 1/2	Mar 3	28	Jan 20	28 1/2	Mar 3
275	832	Pac Indemnity Co.....	10	65	70	73 1/2	78	69	73 1/2	74	Mar 5	74	Mar 5	68 1/2	Jan 11	74	Mar 5
8,999	24,217	Pacific Lighting Corp....	5	34 1/2	Sale	34 1/2	Sale	35 1/2	Sale	33 1/2	Mar 5	35 1/2	Mar 31	33 1/2	Feb 3	35 1/2	Mar 31
6,750	9,190	Pacific Petroleum Ltd....	1	8 1/2	9	9 1/2	Sale	11 1/2	Sale	9 1/2	Mar 1	12	Mar 19	8 1/2	Jan 8	12	Mar 19
169	358	Pacific Tel & Tel Com....	100	114 1/2	115 1/2	119 1/2	119 1/2	119 1/2	Sale	118 1/2	Mar 29	119 1/2	Mar 8	115 1/2	Jan 8	119 1/2	Mar 8
756	2,236	Pacific Western Oil com..	4	31 1/2	32 1/2	33 1/2	34 1/2	35	35 1/2	34 1/2	Mar 5	37 1/2	Mar 15	32 1/2	Jan 5	37 1/2	

Aggregate Sales in March		Los Angeles Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1			
Shares	Since Jan. 1	Shares	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
320	683	So Calif Gas Co 6% pfd	25	32	—	33 3/4	34 1/2	33 3/4	34	Mar 29	34	Mar 29	
1,237	4,758	6% class A preferred	25	32	33	33 3/4	34 1/2	34 1/2	33 3/4	Mar 2	34 3/4	Mar 23	
16,558	65,084	So Calif Petroleum Corp	2	8 1/2	Sale	13 1/4	Sale	13	12	Mar 2	14 1/4	Mar 11	
2,421	4,634	△Southern Co	5	15 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	Mar 3	16 1/2	Mar 22	
15,058	31,622	△Southern Pacific Co	5	37	38	40 1/4	Sale	41 1/2	41 1/2	Mar 2	46	Mar 5	
926	4,891	△Southern Railway Co	5	40 1/2	Sale	42 1/2	43 1/2	43 1/2	42 1/2	Mar 30	44 1/4	Mar 4	
1,539	3,250	△Sperry Corp (The)	1	45 1/2	46 1/2	54 1/2	55 1/2	57 1/2	53 1/2	Mar 12	55	Mar 23	
702	3,199	△Standard Brands Inc	5	28 1/2	28 1/2	29 1/2	30	30 1/4	30 1/4	Mar 10	30 3/4	Mar 10	
9,560	19,895	Standard Oil Co (Calif)	5	52 1/2	Sale	57 1/2	57 1/2	59	57 1/2	Mar 2	61 1/2	Mar 5	
598	1,375	△Stand Oil Co (Indiana)	25	68 1/4	69 1/4	76	76 1/2	76 1/2	a76	Mar 25	a18 1/2	Mar 3	
2,249	5,375	△Standard Oil Co (N J)	15	71 1/2	72 1/2	78 1/2	79 1/2	80 1/4	81 1/4	Mar 24	81	Mar 10	
1,013	2,654	△Stand Oil Co of Ohio	10	32 1/2	33	36	36 1/2	37 1/2	37 1/2	Mar 23	37 1/2	Mar 30	
355	916	△Stanley Warner Corp	5	10 1/2	11 1/2	13 1/4	14 1/4	14 1/4	a13 1/4	Mar 16	a14	Mar 23	
1,206	3,695	△Stone & Webster Inc	5	21 1/2	21 1/2	22 1/2	23 1/2	22 1/2	22 1/2	Mar 24	23 1/2	Mar 23	
1,448	8,544	△Studebaker Corp	1	21 1/4	22	18 1/2	18 1/2	19 1/4	18 1/2	Mar 9	19 1/4	Mar 12	
7,058	20,104	Sunray Oil Corp com	1	16 1/2	Sale	18 1/4	Sale	18 1/4	18 1/4	Mar 1	19 1/2	Mar 19	
3	133	5 1/2% preferred "C"	30	—	—	21	21 1/2	21	21 1/2	Mar 10	a21 1/2	Mar 10	
261	1,985	△Swift & Company	25	43 1/2	44 1/2	43	43 1/2	43	a43 1/2	Mar 8	a44	Mar 19	
2,810	6,983	△Sylvania El Prod Inc	7.50	32	Sale	34 1/2	35	34 1/2	34 1/2	Mar 31	36 1/2	Mar 4	
1,331	4,531	△Texas Company	25	57 1/2	58 1/2	64 1/2	65 1/4	68 1/2	69 1/2	Mar 4	67 1/2	Mar 18	
210	1,082	△Texas Gulf Sulphur Co	5	81 1/4	83 1/4	88 1/4	89 1/4	85 1/2	87 1/4	a86 1/2	a89 1/2	Mar 11	
400	1,405	Textron Incorporated pfd	5	13 1/2	13 1/2	8 1/4	8 3/4	9 1/2	Sale	9 1/2	9 1/2	Mar 30	
2,154	4,120	△Tidewater Associated Oil	10	20 1/2	21	21 1/2	21 1/2	21 1/2	Sale	21 1/2	21 1/2	Mar 24	
50	50	Trans Empire Oils Ltd	5	—	—	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 31	a2 1/2	Mar 31	
218	1,157	Trans World Airlines Inc	5	13	13 1/4	14	14 1/4	14 1/4	15	Mar 16	14	Mar 16	
5,897	13,200	Transamerica Corp	2	27 1/2	Sale	25 1/2	Sale	26 1/2	27 1/2	Mar 1	27 1/2	Mar 10	
1,460	7,114	TreeSweet Products Co	1	7	7 1/4	6 3/4	6 1/2	6 3/4	6 3/4	Mar 2	6 1/2	Mar 26	
1,196	2,807	△Tri-Continental Corp	1	15 1/2	15 1/2	17 1/2	18	18	17 1/2	Mar 3	18 1/2	Mar 10	
702	4,052	Warrants	3	3 1/2	4 1/4	4 1/2	Sale	4 1/2	4 1/2	Mar 3	4 1/2	Mar 1	
170	420	Truax-Trar Coal Co	1	16	16 1/2	17 1/2	18 1/2	16 1/2	17 1/2	Mar 2	a17 1/2	Mar 22	
12,016	25,926	△20th Cent-Fox Film Corp	5	20 1/2	21 1/2	22 1/2	22 1/2	20 1/2	21 1/2	Mar 24	22 1/2	Mar 1	
979	3,252	△Union Car & Carb Corp	5	73 1/2	74 1/2	71 1/2	72 1/2	72 1/2	73 1/2	a71 1/2	a74 1/2	Mar 16	
14,328	39,876	Union Oil Co of Calif	25	38 1/2	39	43	43 1/2	44 1/2	Sale	43	44 1/2	Mar 25	
316	1,828	△Union Pac RR Co	50	105 1/4	107 1/4	114 1/4	116 1/4	113	115	a114 1/4	a117 1/4	Mar 4	
2,519	6,439	△United Air Lines Inc	10	21 1/4	22 1/4	23 1/4	Sale	24	Sale	22 1/4	Mar 24		
1,300	3,317	△United Aircraft Corp	5	48 1/2	49 1/2	52 1/2	52 1/2	57 1/2	Sale	56 1/2	Mar 30		
255	365	△United Corporation (Del)	1	4 1/2	5 1/4	5	5 1/2	5	5 1/2	Mar 18	5 1/2	Mar 18	
670	1,518	△United Gas Corp	10	27 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/2	28 1/2	29 1/2	Mar 17	28 1/2	Mar 17	
63	691	U S Radiator Corp	1	5 1/2	6	5 1/2	6 1/4	5 1/2	6 1/4	Mar 23	a5 1/2	Mar 9	
1,848	5,992	△U S Rubber Co	5	30	Sale	30 1/2	31	31 1/2	31 1/2	Mar 17	32 1/2	Mar 22	
6,476	17,631	United States Steel Corp	5	39 1/2	40	40 1/4	41 1/4	42 1/2	Sale	40 3/4	Mar 4		
3,974	18,388	Universal Consol Oil	10	57	Sale	65 1/2	Sale	64	65 1/2	Mar 5	66 1/2	Mar 1	
205	631	△Universal Pictures Co Inc	1	19 1/2	19 1/2	20 1/2	20 1/2	20 1/2	21 1/4	a19 1/2	Mar 4		
267	777	Van de Kamp's Hol-Dutch Bakers Inc	5	—	—	12 1/2	14	13 1/2	14	Mar 25	14	Mar 25	
260	320	△Vanadium Corp of Amer	5	—	—	42	42 1/2	36	46 1/4	Mar 23	46 1/4	Mar 23	
235	391	△Va-Caro Chem Corp	5	20 1/2	20 1/2	22 1/2	22 1/2	25 1/2	25 1/2	Mar 4	a24 1/2	Mar 26	
387	1,003	△Warner Bros Pict Inc	5	13 1/4	14 1/4	13 1/4	14 1/4	14 1/4	15 1/4	Mar 9	14 1/4	Mar 9	
310	682	△Wash Water Power Co	1	25 1/2	26 1/4	28 1/2	28 1/2	28 1/2	29	Mar 10	28	Mar 10	
144	314	△West Ky Coal Co	4	16 1/2	17 1/2	15 1/2	16 1/2	15 1/2	16 1/2	Mar 1	a16	Mar 1	
330	1,804	Western Air Lines Inc	1	8 1/2	Sale	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	Mar 1	a16 1/4	Mar 15	
288	652	△Western Union Tel Co	5	41 1/4	42	41 1/2	42 1/2	38 1/2	39 1/2	Mar 4	41 1/2	Mar 2	
3,436	7,133	△Westing Elec Corp	12.50	50 1/4	51	57 1/2	Sale	61 1/2	62 1/4	Mar 1	57 1/2	Mar 1	
81,400	81,400	Williston Basin Oil Explora Co	10c	—	—	—	—	30c	Sale	27c	Mar 31	31c	Mar 31
245	982	△Wilson & Company Inc	5	8 1/2	9 1/2	8	8 1/2	8 1/2	Sale	8 1/2	Mar 31	8 1/2	Mar 31
1,093	3,014	△Woolworth (F W) Co	10	42 1/2	43 1/2	43 1/2	44 1/2	42 1/2	43 1/2	Mar 18	43 1/2	Mar 15	
644	1,259	△York Corporation	1	21 1/4	22	23 1/4	24 1/4	25 1/4	25 1/4	Mar 18	25 1/4	Mar 15	
730	1,473	△Youngstn Sheet & T Co	5	38 1/2	39 1/2	40	41	40 1/2	41 1/2	Mar 16	40 1/2	Mar 16	
178,700	399,200	Zenda Gold Mining Co	10c	7c	8c	6c	Sale	7c	Sale	4c	Mar 3	7c	Mar 26
260	715	△Zenith Radio Corp	5	64 1/2	65 1/2	68 1/2	69 1/2	70	71	a68 1/2	Mar 1	a70 1/2	Mar 31

*No par value. △Admitted to unlisted trading privileges. †This was either split or a stock dividend paid during year 1954. The volume and the range shown here is simply the trading and the range for the new shares. ‡This issue, the primary market of which is on the N. Y. Stock Exchange, was either split or exchanged during the year 1954, the details of the basis of exchange can be found in the footnote on page 28 of this record. a Odd-lot sales. r Cash sales. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

Boston Stock Exchange

Monthly and Yearly Record
RANGE OF PRICES ON THE BOSTON STOCK EXCHANGE

Stock Sales—		1954		1953		Bond Sales—		1954		1953			
March (Shares)	Jan. 1 to March 31 (Shares)	425,143	1,087,063	398,905	1,118,075	March	Jan. 1 to March 31	None	None	None	None		
Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	Boston Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 4, 1954		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1			
Shares	Shares	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 31 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
14,927	42,578	American Tel & Tel	100	156 1/2	Sale	163 1/2	Sale	163 1/2	Sale	162	Mar 25	165 1/2	Mar 12
1,909	4,212	American Woolen	5	r16	Sale	18 1/2	18 1/2	18 1/2	Sale	17 1/2	Mar 2	19 1/2	Mar 8
25	653	\$4 cum conv prior pfd	5	—	—	—	—	—	—	74 1/2	Mar 15	77	Mar 9
1,784	5,363	Anaconda Copper	50	29 1/2	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2	Sale	31	Mar 3	34 1/2	Mar 30
471	1,214	Boston & Albany RR	100	125 1/2	Sale	125	127	124	Sale	123 1/4	Mar 26	127 1/2	Mar 26
7,334	15,725	Boston Edison	25	50	Sale	51 1/2	Sale	52 1/2	Sale	50 1/2	Mar 5	52 1/2	Mar 31
1,622	3,655	Boston & Maine new w1	100	6	6 1/4	6	6 1/4	5 1/2	Mar 30	5 1/2	Mar 30	5 1/2	Mar 30
395	732	5% preferred w1	100	27 1/2	28 1/4	26 1/2	27 1/2	23 1/2	24	27 1/4	Mar 30	27 1/4	Mar 19
878	1,665	Boston Personal Prop Trust	5	26 1/2	Sale	27	28 1/4	29	Sale	27 1/4	Mar 2	30	Mar 15
35	463	Boston & Providence RR	100	—	—	90	95	90	93	90	Mar 25	93	Mar 5
833	1,684	Calumet & Hecla	5	7 1/2	Sale	8	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2	Mar 2	8 1/2	Mar 31
1,036	2,332	Cities Service Co	10	79	Sale	85 1/4	Sale	92	Sale	85 1/4	Mar 1	92	Mar 31
25	25	Cliff Mining Co	25	—	—	1	1 1/4	1	1 1/4	1	Mar 25	1	Mar 25
218	376	Copper Range Co	5	22 1/2	Sale	23 1/4	23 1/4	27	Sale	25	Mar 5	28	Mar 15
165	232	East Boston Co	10	—	—	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 24	1 1/2	Mar 1
2,478	5,230	Eastern Gas & Fuel Assoc—Common new	10	9 1/4	Sale	9 1/2	Sale	9 1/4	Sale	8 1/2	Mar 23	9 1/4	Mar 3
422	1,617	Eastern Massachusetts Street Ry	100	90c	1	1 1/4	1 1/4	88c	1	76c	Mar 25	1 1/4	Mar 12
329	999	6% 1st pfd series A	100	42 1/2	40	54	50	45	50	44	Mar 25	53	Mar 3
5	565	6% preferred B	100	—	—	47 1/2	40	40	41	40	Mar 25	40	Mar 25
690	2,384	5% pfd adjustment	100	16 1/4	19	27	Sale	23	25 1/2	26 1/4	Mar 2	29 1/2	Mar 3
3,701	10,030	Eastern SS Lines Inc com	5	17 1/2	18 1/2	22 1/2	Sale	22 1/2	23	21 1/2	Mar 12	23	Mar 23
1,223</													

Aggregate Sales		Boston Stock Exchange		Price Jan. 4, 1954		March 1		March 31		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
In Marob	Since Jan. 1	Shares	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
41	146	Loew's Boston Theatre	25	11 1/2	13	13 1/2	Sale	13 1/2	17 1/2	13 1/2	Mar 1	13 1/2	Mar 15
225	1,190	Lone Star Cement Corp	10	18	19 1/2	20	Sale	18	19 1/2	33 1/2	Mar 18	34 1/2	Mar 4
195	1,840	Maine Central RR com	100	112	Sale	115	120	113	116	114	Mar 4	116	Mar 29
71	266	5% preferred	100	41 1/4	Sale	39 1/2	Sale	39 1/2	Sale	38 1/2	Mar 25	40 1/2	Mar 1
702	2,889	Mathieson Chem Corp new	5	19	19 1/2	24 1/4	Sale	24 1/4	Sale	24	Mar 3	28 1/2	Mar 24
1,070	2,131	Mullins Mfg Corp	1	11 1/2	12	12 1/4	13 1/4	13 1/2	13 1/2	12 1/2	Mar 8	13 1/2	Mar 15
547	1,959	Narragansett Rac'g Assn	1	16 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	Sale	13 1/2	Mar 9	15 1/2	Mar 22
1,643	3,883	Nash-Kelvinator Corp	5	8c	10c	8c	10c	7c	10c	7c	Mar 4	8c	Mar 2
11,400	21,100	National Service Cos	1	13 1/4	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	Mar 17	15 1/2	Mar 1
9,073	23,902	New England Elec System	20	115 1/2	Sale	121	Sale	118 1/2	Sale	118 1/2	Mar 24	122 1/2	Mar 2
940	2,895	New England Tel & Tel	100	24 1/2	24 1/2	30	30 1/4	22 1/2	22 1/2	22 1/2	Mar 30	31 1/2	Mar 3
153	637	New York New Haven & Hartford RR	100	86c	96c	85c	Sale	81c	Sale	81c	Mar 10	85c	Mar 1
1,600	8,600	Norbut Corporation	2.50	103	---	100 1/4	---	100 1/4	---	100 1/2	Mar 15	100 1/2	Mar 15
5	58	Northern RR (N H)	100	---	---	25 1/2	26	24	Sale	24	Mar 31	25	Mar 17
324	502	Pacific Mills	---	17 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	15 1/2	Mar 25	17 1/2	Mar 4
3,039	7,643	Pennsylvania RR	50	---	---	10 1/4	10 1/2	10 1/4	11	10 1/4	Mar 5	10 1/2	Mar 30
420	660	Quincy Mining Co	25	---	---	1	1 1/2	90c	1 1/2	1	Mar 5	1	Mar 5
744	844	Reece Folding Machine	10	6 1/2	6 1/2	6 1/2	7	6 1/2	7	6 1/2	Mar 4	7	Mar 29
133	359	Reckall Drug Inc	2.50	19 1/2	Sale	19 1/2	Sale	19 1/2	20	19 1/2	Mar 19	20	Mar 18
617	2,112	Shawmut Association	---	---	---	22 1/2	23 1/2	22 1/2	23 1/2	22	Mar 12	23 1/2	Mar 18
944	2,349	Stone & Webster Inc	---	31 1/4	32	28 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/2	28 1/2	Mar 1	28 1/2	Mar 1
100	1,599	Stop & Shop	1	---	---	7	10	7	12	10	Mar 30	10	Mar 30
40	40	Suburban Elec Secu Co	---	25	Sale	27 1/2	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2	Mar 31	27 1/2	Mar 8
1,900	4,350	Torrington Co (line)	---	12 1/2	13	12	12 1/2	12 1/2	13	11 1/2	Mar 24	13	Mar 18
1,060	4,944	Union Twist Drill	5	45 1/2	Sale	48 1/2	Sale	49 1/2	Sale	47 1/2	Mar 8	51	Mar 15
11,712	32,202	United Fruit Co	---	36 1/2	Sale	40 1/2	Sale	41 1/2	42	40 1/2	Mar 1	43 1/2	Mar 12
5,250	12,540	United Shoe Mach com	25	---	---	---	---	---	---	38 1/2	Mar 24	38 1/2	Mar 24
600	600	6% cum preferred	25	---	---	---	---	---	---	30 1/2	Mar 2	32 1/2	Mar 8
1,140	4,654	U S Rubber Co	5	---	---	31 1/2	Sale	31 1/2	Sale	44	Mar 25	46 1/2	Mar 16
568	568	U S Smelt Ref'g & Mg Co	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	38	Vermont & Mass Ry Co	100	103	---	103	---	103	---	---	---	---	---
---	38	Waldorf System Inc	---	12	12 1/2	12 1/2	12 1/2	13 1/2	13 1/2	12 1/2	Mar 10	13	Mar 3
---	5,500	Westinghouse Electric	12.50	50 1/4	Sale	57	Sale	62 1/2	Sale	57	Mar 1	64 1/2	Mar 4
---	150	Woodley Petroleum Co	8	32 1/4	33 1/4	---	---	43 1/2	Sale	39 1/2	Mar 2	43 1/2	Mar 31

*No par value. x Ex-dividend. y Ex-rights.

General Quotations OF BONDS AND STOCKS

In the earlier part of this publication complete records of the dealings on the leading stock exchanges of the country, for the latest month and for the calendar year to date, are furnished. In this department of General Quotations we combine in one comprehensive whole, securities of all classes and description, not only those dealt in on the exchanges, but also leading unlisted and inactive securities. The following is an index to the different classes of securities quoted:

Exchange	Page	Mining Stocks	Page	Railroad Stocks	Page
Federal Land Bank Bonds	56	Municipal Bonds—Domestic	67	Real Estate Bonds and Stocks	66
Foreign Government Bonds	78	Canadian	81	Real Estate Trust Securities	67
Industrial Bonds	64	Public Utility Bonds	57	Textile Stocks	67
Industrial Stocks	67	Public Utility Stocks	60	United States Government Securities	78
Insurance Stocks	67	Railroad Bonds	51	United States Territorial Bonds	78
Investing Companies Securities	62	RR Equipment Trusts	54		

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue. The letter "f" prefixed to bond prices denotes that the quotation is a flat price—that is, that the accrued interest forms part of the price, and therefore the purchaser does not have to provide for it separately in making payment. In the case of income bonds and bonds in default, the price is always "flat," and no designating mark is employed to indicate the fact.

Quotations for guaranteed stocks are "and dividend"; that is, the accrued dividend must be paid in addition to the price. It should be borne in mind in the use of these tables that the quotations for many inactive and unlisted securities are merely nominal, but in all cases the figures are obtained from sources which are considered reliable.

The following abbreviations are often used, viz.: "M" for mortgage, "g" for gold, "gtd" for guaranteed, "end" for endorsed, "cons" for consolidated, "conv" for convertible, "sf" for sinking fund, "lg" for land grant, "opt" for optional. The italic type in the letters showing the interest period indicates the month when the bonds mature.

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
RAILROAD BONDS			Baltimore & Ohio RR—(Continued)			Canadian Pacific Ry—		
Akron Canton & Youngstown			Ref & gen mtge 6% (2 1/2% fixed and 3 1/2% contingent interest)			3 1/2 conv coll tr 1970	A-O	110 112
Cons mtge 4s ser A 1988	78	81	Series J Dec 1 1995	88	89 1/4	Conv coll tr 3 1/2s 1966	A-O	100 101 1/4
Cons mtge 4 1/2s ser B 1988	88	90	4 1/2s conv income Feb 1 2010 May	168 1/2	168 3/4	Conv coll tr 4s 1969	J-D	104 105 1/4
Akron Union Passenger Depot			Pgh Lake Erie & West Va			4s consol deb (perpetual)	J-J	105 1/4 106
1st mtge 4 1/2s ser A 1974	100	---	Ref 4s series A 1980	93 1/2	96	Carolina Clinchfield & Ohio		
Alabama Great Southern			S'western div 1st mtge 5% ser A			1st mtge 4s series A 1965	M-S	105 1/2
1st mtge 3 1/2s ser A 1967	100 1/2	---	(3 1/2% secured fixed int and 1 1/2% cont int) 1980	80 1/2	82	Carthage & Adirondack Ry		
Alabama & Vicksburg Ry			Toledo Cincinnati Div			1st guaranteed 4s 1981	J-D	65 1/2 68
1st mtge 5s series A 1974	105	107	1st lien & ref M 4s ser D			Central Branch Union Pacific		
Albany & Susquehanna RR			1985	82	82 1/2	1st 4s 1948	J-D	79 1/2
1st mtge ext 2 1/2s 1971	88	---	Sangor & Aroostook			Central of Georgia		
Gen mortgage 4 1/2s 1975	102 1/2	---	1st mortgage 4 1/2s conv 1976	91 1/2	92 1/2	Ref & gen 5 1/2s 1959 series B A-O		
Allegheny Corp			Battle Creek & Sturgis Ry			Ref & gen 5s 1959 series C A-O		
5s s f debs series A 1962	99 1/4	100	1st guaranteed 3s 1989	63	---	1st mtge 4s ser A 1995	J-J	85 1/2 86 1/4
Allegheny & Western			3ay City & Battle Creek			Gen mtge 4 1/2s ser A 2020	May	86
1st mortgage gtd 4s 1998	73	---	1st 3s 1989	69	---	Gen mtge 4 1/2s ser B 2020	May	77 1/4 75
Ann Arbor 1st mtge 4s 1995	82	---	Bedford Belt Ry			Central Pacific		
Atechison Topeka & Santa Fe			1st 2 1/4-4 1/2s Jan 1 1994	65	69	1st & ref 3 1/2s ser A 1974	F-A	100
General gold 4s 1995	123 1/2	124	Birmingham Terminal			1st mtge 3 1/2s ser B 1968	F-A	100 1/2
4s stamped July 1 1995	117	117 1/2	1st gold 4s 1957 guaranteed	101 1/2	102 1/2	Central RR of New Jersey		
Atlanta & Charlotte Air Line			Boston & Albany 5s Oct 1963	96	98	Gen mtge 3 1/2s 1987	J-J	75 1/2 52
1st mtge 3 1/2s 1963	103 1/2	---	4 1/2s improvement 1978	75	77	Interest cdfs		
Atlanta Knoxville & Northern			Boston & Maine RR			Charleston & West Carolina Ry		
1st cons 4s Mar 1 2002	102	---	1st mtge 5s series AC 1967	78 1/2	78 3/4	Cons 5s 1964	J-J	104
Atlantic City 1st 5s ext 1954	100	100 1/2	1st mtge 5s series II 1955	100 1/2	100 1/2	Chattanooga Station 4s 1957	J-J	101 1/2 103
Atlantic Coast Line RR			1st mtge 4 1/2s ser JJ 1961	100 1/2	80			
Gen mtge 4 1/2s-4s ser A 1980	103 1/2	103 1/2	1st mtge 4s series RR 1960	74	74 1/2	Chesapeake & Ohio		
Gen unif series A 4 1/2s 1964	108 1/4	109 1/2	Inc mtge 4 1/2s A July 1970	58 1/2	58 3/4	General 4 1/2s gold 1992	M-S	126 1/2
Gen mtge 4 1/2s ser C 1972	103 1/2	---	Boston Term Co 3 1/2s 1947	f100	---	Ref & impvt 3 1/2s ser D 1996	M-N	102 1/2 103
Atlantic Coast Line (Conn)			1st 4s 1950	f100	---	Ref & impvt 3 1/2s ser E 1996	F-A	102 1/2 103
Irred cdfs of indebtedness 5s	110	---	Buffalo Rochester & Pittsburgh			Ref & impvt 3 1/2s ser H 1973	J-D	106
Atlantic & Danville Ry Co			Cons mtge (stmped modified)			Richmond & Allegheny Div		
1st 3s July 1999	130	32	4 1/2s due 1957	87 1/4	88 1/4	Cons mtge 1st 4s 1989	J-J	106 1/2 115
2nd 3s July 1999	126	29	Cambria & Clearfield Ry			2nd cons mtge 4s 1989	J-J	101
			General mtge gold 4s 1955	100 1/4	---	Refunding and impvt mtge		
Baltimore & Ohio RR			Canada Atlantic Ry 1st 4s 1955	102	---	2.30s series G-14 1955	F-A	99 1/2
1st mtge 4s ser A July 1975	96 1/4	96 1/2	Canada Southern 5s 1962	107	108	2.40s series G-15 1956	F-A	99 1/2
1st mtge 5s ser B (4% fixed and 1% cont int) July 1975	101 1/2	102	Canadian National Railways			2.45s series G-16 1957	F-A	99
Ref & gen mtge 5% (2% fixed and 3% contingent interest)			3s 20-year guaranteed 1959	101 1/2	---	2.50s series G-17 1958	F-A	98 1/2
Series G Dec 1 1995	77 1/4	78	4 1/2s guaranteed 1956	104 1/4	105 1/2	2.55s series G-18 1959	F-A	98 1/2
Series K Mar 1 2000	76 1/2	77 1/2	4 1/2s guaranteed 1957	107 1/4	107 3/4	2.60s series G-19 1960	F-A	98
Series M Mar 1 1996	76 1/2	77 1/4	4 1/2s guaranteed 1955	104 1/2	105 1/2	2.65s series G-20 1961	F-A	95 1/2

a Called for redemption, see page 65. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar issue.

RAILROAD BONDS

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "F" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
Chesapeake & Ohio (Continued)			Detroit Terminal & Tunnel—			Kansas Oklahoma & Gulf—		
Refund and imprvt mtge (Cont'd)			1st guar 4 1/2 1961.....M-N	104 3/4	--	1st mtge 3 3/4 1980.....M-S	98 1/2	100
2.70s series G-21 1962.....F-A	95 1/2	--	Detroit Toledo & Ironton—			Kentucky Central 4s gold 1987.....J-J	106	--
2.75s series G-22 1963.....F-A	96 3/4	--	1st mtge 2 3/4 ser B 1976.....M-S	89	91 1/2	Kentucky & Indiana Term RR—		
2.80s series G-23 1964.....F-A	94 3/4	--	Detroit & Toledo Shore Line—			1st gold 4 1/2 1961.....J-J	52 1/2	55
2.85s series G-24 1965.....F-A	95 3/4	--	1st mtge 3 3/4 series A 1982.....J-D	100 1/2	--	4s stamped 1961.....J-J	99	--
2.90s series G-25 1966.....F-A	94 1/2	--	East Pennsylvania 1st 4s 1958.....M-S	100 1/2	--	4 1/2 guaranteed 1961.....J-J	99 1/2	--
Chicago Burlington & Quincy—			East Tennessee Va & Georgia—			1st mtge 4 1/2 ungt 1961.....J-J	105 1/2	Oct 15
General mtge 4s 1958.....M-S	104 3/4	105 1/2	Consol 1st gold 5s 1956.....M-N	103 3/4	--	Lackawanna RR of N J Div—		
1st & ref mtge 3 3/4 1965.....F-A	91	100	Elgin Joliet & Eastern—			See Del Lack & Western		
1st & ref mtge 2 3/4 1970.....F-A	97	99 1/2	1st mtge 3 3/4 series A 1970.....M-S	102	103	Lakefront Dock & RR Terminal—		
1st & ref mtge 3s 1990.....F-A	94 1/2	--	Elmira & Williamsport—			1st mtge s f 3 3/4 ser A 1968.....J-D	98 1/2	--
Chicago & Eastern Ill (new co)—			Income 5s 2862.....A-O	100	--	Lake Shore & Michigan South—		
Gen mtge conv inc 5s Apr 1997.....	187 1/2	89	El Paso & Southwestern RR—			Cons gold ref 3 3/4 1997.....J-D	88	89
1st mtge 3 3/4 ser B 1985.....M-N	85	85 1/2	1st & refunding 5s 1965.....A-O	110 1/4	113	Registered	83	85
1st mtge 3 3/4 ser B 1985.....M-N	85	85 1/2	5s stamped 1965.....A-O	108 3/4	110	Lehigh & Lake Erie RR Co—		
Chicago & Erie 1st 5s 1982.....M-N	117 1/2	--	Erle Railroad Co—			1st 4 1/2 extended 1994.....M-S	82	84
Chicago Great Western Ry—			Gen mtge conv inc 4 1/2 2015 Apr	76	77 1/2	Lehigh & New England—		
1st mtge 4s 1988.....J-J	88	89 1/2	1st cons mtge 3 3/4 ser E '64 A-O	95	99	1st mtge 3s series B 1975.....M-N	93	95
Gen mtge inc 4 1/2 2038.....April	75 3/4	77 1/2	1st cons M 3 3/4 ser F 1990.....J-J	87	--	Lehigh Valley Harbor Term Ry—		
Chicago Indiana & Southern Ry—			1st cons M 3 3/4 ser G 2000.....J-J	87	--	1st mtge 5s ext to 1984.....F-A	91	91 1/2
Conv mtge gold 4s 1956 gtd.....J-J	101 1/2	--	Ohio Div 1st mtge 3 3/4 1971 M-S	100	102	Lehigh Valley RR Co—		
Chicago Indianapolis & Louisville			Florida East Coast 4 1/2 1959.....J-D	100 1/2	--	Cons 6s Apr 1 1989.....J-D	103 1/2	105
1st inc 4s ser A Jan 1 1983.....J-J	167 1/2	69	1st & refunding 5s 1974.....M-S	102 1/2	92 3/4	Cons 4 1/2 Apr 1 1989.....J-D	84	85
2nd income 4 1/2 2003.....J-J	164	65	Fonda Johnstown & Gloversville—			Gen cons mtge bonds—		
Chicago Memphis & Gulf—			50-yr 1st f 4s 1991.....J-J	190	94	Ser A 4s fixed int 2003.....M-N	68 1/2	69 1/2
Ext at 3% to Dec 1982.....J-J	60	63	2nd conv income 4 1/2 2011 Apr	123	27	Ser B 4 1/2 fixed int 2003.....M-N	74 1/2	79
Chicago Milw St Paul & Pac RR—			Fort Dodge Des Moines & South—			Ser C 5s fixed int 2003.....M-N	83	87 1/2
50-year 5s 1978 series A.....F-A	1102 1/2	--	1st inc 4s Dec 31 1991.....An-May	153 1/2	--	Ser D 4s cont int 2003.....May	164 1/2	65 1/2
Conv adj 5s Jan 2000.....A-O	119	--	Fort Street Union Depot Co—			Ser E 4 1/2 cont int 2003.....May	171 1/2	72 1/2
1st mtge 4s ser A 1994.....J-J	101	102 1/2	1st sinking fund 3 3/4 1965.....J-D	102	104	Ser F 5s cont int 2003.....May	176 1/2	78 1/2
Gen income 4 1/2 A 2019.....Apr	70 1/2	71	Fort Worth & Denver Ry Co—			Lehigh Valley Ry Co (N Y.)—		
Gen income 4 1/2 B 2044.....Apr	57 1/4	57 1/4	1st mtge 4 3/4 1982.....M-N	103	--	1st mtge 4 1/2 ext to 1974.....J-J	86 1/2	90
Chicago & North Western—			Georgia & Florida RR—			Lehigh Valley Terminal Ry—		
2nd mtge conv inc 4 1/2 1999 Apr	54	54 1/2	1st mtge 6s 1946 series A.....M-N	19 3/4	10 1/2	1st mtge 5s ext to 1979.....A-O	91	92 1/2
1st mtge 3s ser B 1989.....J-J	79	79 1/2	Grand River Valley—			Lexington & Eastern Ry—		
Chicago Rock Island & Pac Ry—			See Michigan Central			1st gtd 5s 1965.....A-O	119	121
1st mtge 2 3/4 ser A 1980.....J-J	96 1/2	--	Grand Trunk Pacific—			Little Miami gtd 4s 1962.....M-N	103	106
Chicago Terre Haute & Southeast—			Western Div 1st 3s 1962.....J-J	102 1/4	103 3/4	Little Rock & Hot Spr West Ry—		
1st & ref. M 2 3/4-4 1/4 Jan 1 1994	71	72	2nd Gold Sterling 4s 1955.....A-O	102 1/2	103 3/4	1st gold 4s 1939 guaranteed.....J-J	1118	--
Income mtge 2 3/4-4 1/4 Jan 1 1994	70 1/2	71 1/2	Lake Superior 1st 4s 1955.....A-O	102 1/2	103 3/4	Louisiana & North West RR—		
Chicago Union Station—			Sterling 4s 1962.....J-J	109 1/2	110 1/4	General sinking fund 5s 1974.....J-J	184	--
1st mtge 3 3/4 series F 1963.....J-J	103 3/4	104	Great Northern—			Non-cum income deb 5s 2008.....J-J	163	67
1st mtge 3 3/4 series G 1963.....J-J	100 3/4	101 1/2	Gen mtge 5s 1973 series C.....J-J	123 1/4	128 1/2	Louisville & Nashville—		
Chicago & Western Indiana—			Gen 4 1/2 1976 series D.....J-J	115 1/4	--	1st & ref M 3 3/4 ser F 2003.....A-O	102	102 1/2
1st coll tr mtge 4 1/2 A 1982.....M-N	106 1/2	--	Gen mtge 3 3/4 ser N 1990.....J-J	97 1/2	100	1st & ref M 2 3/4 ser G 2003.....A-O	90 1/4	--
Cinc Indianapolis & Western—			Gen mtge 3 3/4 ser O 2000.....J-J	94 1/2	96 1/4	1st & ref M 3 3/4 ser H 2003.....A-O	104 3/4	105
1st (stp mod) 3-5s 1985.....M-N	85	86 1/2	Gen mtge 2 3/4 ser P 1982.....J-J	91 1/2	92	Atlanta Knoxville & Cincinnati		
Cincinnati Union Terminal Co—			Gen mtge 2 3/4 ser Q 2010.....J-J	80	84 1/2	Ry Division 4s 1955.....M-N	101 1/2	101 1/2
1st mtge 3 3/4 series E 1969.....F-A	103 3/4	104 1/2	Gen mtge 2 3/4 ser R 1961.....J-J	97 3/4	97 3/4	St Louis Div 2d 3s 1980.....M-S	91	95
1st mtge 2 3/4 series G 1974.....F-A	99	--	Green Bay & Western—			Macon Dublin & Savannah—		
Cleveland Cinn Chic & St Louis—			Debenture certificates A.....Feb	170	74	1st extended 5s 1972.....J-J	90	93
General 4s gold 1993.....J-D	85	85 1/2	Debenture certificates B.....Feb	116 1/2	17 1/2	Macon Terminal 5s 1965.....J-J	104 1/2	--
Gen mtge 5s series B 1993.....J-D	101	--	Guantanamo & Western—			Maine Central—		
Ref & imp 4 1/2 ser E 1977.....J-J	76 3/4	77	1st mtge 6s ser A due 1958			1st mtge & coll 5 1/2 1978.....F-A	99 1/2	100 1/2
Cincinnati Wabash & Michigan			Extended at 4% to 1970.....J-D	45	52	1st mtge divisional lien		
Div 1st 4s 1991.....J-J	65 3/4	66 3/4	Gulf Mobile & Ohio RR—			Portland & Ogdensburg		
St Louis div 1st 4s 1990.....M-N	92 1/2	94	Gen inc 5s series A Apr 2015.....	94	95	Ry Line s f 5s Sept 1 1977.....	99	--
Cleveland Short Line 4 1/2 1961 A-O	102	--	Gen inc 4s series B 2044.....J-J	80 1/2	82	Manila RR Southern Lines—		
Cleveland Terminal & Valley—			1st & ref 4s series B 1975.....J-J	103 1/4	--	1st 4s extended 1959.....M-N	50	--
1st 4s gold guaranteed 1995.....M-N	81	83	1st & ref mtge 3 3/4 ser D '69 A-O	102	104 1/2	Maryland & Pennsylvania RR—		
Columbia Newberry & Laurens RR			Coll trust 3 3/4 1968.....J-J	101 1/2	--	1st extended 2-4s 1981.....M-S	129 1/2	--
5s Irred inc cttis of ind.....A-O	194	95	Harlem River & Port Chester—			1st cons ext 2-6s 1993.....A-O	129 1/2	--
Columbus & Toledo 4s 1955.....F-A	102 1/2	--	See N Y N H & Hartford			Memphis Union Station Co—		
Connecting Ry (Philadelphia)—			Hooking Valley 4 1/2 1999.....J-J	126	128	1st gold gtd 5s Nov 1 1959.....M-N	108	--
1st mtge 3 3/4 ser A 1976.....M-S	93 1/2	95	Registered	121	--	Meridian Term 4s 1955 gtd.....M-N	100 1/2	--
Consolidated Railroads of Cuba			Hudson & Manhattan—			Mexican International RR—		
3s cum inc debts (stamped as			1st lien & ref 5s ser A 1957.....F-A	47 1/2	48	1922 assented		
to payment in US \$) 2001 A-O	112 1/2	12 3/4	Adj inc up to 5% Feb 1957.....A-O	115 1/4	15 1/2	1st cons 4s Sept 1977.....	114 1/4	--
Accrual certificates	7	7 3/4	1st mortgage 4 1/2 1957 conv F-A	75	80	Stamped Plan A.....	79	10
Cuba Northern Rys—			Huntington & Broad Top Mt			Stamped Plan B.....	114 1/4	--
1st mtge (series of 1942)			RR & Coal extended 5s 1940.....A-O	120	25	1922 assented		
4s 1970.....J-D	135	35 1/2	Illinois Central—			Sterling 4 1/2 Sept 1947.....	114 1/2	--
Cuba Railroad Co—			Cons mortgage 4 3/4-3 3/4			Stamped Plan A.....	18 1/2	9 1/2
1st mtge 4s June 30 1978.....J-J	121 1/2	22 3/4	series A 1979.....M-N	106	--	Stamped Plan B.....	114	15
1st lien & ref 4s ser A 1970.....J-D	126 3/4	28	Cons mortgage 5 3/4-3 3/4			Michigan Central—		
1s lien & ref 4s ser B 1970.....J-D	127 1/2	29	series B 1979.....M-N	105	107 1/2	Ref & imprvt 4 1/2 1979 ser C.....J-J	100	--
Impvt & Equip 4s 1970.....J-D	127 3/4	28 3/4	Cons mtge 3 3/4 ser C 1974.....M-N	103	104	Grand River Valley—		
Dayton Union Ry—			Cons mtge 3 3/4 ser E 1982.....F-A	102 1/2	105	1st 4s 1959.....M-S	95	97
General B 3 3/4 1965.....J-D	94	--	Cons mtge 3 3/4 ser F 1984.....J-J	102	--	Joliet & Northern Indiana—		
Del & Bound Brook 3 3/4 1955.....F-A	100 1/2	--	Refunding gold 4s 1955.....M-N	102 3/4	103	1st 4s 1957.....J-J	97 1/2	99
Delaware & Hudson—			Refunding mtge 5s 1955.....M-N	104 3/4	105	Midl RR 4% franc bonds		
1st & ref mtge 4s ext 1983.....M-N	103	103 3/4	Illinois Terminal RR—			(foreign series) 1960.....J-D	11 1/2	2 1/2
Lackawanna Lackawanna & Western			1st mtge 4s ser A 1970.....J-J	90	94	Midland Valley RR—		
Lackawanna RR of N J Div—			Indiana Harbor Belt RR—			1st 5s ext at 4% to 1963.....A-O	90 1/2	93
1st 4s ser A May 1 1993.....	65 1/4	66 3/4	General mortgage 4s 1957.....J-J	102	--	Adj inc 5s ser A—		
1st inc 4s ser B May 1 1993.....	162 1/2	63	General mortgage 4 1/2 1957.....J-J	103 1/2	--	exten at 4% to Apr 1963.....A-O	164	67
Morris & Essex div—			Indianapolis Union—			Adj inc 5s ser B—		
Coll tr 4-6s 2042.....	90 3/4	91 1/2	Ref & imp 2 1/2 ser C 1986.....J-D	91 1/4	--	exten at 4% to Apr 1963.....A-O	162 1/2	--
N Y Lackawanna & Western Div			International-Great Northern Ry—			Minn St P & Sault Ste Marie—		
1st & ref 5s ser C 1973.....M-N	92 3/4	96 1/4	1st mtge gold 6s 1952 ser A.....J-J	118 1/2	119 1/4	1st income 4 1/2 Jan 1971.....May	85	87
Income 5s 1993.....M-N	177	81	Adj mtge 6s July 1952 ser A.....A-O	165	--	General mtge 4s Jan 1991.....May	53 1/2	54
Oswego & Syracuse—			1st mtge 5s 1956 series B.....J-J	1109 1/2	114	Minn Transfer Ry 3 3/4 1956.....J-D	101	--
4-6s May 1 1993.....	88	90	1st mtge 5s 1956 series C.....J-J	1109 1/2	--	Missouri-Kansas-Texas RR—		
Pennsylvania Division ref mtge—			Internatl Rys (Central Amer)—			Prior lien 5s 1962 series A.....J-J	1102 3/4	103
Ref M & coll trust 5% ser A			Purchase money 5s 1972.....J-J	150	53	Prior lien 4s 1962 series B.....J-J	96 1/4	98
due May 1 1985.....	84 1/2	86	1st 5s series B 1972.....M-N	172	74	Prior lien 4 1/2 1978 series D.....J-J	92 3/4	94 1/4
Ref mtge & coll trust 4 1/2			Debenture 4s 1961.....J-D	90	95	Adj mtge 5s Jan 1 1967 ser A.....A-O	83 1/4	83 1/2
ser B due May 1 1985.....	79 1/2	--	Jacksonville Terminal—			Missouri Kansas & Texas Ry Co—		
Utica Chenango & Susquehanna			1st mtge 3 3/4 ser A 1977.....J-D	101	--	1st gold 4s 1990.....J-D	96 1/4	97
Ry Div 1st 3-5s May 1 1992.....	78	80	Jamestown Frank & Clearfield—			Missouri Pacific RR—		
Warren RR 1st ref 3 3/4 2000.....F-A	57 3/4	58 1/2	1st gold 4s 1959 guaranteed.....J-D	95 1/4	95 3/4	1st & ref 5s Jan 1965 ser A.....F-A	111 1/4	112
2nd 4-6s May 1 1992.....	88	90	Joliet & Northern Indiana—			General 4s 1975.....M-S	196 3/4	97 1/2
Denver & Rio Grande Western—			See Michigan Central			1st & ref 5s 1977 series F.....M-S	110 3/4	111 1/2
Gen income 5s Aug 1955.....F-A	115 1/4	--	Ioplin Union Depot Co—			1st & ref 5s 1978 series G.....M-N	110 3/4	112 1/4
1st mtge ser A (3% fixed 1%			1st guaranteed 3s 1954-1955.....M-N	100	--	1st & ref 5s 1980 series H.....A-O	111 1/4	112 1/4
contingent interest) 1993.....J-J	103 3/4	103 3/4	Kanawha & Mich 1st 4s 1990.....A-O	90	--	1st & ref 5s 1981 series I.....F-A	110 3/4	111 1/4

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Main table containing bond listings with columns for Bond name, Bid, Ask, and Bond name, Bid, Ask. Includes sections for Monongahela Ry Co, Montana Wyoming & Southern, Muskogee Company, National Rys of Mexico, New Orleans Great Northern, New Orleans & Northeastern, New Orleans Term, New Orleans Texas & Mexico, New York Central RR, New York Central & Hudson River, New York Chicago & St Louis, New York Susq & Western, N Y New Haven & Hartford, New York Ontario & Western, New York Susq & Western, Northern Pennsylvania RR, Northern Central 5s 1974, Northern Pacific, Northern Pacific (Continued), Peoria & Eastern Ry, Pitts Bessemer & Lake Erie, Pitts Clin Chic & St Louis Ry Co, Pitts Clin Chic & St Louis RR Co, Pitts Youngstown & Ashtabula, Rock Island-Frisco Term Ry, Rutland-Canadian RR, Rutland Railroad, St Lawrence & Adirondack Ry, St Louis-San Francisco Ry, St Louis Southwestern, Scioto Valley & New Engl'd RR, Seaboard Air Line RR Co, Southern Indiana Ry, Southern Pacific Co, Southern Railway, Sparta Union & Columbia, Spokane International RR, Sturgis Goshen & St Louis Ry, Tennessee Ala & Georgia Ry, Terminal RR Assn (St. Louis), Texas & New Orleans RR Co, Texas & Pacific Ry, Texas Pac-Mo Pac Term RR, Toledo Canada Southern & Det, Toledo & Ohio Central, Union Pacific, Union Terminal Co (Dallas), United N J RR & Canal Co, Utica Chenango & Susq. Ry Div, Vandalia RR 4s 1955 series A, Vera Cruz & Pacific RR, Vicksburg Shreveport & Pacific, Virginia & Southwest 5s 2003, Virginian Railway, Wabash Railroad Co, Warren RR (see D L & W), Washington (D C) Terminal, Waterloo Cedar Falls & No RR, West Shore 1st 4s 2361, West Virginia & Pittsburgh, Western Maryland Ry, Western Pacific RR Corp, Wheeling & Lake Erie RR, Wichita Falls & Southern, Wichita Union Terminal Ry, Wilkes-Barre & Eastern, Winston-Salem Southbound, Winston-Salem Terminal Co, Wisconsin Central Ry.

a Called for redemption, see page 65. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value.

RAILROAD EQUIPMENT TRUST CERTIFICATES

NOTICE — All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

RAILROAD EQUIPMENT TRUSTS CERTIFICATES		Dec. 31, 1953 Bid Price	Dec. 31, 1953 Bid Price
<p>The prices quoted here are the dollar valuations for practically all the outstanding issues. It being impossible to revise these figures each month, the quotations shown are the Dec. 31, 1953, valuations, published on the assumption that little change has taken place in the quoted value of the bonds since that date. For the certificates issued since Dec. 31, the bid prices at the time of issuance are shown. For the serial issues, we are indicating the bid for the lowest, and the bid for the highest maturity.</p>			
Alabama Great Southern RR—			
1 1/2s series J Feb 15 1955-57	98% to 95%		
Atlantic Coast Line RR—			
2 1/2s series J March 1 1955-64	99% to 92 1/2%		
2 1/2s (2nd J) March 1 1955-64	99% to 94%		
Baltimore & Ohio RR—			
2 1/2s series N March 1 1955-60	99 to 93%		
2s series O June 1 1954-60	99 1/2 to 92%		
2s series P Nov 1 1954-60	99 1/2 to 92 1/2%		
1 1/2s series Q July 1 1954-56	99 1/2 to 96 1/2%		
1 1/2s series R Nov 1 1954-56	99 1/2 to 96%		
2s series S Jan 1 1955-57	99 to 96 3/4%		
1 1/2s series T April 1 1954-57	99 1/2 to 98 1/2%		
2s series U June 1 1954-57	99 1/2 to 98%		
2 1/2s series V Nov 1 1954-57	99 1/2 to 98 3/4%		
2 1/2s series W May 1 1954-58	99 1/2 to 96%		
2 1/2s series X July 1 1954-58	99 1/2 to 96%		
2 1/2s series AA July 1 1954-64	99 1/2 to 92 1/2%		
2 1/2s series BB Jan 1 1955-65	99 1/2 to 92		
3s series CC Sept 1 1954-66	100 to 95 3/4%		
3s series DD March 1 1955-67	100 to 95 3/4%		
3 1/2s series EE June 1 1954-67	100 to 96%		
Series FF—			
1st install 3 1/2s Dec 1 1954-67	100 1/2 to 96%		
3rd install 3 1/2s Dec 1 1954-67	100 1/2 to 98 1/2%		
Bangor & Aroostook RR—			
2 1/2s series N Dec 1 1954-63	99% to 90%		
3 1/2s of 1952 Apr 1-Oct 1 1954-67	100 to 95 1/2%		
Belt Ry Co of Chicago—			
2 1/2s of 1950			
April 1-Oct 1 1954-1962	99 1/2 to 90%		
Cambrila & Indiana RR—			
2s of 1949 A June 1 1954-59	99% to 94%		
Canadian Pacific Ry—			
2s series H			
April 1-Oct 1 1954-1955	99 1/2 to 98 1/2%		
Central of Georgia—			
3 1/2s series W May 1 1954-67	99% to 95 1/2%		
3 1/2s series X Nov 1 1954-67	100 to 96%		
3 1/2s series Y Sept 1 1954-68	100 1/2 to 99%		
Central RR of New Jersey—			
2 1/2s series A Oct 15 1954-63	99 1/2 to 91%		
2 1/2s of 1950 April 1 1954-65	99 1/2 to 89 1/2%		
3 1/2s of 1952 Oct 1 1954-67	100% to 98 1/2%		
3 1/2s of 1953 March 1 1955-68	100% to 99 1/2%		
3 1/2s of 1954 April 1 1955-69	101 1/2 to 98 1/2%		
Central RR of Pennsylvania—			
2 1/2s of 1944 June 15 1954-59	99 1/2 to 91%		
2 1/2s of 1947 A June 15 1954-62	99 1/2 to 83%		
2 1/2s of 1948 A April 15 1954-63	99 1/2 to 92 1/2%		
2 1/2s of 1948 B July 15 1954-62	99 1/2 to 91%		
2 1/2s of 1950 April 1 1954-65	99 1/2 to 88%		
3s of 1951 A Aug 1 1954-66	99 1/2 to 93 1/2%		
Chesapeake & Ohio Ry—			
1 1/2s of 1944 April 1 1954	99%		
1 1/2s (2nd 1944) July 15 1954	99%		
1 1/2s (3rd 1944) Sept 1 1954	99%		
1 1/2s (4th 1944) Sept 15 1954	99%		
1 1/2s (5th 1944) Oct 1 1954	99%		
1 1/2s (6th 1944) Nov 15 1954	99%		
1 1/2s of 1946 May 15 1954-55	99 1/2 to 98 1/2%		
1 1/2s of 1946 March 15 1955-56	98 to 96 1/2%		
1 1/2s (3rd 1946) Aug 1 1954-56	99 1/2 to 96%		
1 1/2s (4th 1946) Dec 1 1954-56	99 1/2 to 96%		
1 1/2s of 1947 Feb 15 1955-57	98 1/2 to 95 1/2%		
1 1/2s (2nd 1947) April 1 1954-57	99 1/2 to 95 1/2%		
1 1/2s (3rd 1947) May 1 1954-57	99 1/2 to 95 1/2%		
1 1/2s (4th 1947) July 15 1954-57	99 1/2 to 95 1/2%		
1 1/2s (5th 1947) Oct 15 1954-57	99 1/2 to 95 1/2%		
2s (6th 1947) Dec 1 1954-57	99 1/2 to 96 1/2%		
2s of 1948 Feb 15 1955-58	99 to 95 1/2%		
2s (2nd 1948) March 15 1955-58	99 to 95 1/2%		
2 1/2s (3rd 1948) April 15 1954-58	99 1/2 to 96 1/2%		
2 1/2s (4th 1948) May 15 1954-58	99 1/2 to 96%		
2 1/2s (5th 1948) July 1 1954-58	99 1/2 to 97 1/2%		
2 1/2s (6th 1948) Sept 1 1954-58	100 to 98 1/2%		
2 1/2s (7th 1948) Sept 15 1954-58	100 to 98 1/2%		
2 1/2s (8th 1948) Nov 15 1954-58	99 1/2 to 96%		
2 1/2s of 1949 Jan 15 1955-59	99 1/2 to 95 1/2%		
2 1/2s (2nd 1949) Mar 15 1955-59	99 1/2 to 95 1/2%		
2 1/2s (3rd 1949)			
Feb 1-Aug 1 1954-1964	99 1/2 to 90 1/2%		
2s (4th 1949)			
May 1-Nov 1 1954-1964	99 1/2 to 89%		
2 1/2s of 1950			
Jan 1-July 1 1955-1965	99 1/2 to 90		
2 1/2s (2nd 1950)			
April 1-Oct 1 1954-1965	99 1/2 to 89%		
2 1/2s (3rd 1950)			
March 1-Sept 1 1954-1965	99 1/2 to 92 1/2%		
2 1/2s (4th 1950)			
May 15-Nov 15 1954-1965	99 1/2 to 93%		
2 1/2s of 1951			
Feb 1-Aug 1 1954-1966	99 1/2 to 92 1/2%		
2 1/2s (2nd 1951)			
May 15-Nov 15 1954-1966	100% to 96%		
3s (3rd 1951)			
Feb 1-Aug 1 1954-1966	100 to 97 1/2%		
2 1/2s (4th 1951)			
April 1-Oct 1 1954-1966	100 to 95 1/2%		
3 1/2s (5th 1951)			
June 15-Dec 15 1954-1966	100 1/2 to 99 1/2%		
2 1/2s of 1952			
March 1-Sept 1 1954-1967	100 to 96 1/2%		
2 1/2s (2nd 1952)			
April 15-Oct 15 1954-1967	100 1/2 to 96 1/2%		
2 1/2s (3rd 1952)			
June 1-Dec 1 1954-1967	100 to 96%		
3 1/2s (4th of 1952)			
March 1-Sept 1 1954-1967	100 1/2 to 99 1/2%		
3 1/2s (5th of 1952)			
April 15-Oct 15 1954-1967	100 1/2 to 100 1/2%		
Chesapeake & Ohio Ry (Cont)—			
3s of 1953			
Feb 1-Aug 1 1954-1968	100 to 97 1/2%		
3 1/2s (2nd 1953)			
April 1-Oct 1 1954-1968	100 1/2 to 100 1/2%		
3 1/2s (3rd 1953)			
Jan 1-July 1955-1968	101 to 104%		
Chicago & Eastern Illinois Ry—			
2s series D			
March 1-Sept 1 1954-1960	99 1/2 to 91 1/2%		
2 1/2s series E			
May 1-Nov 1 1954-1962	99 1/2 to 93%		
2 1/2s series F			
Jan 1-July 1 1955-1963	99 1/2 to 92 1/2%		
2 1/2s series G			
Jan 1-July 1 1955-1964	99 1/2 to 91 1/2%		
2 1/2s series H			
June 1-Dec 1 1954-1965	99 1/2 to 91 1/2%		
3 1/2s series I			
Feb 1-Aug 1 1954-1967	99 1/2 to 94%		
3 1/2s series J			
March 1-Sept 1 1954-68	100 to 99 1/2%		
Chicago & North Western Ry—			
1 1/2s of 1944 Oct 1 1954	98%		
1 1/2s of 1946 Feb 1 1955-1961	98 1/2 to 87 1/2%		
2s (2nd 1946) Dec 1 1954-1956	99 to 96 1/2%		
1 1/2s of 1947 Aug 1 1954-1957	99 1/2 to 94%		
2 1/2s (1st 1948) Aug 1 1954-1963	99 1/2 to 89%		
2 1/2s (2nd 1948) Nov 1 1954-63	99 1/2 to 89 1/2%		
2 1/2s (1st 1949) June 1 1954-64	99 1/2 to 88%		
2 1/2s (2nd 1949) Aug 1 1954-64	99 1/2 to 87 1/2%		
2 1/2s of 1950 April 1 1954-1968	99 1/2 to 87 1/2%		
2 1/2s of 1951 March 15 1955-66	99 1/2 to 89%		
3s (1st 1952) May 1 1954-1967	99 1/2 to 93 1/2%		
3 1/2s (2nd 1952) July 1 1954-67	99 1/2 to 94%		
3 1/2s (1st 1953) April 1 1954-68	99 1/2 to 98 1/2%		
3 1/2s (2nd 1953) June 15 1954-68	100% to 100%		
3 1/2s (3rd 1953) Aug 15 1954-68	100 1/2 to 100%		
2 1/2s of 1954 March 1 1955-1969	101 1/2 to 98		
Chicago Burlington & Quincy RR			
2 1/2s of 1948			
April 1-Oct 1 1954-1963	99 1/2 to 93%		
2 1/2s of 1949			
Jan 1-July 1 1955-1964	99 1/2 to 92%		
2s (2nd of 1949)			
June 1-Dec 1 1954-1959	99 1/2 to 95		
2 1/2s of 1950			
March 1-Sept 1 1954-1965	99 1/2 to 90 1/2%		
3 1/2s of 1953			
May 1-Nov 1 1954-1968	100% to 101 1/2%		
2 1/2s (2nd 1953)			
May 1-Nov 1 1954-1968	100% to 97%		
Chicago Great Western Ry—			
2 1/2s (1st 1949)			
May 1-Nov 1 1954-1962	99 1/2 to 93 1/2%		
2 1/2s (2nd 1949)			
Jan 15-July 15 1955-1964	99 1/2 to 92		
Chicago Indianapolis & Louisv RR			
2s (1st 1947) May 1 1954-1957	99 1/2 to 95 1/2%		
2 1/2s (1st 1948) April 15 1954-63	99 1/2 to 91%		
2 1/2s (1st 1949) Mar 1 1955-64	99 1/2 to 91		
2 1/2s of 1951 March 1 1955-66	99 1/2 to 90 1/2%		
3 1/2s of 1952 Aug 15 1954-1967	99 1/2 to 94%		
3 1/2s of 1953 Oct 15 1954-1968	100% to 99 1/2%		
Chicago Milw St Paul & Pac RR			
1 1/2s series Z			
Jan 1-July 1 1955-1957	98% to 95%		
1 1/2s series AA			
April 1-Oct 1 1954-1967	99 1/2 to 95 1/2%		
2 1/2s series BB			
April 1-Oct 1 1954-1958	99 1/2 to 95		
2 1/2s series CC			
Feb 1-Aug 1 1954-1958	99 1/2 to 95%		
2s series DD			
June 1-Dec 1 1954-1958	99 1/2 to 94%		
2s series EE			
Jan 1-July 1 1955-1958	98 1/2 to 94%		
2 1/2s series FF			
April 1-Oct 1 1954-1958	99 1/2 to 95 1/2%		
2 1/2s series GG			
Jan 1-July 1 1955-1959	98% to 94%		
2 1/2s series HH			
April 1-Oct 1 1954-1964	99 1/2 to 90 1/2%		
2 1/2s series JJ			
March 1-Sept 1 1954-1964	99 1/2 to 88%		
2 1/2s series KK			
April 1-Oct 1 1954-1964	99 1/2 to 89%		
2 1/2s series LL			
June 1-Dec 1 1954-1965	99 1/2 to 88 1/2%		
2 1/2s series MM			
May 1-Nov 1 1954-1965	99 1/2 to 90%		
2 1/2s series NN			
June 1-Dec 1 1954-1961	99 1/2 to 96 1/2%		
2 1/2s series OO			
April 1-Oct 1 1954-1966	99 1/2 to 93%		
2 1/2s series PP			
March 1-Sept 1 1954-1967	99 1/2 to 93 1/2%		
3 1/2s series QQ			
March 1-Sept 1 1954-1967	99 1/2 to 95 1/2%		
3 1/2s series RR			
Jan 1-July 1 1954-1969	101 1/2 to 99 1/2%		
Chicago Rock Island & Pac RR—			
2 1/2s series A			
Jan 1-July 1 1955-1963	99 1/2 to 93 1/2%		
2 1/2s series B			
March 15-Sept 15 1954-1958	99 1/2 to 97 1/2%		
2 1/2s series C			
April 1-Oct 1 1954-1961	99 1/2 to 94		
2 1/2s series D			
May 15-Nov 15 1954-1961	99 1/2 to 94		
2 1/2s series E			
Jan 1-July 1 1955-1961	99 1/2 to 94 1/2%		
1 1/2s series F			
April 1-Oct 1 1954-1961	99 1/2 to 92%		
2 1/2s series G			
June 1-Dec 1 1954-1965	99 1/2 to 90 1/2%		
2 1/2s series J			
April 1-Oct 1 1954-1966	100% to 96%		

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with columns for Railroad Name, Bid Price (Dec. 31, 1953), and Bid Price (Dec. 31, 1953). Rows include Illinois Central RR, Indiana Harbor Belt RR, International Great Northern RR, Interstate RR, Kansas City Southern Ry, Lehigh & New England, Long Island RR, Louisiana & Arkansas Ry, Maine Central RR, Minneapolis St Paul & Saulte Ste Marie RR, Missouri-Kansas-Texas RR, Nashville Chatt & St. Louis Ry, New York Central RR, Norfolk & Southern RR, Northern Pacific Ry, Peoria & Eastern Ry, Reading Co, St Louis-San Francisco Ry, Seaboard Air Line Ry, Southern Pacific Co, Spokane Portland & Seattle Ry, Texas & Pacific Ry, Union Pacific RR, Virginian Ry, Wabash Ry, and Wisconsin Central Ry.

a Called for redemption, see page 65. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value.

RAILROAD STOCKS

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds
Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

RAILROAD STOCKS				Stocks—			Stocks—				
Par	Bid	Ask		Par	Bid	Ask	Par	Bid	Ask		
Akron Canton & Youngstown—				Erie RR—			Pittsburgh & Lake Erie—	50	66 1/2	67 1/2	
Common	75	85		Common	16 1/2	16 1/2	Pittsburgh & West Virginia—	100	20 1/2	20 1/2	
8 1/2 preferred	100	83		5% preferred A	100	67 1/2	Pitts Youngstown & Ashtabula—				
Alabama Great Southern com	50	113 1/2	114 1/2	Erie & Kalamazoo gtd	50	50	7% non-cum preferred	100	149	153	
6% partic preferred	50	113	116	Erie & Pittsburgh (gtd Pa RR)	50	71 1/2	74 1/2	Pittsfield & North Adams gtd	100	70	75
Alabama & Vicksburg gtd	100	156	158	European & North Amer gtd	100	104	—	Providence & Worcester gtd	100	148	152
Albany & Vermont gtd	100	43	47	Fonda Johnstown &				Reading Co common	50	27 1/2	27 1/2
Alleghany Corp common	1	4	4 1/2	Gloversville vtc		2	2 1/2	4% non-cum 1st preferred	50	36 1/2	37 1/2
Warrants		2 1/2	2 1/2	Fort Dodge Des Moines &				4% non-cum 2d preferred	50	33 1/2	34 1/2
5 1/2% preferred ser A	100	150	153	Southern	10	8 1/4	9	Richmond Fredericksburg &			
84 prior conv pfd		84	86	Fort St Union Depot gtd	100	70	—	Potomac RR—			
Alleghany & Western 6% gtd	100	95	96 1/2	Fort Wayne & Jackson RR	100	92	96	Dividend obligations	25	74	—
Atchison Top & Sante Fe Ry—				5 1/2% preferred gtd	100	92	96	Voting common	25	74	—
Common	50	95 1/2	96	Genesee & Wyoming	100	150	—	6% guaranteed	25	73	—
5% non-cum pfd	50	56 1/2	57 1/2	Georgia RR & Banking Co gtd	100	205	—	7% guaranteed	25	73 1/2	—
Atlanta & West Point	100	55	60	Goshen & Deckertown gtd	10	8	9 1/2	Roch & Genesee Valley RR gtd	100	83	—
Atlantic & Danville Ry Co		16	19	Great Northern Ry—				Rutland Railway common	100	12	13 1/2
Atlantic Coast Line Co of Conn	50	97	98	Iron Ore Prop trust cdfs		17 1/4	17 1/4	Preferred	100	33	35
Atlantic Coast Line RR		94	95	6% preferred capital stock		50 1/2	51	Rutland RR 7% preferred	100	—	25c
Baltimore & Cumberland gtd	50	77	81	Green Bay & Western	100	75	78	Rutland & Whitehall gtd	100	60	65
Baltimore & Ohio common	100	19 1/2	19 1/2	Gulf Mobile & Ohio common		27 1/2	28	St Louis-San Francisco Ry—			
4% non-cumulative preferred	100	41 1/4	42 1/4	\$5 preferred		72	73	Common		24 1/2	25
Bangor & Aroostock common	50	18 1/4	18 1/4	Illinois Central common	100	82 1/2	83 1/2	5% pfd series A	100	64 1/2	65
5% conv preferred	100	68 1/4	69	Non-cum 6% conv pfd ser A	100	112	113	St Louis Southwestern Ry—			
Beech Creek (gtd N Y C)	50	34	34 1/2	Leased lines 4%	100	100	—	Common	100	215	228
Belgian National Rys Co				Illinois Terminal RR	5	8 1/2	8 1/2	5% non-cum preferred	100	125	160
Amer shares partic preferred		46 1/2	—	Internat'l Rys (Cent Am) com		6	6 1/2	Saratoga & Schenectady gtd	100	96	100
Bessemer and Lake Erie RR				5% preferred	100	47 1/2	48 1/4	Seaboard Air Line RR Co	40	44 1/2	45 1/2
\$1.50 preferred	50	34	37	Kalamazoo Allegan & Grand				Southern Pacific Co		40 1/2	40 1/2
\$3 preferred	50	68	72	Rapids RR	100	95	100	Southern Ry—			
Boston & Albany (gtd N Y C)	100	123	128	Kansas City Southern Ry Co				Common		42 1/2	43
Boston & Maine RR—				Common		40 1/4	42	5% non-cum preferred	50	40 1/4	40 1/4
New common	100	5 1/2	6 1/4	4% non-cum preferred	50	39	39 1/4	Mob & Ohio stock tr cdfs gtd	100	81	82 1/2
New 5% preferred	100	23	23 3/4	Kan Okla & Gulf Ry 6% pfd A	100	87	83	South-Western (Georgia) gtd	100	70	—
Old common stamped	100	28c	33c	Lake Superior & Ishpeming	20	25	27	Spokane International RR Co		16	17 1/2
Boston & Providence gtd	100	91	93	Lehigh Valley		13 1/4	13 1/2	Stony Brook gtd	100	85	—
Camden & Burlington Co gtd	25	30	32	Lexington Union Station				Tennessee Ala & Georgia vtc	5	8 1/4	9 1/4
Canada Southern gtd	100	55	56	4% preferred gtd	100	97	101	Tennessee Central Ry common		19	20
Canadian Pacific	25	24 1/2	24 1/4	Little Miami original gtd	50	94	96	7% convertible preferred	100	74	78
Carolina Clinchfield & Ohio gtd	100	115 1/2	117	Special gtd betterment stock	50	43 1/2	45 1/2	Texas & Pacific Ry	100	111	114
Catawissa RR				Louisiana & Northwest		2	3	Troy & Gr'bush (gtd N Y Cent)	50	60	65
5% 1st preferred gtd	50	36	—	Louisville Henderson & St Louis		97	101	Union Pacific common	50	114 1/2	114 1/2
5% 2nd preferred gtd	50	36	—	5% non-cum preferred	100	63 1/2	63 1/2	4% non-cum preferred	50	50 1/2	50 1/2
Central of Georgia Ry Co—				Louisville & Nashville	50	15	—	United N J RR & Canal gtd	100	230	232 1/2
Common		24 1/2	25 1/2	Lykens Valley RR & Coal gtd	20	15	—	Vermont & Mass gtd	100	104	108
5% ser B preferred	100	55	55 1/2	Mahoning Coal RR common	50	520	530	Vicksburg Shreveport & Pacific			
Central RR Co of New Jersey—				5% pfd (gtd N Y Central)	50	49	52	Ry Co common gtd	100	126	127
Class A	50	16	16 1/4	Maine Central common	100	18	19	5% non-cum preferred gtd	100	125	129
Class B	50	16	16 1/4	5% preferred	100	113	117	Virginian Ry common	25	27 1/2	28 1/2
Chesapeake & Ohio Ry Co com	25	33 1/4	33 1/2	6% prior preferred	100	86	91	6% preferred	25	26 1/2	27
3 1/4% conv preferred	100	88 1/2	90	Massawippi Valley gtd	100	105	112	Wabash RR Co common		50	—
Chicago Burlington & Quincy	100	130	134	Michigan Central gtd	100	900	—	4 1/4% preferred	100	61	63
Chicago & Eastern Illinois com		17 1/2	17 3/4	Minneapolis & St Louis		23 1/4	24	Ware River gtd	100	100	107
Class A	40	24 1/2	24 1/2	Minneapolis St Paul & Saulte				Waterloo Cedar Falls and			
Chicago Great Western Ry com	50	23	23 1/2	Ste Marie RR		9 1/2	9 1/2	Northern RR	10	4 1/2	5 1/2
5% preferred	50	31	31 1/2	Mississippi Central	100	34	38	West Jersey & Seashore gtd	50	61 1/2	63 1/2
Chicago Ind'polis & Louisville				Missouri-Kansas-Texas RR com		6 1/4	6 1/2	Western Maryland Ry common	100	23 1/2	23 1/2
Stock trust cdfs for A com	25	12 1/2	12 1/2	7% preferred series A	100	64 1/4	65 1/4	7% 1st preferred	100	180	180
Stock trust cdfs for B com	25	6 1/2	6 1/2	Missouri Pacific RR Co—				4% non-cum 2d preferred	100	43 1/2	45
Ohio Milw St Paul & Pac—				Old common	100	4 1/2	5 1/2	Western Pacific RR Co—			
Common		10 1/2	10 3/4	Old 5% conv preferred	100	46 1/4	47 1/2	Common		53 1/2	54 1/2
5% partic preferred A	100	36 1/2	36 3/4	Class A common w/	100	38	42	\$5 preferred series A	100	101 1/4	103 1/4
Chicago & North Western—				5% preferred w/	100	68	72	Western Pacific RR Corp—			
Common		10 1/2	11	Mobile & Birmingham—				6% non-cum preferred	100	1/2	1/2
5% series A pfd	100	28 1/2	29	4% non-cum preferred gtd	100	82	86	Western Ry of Alabama	100	88	93
Chicago Rock Island &				Mobile & Ohio—See Southern Ry				Wheeling & Lake Erie Ry	100	128	134
Pacific RR Co common		66	66 1/4	Montgomery & Erie gtd	10	7	8 1/2	Wisconsin Central Ry common	100	—	1/2
Series A conv preferred	100	98 1/4	99 1/4	Muskogee Co	10	30 1/4	31 1/2	4% preferred	100	1/4	1/2
Chicago South Shore & South				Nashville & Decatur—				Amer Stock Exchange	499	11,500	8,700
Bend RR	12 1/2	11 1/2	12	Original (gtd L & N)	25	42 1/2	44 1/2	Commodity Ex (NY)	586	450	350
Cincinnati Inter-Terminal—				Unstamped (gtd L & N)	25	42	43 1/2	N Y Cocoa Exchange	183	5,750	4,750
Preferred gtd	100	88	92	Nashville Chatt & St Louis	100	74 1/2	75 1/4	N Y Cotton Exchange	450	8,100	6,500
Cinc New Ori & Texas Pacific				New Orleans Texas & Mexico	100	115	—	N Y Coffee Sug Exch	344	2,250	2,000
Common	20	113	116	New York Central RR		23 1/2	23 1/2	N Y Stock Exchange	1,366	49,000	45,000
5% preferred	100	110	—	N Y Chicago & St. Louis RR Co—				Plan to retire 50 Big Board			
Clearefield & Mahoning gtd	50	47	50	Common	20	33	33 1/4	memberships within the next			
Cleve Cinc Chicago & St Louis				4% preferred series A	100	106 1/4	107 1/2	5 years. Memberships to be			
Common gtd	100	180	200	N Y & Harlem common gtd	50	348	400	retired can be purchased at			
5% non-cum preferred gtd	100	89 1/2	91 1/2	10% non-cum preferred gtd	50	95	—	a price not to exceed \$45,000			
Cleveland & Pittsburgh—				N Y New Haven & Hartford—				Boston Stock Exch	111	1,100	1,000
Regular guaranteed stock	50	74 1/4	74 3/4	Old common	100	—	5c	Canadian Stock Exch	100	18,900	6,000
Special gtd betterment stock	50	43	44	New common	100	22 1/2	22 1/2	Chicago Bd of Trade	1,422	4,900	5,000
Colorado & Southern com	100	41 1/2	42	5% preferred series A	100	51 1/4	52	Chicago Merc Exch	499	3,150	3,125
4% 1st non-cum preferred	100	51 1/2	52 1/2	N Y Ontario & Western	100	—	1/4	Cincinnati Stk Exch—			
4% 2nd non-cum preferred	100	48 1/2	50	N Y Susquehanna & Western				Regular membership	13	4,497	—
Consol Rys of Cuba 8% pfd				Common vtc		16	18	Limited membership	10	1,000	—
Certificates of deposit		20 1/2	22 1/2	Norfolk Southern Ry		14 1/2	15 1/2	Detroit Stock Exch	40	850	—
Cuba RR 6% non-cum pfd	100	17	18	Roper Realization				Ft Worth Gr & Cot	44	1,500	—
Dayton & Michigan common gtd	50	42	45	See page 75 "Indus Stocks"				Kan City (Bd of Tr)	211	5,500	5,500
8% preferred gtd	50	92	95	Norfolk & Western Ry common	25	40 1/4	40 1/2	Los Ang Stock Exch	58	750	600
Delaware & Bound Brook gtd	25	45	47	Adjustment preferred	25	26 1/2	26 3/4	Memphis Cotton Ex	175	10,000	—
Delaware & Hudson Co	100	42 1/2	43	North Carolina (gtd Sou RR)	100	167	173	Midwest Stock Exch	400	2,500	2,000
Delaware Lack & Western	50	12 1/2	13	North Pennsylvania gtd	50	89 1/2	91	Milw Grain Exch	117	200	200
Delaware (gtd Penn)	25	42	46	Northern Central (gtd Pa RR)	50	88 1/2	89 1/2	Minn Grain Exch	522	1,500	1,000
Denver & Rio Grande Western RR				Northern Pacific Ry	100	57 1/2	57 1/2	Montreal Stock Exch	80	130,000	—
Escrow cdfs for common				Northern RR of N H gtd	100	102	106	New Ori Cotton Exch	500	1,350	1,275
Ex-50% stock dividend		62	62 1/2	Norwich & Worcester pfd gtd	100	123	127	New Ori Stock Exch	30	75	—
Escrow cdfs for preferred	100	99 1/2	100 1/2	Ontario & Quebec gtd	100	120	—	Phila-Balt Stk Exch	200	300	—
Detroit Hillsdale and South-				Pennsylvania RR	50	16	16 1/2	Pittsburgh Stock Exch	65	350	—
western gtd	100	64 1/4	69	Pennroad Corp	1	13 1/2	13 1/2	Salt Lake Stock Exch	33	850	—
Detroit & Mackinac Ry com	100	35	45	Peoria & Bureau Valley gtd	100	160	—	San Fran Stock Exch	64	5,000	—
5% non-cum preferred	100	45	55	Peoria & Eastern	100	33 1/2	36	Spokane Stock Exch	15	300	—
Detroit Manufacturers gtd											

Public Utilities

(Includes street and electric railways, gas, electric power, water, telegraph, telephone and bridge companies)

NOTICE—All bond prices are "and interest" except t where marked "f" and income and defaulted bonds
Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
Alabama Gas 3 3/8 ser A 1971—A-O	98 1/2	—	Central Indiana Gas 2 3/8 1971—M-N	94 1/2	—	Delaware Power & Light Co—	—	—
1st mtge 3 3/8 ser C 1971—A-O	95	—	Cent Lou Elec 3 3/8 ser D 1982—J-D	102	—	1st mtge & coll tr 3s 1973—A-O	100	—
Alabama Power Co—	—	—	Central Maine Power Co—	—	—	1st mtge & coll tr 3 3/8 1977—J-D	—	—
1st mtge 3 3/8 1972—J-J	104	104 1/2	1st & gen mtge bonds	—	—	1st mtge & coll tr 2 3/8 1979—J-J	88	—
1st mtge 3 3/8 1977—A-O	101	—	3 3/8 series J 1968—J-D	102 1/2	103 1/2	1st mtge & coll tr 2 3/8 1980—M-S	96 1/2	98
1st mtge 3 3/8 1978—J-D	101	—	3 3/8 series L 1970—A-O	102 1/2	103 1/2	Des Moines Ry 5s Jan 1955—A-O	133	36
1st mtge 3 3/8 1981—M-S	102 1/2	—	3 3/8 series M 1972—M-S	103	—	Detroit Edison—	—	—
1st mtge 3 3/8 1982—A-O	104	—	3 3/8 series N 1976—M-N	94	96	Gen & ref M 3s ser H 1970—J-D	103 1/2	103 3/4
1st mtge 4 1/8 1983—M-N	105	—	3 3/8 series P 1977—M-N	102	—	Gen & ref M 2 3/8 ser I 1982—M-S	96 1/2	97 1/2
1st mtge 3 3/8 1984—M-S	101 1/2	102 1/4	3 3/8 series Q 1978—J-D	100	—	Gen & ref M 2 3/8 ser J 1985—M-S	—	98
Albia Light & Ry 4s ext 1956—J-J	64	68	3s series R 1979—M-S	98	—	Gen & ref M 3 3/8 ser K 76—M-N	—	105
American & Foreign Power Co—	—	—	2 3/8 series S 1979—M-N	96	—	Gen & ref M 3 3/8 ser M 1988—M-N	110 1/2	Mar 8
Debenture gold 5s 2030—M-S	83 1/2	83 3/4	3 3/8 series T 1981—M-N	104 1/2	—	Gen & ref M 2 3/8 ser N 1984—M-S	—	99 1/4
4.80% junior deb 7s 1987—J-J	67 1/4	68	3 3/8 series U 1983—M-S	—	105 1/4	3s conv deb 1958—J-D	152 1/2	—
Amer Fuel & Power 7s 1934—J-J	115 1/2	157	Central Mexico Light & Power—	—	—	3 3/8 conv deb 1969—F-A	118	118 1/2
American Gas & Elec 3 3/8 1977—J-D	103 3/4	—	6s ext to 1956 (\$750 par)—J-J	187	—	Duke Power Co 2 3/8 1979—F-A	97 1/2	98 1/2
American Telephone & Telegr—	—	—	Central N Y Power 3s 1974—A-O	103	—	1st & ref mtge 3 3/8 1981—A-O	—	104 1/2
2 3/8 debentures 1970—J-L	97	98 1/2	Central Power & Light Co—	—	—	1st & ref mtge 3 3/8 1983—M-S	106 1/2	106 1/2
2 3/8 debentures 1980—F-A	96 1/2	97	1st mtge 3 3/8 series A 1973—M-N	99	—	Duquesne Light Co—	—	—
2 3/8 debentures 1975—A-O	98 1/2	98 1/2	1st mtge 3 3/8 series B 1977—A-O	99	—	1st mtge 2 3/8 1977—F-A	98 1/2	99
2 3/8 debentures 1986—J-J	93 1/2	93 1/2	1st mtge 3s series C 1980—M-N	88	—	1st mtge 2 3/8 1979—A-O	94	—
2 3/8 conv deb 1961—J-D	119 1/2	120	1st mtge 3 3/8 series D 1982—M-S	103	—	1st mtge 2 3/8 1980—F-A	98 1/2	Mar 24
2 3/8 debentures 1982—A-O	96 1/2	97 1/2	1st mtge 4 1/8 series E 1983—M-N	105 1/4	—	1st mtge 3 3/8 1982—M-S	—	—
2 3/8 debentures 1987—J-D	98 1/2	99 1/2	S F deb 2 3/8 1974—J-D	96 1/4	—	1st mtge 3 3/8 1983—M-S	106 1/2	106 1/2
2 3/8 debentures 1973—J-D	105 1/2	105 1/2	Central States Electric Corp—	—	—	East Tennessee Natural Gas—	—	—
2 3/8 debentures 1971—F-A	98 1/2	98 1/2	15s conv. deb 1948—J-J	115 1/2	160	5s conv deb 1968—M-N	105	—
2 3/8 conv deb 1963—M-S	125	—	15 1/2 opt deb 1954—M-S	116 1/2	168	Eastern Gas & Fuel Assoc—	—	—
2 3/8 conv deb 1964—J-J	127	—	Cent Vermont Public Serv Corp—	—	—	1st mtge & Coll tr 3 3/8 1965—J-J	97	98
2 3/8 conv deb 1965—J-D	127 1/4	127 1/2	1st mtge 2 3/8 series D 1975—F-A	94	—	1st mtge & coll tr 3 3/8 1974—M-S	97	—
Appalachian Electric Power—	—	—	1st mtge 2 3/8 series E 1980—M-N	96 1/2	—	Eastern Lt & Pow 4s A 1965—J-J	85 1/2	—
1st mtge 3 3/8 1970—J-D	104	104 1/2	1st mtge 3 3/8 ser G 1981—F-A	104	—	Edison Electric Ill 5s 1995—J-J	—	145
1st mtge 3 3/8 1977—J-D	99 1/2	—	1st mtge 3 3/8 ser H 1982—M-N	103 1/2	—	See	—	—
1st mtge 2 3/8 1980—M-S	97 1/2	—	Charleston Cons Ry Gas & Elec—	—	—	Eliz & Raritan Riv Public Serv	—	—
1st mortgage 3 3/8 1981—J-D	105 3/4	106 1/4	Consol gold 5s 1999—M-S	120	—	Eliz & Trenton RR Corp	—	—
1st mtge 3 3/8 1982—A-O	107	—	Ches & Potomac Telep Co	—	—	Elmira Wat Lt & RR g 5s 1956—M-S	105 1/2	—
1st mortgage 3 3/8 1983—J-D	103 1/2	104 1/2	of Balt City 3 3/8 deb 1984—F-A	105 3/8	105 1/2	El Paso Electric Co 2 3/8 1976—A-O	95	—
Arkansas Power & Light—	—	—	Chicago & West Towns Rys—	—	—	1st mtge 2 3/8 1980—J-D	96 1/2	—
1st mtge 3 3/8 1974—A-O	101	101 1/4	1st cum inc 5s 1947—J-J	141	—	1st mtge 3 3/8 1984—M-S	—	102.461
1st mtge 2 3/8 1977—J-J	97 1/2	—	Cincinnati Gas & Electric—	—	—	Emp Dist Electric Co 3 3/8 1969—M-S	101 1/2	103
1st mtge 3 3/8 1978—F-A	99 1/2	100 1/2	1st mtge 2 3/8 1975—A-O	99	99 1/2	Equitable Gas Co 3 3/8 1973—J-J	97	—
3 3/8 s f debentures 1974—M-S	100	—	1st mtge 2 3/8 1978—J-J	96 1/2	101 1/2	3 3/8 s f deb 1970—M-S	—	—
1st mtge 2 3/8 1980—J-D	97	—	Cincinnati Transit Co—	—	—	Ercole Marcell Electric Mfg Co—	—	—
1st mtge 3 3/8 1981—A-O	105	—	4 1/2 cum inc deb March 1998—	155 1/2	56 1/2	6 1/2 with Nov 1 1940 coupon 1953	193	—
1st mtge 3 3/8 1982—M-S	103 1/4	104 1/4	Cities Service Co deb 3s 1977—J-J	98	98 1/4	6 1/2 ex Nov 1 1947 coupon 1953	130	—
1st mtge 4 1/8 1983—J-D	105 3/4	106 1/2	Citizens Utilities Co 3 3/8 1972—M-S	98 1/2	—	Erle Co Electric 6s 1959—J-J	110	—
Associated Telephone Co Ltd—	—	—	1st mtge & Coll tr 3 3/8 1972—M-S	—	—	Essex County Elec Co—	—	—
1st 3 3/8 series D 1977—M-N	95	—	Cleveland Electric Illum—	—	—	1st mtge 3 3/8 series A 1984—F-A	—	100.959
1st 3 3/8 series E 1978—M-N	94	—	1st mtge 3s 1970—J-J	103 1/2	104 1/4	Fall River El Lt 3 3/8 1983—J-J	104	104 1/4
1st 2 3/8 series F 1979—M-N	98	—	1st mtge 3s 1982—J-D	101	—	Fed'l Pwr & Lt 6s Nov 1 1965—M-N	185	—
1st mtge 3 3/8 series G 1981—A-O	101	—	1st mtge 2 3/8 1985—M-S	97 1/2	97 1/2	Florida Power Corp 3 3/8 1974—J-J	96	—
1st mtge 3 3/8 ser H 1982—A-O	98	—	1st mtge 3 3/8 1986—J-D	105 1/4	108 1/4	1st mtge 3 3/8 1978—M-N	100	—
Atlanta Gas Light Co 3s 1963—M-S	98 1/2	—	Columbia Gas System Inc—	—	—	1st mtge 3 3/8 1982—M-N	104 1/2	105 1/4
Atlantic City El 2 3/8 ser A 1980—M-N	97 1/2	99	3s debentures series A 1975—J-D	—	99 1/2	1st mtge 3 3/8 1983—M-N	105	105 1/4
1st mtge 3s 1984—M-S	101	102 1/2	3s debentures series B 1975—F-A	88	100	Florida Power & Light Co—	—	—
Baltimore Transit Co—	—	—	3 3/8 debentures series C 1977—A-O	104 1/4	—	1st mtge 3 3/8 1974—J-J	104	—
Deb 4s series A 1975—J-J	175	77	Columbus & Sou Ohio Electric—	—	—	1st mtge 3s 1977—J-J	98	—
Deb 5s series A 1975—J-J	184	86	1st mtge 3 3/8 1970—M-S	104 1/4	104 1/4	3 3/8 s f deb 1972—J-J	98	—
Bell Telephone of Canada—	—	—	1st mtge 3 3/8 1981—M-S	—	103 1/2	1st mtge 3 3/8 1978—J-D	99	—
1st mtge 3s ser E 1977—M-S	90 3/4	92 1/4	1st mtge 3 3/8 1983—M-N	—	—	1st mtge 3s 1979—J-D	98	—
1st mtge 3 3/8 ser F 1973—F-A	96	97 1/2	Commonwealth Edison Co—	—	—	1st mtge 3 3/8 1981—M-N	105 1/2	—
Bell Telep Co of Pennsylvania—	—	—	1st mtge 3s ser L 1977—F-A	102 1/4	102 3/4	1st mtge 3 3/8 1983—A-O	105 1/2	—
1st & ref 5s 1960 series C—A-O	109	109 3/4	1st mtge 3s ser M 1978—J-D	102 3/4	102 1/2	Fort Worth Transit 4 1/8 1973—	91	—
1st ref 2 3/8 series D 1976—A-O	94	—	1st mortgage 3 3/8 ser O 1982—J-J	104 3/4	105 1/4	Gary Railways Co—	—	—
3s debentures 1974—A-O	95	—	1st mtge 3 3/8 ser P 1983—J-D	103 1/2	104 1/4	1st cum inc 5s Jan 1 1993—M-S	198	—
Berlin City Electric Co—	—	—	3s s f debentures 1999—A-O	99 1/2	100 1/2	Gas & Electric Co of Bergen Co—	—	—
6s deb 1955—A-O	1	102	2 3/8 s f debentures 1999—A-O	93 1/2	—	Gen 5s Nov 1 1954—M-N	100	—
6 1/2 deb 1951—J-D	110 1/2	110	2 3/8 s f debentures 2001—A-O	97 1/2	98 1/4	Gas Service Co 2 3/8 1969—M-S	96	—
6 1/2 deb 1959—F-A	110 1/2	—	Compania Hispano-Americana	—	—	1st mtge 3 3/8 1971—J-D	104	—
Birmingham Elec Co 3s 1974—F-A	97	—	De Electricidad (Chade) 4s 1961—	13 1/2	4	Gatineau Power Co—	—	—
Blackstone Val G & E 3s 1973—M-N	99 1/2	100	Connecticut Light & Power—	—	—	1st mtge 3s series C 1970—J-D	96	98
1st mtge & coll tr 4 1/8 1983—M-S	104 1/2	105 1/2	1st & ref M 3s ser I 1974—M-S	101	103	1st 3 3/8 series D 1970—J-D	95	97
Boston Edison Co 2 3/8 1970—J-D	100 1/4	101 1/4	1st & ref M 3s ser K 1980—A-O	101	102 1/2	2 3/8 s f deb 1961—J-D	97	—
1st mtge 2 3/8 ser B 1980—A-O	97 1/2	—	1st & ref M 2 3/8 ser L 1984—M-N	96	98	General Telephone Corp 4s 1964—A-O	103	—
1st mtge 3 3/8 ser D 1982—J-J	103	103 1/2	1st & ref M 2 3/8 ser J 1983—F-A	106	107 1/2	Georgetown Gas Lt 1st 5s '61—F-A	108	112 1/2
Brockton Edison 3 3/8 1983—F-A	105	—	1st & ref M 3 3/8 ser I 1984—J-J	105 3/4	105 1/2	Georgia Power Co—	—	—
Brooklyn Union Gas Co—	—	—	3s conv deb 1963—J-D	168 1/4	—	1st mtge 3 3/8 1977—J-D	101	—
s f debenture 4s 1969—M-S	103 3/4	—	Consol Gas of Balt 4 1/8 1954—A-O	99 1/2	—	1st mtge 2 3/8 1978—J-D	102	—
Gen mtge 2 3/8 1976—J-J	96 3/4	98	Consol Gas Elec Lt & P (Balt)—	—	—	1st mtge 2 3/8 1980—A-O	—	99
1st mtge 3s 1980—J-J	96 1/2	—	1st ref mtge 2 3/8 ser T 1976—J-J	98 1/4	100 1/2	1st mtge 3 3/8 1981—J-D	102	103
Buffalo Niagara Elec 2 3/8 1975—M-N	98 1/2	99 1/2	1st ref mtge 2 3/8 ser U 1981—A-O	99 1/2	100 1/4	1st mortgage 3 3/8 1982—J-J	101 1/2	103
Burlington (Vt) G L 5s 1955—J-J	101	102	1st ref M s f 2 3/8 ser X 1986—J-J	96 1/2	97 1/2	1st mtge 3 3/8 1983—J-D	103	104
California Electric Power—	—	—	1st ref. M 3 3/8 ser Y 1983—J-D	106 1/4	106 3/4	1st mtge 4 1/8 1983—J-D	103	104
1st mtge 3s 1976—J-D	93	—	3 3/8 conv deb 1967—J-D	125	—	Gulf States Utilities Co—	—	—
1st mtge 3s 1978—J-D	100	—	Consolidated Natural Gas Co—	—	—	1st mtge 2 3/8 1976—M-N	—	95
1st mtge 2 3/8 1980—J-D	96	—	2 3/8 debentures 1968—A-O	98 1/2	—	1st mtge 3s 1978—A-O	98	—
3s debentures 1980—A-O	105	—	3 3/8 debentures 1976—M-N	103 3/4	104 1/4	3s debentures 1969—J-J	100 3/4	101 1/2
1st mtge 3 3/8 1983—A-O	105	—	3 3/8 debentures 1978—J-D	105 1/4	106 1/2	1st mortgage 2 3/8 1979—J-D	—	—
California-Oregon Power—	—	—	Consumers Power Co 2 3/8 1975—M-S	100 1/2	101	1st mortgage 2 3/8 1980—J-D	—	—
1st mtge 3 3/8 1974—M-N	94 1/2	—	1st mtge 2 3/8 1977—M-S	99 1/4	100	1st mortgage 3 3/8 1981—M-N	—	105
1st mtge 3 3/8 1978—A-O	100	—	1st mtge 3 3/8 1981—A-O	103 1/4	104	1st mortgage 3 3/8 1982—J-D	100	—
1st mtge 2 3/8 1980—A-O	96	—	1st mtge 3 3/8 1987—A-O	105 1/4	106	1st mortgage 3 3/8 1983—J-D	—	—
1st mtge 3 3/8 1982—A-O	104	—	1st mtge 3 3/8 1983—J-J	105 1/2	106	Hackensack Wtr Co 2 3/8 1976—M-S	92	96
1st mtge 3 3/8 1984—M-S	102 1/2	102 3/4	Continental Pass Ry 4s 1959—J-J	83	—	Hamburg Electric 7s 1935—M-N	114 1/4	—
Calif-Pac Util 3 3/8 ser B 1971—F-A	91	—	Dallas Power & Light—	—	—	Hamburg Elev Underground &	—	—
California Water Service	—	—	3 3/8 s f deb 1973—A-O	100	—	St Rys 5 1/2 1938—J-D	121 1/2	—
1st mtge 3 3/8 ser C 1975—M-N	96	—	1st mtge 2 3/8 1979—A-O</					

PUBLIC UTILITY BONDS

NOTICE — All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
Idaho Power Co 3 1/4s 1981—A-O	104	104 1/2	Market Street El Pass Ry—	94	95 1/2	Newport & Fall River St Ry—	100	—
Illinois Bell Telephone Co—	—	—	1st guar 4s 1955—M-N	—	—	(Now Newport Electric Corp)	—	—
1st mtge 2 1/4s ser A 1981—J-J	97 1/2	97 1/2	Memphis Street Ry—	—	95	Consolidated 4 1/2s 1954—J-J	100	—
3s series B 1978—J-D	102	—	1st mtge serial 4s 1965—A-O	—	—	New York Power & Light Corp—	98 1/2	99 1/4
1st mtge 3 1/4s ser C 1984—A-O	103	103 1/2	Meridionale Electric Co—	99	—	1st mtge 2 1/4s 1975—M-S	98 1/2	99 1/4
Illinois Power Co—	—	—	7s series A 1957—A-O	99	—	N. Y. State Elec & Gas Corp—	93	—
1st mtge 2 1/4s 1976—M-S	—	100	Metropolitan Edison Co—	99	100	1st mtge 2 1/4s 1977—J-J	98	—
S f debts 2 1/4s 1966—M-S	95	—	1st mtge 2 1/4s 1974—M-N	101 1/2	—	1st mtge 3s 1978—A-O	98	—
1st mtge 3 1/4s 1978—F-A	98 1/2	—	1st mtge 3s 1977—M-S	99 1/2	100 1/2	N Y Steam Corp 3 1/2s 1983—J-J	102 1/2	102 1/2
1st mtge 2 1/4s 1979—J-J	94	96	1st mtge 3s 1978—M-S	101 1/2	—	New York Telephone Co—	—	—
1st mtge 2 1/4s 1980—A-O	94 1/2	96	1st mtge 2 1/4s 1980—F-A	97 1/2	—	Ref mtge 2 1/4s ser D 1982—J-J	96 1/2	99 1/2
1st mtge 3 1/4s 1982—M-S	105 1/2	—	1st mtge 2 1/4s 1980—J-D	97 1/2	—	Ref mtge 3 1/4s ser E 1978—F-A	103 1/2	—
1st mortgage 3 1/2s 1983—M-N	106	106 3/4	1st mtge 3 1/4s 1982—M-S	103 1/2	—	Ref mtge 3s ser F 1981—J-J	101 1/4	101 1/2
Indiana Assoc Tel 3s 1975—M-N	—	90	1st mtge 3 1/4s 1983—M-N	106	—	Ref mtge 3 1/4s ser G 1984—J-J	106	107
Indiana Gas & Water Co—	—	—	Mexican Light & Power Co—	—	—	Niagara Mohawk Power Corp—	—	—
1st mtge 2 1/4s ser A 1980—M-S	95	—	Extended 5s ser A 1975—F-A	84 1/2	86 1/2	Gen mtge 2 1/4s 1980—J-J	97	97 1/4
Indiana & Michigan Electric Co—	—	—	Michigan Bell Telephone Co—	101 1/2	104 1/4	Gen mtge 2 1/4s 1980—A-O	98 1/2	—
1st mtge 3s 1978—M-S	100 1/2	—	3 1/4s debentures 1988—A-O	101 1/2	104 1/4	Gen mtge 3 1/2s 1981—J-D	104	105
1st mortgage 2 1/4s 1980—J-D	97 1/2	—	Michigan Consolidated Gas—	105 1/2	—	Gen mtge 3 1/2s 1983—F-A	104 1/4	104 1/4
1st mortgage 3 1/4s 1982—J-J	104 1/4	—	1st mtge 3 1/2s 1969—M-S	105 1/2	—	Gen mtge 3 1/2s 1983—A-O	105 1/4	—
1st mortgage 3 1/4s 1983—M-S	105 1/2	—	1st mtge 2 1/4s 1969—M-S	k96 1/2	Mar 10	Nippon Electric Power Co Ltd—	1150	—
Indianapolis Power & Light—	—	—	1st mtge 3 1/2s 1969—M-S	99 1/2	100 1/2	1st mtge 6 1/2s 1953—J-J	89 1/2	91 1/2
1st mtge 3s 1974—A-O	98	—	1st mtge 3 1/2s 1969—M-S	102 1/2	—	6 1/2s due 1953 ext to 1963—J-J	—	—
1st mortgage 2 1/4s 1979—A-O	97 1/2	98 3/4	3 1/4s s f debentures 1967—J-J	102 1/2	—	North Shore Gas Co of Illinois—	102 1/2	—
1st mtge 2 1/4s 1981—F-A	97	—	1st mtge 3s 1975—M-N	98 1/4	99 1/4	1st mtge 4 1/2s series A 1981—J-D	102 1/2	103 1/2
1st mortgage 3 1/4s 1983—M-S	101 1/4	102 1/2	1st mtge 3 1/2s 1976—F-A	102 1/4	103 1/4	Northwestern Wat Co 5s 1968—J-J	102 1/2	103 1/2
International Railway (Buffalo)	57	58	1st mtge 3 1/2s 1979—J-J	104 1/4	104 1/2	Northern Illinois Gas 3 1/2s 1979—J-J	105 1/2	106 1/2
Ref & Imp 3-5s 1962—M-N	119 1/4	21 1/4	Michigan Gas & Electric Co—	—	—	Northern Indiana Public Service—	—	—
Interstate Bridge Co 4s 1965—M-N	98	—	1st mtge 2 1/4s ser A 1976—J-D	92	—	1st mtge 3 1/4s series C 1973—F-A	102	—
Interstate Power Co—	—	—	Middlesex Elec Light & Power—	105	—	1st mtge 2 1/4s series E 1980—M-S	92 1/2	94
1st mtge 3 1/4s 1976—J-J	—	—	1st 5s 1955—J-J	105	—	Northern Ind. Transit 5s '64—A-O	170	72
1st mtge 3s 1980—J-J	98 1/2	100	Milwaukee Gas Light Co—	69	98	Northern Natural Gas Co—	106 1/2	107
1st mtge 3 1/4s 1982—J-J	98 1/2	—	1st 3 1/2s 1975—M-N	100 1/2	—	4 1/2s s f debentures 1973—M-N	106 1/2	107 1/2
Iowa-Illinois Gas & Elec Co—	—	—	3 1/4s s f debts 1970—M-N	100 1/2	—	3 1/4s s f debentures 1973—M-N	100	—
1st mtge 2 1/4s 1977—M-S	95 1/2	—	Minnesota Power & Light Co—	101	—	Serial debts 1 1/2s 1954—M-N	96	—
1st mtge 2 1/4s 1979—A-O	92	—	1st mtge 3 1/4s 1975—M-S	99 1/2	—	2 1/2s 1961—M-N	96	—
Iowa Power & Light Co—	—	—	1st mtge 3 1/4s 1979—M-S	99 1/2	—	2 1/2s 1956—M-N	100 1/4	—
1st mtge 3 1/4s 1973—F-A	102 1/2	—	1st mtge 3 1/4s 1981—J-J	104 1/4	105	2 1/2s 1967—M-N	92 1/2	—
1st mtge 3s 1978—F-A	100	—	Mississippi Power Co—	99	100	3 1/4s 1969—M-N	99	—
1st mtge 2 1/4s 1979—J-D	96 1/2	—	1st 3 1/4s 1971—M-S	99	100	2 1/2s 1954—M-N	100	—
1st mtge 3 1/4s 1982—M-N	104	—	1st mtge 2 1/4s 1977—F-A	96 1/2	—	2 1/2s 1970—M-N	92	—
1st mtge 3 1/4s 1983—J-D	104 1/2	105 1/2	1st mtge 3s 1979—A-O	94 1/2	—	Northern Penna Fwr 2 1/4s 1975—J-J	94 1/2	96
Iowa Public Service Co (Del.)	93	—	1st mtge 2 1/4s 1980—M-S	94	—	Northern States Power (Minn)—	—	—
1st mtge 2 1/4s 1976—J-D	93	—	1st mtge 3 1/4s 1981—F-A	104	—	1st mtge 2 1/4s 1974—F-A	97	99
1st mtge 3 1/4s 1978—M-N	100	—	1st mtge 3 1/4s 1983—A-O	101.265	—	1st mtge 2 1/4s 1975—A-O	98 1/4	98 1/2
1st mtge 2 1/4s 1975—J-D	93	—	Mississippi Power & Light—	98 1/4	99 1/2	1st mtge 3s 1978—J-J	97	98 1/2
1st mtge 3 1/4s 1981—J-J	102	—	1st mtge 3 1/4s 1974—M-S	98 1/4	99 1/2	1st mtge 3s 1979—F-A	97	98 1/2
1st mtge 4s 1983—J-D	—	106 1/4	1st mtge 2 1/4s 1977—J-D	96 1/2	—	1st mtge 3 1/4s 1982—J-D	104 1/4	—
Iowa Southern Util 3 1/2s 1983—F-A	105 1/2	106 1/2	1st mtge 2 1/4s 1979—J-J	96 1/2	—	Northern States Power (Wis)—	k98 1/4	Mar 19
Isarco Hydro Electric 7s 1952—M-N	193	—	1st mtge 2 1/4s 1980—J-D	94	—	1st mtge 2 1/4s 1977—A-O	—	—
With Nov 1 1940 coupon	130	—	1st mtge 3 1/4s 1983—M-S	103 1/4	103 1/2	1st mtge 3s 1979—M-S	—	—
Italian Power Realization Trust—	88 1/2	90	Missouri Power & Light Co—	94 1/2	—	1st mtge 3s 1979—A-O	157	—
6 1/2% liquidation trust cdfs	—	—	1st 2 1/4s 1976—J-J	92	—	Northwestern Bell Tel 2 1/4s 1984—J-D	—	95
Jacksonville Coach Co 5s 1971—J-J	177	—	1st 2 1/4s 1979—M-N	92	—	Northwestern Penna Gas—	—	—
Jacksonville (Fla) Gas 4s 1969—J-D	99	—	Missouri Telephone	102	—	1st cum inc 5s 1953 (w-s)—A-O	—	—
Jamaica Water Supply Co—	—	—	4 1/4s series C 1961—M-S	102	—	Northwestern Penna Gas—	—	—
1st mtge 2 1/4s ser C 1975—M-S	92	—	Monongahela Power Co—	96 1/2	97 1/2	1st cum inc 5s 1953 (w-s)—A-O	157	—
Jersey Central Pow & Lt Corp—	—	—	1st mtge 3s 1975—F-A	96 1/2	97 1/2	Northwestern Penna Serv 3s 1973—A-O	—	—
1st mtge 2 1/4s 1976—M-S	97	98	1st mtge 3s 1977—M-S	98 1/2	—	Ohio Edison Co 1st M 3s 1974—M-S	102 1/2	102 1/2
1st mortgage 3 1/4s 1978—J-D	98	—	1st mtge 3 1/4s 1979—F-A	104 1/2	—	1st mtge 2 1/4s 1975—A-O	98 1/4	99 1/2
1st mtge 4s 1983—A-O	105 1/2	107 1/4	1st mtge 3 1/4s 1981—A-O	—	100 1/4	1st mtge 3 1/4s 1978—M-S	95 1/2	—
Johnst'n Trac 4s A Dec 31 1962—M-S	150	—	1st mtge 3 1/4s 1983—J-D	—	106	1st mtge 2 1/4s 1980—M-N	—	99 1/2
Cons mtge 3s B Dec 31 1962—Mar	20	—	Montana-Dakota Utilities—	96	—	1st mtge 3 1/4s 1984—J-J	105 1/4	106
Kansas City Power & Light—	—	—	1st mtge 3s 1965—A-O	96	—	Ohio Power Co—	—	—
1st mtge 2 1/4s 1976—J-D	98 1/2	99 1/2	1st mtge 3 1/4s 1976—A-O	101	—	1st mtge 3 1/4s 1968—A-O	104 1/4	105
1st mtge 2 1/4s 1978—J-D	—	—	1st mtge 3 1/4s 1978—A-O	98	99 1/2	1st mtge 3s 1971—A-O	102 1/4	103
1st mtge 2 1/4s 1980—J-D	—	—	1st mtge 3 1/4s 1983—A-O	98	99 1/2	1st mtge 3s 1978—A-O	100 1/4	101 1/4
1st mtge 3 1/4s 1983—J-J	104 1/4	104 1/4	4 1/4s s f debentures 1978—M-N	105	105 1/2	1st mtge 3s 1981—A-O	105 1/2	—
Kansas City Public Service—	90	—	Montreal Tramways—	103 1/4	104 1/4	1st mtge 3 1/4s 1983—J-J	105 1/4	106 1/4
1st ref 4s series C 1957—J-J	90	—	Gen s f 5s A 1955—A-O	103 1/4	104 1/4	Ohio Valley Water 5s 1954—J-J	100	—
Kansas Gas & Electric Co—	—	—	Gen s f 4 1/2s ser A 1955—A-O	102 1/4	—	Oklahoma Gas & Electric—	—	—
1st 3 1/4s 1978—M-S	100	—	Mountain Fuel Supply Co—	101	103	1st mtge 2 1/4s 1975—F-A	97	97 1/2
1st mortgage 3 1/4s 1982—J-D	103 1/4	—	3 1/4s debentures 1971—A-O	101	103	1st mtge 3s 1979—J-D	—	—
1st mortgage 3 1/4s 1983—A-O	101 1/2	—	Mountain States Power Co—	98 1/4	—	1st mtge 3s 1980—M-N	—	—
Kansas-Neb Nat Gas 3 1/2s 1965—A-O	100	—	1st mtge 4s 1983—M-S	104 1/4	105 1/4	1st mtge 2 1/4s 1980—M-N	—	—
Kansas Pwr & Light 2 1/4s 1979—A-O	98 1/2	—	Mountain States Tel & Tel—	93 1/4	94 1/4	1st mtge 2 1/4s 1982—M-S	—	—
Ky Fuel Gas Corp 6 1/2s 1942—J-D	146	50	40-year 2 1/2s debts 1986—M-N	99 1/2	100	Otter Tail Power Co 4 1/4s 1964—J-J	112 1/2	—
Kentucky-Ohio Gas Co 2s 1958—J-D	136	—	30-year 3 1/2s debts 1978—A-O	99 1/2	100	Pacific Gas & Electric Co—	—	—
Kentucky Utilities Co—	—	—	Mystic Valley Gas Co—	103 1/4	104	1st & ref M 3 1/2s ser I 1966—J-D	103 1/4	104
1st mtge 3s ser A 1977—M-N	96	97 1/2	1st mtge 3 1/4s ser A 1974—F-A	103 1/4	104	1st & ref M 3s ser J 1970—J-D	102	102 1/2
1st mtge 3 1/4s ser B 1979—J-J	92	—	Narragansett Electric Co—	101	102	1st & ref M 3s ser K 1971—J-D	101 1/4	102 1/2
1st mtge 2 1/4s ser C 1980—J-D	86	—	1st mtge 3s ser A 1974—M-S	100 1/2	—	1st & ref M 3s ser L 1974—J-D	102 1/2	102 1/2
1st mtge 3 1/4s ser D 1982—J-J	102 1/2	—	1st mtge 3s series B 1978—M-N	100 1/2	—	1st & ref M 3s ser M 1979—J-D	100 1/4	101 1/4
1st mtge 3 1/4s ser E 1983—A-O	—	106 1/4	1st mtge 3 1/2s ser C 1982—M-S	105	—	1st & ref M 3s ser N 1977—J-D	96 1/2	97 1/2
Kentucky & West Va Power Co—	—	—	1st mtge 3 1/2s ser D 1983—M-S	—	106	1st & ref M 2 1/4s ser P 1981—J-D	98 1/4	98 1/2
1st mortgage 3s 1979—M-N	—	95 1/2	National Fuel Gas 3s debts 1973—J-J	99 1/2	—	1st & ref M 3 1/4s ser Q 1980—J-D	102 1/2	—
Kings County Elec Lt & Power—	—	—	3 1/4s s f debentures 1977—M-N	103 1/4	104	1st & ref M 3 1/4s ser R 1982—J-D	100 1/2	101 1/4
Purch money 6s g 1997—A-O	161 1/2	167	New Bedford Gas & Edison	98	—	1st & ref M 2 1/4s ser S 1983—J-D	99 1/4	100 1/4
Lackawanna & Wyoming Val RR—	—	—	Light Co 3 1/2 notes A 1973—M-N	95	—	1st & ref M 2 1/4s ser T 1976—J-D	105 1/4	106
1st 5s 1951—F-A	—	26 1/2	2 1/2s notes ser B 1975—A-O	95	—	1st & ref M 4 1/2s ser U 1985—J-D	106 1/4	106 1/4
Debenture 6s 1948—F-A	11 1/4	—	New England Electric System—	95 1/2	—	1st & ref W 3 1/2s ser W 1984—J-D	102 1/2	103 1/2
Laclede Gas Lgt 3 1/2s 1965—F-A	102 1/2	—	3s debentures 1967—J-D	95 1/2	—	Pacific Power & Light Co—	—	—
3 1/2s s f debts 1974—M-S	—	101.27	3 1/4s debentures 1977—J-D	95 1/2	—	1st mtge 3 1/4s 1977—J-J	94	—
Lake Superior District Power—	—	—	New England Gas & Elec Assn—	97	—	1st mtge 3 1/4s 1982—M-S	103 1/4	104 1/4
1st mtge 3s ser A 1975—A-O	94	—	4s series C 1971—M-S	97	—	2 1/4s debentures 1965—J-D	96 1/4	97 1/4
1st								

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Table with columns: Bonds, Bid, Ask, Bonds, Bid, Ask, Bonds, Bid, Ask. It lists various utility bonds from companies like Peoples Gas Light & Coke, Safe Harbor Wat Pwr, Saguenay Power Co, etc., with their respective bid and ask prices.

a Called for redemption, see page 65. b Basis. c Ex-interest. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. x Ex-dividend.

PUBLIC UTILITY STOCKS

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "F" and income and defaulted bonds
 Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

PUBLIC UTILITY BONDS (Concluded)		
Bonds—	Bid	Ask
Wisconsin Power & Light—		
1st mtge 3 1/4 ser A 1971—F-A	103	—
1st mtge 3 1/4 ser B 1978—J-J	100 1/2	—
1st mtge 3 1/4 ser C 1978—M-S	97 1/2	—
1st mtge 2 1/4 ser D 1980—J-D	97	—
1st mtge 3 1/4 ser E 1981—A-O	104	—
1st mtge 3 1/4 series F 1982—A-O	102	—
1st mtge 4 1/4 ser G 1983—M-S	105	—
Wisconsin Public Service Corp—		
1st mtge 3 1/4 1971—J-J	103 1/2	—
1st mtge 3 1/4 1977—M-N	97	—
1st mtge 3 1/4 1978—F-A	98	—
1st mortgage 2 1/4 1979—M-S	94	—
1st mtge 2 1/4 1980—M-N	95	—
1st mortgage 4 1/4 1983—M-N	103 1/2	—
Wolverine Power 3-4 1/4 1979—J-D	154 1/2	56
Worcester County Electric Co—		
1st mtge 2 1/4 ser A 1979—J-J	94 1/2	—
1st mtge 3 1/4 ser B 1981—M-S	—	104
1st mtge 3 1/4 ser C 1982—M-N	—	101
Worcester Gas Light Co—		
1st s f 3 1/4 ser A 1969—F-A	101	—
1st mtge s f 4 1/4 ser B 1973—M-S	—	101 1/2
Yonkers Elec Light & Power Co—		
2 1/4 debentures 1976—J-J	94 1/2	95 1/4

PUBLIC UTILITY STOCKS

	Par	Bid	Ask
Alabama Gas Corp common—	2	18 3/8	18 3/8
\$3.50 prior preferred—	50	68 1/2	—
Alabama Power Co \$4.20 pfd—	100	101 1/8	102 1/2
4.60% preferred—	100	104 1/2	106 1/2
Alabama-Tenn Natural Gas—	1	12 3/4	13 1/4
Allied Gas Co—	10	40	50
Altoona & Logan Valley Elec Ry—	15	20	25
American Cable & Radio Corp—	1	5 1/4	5 1/2
American District Telegraph Co—	1	26 1/2	28
American & Foreign Power Co—	10	10	10 1/4
American Gas & Electric Co—	5	36 1/4	36 1/2
American Natural Gas Co com—	25	43 1/4	43 3/4
6% preferred—	25	35	39
American Power & Light Co—			
Ex-distribution—	1	1 1/8	1 1/4
Amer Telephone & Telegraph—	100	163 3/8	163 1/2
Amer Utilities Service Corp—	20	51	—
American Water Works Co—	5	10 1/2	10 3/4
6% preferred—	25	25	26
Appalachian Electric Power—			
4 1/2% preferred—	100	108	108 3/4
4.50% pfd series with s f—	100	104 1/2	106
Arizona Public Service Co com—	5	18 1/4	19 1/4
\$1.10 preferred—	25	24	25
\$2.38 preferred—	50	48 3/4	49 3/4
\$2.50 preferred—	50	50	51 1/2
Arkansas Missouri Power com—	5	20	21 1/4
5 1/2% preferred—	25	24	—
6% preferred—	25	25	26
Arkansas-Oklahoma Gas Co common—	1	90	—
6% non-cum preferred—	100	100	—
Arkansas Power & Light \$7 pfd—	100	113 1/2	115 1/4
\$6 preferred—	111	113	—
Arkansas Western Gas Co—	5	15 1/2	16 3/4
Associated Tel & Tel—			
Class A (ex-\$43 arrear div paid on July 1 1953 and \$41 on Dec 22 1953)—	91	91 1/8	—
Atlanta Gas Light common—	10	21	22 1/2
4 1/2% preferred—	100	100	—
Atlantic City Electric Co com—	10	31 1/4	31 3/8
4% preferred—	100	99	101
Atlantic Greyhound Corp—			
4% preferred—	100	92	95
Baltimore & Annapolis RR Units—	45	—	—
Baltimore Transit Co—			
Common—	1	4 3/4	5
\$2.50 non-cum preferred—	50	28 1/4	29
Bangor Hydro Electric common—	15	30 1/4	31 1/4
7% preferred—	100	140	147
4% preferred—	100	85	89
4 1/4% preferred—	100	93	97
Barcelona Traction Light & Power Co Ltd ord—	4 1/2	4 1/2	—
Bell Telephone Co of Canada—	25	42 1/2	42 3/4
Biddeford & Saco Water—	100	98	—
Birmingham Gas Co—			
\$3.50 prior preferred—	50	68	—
Black Hills Power & Light com—	1	22 1/4	22 3/4
4.20% preferred—	100	94	96
5.40% preferred—	100	102	105
Blackstone Valley Gas & Elec—			
4.25% preferred—	100	92	—
Boston Edison Co—	25	51 3/4	52 1/4
Brazilian Traction Light and Power Co Ltd ordinary—	8 1/2	8 1/2	8 3/8
Bridgeport Gas Light common—	25	24 1/2	25
5.28% preferred—	25	25 1/2	26 1/2
Bridgeport Hydraulic Co—	20	29 1/2	31
British Columbia Power Corp—	20	20 1/2	21 1/2
Brockton Edison Co—	25	49	—
Brockton Taunton Gas Co com—	10	10	10 1/2
\$3.80 preferred—	50	n60	63
Brooklyn Borough Gas Co—	10	—	—
Brooklyn Manhattan Transit—	10c	20c	—
Bklyn Teleg & Mess'ger gtd—	100	78	—
Brooklyn Union Gas Co com—	28 3/4	28 3/4	—
5% conv preferred—	40	57	58
California Electric Power common—	1	10 1/2	10 3/4
\$2.50 preferred—	50	50	—
\$3 preferred—	50	60	—
Calif Interstate Teleg Co—	5	11 1/4	11 1/2
California-Oregon Power common—	20	27 3/4	29 1/4
6% preferred—	100	117 1/2	—
7% preferred—	100	133	135
4.70% preferred—	100	97	98
California-Pacific Utilities com—	10	23 1/4	24 1/4
1st 5% preferred—	20	18	18 1/2
5.40% conv preferred—	20	20 1/4	21 1/4

Stocks—	Par	Bid	Ask
California Water Service com—	25	37	37 1/2
4.40% preferred series C—	25	20 1/2	21 1/2
5.30% conv pfd series D—	25	34 1/2	35 1/2
5.28% conv pfd ser E—	25	33 3/4	34 3/4
5.36% conv pfd series F—	25	33 3/4	34 3/4
5.20% conv pfd ser G—	25	31 3/4	32 3/4
5.20% conv pfd series H—	25	30 1/2	31 1/2
California Water & Telephone—			
Common—	12.50	17	17 1/2
\$1.20 preferred—	25	22	—
\$1.25 preferred—	25	23	—
\$1.32 conv preferred—	25	27	—
Canadian Marconi Co—	4	4	5
Capital Transit Co (Wash D C)—	19 1/2	12 1/4	13
Carolina Power & Light com—	5	43	43 1/2
\$5 preferred—	100	113 1/2	114
Carolina Tel & Tel—	100	142	146
Central Electric & Gas common—	3.50	12 1/4	13 1/4
4 1/4% preferred A—	50	47 1/4	49 1/4
\$2.50 preferred—	63 1/4	63 1/4	64 3/4
Central Hudson Gas & Elec com—	100	13 1/4	14
4 1/2% preferred—	100	102	—
4.75% preferred—	100	104 1/2	—
5.25% pfd 1951 series—	100	104	—
Central Illinois Elec & Gas com—	15	28 1/2	28 3/8
4.10% pfd series A—	100	91	94
4 3/4% preferred series C—	100	99	102
4.80% preferred series D—	100	102 1/2	104 1/2
Central Illinois Light Co com—	100	40 1/4	41 1/4
4 1/2% preferred—	100	108	109
Central Illinois Pub Serv Co—			
Common—	10	21 1/8	21 1/2
4% preferred—	100	91 1/2	92 1/2
4.92% preferred—	100	104	—
5 1/4% preferred—	100	105	—
Central Indiana Gas Co—	5	12 1/2	12 3/4
Central Louisiana Electric com—	5	22 1/2	23
4 1/2% preferred—	100	93	96
Central Maine Power common—	10	19 1/2	20 1/2
3.50% preferred—	100	78	79 1/2
6% preferred—	100	125	—
Central Power & Light (Texas)—			
4% preferred—	100	93 1/4	94 1/2
Central Public Utility Corp—			
Ex-stock distribution—	1	11 1/2	11 1/2
Central and South West Corp—	5	23 1/4	24
Central States Elec Corp (Va)—			
See Investing Companies			
Central Telephone Co common—	10	15 1/2	16 1/2
\$2.50 preferred series A—	50	45 1/2	47
5.40% convertible preferred—	50	68 1/2	70
5.44% conv preferred—	50	57 1/2	58 1/2
Central Vermont Pub Serv Co—			
Common—	6	14 1/2	15
4.15% preferred—	100	87	89
4.75% preferred—	100	100	102
Central West Co—	1	5 3/4	6 1/4
"Chade" Compania Hispano			
Americano de Electricidad—			
Series A B & C—	46	49	—
Series D and E—	9	10	—
Chattanooga Gas Co—	1	4	4 1/4
Chicago Aurora & Elgin Ry com—	8 1/2	8 1/2	8 1/2
Chicago North Shore & Milw Ry—	7 1/2	7 1/2	7 1/2
Cincinnati Gas & Electric—	8.50	22 1/2	22 3/4
4% preferred—	100	102 1/4	103 1/4
Cincinnati & Suburb Bell Teleg—	50	75 1/4	76 1/2
Cincinnati Transit Co—	12.50	4 1/4	4 1/2
Cities Service Co—	10	91	91 3/4
Citizens Utilities Co—	33 1/2	17 1/4	18 1/4
Cleveland Elec Illuminating com—	58 1/4	58 1/2	58 3/4
\$4.50 preferred—	100	108 1/2	109 1/2
Colonial Utilities Corp—	1	3 3/8	3 7/8
Colorado Central Power Co—	5	22 1/2	23 1/2
Colorado Interstate Gas Co—	5	40	41 1/2
Columbia (The) Gas System Inc—	5	14 1/2	14 3/4
Columbus & Sou Ohio Elec com—	5	28 1/2	28 3/4
4 1/4% preferred—	100	100 1/2	102
4.65% preferred—	100	104 1/2	105
Commonwealth & Southern Corp—			
Commonwealth Edison Co com—	25	38 1/8	39
\$1.32 conv preferred—	25	38 1/8	39
\$1.40 conv preferred—	25	38 1/8	39 1/4
Commonwealth Gas Corp—	1	9 1/2	10 1/2
Commonwealth Natural Gas Corp—	5	23 1/2	24 1/2
Commonwealth Water Co—			
5 1/2% preferred—	100	102	—
Community Public Service Co—	10	21 1/8	22 3/8
Concord Electric common—	100	35 1/2	—
6% preferred—	100	115	—
Concord Natural Gas common—	10	8 1/4	9
5 1/2% preferred—	100	80	90
Connecticut Light & Power Co—			
Common—	16 1/4	17 1/4	—
\$2.20 preferred—	53 1/4	54 1/2	—
\$2.04 preferred—	51	51 1/4	—
\$2.00 preferred—	50 1/4	51 1/2	—
\$1.90 preferred—	48	49	—
Connecticut Power Co—	25	40 1/4	42 1/4
Connecticut Ry & Lighting—	5	3 1/2	4 1/2
Cons Edison Co of N Y com—	42 1/2	43	—
\$5 preferred—	108 1/2	108 3/4	—
Consolidated Gas Elec & Power Co of Baltimore common—	27 1/2	28	—
4 1/2% preferred series B—	100	110	110 1/2
4% preferred series C—	100	104 1/2	105 1/2
Consolidated Gas Utilities—	15	12 1/4	12 3/4
Consolidated Natural Gas—	15	58	58 1/2
Consumers Power Co common—	41 1/4	41 1/4	—
\$4.50 preferred—	109 1/4	110	—
\$4.52 preferred—	108	109 3/4	—
Corning Natural Gas Corp—	1	25 1/2	27
Cumberland Gas Corp—	10	7 1/2	7 3/4
Dallas Power & Light Co com—	120	—	102.56
\$4 preferred—	—	—	102.56
4 1/2% preferred—	100	108	110
\$4.24 preferred—	100	99	103
Dallas Railway & Terminal Co—	20	13 1/4	14 1/4
7% preferred—	95	95	100
Dayton Power & Light common—	7	38 1/2	38 3/4
3.75% series A preferred—	100	95 1/2	96 1/2
3.75% series B preferred—	100	96	96 1/4
3.90% series C preferred—	100	99	99 3/4

Stocks—	Par	Bid	Ask
Delaware Pow & Lgt common—	13 1/4	28 1/2	29 1/4
3.70% preferred—	100	89	—
4% preferred—	100	97	101
4.28% preferred—	100	101	103
4.56% preferred—	100	106	—
Denver Tramway common—	1	1	2
1st preferred—	—	14 1/4	15 1/4
Detroit & Canada Tunnel—	10	32 1/2	33 1/2
Detroit Edison Co—	20	30 1/2	30 3/4
Detroit International Bridge—	1	36	38
Dominion Bridge Co Ltd new—	—	116 1/2	117 1/4
Duke Power Co—	—	42 1/4	43 1/4
Duquesne Light Co common—	10	30 1/2	30 3/4
3.75% preferred—	50	47 1/4	47 3/4
4% preferred—	50	52	52 1/2
4.15% preferred—	50	52 1/2	53
4.20% preferred—	50	52 1/2	53
Duquesne Nat Gas common—	1c	—	1/2
\$4 preferred—	—	25	

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Gulf States Utilities Co—				Lowell Electric Light Corp—	25	56	58	Northeastern Water Co			
Common		29 1/4	29 3/4	Lynn Gas & Electric Co—	10	28 3/4	30 1/2	\$2 preferred		28 1/4	29 1/4
\$4.44 preferred	100	106 1/4	107 1/2	Madison Gas & Electric	18	37	39	\$4 prior preferred		63 1/2	65 1/2
\$4.40 preferred	100	107	108	Maine Public Service Co com—	10	22 3/4	23 1/4	Northern Indiana Pub Serv com—		28 1/4	28 3/4
\$4.20 preferred	100	103 1/2	104 1/2	5 1/2 % preferred	20	20 1/4	21 1/4	4 1/2 % junior conv preference—	20	28 1/4	29 1/4
Hackensack Water Co—	25	38	39	Marconi Int Marine Communicat'ns				4 1/2 % preferred \$100 par—	101	101	—
Hamilton Gas Corp—	1	24	26	Amer dep rcts pfd shs—	\$1	3 1/8	4 1/4	4 1/4 % preferred—	100	99 1/2	101 1/4
Harrisburg Railways		3	3 1/2	Market St Ry (San Francisco)—				4.56 % conv preference—	25	28 1/4	28 3/4
Hartford Electric Light Co com—	25	54 1/4	55 1/2	6 % prior preferred—	100	4 1/2	—	Northern Indiana Transit		6 1/2	8
3.98 % preferred	50	50	51	Memphis Street Railway Co—	5	3 1/2	4 1/2	Northern Liberties Gas	25	20	—
Hartford Gas Co—	25	35 1/2	37 1/2	Metropolitan Edison Co—				Northern Natural Gas Co com—	10	39 1/2	39 3/4
Haverhill Electric Co—	25	41	—	3.80 % preferred—	100	95	97	5 1/2 % preferred—	100	107 1/4	108 1/4
Haverhill Gas Light—	25	37 1/2	—	3.85 % preferred—	100	96	98 1/2	Northern States Power (Minn)—	5	15	15 1/4
Holyoke Street Ry Co—	25	n10	—	3.90 % preferred—	100	98	99	\$3.60 preferred—	100	93	93 1/4
Holyoke Water Power—	10	17 1/2	18	4.35 % preferred—	100	107	107 1/2	\$4.10 preferred—	100	102 1/2	103 1/2
Houston Public Service—		22 1/2	24 1/4	4.45 % preferred—	100	107	109	\$4.80 preferred—	100	106 1/2	107
Houston Lighting & Power com—		34 1/2	34 3/4	Mexican Light & Power Co com—		8 1/2	8 1/2	Northland Greyhound Lines com—		2 1/2	—
\$4 preferred		99	101	\$1 preferred—	13.50	9 1/2	9 1/2	3 1/4 % preferred—	100	70	—
Houston Natural Gas com—		22	23	Mexican Northern Ry com—	100	25	35	Northwest Cities Gas—	5	15	—
5 % preferred	50	48 1/2	50	Michigan Gas & Electric com—	10	33 1/2	34	Northwestern Public Serv com—	3	14 1/2	15 1/4
5 % preferred w w—	25	27	27 1/4	4.40 % preferred—	100	92	94	4 1/4 % preferred—	100	91 1/2	93 1/2
Hudson & Manhattan com—	100	2 1/2	3	Michigan Gas Utilities—	5	15 1/2	15 1/2	North Western Telegraph Co—	50	a33	—
5 % non-cum preferred—	100	6 1/2	7 1/2	Middlesex Water common—		53	56	Ogden Corp—	50c	3 1/2	3 1/2
Hugoton Production Co—	1	42 1/2	43 1/2	7 % preferred—		125	—	Ohio Edison Co common—	12	40 1/4	40 3/4
Idaho Power Co common—	20	49 1/2	50 1/4	Middle South Utilities Inc—		27 1/2	28	3.90 % preferred—	100	97 1/2	98
4 % preferred—	100	98 1/2	—	Midland Realization Co—	1	n 1/2	—	4.40 % preferred—	100	107 1/2	108 1/2
Illinois Bell Telephone	100	139	142	MidSouth Gas Co—	1	10 1/4	10 1/2	4.44 % preferred—	100	108 1/4	109 1/4
Illinois Power Co com—		43 1/4	44	Minneapolis Gas Co common—	1	23 1/2	24 1/4	4.56 % preferred—	100	108 1/4	109 1/4
4.08 % preferred—	50	50 1/2	51	5 1/2 % preferred—	100	108	—	Ohio Power 4 1/2 % pref—	100	108 1/2	109
4.26 % preferred—	50	52 1/4	53	\$5.10 1st preferred—	100	106	—	4.40 % preferred—	100	107	108
4.42 % preferred—	50	53 1/2	54	5 % preferred—	100	104	—	Ohio Service Holding common—	1	250	—
4.70 % preferred—	50	53 1/4	54	Minnesota Power & Light Co—		22	22 1/2	\$5 non-cum preferred—	5	73	75
Indiana Gas & Water Co—	10	25 1/2	26 1/4	Common		103 1/2	106 1/2	Ohio Water Service Co—	10	23	24
Indiana & Michigan Electric—		99 1/2	101	5 % preferred—	100	102 1/2	104 1/2	Oklahoma Gas & Elec Co com—	10	29 1/2	29 1/2
4 1/2 % preferred—	100	45	—	Mississippi Power Co 4.80 % pfd—	100	111	113	4 % preferred—	20	19 1/4	19 1/4
Indiana Telephone Corp—		43 1/4	44	3 1/2 % preferred—	100	103 1/2	103 1/2	Oklahoma Natural Gas Co—		20	20 1/2
Indianapolis Power & Light com—		98	99	4.36 % preferred—	100	40 1/2	40 1/2	Common	7.50	50	52 1/4
4 % preferred—	100	1	4	Mississippi River Fuel Corp—	10	18 1/4	19 1/4	4 1/2 % preferred A—	50	53	54
Indianapolis Ry Co—		19 1/4	20 1/4	Mississippi Valley Gas Co—	5	23	24	4.92 % preferred B—	50	53	54
Indianapolis Water class A—		105 1/2	—	Mississippi Valley Pub Serv—	10	100	—	Omaha & Council Bluffs St Ry Co		100	4 1/2
5 % preferred A—	100	99	—	5 % preferred—	100	100	—	Common	100	56	59
4 1/4 % preferred B—	100	13 1/4	13 3/4	Missouri Edison Co—	5	a16	—	5 % preferred—	100	14 1/2	15
Inter-Mountain Telephone Co—	10	35	—	Missouri Power & Light Co—		86	—	Omnibus Corp—	6	14 1/2	15
International Hydro Elec System—	25	31 1/2	32 1/2	3.90 % preferred—	100	31 1/2	31 3/4	Otter Tail Power common—	5	25 1/4	25 1/4
Class A	25	105	—	Missouri Public Service Co—	1	19 1/4	19 3/4	\$3.60 preferred—	5	77	81
International Ocean Teleg gtd—	100	15 1/2	15 3/4	Missouri Utilities Co com—	1	98	102	\$4.40 preferred—	5	88	—
International Teleg of Maine—	100	29 1/2	29 3/4	5 % preferred—	100	98	102	Pacific & Atlantic Tel (gtd)—	25	14	15 1/2
International Teleg & Teleg—		32 1/4	33	Mobile Gas Service Co—		17 1/2	18	Pacific Gas & Electric common—	25	41	41 1/2
International Utilities Corp com—	5	51 1/2	52 1/2	Common	5	102	—	1st preferred (6 %)—	25	35 1/2	35 1/2
\$1.40 conv preferred—	25	11	11 1/2	4.90 % preferred—	100	107 1/2	108 1/2	1st preferred (5 1/2 %)—	25	32 1/2	33 1/2
Interstate Power Co com—	3.50	50	51	Monongahela Light & Power—	50	57	—	5 % 1st preferred—	25	29 1/4	29 1/4
4.70 % preferred—	50	20 1/2	21 1/2	Monongahela Power Co—		99 1/4	100	5 % redeemable 1st pfd—	25	28 1/2	28 1/2
Iowa Elec Light & Pow Co com—	5	52	54	4.40 % preferred—	100	107 1/2	108 1/2	5 % redeemable 1st pfd ser A—	25	28 1/2	28 1/2
4.80 % preferred—	50	30 1/4	31 1/4	4.80 % pfd series B—	100	103	103 1/2	4.80 % redeemable 1st pfd—	25	28 1/2	28 1/2
Iowa-Illinois Gas & Elec com—		102 1/2	104	4.50 % pfd series C—	100	92 1/2	94 1/2	Pacific Greyhound Lines—		70	72
\$4.36 preferred—	100	102	104	Montana Dakota Utilities com—	5	21 1/2	21 1/2	Pacific Lighting Corp common—		35	35 1/4
\$4.22 preferred—	100	78	82	4.50 % preferred—	100	116 1/2	—	\$4.75 preferred—		105 1/2	106
Iowa Power & Light Co common—	10	102 1/2	104	Montana Power Co. common—		23 1/2	24 1/2	\$4.50 preferred—		104 1/4	104
3.30 % preferred—	100	85	88	6 % preferred—	100	a18 1/2	18 3/4	\$4.40 preferred—		103 1/2	104
3.90 % preferred—	100	89	92	Montana-Wyo Gas Pipe Line Co—	5	a50 1/2	52 1/2	Pacific Power & Light Co com—		22 1/2	23 1/2
4.20 % preferred—	100	96	99	Mountain States Power com—	7.25	110	110 1/4	5 % preferred—	100	104	107
Iowa Southern Utilities com—	15	20 1/2	20 1/2	Mountain States Tel & Tel—	100	2 1/2	3	Pacific Public Service com—		a21 1/2	22 1/4
\$1.76 convertible preferred—	30	40 1/4	—	Rights (expire 4-30)—		2 1/2	3 1/2	\$1.30 first preferred—		a28 1/2	29 1/4
Jacksonville Gas Corp—	5	k38 1/2	—	Muscle Shoals Natural Gas—		53	55	Pacific Telephone & Telegraph—	100	118 1/4	119 1/2
Jamaica Water Supply com—		31 1/2	32 1/4	Narragansett Elec 4 1/2 % pfd—	50	53	53	6 % preferred—	100	144	145
5 % preferred—		98 1/2	—	4.64 % preferred—	50	53	53 1/4	Panhandle Eastern Pipe Line—		77	77 1/4
Jersey Central Power & Light—		95	96 1/2	National City Lines—	1	16 1/2	17	Common		101	102
4 % preferred—	100	34 1/2	35	National Fuel Gas—	1	16 1/2	16 1/2	4 % preferred—	100	8	8 1/4
Kansas City Pow & Lgt common—		102	103 1/2	National Power & Light Co ex-dist—		95c	1.10	Peninsular Telephone Co—		36 1/2	36 1/4
3.80 % preferred—	100	103 1/4	104	Nevada Nat Gas Pipe Line Co—		11 1/2	—	Common		23 1/2	23 1/2
4 % preferred—	100	106 1/2	107	Common	1	31	—	\$1 preferred—	25	29	29 1/2
4.20 % preferred—	100	106 1/2	107	Units (one share of common		x74	—	\$1.30 preferred—	25	28 1/2	29
4.60 % preferred—	100	12 1/2	13 1/2	and one share of preferred)—		11 1/2	—	\$1.32 preferred—	25	28 1/2	29
Kansas City Public Service Co—		43	44	New Bedford Gas & Edison Lt—	25	14 1/2	14 1/2	Penn Ohio Gas Co—	10c	1 1/2	2 1/2
Common	1	42 1/4	44 1/4	New England Electric System—	x	15 1/2	16 1/2	Pennsylvania & Southern Gas—	25c	2 1/2	—
5 % preferred—	70	101 1/2	106	New England Gas & Elec Assn—		114	—	6 1/2 % preferred A—	100	90	96
Kansas Gas & Electric common—		101 1/2	106	Common shs of bene int	8	133	137	Pennsylvania Electric Co—		103	—
4 1/2 % preferred—	100	101 1/2	106	4 1/4 % conv pfd shares	100	103	105	4.40 % preferred series B—	100	89 1/2	91
4.28 % preferred ser A—	100	101 1/2	106	of beneficial interest—	100	103	105	3.70 % preferred series C—	100	98	—
Kansas-Nebraska Nat Gas com—	5	25 1/2	25 3/4	New England Power Co \$6 pfd—	100	a7 1/4	8	4.05 % preferred series D—	100	105	—
\$5 preferred—	99	105	106	4.60 % preferred—	100	118 1/2	119	4.70 % preferred series E—	100	104	—
Kansas Power & Light com—	8.75	19 1/2	19 3/4	New England Pub Service—		26 1/2	28	4.50 % preferred series F—	100	105	—
4 1/2 % preferred—	100	106 1/2	107	New England Tel & Tel—	100	57	59	Pennsylvania Gas Co—		15 1/2	16 1/2
5 % preferred—	100	106 1/2	107	New Haven Gas Co—	25	56	57	Penna Gas & Elec Corp \$7 pfd—		a—	—
Kentucky Utilities com—	10	20 1/2	21 1/4	New Haven Water Co—	50	46	47	Class B—		a—	—
4 1/2 % preferred—	100	104	104 1/2	New Jersey Natural Gas Co com—	10	96	100	Pennsylvania Power Co—		101	102
Kings Co Lighting common—		12	12 1/2	6 % preferred—	20	96	98	4 1/4 % preferred—	100	101	102
4 % preferred—	50	39 1/4	39 3/4	Units	46	46	47	4.24 % preferred—	100	41 1/4	41 1/4
La Crosse Telephone Corp—	10	12 1/2	13 1/2	New Jersey Pwr & Lt 4 % pfd—	100	96	100	3.35 % preferred—	100	80	82
Laclede Gas Co—	4	10 1/2	10 3/4	4.05 % preferred—	100	96	98	4.40 % preferred—	100	106	106 1/2
Lake Superior Dist Power com—	20	34 1/4	36 1/4	New Jersey Water Co—		80	84	4 1/4 % preferred—	100	107	107 1/2
5 % preferred—	100	n102	105	\$4.25 series A preferred—		81	84	4.60 % preferred—	100	105 1/2	106 1/2
Lawrence Electric Co—	10	29 1/2	31 1/2	New Orleans Public Serv com—	1	105	—	Pennsylvania Water & Pwr com—		37 1/2	38
Lawrence Gas Co—	10	8 1/2	10	4 1/4 % preferred—	100	36 1/4	38 1/4	\$5 preferred—		105	—
Lincoln Tel & Tel Co com—	16 1/2	30 1/2	32	Newport Electric Corp com—	20	79	—	Peoples Gas Light & Coke—	100	140 1/4	141 1/2
5 % preferred—	100	112	115								

PUBLIC UTILITY STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Potomac Edison Co 3.60% pfd	100	83	—	Southern & Atlantic Teleg (gtd)	25	16	18	Transcontinental Gas Pipe Line	50c	22%	23%
4.70% preferred series B	100	101	—	Southern Calif Edison com	25	x40%	40%	Common	—	48%	49%
Potomac Elec Pow common	10	18 1/8	18 1/4	5% original preferred	25	47 1/2	48 1/2	\$2.55 preferred	—	18%	19%
3.60% preferred A	50	45	45 1/2	4.08% preferred	25	25 1/2	25 1/2	Tucson Gas Elec Lt & Power	5	15%	15%
3.60% preferred B	50	45	45 1/2	4.32% preferred	25	26 1/2	26 1/2	Twin City Rapid Transit (Minn)	—	45 1/2	47 1/2
Pottsville Water	25	57	—	4.48% conv preference	25	35	35 1/2	5% prior preferred	50	23%	23%
Power Corp of Canada Ltd com	—	38 1/4	38 1/2	4.56% conv preference	25	37 1/2	38 1/2	Common	10	108 1/2	109 1/2
6% 1st preferred	100	110	—	4.88% preferred	25	27 1/2	28 1/2	\$4.50 preferred	—	102	103
Providence Gas Co	—	9	9 1/2	Southern California Water com	5	11 1/2	12	\$4 preferred	—	89	94
Puoco Development Warrants	—	6 1/2	6 3/4	5.44% conv preference	25	27 1/2	28 1/2	\$3.70 preferred	—	91 1/2	93 1/2
Public Electric Light Co	—	90	—	Southern Colorado Power Co	—	13 1/2	13 1/2	\$3.50 preferred	—	36%	37 1/2
6% preferred	100	90	—	Southern Company	5	16%	16 1/2	Union Gas Co of Canada	—	40	—
Public Service Co of Colorado	10	34 1/2	34 3/4	Southern Indiana Gas & Elec	—	26 1/2	26 1/2	Union St Ry (New Bedford)	100	—	—
4 1/4% preferred	100	102 1/2	103	Rights (expire April 8)	—	—	—	Union Telephone Co (Mich)	—	50	—
Public Service of Indiana com	—	38 1/4	38 1/2	4.80% preferred	100	107	109	\$2.75 preferred	50	47 1/2	—
3.50% preferred	100	89	90 1/4	Southern Natural Gas Co	7 1/2	31 1/2	31 1/2	\$2.70 preferred	50	47	—
4.32% preferred	25	26 1/2	26 1/2	Southern New England Tel	25	35 1/2	37 1/4	\$1.44 preferred	50	24 1/2	—
4.90% preferred	25	27 1/4	28 1/4	Southern Union Gas Co com	1	18	18 1/4	United Corporation (Del)	1	5 1/2	5 1/2
Public Serv of New Hampshire	10	29 3/4	31 1/4	\$1 conv preference common	1	17 1/2	—	United Gas Corp	10	28 1/2	28 1/2
Common	100	76	77	Southern Utah Power Co	—	15 1/2	15 1/2	United Gas Improvement com	13 1/2	33%	34
3.35% preferred	100	105	—	Southwest Gas Producing	1	11 1/2	13	4 1/4% preferred	100	101	103
5.40% preferred	100	12	12 1/2	Southwest Natural Gas	10c	5 1/4	5 1/2	United Illuminating Co	—	46 1/4	48 1/4
Public Service Co of New Mexico	5	12	12 1/2	Southwestern Electric Service	1	17 1/2	18 1/2	United Power & Transportation	—	6	—
5% series A preferred ww	100	104	—	Southwestern Gas & Elec Co	—	—	—	Co (N J) stamped	—	—	—
Public Service of Oklahoma	—	95	97	5% preferred	100	108	—	United Telephone Co of Pa	—	n92	—
4% preferred	100	105	—	4.65% preferred	100	103	—	4 1/2% preferred series A	100	10	—
4.65% preferred	100	105	—	Southwestern Public Service Co	—	—	—	United Traction (Albany)	—	10	—
Public Service El & Gas Co com	—	27	27 1/4	Common	1	25	25 1/2	United Transit Co common	1	3 1/2	3 1/2
\$1.40 div preference com	—	27 1/4	27 3/4	4.15% preferred	100	98	99 1/2	5% conv preferred	50	41	43
4.08% preferred	100	102 1/2	103	3.90% preferred	100	92 1/2	94 1/2	United Utilities Inc	10	17 1/2	18
4.70% preferred	100	106 3/4	108	3.70% preferred	100	85	88	Upper Peninsula Power common	9	18 1/2	19 1/4
Puget Sound Power & Light Co	10	27 3/4	29 1/4	4.60% preferred	100	103 1/2	—	5 1/4% preferred	100	92	97
Quebec Power	—	22	24 1/2	Southwestern States Telephone	1	18 1/2	18 1/2	Utah Power & Light Co	—	36 1/2	37
Republic Service Corp	5	6	—	\$1.32 conv preferred	25	26	26 1/2	Virginia Electric & Power com	10	29 1/2	29 1/2
Rio Grande Valley Gas Co	—	2 1/2	2 1/2	Springfield Gas Light Co	25	29 1/2	32	\$5 preferred	100	114 1/2	115
(Texas Corp) vtc	1	12 1/4	12 1/2	Stamford Water	20	40	—	\$4.20 preferred	100	104 1/2	105 1/2
Roanoke Gas Co (Va)	5	43 1/4	44 1/4	Standard Gas & Electric Co	—	12 1/2	12 1/2	\$4.04 preferred	100	101	102 1/2
Rochester Gas & Electric com	—	97	98	Standard Power & Light com	1	14 1/4	14 1/4	Virginia Ferry Corp vtc	—	81	—
4% preferred series F	100	99 1/2	100 1/2	Class B	—	13 1/2	14 1/2	Washington Gas & Elec Co	—	20	21
4% preferred series H	100	105	106 1/2	Syracuse Transit Corp	—	17	19	Washington (D C) Gas Light	—	33 1/4	33 1/4
4% preferred series I	100	105	106 1/2	Tampa Electric Co common	—	54	54 1/2	Common	—	113	—
4% preferred series J	100	15 1/2	15 1/2	4.32% series A preferred	100	105	106	\$4.25 preferred	—	99	101
4.10% preferred series K	100	99	103	Telephone Bd & Share class A	—	33	—	Washington Water Power Co	—	28 1/2	28 1/2
Rochester Telephone Corp	10	3 1/4	3 1/2	7% 1st preferred	100	165	—	West Coast Telephone Co	10	17 1/2	17 1/2
Rochester Transit Corp	—	13 1/2	14 1/2	New common	1	17 1/2	17 1/2	West Ohio Gas Co	5	13 1/2	13 1/2
Rockland Light & Power Co com	10	100	—	New 5% preferred	20	16 1/2	16 1/2	West Penn Electric Co	—	39 1/2	39 1/2
4.65% preferred series A	100	21 1/2	21 1/2	Tennessee Gas Transmission Co	—	23 1/2	23 1/2	West Penn Power Co common	—	109	109 1/2
St. Joseph Light & Power	—	101	—	Common	5	91	93	4 1/2% preferred	100	103 1/2	103 1/2
Common	100	8	8 1/2	4.10% preferred	100	93	95	4.20% preferred series B	100	101	102 1/2
5% preferred A	100	15%	15%	4.25% preferred	100	94	96	4.10% preferred series C	100	110	112
San Antonio Transit Co	1	24	24 1/2	4.60% preferred	100	94	96	West Texas Utilities \$6 pfd	—	41	43
San Diego Gas & Elec Co com	10	22	22 1/2	4.64% preferred	100	95	97	West Virginia Water Service com	—	95	98
5% preferred	20	21	21 1/2	4.65% preferred	100	100	102	\$4.50 preferred	—	96	—
4 1/4% preferred	20	37	37 1/2	5.10% preferred	100	102	104	\$5 preferred	—	25	23 1/4
4.40% preferred	20	32 1/2	33 1/2	5.25% preferred	100	104 1/2	106	4.80% preferred	25	27 1/2	29
San Jose Water Works com	25	29 1/4	30 1/4	5.85% preferred	100	103	103 1/4	5% preferred	25	25	26
4% preferred series A	25	24 1/2	25 1/4	Tennessee Natural Gas Lines	1	7 1/4	8	5 1/2% conv preferred	25	28 1/2	29 1/4
4% conv preferred series B	25	29 1/4	30 1/4	Tennessee Production Co	5	13	14	Western Massachusetts Cos	—	34 1/2	36
4.70% conv preferred series C	25	29 1/4	30 1/4	Texas Eastern Production Corp	5	7 1/2	8	Western Union Telegraph Co	10	38%	38%
4.70% conv preferred series D	25	29 1/4	30 1/4	Texas Eastern Transmission com	7	21	21 1/4	Western Utilities Corp	1	2 1/2	—
Savannah Electric & Power Co	—	103	—	4.50% convertible preferred	100	104	105 1/2	Westpan Hydrocarbon Ltd	—	14 1/4	14 1/4
5.36% preferred	100	a20 1/4	20 3/4	4.75% conv preferred	100	101 1/4	102	Wisconsin Electric Power com	10	141	142
Scranton Electric common	5	a80	81 1/2	5.50% 1st preferred	100	103	103 1/4	6% preferred (1897 series)	100	100	89
3.35% preferred	100	16 1/4	16 1/2	Texas Electric Service Co	—	99	102	3.60% preferred	100	15 1/2	16 1/4
Scranton-Spring Brook Water	—	85 1/2	86 1/2	\$4 preferred	—	108	—	Wisconsin Hydro-Electric	12	100	100
Service Co common	—	20 1/2	21	\$4.56 preferred	—	106	—	Wisconsin Michigan Power	—	100	n102
4.10% preferred	100	41 1/4	42	\$4.64 preferred	—	106	—	4 1/2% preferred	100	22 1/2	23 1/4
Scranton Transit	1	55	—	Texas Gas Transmissn Corp com	5	17 1/2	17 1/2	4% preferred	100	105	106 1/2
Seattle Gas Co	10	33 1/2	33 3/4	5.40% preferred	100	101 1/2	—	4.80% preferred	100	104 1/2	—
Shawinigan Water & Power	—	115	—	Texas Illinois Natural Gas	—	19 1/4	20 1/2	Wisconsin Public Service Corp	—	10	20
Shreveport Railways	15	12	13	Pipeline Co	1	108 1/4	110 1/4	5% preferred	100	105	—
Sierra Pacific Power common	15	94	98	Texas Power & Light Co	—	108	110	5.04% preferred	100	105	106
6% preferred	100	16 1/4	16 1/2	\$4 preferred	—	99	—	Wolverine Power Co	—	2	2 1/4
South Atlantic Gas Co com	5	52 1/2	53 1/2	\$4.56 preferred	—	108 1/4	110 1/4	Worcester County Electric Co	—	100	104
5% preferred	100	18 1/2	19 1/4	\$4.84 preferred	—	108	110	4.44% preferred	100	46	7 1/4
South Carolina El & Gas com	4.50	96	—	Texas Southeastern Gas	2	6 1/4	6 3/4	Worcester Trans Associates	—	20	46
5% conv preferred	50	7%	8	Texas Utilities Co	—	50 1/4	51	York County Gas	20	31 1/2	33 1/2
South Jersey Gas Co	5	13	13 1/2	Third Avenue Transit Corp	—	1 1/4	2 1/4	York Water Co	10	—	—
South Pittsburgh Water	—	96	—	Three States Natural Gas	1	8 1/2	9 1/2				
4 1/4% preferred	100	13	13 1/2	Toledo Edison Co common	5	12 1/2	13				
Southeastern Public Service	10c	—	—	4 1/4% preferred	100	99 1/2	100 1/2				
Southeastern Telephone Co	10	—	—	4.56% preferred	100	104 1/2	106				

*Without par value. a Called for redemption, see page 65. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. z Ex-rights.

Investing Companies Stocks and Bonds

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "P" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks and Bonds—	Par	Bid	Ask	Stocks and Bonds—	Par	Bid	Ask	Stocks and Bonds—	Par	Bid	Ask
Aberdeen Fund Inc	25c	x1.01	1.10	Atlas Corporation common	5	29 1/2	29 1/4	Bowling Green Fund Inc	10c	8.48	9.17
Adams Express Co	1	31	31 1/2	Option warrants	—	6 1/2	6 1/4	British Type Investors class A	25c	20c	25c
Affiliated Fund Inc	1.25	5.11	5.53	Atlas Finance Co Inc	10	9 1/2	10 1/4	Broad Street Invest Corp	5	23.69	25.61
Allied Finance Co	5	28	30	Auto Finance Co	5	34 1/2	—	Budget Finance Plan com	50c	7 1/2	8
Allied Internat Investing Corp	1	2%	2 1/4	Automobile Banking	—	—	—	7% preferred	10	8 1/2	9
Ambassador Investment Corp pfd	—	2	—	Common	25c	5%	6	60c conv preferred	9	9	9 1/4
American Business Shares Inc	1	4.17	4.46	Class A common	25c	5%	6	Bullock Fund Ltd	1	25.16	27.56
Amer Elec Securities Corp com	1	1 1/2	3	\$1.50 preferred	25	20	21	Byllesby (H M) & Co common	10c	3 1/2	3 1/2
\$1 participating pfd	1	3 1/4	4 1/4	Conv pfd series A	10	11 1/4	12 1/2	5% preferred	25	19 1/2	20 1/4
American Elec Shares com	—	2 1/2	—	6% convertible B preferred	10	9 1/2	10	Canada General Fund Inc	—	x9.55	10.32
Preferred	35	—	—	Axe-Houghton Fund A Inc	1	9.86	10.66	Canadian Fund, Inc	1	12.21	13.21
American European Securities	—	28	29 1/2	Axe-Houghton Fund B Inc	5	19.31	20.99	Capital Administration class A	1	a30	—
American Express Co	10	19%	19 1/4	Axe-Houghton Stock Fund Inc	1	3.10	3.39	Class B	1c	a5 1/4	—
American General Corp	10c	3 1/4	3 1/2	Bankers Securities Corp com	50	140	155	\$3 preferred series A	10	a56	—
American International Corp	—	1									

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks and Bonds—			Stocks and Bonds—			Stocks and Bonds—		
Par	Bid	Ask	Par	Bid	Ask	Par	Bid	Ask
Christiana Securities common	100	7,680	7,780	Group Securities Inc (Continued)				
Preferred	100	137	141	Common (The) Stock Fund	1c	9.10	9.97	National Securities Series—
CIT Financial Corp common	100	33 1/4	33 3/4	Electronics & Electrical				Balanced series
2 1/2% debentures 1959	A-O	99 1/2	100	Equipment Shares	1c	5.27	5.79	Bond series
4% debentures 1960	J-J	104 1/4	105 1/2	Food Shares	1c	5.41	5.94	Preferred stock series
City Investing Co common	5	10 1/2	11	Fully Administered Shares	1c	7.98	8.75	Income series
5 1/2% preferred	100	99 1/2	102 3/4	General Bond Shares	1c	8.70	9.53	Speculative series
4s conv debs 1961	J-D	99 1/4	99 3/4	Industrial Machinery Shares	1c	9.55	10.46	Stock series
Collateral Bankers Inc—				Institutional Bond Shares	1c	9.43	9.82	Growth Stock series
7s series C 1959	Q-Mar	117	—	Merchandising Shares	1c	8.56	9.38	National Shares Corp
Collateral Loan Co	100	76	—	Mining Shares	1c	6.27	6.88	Natural Resources Fund Inc
Colonial Acceptance Corp—				Petroleum Shares	1c	7.62	8.35	Natural Resources of Canada
Class A common 1st series	1	2 3/4	2 3/4	Railroad Bond Shares	1c	2.82	3.11	Fund Inc
Colonial Fund Inc	10	21 1/2	21 1/2	Railroad Equipment Shares	1c	4.36	4.79	New England Fund
Commercial Banking Corp com	1	5 1/2	5 1/2	Railroad Stock Shares	1c	7.91	8.67	Niagara Share Corp
\$1.20 prior preferred	10	16 1/2	—	Steel Shares	1c	7.25	8.06	North Amer Accept Corp class A.1
5s sub debentures 1963	J-J	82	86	Tobacco Shares	1c	3.87	4.26	North American Trust Shares—
Commercial Credit Co com	10	42	42 1/2	Utilities Shares	1c	7.71	8.45	Series 1955
3 1/4% notes due 1961	J-D	101 1/2	102	Growth Companies Inc	1	12.05	13.18	Series 1956
3 1/2% notes due 1965	J-D	102 1/2	105	Growth Industry Shares Inc	1	28.87	29.61	Series 1958
3 1/2% conv notes due 1973	F-A	103	104	Guardian Mutual Fund Inc	1	12.38	12.76	North River Securities (N Y)
Commonwealth Investment	1	7.13	7.75	Haydock Fund, Inc	*	119.93	—	Northern New England Co—
Commonwealth Loan 4% pfd	100	83	—	Heller (W E) & Co common	2	20	20 1/2	Trust shares
Composite Bond & Stock Fund Inc.1	1	15.87	17.25	5 1/2% preferred	100	100	101	Northwest Bancorporation com
Composite Fund Inc	1	13.10	14.24	4% preferred	100	74	75	4.20% conv preferred
Concord Fund Inc	2	12.97	14.02	Home Finance Group	1	4 3/4	5 1/4	Oceanic Trading Co Inc
Consolidated Investment Trust	1	29 1/2	30 1/4	Household Finance Corp com	*	50 1/2	51	Oklahoma Texas Trust class A
Consumers Credit Service—				3 1/4% preferred	100	94 1/2	96	Class B
Deb 6s A July 1962	Q-Jan	98	100	4% preferred	100	101	102 1/2	Overseas Securities Co
Continental Commercial Corp	1	5 1/2	6	4.40% preferred	100	104	105 1/2	Pacific-American Investors com
Crown Finance Co Inc class A	1	1 1/2	1 1/2	2 1/4s s f debs 1970	J-J	97	98	\$1.50 preference
Crum & Forster common	10	49 1/2	51	3 1/2s debentures 1958	M-S	103 1/2	—	Pacific Finance Corp common
8% preferred	100	119	—	4 1/2s debentures 1968	M-S	107 1/2	—	5 1/2s debs (subord) 1973
Crum & Forster Securities Corp—				Hudson Fund Inc	10	12.40	13.41	4s debentures 1959
Common class B	10	52	—	Huron Holding Corp	10c	54c	59c	Pennsylvania Bankshares & Sec
7% preferred	100	112	—	Hydro Electric Securities Corp	*	4 1/2	5	Petroleum Corp of America
de Vegh Income Fund Inc	1	10.97	11.08	Income Foundation Fund	10c	2.01	2.19	Petroleum & Trading Corp—
de Vegh Mutual Fund Inc	1	42.73	43.16	Incorporated Investors Inc	1	11.18	12.09	\$1 partic pfd class A
Delaware Fund Inc	1	16.94	18.62	Industrial Bank of Commerce	10	35 1/2	37	Philadelphia Fund Inc
Diversified Funds Inc—				Institutional Shares, Ltd—				Pine Street Fund Inc
Readjustment Program—				Growth Fund Shares	1c	15.34	16.78	Pioneer Finance Co com
New funds organized				Institutional Bank Fund	1c	87c	96c	6% conv preferred
Diversified Growth Stock Fund	1	8.13	—	Institutional Insurance Fund	1c	1.26	1.38	Pioneer Fund Inc
Diversified Investment Fund	1	7.14	7.82	Institutional Foundation Fund	1c	16.34	17.86	Putnam (Geo) Fund
Diversified Trustee Shares ser C	1	7.15	—	Insuranshares Clis Inc (Md)	1	16 1/2	17 1/2	Railway & Util Invest class A
E shares	2.50	x10.30	11.80	Investment Co of America	1	6.46	7.03	Ridge Realization Corp
Dividend Shares Inc	25c	1.98	2.18	Investment Trust of Boston	1	12.68	13.86	Ritter Finance Co class B com
Domestic Finance Corp common	1	6 1/4	6 1/2	Investors Management Fund Inc	1	a	—	Subord deb 5 1/2s ww 1966
5% conv preferred	25	23 1/2	24 1/2	Investors Royalty Co	1	3 1/2	3 3/4	Royalties Management Corp
Dreyfus Fund Inc	1	11.08	12.04	Investors Trust Co (RI) common	25	120	130	Schoellkopf Hutton & Pomeroy
Eastern States Corp common	1	9 1/2	9 1/2	\$2.50 preferred	25	40	—	Souder, Stevens & Clark—
\$7 preferred series A	*	152	156 1/2	Jefferson Custodian Funds Inc	1	5.50	6.03	Common Stk Fund
\$6 preferred series B	*	142	145	Johnston (The) Mutual Fund Inc.1	1	31.79	32.43	Seaboard Finance Co common
Eaton & Howard Balanced Fund	1	33.30	35.61	Keystone Custodian Funds, Inc—				\$5.75 s f preferred
Eaton & Howard Stock Fund	1	26.87	28.52	B-1 Investment Bond Fund	1	27.06	28.24	\$2.12 conv preferred
Emerson Mutual Fund, Inc.	1	4.92	5.38	B-2 Medium-Grade Bond Fund	1	x24.53	26.77	Securities Acceptance Corp com
Equitable Credit Corp—				B-3 Low Priced Bond Fund	1	18.54	20.23	5% preferred A
20c partic preferred	2	4 1/2	4 3/4	B-4 Discount Bond Fund	1	10.72	11.70	Securities Corp General
Equity Corp common	10c	2 1/2	2 3/4	K-1 Income Pfd Stock Fund	1	17.63	19.24	Selected American Shares Inc
\$2 convertible preferred	1	36 1/2	36 1/2	K-2 Speculative Pfd Stk Fund	1	8.78	9.58	Selected Industries Inc—
Equity Fund Inc	20c	5.36	5.55	S-1 High-Grade Com Stk Fund	1	12.45	13.59	\$1.50 conv preferred
Family Finance Corp common	1	18	18 1/2	S-2 Income Com Stk Fund	1	9.38	10.24	2 1/2s debentures 1961
4 1/2% conv pref series A	50	60	62	S-3 Speculative Com Stk Fund	1	x8.82	9.63	Shareholders Trust of Boston
5% conv preference series B	50	53 1/2	55 1/2	S-4 Low Priced Com Stk Fund	1	6.75	7.37	Shawmut Association
Fidelity Fund Inc	1	18.72	20.24	Knickerbocker Fund	1	5.81	6.37	Southern Industries Fund Inc
Financial Industrial Fund Inc	1c	2.65	2.90	Lehman Corporation	1	35 1/2	36	Southwestern Investm't Co com
First Bank Stock Corp	10	27	28 1/2	Lexington Trust Fund Shares	1	10.00	10.93	5% conv preferred
First Boston Corp	10	39	41	Liberty Loan Corp class A com	5	18 1/2	19 1/2	Sovereign Investors Inc
First York Corp	10c	43 1/2	—	90c conv preferred 1949 series	10	18 1/2	—	Special Investments and
Formula Fund of Boston—				90c conv pfd (1952 series)	10	15 1/2	16 1/2	Securities Inc common
Beneficial interest shares	1	10.87	11.91	Lincoln Service Corp	1	32	—	4 1/4% preferred
Founders Mutual Fund	*	8.94	9.72	(Wash D C) common	1	32	—	State Loan & Finance Corp—
Franklin Custodian Funds—				\$1.50 preferred ww	*	29 1/2	—	Class A
Bond series	1c	7.68	7.43	\$1.50 preferred xw	*	21 1/4	—	6% preferred
Preferred stock series	1c	6.73	7.37	Loomis Sayles Mutual Fund	*	x38.68	—	8% conv pfd series A
Utilities series	1c	6.98	7.65	Managed Funds—				5s s f subord debs 1960
Income (Balanced Fund) series	1c	5.14	5.63	Agricultural shares	1c	3.69	4.07	State Street Investment Corp
Common stock series	1c	7.08	7.76	Automobile shares	1c	3.80	4.19	Stein Roe & Farnum Fund Inc
Fulton Industrial Securities—				Business Equipment shares	1c	2.81	3.10	Talcott (James) Inc common
Units	48	52	—	Electrical Equipment shares	1c	4.63	5.10	4 1/2% preferred
Fundamental Investors Inc	2	21.00	23.01	General Industries shares	1c	3.22	3.55	Television-Electronics Fund Inc
Futures Inc	2	2.43	2.64	Non-Ferrous Metals	1c	3.71	4.09	Texas Fund Inc
Gas Industries Fund Inc	1	20.46	22.12	Paper shares	1c	5.46	6.01	Time Finance Co common
General Acceptance Corp com	1	11 1/4	11 1/4	Petroleum shares	1c	5.05	5.56	60c preferred
\$1 preferred	*	13	14	Steel shares	1c	4.27	4.70	Tobacco & Allied Stocks Inc
\$1.50 preferred	*	21	22 1/2	Transport shares	1c	2.73	3.01	Tobacco Securities Trust Ltd—
5% conv subord debs 1967	J-J	101 1/2	102 1/2	Manhattan Bond Fund Inc	10c	7.98	8.75	Am dep rets ordinary reg
General America Corp	1	390	400	Marine Midland Corp com	5	13 1/2	13 1/4	Am dep rets deferred reg
General American Investors com	1	23 1/2	23 3/4	4 1/2% conv preferred	50	56 1/2	56 3/4	Towne Mines Corp common
\$4.50 preferred	100	106	107	Massachusetts Investors Trust—				\$1.75 prior preferred
General Capital Corp	1	65.50	70.43	Shares of beneficial interest	1	x21.36	23.09	Transamerica Corp
General Contract Corp com	2	13 1/4	14 1/4	Mass Investors Growth Stock	1	19.38	20.95	Tri-Continental Corp common
5% preferred series B	20	17	—	Fund Inc	1	19.38	20.95	Warrants
5% preferred series C	100	80	—	Massachusetts Life Fund—				\$6 preferred
6% conv preferred	10	11 1/4	11 1/2	Units of beneficial interest	1	30.10	32.37	2 1/2s debentures 1961
General Finance common	1	9 1/2	10	Merchants Acceptance Corp com	*	16 1/2	—	Union Investment Co
5% preferred series A	10	9	9 1/4	Class A	1	17	17 1/2	United Accumulative Fund
4% conv preferred series C	50	33 1/4	34	5 1/2s s f subord debs 1966	M-S	100	—	United Continental Fund
4s subordinated debs 1960	F-A	100	—	Model Finance Service class A	1	4 1/2	5	United Income Fund
4s sub deb B 1961	A-O	100	—	Monarch Royalty Corp class A	1	2 1/2	3 1/2	United Science Fund
General Investors Trust	x5.78	6.28	—	Monroe Loan Society class A	1	2 1/2	2 1/2	U S & Foreign Securities com
General Motors Acceptance				Morris Plan Corp of America	10c	7 1/2	7 1/2	\$4.50 1st preferred
4s debentures 1958	J-J	104	104 1/2	\$2.25 preferred series A w w	1	39 1/2	40 1/2	U S & International Securities
3 1/2s debentures 1961	M-S	103 3/4	104	Mutual Fund of Boston, Inc	1	15.08	16.39	\$5 1st preferred with warrants
General Public Service common	10c	3 1/2	3 3/4	Mutual Investment Fund	1	8.01	8.80	Value Line Fund Inc
\$4 convertible preferred	*	75	80	Mutual Shares Corp	1	x12.95	—	Value Line Income Fund Inc
\$6 preferred	*	104	—	Mutual System common	1	3	3 1/2	Van Strum & Towne Stk Fund
General Realty & Utilities com	10c	12 1/2	13	6% preferred	25	20 1/2	—	Wall Street Investing Corp
4s conv inc debs 1969	M-S	92 1/2	96 1/2	Mutual Trust Inc—				Wasatch Corp common
General Tin Investments Ltd	x1	1 1/4	1 1/2	Shares of beneficial interest	1	10.59	11.51	Deb 6s series A 1963
Group Securities Inc—				Nation Wide Secur Co Inc (Md)	1	16.19	17.38	Washington Mutual Inv Fund Inc
Automobile Shares	1c	7.22	7.92	National Aviation Corp	5	26 1/2	26 1/2	Webster Investment Co Inc
Aviation Shares	1c	12.06	13.21	National Industrial Loan Corp—				Wellington Fund
Building Shares	1c	10.28	11.26	4-6s 1967	J-J	48	—	Whitehall Fund Inc
Capital Growth Fund	1c	6.77	7.42	National Investors Corp	1	13.00	14.05	Windsor Investment Co
Chemical Shares	1c	9.09	9.86	Nat'l Securities & Research Corp	1	15	17	Workers Loan Co (Pa)—
								Class A

*No par. †Net asset value. a Called for redemption, see page 65. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

Industrial and Miscellaneous Securities

Under the heading "Industrial and Miscellaneous Securities" we include all issues which do not appear under the previous three headings, namely "Railroads," "Investing Companies" and "Public Utilities." In the case of stocks, however, we put "Textiles," "Mines" and "Real Estate Trust Securities" under separate heads, then follow with the rest of the "Industrial and Miscellaneous."

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask		
INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS BONDS										
Abitibi Power & Paper—			Crane Co 3 3/4s debs 1977—	M-N	103 1/4	104	Holt (Henry) & Co 5s 1969—	M-N	77	—
1st 3 1/2s series A 1967—	A-O	100	Crucible Steel Co 3 3/4s 1966—	M-N	97	—	Houdaille-Hershey Corp 3s 1960—	M-S	99	—
Conv deb 4 1/4s 1961—	J-D	104 3/4	Cudahy Packing Co—				Hudson Coal 1st 5s 1962 A—	J-D	91 1/4	92
ACF-Brill Motors Co—			1st mtg s f 2 1/2s ser C 1967—	M-N	96	—	Hydraulic-Press Brick Co—			
6s income debs Dec 31 1969—		188 1/2	Dairymen's League—				5 1/2s debentures 1977—	J-J	79	81
Airline Foods Corp 5s debs 1961—	F-A	76	Certifs 4s May 1 1958—		99	—	Ilseer Steel Corp 6s 1948—	F-A	1135	—
5s s f debs 1962—	F-A	75	Certifs 4s April 1 1959—		97	100	Imperial Oil Ltd—			
Allied Chem & Dye 3 1/2s 1978—	A-O	104 1/2	Certifs 4s April 1 1960—		95	99	3s s f debs 1969—	J-D	97 1/2	98 1/2
Allis-Chalmers Mfg Co 2s 1956—	M-S	99 1/2	Certifs 4s April 1 1961—		94	98 1/2	Independent Brewing 6s 1955—	J-J	101	102
Aluminum Co of Amer 3 1/2s 1964—	F-A	103	Certifs 4s April 1 1962—		93	98	Indiana Limestone 4s 1975—	J-J	169	71
Aluminum Co of Canada Ltd—			Certifs 4s April 1 1963—		92	98	Indiana Steel Products—			
1st 3 1/2s ser A 1974—	M-N	101	Certifs 4s April 1 1964 w l—		90	97	5s s f debs 1957 ex-warrants—	J-D	99	101
3 1/2s s f debs 1970—	M-N	106	Deere & Co 2 1/2s debs 1965—	A-O	100 1/4	101	Inland Steel Co—			
4 1/2s s f debentures 1973—	M-S	103 3/4	3 1/2s debentures 1977—	J-J	102 3/4	103 1/2	1st mtg 3.20s ser I 1982—	M-S	103	—
American Airlines Inc 3s 1966—	J-D	93 1/4	Deerfield Packing 3 3/4s 1962—	F-A	96	—	3 1/2s conv debentures 1972—	M-S	108 3/4	108 1/2
Amer Bosch Corp 3 3/4s 1964—	M-N	96	Delta Airlines Inc 5 1/2s 1973—		95	96	Inter Minerals & Chemical Corp—			
Amer Box Board 4 1/4s 1961—	M-S	102	Devco & Reynolds Co 2 1/2s 1965—	A-O	98	—	3.65s conv subord debs 1977—	J-J	105 1/2	105 1/2
American Machine & Metals—			Devon-Leduc Oils Ltd 5s 1962—	J-J	95	103	Internat Refineries Inc—			
4 1/2s s f debentures 1959—	J-J	100 3/4	Dewey & Almy Chem 2 1/2s 1978—	J-J	86	—	5 1/2s subord s f debs 1961—	M-S	88	90
American Optical Co—			Diamond Alkali Co 3 3/4s 1978—	F-A	104	104 1/4	Interstate Oil Pipe Line Co—			
2 1/2s s f debs 1968—	M-S	100	Disney (Walt) Productions—				3 1/2s sf debs ser A 1977—	M-S	102 1/2	—
Amer Silica-Sand 3-5s 1973 ws—	M-S	103 3/4	4s debentures ser A 1960—	J-J	92	—	Isotta Fraschini 7s 1942 stamped—		187	—
American Tobacco 3s 1962—	A-O	101 1/2	Dodge Mfg Corp 4s debs 1962—	A-O	99	—	Kellogg (Charles C) & Sons Co—			
3s debentures 1969—	A-O	102	Dow Chemical 2.35s debs 1961—	M-N	98 1/4	99	S f 1st mtg 5s 1961—	J-J	90	—
3 1/2s debentures 1977—	F-A	102 3/4	3s conv subord debs 1982—	J-J	104 1/4	104 1/2	Kerr-McGee Oil Industries Inc—			
Ampal-Amer Palestine Trading—			Ekco Products Co—				4 1/2s conv subord debs 1968—	A-O	106 1/4	107 1/4
S f deb 3s 1958—	A-O	65	4s subord debs 1973—	A-O	111	112 1/2	Koppers Company—			
Angle-Lautaro Nitrate Corp—			European Mtg & Invest Co—				1st mtg 3s 1964—	A-O	101 1/4	—
1st mtg 4s Dec 31 1960—		90 1/4	7 1/2s income 1966—	M-S	16 1/2	8 1/2	Krueger & Toll—			
Anheuser-Busch Inc—			7s income 1967—	A-O	16 1/4	8 1/2	5s uniform cdfs of dep 1959—	M-S	2 1/4	3
3 1/2s debentures 1977—	A-O	103 1/4	Fairbanks Morse & Co—				Lehigh Coal & Navigation Co—			
A P W Products Co—			2 1/2s debentures 1967—	M-N	96	—	S f mtg 3 1/2s ser A 1970—	A-O	92 1/2	100 1/4
1st M & coll tr 5s 1966—	A-O	—	Fashion Park deb 5s 1963—	M-N	70	73	Lehigh Valley Coal—			
Armstrong Rubber Co—			Federal Coal 5s 1969 ws—		145	—	5s stamped 1964—		58 1/2	64
5 1/2s Conv subord debs 1974—	M-S	99 1/4	Federal Electric Products Co—				5s stamped 1974—		50 1/4	54
Ashland Oil & Refining Co—			6s subord inc debs ww 1968—	M-N	102 1/2	104 1/4	Leonard Tietz 7 1/2s 1946—	J-J	114 1/2	—
2s s f debentures 1965—	F-A	96 1/2	Federal Machine & Welder—				Lerner Stores Corp 3s 1967—	J-J	96	—
3s debentures 1970—	J-J	94	5s s f debs 1959 ww—	M-S	83	—	Libby McNeill & Libby—			
3 1/2s s f debentures 1971—		99	Finland Residential Mtg Bk—				2 1/2s debentures 1967—	F-A	97	—
Atlantic Coast Fisheries Co—			1st mtg stamped 5s 1961—	M-S	94 1/2	96 1/2	Lit Brothers—			
4 1/2s gen mtg & coll tr			Firestone Tire & Rubber—				4s s f debs (Subord) 1970—	M-S	93	—
conv 1958 with warrants—	M-N	85	3s debentures 1961—	M-N	102 3/4	103 1/2	Lorillard (P) Co—			
Atlantic Co deb 5s 1980—	F-A	73 1/2	2 1/2s debentures 1972—	J-J	96	—	3s debentures 1963—	A-O	101 1/2	101 1/2
Atlantic Ice Mfg 6s 1960—	A-O	86	3 1/2s debentures 1977—	M-N	—	104	3s debentures 1978—	M-S	96 1/2	99 1/2
Atlantic Refining Co—			First Bohemian Glass Works—				3 1/2s debentures 1978—	A-O	104 1/2	105 1/4
2 1/2s debentures 1966—	J-J	99 1/4	1st secured 7s 1957—	J-J	115	17	Ludman Corp—			
3 1/2s debentures 1979—	J-J	105 1/4	Firth Sterling Inc—				6s s f conv debs 1968—	M-N	95	98
Beaunit Mills Inc—			6s conv s f subord debs 1968—	J-D	106	107 1/2	MacFadden Publications 6s 1968—		93 1/2	95
5s conv subord debs 1972—	F-A	93	Flying Tiger Line Inc—				Macy (R H) & Co Inc—			
Ben-Hur Products Inc—			5 1/2s subord debs 1967—	J-J	80	87	2 1/2s s f debentures 1972—	M-N	98	—
5s s f debs 1966—	F-A	95	Food Fair Stores Inc—				Mading Drug Stores 6s 1961—	A-O	100	—
Benson & Hedges 4 1/2s 1967—	A-O	103	3s s f debentures 1965—	J-J	90	—	Manati Sugar Co—			
Bethlehem Steel Co—			4s s f debentures 1973—	F-A	101 1/2	—	1st s f 6s Feb 1 1957—	M-N	81 1/2	86
Purchase money 6s Aug '98—	Q-Feb	138	Food Machinery Corp—				Manchester Terminal—			
Bethlehem Steel Corp—			2 1/2s s f debs 1962—	M-S	94	96	1st income 3-6s 1957 ws—	A-O	189	—
Cons mtg 2 1/2s ser I 1970—	J-J	99 1/2	Food Machinery & Chemical Corp—				2nd income 4s 1963 ws Ann—	O	139	41
Cons mtg 2 1/2s series J 1976—	M-N	98	2 1/2s s f debs 1969—	F-A	97	98	Mansfield Min & Smelt 7s 1941—	M-N	1142	146
Cons mtg 3s series K 1979—	J-J	101 1/4	Footo Mineral Co—				Mathieson Chemical Corp—			
Borden (The) Company—			4s conv subord s f debs 1967—	A-O	153	154 1/2	4 1/2s subord debs 1987—	M-N	107 1/4	108 1/4
2 1/2s debentures 1981—	M-S	100 1/2	Fram Corp 6s conv s f deb 1966—	J-D	96	97	May Department Stores—			
Bristol-Myers Co—			Fruehauf Trailer Co—				2 1/2s s f debs 1972—	J-J	95	—
3s debentures 1968—	A-O	100 1/2	4 1/2s conv subord debs 1973—	J-D	104 1/2	105 1/2	3 1/2s s f debs 1978—	F-A	104 1/4	—
3 1/2s debentures 1977—	J-D	—	G G M Corp 5s 1958—		80	—	McKesson & Robbins Inc—			
British American Oil—			Gary (Theo) & Co 6s 1995—		96	100	3 1/2s debentures 1973—	M-S	103 1/4	—
3 1/2s conv deb 1961—	F-A	117	General Electric (Germany)—				Mead (The) Corp—			
3 1/2s conv deb 1962—	J-D	106	7s debs 1945—	J-J	1145	147	1st mtg 3s 1966—	J-D	95	—
Brown Shoe 3 1/2s debs 1971—	J-J	101 1/2	6 1/2s debs 1940—	J-D	1133 1/2	—	Merchants Refrigerat'n 5s 1972—	J-J	92	—
Brunner Manufacturing Co—			6s debs 1948—	M-N	1123 1/2	—	Mid-Continent Airlines Inc—			
6s subord conv debs 1968—	J-J	117	General Foods Corp—				4 1/2s conv debs 1963—	M-N	87	88
Burroughs Adding Machine Co—			3 1/2s debentures 1976—	J-J	103	105	Minneapolis-Honeywell Regulator—			
3 1/2s s f debs 1977—	J-D	101 3/4	General Motors Corp—				3.10s s f debentures 1972—	A-O	103	—
Bush Terminal 5s Jan 1955—	J-J	100 1/2	3 1/2s debentures 1979—	J-J	104 1/4	104 1/2	Minn Min & Mfg Co 2 1/2s 1967—	A-O	95 1/4	—
Bldg 1st 5s stamped 1960—	A-O	104 1/4	Gesruerel 6s debs 1953—	J-D	1131	—	Monmouth Park Jockey Club—			
Gen mtg 5s income 1982—	J-J	185	Gilchrist Co 4s s f debs 1965—	F-A	91	93	Cum deb income 6s 1954—	A-O	199 1/2	100
California Consumers Corp—			Glen-Gery Shale Brick Corp—				Monon Coal Co 5s 1955 (w s)—	Mar	121	—
1st lien 3-5s 1955—	J-D	86	5 1/2s 1st mtg w w 1971—	A-O	96	—	Morrell (John) & Co 3s 1958—	M-N	99 1/4	—
Canada SS Lines—			Glenmore Distilleries Co—				National Container 4 1/2s 1966—	M-S	101	—
1st 3 1/2s series A 1957—	M-S	101 1/4	4s sf debentures 1972—	F-A	97	98	National Dairy Products—			
Canadian Consol Grain Ltd—			Good Hope Steel & Iron Works—				2 1/2s debentures 1970—	J-D	100 1/2	101
1st s f 4s 1961—	A-O	92 1/4	7s mtg 1945—	A-O	1145	147	3s debentures 1970—	J-D	102 1/2	103
Canadian Natl (West Indies)			Goodrich (B F) Co—				3 1/2s debentures 1976—	J-D	103 1/2	104 1/4
Steamships Ltd guar 5s 1955—	M-S	104 1/2	1st mtg 2 1/2s 1965—	M-N	100 1/4	—	Natl Distillers Products Corp—			
Capital Airlines Inc—			Government Employees Corp—				3 1/2s s f debs 1974—	A-O	101	101 1/2
4s debs series A Sept 1960—		98	4 1/2s conv junior debs 1963—	J-D	160	170	National Gas & Oil Corp—			
Caribbean Sugar—			Graham-Paige Motors Corp—				4 1/2s 1st mtg 1973—	M-S	98	100
Cum inc 7s 1941 (part paid)—	F-A	140	4s conv debs 1956—	A-O	76	79	National Steel Corp—			
Case (J I) Co 3 1/2s debs 1978—	F-A	96 1/4	Grand Rapids Affiliated Corp—				1st mtg 2 1/2s 1982—	M-N	103	103 1/2
Caterpillar Tractor Co—			1st leasehold 5s 1955—	A-O	90	—	National Supply 2 1/2s debs 1967—	J-D	97 1/2	—
2s debentures 1956—	M-N	99 1/4	Grand Trunk Warehouse &				National Union Co 3s 1958—	J-J	85	—
Celanese Corp of America—			Cold Storage 1st 3s 1958 w-s—	A-O	194	—	Nova Scotia Steel & Coal—			
3s debentures 1965—	A-O	99 1/4	Without stock				1st conv s f 3 1/2s 1963—	J-J	96	97
3 1/2s debentures 1976—	A-O	103	Great Plains Development Co				Okla Miss Riv Prod Line Inc units—		57	58 1/2
Celotex Corp—			of Canada Ltd				Oregon Pulp & Paper 5s Jan 1966—		195 1/2	—
3 1/2s debentures 1960—	F-A	—	2 1/2, 3 1/2 and 4 1/2 notes due				Pacific Western Oil Corp—			
3 1/2s debs (1947 issue) 1960—	F-A	100 1/4	April '65 (2 1/2 to April '64)—		123	126	3 1/2s s f debentures 1964—	J-D	100 1/4	—
Cespedes Sugar 7 1/2s 1939—	M-S	121 1/2	Green River Steel Corp—				Panhandle Eastern Pipe Line—			
Champion Paper & Fibre Co—			Sub debs 3 1/2s July 1961—	J-D	—	65	See Public Utilities Bonds			
3s debentures 1965—	J-J	99 1/4	Greer Hydraulics, Inc—				Pathe Industries Inc—			
City Ice & Fuel Co—			5 1/2s conv debs 1965—	M-S	115	—	Conv subord deb 5s 1957—	M-N	90 1/2	—
2 1/2s debentures 1966—	J-D	94	Hammermill Paper 3s debs '65—	J-D	95	—	Peabody Coal Co—			
Colorado Fuel & Iron Corp—			Hanson-Van Winkle-Munning Co—							

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "F" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—		Bid	Ask	Bonds—		Bid	Ask	Bonds—		Bid	Ask
Pittsburgh Coke & Chemicals Co—	1st mtge 3 1/2s 1964—	M-N	100	—	Southern Production Co Inc—	—	—	Textron Inc (N Y) deb 4 1/2s 1958—	94	—	—
Pittsburgh Consolidation Coal—	3 1/2s debentures 1965—	J-J	101 1/2	—	3 3/4s debentures 1967—	M-S	99	99 1/2	Thompson Products 3 1/2s 1971—	A-O	102 1/2 103 1/2
Pittsburgh Plate Glass Co—	3 1/2s debentures 1967—	A-O	102 1/2	102 3/4	Spalding (A G) & Bros 5s 1989—	M-N	91	93	Toklan Royalty Corp—	—	—
Pittsburgh Steel Foundry Corp—	1st extended 6s 1955—	A-O	—	—	Sperry (The) Corp 3 1/2s 1969—	J-D	97	—	5s s f debts ww 1962—	J-J	98 1/2 100 1/2
Plantation Pipe Line Co—	2 1/2s s f debts 1970—	M-S	95	97 1/2	Staley (A E) Mfg 3 1/2s 1977—	J-J	103	—	Union Oil Co of California—	—	—
Plywood Inc—	6s s f debts ser A ww 1963—	A-O	90	—	Standard Coll Products Co—	—	—	—	2 1/2s debentures 1970—	J-D	98 1/2 99 1/2
Quaker Oats Co 2 1/2s debts 1964—	J-J	98 3/4	101	—	5s conv subord debts 1967—	J-D	93 1/2	95	3 1/2s conv debts (subord) 1972—	M-N	109 1/4 110
Quaker City Cold Storage Co Inc	of Pennsylvania 1st 4s 1973—	—	81	—	Standard Factors Corp—	—	—	—	Union Sulphur & Oil 4s 1978—	M-S	103 1/4 103 3/4
Railway Warehouse 4s (w-s) 1957	—	—	89	—	4 1/2s conv sub debts 1960—	J-D	86	91	Union Tank Car Co 4s 1973—	A-O	104 104 3/4
Ralston Purina Co—	3 1/2s s f debentures 1977—	A-O	102 1/2	103	Standard Ice 1st ext 2-6s 1957 Mar	—	1100	—	Union Terminal Cold Storage—	—	—
Rand's 6% s f debts 1957—	M-N	100	—	—	Standard Milling Co 3 1/2s 1961—	F-A	95	—	Debenture 5s 1962—	J-J	90
Reading Tube Corp—	6s s f debts 1971—	J-J	76	79	Standard Oil Co (Indiana)—	—	—	—	United Biscuit Co—	—	—
Republic Pictures deb 4s 1965—	J-D	159 1/2	61	—	3 1/2s conv debts 1982—	A-O	108 1/2	109	2 1/2s debentures 1966—	A-O	99 1/4 100
Reynolds (R J) Tobacco Co—	3s debentures 1973—	A-O	100 1/2	101 1/4	Standard Oil Co (N J)—	—	—	—	3 1/2s debentures 1977—	M-S	102 1/2
Rockland-Rockport Lime Co Inc—	1st income 6s 1955—	M-S	162	—	2 1/2s debentures 1971—	M-N	94 1/4	95	United Industrial Corp—	—	—
Rogers Pap Mfg reg deb 5s '56—	M-N	98	—	—	2 1/2s debentures 1974—	J-J	100 3/4	100 1/2	6 1/2s s f debts 1941—	M-N	1132
Ruhr Housing Corp 6 1/2s 1958—	—	1130	—	—	Standard-Thomson Corp—	—	—	—	6s mtge s f gold 1945—	J-D	1132
Sapphire Petroleum Ltd—	5s conv s f debts 1962—	J-J	74	76	5s s f debts w w 1967—	M-S	95	97	U S Rubber Co—	—	—
Scott Paper Co—	3s conv debts 1977—	M-S	149	—	Starrett Corp 5s 1966—	A-O	82	85	2 1/2s debentures 1976—	M-N	89
Seagram (Joseph E) & Sons—	2 1/2s debentures 1966—	J-D	95	98 3/4	Stauffer Chemical Co—	—	—	—	2 1/2s debentures 1967—	A-O	94 1/2 96
Seagram 2 1/2s debentures 1966—	J-D	—	100	—	3 1/2s debentures 1973—	M-S	—	106	Universal Pictures—	—	—
Service Pipe Line Co—	3.20s s f debentures 1982—	A-O	103 1/2	104	Steeple Rock Iron Mines Ltd—	—	—	—	3 1/2s s f debts 1959—	M-S	97 1/4 99
Shamrock Oil & Gas Corp—	3 1/2s sf debentures 1967—	A-O	103	—	5 1/2s deb 1957 (with stock)—	—	100 1/2	—	Utah Ice & Storage (Colo)—	—	—
Shell Union Oil Corp—	2 1/2s debentures 1971—	A-O	97	97 1/2	Stinnes (Hugo) Corp—	—	—	—	1st extd 4-5s 1954—	J-D	84 88
Siemens & Halske 6 1/2s 1951—	M-S	1137	—	—	7-4s 3rd stamped 1946	—	—	—	Van Norman Co 3s debts 1962—	J-J	95
Slesian-Amer Corp 7s 1941—	F-A	54 3/4	58	—	\$212.78 per \$1,000 redeemed—	—	1163	167	Vicana Sugar Co 6s 1955—	J-J	117 19
Sinclair Oil Corp—	3 1/2s conv subord debts 1983—	J-J	105 1/2	105 7/8	Stinnes (Hugo) Industries—	—	—	—	Victor Fuel 1st s f g 5s 1963—	J-J	19 1/2 10 1/2
Skelly Oil 3 1/2s debts 1965—	J-J	100 1/4	—	—	7-4s 2nd stamped 1946	—	—	—	Waltham Watch Co conv 5s inc	—	—
Socony-Vacuum Oil 2 1/2s 1976—	J-D	95 1/2	97 3/4	—	\$70.19 per \$1,000 redeemed—	—	1159	161	debs (Subordinated) 1975—	M-S	126 32
Solar Manufacturing Corp—	5s s f debts (w w) 1960—	F-A	13	—	Sun Chemical Corp 2 1/2s 1966—	F-A	93	—	Walworth Co—	—	—
South Coast Corp—	Cum inc sub deb 5s 1973—	—	76	78	Sun Ray Drug 3 1/2s debts 1961—	F-A	95	—	Conv 3 1/2s debts 1976—	M-N	71 1/2 72
1st (closed) mortgage	4 1/2s s f 1960—	J-D	96 1/2	97 1/2	Sunray Oil Corp—	—	—	—	Warren Petroleum Corp—	—	—
Southern Oxygen Co—	6% conv subord debts 1962—	—	118 1/2	20 1/2	2 1/2s debts 1966—	J-J	k92	Nov 4	3 1/2s conv debentures 1966—	A-O	108 1/4 108 3/4

a Called for redemption, see page 65. b Basis. c Ex-interest. f Flat price. k Last sale. n Nominal.

Securities Called for Redemption

We are attempting to indicate in this tabulation not ONLY the issues being called for redemption, but also the details of any contemplated mergers, purchase or exchange offers, special interest payments OR dissolutions of the various companies quoted in this Record.

BONDS

Beneficial Loan Corp. 4 1/2s due 1973, called on April 12 at 104 1/2.
 Benson & Hedges 4 1/2s due 1967, called on April 1 at 104.
 Capital Transit Co. 4s ser A due 1964, called on April 1 at 101.65.
 Danish Consolidated Municipal Loan 5 1/2s due Nov. 1, 1955, entire issue called for redemption on May 1 at 100.
 Nagsatuek RR. Co. 4s due May 1, 1954. Prepayment offer: immediate payment of principal and interest upon surrender of bonds.
 N. Y., N. H. & H. (Harlem River & Port Chester RR.) 4s due May 1, 1954. Prepayment offer: Funds for payment of principal and interest to maturity have been deposited with the United States Trust Co.
 Pittsburgh Steel Foundry 6s due 1955, called on April 1 at 102 1/2.
 Pittsburgh & West Virginia Ry. 4 1/2s series A 1958, called on June 1 at 100; 4 1/2s series B due 1959 and 4 1/2s series C due 1960, both called on April 1 at 101.
 Treasury 2 1/2s due June 15, 1955, optional 1952, entire issue called on June 15 at 100.
 Treasury 2 1/2s due June 15, 1956, optional 1954, entire issue called on June 15 at 100.
 United Transit Co. 4s due 1960, called on April 15 at 102.

STOCKS

American Power & Light. Final steps in dissolution, stockholders will receive 95 cents in cash for each share plus one share of Portland Gas & Coke Co. for each 43 shares held.
 Arkansas Natural Gas Corp. The common and class A are exchangeable for the common shares of Arkansas Fuel Oil Corp. and Arkansas Louisiana Gas Co.
 Atlantic Gulf & West Indies SS Lines 1st initial liquidating distribution paid on Nov. 16, 1953 of \$46 in cash and 7/1000 of a share of Western Pacific RR. common for each share held.
 Attapulug Minerals & Chemical plans merger with Edgar Bros. Co. to form new American Minerals & Chemicals Corp.

Bareco Oil Co. may dissolve and reorganize. If approved assets are to be transferred to Bareco Wax Co.
 Bearings Co. of America. Stockholders approved merger with Federal-Mogul Corp. Each four shares to be exchanged for one share of Federal-Mogul.
 Benson & Hedges and Philip Morris & Co., Ltd. to merge. A new corporation will be formed to be called Philip Morris & Co. Common stockholders of both companies will receive new common stock on a share for share basis. Holders of the two preferred issues of Philip Morris will receive identical preferred shares in the new company.
 Buda Company. Company's assets sold to Allis-Chalmers. Each 2 1/6 shares being exchanged for one share of Allis-Chalmers.
 Capital Administration Co., Ltd. being merged with and into Tri Continental Corp.
 Chicago and Southern Air Lines merged with Delta Air Lines. Stockholders will receive \$21 face value of Delta debentures for each share held.
 Churngold Corp. purchase offer made by Shedd-Bartush Foods to buy all stock at \$3 per share.
 Commonwealth & Southern Corp. Each share of preferred entitled to receive \$128.49, and each share of common \$6.78. These certificates will become worthless after Oct. 1, 1954.
 Consolidated Vnitee Aircraft may merge with and into General Dynamics Corp. subject to stockholders approval.
 Croft Company to merge with National Phoenix Industries. See details of offer under the name of National Phoenix in this section.
 Eastern Utilities Associates convertible and old common reclassified as new common \$10 par.
 Edgar Bros. Co. plans merger with Attapulug Minerals & Chemical to form new American Minerals & Chemicals Corp.
 First York Corp. Merged with and into The Equity Corp.
 Hudson Motor Car Co. to merger with Nash Kelvinator. See details of exchange under Nash in this column.
 Investors Management Fund stockholders approved merger with and into Fundamental In-

vestors. Shares will be exchanged share for share.
 Ledy Prospecting Co. merged with Noyly Development Co. to form Devonian Gas & Oil Co. on a share for share basis.
 Merritt-Chapman & Scott Corp. warrants expire on March 31. Offer to pay \$13.175 for each warrant exercised at the current subscription price of \$26.35.
 Missouri Edison Co. SEC approved acquisition by Union Electric of Missouri. Stockholders will receive seven-tenths of a share of common for each share held.
 Mountain States Power Co. stockholders approve merger with and into Pacific Power & Light Co. Holders will receive 9 Pacific common for each 10 Mountain common, and one Pacific pfd. for each two Mountain pfd. held. Pacific common will be converted into \$6.50 par value on a share for share basis.
 Nash Kelvinator Corp. stockholders approve merger with Hudson Motor Car Co. New company to be known as American Motors Corp. Hudson shareholders will receive 2 shares for each 3 held, and Nash shares to be exchanged share for share.
 National Phoenix Industries, Inc. stockholders approve merger with Croft Co. to form new company to be known as C & C Super Corp. National stock to be exchanged share for share, and each three shares of Croft for one share of new company.
 Nesco, Inc. stockholders will vote on April 23 on proposed consolidation with and into New York Shipbuilding on a share for share basis.
 New England Public Service Co. Being liquidated, stockholders may exchange securities on following basis:

Cent. Maine Pub. Ser. C Vermont	Shares	2.8	1.3
P. Co. com. of N. H. com. P. S. com.	Shares	2.8	1.3
\$7 preferred	6	2.8	1.3
\$7 adj. pfd.	6	2.8	1.3
\$6 preferred	5.25	2.45	1.15
Common	19/100ths	9/100ths	4/100ths

 New York Shipbuilding Corp. Participating and founders shares exchanged share for share for new common \$1 par stock.
 Newport Steel Corp. Control acquired by Mer-

Continued on Page 66

SECURITIES CALLED FOR REDEMPTION

(Continued from Page 65)

Ritt-Chapman & Scott by exchange offer of one share for each 2.1 shares held.
 North Continent Utilities Corp. Initial liquidating dividend of \$3.50 paid on Dec. 23, 1953.
 Northern New England Co. being liquidated and dissolved. Each share of beneficial interest will receive 26/100 of a share of Central Maine Power Co. common, 5/100 of a share of Central Vermont Public Service common and 12/100 of a share of Public Service of New Hampshire common.
 Northwestern Telegraph Co. Under an agreement consummated on Nov. 17, 1952 each share \$50 par can be exchanged for \$40 principal amount of Western Union Telegraph 4% debentures, series A, due 1980.
 Pacific Public Service Co. Stockholders can exchange each common for 53/100ths of a share

of Pacific Gas & Electric Co. And each \$1.30 1st pd. for either one share of Pacific G&E 5% redeemable 1st pd. or 70/100ths of a share of common.
 Pan American Petrol & Transport Co. may merge into Standard Oil Co. (Indiana).
 Parkersburg Rig & Reel Co. Stockholders approve merger with Aetna Ball & Roller Bearing Co. New name is Parkersburg Aetna Corp. Aetna stock being exchanged share for share, and stockholders of Parkersburg receive two new shares for each one held.
 Pennsylvania Coal & Coke may change name to Penn-Texas Corp., subject to stockholders approval on May 3.
 Pennsylvania Gas & Electric Corp. Company being liquidated and dissolved.
 Phillip Morris & Co., Ltd. may merge with Benson & Hedges. See details above.

Safeway Stores, Inc. 4 1/2% convertible preferred, entire issue called for redemption on April 1 at \$103 per share plus dividend of \$1.12 1/2. Convertible to March 25.
 Seranton Electric Co. Stockholders of both companies approved the merger agreement on Oct. 1, 1953. Upon approval by Penn Public Util Commission and the FPC, each two shares of common to be exchanged for one com. of Penn Power & Light, each 4.40% preferred for one share of Penn Power & Light 4.40% preferred, and each share of 3.35% preferred for one share of Penn Power & Light 3.35% preferred or at holder's option three-quarters of a share of 4 1/2% preferred or two shares of common stock.
 Thurston Chemical Co. being dissolved. Common stock being exchanged for W. R. Grace & Co. on basis of 45/100 share for each one held.

Real Estate Securities

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—			Bonds—			Bonds—			Bonds—		
	Bid	Ask		Bid	Ask		Bid	Ask		Bid	Ask
Alden Hotel Corp (NYC)—			1400 Lake Shore Drive (Chicago)—			124 5th Ave Corp—					
1st 4 1/2-5s 1957 (\$950 par)—F-A	90 1/2	92	1st & ref inc sf 6s July 1 1953—	187	—	Non-cum inc 5s w-s 1951—F-A	f	55 1/2			
Allerton New York Corp—			Garrett Biblical Institute (Chic)—			165 Broadway Bldg Inc (NY)—					
4-6s July 1 1955 (w-s)—M-S	77	78	1st 4s extd Dec 1957—J-D	98	—	Gen cum income deb					
Auditorium Hotel (Cleve)—			Gramery Park Bldg Corp (NY)—	165	—	1-2s with stock May 1 1958—	f20	—			
1st leasehold cum income			Income deb 6s (w-s) 1959—J-D	—	—	1st mtge 4 1/4-4 1/2s ctfs May 1 '58	181 1/2	82 1/2			
5s 1957 (with stock)—M-N	f	155	Grant Bldg Inc (Pittsburgh)—	95	—	2d mtge gen cum inc 3s May 1 '58	155	—			
Bankers Bldg (Chicago)—			Coll 2 1/2-5s (w-s) 1957—A-O	95	—	Palace Hotel (San Fran)—					
5 1/2% land trust ctfs—Q-Mar	103	105	Hotel Drake Corp (NY)—	174	76	1st Extended 4s 1965—F-A	94 1/2	96 1/2			
Baumann (Ludwig) & Co (NYC)—			4s cum inc deb 1963—F-A	124	—	Park Ave & 91st St (NYC)—					
Subord deb 4 1/2s 1971—	65	—	Hotel Lexington units 4s '55—M-S	—	—	Cum income 5s (w-s) 1952—F-A	f	78 1/2			
Beacon Hotel Corp (NY)—			Hotel St. George Corp (Bklyn)—	84 1/2	86 1/2	Park Crescent 6s (w-s) July 1955—	182 1/2	—			
sf income 2-4s (w-s) Feb 1958—	145	46	Extended at 4 1/4% to 1955—A-O	—	—	Park Place-Dodge Corp (NY)—					
Boston Insurance Exch Bldg—			Insurance Exch Bldg (Boston)—	93	—	Gen inc 5s Sept 1952 (w-s)—M-N	f105	—			
5s due 1953 ext to Apr 1968 wa—	188	—	5 1/2% land trust ctfs—Q Feb 1	—	—	5s Sept 1972 (w-s)—M-N	f77	—			
Broadmoor Corp—			Knickerbocker Village (N Y C)—	182	—	Pittsburgh Hotels Inc—					
4-6s (w-s) 1956—M-S	f78 1/2	—	6s 1975—	—	—	2nd income 5s 1962—May	97	105			
Broadway-Barclay Inc—			Kramon Devel Co 1st fee and	83 1/2	—	Conv cum deb 5s 1967—May	197 1/2	—			
1st 2s fixed & inc June 1956—	183	84 1/2	leasehold 4s April 1952—M-N	—	—	Plaza-Olive Bldg (St Louis)—					
1Bway & 41st St Bldg 4 1/2-5s 1954—	—	—	La Salle Wacker Corp—	100	—	1st 6s due 1940—A-O	197	—			
Bklyn Fox Corp Inc 3s 1957 (w-s)—	f75	—	1st 5s fixed interest 1957—F-A	100	—	1st 3-5s w/ 1958—J-J	195	100			
Cent Manhattan Properties—			Non-cum income deb 5s 1962—F-A	193	—	Poll-New England Theatre—					
Income 3s (w-s) 1970—May	f90	—	Lake Shore Apt (Cleveland)—	f160	—	Gen income 5s Nov 15 1983—J-D	f77 1/2	79			
New 5s 1972—	80	85	4s with stock 1957—M-S	—	—	Randolph-Wellis Bldg (Chic)—					
Cerana Apartments Corp (NYC)—			Lombardy Hotel Corp (NY)—	f120	—	Gen inc 5s 1960 (w-s)—M-N	187 1/2	—			
sf income 5s ext 1952—F-A	f21	—	Inc 3-5s 1961 (stmp 47% paid)	79	—	Retail Properties Inc (Cleveland)—					
Chanin Building—			Lord Nelson Hotel 1st 4s 1967—M-N	—	—	"Stamped" 6s series B 1959—	113	—			
2d leasehold 2s 1970 (w-s)—M-S	83	84 1/2	Madison Inc (NYC)—	80	—	Roosevelt Hotel inc deb 5s 1964—M-N	185 1/2	—			
3d leasehold 1s 1970 (w-s)—M-S	f73	74 1/2	3-6 1/2s ext to 1963 (w-s)—M-N	80	—	Loxy Theatre 1st 4s 1957—M-S	95 1/2	—			
Columbus-Venetian-Stevens Bldg			Madison 52nd St Corp (NYC)—	92	—	79 Realty Corp inc 5s 1959 (w-s)—	f205	—			
(Chicago) 1st leasehold inc			1st leasehold 5s 1952—J-J	—	—	Sheraton Corp of America—					
3-5s 1955 with stock—M-S	168	70	Maple Kissena Realty Corp—	—	—	6s debentures w w 1979—A-O	101	102			
Consol Office Bldgs (Los Ang)—			Inc s f 5s ext to April 1952	f2	—	Shermeth Corp (N Y)—					
Income 3-5s Dec 1954 (w-s)—J-J	f141 1/2	—	Ex \$717 principal payment—	—	—	3-5 1/2s 1956 w-s—M-S	f92	—			
Court & Remsen Bldg Corp			Montreal Apartments Ltd—	96 1/2	—	without stock—	f80	—			
(Bklyn) 1st ext 4s to 1954—F-A	97	—	1st sf 4 1/2s ext 1964—J-J	—	—	692 Broadway Corp—					
Dominion Square Corp (Montreal)—			Morrison Hotel Corp (Chicago)—	f180	—	Income 4s ext to 1959 w-s—J-D	f51	—			
1st 4s 1959—J-J	100 1/2	—	Inc lshld 5 1/2s Oct 1957 (w-s) M-N	—	—	Textile Realty Corp 4-6s 1959 (w-s)	f152	—			
Dorset Hotel Corp (NY)—			Without stock—	—	—	32 West Randolph Corp (Chicago)—					
1st sf 2s March 1957—A-O	84 1/2	—	Nassau-Beekman Realty Corp (NY)	f36 1/2	39	1st s f inc 5s w-s 1960—M-N	f25	27			
810 South Spring Bldg—			Income 3-2s 1969—M-N	111	113	2480 Broadway Corp (NYC)—					
1st cum inc 3-5s 1956 (w-s)—J-J	f92	—	National Hotel of Cuba—	—	—	2nd 4s extended 1957—J-J	92	—			
18 East 41st Street Corp—			Inc deb 6s 1959 (w-s)—M-S	98	99	Utica Hotel Corp 1st 5 1/2s 1965—F-A	96	—			
4 1/2s with stock 1954—M-N	f96 1/2	—	N Y Athletic Club—	197 1/2	99	Van Sweringen Co—					
80 Broad Street Inc (N Y)—			1st mtge 4-5s 1955—J-D	98	99	Ctfs of indebtedness—					
4s ext to Nov 1 1961 (w-s)—M-N	f167	—	2nd mtge 1 1/2s 1955—J-D	—	—	6s of 1925 due Dec 31 1958—	f15	—			
51 East 42d Street—			N Y Majestic Corp—	142	43	6s of 1928 due Dec 31 1948—	f7	8			
3s with stock 1966—Ann Mar	f75	77	Non-cum inc 4s (w-s) 1966—J-D	—	—	Wacker Wabash Bldg 5s ws '65—J-J	f110 1/2	112 1/2			
500 Fifth Avenue—			New York Title & Mortgage—	143	—	Wall & Beaver St Corp—					
1st leasehold (w-s) 4s 1961—J-D	f96	—	5 1/2s series C-2 (part paid)—	—	—	1st income 5 1/2s ext 1966 (ws)	163	—			
520 Michigan Ave Inc (Chicago)—			N Y Towers 2-4s (w-s) Feb 1960—	f114	—	Washington Blvd Bldgs (Detroit)—					
1st cum income 5s 1955—J-J	f97	—	Nicolett Ave Prop (Minn)—	160	—	1st income 2 1/2s 1957 w-s—F-A	f135	—			
Forest Lawn 1st M 5s 1964—F-A	102	—	1st leasehold 5 1/2s 1943—J-J	—	—	Westinghouse Building—					
Fort Sheby Hotel Corp (Detroit)—			North Florida Hotel Co—	130	—	Partic ctfs of beneficial int—	96 1/2	—			
1st 4s ws 1958—J-J	160	—	1st 3s ser B w-s 1967—A-O	—	—	Willoughby Tower Bldg Corp—					
40 Exchange Place 2-5 1/2s '56 (w-s)—	90	—	Ocean Center Bldg (Cal)—	f110	—	(Chicago) 1st 4s 1955—A-O	f78 1/2	—			
40 Wall St Bldg Inc—			1st inc 5s (w-s) Nov 1958—	—	—	Windermere Hotel (Chicago)—					
Non-cum inc det. 5s (w-s) 1966—	f140 1/2	—	103rd & West End Ave—	143	44	1st & ref inc 5s 1961 (w-s)—J-D	f67	68 1/2			
Without stock—	f94 1/2	—	Cum income 5s ext 1952—J-D	—	—	Windermere Hotel Trust (NY)—					
						Participating certificates—	f40 1/2	—			

*Without par value. a Called for redemption, see page 65. †Reported being called. e Ex-interest. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian price. t New stock. x Ex-dividend.

Industrial and Miscellaneous Stocks

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
TEXTILE STOCKS				Alaska Juneau Gold				Preston East Dome			
Southern Mills				Mining	10	3	3 1/2	Mines Ltd	1	2.80	2.85
Acme Spinning	480			American Zinc Lead				Reeves-Macdonald			
Alabama Mills	1	9 1/2	10 1/2	& Smelting	1	15 1/2	16	Mines Ltd	1	1.85	1.95
Amer & Efrid Mills				\$5 conv prior pfd	25	79	80	Rhodesian Broken Hill	1	1 1/2	1 1/2
Common	1	7 1/2	8 1/4	Anaconda Lead Mines	20c	3 1/4	3 1/2	Rico Argentine			
4% conv pfd	100	65	68	Anaconda Copper				Mining Co	50c	2%	2%
Amer Enka Corp				Andes Copper Min	14	9 1/2	10	Roan Antelope Mines			
Arcade Cotton Mills	25	80	39 1/2	Bagdad Copper	5	6 1/2	7 1/2	Ltd Amer shs			
Avondale Mills	1	19	20 1/2	Balatac Mining				Registered			
Bibb Mfg Co	25	37	39	Benguet Consolidated				Bearer			
Blue Bell Inc	5	12	13 1/2	Mining Co	1 P	7/8	1 1/2	St Joseph Lead Co	10	2.58	2.66
Burlington Mills Corp				Big Bell Mines Ltd				of Mexico			
Common	1	11 1/2	12	Bulolo Gold Dredg-				Saudi Arabian Mining			
4% preferred	100	84 1/2	85 1/2	ing Ltd	5	5 1/2	6 1/2	Syndicate	5s	45c	60c
3 1/2% preferred	100	73 1/4	78	Bunker Hill &				Shattuck-Denn			
Cannon Mills com				Sullivan M & C	2 1/2	14%	14 1/2	Mining Corp	5	5 1/2	5%
Class B	25	42	44	Burma Mines Ltd				Silbak Premier Mines	1	n9c	12c
Chadbourne Hosiery				Am dep rcts ord				Smelters Develop	1	6	7
Mills Common	1	4 1/2	5	Butte Copper & Zinc	5	10%	10 1/4	So Amer Gold & Plat	1	5 1/2	5%
4 1/2% conv pfd	50	30 1/2	32	Callahan Zinc-Lead	1	2	2 1/2	Standard Silver Lead	1	1 1/2	3c
China Grove Cotton				Calumet & Hecla Inc	5	8	8 1/2	Steep Rock Iron Mines			
Mills	25	54		Campbell Red Lake	1	7%	8%	Ltd	1	7.85	8.00
Chiquola Mfg	20	190		Caspers Tin Plate Co	1	9%	10	Sunshine Consol	25c	64c	68c
Clifton Mfg	20	49	52	Cerro de Pasco Corp	5	24%	24 1/2	Sunshine Mining	10c	10	10 1/4
Climax Spinning	50	164		Chief Consolidated				Tanganyika Consess'ns			
Cone Mills Corp	10	21 1/4	21 1/2	Mining Co				Ord regis shares			
4% preferred	100	19 1/2	20 1/4	Chile Copper	25	25	26	Bearer shares			
Crescent Spinning	162			Clayton Silv Mines	10c	1/8	1/8	Teck Hughes Gold			
Dan River Mills com	5	12 1/2	13%	Consolidated				Mines	1	2.30	2.40
4 1/2% preferred	100	104		Coppermines	5	10	10 1/2	Pintic Lead	1	4c	7c
Darlington Mfg (S O)	5	13	14 1/2	Cons Mining &				Tintic Stand Mining	1	1.15	1.20
Drayton Mills	20	95	105	Smelting Co of Can				Toburn Gold Mines	1	5c	10c
Eagle Yarn Mills				Consolidated Uranium				Tonopah Mining	1	1 1/2	1%
Ely & Walker Dry Gds				Mines Inc	7 1/2c	60c	64c	Ugava Copper Corp			
Common		20%	21 1/4	Copper Canyon	10c	4c	6c	United Gold Mines	10c	20c	25c
1st preferred	20	26	28	Copper Range	10c	26%	27 1/2	United Minerals	10c	2c	4c
2nd preferred	20	22 1/2	23 1/2	Cornucopia Gold	5c	1/4	1/2	United Pk City Mines	1	1%	1%
Eranger Mills				Cresson Consolidated				Uranium Mines of			
Erwin Mills Inc	10	12	13	Gold Min & M	1	60c	80c	America	1c	14c	17c
Fulton Bag & Cotton				Day Mines Inc	10c	1%	1 1/2	Ventures Ltd		18 1/4	19 1/4
Mills		14 1/2	15 1/2	De Beers Cons Mines				Vulcan Silver & Lead	1	3	3 1/2
Gaffney Mfg	50	190		Deferred registered	10%	11 1/2	12	Western Gold &			
Graniteville Co	20	28	30	Deferred bearer	11%	11 1/2	12	Uranium Inc	10c	2	2 1/2
Hanes (P H) Knitting	5	25		Dome Exploration				Western Gold Min	10c	2 1/2	2 1/2
Mills	100	170		(Western) Ltd	2.50	5 1/4	5 1/2	Western Leasehous		5%	5%
Highland Park Mfg				Dome Mines Ltd		16%	17 1/2	Wright Hargreaves			
Common	20	17		Eagle-Picher Co	10	20%	20 1/2	Mines		1 1/2	1 1/2
6% preferred	100	100		East Utah Mining	10c	17c	23c	Yuba Cons Gold Flds	1	2 1/2	2 1/2
Imperial Yarn Mills	100	140		Evans Walloway Zinc	1	4%	4%	REAL ESTATE TRUST			
Inman Mills new com	10	t15		Front Range Mines				SECURITIES			
5% preferred	100	100		Inc (Colo)	1	42c	50c	Board of Trade Bldg Tr		30	
Kendall Co com		38 1/4	40%	Getchell Mine Inc	1	4	4 1/4	Boston Ground Rent Tr		52	
\$4.50 pfd ser A		96	99	Giant Yellowknife				Boston Investment Co		101	
King (J P) Mfg	20	22	24	Gold Mines	1	8%	8 1/2	Boston Pier or			
La France Industries	1	7 1/4	8 1/4	Golden Crown Mining				Long Wharf		25	
Lanett Bleachery &				Co	50c	67c	77c	Boston Real Est Trust		43	
Dye Works			46	Golden Cycle Corp	10	25	26	Business Property		88	
Laurens Cot Mills	100	270		Goldfield Cons Mines	1	7/8	1 1/2	Associates		72	
Linton Mills	160			Granby Cons M S &				Chain Store Real			
Lowenstein (M)				Power Co Ltd	5	7 1/2	8 1/4	Estate Trust			
and Sons com	1	31 1/2	31%	Halle Mines	25c	5 1/4	5 1/2	Chicago Real Estate			
4 1/4% pfd ser A	100	100 1/2	101 1/4	Hawker Uran Mines	5c	7%	7 1/2	Trustees cdfs		35	
Majestic Mfg		260		Hecla Mining	25c	7 1/2	8	City Real Estate			
Marion Mfg	20	22 1/2	24%	Hollinger Consolidated				Trustees		150	
Martel Mills com	1	30	31	Gold Mines	5	13%	13%	Commercial Property			
\$3 preferred	50	49 1/2		Homestake Mining	12 1/2	39%	40	Association		63	
Monarch Mills	100	330		Howe Sound Co	1	13%	13%	Commercial Wharf Co		48	
Mooreville Mills	1	6	7	Hudson Bay Min &				Congress St Associates		24 1/2	
Mt Vernon Woodberry				Smelting		43 1/2	44 1/2	Conveyancers Realty			
Mills Inc	2.50	17 1/4	17%	Illinois Zinc		16 1/4	17	Class A		34	
Musgrove Mills	25	60		Inspiration Cons				Dwelling House			
Nat Yarn Mills	50	145		Copper	20	24%	24%	Associates		31	
Naumkeag Steam				Internat'l Mining	1	2	2 1/2	Fifty Associates		1,250	
Cotton Co	20	10%	12	Island Creek Coal				Lewis Wharf Co		30	
Norris Cotton Mills	10	25	30	Common	50c	15	15 1/2	Mass Real Estate Co		98	
Opelika Mfg Corp	5	9%	10%	\$6 preferred	1	118	119	Merchants Real			
Pacific Mills		24	24 1/4	Jardine Mining	1	15c	20c	Estate Trust		350	
Pacolet Mfg Co com	20	170		Kennecott Copper		73 1/2	74	Metropolitan Storage			
5% preferred	100	100		Kerr-Addison Gold				Warehouse		41	
Pepperell Mfg Co	20	63 1/2	64 1/2	Mines	1	17%	18	Minneapolis Real Est			
Perfection Spinning		145		Kirkland Lake Gold	1	7 1/2	7 1/2	Associates			
Pickens Mills		325		Lake Shore Mines	1	6	6 1/4	Motor Mart Trust			
Plot Full Fashion				Lava Cap Gold Min	1	3c	6c	Common			
Mills	50c	7 1/2	8 1/2	Louisiana Land & Ex	1	66	66 1/2	Conv preferred			
Reeves Bros	5	13 1/2	13 1/2	Magma Copper Co	10	29	29%	National Dock Trust			
Riegel Textile Corp	10	36		McIntyre Porcupine	5	64 1/2	65 1/2	Oliver Bldg Trust		15	
\$4 pfd ser A		84		Miami Copper	5	23%	24%	Pemberton Bldg Trust		18	
Rowan Cotton Mills		330		Mining Corp of				Post Office Square			
Smyth Mfg Co	25	102		Canada		12%	12%	Building Trust		23	
Southern Franklin				Nevada Tungsten	1c	3c	6c	St Paul Business			
Process common		15		New Jersey Zinc	25	42 1/2	42%	Real Estate Assn		33	
7% preferred	100	100		New Park Mining	1	1 1/4	1%	Seattle Realty Assoc		40	
Southern Weaving		53		Newmont Mining	10	47	47 1/2	Seattle Real Estate			
Mills	10	14	15	N Y & Honduras				Corporation		270	
Spartan Mills	10	34 1/2		Rosario	10	25 1/4	25 1/2	Second Duluth Real			
Spindale Mills	10	20	22	Nickel Offsets Ltd		2	2 1/4	Estate Assoc		75	
Standard-Coosa				Nipissing Mines Ltd	1	1 1/2	1 1/2	Second Seattle Real			
Thatcher Co	10	13 1/2	14 1/2	Noranda Mines		65	66	Estate Corp		33	
Sterling Spinning		155		O'okiep Copper				South Terminal Trust		35	
Tevens (J P) & Co	15	26 1/2	26 1/2	American shares		42%	43 1/2	State St Associates		4	
Stifel (J L) & Sons	5	5 1/2	6 1/2	Pacific Tin				State Street Exch			
Stonecutter Mills	10	5 1/4	6	Consolidated	1	4%	5%	Common		7 1/2	
Stowe Spinning		160		Park City Cons				2nd mtge due 1961			
Textiles Inc common	1	13	14	Mines	10c	16c	22c	Summer Street Trust		26	
4% preferred	25	20		Patino Mines &				Tremont Bldg Trust		41	
Thomaston Cotton				Enterprise				University Associates		34	
Mills	10	17	18 1/2	Amer shares cdfs	5	7 1/4	4%	Wabash Avenue		600	
Washington Mills		135	145	Pato Consol Gold				Trustees			
Wellington Mills com		185		Dredging	1	4	4.15	Washington Bldg Trust		31	
6% preferred	100	100		Pend Oreille Mines				Western Real Estate			
West Point Mfg	5	21 1/2	22 1/2	& Metals Co	1	5	5.20	Trustees		104	
Wisconsin Mills		250		Pioneer Gold				INDUSTRIAL AND			
Woodside Mills Co	10	29	32	Mines Ltd		1%	1 1/2	MISCELLANEOUS			
MINING STOCKS				Placer Development	1	27 1/2	28 1/4	ABC Vending Corp	1	10%	10 1/4
Admiralty Alaska				Polaris Mining	25c	3%	3 1/2	A C P Brill Motors			
Gold Mining	1	65c	75c	Pond Creek				Common	2.50	6%	7
				Pocahontas Co	1	28%	29	Warrants		1/4	1/2

*Without par value. a Called for redemption, see page 65. k Last sale. n Nominal. ow Offerings wanted. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns listing various industrial and miscellaneous stocks, including Aluminum Ltd, American Metal, Armour & Co, and many others, with their respective par values, bid/ask prices, and other financial details.

*Without par value. a Called for redemption, see page 65. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-rights. s Ex-stock dividend.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Bohn Alum & Brass...5	22 1/2	22 1/4		Burrus Mills Inc com.*	n8 1/4			Caterpillar Tractor...10	46 1/2	47		Claussner Hosiery...5	11 1/2	12	
Bon Ami com class A...5	25 1/2	26		4 1/2% preferred...100	n7 1/2	7 1/2		4.20% preferred...100	103 3/4	104 1/4		5% preferred...100	77	85	
Common class B...5	7 1/2	7 1/4		Burry Biscuit...12 1/2	4	4 1/2		Cedar Point Field				Clayton Corp...1c	22c	26c	
Bonanza Oil & Mining Co...5c	3/4	1		\$1.25 conv pfd...20	15	15 1/4		Trust cts of ben lct	6 1/2	7 1/2		Clayton & Lambert...4	8 1/2	9 1/2	
Bond Stores Inc...1	13 1/4	13 3/8		Bush Mfg Co com...5	13 3/4	14 1/4		Celanese Corp com...*	20 1/2	20 1/4		Clearing Machine...5	10	11	
Book-of-the-Month Club Inc...1.25	11 3/4	12		4 1/2% conv pr pfd...25	27 1/2	28 1/2		7 1/2 2nd pfd...100	116 1/2	117		Cleve Builders Supply...*	26	27	
Booth Fisheries...4% conv pfd...100	80			Bush Terminal Co...1	13	13 1/2		4 1/2% conv pfd A...100	72 1/2	72 1/2		Cleve-Cliffs Iron Co...*	18 1/2	19 1/2	
Boott Mills...100	95			Bush Term Bldgs—Common...10c	7 1/2	8		Celotex Corp com...*	18 1/2	19		Common...1	18 1/2	19 1/2	
Booth Newspapers Inc...65	65			5% conv prior preferred...50	42	43		Cenco Corp...20	16 1/2	17		4 1/2% preferred...100	79	82	
Borden Co...15	59	59 1/2		7% preferred...100	110	113		Central Aguirre				Cleve Quarries...*	35	40	
Borg-Warner Corp...5	83	83 1/2		Butler Bros com...15	12 1/2	12 1/4		Sugar Co...5	20 3/4	21		Cleve Sandusky			
3 1/2% preferred...100	95	99		4 1/2% preferred...100	84 1/2	85 1/4		Central Airport...1	6			Brewing Corp...1	2	2 1/2	
Borne Strymer Co...5	3 3/4	3 3/8		Butler Mfg Co—Common...25	49			Central Coal & Coke...1	32	34		Cleve Trencher Co...5	6 1/2	7	
Bornot Inc...11	13			4 1/2% preferred...100	100			Cent Cold Storage...20	37	39		Cleve Union Stock Yards Co...*	8		
Boss Mfg Co...25	15	16 1/2		Butler's Inc common...1	6	6 3/4		Central Detroit Warehouse Co...1	2 1/2	2 1/2		Cleve Worsted Mills...*	64	69	
Boston Garden-Arena...1	18			4 1/2% preferred...25	17 1/4			Central Explorers Ltd...1	5 1/2	5 1/2		Clevite Corp...1	19 1/2	20	
Boston Herald-Traveler Corp...*	14 3/8	15 1/2		Butterick Co com...*	3 3/4	4 1/2		Cent Foundry com...1	5 1/2	5 1/2		Climax Molybdenum...*	41 1/4	41 1/2	
Boston Sand & Gravel Common...*	2 1/2	3		5% non-cum pfd...50	14 1/2	17		5% preferred...100	78			Clinchfield Coal...20	31 1/4	32 1/2	
7% conv pfd...50	n49	52		Buttes Oilfields—Class A common...1	3 1/4	3 3/8		Central Ohio Steel Products...1	7 1/2	7 1/2		Clinton Machine...1	2 1/2	2 1/2	
Boston Wharf...100	52			Byers (A M) com...*	19	19 1/2		Central Okla Oil...10c	8c	15c		Clopay Corp...1	2 1/2	2 1/2	
& Rubber Co...1	9	10		7% part pfd...100	102 1/4	103 3/4		Central Republic...5	15 1/2			Club Aluminum Prod...*	4 1/2	5	
Botany Mills Inc...1	2 1/2	2 1/2		Bymart Tintair—Common...1c	1 1/2	1 1/2		Central Soya Co Inc...*	31 1/2	32 1/2		Cluett Peabody com...*	32 1/2	33 1/2	
6% prior pfd...25	15 1/2	16 1/2		5% preferred...10	5	5 3/4		Central Steel & Wire...5	34	35		7% preferred...100	136 1/2	137	
5% preferred...25	7	7 1/2		Byrdun Corp...1	9 1/4	9 3/4		Central Violetta Sugar Co (S A)...9.50	11 3/4	12 1/4		4% 2nd conv pfd...100	89	91	
Sourbon Stock Yards...48				Byron Jackson Co—See Jackson (Byron)				Century Electric...10	8 3/8	8 1/2		Coastal Caribbean Oils Inc...10c	2 1/2	3	
Bourjois Inc com...1	2 1/2	3 1/2		Cable Electric Products Inc...50c	3 1/2	3 3/4		Century Geophysical...1	2 1/4	2 1/2		Coca-Cola Bottling of Chicago...1	18	20	
\$2.75 preferred...29 1/2	30 1/2			Calamba Sugar Est...1	4 1/4	4 1/4		Century Natural Gas & Oil Corp...10c	17c	22c		of Cincinnati...*	70	75	
Bower Roller Bearing...5	28 1/2	28 1/4		Calaveras Land and Timber Corp...1	18	20		Century Ribbon Mills...*	6 3/4	7 1/4		of Los Angeles...*	24 1/2	25 1/2	
Bowser Inc Co com...1	2 3/8	3 1/4		Caldwell (A & G J)...1	7 1/2	1 1/2		Ceresale Chemical...1c	2c	4c		of New York...*	49	53	
\$1.20 preferred...25	11 1/2	12 1/2		Calgary & Edmonton Corp...12 1/2	13			6% conv preferred...5	3c			of St Louis...1	20 1/2	21 1/2	
Boytown Burial Casket Co...*	16 1/2	17 1/2		California Eastern Airways...10c	72c	80c		Certain-teed Prod...1	15	15 1/2		Coca-Cola Bottling Plants (Port'd) Me...7	8		
Brad Foote Gear Works Inc...20c	2	2 1/2		Calif Packing Corp...5	25	25 1/2		Cessna Aircraft...1	9 1/2	9 3/8		Coca-Cola Co...*	122 1/2	122 3/4	
Brandywine Raceway Assn Inc com...1	14 1/2	16		California Portland Cement Co...10	x60			Chain Belt Co...10	36 1/2	36 1/4		Coca-Cola Internat'l...*	950		
Braniff Airways...2 1/2	6 3/4	7		Calvan Cons Oil & Gas Co Ltd...1	5 1/2	5 1/2		Chambersburg Engineering Co...10	33	36		Cockshutt Farm Equipment Ltd...*	7 1/2	8 1/2	
Brauer Bros Shoe...3	5 3/4			Camden Forge Co...1	17			Chamberlain Co of America...2.50	5 1/2	6		Cohen (Dan) Co...*	15 1/2	20	
Breeze Corp...1	6	6 1/2		Camp Mfg com...5	26			Champion Motors...1	30c			Coleman (The) Co Inc 4 1/4% preferred...50	49 1/2		
Bridgeport Brass...5	27	27 1/4		Class B...5	25 1/2			Champion Paper & Fibre common...*	35 1/2	36 1/4		Colgate-Palmolive Co common...*	41 1/2	41 3/4	
Briggs Mfg Co...38 3/4	38 3/8			Campbell (A S) com...1	14	15		\$4.50 preferred...104	106		\$3.50 preferred...*	91 1/2	92		
Briggs & Stratton...39 1/2	40 1/4			\$2.50 preferred...38	42			Champion Shoe Mach...1	3 1/4	1 1/2		Collins & Aikman...*	14	14 1/2	
Brillhart Plastics...25c	1 1/4	2 1/4		Campbell Taggart Assoc Bakeries...1	17 1/2	18 3/4		5% preferred...18	20		Collins Co...100	101			
Brillo Manufacturing...5	23 1/2	24		Cannon Foundry...21 1/4	22			Chance (A. B.) & Co...5	13 1/4	13 3/4		Collins Radio com...5	31 1/2	32 1/2	
Brinks Inc...27 1/2	28 1/4			Canada Bread Ltd...2 1/2	4			Chapman Valve...25	39	42		\$2.75 preferred...47 1/2	47 1/4	49	
Bristol Brass Corp...10	15 1/2	17		Canada Cement com...92	98			7% preferred...120				Collyer Insulated Wire Co...*	26 1/2	28	
Bristol-Myers com...2 1/2	23 3/8	24		\$1.30 preference...20	29 1/2	31 1/4		Charmin Paper Mills...5	25	27		Colon Development Ordinary shares...1s	36	37	
3 1/2% preferred...100	100	102		Can & Dom Sugar...18	19 1/2			Charter Oil Co Ltd...1	1 1/2	1 1/2		Colonial Airlines...1	12 1/2	12 3/4	
Britalta Petroleum...1	4 1/4	4 1/2		Canada Dry Bottling Co of Florida...5	4 1/2	5		Chase Bag Co...19	21			Colonial Ice common...*	22		
Brit-Amer Oil Ltd...23 1/4	23 1/2			Can Dry Ginger Ale—Common...1.66 1/4	13 3/4	13 3/4		Checker Cab Mfg...1.25	5 1/2	5 1/2		\$6 preferred B...*	90		
British American Tobacco Co Ltd—Amer dep rcts for ord bearer...10a	5 1/2	5 1/2		\$4.25 conv pfd...97 1/2	97 1/2			Chem Enterprises...25c	7 1/2	8 1/2		Colonial Sand & Stone Co Inc...1	4 1/2	4 1/4	
Amer dep rcts for ord regis...10a	5 1/4	5 1/2		Canada Southern Oils Ltd vtc...1	10 1/2	11		Chemical Research...50c	1.78	1.85		Colonial Stores com...2 1/2	41	42	
British Celanese Ltd—Am dep rcts ord...10a	3 1/2	4 1/2		Cdn Admiral Corp...10				Cheney Brothers...*	7 1/2	8 1/2		4% preferred...50	42 1/2		
British Columbia Forest Products Ltd...6 1/2	6 1/2			Cdn Atl Oil Co Ltd...2	6 1/4	6 1/2		Cherry-Burrell Corp...5	10 1/2	10 3/4		5% preferred...50	50 1/2		
British Industries...50c	1 1/4	2 1/4		Cdn Breweries...24 1/4	24 3/4			4% preferred...100	69	73		Color Corp of Amer...1	7 1/2	1 1/2	
Brookway Motor Co...23	25			Cdn Cannery Ltd...27	32			Cherry River Boom & Lumber Co...50	16	18		Color-Craft Prods...1	3 1/2	4	
Broderick & Bascom Rope Co...1	7	7 1/2		Cdn Chemical & Cellulose Co Ltd...8 1/2	8 1/2			Chesapeake Corp of Virginia...5	28	29 1/2		Colorado Fuel & Iron...5	17 1/2	17 1/2	
Brooks Bros...1	2 3/8	2 3/4		Canadian Delhi Petroleum Ltd...11 1/2	12 1/2			Chesapeake Industries Inc com...1	3	3 1/2		5% pfd series A...50	41	43	
Brooks & Perkins...8 3/4	9 1/4			Cdn Dredge & Dock...50	68			4% preferred...100	61 1/2	63		5 1/2% pfd ser B...50	42	43 1/2	
Brown-Allen Chemicals Inc...1	2	2 1/4		Canadian Homestead Oils Ltd...10c	t11 1/2	2		Cherryne Oil Ventures Inc...1c	31c	34c		Colorado Milling & Elevator Co...1	12 3/4	13 3/4	
Brown & Bigelow...12 1/2	12 3/4			Canadian Husky Oil...1	6	6 1/2		Warrants...17c	23c			Colorado Oil & Gas Corp...3	10 1/2	11 1/2	
Brown Co common...12	12 1/2			Cdn Industries com...41 1/2	42 1/2			Chicago Corp...1	24 1/2	24 1/2		Colt's Mfg Co...10	10 1/2	11	
\$5 conv 1st pref...98	99 1/2			7% preferred...100	164 1/2			Chicago Daily News...1	24 1/2	25		Columbia Baking...19 1/2	20 1/2		
\$3 2nd pref...51 1/2	52 1/4			Cdn Prospect Ltd...33 1/2	7 1/2	8 1/2		Chic Mil & Lumber Ex 100% stock div...t17 1/4	18 3/4			Columbia Baking...23 1/2	24 1/2		
Brown Durrell Co...7 1/2	5 1/4	6 1/4		Canadian Superior Oil of Calif Ltd...1	11 1/2	11 1/4		Chicago Molded Prod...11 1/2	12 1/4			50c partic pfd...23 1/2	24 1/2		
Brown Forman Distillers Corp com...16	16 1/2			Canadian Western Lumber Co Ltd...10 1/4	11 1/4			Chicago Nipple Mfg...5	2 1/2			Columbia B'casting Sys Inc cl A...2 1/2	46 1/2	47	
4% junior pfd...10	6 3/4	6 1/2		Cannon Shoe class A...1	5 1/2	5 1/2		Chic Pneu Tool com...52	52 1/2			Class B...2 1/2	46 1/2	46 1/2	
Brown Rubber Co...11 1/2	12			Capital Airlines Inc...9 1/4	9 1/4			\$3 conv pfd...68	70			Columbia Mills...100	63		
Brown & Sharpe Manufacturing Co...17 1/2	19			Capital City Products...23	23 1/2			Chic Ry Equipment...25	12	12 1/2		Columbia Pictures...23	23 1/2		
Brown Shoe Co...65	66			Capitol Records...25c	9 1/4	10		Preferred...25	19 1/2	20 1/2		\$4.25 preferred...76	76 3/4		
Bruce (E L) Co...13	13 1/2			Carborundum Co...5	33 3/4	34 1/4		Chic Rivet & Mach...4	25 1/2	26 1/4		Columbus Auto Parts common...27	28 1/2		
Bruce Mills Ltd cl B...4	5 3/4			Carey Baxter & Kennedy Inc...7 1/2	7 1/2			Chicago & Southern Air Lines Inc...a20 1/2	21			\$2 preferred...32			
Brunner Mfg Co...8	8 3/4			Carey (Phillip) Mfg...10	19	19 1/4		Trust Co...20	57 1/4	59		Combined Locks Paper Class A...1	12 1/2	13 1/4	
Brunswick-Balke-Collender Co com...14	14 1/4			5% preferred...100	102 1/2	105		Chicago Wilmington & Franklin Coal...17 1/4	18 1/4			Combustion Engineering Inc...56	56 1/2		
\$5 preferred...78	83			Carlie Stores Inc...50c	50c	60c		Chicago Yellow Cab...8 1/2	9 1/4			Commercial Shearing and Stamping...1	14 1/2	15 1/4	
Buck Hills Falls...12 1/2	14			Carlisle Corp...5 1/4	5 1/2			Chickasha Cot Oil...10	12 1/2	13 1/2		Comm'l Solvents...16	16 1/2		
Buckeye Incubator...1 1/2	1 1/4	1 1/4		Carnac & Co...2.50	3 1/2	3 1/4		Chilton Co...18 1/2	20			Commonwealth Oil...1c	3 1/4	3 3/4	
Buckeye Pipe Line...20 1/2	21			Carnaco Equipment...10c	50c	70c		Chrysler Corp...25	62 3/4	63		Compo Shoe Mach VTC exten to '56...1	8 1/2	8 1/2	
Buckeye Steel Cast...20 1/2	22 1/2			Carnation Co...83	84			Churchill Downs Inc...14	14 1/4			Conde Nast Pub See Nast (Conde)			
6% preferred...100	104														

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Consol Retail Stores	1	6	6 1/4	Crucible Steel com	25	23 1/2	24	DI Noc Company	1	4 1/2	5 1/2	Eaton Paper Corp	37	41	
4 1/4 conv pfd A	80	25	26 1/2	5% conv pfd	100	79	80	Disct Corp of N Y	40	150	156	6% prior pfd	25	24	26
Consolidated Rock				Crusader Corp	5c	3c	4c	Disney (Walt) Prod	5	11 1/2	12 1/2	Edgar Brothers	1	23 1/2	24
Products	1.80	1.85		Crystal Oil Ref	10	20 1/2	23	Distillers Co				Edgewater Steel	1	24	25
Consol Royalty Oil	1	11 1/4	12	\$6 preferred	10	155	158	Amer dep rets for	4s	2 1/2	2 1/2	Edison Bros Stores	1	22 1/2	23 1/2
Consolid'd Textile	10c	7 1/4	7 1/2	Crystal Tissue	10	11	12 1/2	ord registered				4 1/4 preferred	100	88	89 1/2
Consolidated Vultee				Cuba Co common	1	1 1/2	1 1/2	Distillers Corp				Edison (Thomas A) Inc			
Aircraft Corp	1	24 1/2	24 1/2	Preferred	100	85	90	Seagrass Ltd	2	28 1/2	29	Cl B non-vot	3.33 1/2	22	23 1/2
Consol Water Power				Cuban-Amer Sugar	10	13 1/2	14	Divco Corp	1	9 1/2	10 1/2	Ekco Products	2.50	26	26 1/2
& Paper Co	12 1/2	32	34	7% preferred	100	170	200	Diversey Corp	1	10 1/2	11 1/2	4 1/4 preferred	100	104	110
Container Corp of Amer				Cuban Atlantic				Dixie Cup Co com	1	53 1/2	54 1/2	Elastic Stop Nut	1	16	16 1/2
Common	10	48 1/4	49	Sugar Co	5	8 1/4	8 1/2	5% conv pfd A	50	66	68	Electric & Musical			
4% preferred	100	101 1/2	102	Cuban Tobacco com	5	19 1/2	20 1/2	Dixie Home Stores	1	23 1/2	24 1/2	Industries Am shs	1 1/2	1	2
Cont'l Air Lines	1.25	7	7 1/4	5% preferred	100	100	100	Dixie Ice Cream	5	14	14	Electric Auto-Lite	5	42 1/2	42 1/2
Continental Aviation &				Cudahy Packing	10	5 1/2	5 1/2	Dixon (J) Crucible	100	69	73	Elec Storage Battery	5	25 1/2	26 1/2
Engineering Corp	1	6 1/2	7	4 1/2% preferred	100	55 1/2	55 1/2	Dobbs Houses Inc	1	21	22 1/2	Electrical Products			
Continental Baking	5	22 1/2	23	Cummins Engine Co	5	20	21	Dobbeckum Co	1	26 1/2	26 1/2	Consolidated	4	19 1/2	20 1/2
\$5.50 preferred	100	97	97 1/2	4 1/2% pfd 1st ser	100	96	96	Dr Pepper Co	1	11 1/2	11 1/2	Electrographic Corp	1	14	14 1/2
Continental Can	20	61 1/2	62	Cuneo Press	5	9	9 1/2	Doeskin Prod com	1	11 1/2	12 1/2	Electrol Inc	1	3 1/2	4
\$3.75 preferred	100	140	140 1/2	Cunningham Drug				70c preferred	8.50	8 1/2	9 1/2	Electrolux Corp	1	9 1/2	10 1/2
\$4.25 cv 2nd pfd	100	140	140 1/2	Stores Inc	2.50	29 1/2	30 1/2	Dole (James) En-				Electronic Associates	1	16 1/2	17 1/2
Cont Car-na-var Corp	1	1 1/2	1 1/2	Curtis Cos Inc	2	8	9	gineering com	1	1 1/2	1 1/2	Electronics & Nucle-			
Continental Copper				Curtis Lighting	2 1/2	6	6 1/2	5% conv pfd	2	1 1/2	1 1/2	onics Inc	1c	3c	5c
& Steel Indust com	3	7 1/2	7 1/2	Curtis Mfg of Mo	5	13 1/2	13 1/2	Doley Oil Co	1	30c	40c	Eigin Nat'l Watch	15	11 1/2	12
5% preferred	25	18 1/2	19	Curtis Publish com	1	7 1/2	7 1/2	Dolphin Paint &				Eik Horn Coal Corp	5	10 1/2	11 1/2
Continental Corp	1	7 1/2	7 1/2	\$7 preferred	100	95 1/2	97	Varnish class A	1	25 1/2	25 1/2	Elliott Co common	10	24 1/2	25 1/2
Cont Diamond Fibre	5	10 1/2	11	Prior preferred	100	57	57 1/2	Class B	1	1	1	5% preferred	50	49	49 1/2
Cont'l Enterprises	10c	60c	60c	Curtiss Wright Corp	1	10 1/2	10 1/2	Doman Helicopters	1	2 1/2	2 1/2	5% conv 2nd pfd	50	50 1/2	51 1/2
Cont'l Foundry &				\$2 non-cum cl A	1	27 1/2	27 1/2	Dominion Steel &				Emerson Drug A	2 1/2	13 1/2	14
Machine Co	1	23	23 1/2	Cushman's Sons				Dominion Steel &				Class B	2 1/2	13 1/2	14
Continental Gin com	5	40	42	7% preferred	100	135	136 1/2	Coal ordinary shs	10	10 1/2	10 1/2	8% preferred	25	28	30
4 1/2% preferred	100	92	96	Cutler Hammer	1	45 1/2	46	Chemical Co	1	8 1/2	8 1/2	Emerson Elec Mfg	4	15 1/2	16
Continental Motors	1	8 1/2	9	Daitch Crystal				Dominion Textile Co	1	6 1/2	7 1/2	Preferred	100	114	114
Continental Oil (Del)	5	60 1/2	61 1/2	Dairies, Inc	1	6 1/2	7	Douglas Aircraft	1	116 1/2	118 1/2	Emerson Radio &			
Continental Radiant				Dakota Williston				Douglas Oil Co				Phonograph Corp	5	10 1/2	10 1/2
Glass Heating Corp	1	3 1/2	1 1/2	Oil Corp	1c	1 1/2c	1 1/2c	of California com	1	6 1/2	6 1/2	Emery Air Freight	20c	4 1/2	4 1/2
Cont'l Steel Corp	14	16 1/2	17	Dana Corp common	1	32	32 1/2	5 1/2% conv pfd	25	24 1/2	25 1/2	Emery Industries	1	51	51
Continental Sulphur				3 1/4% pref ser A	100	x89	91	Douglas & Lomason	2	7 1/4	8 1/4	Emhart Mfg Co	7.50	30 1/2	32 1/2
& Phosphate Co	10c	1 1/4	1 1/4	Daniels & Fisher				Dow Brewery Ltd	1	23 1/2	24	Empire Millwork	1	6 1/2	6 1/2
Continental Transport				Stores Co	5	13	14 1/2	Common	5	35 1/2	36	Empire Oil & Ref Co	5c	3 1/2	3 1/2
Lines Inc	1	7 1/2	7 1/2	Darling (L A) Co	1	6 1/2	6 1/2	\$4 preferred ser A	100	103 1/2	103 1/2	Empire Steel Oil	1	9	9 1/2
Cook Coffee Co	1	16 1/2	16 1/2	Davega Stores Corp	2.50	5	5 1/2	Dow Drug Co com	1	6 1/2	7 1/2	Emco Mfg Co	5	20 1/2	21 1/2
Cook Electric Co	12 1/2	43 1/2	46 1/2	Common	20	13 1/2	14 1/2	7% preferred	100	98	102	Endicott Johnson	25	26 1/2	27 1/2
Cook Paint & Varn	5	31	31 1/2	5% preferred	20	13 1/2	14 1/2	Drackett Co common	1	5 1/2	5 1/2	4% preferred	100	95 1/2	96 1/2
\$3 prior pfd A	50	60	63	Davenport-Besler Corp	5	5	7	4% conv pfd A	25	15 1/2	16 1/2	Equity Oil Co	10c	8 1/2	8 1/2
Coon (W B) Co	5	1	1	Common	5	5	7	Dragon Cement Co	10	53	54	Erie Forge & Steel	10c	4 1/4	4 1/4
Cooper Bessemer	5	22 1/2	23	Davenport Hosiery	2.50	15 1/2	16 1/2	Draper Corp	1	16	16 1/2	Corp common	10c	4 1/4	4 1/4
Cooper (Peter) Corps				Mills	1	15 1/2	16 1/2	Dravo Corp	1	40	42 1/2	6% conv 1st pfd	10	17	17 1/2
6 1/2% preferred	100	105	105	Davidson Boutell				Dresser Industries	50c	22	23 1/2	\$1.20 conv pfd	20	21	22
Cooper Tire & Rubber	5	9 1/4	9 3/4	6% preferred	100	107	107	3 1/4% conv pref	100	82	83	Ero Mfg Co	1	5 1/2	5 1/2
Coos Bay Lumber	10	69	76	Davidson Brothers	1	6 1/4	6 1/2	Drewry's Ltd	1	16 1/2	17	Hakimo Pie Corp com	1	2	2 1/2
Copeland Refriger'n	1	15 1/2	16 1/2	Davison Chemical	1	39 1/2	40 1/2	Drexel Furniture	2.50	15 1/2	16 1/2	5% preferred	100	35	35
Coplay Cem Mfg com	20	73	73	4.60% conv pfd A	50	54	54 1/2	Drilling and				Equire Inc	1	4 1/2	5 1/2
Preferred	100	83	83	Daystrom Inc	10	13 1/2	13 1/2	Exploration Co Inc	1	9 1/2	9 1/2	Eureka Corp Ltd	1	1 1/2	1 1/2
Copperwell Steel Co				Dayton Mall Iron	10	16 1/2	17 1/2	Driver Harris Co	10	36	36 1/2	Warrants (extended			
Common	5	21 1/2	21 1/2	5% preferred	100	98	98	Duff-Norton Mfg	10	30	33	to June 1 1954)	1	1 1/2	1 1/2
5% conv preferred	50	49	50 1/2	Dayton Rubber Co	50c	15 1/2	15 1/2	Duggan's Distillers				Eureka Pipe Line	10	21	22
8% conv preferred	50	45 1/2	45 1/2	Class A	35	28 1/2	30	Products Corp	10c	1/2	1/2	Eureka Williams	5	9 1/2	9 1/2
Corby (H) Distillery	1	11 1/2	12 1/2	Dazey Corp	10c	3 1/4	3 1/4	Dumont-Airplane				Name to be changed			
Class A	1	10 1/2	11 1/2	De Bardelben Coal	1	57	62	& Mar Inst com	1	3 1/2	3 1/2	to Wardell Corp			
Class B	1	10 1/2	11 1/2	Corporation	1	57	62	Conv pfd ser A	1	4 1/2	5	Evans Products	5	14 1/2	14 1/2
Corduroy Rubber Units				De Long Hook & Eye	20	18 1/4	19 1/4	Du Mont (Allen B)				Eversharp Inc com	1	13 1/2	13 1/2
Cornell-Dublier				Common	5	18 1/2	19	Laboratories cl A	10c	9 1/2	9 1/2	5% preferred	20	15 1/2	16 1/2
Elec Corp com	1	28 1/2	28 1/2	Deardorf Oil Corp	10c	5c	10c	5% conv pfd	20	18	20	Ex-Cell-O Corp	3	61 1/2	61 1/2
\$5.25 pfd series A	1	99 1/2	99 1/2	Deca Records	50c	9 1/2	10	Dun (R G) and				Exchange Buffet	2 1/2	1 1/2	2
Cornell Paperboard				Decker Manufac	1	4 1/2	5	Bradstreet	1	34 1/2	36 1/2	Exolon Company	1	13	14
Products Co	10	13 1/4	14 1/4	Deep Rock Oil	1	42	42 1/2	Duncan Elec Mfg	5	n16 1/2	17 1/2	Expresso Aereo Inter-			
Corning Glass Works				Deere & Co common	10	28 1/2	29	Dunham (C A) Co	2	8	8 1/2	Americano	1	12c	17c
Common	5	92	93	7% preferred	20	34 1/2	34 1/2	Dunhill Internat'l	1	35	38	F R (The) Corp	80c	1/2	1/2
3 1/4% preferred	100	96 1/2	97 1/2	Dejay Stores	50c	4 1/2	5	Dunlop Rubber Co				Faber Coe & Gregg	1	49	49
3 1/2% pfd (series	100	98	99 1/2	Delaware Rayon Co				Amer dep rets for	10s	2 1/2	2 1/2	Fabricon Products	5	27	29
of 1947)	100	98	99 1/2	Class A non-cum	15	15	15	ord reg "new"	10s	2 1/2	2 1/2	Fair Bearing	10	36 1/2	37 1/2
Corn Products Refg	25	72 1/2	73 1/2	Delhi Oil Corp	1	15 1/2	16 1/2	Dunningcorp Corp	1	10c	25c	Fair (The) Chicago	1	9 1/4	10
7% preferred	100	181	182	Delta Air Lines Inc	3	19	20 1/2	Duofold Inc	10	17	20	Fair Grounds Corp	1	22	22
Coro Inc	1	9	9 1/4	Delta Electric	7.50	13 1/2	14 1/2	DuPont (E I) de N &				Fairbanks Co	6.50	3 1/2	3 1/2
Corpus Christi				Denman Tire & Rub	1	3 1/2	4	Co common	5	114 1/4	115 1/2	Fairbanks Morse	1	22	22 1/2
Refining Co	10c	1 1/2	1 1/2	Dennison Mfg	5	17 1/2	18	\$4.50 preferred	100	121 1/2	123	Fairchild Camera &			
Corroon & Reynolds				Class A common	5	134 1/4	135	\$3.50 preferred	100	99 1/2	100 1/2	Instrument Co	1	23 1/2	13 1/2
Corp common	1	7 1/2	8	8% debentures	100	14	15 1/2	Duplan Corp	1	7 1/2	7 1/2	Fairchild Engine &			
\$1 pfd series A	1	18 1/2	18 1/2	Dentist's Supply	2.50										

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns: Stocks, Par, Bid, Ask. Lists various industrial and miscellaneous stocks such as Federal Manufacturing & Engineering, Giddings & Lewis, Grumman Aircraft, etc.

*Without par value. †Reported called on April 1. a Called for redemption, see page 65. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Higbee Co common	1	21 1/4	22 3/4	Indiana Gas & Chem-	100c	11	12 1/2	Joseph & Feiss Co	2.50	10 1/2	11	Kut-Kwik Tool Corp	1c	1/2	1/2
5% preferred	100	98	—	ical Corp	50c	4 1/2	4 3/4	Joslyn Mfg & Supply	—	31	33	Common	5	1	1 1/2
Higbie Mfg Co com	1	7	7 1/4	Indiana Limestone	10	—	—	Common	1.25	—	—	6% preferred	5	—	—
5% conv pfd	10	8	8 3/4	Industria Electrica	—	4	4 1/2	Joy Mfg Co	1	33 1/2	33 3/4	Kutz Canon Oil &	5c	70c	80c
Higgins Inc	1	7 1/2	1 1/2	de Mexico (S A)	—	11 1/2	12 1/2	Julian & Kokenge	—	14 1/2	15 1/4	Gas Co	—	—	—
Rightstown Rug com	1	3	3 1/2	Indus Brownhoist	1	43 1/2	44	Jupiter Oils Ltd	15c	2 1/2	2 1/2	L'Aiglon Apparel Inc	1	4 1/4	4 1/2
5% preferred	50	36	—	Industrial Rayon	1	2 1/2	3	Justhelm Petroleum	5c	10c	15c	Common	25 pesos	10 1/4	11 1/4
Hiller Helicopter	1	6 1/2	6 1/2	Industrial Silica Corp	1	9 1/2	10 1/4	Justrite Mfg Co	1	14 1/2	—	6% preferred	75 pesos	4 1/2	5 1/2
Hines (Ed) Lumber	10	37	39	Ingersoll Rand com	—	103 3/4	104 1/4	Kable Printing Co	10	12 1/2	15 1/2	La Pointe Electronics	1	1 1/2	1 1/2
Hires (C E) Co	1	9 1/4	9 7/8	Inland Steel	—	45 1/2	45 1/2	Kahn's (E) Sons	—	47 1/4	51	La Salle Ext Univ	5	7 1/2	7 1/2
Hobart Mfg Co	10	28 1/2	29 1/2	Innsley Mfg Corp	10	18 1/2	20	5% preferred	50	—	—	Laclede-Christy Co	5	12 1/2	12 1/2
Hoe (R) & Co com	1	5 1/2	6 1/4	Insular Lumber	10	8	—	Kaiser Aluminum &	—	28 3/4	29	Laclede Steel Co	20	59	61
Class A	2.50	11 1/2	11 1/2	Interchemical Corp	—	29 1/4	29 1/4	Chemical Corp	1	50	50 1/2	Laird & Co	1	—	—
Hoffman Radio Corp	50c	14 1/2	15 1/2	Common	5	93 3/4	94 1/2	5% conv pfd	50	2 1/4	2 1/2	Lakeside Laboratories	—	—	—
Holeproof Hosiery	5	13 3/8	14 3/8	4 1/2% preferred	100	15 1/4	15 3/8	Kaiser Motors Corp	1	9	10	Common	1	15 1/2	16 1/2
Holiday Brands Inc	—	—	—	Int'l Business Mach	—	331	334	Common	1	21	22 1/2	\$1.16 preferred	25	24	25
Class A conv	1	3/4	7/8	Int'l Cellulocoton	1	37 1/2	38 1/2	Kaiser Steel Corp	—	—	—	Common	1	15 1/2	16 1/2
Hollander (A) & Son	5	6 1/2	7	Int'l Cigar Mach	—	19 1/4	21	\$1.46 preferred	—	—	—	\$1.16 preferred	25	24	25
Holland Furnace	5	14 1/2	14 1/2	Int'l Correspondence	—	—	—	Kalamazoo Stove &	—	—	—	Lakey Foundry Corp	1	5	5 1/2
Hollingshead (R M)	1	14 1/2	16	Schools World	2.50	3 1/4	—	Furnace Co (ex two	—	—	—	Lambert Co	—	22 1/2	22 1/4
Hollingsworth &	—	—	—	Int'l Elevating	20	10	12	liq dist of \$13)	—	3 1/2	3 1/2	Lambrecht Kelly Co	1	1 1/2	—
Whitney Co com	—	36 1/2	37 1/4	Int'l Glass	—	—	—	Kalamazoo Vegetable	—	—	—	Lamson & Sessions	10	15 1/2	16
\$4 preferred	—	85	88	Fibres Corp cl A	1	1/2	3/8	Parchmont Co	10	19	20 1/2	Lamson Corp (Del)	5	8 1/2	9
Holly Corp	50c	2	2 1/4	Int'l Harvester com	—	29 3/8	29 1/2	Kaman Aircraft	—	—	—	6% prior pfd	50	42	45
Holly Stores common	1	2 1/4	3	7% preferred	100	168 1/2	169 1/2	Class A com n-v	—	6 1/4	7 1/4	Lamston (M H) Inc	1	6 1/2	6 1/2
5% conv pfd	25	14	15	Int'l Metal Indus-	—	30	32 1/2	Kansas City Stock	—	—	—	Landers, Frary &	—	—	—
Holly Sugar Corp	10	16 1/2	16 1/2	tries class A	—	85	90	Yards (Me)	100	21 1/2	—	Clark	25	27 1/4	28 3/4
5% conv pfd	30	26 1/4	26 3/4	Int'l Mill'g 4% pfd	100	—	—	5% preferred	100	93	—	Landis Machine	2	47	49
Holmes (D H) Co	20	35	—	Int'l Minerals &	—	34 1/4	34 3/8	Kawneer Co	—	32 3/4	33 3/4	Lands Tool Co	—	103	—
Holoplane Co	—	11 3/4	12 1/4	Chemical com	5	89	93	Kayser (Julius) & Co	5	13	13 1/2	Lane Bryant Inc	—	—	—
Holt (Henry) & Co	1	10	10 1/4	4% preferred	100	37 1/2	38 1/4	Kearney (James R)	5	9 1/2	10	Common	1	15 1/4	15 1/4
5 1/2% preferred	10	9	9 1/4	Int'l Nickel (Can)	—	133 1/2	134 1/2	Kearney & Trecker	3	12 1/2	13 1/2	4 1/2% preferred	50	49 1/2	51
Home Dairy Co	10	6 1/2	—	7% cum pfd	100	11 1/4	11 1/2	Keith (George E) Co	—	—	—	Lane Wells Co	1	22 1/2	23 1/2
Home Title Gty	3	10	10 1/2	Int'l Packers Ltd	15	—	—	\$5 prior pfd	100	30	—	Langendorf United	—	—	—
Honolulu Oil Corp	—	70 1/4	71	International Paper	—	61 1/2	61 1/2	\$2 junior pr pfd	10	7 1/2	—	Bakeries com	1	25 1/2	26 1/2
Hood Chemical Co	33c	75c	85c	Common	7.50	104	104 3/4	Keller Tool Co	5	17 1/2	18	\$1.80 preferred	25	30 1/2	31 1/2
Hooker Electrochemical	—	—	—	\$4 preferred	—	24	24 1/4	Kellett Aircraft Corp	1	1	1 1/4	Lanston Monotype	—	—	—
Common	5	67	69	Int'l Petroleum	—	11 1/2	11 1/2	Kelling Nut Co	3	5	5 1/4	Machino Co	5	11	13
\$4.25 preferred	—	101 1/2	102 1/2	Int'l Products Corp	5	2 1/2	2 1/2	Kellogg Co common	50c	26 3/8	26 7/8	Latrobe Steel Co	10	29	30
\$4.20 conv 2nd pfd	—	112 1/2	113 1/2	Int'l Refineries Inc	1	3 1/4	4	3 1/2% preferred	100	91	—	Lau Blower Co	1	13	13 1/2
series B	—	112 1/2	113 1/2	Int'l Resistance	10c	48 1/2	50	Kelsey-Hayes Wheel	1	17	17 1/4	Lawyers Mortgage	—	—	—
Hoover Company	2.50	15 1/2	16 1/2	International Salt	—	39 1/2	39 1/2	Kendall Refining	10	22 1/2	24 1/2	& Title Co	65c	2 1/2	3 1/2
Horner's Inc	—	13 3/8	13 3/8	International Shoe	—	41 1/4	42 1/4	Kennametal Inc	10	34	35 1/2	Le Maire Tool &	—	—	—
Horn & Hardt (N Y)	15	45 1/2	46 1/2	Int'l Silver common	25	35 1/4	36 1/2	Kennedy's Inc com	5	12	12 1/2	Mfg Co	1	1 1/2	1 1/4
5% preferred	100	104 1/2	106	Preferred	25	7 1/2	—	\$1.25 conv pfd	—	x17 1/4	18 1/2	Le Tourneau (R G)	—	—	—
Horn & Hardt Bak	—	132	135	Int'l Talc common	5	75	—	Kensico Cemetery	—	36	39	Common	1	37	38 1/2
Hortman Salmen com	—	1	—	7% preferred	100	16	17 1/2	Kent-Moore Organ-	—	9 1/2	10 1/2	Lea Fabrics Inc	5	16 1/2	17 1/4
\$3.50 preferred	50	25	—	Int'l Textbook Co	—	25	25 1/2	ization Inc	—	37	42	Lear Inc common	50c	5 1/2	5 1/4
Hot Shoppes Inc	1	10	10 1/2	Interprovincial Pipe	—	7	7 1/2	Kentucky River Coal	25	37	42	5% conv preferred	5	4 1/2	4 1/2
Houdaille-Hershey Corp	—	—	—	Line Co	—	25	25 1/2	Asphalt common	1	3 1/4	4	Lambrecht Kelly Co	1	5 1/2	6 1/2
Common	3	15 1/2	15 1/4	Interstate Amlesite	—	7	—	4% non-cum cl A	25	16 1/2	—	Leece-Neville Co	1	8 1/2	8 1/2
\$2.25 conv pfd	50	34 1/4	35	Corporation	—	27 1/4	29 1/4	Kentucky Stone com	5	45	47	Lee Rubber & Tire	5	51	54
Houdry Process	10	11 1/2	12 1/2	Interstate Bakeries	—	85	89	5% preferred	50	49	—	Lees (James) and Sons	—	—	—
Houston Oil Field	—	—	—	Common	1	27 1/4	29 1/4	Kerite Company	10	34 1/2	36	Common	3	23	23 1/2
Material Inc	1	3 1/2	3 3/4	\$4.80 preferred	100	26 1/2	27 1/4	Kern County Land	2.50	42 1/2	42 1/2	3.85% preferred	100	90	92
5 1/2% preferred	100	52	57	Interstate Co	5	—	—	Kern (Ernest) Co	—	24	27	Lehigh Coal & Nav	10	9 1/2	9 1/4
Houston Oil Co	—	—	—	Interstate Dept St's	1	15 1/2	16 1/2	6% preferred	50	2.00	2.15	Lehigh Portland	—	—	—
of Texas	25	76 1/2	77 1/2	Interstate Eng Corp	1	11 1/4	12 1/4	Kern Oil Co Ltd	—	—	—	Cement Co	25	30 1/2	31 1/2
Hoving Corp	1	5 1/2	6 1/4	Interstate Motor	—	29 1/2	30 1/2	Kerr McGee Oil	—	—	—	Lehigh Valley Coal	1	1 1/2	1 1/2
Howard Industries	1	1 1/4	1 1/2	Freight System	1	12 1/2	12 3/4	Industries Inc	1	38	40	\$3 non-cum 1st pfd	—	7	7 1/2
Howard Stores com	1	16	16 1/4	Intertype Corp	—	12 1/2	12 1/4	Iron Fireman vtc	—	8 1/2	8 1/2	50c non-cum 2d pfd	—	1 1/2	1 1/2
4 1/4% preferred	100	76	80	Ironrite Inc common	1	5 1/2	5 1/2	Keta Gas & Oil Co	10	10 1/4	11 1/4	Lehn & Pink Prod	5	16 1/2	16 1/2
Howe Scale common	5	5 3/4	6 1/2	55c preferred	8	8 1/4	—	Key Co	—	27 1/2	28 1/2	Ledy Prospecting	10c	a 1/2	a 1/2
5% preferred	100	95	—	Irving Air Chute	1	4	4 1/2	Keys Fibre com	1	27 1/2	29 1/2	Lenke (B L) & Co	50c	3 1/2	3 1/2
Hubbell (Harvey) Inc	5	28 1/4	29	Irving (John) Shoe	1	3 1/2	4	Class A	10	51 1/2	53 1/2	Leon Ld & Cattle	10c	1/2	1
Hubinger Co	2.50	10 1/2	11 1/4	6% preferred	25	14	16	Keystone Portland	—	—	—	Leonard Oil Devel	25	7 1/2	7 1/2
Hudson Motor Car	10 1/2	89 1/2	9 3/4	Ivey (J B) & Co	5	15 1/2	16 1/2	Cement Co	—	38	—	Leonard Refineries	3	6 1/2	7
Hudson Pulp & Paper	—	—	—	Jack & Heintz Inc	—	7	7 1/2	Keystone Steel &	—	21 1/4	21 1/2	Lerner Stores com	—	16 1/2	17
Class A common	1	18 1/2	18 1/2	Common	1	45	48 1/2	Wire Co	—	34 1/2	35 1/2	4 1/2% preferred	100	85	90
5% pfd series A	25	22 1/4	23	4% preferred	50	19 1/2	19 1/4	Klidae (Walter) & Co	5	55 1/2	56 1/2	Lewis (Edgar P) Sons	—	3 1/2	4
5.12% preferred	B.25	22 3/4	23 1/2	Jackson (Byron) Co	10	26 1/2	28 1/2	Kimberly-Clark com	—	113	115	Lewis Welding &	—	—	—
Hudson's Bay Co	—	—	—	5% conv pfd	50	3 1/4	4	4% conv pfd	100	2 1/4	2 1/2	Engineering Corp	1	10	11
Ordinary shares	—	13 3/4	14 1/4	Jacobsen Mfg	1	19 1/2	20	Kimberly Corp	1	2 1/4	2 1/2	Lexa Oil Corp	1c	10c	13c
Humble Oil & Ref	—	68 1/4	68 3/4	Jaeger Machine	—	20 1/2	21	King Bros Productions	—	1 1/2	1 1/4	Ley (Fred T) & Co	1	2	2 1/2
Fungerford Plastics	25c	2	2 1/2	Jahn & Ollier	—	2 1/2	2 1/2	Kingan & Co com	10	4 1/2	—	Lf Falco Mfg Co	2	1/2	1/2
Hunt Foods com	6 1/2	16 1/2	17 1/4	Engraving Co	1	14 1/2	15 1/4	\$4 preferred	100	65	—	Libbey-Owens-Ford	—	—	—
5% preferred	A.10	7 3/8	7 3/4	James Mfg Co com	5	98	102	Kingsburg Cotton Oil	1	3	3 1/4	Glass Co	10	46 1/2	46

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Locke Steel Chain	5	10 3/4	11	Matthiessen & Hegler				Midland Steel Products				Mueller Brass Co	1	24 1/2	24 1/2
Lockheed Aircraft	1	36 1/2	36 3/4	Zinc Co	20	13	15	Co common	5	32 1/2	32 3/4	Mullins Mfg Corp	1	24	24 1/2
Lockwood Dutchess	50	72	—	Maul Macotta Corp	1	2 1/2	2 1/2	8 1/2 1st pfd	100	127	128	Munising Paper			
Log & Shipley	1	2 1/2	2 1/2	Maul Industries	1	2 1/2	3	\$2 n-c div shares		24 1/2	25 1/2	5 1/2 1st preferred	20	19	—
Loew's Inc		14 1/2	14 3/4	Maxson (W L) Corp	3	23 3/4	25 1/2	Midvale Co		13 1/2	14 1/2	Munsingwear Inc	5	15 1/2	15 1/2
Loft Candy Corp	1	2 1/2	3 1/2	May Dept Stores				Mid-West Abrasive	50c	6 1/2	6 1/2	Munson Line	1	16	—
Lone Star Cement	10	34	34 1/2	Common	5	28 1/2	29	Midwest Oil Corp	10	23	23 1/2	Muntz TV Inc	1	—	1 1/2
Lone Star Steel Co	1	7 1/2	7 3/4	\$3.75 preferred		96 3/4	98	Midwest Piping Co	5	24	25	Murphy Chair Co	1	1 1/4	1 1/2
Lone Star Sulphur	50	1	1 1/2	\$3.75 pfd (1947 ser)		97	98	Mid-West Refineries	1	2 1/2	2 1/2	Murphy (G C) com	1	43 1/2	44 1/2
Long Bell Lmbr (Md)				\$3.40 preferred		88	89	\$1.50 conv pfd	25	21	—	4 1/2 1st preferred	100	107 1/2	109
Class A	25 1/2	26 1/2	26 1/2	Mayer (Oscar) & Co	10	20	—	Midwest Rubber Re-				Murray Co of Texas	5	21	22
Long Bell Lmbr (Mo)	5	18 1/2	19 1/4	Mays (J W) Inc	1	11 1/2	11 1/2	claiming com	2.50	11 1/2	12 1/2	Murray Corp com	10	18 1/2	18 3/4
Longchamps Inc	1	1 1/4	2 1/4	Maytag Co common		17 1/2	18	4 1/2 1st preferred	50	36	—	4 1/2 conv pfd	50	42 1/2	43
Longhorn Portland Cement Co	2.50	24 1/2	25 1/2	\$3 preference		48 1/4	49 1/4	Miles Laboratories	2	18 1/2	19 1/2	Murray Ohio Mfg Co	5	27	27 1/2
Longines-Wittnauer				McBee Co	5	12 1/2	13 1/2	Miller Mfg Co	1	4 1/2	5	Muskegon Piston			
Watch Co	1	13 1/2	14	McCall Corp		17 1/2	17 1/2	Miller & Rhoades				Ring Co	2.50	7	7 1/2
Lonsdale Co	1	—	2 1/2	McCloud River				4 1/2 1st preferred	100	82	—	Muter Company	50c	5 1/2	5 1/2
Lorillard (P) Co com	10	24	24 1/2	Lumber	25	53	57	Miller-Wohl com	50c	4 1/2	5	Myers (F E) & Bros		39 1/4	41
7 1/2 preferred	100	149	150	McCull-Fontenac Oil Co Ltd		30 1/2	31	4 1/2 conv pfd	50	30 1/2	31 1/2	Myler Plastics Corp	1	5c	15c
Louisiana State Rice				McCord Corp com	3	20 1/2	21	Millers Falls Co		23 1/2	25	Nachman Corp	10	15 1/2	15 1/2
Milling com	10	14	—	\$2.50 preferred	50	42 1/2	43	Milton Bradley com	1	7 1/2	8 1/2	Namm-Loeser's Inc	1	4	4 1/2
\$7 preferred	100	104	—	McCrory Stores Co				5 1/2 prior pfd	50	32	—	Narragansett Racing Association	1	13	—
Lowell Bleachery	10	16	—	Common	50c	13 1/2	13 1/2	Minneapolis-Honeywell Regulator Co	1 1/2	77	78	Nashua Corp	5	36 1/2	38
Lowell Liquidating Ex distribution	12	—	—	3 1/2 conv pfd	100	79 1/2	81	Minneapolis-Moline Co common	1	9 1/2	9 1/2	Nash-Kelvinator	5	a14 1/2	14 1/2
Lucky Stores Inc	1.35	8	8 1/2	McDonnell Aircraft	5	24	24 1/2	\$5.50 1st pfd	100	73 1/2	74	Nast (Conde) Publications Inc		6 1/2	6 1/2
Ludlow Mfg & Sales		28 1/2	30 1/4	McGraw (F H) & Co				\$1.50 cv 2nd pfd	25	19 1/2	20	Natco Corp	5	8 1/2	8 1/2
Ludlow Typograph Co	5	25 1/2	—	Common	2	4 1/2	4 1/2	Minnesota & Ontario Paper	5	31 1/2	33	Nathan Strauss-Dup			
Ludman Corp	1	5 1/4	5 1/2	\$1.50 preferred		18 1/2	20	Minnesota & Ontario Paper	5	31 1/2	33	See Strauss (Nathan)			
Lukens Steel	10	39	39 1/2	McGraw Electric	1	72 1/2	73 1/2	Minnesota & Ontario Paper	5	31 1/2	33	Nat Acme Co	1	39 1/4	40
Luminator Harrison	1	8	8 1/2	McGraw-Hill Pub	5	44	44 1/2	Minnesota Mining & Mfg Co com		62	62 1/2	National Airlines	1	a13 1/2	13 1/2
Lunkenheimer Co		23 1/2	23 1/2	McKee (A G) & Co		24	24 1/2	\$4 preferred		104	105	Nat'l Alfalfa Dehydrat & Milling com	1	11 1/4	11 1/2
Lunn Laminates	35c	6 1/4	6 1/2	McKesson & Robbins	18	39	39 1/2	Minute Maid Corp				5 1/2 preferred	50	31	33
Lynch Corp	2	11	11 1/2	McLellan Stores	1	20 1/2	20 1/2	Common	10c	7	7 1/2	Nat'l Aluminate	2.50	36	37
Lyon Metal Products				McLouth Steel Corp	2 1/2	24 1/2	25 1/2	\$1.60 conv pr pref	15	25 1/2	27 1/2	National Automotive Fibres Inc	1	18	18 1/2
Common	5	15 1/2	16 1/2	McNeill Machine & Engineering Co	5	16 1/2	17 1/4	Mission Corp	1	34 1/2	34 1/2	Nat'l Bellas-Hess	1	2	2 1/2
5 1/2 preferred	50	50 1/2	—	McQuay Inc common	1	7 1/4	8 1/4	Mission Development	5	18 1/2	18 1/2	Nat'l Biscuit com	10	36 1/2	37
Lytton's (Henry C Lytton & Co)	1	6 1/4	7	5 1/2 preferred	20	15	16 1/2	Mission Dry Corp	1	2 1/2	3 1/4	7 1/2 preferred	100	178 1/2	179
M & M Wood Working Co	5	8 1/2	8 1/2	McQuay Norris Mfg	10	12	12 1/2	Mississippi Glass com		27 1/2	29 1/2	Nat'l Can Co	10	14	14 1/4
MacAndrews & Forbes Common	10	41	42	4 1/2 1st preferred	100	72	75	4 1/2 preferred	15	13 1/2	—	Nat'l Cash Register		72	72 1/2
6 1/2 preferred	100	129	132 1/2	McWilliams Dredg	10	127 1/2	13 1/2	Mississippi Shipping	5	13	13 1/2	Nat'l Casket com		26 1/2	27 1/2
MacFadden Pub com	1	6 1/2	7 1/4	Mead Corp common		30 1/2	30 1/2	Mississippi Valley Barge Line	1	12 1/2	14	Preferred	100	107 1/2	109
\$1.50 partic pfd	1	24	27	4 1/2 1st preferred	100	98 1/2	100	Missouri Kansas Pipe Line com	5	77 1/2	79 1/2	Nat'l Chem & Mfg	1	10	10 1/2
MacGregor Sport Products Inc	7	14 1/2	15 1/4	4 1/2 2nd preferred	100	98 1/2	100	Class B	5	3.85	4.05	Nat'l Chlorophyll & Chemical Co	1	3 1/2	3 1/2
Mackintosh Hemphill	5	11	11 1/2	4 1/2 3rd preferred	100	98 1/2	100	Mohawk Glass	10c	2 1/2	2 1/2	Nat'l Company Inc	1	7 1/2	7 1/2
Mack Trucks	13	11	13 1/2	Mead Johnson & Co	1	16 1/2	16 1/2	Mohawk Carpet Mills Inc	20	23	23 1/2	Nat'l Container Corp	1	11	11 1/2
Macmillan Co	1	24	25 1/2	Mechanical Handling Systems Inc	1	7 1/2	8	Mohawk Liqueur	1	1 1/2	1 1/2	\$1.25 conv pfd	25	21 1/2	21 1/2
Macmillan Petrol	50c	10 1/2	11	Medford Corp	10	75 1/2	—	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Cylind Gas	1	17 1/2	18
MacWhyte Company	10	14 1/2	15 1/4	Melville Shoe Corp	1	28 1/2	28 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	4 1/2 1st preferred	100	85 1/2	85 1/2
Macy (R H) Co Inc		22 1/2	22 1/2	Common	1	28 1/2	28 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Dairy Products	10	68 1/2	69 1/2
4 1/2 pfd ser A	100	82 1/2	83 1/2	4 1/2 ser A pfd	100	98 1/2	100 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Dept Stores	5	12 1/2	12 1/2
Mading Drug Stores	1	11 1/4	—	Menasco Mfg Co	1	3 1/2	3 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Distillers Products common	5	17 1/2	17 1/2
Mad Square Garden		8	8 1/2	Mengel Co common	1	13	13 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	4 1/2 conv pfd	100	94	95
Magic Chef Inc		7 1/2	7 1/2	5 1/2 conv 1st pfd	50	48 1/2	49 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Food Products	1	38 1/2	39 1/2
Magnavox Co	1	17 1/2	17 1/2	Mercantile Stores	1	16	16 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Gas & Oil Corp	5	8 1/2	9
Magnolia Pk (La)	10c	2 1/2	2 3/4	Common	3.66 1/2	1	1 1/2	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Gypsum com	1	24 1/2	24 1/2
Magor Car Corp	5	16 1/2	17 1/2	Merchants Distilling	1	1 1/2	2 1/4	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	\$4.50 conv pfd	100	99	99 1/2
Maguire Industries	1	17 1/2	17 1/2	Merchants Ice & Cold Storage com	100	60	—	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	Nat'l Homes Corp	1	53	56 1/2
Mahon (R C) Co	5	17 1/4	18 1/4	6 1/2 preferred	100	x95	—	Mohawk Rubber	15	15 1/2	16	National Lead Co			
Mallinckrodt Chemical Works cl A com	10	31 1/4	32 1/4	Merchants Refrig				Molybdenum Corp of America	1	44 1/2	44 1/2	Common	5	42 1/2	43
Mallory (P R) & Co				Class A		18 1/2	19 1/2	Monarch Mach Tool	1	18 1/2	18 1/2	7 1/2 pfd A	100	178 1/2	179 1/2
Common	50	48 1/2	50	Class B		18 1/2	19 1/2	Monmouth Park Jockey Club common vtc	1c	6 1/2	7	6 1/2 pfd B	100	151 1/2	152 1/2
4 1/2 conv pfd	50	54 1/2	55 1/2	Merck & Co				Monopower Corp (Mich)	1	4 1/2	4 1/2	Nat'l Iodine com	100	140	150
Manabi Exploration	10c	1 1/2	2	Common	16 1/2c	20 1/2	20 1/2	Monroe Auto Equipm't	1	5	5 1/2	6 1/2 preferred	100	100	105
Manati Sugar Co	1	4 1/4	4 1/2	\$3.50 preferred		90 1/4	91 1/2	Common	50	36	39	Nat'l Lincor com	100	140	150
Mandel Bros Inc		5	5 1/2	\$4 conv 2nd pfd		105	108	5 1/2 preferred	50	15	—	Nat'l Lincor com	100	100	105
Mangel Stores	1	17 1/2	18 1/4	\$4.25 2nd pfd		103	103 1/2	Monroe Paper Prod	10	15	—	6 1/2 preferred	100	100	105
Manhattan Shirt	5	26	26 1/2	Meredith Publishing	5	20 1/2	21	Monroe Paper Prod	10	15	—	Nat'l Lincor com	100	100	105
Manischewitz (B)		32	34	Mergenthaler Linotype Co		33 1/2	34	Monsanto Chemical	5	80 1/2	81	Nat'l Lincor com	100	9 1/4	9 1/4
Manning Maxwell & Moore Inc	12.50	16	17 1/2	Merrill Petroleum	1	7 1/2	7 1/2	Montague Rod & Reel Co				4 1/2 1st preferred	100	85	88
Mansfield Tire & Rub	5	11 1/2	13	Merrimac Hat		8	9 1/2	\$7 partic pfd	100	50	—	Nat'l Lock Co		16	—
Manville Mfg Co		3 1/4	—	Merritt Chapman Scott Corp	12.50	22 1/2	22 1/2	Monterey Oil Co	1	41	41 1/2	Nat'l Lock Washer	20	18	20
Mapes Consol Mfg		24 1/2	25	Warrants				Montgomery (H A)	5	6 1/2	7 1/2	Steel Castings		23 1/2	23 1/2
Maracaibo Oil Exp	1	8	8 1/4	Mesabi Iron	1	16 1/2	16 1/2	Montgomery Ward		59 1/2	60	Nat'l Mfrs & Stores	1	10 1/2	11 1/2
Marathon Corp				Messenger Corp	1	9 1/2	10 1/2	Class A		179	180	\$2 preferred		28 1/2	30
Common	6.25	19 1/2	20	Mesta Machine	5	31 1/2	32	Monumental Radio	1	15 1/2	—	National Nu-Grape Co		3 1/2	4
5 1/2 preferred	100	102 1/2	103 1/2	Metal-Glass Products	1	45c	55c	Moody's Invest Serv				Nat'l Oats Co		14	15

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Nekoosa-Edwards				Ohio Match Co.	5	11	11 1/2	Planters Nut & Chocolate	10	58	61
Paper Co.	25	32	33 1/4	5% ser A pfd.	100	86	90	Plastic Materials	1	1/4	1/2
Nelson (N.O) Co.	10	20	22	Ohio Oil Co.		64 1/4	64 1/2	Plastic Wire & Cable			
Neptune Meter Co.				Oilgear Co.	12 1/2	31 1/2	33 1/2	Par changed to \$5 share for share.	10 1/4	11 1/4	
Common	2.50	30 1/4	30 1/2	Oil Inc (New)	1	4 1/2	5	Pleasant Val Wine Co.	1	2 1/2	3
\$2.40 preferred	50	50 1/4	50 1/2	Oil Producers, Inc.	10c	7c	11c	Plomb Tool	1	9	10 1/4
Nesco Inc.	5	a15	15 1/4	Okaita Oils Ltd.	90c	11 1/2	1 1/8	Plough Inc.	5	12	12 1/2
Nestle-Le Mur Co.	1	4	4 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Plume & Atwood	25	18 1/2	20
New Bedford Cordage	5	3 1/2	3 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Plymouth Cordage	25	47 1/2	49 1/4
New Britain Mach				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Plymouth Oil Co.	5	27 1/2	27 1/2
Ex 100% stk div.	124	26		Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Plymouth Rubber	2	2 1/2	3 1/4
New British Dominion Oil Co Ltd.	40c	2 1/8	2 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Plywood Inc.	1	1 1/4	1 1/4
New England Lime	15			Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Warrants	15c	15c	25c
New Hampshire Jockey Club vtc	41	44		Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pneumatic Scale	10	22 1/2	23
New Haven Clock and Watch Co com.	1	2 1/4	3	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pocahontas Fuel	20	20	22
1/2 conv pfd	20	8	8 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Polaroid Corp com.	1	36 1/4	37 1/4
New Idria Mining and Chemical Co.	50c	1 1/2	1 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	5% 1st pfd	50	42	
New Mexico and Arizona Land	1	14 1/4	14 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	\$2.50 2nd pfd	5	58	
New Process Co.	1	48 1/2	50	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Poor & Co class B	5	15	15 1/2
New York Air Brake	5	19	19 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	\$1.50 class A pfd	5	20 1/2	21
N Y Auction	1	9 1/2	10	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pope & Talbot com	5	11 1/4	11 1/4
N Y Dock common	66	67	67	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Preferred	5	4 1/2	5
85 non-cum pfd	87	88	88	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Portable Elec Tools	1	7 1/2	8 1/2
N Y Merchandise	10	7 1/2	8 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Porter (H K) (Mass)	1	3 1/4	3 1/4
N Y Shipbuilding				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Porter (H K) (Pa)	5	66	
New common	1	a15 1/2	15 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	5% preferred	50	47 1/2	51
N Y Telecon Corp				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Porter-Cable Mach			
Class B	5c	5c	10c	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Portis Style Indus-tries Inc.	1	2	2 1/2
N Y Wire Cloth	1	17 1/4	17 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Portsmouth Steel	1	10 1/2	11 1/2
New York Magazine	1	21	22	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Potash Co of Amer	5	32	34
Newberry (J J) Co	1	33 1/4	34	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Common	2.50	5 1/4	6
3 1/2% preferred	100	94	95 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pratt Found Co	100	25	40
Newburgh Steel Co	1	6	7	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pratt-Hewitt Oil	1	3 1/4	3 1/4
Newmarket Mfg Co	2.50	8 1/2	9 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pratt & Lambert		44 1/2	45
Newport Electric	30	36 1/2	37	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Precision Grinding		25	
Newport Industries	1	13	13 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Wheel class B		75	
1/4% preferred	100	69 1/2	70	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Preferred Utilities Mfg Corp com	10c	45c	
Newport News Ship-bldg & Dry Dock	1	31 1/2	31 3/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	\$5 1/2 1st cv pfd	10	5 1/4	6
Newport Steel Corp	1	a10 1/2	11	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Prentice Hall com	2 1/2	42	44 1/4
Newton-Conroe Oil Corp	10	18c	25c	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	5% preferred	50	4	4 1/4
Niagara Alkali Co	10	23	23 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Prentiss Wabers Prod	5	8 1/2	8 1/2
Niagara Machine & Tool Works	1	38	38	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pressed Metals Am	1	8 1/2	9
Nicholson File	1	24 1/4	26 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pressed Steel Car	1	8 1/2	9
Niles-Bement-Pond	1	20 1/2	20 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	4 1/2% conv pfd A	50	36 1/4	36 1/4
No-Sag Spring Co	1	13	13 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Prestole Corp com	1	4 1/4	5 1/4
Noma Lites Inc	1	4 1/4	4 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	5% conv pfd	10	6 1/2	7 1/4
Non Ferrous Metal Products Ltd				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Price National Corp	1	3	3 1/4
Amer deposit rets for ordinary shs	1/2	1/2	1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Class A			
Nopco Chemical Co	2	20 1/2	21 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Princess Vogue Shops	5	50c	
4% pfd series A	100	87	90	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	60c preferred	5	72 1/2	72 1/2
Noranda Oil Corp	1	2 1/4	2 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Procter & Gamble	100	21 1/2	
Norden Laboratories	1	2	2 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	8% preferred	100	16 1/2	
Norma-Hoffman Bearings Corp	5	3 1/2	4 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Produce Terminal Cold Storage (Ill)	3	16 1/2	
6% preferred	100	n75		Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Producers Corp of Nev	1	1 1/4	1 1/4
Norris Thermador	1	20 1/2	20 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Progas Corp	25c	35c	39c
North & Judd Mfg	25	27	28	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Prosperity Co B	11	11	11 1/4
North Amer Aviation	1	29 1/4	29 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Publisher Industries	5	9 1/2	9 1/2
North Amer Car Corp				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Common	5	73	73 1/2
2% conv pfd	100	40 1/2	42	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	\$4.75 preferred			
North Amer Cement Corp cl A com	10	27	29	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Puget Sound Pulp & Timber Co		34 1/4	34 1/2
North Amer Rayon	1	38 1/4	39	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pullman Co Sugar	1	46 1/2	46 1/2
\$3 preferred	50	38 1/4	39	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Punta Alegre Sugar	1	8 1/2	9 1/2
North American Refractories Co	10	16 1/4	17 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pure Oil Co com	1	55 1/2	56
North Canadian Oils Ltd	25c	1 1/8	2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	5% conv pfd	100	108 1/2	109 1/4
North Central Airlines, Inc	1	1 1/2	2 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Purex Corp Ltd	1	8 1/4	8 1/4
North Cent Tex Oil	5	20 1/4	20 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Urolator Products	1	17	18 1/4
Northeast Airlines	1	4 1/4	4 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pyle National Co	5	14 1/4	15 1/4
Northeast Capital	1	9	9 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	8% preferred	100	123	
Northern Engineering Works	1	7 1/4	7 3/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pyramid Elec com	1	4 1/4	5
Northern Redwood Lumber Co	1	129	135	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	6% conv pfd	5	1	1 1/2
Northrop Aircraft	1	24	24 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Pyrene Mfg	10	24 1/2	25
Northwest Airlines Inc Common	10	9	9 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Quaker Oats com	5	29 1/2	29 1/2
4.6% preference	25	16 1/4	16 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	6% preferred	100	154 1/2	155
Northwest Engineering Co cl A	1	23 1/2	24 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Quaker State Oil Refining Corp	10	22 1/2	22 1/2
Class B	1	21 1/2	22 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Quebec Oil Dev Ltd	1	41c	46c
Northwestern Leather	1	14 1/2	16 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Queen Anne Candy Co	1	2 1/2	2 1/2
Northwestern States Portland Cement	1	31	33	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Queens County Jockey Club	50	70	
Norwegian American Lines	200 Kr	52	55	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Quincy Market Cold Storage & Whse	100	x112	
Norwich Pharmacal Co (N Y)	2.50	21	21 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	RKO Pictures Corp	1	6	6 1/2
Noxema Chemical	1	13 1/4	14 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	RKO Theatres Corp	1	5 1/2	5 1/2
Class B common	1	13 1/4	14 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Radar Electronics	10c		2c
Nuclear Instrument & Chemical Corp	1	4	4 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Radioactive Products	1		3 1/4
Nylonon Corp units	100	25c	50c	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Radio Condenser	1	11	12
Oberman & Co com	1	1 1/2	1 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Radio Corp of Amer	1	27	27 1/4
5% conv pfd	10	6	6 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	\$3.50 1st preferred	100	78 1/2	79 1/4
Ocean Downs Racing Association	50c	1	1 1/4	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Radio & Television	10c	4 1/2	5 1/2
Official Films Inc	1	3 1/4	3 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Rainbow Oil Ltd	5	4 1/2	5
Class A common	10c	3 1/4	3 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Ralston Purina com	25	81 1/2	84
Ohio Brass class B	5	49 1/2	50 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	3 1/4% preferred	100	98 1/2	99
Ohio Forge & Machine Corp	5	41 1/4	42 1/2	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Ralston Steel Car	10	3	4
Ohio Leather Co	5	11 1/2	12	Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Common	5	20 1/2	21
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Randall Corp	5		
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Randall Graphite Products Corp	1	1 1/2	2 1/4
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Rand's (Pgh)	50c	1 1/4	1 1/2
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Rapid Electrotyp	50	13 1/2	14 1/2
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Rath Packing	10	23 1/4	24
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Raybestos-Manhattan	10	40 1/4	40 1/2
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Raymond Concrete Pile Co		50	50 1/4
				Okla Miss River Products Line Inc.	1c	2 1/2	2 1/2	Rayonier			

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Real Silk Hosiery				Rohm & Haas com.	20	166 3/4	170	Seismograph Service	1	12 1/2	13	Sonotone Corp com.	1	4 7/8	5
Mills Inc.	27 1/2	28		4% pfd series A	100	102	105 1/2	Selby Shoe Co.	12 1/2	10	11	\$1.25 conv pfd A	20	22 1/2	23
Reardon Co.	7	7 3/4		Rohr Aircraft Corp.	1	17 1/4	18 1/4	Select Theatres	10c	10	11	\$1.55 conv pfd	20	26	26 3/4
Red Owl Oil Co.	1	23c	28c	Rolls Royce Ltd.				Seminole Oil & Gas Co	1	1/2	5/8	Sorg Paper com.	10	12	13
Red Bank Stores com.	3	16 3/4	17 1/4	Ordinary reg.	\$1	9	9 1/2	5% conv pfd	10	4	6	5% preferred	100	73	78
4% A pfd	100	106 1/4		Rome Cable Corp.	5	18 1/4	18 3/8	Seneca Falls Mach.	1	3 3/4	3 3/4	Soss Mfg Co.	1	7 1/2	7 3/4
Red Top Brewing Co.				Ronson Art Metal				Sentinel Radio Corp.	1	3 3/4	3 3/4	Soule Mill	60		40
Class A	1	3 1/4	3 3/4	Works Inc.	1	8 3/4	9	Sentry Safety Cont.	10c	3/8	7/8	SoundScriber Corp.		4	4 1/2
Redwater Utilities				Roosevelt Field	5	18 1/8	19 1/2	Serrick Corp class B	1	13 1/2	14	South Coast Corp.	1	7 1/4	7 3/4
Holdings Oil & Gas	80c	80c	87c	Roosevelt Oil & Ref.		9 1/4	10	Serval Slide				South Penn Oil	12 1/2	31 1/4	31 3/4
Reda Pump Co.	1	7 1/2	7 3/4	6% conv pfd	12.50	9 1/2	10 1/4	Fastener Co.	12 1/2	1 1/2	2 1/4	South Porto Rico			
Reece Corp common	1	9 1/2	10 3/4	Roper (George D)	5	13 1/2	15	Servel Inc com.	1	8 1/4	8 3/8	Sugar Co com.		33 3/4	34 3/4
5% preferred	100	89		Roper Realization	1	14	16	\$4.50 preferred		63 3/8	64	8% preferred	25	37 1/4	38 1/4
Reed Drug common	1	1/4	1/2	Rose's 5 10 & 25c				Servomechanisms	20c	16 1/4	17 3/4	South Shore Oil & Development	10c	12	12 3/4
Class A	1	2	2 1/2	Stores Inc.	10	24		Seton Leather		16 1/4	17 3/4	South Texas Develop-			
Reed Primitives	2.50	8 1/2	9 1/4	Ross Gear & Tool		55	56	Seven-Up Bottling Co				ment class A	20	42	
Reed Roller Bit		17 1/2	17 3/4	Ross (J O) Eng Corp	1	21 1/2	23 1/2	of Houston-San Ant		4 1/2	5	Class B	20	70	
Reeves-Ely Lab Inc.				Rotary Elec Steel	10	34	34 1/2	Class A	45c	1 1/2	2	South Texas Oil & Gas Co	10c	17 1/8	17 1/2
Conv preferred	4	8	8 1/4	Rothmoor Corp.	40c	4 1/4	4 3/4	Class B	45c	16 1/2	17 1/2	Southdown Sugars	5	42	43
Reeves Soundcraft	5c	1 1/4	1 1/8	Rowe (The) Corp.	1	11 3/4	12	St Louis com.				Southern Advance Bag & Paper Co.	1	27 1/4	28
Refined Syrups & Sugar Inc.	5	6 1/2		Royal Dutch Petrol—Ord "Foreign shs"	118	118 1/2		Shakespeare Co.	5	20 1/4	21	Southern Airways	3	2 1/4	2 3/4
Regal Shoe Co.	1	7 1/2	8 1/8	New York shares		39 3/8	39 3/4	Shaler Co "B"		17 1/2		Southern California Petroleum 6% pfd	25	21 1/2	22 1/2
Reis (Robert) & Co.	1	7 1/2	8 1/8	Royalite Oil Co Ltd.		13 1/2	13 1/2	Shamrock Oil & Gas	1	46 1/2	46 3/4	Southern Ice Co.	1	1 1/2	
\$1.25 prior pfd	10	4 1/2	5 1/8	Royal Typewriter com	1	15 1/2	15 1/2	Shapleigh Hardware	25	32		\$7 preferred		50	
Rafter-Poster Oil	50c	35c	40c	4 1/2% preferred	100	83		Sharon Steel Corp.		33 3/4	34	Southern Mineral Corp class A		1 1/2	2 1/2
Reliable Stores		24 1/2	25 1/4	Ruberold Co.	5	67	68	Shatterproof Glass	1	2 1/2	3 1/2	Southern Pipe Line	1	5 3/4	6 1/4
				Ruppert (Jacob) com	5	16	16 3/4	Shattuck (Frank G)		8 3/8	8 1/2	Southern Production	1	24	25 1/4
				4 1/2% preferred	100	76	80	Shaw Oil & Chem Name changed to Clayton Corp				Southern Spring Bed.	5	52 1/2	54 1/2
				Russeks 5th Ave.	1.25	5 1/2	5 3/4	Shawnee Develop	1	2 1/2	2 3/8	Southern States Iron Roofing Co			
				Russell (F C) Co.		8 3/4	9 1/2	Shawnee Pottery	100	70	80	5% conv pfd	25	14	
				Russell Mfg Co.		10	10 3/4	Shawyer (W A) Pen	1	26	27	Southland Corp		5 1/2	6 1/2
				Russell Miller Milling Co com	25	36		Shedd-Bartush Foods	1	16	16 1/2	Southland Royalty	5	49	49 1/2
				4 1/2% preferred	100	93		Shell Oil Co.	15	91	91 1/4	Southwest Lumber Mills Inc	1	7 3/4	8 3/4
				Russell Reinforced Plastics Corp cl A	1	2 3/8	2 3/4	Shell Transp & Tr—Ordinary bearer		15	15 1/2	Soyas Corp of Amer	1c	12c	15c
				Class B	5c	2 1/2	2 3/4	Ordinary registered		14 1/2	15	Sprague (A G) & Br	1	13	13 1/2
				Ryan Aeronautical	1	19 3/4	20	Sheller Mfg Corp	1	16	16 3/4	Sparks-Withington		4 1/2	4 1/4
				Ryan Cons Petrol		2 3/4	2 7/8	Shepard Niles Crane & Hoist Corp	5	20 1/2	22 1/2	Spaul & Co com		5 1/4	5 1/2
				Ryerson & Haynes	1	4 7/8	5	Sherer Gillett com	1	3 1/4		\$5.50 preferred		103	109
				Saco-Lowell Shops	2.50	15	16 1/2	Class A		28		Speed Queen Corp	1	14	15
				Safeguard Corp.		1	1 1/2	Sherman Products	1	1 1/4	2	\$1.50 preferred	25	24 1/2	
				Safety Car Heat & Lighting (Del)	12.50	18	18 1/2	Sherwin-Williams of Canada		31 3/4	32 1/2	Speer Carbon Co	2.50	12 1/4	13
				Safeway Stores com	5	42 1/4	42 3/4	Shoe Corp of Amer—Class A		16 3/4	17 1/4	Spencer Chemical	5	55	55 1/2
				4% preferred	100	93 1/4	94	Shurion Optical Co	5	31	31 3/4	4.60% preferred	100	102 1/2	103 1/2
				4 1/2% conv pfd	100			Sick's Breweries		25 1/2	27	Spencer Kellogg	1	16 1/4	16 3/4
				Safway Steel Prod	2	15	16 1/4	Sightmaster Corp	5c	23c	27c	Spencer Shoe Corp	1	4 1/2	5
				Sagamore Mfg	100	88	93	Signode Steel Strapping	5% preferred	50	44 1/2	Sperry Corp	1	56 3/4	57 1/4
				St Croix Paper Co	25	65	67	Silx Company	1	3 3/8	3 3/4	Spiegel Inc com	?	7 1/2	7 1/4
				St Lawrence Corp	1	45 1/4	45 3/4	Silver Creek Prec	40c	1/2	5/8	\$4.50 conv pfd		58	58 3/4
				St L Rocky Mt & Pacific Co com	10	27	31	Simmons-Boardman Publishing com		4 1/2	5 1/4	Spokane Portland Cement Co	2	5	6
				5% non-cum pfd	100	70		\$3 conv pfd		33 3/4	34 1/2	Spotless Co	1	15	
				St Paul Union Stock Yards		13		Simmons Co		37 1/2	38	Sprague Electric	2 1/2	63	67
				St Regis Paper com	5	23 1/4	23 3/4	Simon (Wm) Brewery	1	50c	60c	Square D Co	5	32	32 1/2
				4.40% 1st pfd A	100	98 1/2	99	Simonds Saw & Steel	3	37 1/2	38	Stahl-Meyer com		4	4 1/2
				Salem Brosius	2.50	8	9 1/2	Simplex Paper	1	11 1/2	11 3/4	Prior preferred	100	52	58
				Sanborn Map	25	57	59	Simplex Pattern	1	5 1/2	5 1/2	Staley (A E) Mfg Co—Common	10	21 3/4	23 1/4
				San Carlos Milling	8	8 1/4	9	Simonson's Ltd		15 1/4	16	\$3.75 preference		79	82
				San Diego Corp	1	10 1/2	11	Sinclair Oil Corp		39 1/2	39 3/4	Standard Brands		30 3/4	31
				Sangamo Elec Co	10	24 1/2	25	Singer Mfg Co	20	31 1/2	32	\$3.50 preferred		91 1/2	92 1/2
				Sanitary Products Corp (Illinois)	1	1 1/2	3/4	Singer Mfg Ltd—Am dep rcts ord reg	21	3 3/4	4 1/8	Standard Brewing Co Name changed to Standard Indus			
				Sapphire Petroleum	1	1 1/2	2	Sioux City Stock Yards com	15	26 1/2	27 1/4	Standard Cable	25c	3c	
				Sargent & Co	18	13 1/4	14 1/4	\$1.50 partic pfd	15	30		Standard Coil Prod	1	14 1/4	14 3/4
				Savage Arms	5	11 1/4	11 1/2	Sioux Oil Co	5c	53c	60c	Standard Commercial Tobaccos Co	1	4 1/2	5 1/2
				Savannah Sugar Ref	1	53	55	Silver Steel Castings		14 1/2	15 1/2	Standard Dredging	1	3 1/4	4
				Savoy Oil Co (Del)	25c	5 1/4	5 1/2	Skelly Oil Co	25	48 1/2	49	\$1.60 conv pfd	20	18 1/2	19
				Sayre & Fisher Brick	1	2 3/4	2 1/2	Skenandoa Rayon—Common	5	10		Standard Factors	1	3 1/4	4
				Schenley Indus	1.40	19 1/2	19 3/4	5% convertible prior pfd	100	60		75c preferred		9	11
				Schering Corp	15c	12 1/2	12 3/4	Skiastron Electronics & Television	10c	2 3/4	2 3/4	Standard Forgings	1	13	13 1/2
				Schick Inc	1	18 1/4	19	Skil Corp	2	19	20	Stand Fruit & SS	10	28	28 3/4
				Schuster (Ed) & Co	10	14 1/2	15 1/2	Skiles Oil Corp—Common	1	3	3 1/2	\$3 partic pref		69 3/4	70
				4 1/4% preferred	100	n90		8% conv pfd	10	6 3/4	7 3/4	Standard Industries	1	1 1/2	2
				4 3/4% preferred	100	n92		Slack Airways Inc	10	9	9 3/4	Standard Milling Co	1	11 1/4	12
				4% preferred	100	11	11 1/4	Sloan (W & J)	10	5 3/4	6 3/4	Standard Oil Co—California		58 3/4	58 3/4
				\$3.40 preferred		83 3/4	84 3/4	4 1/2% prior pfd	100	49	51	Indiana	25	76 3/4	77
				\$4 preferred		103	104	5% non-cum pfd	100	26	28	Kentucky	10	43 1/2	43 3/4
				Scott Radio Labs	1	9 1/2	9 3/4	Smith (A O) Corp	10	29 3/4	30	New Jersey	15	80 3/4	80 3/4
				Scott & Fetzer	5	11	11 1/4	Smith (Alex) Inc—Common	20	7 3/4	8	Ohio common	100	37 1/2	37 3/4
				Scott Paper Co com		83 3/4	84 3/4	3 1/2% preferred	100	36	36 3/4	3 1/4% pfd ser A	100	101 1/4	102 1/4
				\$3.40 preferred		93 1/2	94	4.20% preferred	100	43 1/2	44	Standard Packaging Corp common	1	19 1/4	19 3/4
				\$4 preferred		103	104	Smith Corona Inc		14 1/4	14 3/4	\$1.60 conv pfd	10	27	28
				Scott Radio Labs	1	9 1/2	9 3/4	Smith-Douglass Co	5	16 1/2	16 3/4	Stand Paper Mfg—Common vtc	50	19	24
				Scott & Williams		8 1/2	9 1/2	Smith (Howard) Paper Mills		22 1/4	23 3/4	6% conv pfd vtc	50	35	40
				Scovill Mfg Co com	25	28	28 3/4	Smith Kline & French Laboratories	1	60	61	Standard Products	1	8	8 3/4
				3.65% preferred	100	88 1/2	90 1/2	Smith (S Morgan) Co	10	21 1/4	22	Standard Railway Equipment Mfg Co	1	9 3/4	9 3/4
				4.30% conv pfd	100	105	107								

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Stauffer Chemical...10	31 3/4	31 3/4	31 3/4	Terminal Ref & Warehouse Corp...50	40	48		Twisco Corp...50	50			U S Smelting Ref & Mining Ref...50	46 1/2	47	
Steak n Shake...4 1/2	4 1/2	4 1/2		Terre Haute Malleable and Mfg Co...5	10 1/2	11 1/4		Tyer Rubber...32	32			7% preferred...50	58 1/2	59 1/2	
New Co formed				Texas Adams Oil...10c	1 1/4	1 1/8		Tyler Fixture Corp...1	5	6		U S Steel Corp com...41 1/2	42		
Illinois Co exchanged share for share				Texas Anadarko Oil Corp...10c	1 1/4	1 1/8		Tyson Bearing Corp...5	1 1/4	1 3/4		7% preferred...100	150 1/4	150 3/4	
Mo Co exchanged one new for 1 1/4 old				Texas City Chem...4	4	4 1/4		Uarco Inc...10	20 1/4	20 1/2		U S Sugar Corp...10 1/2	11		
Stearns Mfg Co...1	2 1/2	3 1/2		Texas Co...25	68 1/2	68 1/2		Udylite Corp...1	12 1/2	12 1/2		U S Thermo Control...1	3 1/2	3 3/4	
Steel Co of Can Ltd...31	31	31 1/2		Texas Gulf Producing Co...10	47 1/2	48 1/4		Ulen Realization...10c	2 1/2	2 3/4		U S Tobacco com...17 1/2	17 1/2		
Steel Parts Corp...5	3 1/2	3 3/4		Texas Gulf Sulphur...10	88 1/2	88 1/2		Ultrasonic Corp...5	13 1/2	14 1/2		7% non-cum pfd...25	37 1/2	38	
Steel Products Eng...15	15	15 1/4		Texas Instruments...1	7	7 1/4		Warrants...4	4 1/2	4 1/2		U S Truck Lines...1	14	15 1/2	
Stein (A) & Co...17	17 1/4	17 1/2		Texas International Sulphur Co...10c	2 1/2	3 1/4		Voting Trust Clfs...11 1/2	12 1/4	12 1/4		U S Universal Joint...1	3 1/2	3 3/4	
Sterchl Bros Stores...11 1/4	11 1/4	11 1/2		Texas Natural Gasoline Corp...1	10 1/2	10 3/4		Underwood Corp...31 1/2	31 1/2	32 1/2		U S Vitamin...1	6 1/2	7 1/4	
Sterling Aluminum Products Inc...5	14	14 1/2		Texas Northern Oil Corp...10c	1 1/4	1 1/8		Unexcelled Chemical...5	3 1/4	4		United St'l & Wire...2 1/2	7 1/2	8 1/4	
Sterling Brewers...1	9 1/4	9 1/2		Texas Pacific Coal & Oil Co...10	37 1/2	37 1/2		Union Asbest & Rub...5	8 1/2	9		United Stock Yards...1	8 1/2	8 1/2	
Sterling Drug Inc...5	37 1/2	37 1/2		Texas Pacific Land Trust sub-share...1	124	125		Union Bag & Paper...20	46 1/2	47 1/4		Cony preferred...11 1/2	11 1/2		
3 1/2% preferred...100	97	98		Texaco Oil Co...1c	42c	46c		Union Carbide & Carbon Corp...72	72 1/2	72 1/2		United Stores com...50c	1 1/2	1 1/2	
Sterling Elec Motors...1	3 1/2	4		Textron Inc (N H)...40	40			Union Mfg...25	16	17		\$4.20 n-c 2d pfd...5	7 1/2	7 1/2	
Sterling Engine Co...10c	2	2 1/2		Textron Inc (R I)...Common	9 1/4	9 1/2		Union Metal Mfg...1	40	40		\$6 conv pfd...86 1/2	87 1/2		
50c conv pfd...10	2	2 1/2		Common	14 1/4	14 1/4		Union Oil of Calif...25	44 1/4	44 1/4		United Wallpaper Inc...2	1 1/2	1 1/2	
Sterling Inc...1	2 1/4	2 1/4		\$1.25 conv pfd...50c	14 1/4	14 1/4		\$3.75 pfd series A...98	98 1/2	98 1/2		4% conv pfd...15 1/2	16 1/2		
Sterling Oil of Okla...10c	1 1/4	2 1/4		4% pfd ser A...100	71	75		Union Spg & Mfg Co...1	25c	35c		Universal Am Corp...1	1 1/2	2	
Stern & Stern Textiles Inc...1	8	9		Thalhimer Bros com...25	9 1/4	10 1/4		Union Stock Yards of Omaha Ltd...100	79 1/4	80 1/2		Universal Cons Oil...10	65	65 1/2	
Stetson (J B) com...21 1/2	21 1/2	22 1/2		Thatcher Glass Mfg...5	14 1/4	14 1/4		Union Sulphur & Oil Class A...1	43 1/4	44 1/4		Universal Cyclops Steel Corp...1	30	30 1/2	
8% preferred...25	30			\$2.40 conv pfd...42	42	42 1/2		Class B...1	43 1/4	44 1/4		Universal Leaf Tobacco com...24 1/2	25 1/2		
Stewart-Warner...5	20 1/2	20 1/2		Thermo-King Ry Corp...1	3	3 1/2		Class A...1	43 1/4	44 1/4		8% preferred...100	157 1/4	159	
Stinnes (Hugo) Corp...5	14 1/4	15 1/4		Thermoid Co com...1	6 1/2	7		Class B...1	45 1/2	46 1/2		Universal Major Elec Appliance Co...10c	7 1/2	1	
Stix Baer & Fuller...5	14 1/4	14 1/4		\$2.50 conv pfd...50	40	41		United Brick & Tile...5	13 1/4	14 1/2		Universal Match...12.50	17 1/2	19	
Stokely-Van Camp...12	12 1/2	12 1/2		Thew Shovel...5	22 1/2	23		United Wire Rope Corp...5	58 1/2	59		Universal Pictures...1	20 1/2	20 1/2	
5% prior pref...20	17 1/2	18 1/4		Thiokol Chem Corp...1	10 1/4	10 1/2		United Aircraft Corp...5	104	104 1/2		Warrants...9 1/2	10		
Stone & Webster...23	23 1/4	23 1/4		Thompson (H I) Fibre Glass Co...1	7 1/2	8 1/2		Products Inc...50c	5 1/2	5 1/2		4 1/4% preferred...100	70	70 1/2	
Stop & Shop Inc...1	28	30		Thompson (John R)...15	9 1/4	9 1/2		United Air Lines Inc...Common	23	23 1/4		Universal Products...10	26 1/2	27 1/4	
Storer Broadcasting...1	23	23 1/2		Thompson Products Inc Common	59 1/4	60		(1952 series) pfd...100	92 1/2	93 1/2		Universal Winding...5	5 1/2	6 1/4	
Strategic Materials...1	5	5 1/4		4% preferred...100	97 1/2	98 1/4		United Artist Th're...9 1/4	9 1/4	11 1/4		Univis Lens Co...50c	7 1/4	8 1/2	
Stratford Pen Corp...1	5	5 1/4		Thompson-Starrett...1	1 1/2	2		United Biscuit Co of America...36 1/4	36 1/4	36 1/2		Upresit Metal Cap...10c	6c	15c	
Straus (Nathan) Duparquet Co...3	4	4 1/2		3 1/2% preferred...20 1/4	21	21		\$4.50 preferred...106 1/2	108			Upton Co...10	16 1/2	16 1/2	
Strawb'gs & Clothier...5	19	20		Thor Corp...20	12 1/2	13		United Board & Carton Corp common...10	15	15 1/2		Upson-Walton Co...1	8 1/2	7 1/2	
\$5 preferred...103	103	106		Thorofore Markets Inc Common	22 1/2	23		6% non-cum pfd...100	95	100		Utah-Idaho Sugar...5	2 1/2	2 1/2	
Stromberg-Carlson...10	34	34 1/4		5 conv pfd...25	19			United Brick & Tile...5	24 1/2	26 1/2		Utah Oil Refining...26	28		
4 1/2% conv pfd...53 1/2	54	54		Thrifty Drug Stores...50c	8	8 1/2		United Carbon...65 1/2	66			Utah Southern Oil...2.50	16	17	
Strong Cobb & Co...5	5	5 1/4		Thurston Chem Co...5	a13			United-Carr Fastener...31 1/4	32 1/2			Utilities Realty Liquidating Trust...19	20 1/2		
Stroock (S) & Co...17 1/2	18	18		Tide Water Associated Oil Co...10	21 1/2	21 1/2		United-Carr Fastener...31 1/4	32 1/2			Utility Appliance com...1	2 1/2	2 1/2	
Struthers-Wells com...2.50	24 1/2	25 1/4		Tidlands Oil...50c	3 1/4	3 3/4		Stores com...30c	3 1/4	3 1/4		\$1 conv pfd...15	13 1/4	13 1/4	
\$1.25 preferred...21	23			Tiffany & Co...23 1/2	24 1/2			\$3.50 conv pfd...100	73	74		Vacuum Concrete...1	1 1/2	2 1/2	
Stubnitz Greene Spring Corp...1	6 1/2	6 3/4		Tilo Roofing Co...1	8 1/2	8 1/2		United Drill & Tool Class A...10	8 1/2	9 1/2		Vacuum Mould & Iron...5	34 1/2	35 1/2	
Studebaker Corp...1	18 1/2	18 1/2		Time Inc...38	39 1/2			Class B...10	12 1/2	13 1/4		\$5.50 prior pfd...95	99		
Stylob Corp...1	1 1/2	1		Timely Clothes...13	14			United Dye & Chemical Corp com...1	8 1/4	8 1/2		Vaispar Corp com...1	5 1/2	5 1/2	
Suburban Propane Gas Corp com...1	19 1/4	20		Times-Picayune Publishing Co vtc...10	55	57		7% preferred...100	66	68 1/2		\$4 conv pfd...5	80	82	
5.20% conv pfd...1951 series...50	61 1/2	62 1/2		Timken Roller Bear...42 1/2	42 1/2			United Elastic Corp...20	33	33 1/2		Van Camp Sea Food...2	7 1/4	8 1/2	
1952 series...50	53 1/4	54 1/4		Timm Aircraft...75c	85c			United Eng Coal Cos...5	12 1/2	13 1/2		Van Norman Co...2 1/2	11 1/2	12	
Sunbeam Corp...37 1/4	38			Titeflex Inc...6	6 1/4			United Elec & Fdy...5	12 1/2	13 1/2		Van Raalte Co...10	28 1/2	29 1/2	
Sun Chemical Corp...1	9 1/2	9 1/4		Tobacco Prod Exp...8 1/2	10			United Fruit...49 1/4	49 1/4			Vanadium Alloys Steel Co...22 1/2	22 1/2		
\$4.50 pfd ser A...93	95			Tobin Packing Co com...11	12			United Merch & Mfrs...1	11 1/4	11 1/2		Vanadium Corp...46 1/2	46 1/4		
Sunflower State Oil Co Inc...10c	10c	25c		Todd Shipyards...20	51	51 1/2		United Milk Products...7	7			Vanite Hos'y Mills...2 1/2	2		
Sun Oil Co common...72	73 1/4			Tokhelm Oil Tank & Pump Co...16 1/2	17			United Molasses Ltd Am dep rctd or reg...4 1/2	5			Vanity Fair Mills...5	12 1/2	13 1/2	
4 1/2% cl A pfd...100	117	118 1/2		Toklan Royalty...70c	4	4 1/4		United Oil Corp...10c	7c	11c		Vapor Heating Corp...1	38	41	
Sun Ray Drug...25c	5	5 1/4		Toro Manufacturing...20	21			Works com...10c	2 1/2	2 1/2		Veeder Root Inc...32 1/4	34 1/4		
Sunray Oil Corp com...1	18 1/4	18 1/2		Torrington Co...25	25			\$4.25 preferred...75	47	50		Velvet Freeze Inc...1	4 1/4	4 1/4	
4 1/4% pfd A...25	24 1/2	25		Torrington Mfg Co...6.25	25			United Printers & Publishers...1	16 1/2	18 1/2		Venezuelan Petrol...1	25 1/2	25 1/2	
5 1/2% conv 2nd pfd Series of 1950...20	22	22 1/2		Towle Mfg...27	28 1/2			United Profit Sharing com...25c	1/2	1/2		Venezuela Synd...20c	3 1/4	4	
Sunrise Sup'markets...1	9 1/4	9 1/2		Tracermot Corp...17 1/2	19			10% preferred...10	4 1/2	5 1/2		Vermillion Bay Land...3 1/4	3 1/4		
Sunshine Biscuits...12 1/2	78	78 1/4		Tracerlab Inc...12 1/4	12 3/4			United Screw & Bolt Class A...35	35			Verney Corp...2.50	2 1/2	3	
Suntide Refining...1c	3 1/2	3 1/2		Trad Cabinet Corp...1c	9c	7c		Class B...24 1/2	26 1/2			Vertientes-Camaguey Sugar of Cuba...6 1/2	6 1/2	6 1/2	
Super-Cold Corp...1	3 1/4	4 1/4		Trad Television...1c	9c	12c		Class B...24 1/2	26 1/2			Vicana Sugar v t c...3	3 1/2	3 1/2	
Superdraulic Corp...1	30c	40c		Trans Caribbean Air Cargo Lines Inc...10c	2	2 1/4		United States Air Conditioning...10c	3 1/2	3 1/2		Vick Chemical...2 1/2	33 1/2	33 1/2	
Superior Oil Corp...25	670	698 1/4		Trans Empire Oils...2 1/2	2 1/2			US Airlines Inc...5c	5c	7c		Victor Chemical Works common...5	28 1/4	28 1/4	
Superior Portland Cement new com...23 1/4	23 1/2			Trans-Lux Corp...1	3	3 1/2		US Asphalt class A...1	4	5		3 1/2% preferred...100	93 1/2	95	
Superior Steel Corp...50	15	15 1/2		Trans-Mountain Oil Pipe Co...26	26 1/2			Class B...2 1/2	2 1/2			Victor Products...1	4 1/4	4 1/4	
Superior Tool & Die...1	2 1/2	3		Trans Western Oil & Gas Corp...14 1/4	14 1/4			United Shoe Mach...25	41 1/4	41 1/2		Victoria Gypsum com...3 1/2			
Susquehanna Mills...25c	1c	1 1/2c		Trans World Airlines...5	14 1/4	14 1/4		6% preferred...25	38 1/4	39 1/4		Preferred...100	38		
Sutherland Paper Co...5	35 1/4	36 1/4		Transcontinental Bus System Inc...1	3 1/2	3 1/4		United Specialties...12	12 1/2			Victoreen Instrument...1	5	5 1/4	
4.40% conv pfd...100	125	126 1/2		Transcontinent'l Oil...25c	1/2	1		United States Air Conditioning...10c	3 1/2	3 1/2		Viking Pump Co...5	19 1/4	20 1/4	
Swan Finch Oil com...15	13 1/2	13 1/2		Transgulf Corp...10c	10c	15c		US Plywood Corp...1	25 1/2	26		Vingo Corp common...1	5 1/4	5 1/4	
6% preferred...25	24	26		Transue & Williams Steel Forging...16	17			3 1/4% pfd ser A...100	79 1/2	82		5% preferred...12.50	10	11	
Swedish Ball Bearing...Class B...59	61	14 1/2		Trantronic Inc...1 1/4	1 1/4			3 1/4% conv pfd...100	87	87 1/2		Va-Carolina Chemical Corp com...25 1/2	25 1/2		
Swedish Match cl B...14 1/4	14 1/4			Tranter Mfg Inc...2 1/4	3			Series B...100	87	87 1/2		6% partic pfd...100	134	136	
Sweets Co of Amer...Common...16 1/4	16 1/4														

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Walworth Co.	2.50	8	8 1/2	West Va Pulp & Paper				Wichita Union				Woodward Governor	1	25	26
Wamsutta Mills	5	x8	9	Common	5	28 3/4	28 1/2	Stockyards com	100	76		Woodward Iron Co	10	44 3/4	45
Ward Baking Corp				4 1/2% preferred	100	106 1/2	107 1/2	4% preferred	100	95		Woodward & Lothrop			
Common	1	23 3/4	23 3/8	Western Air Lines	1	9 1/2	9 3/4	Wickes Corp	5	8 1/2	8 3/4	Common	10	29	30
Warrants		8 1/2	9	Western Auto Sup	10	46 1/2	47 3/4	Wico Electric Co				5% preferred	100	100	
5 1/2% preferred	100	101	103	Western Central Petrol				Common	5	3	4	Woodward Oil	5c	5c	7c
Warner Bros				Western Empire Oil	10c			6% A preferred	20	13		Woolworth (F W)	10	43	43 1/2
Pictures Inc	5	15	15 1/4	Western Homestead				Wiggin Terminals	10	20		Woolworth Ltd			
Warner Co	1	38 3/4	40 1/4	Oils Ltd (name				Wilbur Suchard				Am dep rcts ord	5s	9%	10%
Warner-Hudnut Inc	1	16 3/4	18 1/4	changed to Can-				Chocolate com	5	4		6% preference	£1	3 1/4	4
Warner & Swasey		16 3/4	17 1/4	adian Homestead				\$5 preferred		50		Worthington Corp			
Warren-Bradshaw				Oils Ltd) also split				Wilcox-Gay Corp	1		3/4	Common		38 1/2	38 1/2
Exploration Co	1	4	4 1/4	1 new for 4 old				Wilcox Oil Co	5	23 1/2	23 3/4	4 1/2% conv prior		140	143
Warren Bros com	5	24 1/2	26	Western Natural Gas	1	14 1/4	15	Will & Baumer				preferred	100	140	143
\$2.50 preferred	50	40	41 1/2	5% conv pfd	30	35	35 1/2	Candle Co		15	16 1/2	4 1/2% series prior			
Warren Fdy & Pipe		28 1/2	28 3/4	Western Oil Fields	1 1/4	1.15	1.30	William Penn Gas	10c	8c	11c	Wyoming-Gulf			
				Western Tablet &				Williams (J B) Co	5	7 3/4	8 1/4	Sulphur Corp	1	25c	30c
				Stationery com		32 1/4	33 3/4	Williams (R C)		6%	7	Wyo Oil Co (Colo)	5c	2c	4c
				5% preferred	100	103		Williams & Co (Pa)	2 1/2	13 1/4	14 1/4	Wytext Oil Corp cl A	1	11 1/2	
				Westinghouse Air		25 1/2	25 1/2	Williston Basin Oil				Class B	1	11 1/2	
				Brake Co	10	25 1/2	25 1/2	Ventures	1c	1c	3c	Yale & Towne	25	39 1/2	39 1/4
				Westinghouse Elec		61%	61%	Willson Products	1	10 1/2	11 1/2	Yoalande Corp	1	2	2 1/2
				Corp common	12 1/2	61%	61%	Willlys-Overland				York Corp com	1	25%	25%
				3.80% pfd ser B	100	101	102	Motors Inc	1	13 1/4	14	4 1/2% conv pfd	50	56 1/2	57 1/2
				Westmoreland Coal	20	9 1/2	9 1/2	Wirlich Petroleum				York Corrugating	1	17	18
				Westmoreland Inc	10	16 1/2	17 1/4	Ltd	1			Young (J S) Co		51	
				Weston Electrical				Wilson Brothers com	1	2 1/2	2 3/4	Common	50	133	
				Instrument Corp	12.50	19%	19%	5% preferred	25	11	11 1/4	Young (L A) Spring		20%	21 1/2
				Weyenberg Shoe	1	25 1/4	26	Wilson & Co com		8%	8 1/2	Young (Thomas)			
				Weyerhaeuser Timber	25	74 1/2	76	\$4.25 preferred		71 1/2	73 1/2	Orchids	1	42	44
				Wheeling Steel Corp				Wilson-Jones Co	10	10 3/4	11 1/4	Youngtown Sheet &		40 1/2	40 1/2
				Common		33 3/8	33 3/8	Wilson Line Inc		20	24	Youngtown Stl Car	5	19 1/2	20 1/2
				\$5 conv prior pfd		84 1/2	85	Wilson Organic				Youngtown Steel		12 1/4	12 1/2
				Whirlpool Corp com	5	23 1/4	23 3/4	Chemicals Inc	1	2	2 1/2	Door Co		34 1/2	36
				5 1/2% conv pfd	20	23	23 1/2	Winn & Lovett				Yunker Bros com		49 1/2	51
				Whitaker Cable Corp	1	13 1/4	13 1/4	Grocery Co	1	33	33 1/2	5% preferred	50	44 1/2	
				Whitaker Paper		28 1/2	30	Witheebe Sherman				Zeigler Coal & Coke	10	8 1/2	9 1/2
				White Eagle Oil Co	10c	12 1/4	13 1/2	6% preferred	50	88	92	Zenith Radio		69 1/4	70
				White Motor Co com	1	28%	28%	WJR The Goodwill		10 1/2	10 1/2	Zion's Co-Operative		50	52 1/2
				5 1/4% preferred	100	87%	87%	Station	1.25	10 1/2	10 1/2	Zonite Products	1	4%	4%
				White Sewing Mach	1	6 1/4	6 1/2	Wolf & Dessauer	1	8 3/4	9 1/2	Zonolite Co	1	3%	3%
				\$2 prior pref	20	24 1/2	25	Wood (Alan) Steel	10	16 1/4	17				
				White (S S) Dental	20	26 1/2	26 1/2	5% preferred	100	76	78				
				Whitehall Cement				Wood (Gar) Industries		3 3/4	4				
				Manufacturing Co	25	57		Common	5	26	27				
				White's Auto Stores	1	8%	8 1/2	4 1/2% conv pfd	5						
				5 1/2% conv pfd	25	20 1/2	21 1/2	Wood Newspaper							
				series 1952	25	20 1/2	21 1/2	Machinery Corp	1	16%	17				
				Whitin Machine				Woodall Industries	2	12%	12 1/2				
				Works	12.50	22 1/2	24 1/4	5% conv pfd	25	21	22				
				Whiting Corp com	5	12 1/4	12 1/4	Woodlawn Cemety		70	80				
				6% conv A pfd	25	24 1/2	25 1/2	Woodley Petroleum Co		43	43 1/2				
				Whitman (Wm) Co				Common	8	52	53 1/2				
				(Ohio)		3%	3%	5% conv pfd	50						
				Whittier Corp		37	40								
				Whitman (Wm) Co		5%	5%								
				Wichita River Oil	1	5%	5%								

*Without par value. a Called for redemption, see page 65. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend.

Insurance Stocks

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Par	Bid	Ask	Par	Bid	Ask	Par	Bid	Ask			
Aetna Casualty & Surety Co	10	128	134	General Reinsurance	10	42 1/2	44 1/2	New World Life	10	34 1/2	36
Aetna Insurance (Hartford)	10	57 1/4	59 1/4	Germantown Fire	30	54		New York Fire Insurance	10	23 3/4	25 1/4
Aetna Life (Hartford)	10	110	113	Glens Falls Insurance				Northeastern (Hartford)	3.33 1/2	8 1/4	9 1/4
Agricultural Insurance Co	10	31	33	(Glens Falls N Y)	5	64 1/2	66 1/2	North River Insurance (N Y)	2 1/2	30%	32 1/2
American Automobile (St Louis)	4	51	53	Globe & Republic	5	15 1/4	16 1/2	Northern Insurance Co (N Y)	12 1/2	52 1/4	53
American Equitable Assurance Co				Globe & Rutgers Fire common	5	40	42	Northwestern Fire & Marine Ins			
of New York	5	31 1/2	33 1/2	\$4.64 prior preferred	15	98		(Minn.)	10	26 1/2	27 1/4
American Fidelity & Casualty	5	23 1/2	25 1/4	Government Employees Corp	5	32	34	Northwestern Nat'l Ins (Milw)	10	63 1/2	65
\$1.25 conv preferred	5	25 1/2	26 1/2	Government Employees Insurance				Northwestern National Life			
American Indemnity Co (Galv)	10	13		Ex 100% stock dividend		54	55 1/2	(Minneapolis Minn)	10	39	39 3/4
American Insurance (Newark)	2 1/2	25 1/4	27	Government Employees Life Ins Co	1	34 1/2	35 1/2	Ohio Casualty (Hamilton Ohio)	5	68	
American Mercury (Wash D C)	1	2 3/4	3	Great American Indemnity (N Y)	2	14	16 1/2	Ohio State Life (Columbus Ohio)	10	84	86
American Nat'l (Galveston Tex)	10	138		Great American Ins Co (N Y)	5	34	35 1/2	Old Line Life Ins Co of America			
American Reinsurance (N Y)	5	21	23	Great Amer Reserve Ins (Dallas)	10	71 1/2		(Milwaukee)	10	36	39
Amer States Ins (Indianapolis)				Great National Life (Dallas)	10	77 1/2					
Class A	5	105		Great Southern Life (Houston)	10	57					
Class B	5	105		Gulf Insurance (Dallas Tex)	10	59					
\$1.25 preferred	10	24		Gulf Life Insurance Co	2.50	22 3/4	24				
American Surety (N Y)	25	58 1/4	60 3/4								
Amicable (Waco Texas)	10	50	53 1/2								
Automobile Insurance (Hartford)	10	81	85								
Bankers National Life	10	48									
Bankers & Shippers	10	59 1/4	63 3/4								
Boston Insurance Co	5	37 1/4	39 3/4								
Camden Fire (Camden)	5	24 1/4	25 1/4								
Central Surety & Insurance Corp											
(Kansas City)	20	45									
Century Life (Ft Worth)		12	15								
City Title Insurance (N Y)	2.50	5 1/2	6 1/2								
Colonial Life Ins Co of Amer	10	68									
Columbian Nat'l Life (Boston)	20	74	76 1/2								
Commonwealth Life (Louis Ky)	10	81									
Conn General Life (Hartford)	10	318	328								
Continental American Life											
(Wilmington Del)	10	66	70								
Continental Assurance Co	10	149	152								
Continental Casualty Co	10	123	126								
Continental Insurance (N Y)	10	79	80								
Eagle Fire (Newark)	1.25	2 1/2	3%								
Employers Casualty (Dallas Tex)	10	53	58								
Employers Group Associates		55 1/4	57 1/4								
Employers Reinsurance (K C)	10	55	57 1/2								
Excelsior (N Y)	5	8%	9%								
Excess Insurance (N Y)	5	7									
Farmers & Traders Life	100	765	810								
Federa'l Insurance Co (N J)	4	30%	32%								
Fidelity & Deposit Co of Md	10	76 1/2	78 1/2</								

United States and Municipal Bonds

The custom in reporting prices for State and municipal securities is to quote them on the basis of the return the bonds yield per annum. Therefore, in furnishing the prices below, it will be found that for the single maturity bond a bid and asked quotation is published—either actual figures or on a percentage basis. In furnishing prices for the serial bonds, however, we endeavor to obtain the bid yield basis for the varying maturities. For instance, if a certain bond in our list matures from 1953 to 1974 and is quoted 0.90 to 2.95%—this would indicate that the earliest maturity yields 0.90% and the later maturity is yielding 2.95%.

Therefore, in the following list, it must be remembered the word "to" indicates that the figures shown are the bid yield basis for various maturities; all other figures are bid and asked prices.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Yield Basis or To	Bid	Ask	Net	Bonds—	Yield Basis or To	Bid	Ask	Net			
UNITED STATES															
Treasury Bonds—			Puerto Rico (Cont)—					4 1/2s univ bldg Jan 5 55-65	J-J	b1.10	1.80%				
3 1/4s 1978-83	J-D	109.4	Guayabal Dam—					4 1/2s Olympiad 1954-71	J-J2	b1.00	2.10%				
2 1/2s 1955-60	M-S	102.1	2 1/2s 1966-74	J-J	b2.80	2.75%		State School Bldg series A							
2 1/4s 1956-59	M-S	104.12	Public Improvement—					1 1/4s May 1 1957-74 opt '71		b1.20	2.35%				
2 3/4s Sept 1961	J-D	103.27	2s 1956-59	J-J	b2.25	2.50%		1s May 1 1975-76 opt '71				2.65			
2 3/4s 1958-63	J-D	106.15	1 1/4s 1966-69	J-J	b2.50	3.00%		State School Bldg series C—							
2 3/4s 1960-65	J-D	108.8	Pub Imp (series 1952)—					4s 1954-60	M-N	b1.00	1.50%				
2 1/2s 1956-58	M-S	102.6	2.40s 1956-67	J-J	b2.00	2.50%		1 1/4s 1961-67	M-N	b1.55	2.05%				
2 1/2s Dec 15 1958	J-D	103.12	2s 1957-65	J-J	b2.25	2.40%		1 1/4s 1968-73	M-N	b2.00	2.30%				
2 1/2s Nov 15 1961	M-N	101.28	2 1/2s 1966-72	J-J	b2.50	2.75%		1 1/4s 1974-78 opt '73	M-N	b2.35	2.45%				
2 1/2s 1962-67	J-D	101.4	Aqueduct & Sewer Author—					State School Bldg ser G—							
2 1/2s 1963-68	J-D	100.22	Rev ser '49 3s 1954-59	J-J	b2.50	3.00%		2 1/4s 1959-66	M-N	b1.40	1.80%				
2 1/2s 1964-69	J-D	100.10	3 1/2s Terminal 1979	J-J	97	99		3s 1967-74	M-N	b1.85	2.20%				
2 1/2s 1965-70	M-S	100.8	Electric Revenue—					3s 1975-79 opt '74	M-N			2.25			
2 1/2s 1966-71	M-S	100.4	4 1/4s 1955-58	J-J	b2.00	2.40%		Toll Bridge Authority—							
2 1/2s 1967-72	J-D	100	4.30s 1959-70	J-J	b2.50	3.40%		Richmond-San Rafael Bridge							
2 1/2s 1967-72	M-S	100	4.60s 1971-80	J-J	b3.50	3.65%		3 1/2s rev ser A 1992	M-S	104 1/2	105 1/4				
2 1/2s 1967-72	J-D	100	3 1/4s 1981-83	J-J	b3.70	3.90%		Veterans bonds series D							
2 3/4s 1957-59	M-S	102.12	4 1/4s 1984-88	J-J	106	108		2 1/2s 1954-60	F-A	b1.00	1.50%				
2 3/4s June 15 1958	J-D	102.16	Housing Authority—					2s 1961-62	F-A	b1.55	1.60%				
2 1/4s 1954-55	J-D	100.10	2 1/2s 1986-89	J-J	b2.50	2.60%		2 1/4s 1963-65	F-A	b1.65	1.75%				
2 1/4s 1954-56	J-D	101.10	Water Resources Authority					2 1/2s 1966-68	F-A	b1.80	1.90%				
2 1/4s 1956-59	M-S	101.16	Electric Revenue Bonds					2 1/2s 1969-73 opt '68	F-A	b1.90	to Opt				
2 1/4s 1959-62	J-D	100.16	2 1/4s 1954-60	J-J	b2.00	2.60%		Harbor Improvement—							
2 1/4s 1959-62	J-D	100.16	2.70s 1974 to 1977	J-J	b3.40	3.60%		1 1/2s 1955-76	M-S	b1.00	2.50%				
2s June 1954	J-D	100.10	2 1/4s 1954-80	J-J	b2.00	3.50%		Central Contra Costa							
2s Dec 1954	J-D	100.26	2.80s 1954-84	J-J	b2.00	3.60%		Sanitary District—							
2s Dec 1954-55	J-D	100.26	4 1/4s 1988	J-J	106	108		3s June 15 1968				3.00			
ALABAMA															
Treas Cfts of Indebtedness—			3 1/2s renewal cl C 1956	J-J	b1.10	1.00%		East Bay Mun Util Dist—							
2 1/2s June 1 1954		100.12	4 1/4s 1956 and 1959	M-S	b1.10	1.40%		5s 1955-74	J-J	b1.10	2.25%				
2 1/2s Aug 15 1954		100.22	4s renewal July 1 1956		b1.10	1.00%		Special District No 1—							
2 1/2s Sept 15 1954		100.26	3 1/4s refunding 1955-65	J-J	b0.90	1.70%		Sewer Disposal—							
1 1/2s Feb 15 1955		100.17	Road and Bridge—					1 1/4s 1958-72	F-A	b1.30	2.20%				
Dollar price shown below															
Treasury Notes—			1 1/4s 1958-59	A-O	b1.30	1.40%		2s 1973-87	F-A	b2.20	2.70%				
1 1/2s Dec 15 1954		100.26	1 1/4s 1960	A-O	b1.50	1.40%		Fresno (City of)—							
1 1/2s March 15 1955		100.13	Bessemer—					School Dist 2s 1959-67	F-A	b1.40	1.85%				
1 1/2s Dec 15 1955		100.26	1st mtge water revenue—					H S 1 1/4s 1954-67	F-A	b1.00	2.00%				
1 1/2s April 1 1956		100.14	2s 1961	J-J	b2.10	2.00%		Glendale Unified School Dist—							
1 1/2s Oct 1 1956		100.12	Birmingham—					1 1/2s 1955-70	J-J	b1.10	2.35%				
1 1/2s March 15 1957		103.22	2 1/4s cap imp ref 1958	M-S	b1.80	1.70%		2 1/4s 1955-74	J-J	b1.10	2.40%				
1 1/2s April 1 1957		100.6	3s 1955-59	A-O	b1.25	1.90%		Imperial Irrigation District—							
1 1/2s Oct 1 1957		100.4	3 1/2s imp ref 1955-59	A-O	b1.25	1.90%		Electric Rev (8th issue)							
1 1/2s April 1 1958		99.16	4s 1955-61	A-O	b1.35	2.10%		3 1/4s 1955-70	J-J	b1.75	2.90%				
1 1/2s Oct 1 1958		99.14	4 1/2s 1955-60	A-O	b1.25	2.00%		3s 1970-73	J-J	b2.90	3.00%				
Values shown below are in 32nds															
Cent Bank for Cooperatives—			Industrial Waterworks—					Electric Rev (9th issue)							
Coll Trust debts—			Ref 1 1/4s 1955-70	F-A	b1.20	2.60%		2 1/4s 1955-61	J-J	b1.75	2.60%				
2 1/2s June 1 1954		100.4	School Building Bonds					2s 1962-71	J-J	b2.75	3.00%				
2 1/2s June 1 1954		100.5	1s due 1957-61	A-O	b1.50	1.90%		1 1/2s 1972-76	J-J	b3.20	3.30%				
2 1/2s Feb 1 1955		100.11	1 1/4s due 1962-70	A-O	b2.00	2.50%		Electric Revenue—							
Federal Home Loan Banks—			1s due 1971-76	A-O	b2.60	2.80%		1st division (10th issue)							
2 1/2s April 15 1954		100	Water Supply rev ser A—					2 1/2s 1959-62	J-J	b2.20	2.30%				
2.10s May 17 1954		100.2	4s 1957-61	J-J	b1.40	1.80%		2 1/4s 1963-70	J-J	b2.85	3.10%				
Federal Land Bank Bonds—			2.10s 1962-63	J-J	b1.90	2.00%		3s 1971-78	J-J	b3.10	3.50%				
2 1/2s Nov 1 1954		100.18	2.25s 1964-66	J-J	b2.10	2.20%		2 1/4s 1979	J-J			3.60			
2 1/4s Feb 1 1955-1954		100.8	2.40s 1967-68	J-J	b2.30	2.35%		2nd division (10th series)							
2 1/4s Feb 1 1955		100.30	2.50s 1969-73	J-J	b2.40	2.60%		3s 1960	J-J			2.50			
2 1/4s May 1 1956		101.20	2.75s 1974-80	J-J	b2.65	2.75%		2 1/2s 1961-62	J-J	b2.55	2.70%				
1 1/4s Oct 1 1957-1955		99.10	2.80s 1981-90	J-J	b2.75	2.95%		2 1/4s 1963-66	J-J	b2.70	3.00%				
2 1/4s May 1 1958		102.12	Florence ref 1 1/4s 1954-70		b1.85	3.30%		3s 1967-80	J-J	b2.90	3.30%				
International Bank for Recon-			Gadsden 6s imp long mat.		b3.20	3.55%		2 1/4s 1981	J-J			3.40			
struction and Development—			Jefferson Co 4 1/2s '55-61	A-O	b1.20	1.90%		Los Angeles (City)—							
Values for all listed issues			Mobile (City of)—					2 1/4s wat wks 1955-76	M-N	b0.90	2.40%				
are shown on page 4			3 1/2s gen ref 1954-70	A-O	b1.70	3.00%		3 1/2s water wks 1954-75		b0.80	2.35%				
3s Panama Canal 1961	Q-M	112 1/2	Mobile County—					4 1/4s water 1954-70	A-O	b0.80	2.15%				
TERRITORIAL AND INSULAR															
Fairbanks (Alaska)—			Gen fund 4 1/2s 1954-66	J-D	b1.70	2.80%		4s 1954-68	J-J	b0.80	2.00%				
4 1/4s Mun Util Rev 1979	J-J	106	Montgomery					4 1/4s 1955-69	M-S	b0.90	2.10%				
Hawaii (Territory)—			2 1/2s Wat Sys Rev—					5s municipal 1954-61	F-A	b0.80	1.60%				
1.60s June 1 1954-65		b1.50	Jan 1 1960-63		b2.50	2.80%		5 1/2s harb imp 1954-61	M-N	b0.80	1.60%				
4 1/2s Nov 15 1956	M-N	b2.00	Montgomery Co 4 1/2s 1957-59		b1.60	1.80%		3 1/4s sch dist 1955-61	J-J	b0.90	1.50%				
4 1/4s Nov 15 1959	M-N	b2.25	Sheffield 4s 1955-66	M-S	b2.10	3.25%		2s 1968-87	A-O	b2.00	2.70%				
Harbor revenue (1950 issue)			Tuscaloosa (City) 5 1/4s '54-61		b1.70	2.30%		1 1/4s 1954-67	A-O	b0.80	2.00%				
2 1/2s 1954-55	A-O	100	4s 1954-63		b1.70	2.40%		Refunding rev issue of 1943							
2 1/4s 1966-77	A-O	b3.25	ARIZONA												
Public Improvement—			Phoenix (City of)—					Issue of 1944							
1.90s ser A Oct 1 1954-69		b1.75	Water Revenue (1st issue)					1 1/2s 1955-61	F-A	b0.90	1.60%				
1.80s ser B Dec 1 1954-70		b1.75	2s 1956-1977	J-J	b1.50	2.90%		1 1/4s 1962-76	F-A	b1.70	2.70%				
2.90s A of '53 '56-73	M-S	b1.85	Water Wks Rev (Ser 1949)					2nd issue of 1944							
2 1/2s July 2 1954-71		b1.75	3s 1955-66	J-J	b1.30	2.65%		1 1/4s 1959-68	A-O	b1.40	2.15%				
2s April 15 1955-72		b1.90	2 1/2s 1957-73	J-J	b1.70	2.80%		2s 1969-75	A-O	b2.20	2.65%				
Honolulu (City and County)—			2 1/4s 1974-78	J-J	b2.80	2.90%		3rd issue of 1944							
Park Imp 3s 1954-77	J-D	b1.75	General obligations—					1 1/4s 1959-68	A-O	b1.40	2.15%				
Sewer Bonds—			1 1/4s 1958-59	J-J	b1.80	1.90%		2s 1969-75	A-O	b2.20	2.65%				
3s series D 1954-77	J-D	b1.75	2 1/4s 1967-70	J-J	b2.70	2.75%		1 1/4s 1976-78	A-O			2.70			
3s series F 1954-58	M-S	b1.75	2s 1970	J-J		2.75		Issue of 1949							
2 1/4s series F 1959-60	M-S	b2.30	2 1/4s 1971-75	J-J	b2.75	2.80%		1 1/4s 1960	M-N			1.50			
2 1/4s series F 1961-78	M-S	b2.60	Ref 3 1/4s 1954-58	J-J	b1.10	1.80%		2s 1961-64	M-N	b1.60	1.80%				
2 1/2s series G 1955-57	M-S	b2.10	1952 Water Bonds—					2 1/4s 1965-72	M-N	b1.90	2.35%				
2 1/4s series G 1958-79	M-S	b2.25	4s 1956-60	J-J	b1.50	2.00%		2 1/2s 1973-85	M-N	b2.40	2.80%				
Board of Water Supply—			2 1/4s 1961-63	J-J	b2.10	2.30%		2 1/							

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table containing bond listings for various states including California, Delaware, Florida, and Connecticut. Columns include Bond description, Yield Basis, Bid, Ask, Net, and other financial details.

*Tax free in Connecticut. †Bid price to option date. a Called for redemption, see page 65. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal.

STATE AND MUNICIPAL BONDS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds	Yield	Basis	or To Bid	Ask	Net	Bonds	Yield	Basis	or To Bid	Ask	Net	Bonds	Yield	Basis	or To Bid	Ask	Net	
Foreign Govts. and Cities (Contd.)						German (extl loan 1924 Dawes loan)						Montevideo (City) 7s 1952 J-D	1185					
Brazil (continued)						7s gold bonds 1949 A-O	1101 1/2		102 1/4			Extl s f 6s 1959 ser A M-N	1175					
5s (now 2 3/8) of 1903	44 1/2			45 1/2		German Govt Inter (Young loan)						Mtge Bank of Denmark				104	104 1/2	
5s (now 1 1/2) of 1913	44 1/2			45 1/2		5 1/2s loan 1930 due 1965	194 1/4		94 1/4			Exch s f 5s 1972 ser IX J-D	101 1/2			102		
5s (now 3 3/8) of 1914	55			56		Great Britain						Netherlands (Kingdom of)	125 1/2			26		
5s (now 2 3/8) 1931-51	55			56		All British issues are quoted in U S dollars per £20 principal amount flat						3 1/2s extl s f 1957 M-N	101 1/2			102		
5s (now 3 3/8) 1931-71	55			56		2 1/2s Annuities	35 1/4		36 1/4			Internal Loan 3s 1947	125 1/2			26		
Issues stpd under Plan B						4s "Consols"	35 1/4		36 1/4			Norway (Kingdom)				101 1/2	102 1/4	
4s (now 3 3/8) of 1889	27 1/2			28		2 1/2s "Consols"	52 1/2		53 1/2			4 1/2s extl s f 1956 M-S	101 1/2			101 1/2		
4s (now 3 3/8) recession 1900-05	27 1/2			28		3 1/2s conv of 1921-1961	47 1/2		48 1/2			5 f extl 4s 1963 F-A	100 3/4			101 1/4		
4s (now 3 3/8) of 1910	27			28		2 1/2s fund loan 1961 opt 1956	53 1/4		54 1/4			Extl loan 3 1/2s s f 1957 A-O	98 1/2			99 1/4		
4s (now 3 3/8) of 1911	27 1/2			28		2 1/2s fund loan 1957 opt 1952	55 1/2		56 1/2			Norway Municipalities Bank				102		
4 1/2s (now 3 3/8) of 1883	27			28		3s fund loan 1969 opt 1959	51 1/2		52 1/2			Guar s f 5s 1970 J-D	102					
4 1/2s (now 3 3/8) of 1888	27			28		4s fund loan 1990 opt 1960	55 1/2		56 1/2			Nuremberg (City of)						
5s (now 3 3/8) of 1895	27			27 1/2		3s nat'l defense 1958 opt 1954	55 1/2		56 1/2			6s 1952 F-A				121 1/2		
5s (now 3 3/8) of 1898	44			45		3s savings bds 1965 opt 1955	53 1/4		54 1/4			Oriental Development						
5s (now 3 3/8) of 1903	42 1/2			43		3s savings bds 1970 opt 1960	50 1/4		51 1/4			See "Japanese Govt"						
5s (now 3 3/8) of 1913	27 1/2			28 1/2		4s victory bonds of 1919	56 1/2		57 1/2			Oslo s f extl 4 1/2s 1955 A-O	100 3/4					
5s (now 3 3/8) of 1914	44			45		3s war loan 1959 option 1955	56		57			Parana (State) Brazil						
Brisbane (City) Australia						3 1/2s war loan 1952	48 1/4		48 1/4			7s 1958 M-S	159					
30-year s f 5s 1957 M-S	103 1/4			103 3/4		Greek Govt s f 7s 1964 M-N	138 1/4		39 1/2			Stpd pursuant to Plan A (interest reduced to 2 1/2%) 2008	38 1/2			40		
5 f 5s 1958 F-A	103 1/4			104 1/2		Sinking fund 6s 1968 F-A	136 1/4		37 1/2			Pernambuco (State of) Brazil						
British—See Great Britain						Haiti (Rep) 5s 1957	93					External s f 7s 1947 M-S	152					
Caldas Extl s f 7 1/2s 1946 J-J	178			80		Hamburg (State of) 6s '46 A-O			120			Stmp pursuant to Plan A (int red to 2.125%) 2008	34 1/4					
30-yr s f \$ bonds 3s '78 J-J	49 1/2					Hanover (City) Ger 7s '39 M-N	1142					Peru sec s f 7s 1959 M-S	159 1/4					
Call (Colomb) s f 7s 1947 M-N	181					Hanover (Prov) 6 1/2s '49 F-A	1118		125			Nat Loan extl 6s 1960 J-D	159 3/4					
30-yr s f \$ bonds 3s '78 J-J	51					Helsingfors (City)						External s f 6s 1961 A-O	159 1/4					
Callao (Peru) 7 1/2s 1944 J-J	160					Extl 6 1/2s 1960	98		99 1/2			Extl s f 2 1/2s series E 1997	46					
Cauca Val (Dept) (Col)						Italian (Republic) extl s f	55		55 1/2			Sinking fund 3s Jan 1 1997	43			43 1/2		
7 1/2s 1946 A-O	178					30-yr ext s f 3s 1977 J-J	55		55 1/2			Poland (Rep of) 6s 1940 A-O	110 1/4					
External sec 7s 1948 J-D	174					Italian Credit Consortium for Public Works						4 1/2s assented 1958 A-O	110			13		
30-yr s f \$ bonds 3s '78 J-J	49 1/2					30-yr gtd ext s f 3s 1977 J-J	53 1/4		54 1/4			Stabilization s f 7s 1947 A-O	113			18		
Ceara (Brazil) 8s 1947 J-D	112 1/2					7s B 1947 with coup M-S	193 1/2					4 1/2s assented 1968 A-O	110			11 1/2		
Central Bk of German State & Prov Bks 6s ser A '52 F-A	1103			115		Italian Public Utility Credit Institute						External 8s 1950 J-J	110 1/4			15		
6s series B 1931 A-O	1103			115		30-yr gtd ext s f 3s 1977 J-J	55		55 1/2			4 1/2s assented 1963 J-J	110			11 1/2		
Ohlean Cons Munic Loan						Extl s f 6 1/2s 1958 M-S	153 1/2					Dollar funding 3s 1956 A-O	13			6		
Extl s f 7s 1960 ser A M-S	165 1/2					5s 1911 (£ issue)	136					Porto Alegre (City) Brazil						
7s assented 1960 M-S	140 1/4					Maranhao (State) Brazil						Sinking fund 8s 1961 J-D						
Chile (Republic of)						7s 1958 M-N	160					Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.375%) 2001	38 1/2					
Extl s f 3s 1993 J-D	40			40 1/2		Stpd pursuant to Plan A (interest reduced to 2 1/2%) 2008	40					External s f 7 1/2s 1966 J-J	160					
External 7s 1942 M-N	165 1/2					Italy (Kingdom of) 7s 1951 J-D	198 1/4					Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%) 2006	38 1/2					
7 1/2s assented 1942	140 1/4					Japanese (Imperial Govt)						External s f 7s 1968 F-A	157					
External s f 6s 1960 A-O	140 1/4					Dollar coupons	65 1/2		66 1/2			Prussia (Free State)						
6s assented 1960	140 1/4					6 1/2s extl loan of '24 '54 F-A	1151 1/2					6 1/2s (1926 loan) 1951 M-S	176 1/4					
Extl s f 6s Feb 1961 F-A	165 1/2					6 1/2s due 1954 stamped	90 1/2		91			5s (1927 loan) 1952 A-O	176					
6s assented Feb 1961	140 1/4					extended to 1964 F-A	1134					Rhine-Main-Danube	1142 1/2					
Extl s f 6s Sep 1961 M-S	165 1/2					5 1/2s extl loan of '30 '65 M-N	85 1/4		86			7s 1950 M-S	156 1/2					
6s assented Sep 1961	140 1/4					extended to 1975 M-N	1137					Rio de Janeiro 8s 1946 A-O						
Extl Ry ref 6s Jan 1961 J-J	165 1/2					6s due 1953 stamped	80 1/2		82 1/2			Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.375%) 2001	39					
6s assented Jan 1961	140 1/4					6s due 1958 stamped	1120 1/4					External s f 6 1/2s 1953 F-A	151					
Extl s f 6s 1962 M-S	165 1/2					5 1/2s extl 1958 stamped	74 1/2		74 1/2			Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2%) 2012	34 1/2			35 1/2		
6s assented 1962	140 1/4					extended to 1968 M-N	119		21			External 6 1/2s 1959 J-J	151					
Extl s f 6s 1963 M-S	165 1/2					Jugoslavia						Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2%) 2012	k34			Mar 26		
6s assented 1963	140 1/4					Funding s f 5s 1956 M-N	125		26 1/4			External 6s 1933 A-O	153					
Chile (Mtge Bank)						State Mtge Bk 7s 1957 A-O	125					Rio Grande Do Sul (State)						
Sinking fund 6 1/2s 1957 J-D	165 1/2					Lima (City) Peru						Brazil extl s f 8s 1946 A-O	167					
6 1/2s assented 1957	140 1/4					Extl s f 6 1/2s 1958 M-S	153 1/2					Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%) 1999	48 1/2					
6 1/2s assented 1961	140 1/4					5s 1911 (£ issue)	136					7s external s f 1966 M-N	157 1/2					
S i gtd 6s 1961 A-O	165 1/2					Medellin (Munic Colombia)						Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%) 2004	37 1/2			41		
6s assented 1961	140 1/4					7s external Dec 1 1951 J-D	174					External s f 7s 1967 J-D	158					
6s 1962 M-N	165 1/2					6 1/2s 1954 J-D	173 1/2					Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%) 2004	157					
6s assented 1962	140 1/4					30-yr s f \$ bonds 3s '78 J-J	49		50			External s f 7s 1967 J-D	158					
6s notes 1931 J-D	163					Mexican Irrigation						Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%) 2004	37 1/2			41		
6s stamped 1931	139					4 1/2s assented to 1922 (agreement 1943) M-N						External s f 7s 1967 J-D	158					
Chinese Government						4 1/2s small 1943						Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%) 2004	37 1/2			41		
Hukuang Rys 5s 1951 J-D	117 1/4			18 1/2		New assented (1942 agreement) 1968 J-J	110		10 1/2			External s f 6s 1968 J-D	157					
Cologne (City of) 6 1/2s '50 M-S	1105			125		Mexico (Republic of)						Stamped pursuant to Plan A (int red to 2%) 2012	36			40		
Colombia Rep 6s 1961 J-J	1105					5s of 1899 due 1945 Q-J						Rome (City of) 6 1/2s 1952 A-O	194					
6s Oct 1961 A-O	1105					Large						Russian 6						

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table containing bond listings for various states including Tokyo, Valle del Cauca, Canada, Georgia, and Louisiana. Columns include Bond description, Yield, Basis, Ask, and Net price.

a Called for redemption, see page 65. b Basis. f Flat price.

STATE AND MUNICIPAL BONDS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table containing bond listings for Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Virginia, West Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine, New Brunswick, Ontario, Quebec, and other regions. Columns include Bond, Yield Basis or Bid, Ask, To, and Net.

b Basis. f Flat price. n Nominal.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table containing bond listings for Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, and other states. Columns include Bond description, Yield, Basis, Ask, and To Net.

†Bids to option dates. b Basis. f Flat price.

STATE AND MUNICIPAL BONDS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Yield Basis or Bid	Ask	To Net	Bonds—	Yield Basis or Bid	Ask	To Net	Bonds—	Yield Basis or Bid	Ask	To Net
Trenton—				Albany Port District—				New York City (Continued)			
4 1/4s 1955-60 -----F-A	b1.00	1.60%	---	4s 1954-72 -----M-N	b1.00	2.55%	---	Housing Authority (Cont)—			
4 1/4s 1955-60 -----F-A	b1.00	1.60%	---	Binghamton 4 1/4s 1954-71 A-O	b1.00	1.95%	---	Issues dated May 1, 1950			
3s gen imp 1954-66 -----M-N	b1.00	2.05%	---	2s Mar 1 1955-56 -----	b1.00	1.10%	---	5s May 1 1954-57 -----	b2.10	2.90%	---
3s 1955-70 -----A-O	b1.00	2.20%	---	Buffalo—				2s May 1 1958-64 -----	b3.20	3.50%	---
2 3/4s gen id & ref '55-68 F-A	b1.00	2.10%	---	4 1/2s 1954-67 -----A-O	b1.00	2.00%	---	2 1/2s May 1 1965-77 -----	b3.50	3.70%	---
2 3/4s ref 1954-66 -----A-O	b1.00	2.05%	---	4s June 15 1960 -----J-D	---	---	1.35	2 1/2s May 1 1978-95 -----	---	---	3.70
2 1/2s Em House 1954-71 M-N	b1.00	2.30%	---	4s 1954-58 -----J-J	b1.00	1.25%	---	2.60s May 1 1996-2000 -----	---	---	3.65
1 7/8s 1954-74 -----J-D	b1.00	2.40%	---	2.40s Nov 15 1954-55 M-N	b1.00	1.05%	---	Housing Authority Issues			
Union City 4 1/2s 1954-60 J-D	b1.00	2.20%	---	3.10s Oct 15 1954-55 A-O	b1.00	1.05%	---	dated Sept 1 1950			
Union County—				2 1/2s Oct 15 1954-56 A-O	b1.00	1.10%	---	5s 1955-58 -----M-S	b2.10	3.00%	---
2.80s June 1 1954-65 -----	b1.00	1.80%	---	2s 1955-60 -----F-A	b1.05	1.30%	---	1 1/2s 1959-63 -----M-S	b2.35	3.35%	---
Union Township School Dist—				1.70s 1954-81 -----J-D	b1.00	2.30%	---	2s 1964-76 -----M-S	b3.25	3.70%	---
4 1/2s 1954-68 -----J-J	b1.10	2.75%	---	1.20s 1954-61 -----J-D	b1.00	1.35%	---	2 1/2s 1977-2000 -----M-S	---	---	3.70
2.40s Sch Dist 1954-67 J-D	b1.10	2.60%	---	Sewer Authority—				Refunding Bonds 1943			
Ventnor City 4s 1954-58 J-D	b1.15	2.25%	---	4s 1954-64 -----J-J	b1.00	1.80%	---	1st and 2nd issues ser A			
Weehawken 3 1/2s 1954-79 J-J	b1.00	2.90%	---	3 1/4s ser F 1954-64 M-N	b1.00	1.80%	---	2 1/2s 1955-58 -----M-S	b2.10	2.40%	---
Westfield—				2.10s ser I 1954-67 M-N	b1.00	1.90%	---	2.20s 1959-66 -----M-S	b2.50	3.10%	---
5s June 15 1954-60 J-D	b1.10	2.00%	---	1 7/8s ser J 1965-66 M-S	---	---	1.80	2.10s 1967-72 -----M-S	b3.20	3.35%	---
4 1/4s 1955-66 -----A-O	b1.00	2.40%	---	Buffalo & Fort Erie—				2s 1973-81 -----M-S	b3.35	3.50%	---
West New York—				Public Bridge Authority				Refunding (3rd issue) ser A			
4 1/2s Oct 1 1954-68 A-O	b1.10	3.00%	---	1.10% ref rev 1962 J-J	95	---	---	1.60s 1954-60 -----	b2.10	2.55%	---
5s school 1954-61 M-N	b1.10	2.70%	---	Columbia County—				1 1/2s 1961-72 -----	b2.60	3.25%	---
2.10s ref 1958-60 J-D	b2.40	2.60%	---	4 1/2s 1955-59 -----A-O	b1.00	1.40%	---	1.60s 1973-91 -----	b3.35	3.60%	---
West Orange 3 3/4s 1955-59 A-O	b1.10	2.00%	---	Cornling 5 1/2s 1960 -----M-S	---	---	1.35	Pomono Houses—			
NEW MEXICO				Corland (City)—				(Project No. NYC-22)—			
2 3/4s hwy debts 1954 -----A-O	---	---	1.25	1.60s 1954-64 -----J-D	b1.10	1.85%	---	2s 1955-56 -----M-S	b2.10	2.80%	---
Highway Debentures—				4 1/2s 1954-58 -----J-J	b1.00	1.25%	---	5s 1957-61 -----M-S	b2.90	3.40%	---
2 3/4s Aug 1 1954 to				4 1/2s 1954-59 -----J-D	b1.00	1.40%	---	1 1/2s 1962-66 -----M-S	b3.20	3.40%	---
March 1 1957 -----	b1.25	1.65%	---	1.90s Feb 16 1955-60 F-A	b1.00	1.45%	---	1 3/4s 1967-78 -----M-S	b3.40	3.70%	---
2 1/2s June 1 1954 to				Freeport—				2s 1979-2001 -----M-S	---	---	3.70
April 1 1955 -----	b1.25	1.40%	---	4.20s sewer 1954-60 M-N	b1.30	2.40%	---	New York City (various)—			
Albuquerque—				2.20s sewer 1957-66 A-O	b1.80	2.60%	---	4 1/2s June 1965 -----J-D	119%	121%	---
2 1/2s pub imp 1955-62 J-J	b1.60	2.35%	---	Greenburgh Un Sch Dist No 9				4 1/2s 1963 -----M-S	117%	119%	---
2 1/2s 1954-70 -----J-D	b1.50	2.90%	---	4.40s 1954-65 -----J-D	b1.30	2.70%	---	4 1/2s May 1957 -----M-N	109	109 1/2	---
Middle Rio Grande Conser				Harrison 4 1/2s 1955-80 F-A	b1.30	3.00%	---	4 1/2s Nov 1957 -----M-N	110 1/2	111	---
Refunding of 1948				Hempstead (T) 4 1/2s '55-59 A-O	b1.25	2.20%	---	4 1/2s Dec 1 1979 -----J-D	129	131	---
2.70s Aug 1 1954-77 -----	b2.25	3.50%	---	Hempstead 4 1/2s 1954-65 M-S	b1.25	2.60%	---	4 1/2s corp stock 1967 J-J	120 1/2	122 1/2	---
2.60s Aug 1 1978 -----	85	90	---	2.30s 1955-67 -----J-J	b1.25	2.50%	---	4 1/2s corp stock 1971 J-D 15	121%	123%	---
NEW YORK				2.30s 1955-67 -----J-J	b1.25	3.00%	---	4 1/2s 1960 -----M-S	114 1/2	115 1/2	---
State Canal Improvement—				Hempstead—				4 1/4s Mar 1 1962 -----M-S	115 1/2	117 1/4	---
3s Jan 1 1956 -----J-J	b0.85	0.70%	---	Union Free School District				4 1/4s Mar 1 1964 -----M-S	116%	118%	---
3s July 1 1958 -----J-J	b0.90	0.75%	---	No 4 1956-74 -----J-J	b1.35	3.00%	---	4 1/4s April 1 1966 -----A-O	117 1/4	119 1/4	---
3s Jan 1 1959 -----J-J	b0.90	0.75%	---	No. 16 2.20s 1955-72 J-J	b1.35	3.00%	---	4 1/4s April 15 1972 A-O 15	118%	120%	---
4s July 1 1960 -----J-J	b1.25	1.10%	---	Hudson Riv Regulating Dist—				4 1/4s Rap tr & wat '74 J-D	120 1/4	122 1/4	---
4s Jan 1 1961 -----J-J	b1.40	1.25%	---	4 1/2s 1954-65 -----J-J	b1.25	2.50%	---	4 1/4s Feb 15 1976 F-A 15	121%	123%	---
4s July 1 1961 -----J-J	b1.40	1.25%	---	4.70s 1954 65 -----J-J	b1.25	2.50%	---	4 1/4s Jan 1 1977 -----J-J	122 1/4	124 1/4	---
4s Jan 1 1962 -----J-J	b1.50	1.30%	---	Long Beach—				4 1/4s Nov 15 1978 M-N 15	123%	125%	---
4 1/2s Jan 1 1964 -----J-J	b1.60	1.40%	---	Gen and water refunding—				4 1/4s March 1 1981 -----M-S	125 1/4	127 1/4	---
4 1/4s Jan 1 1965 -----J-J	b1.65	1.50%	---	2.70s Feb 1 1955-59 -----	b1.75	2.80%	---	4s Oct 1 1980 -----A-O	120 1/4	122 1/4	---
4 1/4s Jan 1 1966 -----J-J	b1.75	1.65%	---	Mamaroneck 4 1/4s 1954-64 J-J	b1.30	2.50%	---	4s May 1977 -----M-N	118 1/4	120 1/4	---
4s Jan 1 1967 -----J-J	b1.75	1.65%	---	3.90s 1954-68 -----J-J	b1.30	2.75%	---	4s Nov 1958 -----M-N	110	111	---
4s Jan 1 1967 -----J-J	b1.95	1.85%	---	Mineola (V) 4.40s 1954-68 J-J	b1.30	2.80%	---	4s May 1959 -----M-N	110 1/2	111 1/2	---
Barge Canal 5s 1971 J-J	b1.95	1.85%	---	Monroe Co—				4s May 1957 -----M-N	107 1/4	108	---
Grade Crossing Elimination—				3.00s co bldg 1955-59 F-A	b1.15	1.70%	---	4s Nov 1956 reg -----	106%	106%	---
1.30s 1961 opt '60 J-D	b1.35	1.20%	---	Mount Vernon—				4s Nov 1955 reg -----	104	104 1/2	---
1.50s 1969-71 opt '68 J-D	b2.00	1.80%	---	4 1/4s school 1962-73 M-N	b1.90	2.50%	---	3 1/2s g exempt May 1954 -----	100	100%	---
Highway Improvement—				4s sewerage 1954-55 M-N	b1.25	1.65%	---	3 1/2s g water ex Nov 1954 -----	101	101 1/4	---
4s Mar 1 1958 -----M-S	b1.20	1.05%	---	2 1/2s 1954-56 -----M-S	b1.25	1.65%	---	3 1/2s corp stock 1955 M-N	b1.10 less 1/4		---
4s Sept 1 1958 -----M-S	b1.20	1.05%	---	Nassau County				3 1/2s corp stock Mar 1 1960 -----	109%	110%	---
4s Mar 1 1960 -----M-S	b1.25	1.10%	---	3 3/4s 1954-61 -----J-J	b1.25	2.00%	---	3 1/2s corp stock Jan 15 1976 -----	109%	111%	---
4s Mar 1 1961 -----M-S	b1.40	1.25%	---	2s July 1954-64 -----J-J	b1.25	2.15%	---	3 1/4s corp stock July 1 1975 -----	106	108	---
4s Mar 1 1962 -----M-S	b1.50	1.30%	---	2 3/4s 1954-56 -----F-A	b1.25	1.65%	---	3s corp stk Jan 1 1977 J-J	102 1/2	103 3/4	---
4 1/2s Sept 1 1963 M-S	b1.55	1.35%	---	2 1/2s Revenue 1975 M-S	96	98	---	3s corp. stock Feb 1 1979 -----	102 1/2	103 3/4	---
4 1/4s Mar 1 1965 M-S	b1.65	1.50%	---	2 1/2s 1954-82 -----A-O	b1.25	2.75%	---	Transit Unification Issue—			
4s Sept 1 1965 M-S	b1.65	1.50%	---	2.20s 1954-59 M-S	b1.25	1.85%	---	3% corp stock 1980 J-D	103 1/2	104	---
4s Mar 1 1967 M-S	b1.75	1.65%	---	2.10s imp 1954-79 F-A	b1.25	2.75%	---	2 3/4s July 15 1969 J-J	101	103	---
Southern State Pkwy Rev—				2s 1954-80 M-S	b1.25	2.75%	---	2 1/2s Jan 15 1957 J-J	b1.35 less 3/4		---
Jones Beach State Pkwy				1.90s Feb 19 1955-60 M-S	b1.25	1.95%	---	2 1/2s Jan 15 1967 J-J	100	---	---
Auth 2 1/2s Nov 1, 1988 -----	97	98	---	1.60s 1954-69 M-S	b1.25	2.45%	---	2 1/2s Jan 15 1972 J-J	b2.80 less 1		---
Thruway Authority—				Newburgh—				2s Aug 1 1954-85 -----	b1.25 to 3.10%		---
2 1/2s June 1 1971 -----	b2.05	1.90%	---	4s wat impt 1954-63 J-J	b1.25	2.00%	---	1 3/4s Aug 1 1954-75 -----	b1.25 to 3.05%		---
2 1/2s June 1 1973 -----	b2.15	2.00%	---	New Rochelle—				1 1/4s airport 1955-74 F-A	b1.25 to 3.05%		---
2 1/2s June 1 1975 -----	b2.25	2.10%	---	4 1/2s 1954-1965 -----M-N	b1.25	2.30%	---	Niagara Falls—			
2.60s June 1 1977-78 -----	b2.40	2.30%	---	4 1/4s 1954-63 -----M-N	b1.25	2.20%	---	4.15s sewer 1965-70 M-N	b2.05	2.25%	---
2.70s June 1 1980-81 -----	b2.45	2.40%	---	1.80s 1955-66 -----M-S	b1.25	2.25%	---	3.95s Nov 1 1961-70 M-N	b1.60	2.30%	---
2 3/4s June 1 1982-84 -----	105 1/4	106 1/4	---	New York City—				Sch dist 1.60s 1954-69 F-A	b0.90	2.00%	---
Thruway Authority (2nd issue)				Housing Authority—				Water 1.80s 1954-80 opt '55	b0.90	2.40%	---
2 1/2s Oct 1 1971 -----	b2.05	1.90%	---	4 1/2s 1954-58 -----M-N	b2.10	3.00%	---	North Hempstead &			
2 1/2s Oct 1 1975 -----	b2.25	2.10%	---	3s 1959-67 -----M-N	b3.10	3.40%	---	Hempstead Union Free			
2.60s 1976 -----A-O	b2.35	2.20%	---	3 1/4s 1968-83 -----M-N	b3.45	3.55%	---	School District No. 5—			
2.70s 1977-1978 -----A-O	b2.40	2.30%	---	3s 1984-88 -----M-N	---	---	3.60	1.70s 1955-67 -----M-S	b1.25	3.00%	---
2 3/4s 1979-1980 -----A-O	105 1/4	106 1/4	---	Issues dated June 1 1949				School District No 7—			
2 3/4s 1981-84 -----A-O	105 1/4	106 1/4	---	5s 1954-57 -----J-D	b2.10	2.90%	---	2.30s 1954-77 -----J-D	b1.25	3.00%	---
Various purposes—				4 1/2s 1958 -----J-D	---	---	3.00	North Hempstead S D No 7—			
4s Apr 15 1955 -----A-O	b1.00	0.80%	---	4s 1959 -----J-D	---	---	3.10	2.40s 1954-67 -----M-N	b1.25	3.00%	---
3 1/2s Mar 1 1981 -----M-S	b2.45	2.30%	---	3 1/2s 1960 -----J-D	---	---	3.20	2 1/2s May 1 1954-61 M-N	b1.25	2.25%	---
3 1/4s Mar 15 1981 -----M-S	b2.45	2.30%	---	3 1/4s 1961-64 -----J-D	b3.25	3.40%	---	North Tarrytown—			

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns: Bonds, Yield Basis or Bid, Ask, Net, and various municipal bond listings for states like New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, and Oregon.

*Bid for average maturity. b Basis. n Nominal.

STATE AND MUNICIPAL BONDS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table containing bond listings for Oregon, Pennsylvania, Philadelphia, Charleston, South Dakota, Tennessee, Rhode Island, South Carolina, and Texas. Columns include Bond, Yield Basis or Bid, Ask, Net, and various bond details.

†Bid for average maturity. b Basis, n Nominal.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds	Yield Basis or Bid	Ask	To Net	Bonds	Yield Basis or Bid	Ask	To Net	Bonds	Yield Basis or Bid	Ask	To Net
Ohio Riv Mun Wat Dist—				VERMONT				War Veteran's Compensation—			
Water Revenue bonds				Burlington—				Issues dated Oct 1 1950—			
2s Jan 1 1957-66	b2.60	3.10%		4 1/2s city hall 1954-55	J-D	b1.00	1.25%	1 1/2s 1960	b2.00	1.50%	
2 1/2s Jan 1 1967-72	b3.15	3.20%		1 1/2s various 1954-75		b1.10	2.10%	Washington Toll Bridge Auth			
2 3/4s Jan 1 1973-76	b3.25	3.35%		Montpelier—				Wash State Ferry System—			
Corpus Christi—				1 1/2s 1955-57	M-S	b1.00	1.40%	3 1/2s revenue Apr 1 1966	101 1/2	102 1/2	
Gen obl 3 1/2s 1954-60	J-D	b1.60	2.30%	Rutland—				Clark County—			
Gen obl 3 1/2s 1961-73	J-D	b2.40	3.25%	Airport purchase money				Public Utility District No. 1			
Waterworks Revenue—				Gen & Imp 1/2s '55-60	F-A	b1.20	2.20%	3 1/2s elec rev 1954-77	J-D	b1.25	3.25%
2 3/4s 1954-59	J-D	b1.60	2.20%	1 1/2s various 1954-62		b1.00	2.25%				
3 1/2s 1960-78	J-D	b2.30	3.25%	1 1/2s Fld Dam 1954-58	M-N	b1.00	1.75%				
Dallas—				VIRGINIA				Seattle—			
5s 1954-65	M-N	b1.40	2.40%	4s (Commonwealth) 1962		b1.40	(1.30%)	5s lt & pow 1955-56	A-O	b1.25	1.50%
4 1/2s 1954-70	M-N	b1.40	2.75%	2 1/2s refunding 1954-60	J-J	b0.80	1.20%	4 1/2s lt & pow 1954-58	M-N	b1.25	1.75%
3 1/2s 1954-73	J-J	b1.40	2.80%	Toll revenue (series 1949)				2 3/4s 1955-68	F-A	b1.25	2.25%
2 1/2s 1954-57	J-J	b1.40	1.70%	2 1/2s Sept 1 1955-62		b1.00	2.00%	2 1/2s 1954-68	J-J	b1.25	2.25%
1 1/2s 1955-69	F-A	b1.40	2.70%	2 1/2s Sept 1 1963-68		b2.10	103	1 1/2s sewer 1954-66	M-S	b1.25	2.50%
1.70s 1954-70	F-A	b1.40	2.75%	2.70s Sept 1 1973		104	104 1/2	1 1/2s refunding 1955-59	M-S	b1.25	1.80%
1.05s July 1 1954-64		b1.40	2.45%					General obligations—			
1s April 1 1955-68		b1.40	2.75%	Alexandria 3s 1954-83	J-D	b1.25	3.10%	4 1/2s 1955-57	A-O	b1.25	1.65%
Independent School District				2 1/2s Dec 15 1954-77		b1.25	3.00%	Seattle Light & Power	J-J	b1.40	2.50%
1s April 1 1955-68		b1.40	2.75%	4s 1954-62	M-S	b1.25	2.40%	2s ref ser IS-5 '54-70	F-A	b1.25	2.60%
2s 1959-67		b1.80	2.65%	2 3/4s 1963-84	M-S	b2.50	3.10%	Municipal Lt & Pow Rev			
1 1/2s 1955-67	M-N	b1.50	2.65%	Arlington County				2s 1955-67	J-J	b1.40	2.50%
Independent School Dist—				2 1/2s school 1954-73	A-O	b1.10	2.75%	2 1/2s 1955-74	F-A	b1.40	2.75%
Series A of 1949—				1 1/2s 1955-57	J-D	b1.10	1.30%	2 3/4s 1970-87	M-S	b2.60	2.85%
1 1/2s 1955-62	J-D	b1.50	2.20%	1 1/2s 1958-74	J-D	b1.40	2.75%	Seattle School Dist No. 1—			
1 1/2s 1963-66	J-D	b2.30	2.50%	Charlottesville 5s 1958	J-J	b1.40	1.30%	King County—			
1 1/2s 1967-69	J-D	b2.55	2.75%	Street Im & Wat Syst.				1 1/2s 1966		b2.90	2.40%
El Paso—				1.40s 1956-72	M-N	b1.10	2.25%	Spokane—			
4 1/2s 1955-60	A-O	b1.60	2.20%	Chesterfield County—				4 1/2s park 1962	J-J	b1.60	1.50%
Impvt 2 1/2s 1954-56	J-D	b1.60	1.80%	2 1/2s 1968 opt '60		b2.00	Opt	5 3/4s 1955-58	J-J	b1.30	1.50%
2s 1957-61	J-D	b1.90	2.30%	Danville (City of)—				1 1/2s 1954-61	J-J	b1.25	1.75%
2 1/2s 1962-68	J-D	b2.40	2.75%	1 1/2s 1954-63	J-J	b1.00	1.85%	1 1/2s 1962-72	J-J	b1.80	2.40%
2 3/4s 1969-74	J-D	b2.80	3.10%	2s 1964-68	J-J	b1.90	2.10%	Spokane Co School Dist No. 81			
Fort Worth—				Elisabeth River Tunnel Dist—				1.30s Sept 1 1967-1973		b2.65	2.25%
5s 1954-59	J-D	b1.40	1.90%	3 1/2s revenue 1980	F-A	105 1/2	106 1/2	Tacoma—Revenues—			
4 1/2s 1955-64	F-A	b1.40	2.35%	Fredericksburg (City of)—	J-D	b1.10	2.50%	Lt & pow (rev) series B—			
Ind Sch Dist 4s '55-64	F-A	b1.40	2.35%	2s 1954-71	J-D	b1.10	2.50%	2 1/2s July 1 1954-57		b1.30	1.60%
3 3/4s Nov 1 1954-67	M-N	b1.40	2.70%	Hampton (City of)—	J-J	b1.10	2.50%	2 3/4s Jan 1 1958-62		b1.70	2.15%
3s 1961-73		b2.10	2.75%	2 3/4s 1955-68	J-J	b1.10	2.50%	Lt & pow (rev) series 1944			
2 1/2s 1954-72	M-N	b1.40	2.70%	3s 1969-78	J-J	b2.60	3.00%	1 1/2s 1963	J-J	b2.00	1.90%
2 1/2s 1955-71	A-O	b1.40	2.65%	Hampton Roads Sanitation				General obligations—			
2s 1954-61	J-D	b1.40	2.10%	District Commission—				1 1/2s July 1 '64 opt '62	M-N	b2.10	1.85%
Galveston 5s 1955-56	A-O	b1.20	1.50%	2 1/2s Sept 1 1954			1.25	Central Library Bldg—			
1s 1955-1964	F-A	b2.00	3.05%	2 1/2s Sept 1 1955-59		b1.25	1.90%	1.70s 1954-67	M-N	b1.30	2.25%
Harris County—				2s Sept 1 1960-74		b2.00	3.00%	Tacoma Narrows Toll Bldg			
4 1/2s April 10 1955-56	A-O	b0.90	1.15%	Sinking fund revenue—				3 1/2s revenue 1978	M-S	103	
2 3/4s Road 1955-68	M-S	b0.90	2.10%	1 1/2s series A Sept 1 1974		99 1/2					
2.20s Mar 10 1955-62		b0.90	1.55%	1 1/2s series B Sept 1 1974			2.90				
1.70s 1955-75	F-A	b1.05	2.50%	2s series C Sept 1 1974			3.00				
1 1/2s 1954-61	J-D	b0.90	1.50%	Henrico 1.60s 1954-69	M-N	b1.00	2.25%	WEST VIRGINIA			
Wood Control District				Lynchburg 4s 1954-59	J-J	b1.00	1.40%	Road bonds—			
1 1/2s 1955-65	F-A	b1.00	2.05%	1.30s 1954-67	M-S	b1.00	2.10%	3s 1955-67	J-J	b0.80	2.00%
3s 1955-63	M-S	b0.90	2.00%	1 1/2s 1955-76	F-A	b1.00	2.50%	2 1/2s 1955-60	M-S	b0.75	1.50%
Rd 2.10 ser C 1954-71	A-O	b0.90	2.20%	Newport News—				2 1/2s 1954-62	M-N	b0.75	1.60%
Houston—				4 1/2s 1955-58	F-A	b1.10	1.50%	2s 1954-63	M-S	b0.75	1.60%
4 1/2s Sept 1954-62	M-N	b1.00	1.65%	2.30s Pub Bldg 1954-68	F-A	b1.10	2.50%	1 1/2s 1954-64	M-S	b0.75	1.65%
4 1/2s 1954-57	J-J	b0.90	1.20%	Norfolk—				1 1/2s 1955-64	A-O	b0.75	1.70%
2 1/2s 1954-76	M-N	b0.90	2.50%	1.70s water 1954-67	J-D	b1.10	2.40%	1 1/2s 1963-73	J-D	b1.85	2.60%
2s 1954-76	M-N	b0.90	2.60%	1.70s gen imp 1954-71	F-A	b1.10	2.70%	1 1/2s 1955-66	J-J	b0.80	2.10%
1 1/2s April 1 1955-71		b0.90	2.65%	1.80s gen imp 1954-62	J-D	b1.10	2.10%	1s 1958-70	J-J	b1.35	2.60%
1 1/2s 1954-65	F-A	b0.90	3.00%	2 1/2s gen imp 1954-67	M-N	b1.10	2.50%	3/4s 1955-62	M-S	b1.00	2.00%
1s April 1 1955-71		b0.90	3.05%	2.40s water 1954-67	J-D	b1.10	2.40%	Road Bond series C—			
Various Imp Purposes—				2 3/4s gen imp 1954-73	J-D	b1.10	2.70%	1 1/2s 1955-64	J-J	b0.90	1.70%
2 3/4s 1954-68	J-D	b0.90	2.10%	3s 1954-62	J-D	b1.10	2.10%	1 1/2s 1965-67	J-J	b1.80	2.00%
2 1/2s 1954-69	J-D	b0.90	2.15%	4 1/2s 1954-72		b1.10	2.50%	Turnpike Revenue (ser A)—			
3s 1954-58	J-D	b0.90	1.20%	Water of 1948 series A—				3 1/2s Dec 1 1989		94	95
Houston (Ind Sch Dist)—				2 1/2s Dec 1 1955-77		b1.10	2.80%	4 1/2s Dec 1 1989			99 1/2
3s 1955-60	J10-J	b1.00	1.45%	Richmond—				Veterans series V—			
2 3/4s 1961-74	J10-J	b1.50	2.40%	4 1/2s 1958	J-J	b1.35	1.25%	1 1/2s Dec 1 1954-71		b0.90	2.60%
2 1/2s 1975-78	J10-J		2.50	4 1/2s July 1 1964	J-J	b1.80	1.70%	Charleston—			
2 1/2s 1955-58	F-A	b1.00	1.20%	4 1/2s July 1 1965	J-J	b1.85	1.75%	2 1/2s 1954-58	J-D	b0.80	1.50%
2s 1959	F-A		1.30	1 1/2s 1955-68	J-J	b1.00	2.00%	2 1/2s 1958-72	J-D	b1.50	2.50%
1 1/2s 1960-75	F-A	b1.45	2.50%	1 1/2s 1954-71		b1.00	2.10%	Kanawha (County)			
Jefferson County—				1 1/2s 1955-69	J-J	b1.00	2.00%	1 1/2s 1955-75	J-J	b0.90	2.75%
1 1/2s and 2s 1954-62	J-D	b0.90	1.50%	Roanoke—				WISCONSIN			
1963 to 1967 opt '62	J-D	b1.60	2.00%	2 1/2s water 1955-68	A-O	b1.00	2.20%	Green Bay 4 1/2s 1955-57	A-O	b1.00	1.30%
Lower Colorado River Auth—				2 1/2s Jan 1955-58	J-J	b1.00	1.35%	6s ww 1954-60	M-N	b1.15	1.90%
2 1/2s 1954-67	M-N	b2.60	2.60%	4 1/2s 1954-56		b1.00	1.20%	Madison City 1 1/2s '55-64	M-S	b1.00	1.70%
2 1/2s 1968-70	M-N	b2.60	2.75%	1 1/2s and 2s 1954-79	A-O	b1.00	2.75%	Metropolitan Sewerage Dist			
2 1/2s May 1 1975			2.20	Gen obligation—Wat System				2s extension 1954-67	F-A	b1.00	1.75%
Revenue 2 1/2s 1954-62	M-N	b1.40	2.25%	1 1/2s 1955-75	J-J	b1.00	2.75%	Milwaukee (City of)—			
2 3/4s 1963-66	M-N	b2.35	2.50%	Richmond (City of)—				1 1/2s 1955-71	J-J	b1.00	1.80%
2 1/2s 1968-70	M-N	b2.60	2.75%	1 1/2s Jan 1 1955-70		b1.00	2.05%	1 1/2s school 1954-71	M-N	b1.00	1.80%
Port Arthur 5s 1955-70	F-A	b1.20	1.80%	Staunton 1955-58	M-S	b1.00	1.30%	Milwaukee County—			
San Antonio—				WASHINGTON				1.20s 1955-58	F-A	b0.90	1.25%
5 1/2s ww 1954-65	M-N	b1.10	2.10%	Motor Vehicle Fuel Tax rev				Metropolitan Sewerage Area	F-A	b0.90	1.25%
5s Sept 1954-59	M-S	b0.90	1.50%	Revenue (series B)—				1.20s 1955-58	F-A	b0.90	1.25%
4 1/2s 1955-67	J-J	b1.00	2.20%	6s Sept 1 1954-57		b1.25	1.75%	Racine 1 1/2s st imp & sewer—			
4 1/2s 1954-68	F-A	b0.90	2.25%	2 1/2s Sept 1 1958-69		b1.85	2.40%	1954-66	F-A	b1.00	2.00%
3s 1955-57	M-S	b0.90	1.20%	2 1/2s Sept 1 1970-76		b2.50	2.90%	Trempealeau County—			
2 3/4s 1958-68	M-S	b1.30	2.30%	Pub Sch & Inst Bldg Const—				1.70s 1955-56	A-O	b1.00	2.00%
2s Nov											

Banks and Trust Companies

STATE AND NATIONAL BANK STATEMENTS

Quotations in this department are given per share, not per cent, except for stocks of Canadian Institutions, and are as near as possible for the closing day of the month preceding date of issue, though often are nominal. An asterisk (*) denotes sales.

Figures of deposits, capital and profits for the National banks are from the Comptroller's last call; for all other institutions they are the latest obtainable, direct returns being procured by us where no periodic statements are required.

ALABAMA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bld Nominal Per Share	Ask
Birmingham—						
Bank for Sav & Trust...25	550,000		440,127	18,656,895	—	—
Birmingham Tr Natl Bk...25	2,000,000		4,506,522	120,541,347	—	—
First National Bank...25	7,000,000		11,190,434	276,152,654	79	81
Security Comm'l Bk...25	300,000		333,715	7,772,381	—	—
Mobile—						
Amer Natl Bank & Tr...10	700,000		881,348	22,843,918	25	—
First National Bank...25	1,000,000		3,938,726	82,057,709	107	—
Loop National Bank...50	200,000		127,851	4,528,711	75	—
Merchants Natl Bank...20	1,500,000		3,450,000	96,253,453	273	—
Montgomery—						
Alabama Natl Bank...10	400,000		1,273,809	23,401,227	48	50
First National Bank...10	1,500,000		2,433,273	58,357,235	41½	43
Union Bank & Tr Co...10	400,000		652,843	18,921,126	40½	42½
Selma—						
City National Bank...100	200,000		518,791	10,254,982	245	260
Peoples Bk & Tr Co...25	120,000		705,087	13,564,865	130	145
Selma National Bank...100	200,000		429,993	7,390,944	175	200
Selma Tr & Sav Bk...100	100,000		1,222,580	3,646,028	150	—

ARIZONA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bld Nominal Per Share	Ask
Bisbee—						
Miners & Merch Bk...100	250,000		652,896	11,019,323	—	—
Phoenix—						
Bank of Douglas...25	1,000,000		1,958,127	53,369,719	71	74
First Natl Bk of Ariz...10	4,800,000		5,920,495	134,512,705	22½	24
Valley National Bank...5	5,000,000		11,757,518	316,046,510	21½	22½
Tucson—						
So Arizona Bk & Tr...100	1,000,000		2,133,046	69,734,740	—	—

ARKANSAS

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bld Nominal Per Share	Ask
Fort Smith—						
City National Bank...10	300,000		223,826	6,922,213	—	—
First National Bank...100	500,000		2,919,489	29,061,361	—	—
Merchants Natl Bank...25	500,000		1,596,391	25,748,791	—	—
Little Rock—						
Commercial Natl Bk...20	1,200,000		2,176,148	40,641,085	58	62
First Natl Bk (The)...25	750,000		898,094	27,749,792	71	74
Twin City Bank (The)...25	150,000		297,084	8,940,790	60	65
Union National Bank...20	1,500,000		1,875,433	66,591,458	64	66
Worthen Bk & Tr Co...50	1,000,000		1,953,234	61,118,458	—	—
Pine Bluff—						
Natl Bk of Commerce...100	400,000		634,451	17,815,941	—	—
Simmons Natl Bank...20	1,000,000		1,924,423	34,886,562	70	75

CALIFORNIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bld Nominal Per Share	Ask
Long Beach—						
Farm & Merch Bk...20	1,000,000		2,400,534	92,390,006	n65	70
National City Bank...50	400,000		236,185	7,234,620	—	—
Western Bank...50	225,000		563,063	12,701,484	—	—
Los Angeles—						
Broadway State Bank...10	204,810		527,375	12,136,181	40	—
California Bank...12½	10,000,000		18,177,378	592,135,512	34½	35½
Citizens Natl Trust & Savings Bank...20	5,000,000		12,965,127	395,190,584	62	63
Farmers & Mer Natl...100	6,000,000		13,200,000	296,088,668	360	380
Hollywood State Bank...25	394,875		914,693	30,465,286	60	65
Secur-First Natl Bank...50	37,500,000		93,950,927	1,874,786,479	52½	53½
Union Bank & Trust...50	4,500,000		7,493,683	224,640,191	130	135
Oakland—						
Central Bank...25	2,000,000		8,278,569	149,133,706	—	—
Oakland Bk of Com...50	1,000,000		1,310,544	39,839,888	—	—
Pasadena—						
Citizens Com'l Tr & S...100	300,000		919,059	16,287,071	—	—
First Tr & Sav Bank...25	1,000,000		3,013,317	53,964,916	—	—
Pasadena-First Natl Bk...20	300,000		462,547	19,875,092	—	—
Union National Bank...20	400,000		639,106	20,000,075	45	50
Sacramento—						
Merchants Natl Bank...100	250,000		473,502	17,469,627	—	—
San Bernardino—						
American Nat'l Bank...50	600,000		558,437	29,304,957	—	—
San Diego—						
First Nat Tr & Sav Bk...g10	2,160,000		6,068,250	135,781,250	34½	—
San Diego Tr & Sav Bk...25	500,000		2,538,925	33,113,759	75	100
Security Tr & Sav Bk...10	1,855,000		3,617,193	87,858,326	26	29
U S National Bank...10	1,650,000		1,230,123	39,525,790	19	20
San Francisco—						
Anglo-Calif Natl Bank...20	20,000,000		23,912,568	724,147,964	45	45½
Bank of Calif N A...20	10,200,000		17,095,231	394,324,687	52½	54
Bank of Amer Natl Tr & Savings Assn...6½	150,000,000		286,267,820	7,744,200,096	33½	33½
Bank of Montreal...100	1,000,000		320,611	14,194,812	—	—
Canadian Bk of Com...100	2,500,000		2,067,142	46,502,681	—	—
Crocker First Natl Bk...25	8,000,000		21,117,087	369,110,877	85	87
Eibernia Bank (The)...25	7,000,000		17,774,151	161,303,125	59½	60½
The San Fran Bank...12½	7,500,000		14,741,597	310,645,521	49½	50½
Pacific Natl Bank...20	2,248,000		970,454	59,672,901	31	32½
Wells Fargo Bank & Union Trust Co...100	9,000,000		15,506,970	474,758,301	301	302
American Trust Co...10	20,000,000		48,381,552	1,197,772,383	31½	31½

CALIFORNIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bld Nominal Per Share	Ask
San Jose—						
First National Bank...100	1,250,000		1,751,523	55,090,342	—	—
Santa Ana—						
Commercial Natl Bk...12½	300,000		603,053	16,653,344	—	—
First National Bank...100	1,000,000		1,544,925	36,065,289	—	—
Stockton—						
Stockton S & L Bank...100	1,000,000		1,095,000	38,513,812	—	—
Union Safe Dep Bank...100	d375,000		737,842	12,929,527	—	—

CANADA

(See page 96)

COLORADO

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bld Nominal Per Share	Ask
Colorado Springs—						
Colo Com & Sav Bank...100	150,000		310,450	7,186,916	—	—
Colorado Spgs Nat Bk...100	300,000		465,705	16,647,702	—	—
Exchange Natl Bank...100	300,000		1,108,020	19,798,500	—	—
First National Bank...100	1,000,000		862,402	37,511,837	—	—
Denver—						
American Natl Bank...50	1,000,000		2,308,204	49,373,300	125	135
Central Bank & Tr...10	2,500,000		1,575,179	83,780,031	15½	16½
Colorado Natl Bank...100	1,500,000		5,549,658	116,379,449	170	185
Colorado State Bank...100	50,000		538,635	14,116,465	—	—
Denver Natl Bank...50	2,000,000		5,205,346	130,947,057	29	32
First National Bank...100	2,500,000		5,395,600	200,639,581	360	—
National City Bank...50	150,000		404,646	9,606,583	—	—
Union National Bank...100	100,000		432,822	12,499,689	25	30
U S National Bank...20	2,200,000		4,839,955	85,435,509	44	47
Internal Trust Co...100	1,000,000		3,048,505	55,460,371	400	—
Pueblo—						
First National Bank...100	1,000,000		2,154,153	39,949,451	—	—
Minnequa Bank...100	100,000		415,944	11,273,979	—	—
Pueblo Sav & Tr Co...100	500,000		575,280	26,770,613	—	—

CONNECTICUT

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bld Nominal Per Share	Ask
Bridgeport—						
First Natl Bk & Tr Co...5	3,000,000		4,393,292	125,729,487	12½	13½
Black Rock Bk & Tr...40	300,000		608,076	11,168,065	95	—
Bridgeport-City Tr Co...25	2,200,000		4,322,070	86,979,099	65½	67½
West Side Bank...25	200,000		882,443	11,984,231	95	—
Greenwich—						
First National Bank...25	350,000		505,451	13,914,308	—	—
Greenwich Trust Co...50	1,100,000		1,600,112	30,848,620	—	—
Putnam Trust Co...25	700,000		1,713,538	27,192,900	64	66
Hartford—						
Conn River Bkg Co...50	500,000		871,446	20,139,289	180	—
Glastonbury Bk & Tr...50	100,000		560,772	6,088,646	170	—
Hartford Natl Bk & Tr Co...10	7,050,000		10,840,667	294,521,501	31	33
Hartford-Conn Tr Co...25	5,300,000		8,649,780	198,131,544	87	91
Phoenix St Bk & Tr...25	3,000,000		4,439,770	121,363,063	59	63
Riverside Trust Co...25	500,000		977,837	20,293,630	63	—
Simsbury Bk & Tr Co...25	175,000		488,688	7,567,234	60	—
South End Bk & Tr...25	150,000		347,068	5,937,796	50	—
Travelers Bk & Tr Co...100	500,000		1,725,000	16,969,889	y100	—
Windsor Trust Co...25	125,000		381,313	6,052,115	90	—
Meriden—						
Home Natl Bk & Tr Co...10	500,000		819,964	22,370,076	27	28
Meriden Tr & S D Co...25	100,000		176,279	6,197,244	—	—
Puritan Bank & Tr Co...25	150,000		165,471			

CONNECTICUT

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
New London—						
Union Bank & Tr Co...100	300,000	329,313	4,653,419	---	---	---
Winthrop Trust Co...25	200,000	253,211	4,279,873	---	---	---
Norwich—						
Uncas-Merch Natl Bk...100	200,000	428,279	6,160,785	180	---	---
Stamford—						
First Stamford Natl Bank & Trust Co...20	1,000,000	1,788,159	36,748,568	33	36	---
Fidelity Title & Tr Co...25	300,000	1,388,207	22,522,075	n85	90	---
Stamford Trust Co...25	1,250,000	2,359,127	51,925,649	72	75	---
Waterbury—						
Citiz & Mfrs Natl Bk...25	600,000	1,373,450	31,478,347	58	---	---
Waterbury Natl Bank...25	400,000	848,792	20,606,953	55	---	---
Colonial Trust Co...25	800,000	3,679,181	32,657,177	94	97	---
Waterbury Trust Co...25	300,000	893,505	14,185,798	83	---	---

DELAWARE

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Wilmington—						
Farmers Bank...50	500,000	5,844,163	58,031,563	430	---	---
Industrial Trust Co...25	625,000	2,124,865	12,346,783	101	---	---
Colonial Trust Co...10	161,120	241,080	4,099,805	38½	---	---
Commercial Trust Co...10	250,000	436,963	3,019,317	16	---	---
Delaware Trust Co...25	1,000,000	2,401,221	40,939,844	78	---	---
Equitable Security Trust Co...25	d3,225,000	5,650,854	101,557,597	63½	---	---
Peoples Bk & Trust Co...25	250,000	324,558	3,641,583	---	---	---
Wilmington Trust Co...25	4,278,125	17,703,667	214,886,824	163	---	---

DISTRICT OF COLUMBIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Washington—						
Anacostia Natl Bank...100	b500,000	519,771	18,640,732	200	---	---
City Bank...10	500,000	2,057,601	36,549,005	80	---	---
Bank of Comm & Sav...100	400,000	1,078,607	21,037,080	325	---	---
Hamilton Natl Bank...20	2,000,000	4,590,850	106,368,495	84	---	---
Industrial Bank...10	150,000	325,042	6,078,868	14	---	---
Liberty National Bk...100	500,000	1,650,000	34,833,801	400	---	---
Lincoln National Bk...100	800,000	1,657,008	43,779,499	265	---	---
McLachlen Bkg Corp...50	300,000	705,915	21,735,398	114	---	---
Natl Bank of Wash...10	2,100,000	3,420,081	114,374,375	40	45	---
National Capital Bank...10	400,000	595,435	15,489,694	28	---	---
Natl Metropol Bank...20	1,000,000	2,526,683	68,516,869	77	---	---
Riggs National Bank...100	6,000,000	16,064,926	343,903,287	365	370	---
Second National Bk...50	1,000,000	1,653,291	33,261,627	135	143	---
Security Bank...100	800,000	1,410,941	28,534,696	228	---	---
Amer Secur & Tr Co...1	3,740,000	9,364,546	202,609,183	36	37	---
Natl Sav & Tr Co...1.20	1,000,000	4,750,595	45,953,523	59	---	---
Munsey Trust Co...62½	1,250,000	1,846,098	18,810,498	160	---	---
Union Trust Co...10	1,000,000	3,856,649	58,274,872	48	52	---
Wash Loan & Tr Co...10	1,000,000	4,034,277	47,969,175	38	41	---

FLORIDA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Jacksonville—						
American Natl Bank...100	300,000	254,496	13,397,712	200	210	---
Atlantic National Bk...10	3,000,000	5,737,896	150,918,391	30	32	---
Barnett N B of Jack...100	2,500,000	4,274,332	102,871,596	300	---	---
Florida National Bank...25	g5,000,000	5,328,713	157,967,613	33½	36	---
Riverside Bk of Jacksv...100	100,000	72,648	5,529,312	140	---	---
Spring'd Atlantic Bk...10	100,000	344,426	10,320,975	a20	---	---
Lakeland—						
Florida Natl Bank...25	g175,000	701,558	16,727,916	---	---	---
Miami—						
First National Bank...25	4,400,000	5,222,259	170,077,183	46	48	---
Florida Natl Bk & Tr...25	g3,600,000	3,720,578	77,778,905	32	36	---
Little River Bk & Tr...10	750,000	937,856	28,678,002	23	25	---
Mercant Natl Bank of Miami Beach...10	1,000,000	2,089,856	34,689,769	---	---	---
Miami Beach First Natl Bank...10	1,200,000	3,367,460	67,889,839	27	30	---
Orlando—						
Citizens National Bank...10	400,000	390,756	18,981,124	---	---	---
First Natl Bk at Orl...20	1625,000	1,735,675	41,844,259	85	87	---
Florida Natl Bank...100	g400,000	1,395,725	25,662,981	---	---	---
Palm Beach—						
First National Bank...10	1,000,000	3,350,585	48,150,982	34	---	---
Pensacola—						
Cit & Peoples Natl Bk...100	200,000	468,983	17,536,999	---	---	---
Florida Natl Bank at Pensacola...100	400,000	1,294,818	26,880,021	---	---	---
St. Augustine—						
Exchange Bk St Aug...100	250,000	305,964	10,508,203	---	---	---
St Augustine Natl Bk...100	300,000	398,391	10,100,444	---	---	---
St. Petersburg—						
First National Bank in St Petersburg...100	800,000	1,302,852	43,156,862	---	---	---
Florida National Bank...25	g400,000	1,882,384	40,636,598	90	---	---
Union Trust Co...25	500,000	1,831,258	47,485,610	80	---	---
Tampa—						
Broadway Natl Bank...100	150,000	u233,095	8,477,804	225	237	---
Exchange Natl Bank...100	1,250,000	2,845,018	71,109,799	220	235	---
First National Bank...100	2,000,000	2,284,470	84,741,014	42	50	---
Marine Bk & Tr Co...20	1,000,000	610,271	20,084,945	40	45	---
West Palm Beach—						
Atlantic Natl Bank of West Palm Beach...10	1,000,000	767,938	32,352,627	15	20	---
Fia Bank & Tr Co...100	g100,000	842,847	17,410,551	---	---	---

GEORGIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Atlanta—						
Bank of Georgia (The)...10	400,000	615,018	20,580,535	25	---	---
Citiz & So Bank of Atl...10	300,000	u532,325	13,341,822	34	36	---
First National Bank...10	7,000,000	12,954,426	347,465,966	34½	36	---
Fulton National Bank—						
Common...10	2,500,000	3,545,615	138,193,269	28½	29½	---
Ga Sav Bk & Tr Co...10	500,000	1,192,096	15,728,616	---	---	---
Peoples Bank (The)...10	200,000	241,102	6,054,803	20½	---	---
South Side Atlanta Bk...100	100,000	175,357	4,234,500	---	---	---
Trust Co of Georgia...100	e4,000,000	8,421,627	154,067,067	645	---	---
Augusta—						
First National Bk & Trust Co...10	e250,000	440,768	14,223,907	29	---	---
Georgia RR Bk & Tr...100	1,000,000	1,610,113	44,180,382	↑	---	---

GEORGIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Columbus—						
Columbus Bk & Tr...10	e1,000,000	2,207,057	31,706,343	15	20	---
First Natl Bk of Col...100	1,000,000	1,367,190	31,825,473	---	---	---
Fourth National Bk...100	400,000	777,097	17,756,635	---	---	---
Macon—						
City Bank & Trust Co...20	275,000	421,900	6,758,103	---	---	---
First Natl Bk & Tr Co...10	e700,000	1,480,943	36,761,293	---	---	---
Savannah—						
Citiz & So Natl Bank...10	7,000,000	12,151,250	362,390,158	34	36	---
Liberty Natl Bk & Tr...10	500,000	826,412	20,134,170	18	---	---
Savannah Bk & Tr...10	1,000,000	1,427,270	32,913,322	18	19½	---

IDAHO

National Banks Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Boise City—						
Idaho First Natl Bank...3,500,000	3,500,000	4,863,175	166,300,708	No Recent Sales	---	---
First Secur Bank of Idaho N A...100	3,500,000	4,755,411	165,242,025	---	---	---

ILLINOIS

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Aurora—						
Aurora Natl Bank...100	420,000	768,565	21,519,729	---	---	---
Merchants Natl Bank...25	500,000	1,116,025	30,720,868	---	---	---
Old Second Natl Bk...100	600,000	583,509	25,639,182	---	---	---
Belleville—						
Belleville Natl Bank...100	150,000	430,635	10,029,682	---	---	---
Belleville Savs Bank...100	300,000	491,970	11,455,634	---	---	---
First National Bank...25	500,000	816,002	25,413,623	70	---	---
St Clair Natl Bank...100	150,000	403,500	10,043,715	---	---	---
Chicago—						
Aetna State Bank...12½	400,000	617,505	25,526,791	13	15	---
Amer Natl Bk & Tr...100	4,000,000	8,098,823	298,022,521	280	290	---
Avenue St Bk Oak Pk...40	500,000	594,130	24,136,372	50	---	---
Bk of Chicago (The)...15	300,000	u172,857	10,004,069	23	30	---
Belmt Natl Bk of Chl...10	250,000	301,788	15,750,444	15½	17	---
Beverly State Sav Bk...100	300,000	272,297	27,129,672	100	---	---
Central National Bk...10	2,000,000	2,109,550	75,039,896	14	15½	---
Chatham Bk of Chic...100	350,000	u404,194	19,149,820	150	---	---
Chicago Natl Bank...16½	a3,302,500	2,673,735	107,324,854	40½	41½	---
Citizens Natl Bank...100	300,000	285,611	11,199,290	165	---	---
City Natl Bk & Tr Co...25	7,000,000	10,629,924	392,237,634	62	65	---
Commercial Natl Bk...20	400,000	395,370	26,457,358	32	---	---
Cont Ill Nat Bk & Tr...33½	75,000,000	132,929,237	536,500,395	86	87½	---
Cosmopolitan Natl Bk...100	750,000	813,126	37,204,777	160	---	---
Devon						

ILLINOIS

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Chicago (Continued)						
Harris Tr & Sav Bk...100	12,000,000	24,238,638	672,439,632	380	390	
Lakeview Tr & Sav Bk...100	500,000	4,039,329	144,559,154	650		
Northern Trust Co...100	6,000,000	19,761,664	677,474,800	430	440	
Pullman Tr & Sav Bk...20	600,000	1,579,809	58,479,964	12	15	
South Side Bk & Tr Co...10	200,000	942,691	16,716,044			
Elgin						
Elgin National Bank...100	125,000	155,574	6,863,081			
First National Bank...20	300,000	2,148,065	29,317,623			
Union Natl Bk & Tr...100	150,000	466,321	10,099,860			
Peoria						
Cent Natl Bk & Tr Co...50	600,000	1,504,605	34,140,714	100		
Com Natl Bk of Peoria...20	2,000,000	3,522,613	71,826,038	43		
First National Bank...20	660,000	2,484,896	40,321,689	50		
Jefferson Tr & Sav Bk...50	400,000	964,367	28,574,614	65		
So Side Tr & Sav Bk...100	200,000	466,057	8,013,559	125		
Quincy						
Broadway Natl Bank...25	150,000	155,696	6,112,586	33		
Ill State Bk of Quincy...33 1/2	500,000	956,066	19,165,894	1285		
Mercantile Tr & S Bk...100	200,000	600,000	18,020,284	240		
So Side Bk of Quincy...100	50,000	109,206	3,717,944	100		
State St Bk & Tr Co...100	200,000	100,486	10,600,482			
Rockford						
Amer Natl Bk & Tr Co...40	300,000	1,502,852	30,606,379	105		
Central National Bank of Rockford...25	250,000	336,422	12,917,361	445	50	
City National Bank of Rockford...100	200,000	227,142	11,841,803	135		
Illinois National Bank & Trust Co...100	200,000	1,938,906	62,987,487	600		
Third National Bank...40	500,000	1,483,523	52,071,186	100		
Springfield						
First National Bank...100	560,000	2,280,561	43,307,819	290		
Illinois National Bank...20	600,000	833,842	22,925,878	42		
Springfield Marine Bk...25	500,000	2,778,263	50,567,684	60		

INDIANA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Evansville						
Citizens National Bank...25	1,000,000	2,046,212	51,373,095	63	65	
Indiana Tr & Sav Bk...100	100,000	237,063	5,795,127	150	155	
Lamasco Bank...100	100,000	348,477	5,603,271	190	200	
National City Bank...10	1,000,000	2,202,187	44,725,532	24 1/2	25 1/2	
Old National Bank...10	1,500,000	3,534,800	71,725,035	29 1/2	30 1/2	
Peoples Savings Bank...Mutual		1,775,000	21,828,949	Mutual		
Fort Wayne						
Anthony Wayne Bank...100	200,000	535,291	10,263,318			
Lincoln Natl Bk & Tr...20	2,000,000	4,437,354	117,631,528			
Pt Wayne Natl Bank...20	1,250,000	2,312,402	74,010,467			
Dime Tr & Sav Bank...20	250,000	230,491	9,659,617			
Peoples Tr & Sava Co...20	500,000	2,630,999	43,233,622			
Gary						
Gary National Bank...100	500,000	2,833,608	109,381,147	250	250	
Gary Tr & Sav Bank...100	200,000	353,451	15,643,157	d250	250	
Indianapolis						
American Natl Bank...10	2,000,000	5,139,410	157,370,642	24 1/2	25 1/2	
Live Stock Exch Bk...100	200,000	425,000	7,240,385	200		
Indiana Natl Bank...100	6,500,000	21,907,542	397,504,477	350	360	
Merchants Nat Bk & Tr...10	3,227,500	9,389,325	185,781,707	27	28	
Peoples State Bank...100	300,000	648,063	12,646,401			
Bankers Trust Co...100	500,000	510,000	13,438,563	135		
Fidelity Trust Co...10	500,000	1,172,142	27,433,532	19	20	
Fletcher Trust Co...20	2,000,000	4,778,191	148,451,912	49	51	
South Bend						
American Trust Co...100	300,000	938,085	21,269,994	250	275	
First Bank & Tr Co...10	1,000,000	2,762,931	77,883,240	23 1/2	24 1/2	
National Bk & Tr Co...10	1,000,000	1,479,487	39,208,751	16	16 1/2	
St Joseph Bk & Tr Co...20	500,000	1,370,099	28,929,406	35	36	
Terre Haute						
Merchants Natl Bank...100	500,000	730,413	25,026,551	125		
Terre Haute 1st Nat Bk...10	1,000,000	2,492,150	51,334,477	45		

IOWA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Burlington						
Farmers & Merch S B...100	125,000	425,416	10,712,972			
Natl Bk of Burlington...100	200,000	789,651	12,578,797			
Oedar Rapids						
Guar Bank & Tr Co...25	400,000	405,886	11,326,270	34		
Merchants Natl Bank...100	500,000	6,336,683	96,179,445	650		
Peoples Bk & Tr Co...20	400,000	1,044,696	22,999,388	40		
United State Bank...100	50,000	323,003	4,274,770	240		
Council Bluffs						
City National Bank...100	300,000	609,223	12,342,166	150		
Council Bluffs Sav Bk...100	500,000	908,189	21,301,578	225		
State Savings Bank...100	200,000	373,880	8,258,455	140		
Davenport						
Davenport Bk & Tr...100	600,000	8,957,738	82,404,685			
Des Moines						
Bankers Trust Co...25	1,250,000	3,890,453	60,063,869	60	62 1/2	
Cap City State Bank...100	300,000	361,291	13,636,387	200		
Cent Natl Bk & Tr Co...100	1,250,000	3,477,652	89,747,513	260	265	
First Fed State Bank...100	1,150,000	121,215	5,539,071			
First Natl Bank West Des Moines...100	50,000	167,266	1,927,694			
Highland Park State Bank...100,000	100,000	84,795	2,572,487			
Iowa-Des Moines Natl Bank						
Bank...100	3,000,000	4,300,225	108,795,087			
Iowa State Bank...100	200,000	252,624	18,018,917			
State Bk of Des Moines...100	100,000	125,033	3,354,702			
Valley Bk & Trust Co...100	1,000,000	921,197	25,263,733	100	105	
Dubuque						
First National Bank...100	600,000	878,049	23,475,403			
Amer Tr & Sav Bank...100	500,000	902,577	24,296,717			
Sioux City						
Farmers Loan & Tr...100	100,000	154,693	1,014,522			
First National Bank...10	400,000	948,026	22,438,227	16	17	
Live Stock Natl Bk...100	400,000	771,786	29,994,050	b		
Toy National Bank...100	300,000	1,107,572	31,221,307			
Security Natl Bank...100	800,000	1,161,381	33,759,924	125		
Woodbury Co Sav Bk...100	200,000	433,673	10,202,739	150		

KANSAS

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Hutchinson						
American Natl Bank...20	300,000	347,635	12,933,704			
First National Bank...100	250,000	773,008	18,537,742			
Kansas City						
Brotherhood State Bk...100	300,000	381,935	13,187,486	195		
Comm Natl Bk of K C...10	1,000,000	1,557,767	46,268,488	24 1/2		
Douglass State Bank...10	125,000	69,538	1,806,992	115		
Exchange State Bank...100	200,000	305,645	7,841,784	270		
Fidelity State Bank...100	100,000	255,442	4,481,103	125		
First State Bank...25	200,000	636,037	6,337,621	55		
Guaranty State Bank...25	100,000	214,434	5,516,591	72 1/2		
Home State Bank...25	200,000	245,394	11,077,679	55		
Industrial State Bank...100	100,000	268,485	5,641,428	200		
Kaw Val St Bk (The)...100	100,000	210,988	3,955,996	185		
Quivdaro State Bk (The)...75,000	75,000	187,451	4,426,655	240		
Riverview State Bank...100	100,000	1,822,311	23,127,611	850		
Rosedale State Bank...100	100,000	186,897	4,007,249	190		
Security Natl Bank...20	500,000	1,298,343	36,464,478	37		
The Twin City St Bk...100	75,000	156,096	5,256,356			
Victory State Bank...100	50,000	198,461	3,805,816	155		
Leavenworth						
First National Bank...100	150,000	386,964	7,174,846	175		
Leavenworth Natl Bk...100	150,000	581,859	9,295,077	225		
Manufact's State Bk...100	50,000	69,590	1,514,540			
Topeka						
Central Natl Bk & Tr...15	1,000,000	1,301,482	32,348,932	40		
Fidelity Sav State Bk...100	200,000	a280,319	9,008,727	140		
Guaranty State Bank...100	100,000	291,035	4,440,921	310		
Kaw Valley State Bk...100	100,000	251,669	4,650,040			
Merchants Natl Bank...25	1,000,000	859,363	38,801,780	41		
Natl Bank of Topeka...20	1,000,000	1,442,776	36,572,322	40		
State Savings Bank...100	100,000	94,879	3,202,323	125		
Topeka State Bank...100	100,000	186,572	5,013,087	185		
Wichita						
First National Bank...100	2,000,000	3,418,754	98,371,835	230	235	
Fourth Natl Bank...20	2,000,000	5,059,611	163,060,083			
Kansas State Bank...100	250,000	485,590	17,654,912			
Southwest Natl Bank...100	200,000	a1,057,791	14,102,375			
Union National Bank...50	300,000	661,790	23,716,620			

KENTUCKY

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Covington						
Citizens Natl Bank...100	200,000	478,037	7,309,389	300		
First Natl Bk & Tr Co...10	250,000	760,018	11,458,789	27		
Peop-Lib Bk & Tr Co...50	400,000	613,023	13,026,675	85		
Covington Tr & Bk Co...10	150,000	e231,253	3,356,203	14 1/2		
Security Savings Bk...100	35,000	268,091	1,386,183	410		
Lexington						
Bank of Commerce...100	300,000	826,708	14,234,858	370	390	
Citizens Bk & Tr Co...10	300,000	743,333	12,033,686	16		
First Natl Bk & Tr Co...50	1,000,000	2,165,488	39,548,305	160	165	
Second Natl Bank...100	150,000	686,512	8,233,412	325		
Union Bank & Tr Co...50	200,000	608,587	8,532,211	180	190	
Security Trust Co...25	500,000	1,710,776	13,170,348	123	125	
Louisville						
Bank of Louisville...20	282,000	498,000	13,278,			

MARYLAND

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Baltimore—						
Baltimore Natl Bank	100	1,250,000	4,820,376	133,158,372	40	—
Canton National Bk	100	200,000	333,136	7,032,309	125	—
Carrollton Bk of Balt	10	453,340	321,613	10,489,556	12 1/2	—
First National Bank	10	5,000,000	15,278,845	277,587,406	49 1/2	50 1/2
Natl Cent Bk of Balt	20	600,000	709,238	21,341,820	37	—
National Marine Bank	20	600,000	1,201,456	16,890,495	19 1/2	—
Western Natl Bank	20	750,000	1,133,906	25,769,698	45 1/2	—
Equitable Trust Co	10	1,775,000	5,236,774	144,767,453	37	—
Fidelity Trust Co	25	2,440,000	5,313,815	113,799,078	61	—
Maryland Trust Co	10	1,000,000	4,387,619	90,395,171	43 1/2	—
Mercantile-Safe Dep. & Trust Co	20	5,000,000	12,600,690	89,042,408	80 1/2	—
Union Trust Co	10	3,000,000	8,151,491	201,348,122	32 1/2	—
Cumberland—						
Commercial Sav Bk	100	75,000	146,561	2,490,532	120	130
First National Bank	20	450,000	506,447	12,436,057	24	26
Second National Bank	25	400,000	627,532	13,222,343	42	44
Liberty Trust Co	10	600,000	1,025,185	21,134,924	21	23
Frederick—						
Farm & Mechanics						
Citiz Natl Bk	10	550,000	1,424,708	22,977,922	32 1/2	—
Frederick Co Natl Bk	10	100,000	315,000	4,937,427	—	—
Fred'k Town Sav Inst	10	150,000	650,000	8,922,759	—	—
Western Maryland Tr	10	150,000	301,226	5,024,402	—	—
Hagerstown—						
Farmers & Merc Bank	10	225,000	505,796	8,758,727	25	27
Nicodemus Natl Bank	10	400,000	1,002,502	20,272,691	31	33
Second National Bank	10	200,000	837,840	9,827,849	43	45
Hagerstown Trust Co	10	150,000	532,001	10,275,828	23	25

MASSACHUSETTS

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Boston—						
First National Bank	12 1/2	35,000,000	93,898,352	1,535,907,798	50 1/2	53 1/2
Merchants' Natl Bk	100	3,000,000	8,806,336	135,331,573	325	340
Natl Shawmut Bk	12 1/2	10,000,000	24,311,427	407,559,018	38 1/2	40 1/2
Rockland-Atlas Natl Bk	20	2,225,000	5,217,870	91,864,884	57	62
Second Nat Bank	40	5,000,000	9,355,353	155,133,286	107	112
Boston Safe Dep & Tr	25	2,000,000	4,809,383	63,740,344	110	—
Day Trust Co	50	1,250,000	2,252,505	22,455,439	100	—
Fiduciary Trust Co	50	550,000	1,012,318	8,426,338	—	—
New England Trust Co	20	1,000,000	13,273,747	60,816,639	100	—
Old Colony Trust Co	100	15,000,000	5,460,310	None	—	—
Pilgrim Trust Co	25	1,500,000	2,067,723	37,936,305	48 1/2	52 1/2
State Street Tr Co	20	4,000,000	13,108,833	178,390,078	73	78
U S Trust Co	10	1,150,000	1,577,502	45,835,255	18 1/2	21 1/2
Beverly—						
Beverly National Bk	100	300,000	565,779	8,296,584	170	—
Beverly Trust Co	100	100,000	261,635	7,611,015	150	—
Brockton—						
Brockton Natl Bank	20	e600,000	962,526	22,296,510	35	36
Home National Bank	50	500,000	1,043,855	23,571,494	—	*73
Cambridge—						
Cambridge Trust Co	100	400,000	1,014,979	14,380,893	270	—
County Bank & Tr Co	10	300,000	492,656	12,365,860	29 1/2	31 1/2
Harvard Trust Co	10	1,470,000	3,560,414	82,085,203	44	46
Everett—						
Everett National Bank	10	300,000	331,451	9,476,333	—	—
Middlesex Co Natl Bk	10	1,520,000	4,110,170	79,835,648	—	—
Fall River—						
Fall River Natl Bank	100	400,000	1,020,643	19,537,664	210	—
B M C Durfee Trust	100	614,000	882,970	25,328,625	280	—
Fall River Trust	100	300,000	637,478	19,369,689	165	—
Fitchburg—						
Safety Fund Natl Bk	50	500,000	1,709,912	18,605,057	145	—
Gloucester—						
Cape Ann Natl Bank	100	150,000	331,820	5,769,919	165	—
Glouc Natl Bk of Glouc	10	120,000	311,581	4,530,862	16	17 1/2
Gloucester S Dep & Tr	20	200,000	480,221	5,687,502	35	—
Haverhill—						
Haverhill Natl Bank	100	200,000	1,923,980	15,847,704	570	—
Merrimack Natl Bank	10	300,000	431,216	7,409,262	13	—
Holyoke—						
Holyoke Natl Bank	50	500,000	789,315	19,152,559	75	—
Park National Bank	50	200,000	334,299	6,817,137	74	—
Hadley Fall Trust Co	20	d775,000	762,378	31,863,705	23	—
Lawrence—						
Bay State Mer Natl Bank	25	600,000	828,147	17,810,916	—	—
Lowell—						
Union National Bank of Lowell	25	1,000,000	2,043,621	39,551,669	61	—
Lynn—						
Mfr's-Cent Natl Bank	20	500,000	653,777	15,006,689	31 1/2	32 1/2
Essex Trust Co	10	350,000	891,882	17,115,233	26 1/2	—
Lynn Safe Dep & Tr	100	100,000	800,052	4,592,170	305	—
Security Trust Co	20	400,000	1,362,066	24,125,251	58 1/2	59 1/2
Malden—						
First National Bank	50	600,000	918,044	15,392,165	130	—
Malden Trust Co	10	600,000	1,807,556	20,973,685	28	30
New Bedford—						
First National Bank	5	660,000	733,852	20,962,127	11	11 1/2
Merchants Natl Bank	20	600,000	1,700,000	37,354,224	86	—
Safe Deposit Natl Bk	12 1/2	350,000	1,303,404	14,627,099	36	—
Peabody—						
Warren National Bk	100	200,000	336,612	6,285,665	—	—
Salem—						
Merchants Natl Bank	10	250,000	563,182	12,619,135	30	—
Naumkeag Trust Co—						
Common	10	250,000	1,690,673	20,397,442	32	—
Preferred	10	200,000	—	—	10	—
Springfield—						
Springfield Natl Bank	10	1,300,000	2,108,734	48,114,992	25	—
Third Natl Bk & Tr	10	1,500,000	6,804,439	78,101,428	44	—
Springfield S Dep & Tr	25	1,000,000	2,521,076	31,761,839	53	—
Union Trust Company	25	1,000,000	3,127,523	49,276,123	55	—
West Springfield Tr	10	250,000	1,371,765	11,708,404	23	—
Taunton—						
Machinists' Natl Bk	100	200,000	275,000	7,015,774	—	—
Bristol County Trust	25	300,000	561,916	11,139,273	—	—
Worcester—						
Mechanics Natl Bank	100	600,000	2,390,904	44,657,802	375	—
Guaranty Bk & Tr Co	10	900,000	1,445,356	37,527,778	25 1/2	—
Indus Cty Bk & Bg Co	100	100,000	256,449	3,804,303	250	—
Worcester County Tr	25	2,750,000	5,485,355	106,821,379	57 1/2	—

MICHIGAN

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Bay City—						
Bay City Bank	100	500,000	623,167	14,438,415	162	—
Peoples Natl Bank	20	1,000,000	2,513,254	50,468,691	38	40
Detroit—						
Bk of the Commonwealth	50	5,000,000	9,710,895	307,292,307	127	131
City Bank of Detroit	10	1,584,000	2,660,094	77,670,210	25	27
Detroit Bank	10	8,250,000	26,795,000	717,139,000	45 1/2	47
Industrial National Bank of Detroit	10	2,250,000	5,977,300	145,980,659	34	36
Mfra National Bank	20	7,200,000	16,308,147	578,755,417	65	67
Natl Bank of Detroit	10	22,500,000	70,351,364	1,700,406,934	46 1/2	48
Wabeek State Bank	100	1,800,000	2,288,421	123,836,950	—	—
Detroit Trust Co	20	2,000,000	6,674,626	625,693,814	64	67
Wayne Oakland Bank	20	1,100,000	1,519,855	63,288,600	70	—
Flint—						
Citiz Com & Sav Bk	20	1,550,000	4,636,609	105,983,741	88	90
Genesee County Sav Bk	10	2,000,000	1,516,573	55,284,605	95	—
Merch & Mech Bank	20	500,000	996,773	23,499,591	63	—
Grand Rapids—						
Central Bank	20	250,000	416,873	10,141,193	53	58
Citizens Indus Bank	100	100,000	219,151	1,730,869	175	—
Peoples Natl Bank	10	750,000	1,292,446	38,375,739	31 1/2	33 1/2
Old Kent Bank	10	2,500,000	4,953,636	164,156,179	38 1/2	40
Union Bank of Mich	10	600,000	1,559,598	41,161,718	42	45
Michigan Trust Co	16 1/2	1,000,000	1,389,532	84,552,768	22	24
Lansing—						
Michigan Natl Bank	10	6,000,000	10,163,063	314,258,599	31	33
Saginaw—						
Second National Bank & Trust Co	50	3,000,000	4,219,337	87,358,719	—	*131

MINNESOTA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Per Share	Ask Nominal
Duluth—						
City National Bank	100	600,000	771,744	20,175,140	—	—
Duluth Natl Bank	50	200,000	329,313	7,872,754	—	—
First & Amer Natl Bk	100	2,000,000	4,872,988	77,527,726	—	—
Northern Minnesota National Bank—						
National Bank	100	1,500,000	1,811,095	54,150,292	—	—
Northw'n Bk of Com	100	200,000	315,809	7,525,967	—	—
Pioneer National Bk	100	100,000	164,846	4,093,596	—	—
Western Nat'l Bank	66 1/2	100,000	212,594	4,726,952	—	—
Minneapolis—						
Camden Pk State Bk	100	100,000	304,791	7,973,087	—	—
Cent Northw'n Natl Bk	50	150,000	341,952	9,880,632	—	—
Chicago-Lake St Bk	100	150,000	263,701	8,989,622	—	—
Fidelity Natl Bank	100	200,000	397,863	12,883,872	—	—
5th Northwest'n N B	c100	150,000	403,171	13,104,210	—	—
First Bloomington—						
Lake Natl Bank	b100	100,000	512,778	12,820,368	—	—
First Edina State Bk	—	150,000	256,351	9,718,348	—	—
First Natl Bk of Minn	20	b6,000,000	19,811,350	388,716,990	—	—
First Robbinsdale St Bk	—	120,000	154,613	5,321,015	—	—

MISSOURI

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital \$	Surplus & Profits \$	Gross Deposits \$	Bid Nominal Per Share	Ask Nominal Per Share
Kansas City—						
Baltimore Bank	100	350,000	340,095	14,565,936	190	--
Blue Hills Bk of Com	200,000	200,000	21,687	2,423,744	--	--
Central Bank	25	200,000	174,149	4,752,641	30	--
City Natl Bk & Tr Co	25	4,000,000	7,445,755	202,620,720	62	67
Columbia Natl Bank	100	500,000	860,334	30,323,372	200	--
Commerce Trust Co	20	9,000,000	20,583,616	441,451,745	52	54
Community State Bk	200,000	200,000	312,214	7,858,333	130	--
First National Bank	25	3,000,000	9,591,642	271,217,366	103	--
Grand Avenue Bank	20	250,000	470,652	9,922,047	61	67
Inter-State Natl Bank	20	2,000,000	3,082,333	72,200,715	y39	43
Kansas City Trust Co	100	200,000	301,426	9,153,431	140	160
Linwood State Bank	20	200,000	494,636	11,593,124	y25	--
Manufact & Mech Bk	100	100,000	244,550	8,738,277	200	--
Merchants Bank	25	350,000	539,977	16,073,122	50	--
Mercantile Bk & Tr	2.5	750,000	771,961	38,748,766	35	--
Missouri Bk & Tr Co	100	200,000	239,814	3,910,379	160	--
Natl Bk (The) No K C	100	100,000	524,158	10,452,888	150	--
Park National Bank	100	50,000	484,131	8,746,413	200	--
Peoples Bank	100	200,000	161,892	6,735,953	95	--
Plaza Bank of Comm	100	400,000	896,947	22,437,454	200	--
Produce Exch Bank	100	200,000	245,867	7,956,225	135	--
Southeast State Bk	100	300,000	567,713	11,008,113	200	--
South Side Bank	100	100,000	115,805	5,505,635	150	--
Traders Natl Bank	25	800,000	749,124	38,772,638	42	--
Union Natl Bank	10	1,500,000	2,666,347	62,461,623	22	--
University Bank	25	200,000	268,317	9,992,261	y50	--
Westport Bank	100	200,000	1,062,776	14,469,089	380	--
St. Joseph—						
American Natl Bank	100	500,000	844,107	28,076,699	--	--
First National Bank	100	500,000	1,095,494	31,568,094	225	--
First Trust Co	100	200,000	159,615	None	--	--
1st St Jos Sikyds Bk	100	250,000	366,908	11,131,178	--	--
Mechanics Bank	100	125,000	405,969	8,678,817	--	--
Tootle-Lacy Natl Bk	100	350,000	786,014	28,014,603	--	--
Empire Trust Co	100	200,000	592,176	10,507,739	--	--
Missouri Vall Tr Co	100	100,000	241,876	None	--	--
St. Louis—						
American Natl Bank	20	480,000	455,541	20,044,039	39	41
Baden Bank	20	500,000	364,940	15,234,341	38	--
Bank of St. Louis	20	12,000,000	4,104,382	101,230,522	†	--
Boatmen's Natl Bank	20	5,000,000	7,784,087	197,597,938	53	54
Bremen Bk & Tr Co	20	400,000	850,938	14,116,677	50	--
Cass Bank & Tr Co	20	400,000	841,490	26,950,310	43	--
First National Bank	20	14,000,000	24,271,886	544,237,778	54½	55½
Jefferson Bk & Tr Co	20	350,000	432,422	19,384,892	42	--
Jeff-Gravois Bank	30	720,000	1,080,104	26,193,690	72	--
Lemay Bank & Tr Co	50	50,000	402,503	10,400,221	--	--
Preferred	100	50,000	402,503	10,400,221	--	--
Manchester Bank	20	1,200,000	1,439,144	48,019,607	36	--
Manufacturers Bank & Trust Co	20	750,000	1,084,961	43,228,134	29½	--
Mercantile-Commerce Natl Bank	25	350,000	1,691,327	32,208,155	--	--
Mutual Bk & Tr Co	25	1,250,000	1,955,467	55,088,263	61	65
Northwestern Bank & Trust Co	20	500,000	973,517	18,612,608	54½	--
Plaza Bank (The)	20	200,000	443,150	12,434,656	21	--
Sec Natl Bk Sav & Tr	25	525,000	1,010,277	26,924,212	55	--
Southern Commercial & Savings Bank	20	250,000	568,940	24,599,366	70	75
South Side Natl Bank	20	500,000	913,718	27,300,497	45	--
Southwest Bk of St L	20	260,000	727,183	21,129,091	250	--
St Louis Co Natl Bk	20	1,000,000	1,353,549	60,625,271	61	65
Tower Gr Bk & Tr Co	20	1,000,000	4,016,611	70,699,976	65	--
United Bk & Tr Co	100	1,000,000	2,167,824	65,984,092	160	--
Chippewa Trust Co	20	200,000	255,455	12,442,980	20	--
Preferred	100	k225,000			60	--
Easton-Taylor Tr Co	100	k250,000	576,570	14,574,703	150	--
Lindell Trust Co	100	1,000,000	1,031,661	29,456,019	50	--
Mercantile Trust Co	20	20,625,000	24,427,228	574,486,078	50	51
Mound City Tr Co	20	400,000	676,644	21,009,049	22	--
North St Louis Tr Co	20	300,000	696,015	14,572,761	50	--
Webster Groves Trust	100	100,000	534,883	12,691,388	250	--
Springfield—						
Citizens Bank	100	400,000	790,089	18,403,398	--	--
Union Natl Bank	100	1,000,000	1,395,162	39,514,956	--	--
Southern Missouri Tr	100	200,000	650,522	11,109,888	--	--

MONTANA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital \$	Surplus & Profits \$	Gross Deposits \$	Bid Nominal Per Share	Ask Nominal Per Share
Billings—						
Midland Natl Bank	g100	300,000	517,159	26,788,005	--	--
Montana Natl Bank	25	275,000	456,384	16,373,953	--	--
Sec Tr & Savs Bank	100	500,000	1,083,795	32,378,032	--	--
Butte—						
First National Bank	100	300,000	858,986	17,402,417	No Recent Sales	--
Miners Natl Bank	100	100,000	230,900	5,267,138	--	--
Metals Bk & Tr Co	g	600,000	850,979	34,177,207	--	--
Great Falls—						
First Natl Bank of						
Great Falls	100	600,000	1,105,213	40,877,906	--	--
Great Falls Natl Bk	100	500,000	860,500	24,549,015	--	--
Montana Bank	100	300,000	514,000	15,942,000	--	--
Helena—						
First Natl Bk & Tr	g100	600,000	735,006	31,711,794	--	--
Union Bk & Tr Co	100	500,000	632,317	26,887,424	--	--

NEBRASKA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital \$	Surplus & Profits \$	Gross Deposits \$	Bid Nominal Per Share	Ask Nominal Per Share
Lincoln—						
Continental Natl Bk	25	750,000	1,265,101	34,566,960	58	60
First National Bank	20	1,650,000	2,095,099	60,724,883	50	52
Natl Bk of Commerce	20	1,000,000	1,203,080	48,986,961	y50	52
Omaha—						
Douglas County (The) Bank	100	100,000	378,083	9,582,538	--	--
First National Bank	20	3,000,000	4,357,263	100,398,568	50	--
Live Stock Natl Bk	100	1,500,000	2,457,262	74,595,877	160	--
North Side Bank	100	200,000	342,988	8,657,463	--	--
Omaha Natl Bank	20	5,000,000	8,844,726	191,671,997	47½	--
Packers' Natl Bank	100	200,000	311,638	11,727,421	130	--
South Omaha Sav Bk	25	75,000	200,012	2,289,506	--	--
Stock Yards Natl Bk	100	500,000	733,911	25,384,067	--	--
U S National Bank	100	2,000,000	3,041,485	94,681,578	--	--

NEVADA

National Banks Dec. 31

	Par	Capital \$	Surplus & Profits \$	Gross Deposits \$	Bid Nominal Per Share	Ask Nominal Per Share
Reno—						
First Natl Bk of Nev	100	3,000,000	6,477,457	165,027,544	--	--
Security National Bk	100	187,500	272,839	12,227,699	--	--

NEW HAMPSHIRE

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital \$	Surplus & Profits \$	Gross Deposits \$	Bid Nominal Per Share	Ask Nominal Per Share
Manchester—						
Amoskeag Natl Bank	100	200,000	1,557,784	19,476,747	--	--
Manchester Natl Bk	100	300,000	667,540	9,633,716	--	--
Merchants Natl Bank	100	200,000	783,108	12,400,085	--	--
Nashua—						
Indian Head Natl Bk	100	300,000	974,569	15,468,788	300	--
Nashua Trust Co	25	300,000	1,384,127	14,770,966	75	--
Second Nat of Nashua	100	400,000	1,305,725	15,345,495	185	190
Portsmouth—						
First National Bank	100	250,000	326,441	8,104,997	100	--
New Hamp Natl Bk	25	125,000	176,198	3,153,092	35	--

NEW JERSEY

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital \$	Surplus & Profits \$	Gross Deposits \$	Bid Nominal Per Share	Ask Nominal Per Share
Atlantic City—						
Broadwalk Natl Bank	100	1,300,000	2,601,981	53,042,478	150	175
Guarantee Bk & Tr	1	600,000	1,294,105	26,583,001	2½	3½
Asbury Park—						
Asbury Park Natl Bk & Trust Co	10	550,000	1,467,333	20,849,984	28	30
Asbury Park & Ocean Grove Bank	16%	600,000	748,177	17,304,019	28	30
Bayonne—						
Broadway Natl Bank	50	k200,000	205,219	10,356,415	--	--
Bridgeton—						
Bridgeton Natl Bank	100	200,000	270,406	5,764,451	100	101
Cumberland Natl Bk	100	400,000	847,595	13,542,098	128	130
Farm & Mer Natl Bk	20	200,000	331,313	6,402,070	28	30
Camden—						
First Camden Natl Bank & Trust Co	12½	2,000,000	2,947,431	82,223,882	20½	28½
Merchantville Natl Bank & Trust Co	10	150,000	243,782	7,482,431	24	--
Camden Trust Co	5	k3,500,000	5,145,953	116,001,985	19½	21½
Elizabeth—						
Elizabethport Bkg Co	20	300,000	505,529	26,155,910	47	51
National State Bank	25	800,000	2,202,230	49,611,298	57	61
Central Home Tr Co	20	450,000	621,753	20,334,134	39	42
Union County Tr Co	9.60	k2,165,000	1,156,484	52,776,926	17	18
Jersey City—						
First National Bank	25	3,000,000	4,192,255	111,882,784	36½	38½
Hudson Co Natl Bank	50	2,500,000	2,900,033	119,539,600	65	68
Bergen Tr Co J C	25	200,000	327,671	8,692,342	48	--
Commercial Tr N J	25	3,400,000	6,125,630	133,004,354	58	56
North Bergen Tr Co	50	200,000	310,685	6,452,797	60	--
Trust Co of N J						
Common	2½	600,000	7,023,533</			

NEW JERSEY

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
North & West Hudson—						
W Hudson Natl-Harrison-Commonwealth Tr Co...10	d774,000	505,321	21,946,269	6 1/2	7 1/2	
Weehawken Trust Co	d950,000	1,638,269	43,530,271	35	39	
Union City	400,000	675,000	20,581,200	20	23	
Hudson Tr Co Un City...8	d2,958,000	1,938,675	65,646,227	11	12 1/2	
Passaic—						
Bk of Passaic & Tr Co...25	d1,000,000	1,249,097	34,412,020			
Passaic-Clifton National Bank & Trust Co...12 1/2	3,000,000	4,743,712	121,541,863			
Paterson—						
First Natl Bank & Trust Co	3,750,000	9,599,044	193,872,296	62 1/2	64 1/2	
Haledon Natl Bank	175,000	335,064	7,490,469	75		
Prospect Pk Natl Bk	500,000	2,251,636	41,569,467	64	68	
Citizens Trust Co	750,000	565,342	19,103,871	27	30	
County Bk & Tr Co...25	1,500,000	5,504,275	82,436,253	76	79	
Broadway Bk & Tr...6 1/2	375,000	389,637	21,774,964	14	15	
Franklin Tr Co of Pat...10	300,000	445,477	11,307,959	15		
Plainfield—						
Plainfield Natl Bank	350,000	561,087	15,484,090			
Mid-City Trust Co	175,000	308,945	7,077,585			
Plainfield Trust Co	1,000,000	1,923,188	43,851,799			
State Trust Co	d390,000	451,505	17,366,291	48	50	
Toms River—						
First National Bank	780,000	1,548,777	27,921,417	66 1/2		
Trenton—						
Broad St Natl Bank	1,000,000	1,109,350	34,528,517	175		
First-Mech Natl Bank	2,000,000	4,357,074	110,014,743	30 1/2	32	
Prospect Natl Bank	100,000	262,758	7,806,198	30		
Security Natl Bank	400,000	384,182	10,891,963	v18		
Trenton Banking Co	1,500,000	2,557,374	38,962,091	38	40	
Trenton Trust Co	d1,107,698	2,304,124	66,957,690	30		
Woodbury—						
Farmers & Mechanics National Bank	100,000	980,489	8,715,673	60	64	
First Natl Bk & Tr Co...50	200,000	738,202	9,116,117			
Woodbury Trust Co	100,000	360,554	3,147,379			

NEW YORK

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Albany—						
Mech & Farmers Bk	500,000	1,402,880	9,265,271	30	33	
Natl Com Bk & Tr Co...20	3,000,000	8,932,605	158,137,277	51	54	
State Bank of Albany	4,269,000	10,971,222	223,211,069	26 1/2	28	
First Trust Co	d1,709,000	1,906,077	52,046,835	90		
Auburn—						
Natl Bk of Auburn	400,000	962,956	16,646,008			
Auburn Trust Co	600,000	742,935	20,595,700			
Binghamton—						
City National Bank	1,000,000	1,687,247	23,106,255		*50	
First National Bank	1,000,000	1,784,296	35,791,316			
Brooklyn—						
Bensonhurst Natl Bk	600,000	888,258	25,863,178			
Citizens Bk of Bklyn	d450,000	435,600	10,792,873			
Lafayette Natl Bank	900,000	2,010,309	53,801,447			
Peoples Natl Bank	500,000	827,786	11,492,605			
Kings Co Trust Co	500,000	8,467,024	45,006,401	157	163	
Buffalo—						
Adam Meldrum & Anderson State Bank	175,000	349,343	4,922,711			
Buffalo Indust Bank	a625,000	649,003	14,729,135	16 1/2	18	
First National Bank	900,000	1,100,460	30,629,579	23		
Liberty Bk of Buffalo	2,750,000	5,632,569	141,125,443	25 1/2	27 1/2	
Lincoln Natl Bank	220,000	320,000	6,858,636	30	33	
Mfrs & Trad Tr Co	d10,870,000	15,494,378	322,354,354	28 1/2	30 1/2	
Marine Trust Co of Western N Y	20	15,424,000	24,181,869	572,340,713	†	*31 1/2
Cohoes—						
Natl Bank of Cohoes	250,000	868,756	6,703,367	200		
Elmira—						
Chemung Can Tr Co	1,000,000	3,667,179	30,528,604	17 1/2	18	
Marine Midland Tr Co of Southern New York	2,000,000	5,083,280	103,343,748	†	*13 1/2	
Ithaca—						
First National Bank	250,000	877,546	17,158,467	31 1/2	32	
Tompkins Co Tr Co	1,000,000	1,208,563	26,162,810	37	39	
Jamestown—						
Bank of Jamestown	1,000,000	1,187,042	36,074,652	13		
Chautauqua Natl Bank & Trust Co	20	1,000,000	2,114,543	34,015,610		
The First Natl Bank	20	1,000,000	2,063,269	23,140,576	45	
Kingston—						
Natl Ulster County Bank of Kingston	250,000	305,426	3,740,951	12		
Rondout Natl Bank	150,000	261,825	4,624,058	150		
State of N Y Natl Bk	100	150,000	1,127,518	9,095,711	375	
Kingston Trust Co	100	250,000	1,400,000	13,123,376	300	
New York City—						
Amalg Bank of N Y	10	1,000,000	1,404,908	45,161,859		
Atlantic Bank of N Y	10	1,600,000				
Bank of N Y (The)	100	8,000,000	29,670,163	412,374,526	370	382
Bk of the Manhattan Co	10	27,500,000	67,266,269	1,298,606,987	34 1/2	36 1/2
Chase National Bank	15	111,000,000	271,321,382	5,062,087,049	43 1/2	45 1/2
First National Bank	100	30,000,000	112,342	579,882,884	382	394
Grace Natl Bk of N Y	10	4,000,000	4,980,286	117,771,112		
Hanover Bank (The)	20	27,000,000	122,220,580	1,656,719,012	84	87
Macy's Bank	100	400,000	533,047	5,344,607		
Industrial Bk of Com	d3,600,000	4,361,337	75,102,215	35	38	
Merch's Bk of N Y	25	d900,000	1,074,200	27,635,184		
National City Bank	20	150,000,000	242,966,329	5,538,214,433	48 1/2	50
Penn Exchange Bank	10	700,000	1,092,554	21,726,723		
Public Natl Bk & Tr	17 1/2	13,234,375	29,333,348	490,903,236	40 1/2	42
Schroder Bkg Corp	100	5,000,000	4,504,562	72,805,175		
Sterling Natl Bk & Tr	25	1,500,000	7,659,686	138,814,038	121	127
American Trust Co	10	1,250,000	582,008	21,027,923		

NEW YORK

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
New York City (Cont.)—						
Bk of Montreal Tr Co	100	1,000,000	739,636	204,358		
Bankers Trust Co	10	30,512,000	149,253,261	1,907,575,991	46 1/2	48
Belgian Amer Bk & Tr Co	50	2,300,000	1,301,364	39,530,322		
Bronx County Tr Co	50	1,820,000	2,101,640	63,476,648		
Brown Bros Harriman & Co.	2,000,000	2,000,000	12,325,284	203,026,084		
Chemical Bk & Tr Co	10	27,940,000	103,126,175	1,816,211,892	44 1/2	46 1/2
City Bank Farmers Trust Co	20	10,000,000	21,789,641	98,914,696		
Clinton Trust Co	10	1,100,000	1,098,086	30,730,269		
Colonial Trust Co	25	d2,300,000	k1,349,888	63,596,533		
Comm State Bk & Tr Co	d4,150,000	1,213,187	60,410,797	45 1/2	48	
Corn Ex Bk & Tr Co	20	15,000,000	36,388,443	774,712,761	61	62 1/2
Corporation Trust Co	100	500,000	483,890	131,366		
Empire Trust Co	50	5,000,000	6,998,452	138,454,718	133	138
Federation Bk & Tr Co	10	2,000,000	2,878,174	56,703,179	23 1/2	25 1/2
Fiduciary Trust Co	10	1,000,000	4,015,375	24,621,633	41	43 1/2
Guaranty Trust Co	20	100,000,000	290,884,015	2,520,952,093	62 1/2	64 1/2
Irving Trust Co	10	50,000,000	72,513,424	1,323,864,572	22 1/2	24 1/2
Manufacturers Tr Co	20	50,390,000	129,279,761	2,699,398,711	64 1/2	66 1/2
Marine Midland Tr Co	115	9,000,000	22,354,517	458,719,376	†	*13 1/2
J P Morgan & Co Inc	100	25,000,000	43,633,263	687,570,699	253	261
New York Trust Co	25	15,000,000	59,352,161	678,684,363	109	112
Savings Banks Tr Co	200	d23,873,000	16,886,000	323,391,000		
Schroder Trust Co	100	1,000,000	3,402,743	63,150,798		
Trade Bk & Tr Co	10	2,750,000	2,611,257	74,423,363	15 1/2	17 1/2
Trust Co of Nor Am	100	500,000	1,225,000	16,510,646		
Underwriters Tr Co	100	1,000,000	2,169,533	39,273,538		
U S Trust Co of N Y	100	10,000,000	21,653,686	150,970,570	276	286
Jamaica, L. I.—						
Jamaica Natl Bank	100	610,500	1,087,731	29,538,773		
Rochester—						
Central Trust Co	20	d3,146,000	2,501,423	61,886,706	36 1/2	38 1/2
Genesee Valley Tr Co	25	2,200,000	2,422,476	51,413,398	42	45
Lincoln Rochester Trust Co	20	8,000,000	13,300,000	293,796,003	53	56
Security Trust Co	25	2,860,000	5,368,461	91,461,582	51 1/2	54 1/2
Union Trust Co	130	3,000,000	4,487,334	117,164,380		
Schenectady—						
Mohawk Natl Bank	25	500,000	670,785	18,474,965		
Citizens Trust Co	25	600,000	k1,150,701	22,988,468		
Schenectady Trust Co	100	1,800,000	2,713,740	75,881,645		*210
Syracuse—						
Lincoln Natl Bk & Tr	10	1,500,000	3,750,269	79,191,316	26 1/2	29 1/2
Merch Natl Bk & Tr	10	1,200,000	2,651,786	56,728,346	29	32
First Trust & Dep Co	3	d3,282,948	3,519,871	117,190,902	9 1/2	10 1/2
Marine Midland Tr Co of Central N Y	10	2,550,000	4,330,805	95,903,069	24	
Troy—						
Manufacturer Natl Bk	125	1,500,000	2,521,365	41,945,588		
National City Bank	5	600,000	2,976,928	34,506,720	v16	
Union Natl Bank	16 1/2	500,000	1,129,488	17,335,868	28	
Utica— </						

PENNSYLVANIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Philadelphia (Cont.)—						
Penn Co for Bkg & Trs	10	13,600,000	34,359,063	740,840,522	43%	44
Penn Wh'g & S D	100	750,000	1,305,791	1,727,060	92½	—
Provident Trust	20	3,200,000	14,269,891	153,429,134	97	102
Sensitly Bk & Tr Co	50	125,000	171,439	4,481,445	34	—
Pittsburgh—						
Allegheny Valley Bk	50	200,000	310,000	8,945,426	75	—
Dollar Savings Bank	(†)	—	8,509,454	113,487,139	—	—
Brookline Sav & Tr Co	50	450,000	1,214,158	15,780,437	40	—
Hazelwood Bk (The)	10	200,000	629,150	6,375,623	18	—
Hill Top Bank	50	200,000	772,390	5,441,667	100	—
Homewood Bank at						
Pittsburgh						
Pittsburgh	50	100,000	203,135	3,514,857	75	—
Iron & Glass Sav	100	200,000	1,092,060	10,043,195	225	—
Mellon Natl B & T Co	25	260,100,000	168,615,149	1579,777,710	88½	91½
North Side Dep Bank	40	200,000	616,348	9,041,732	45	—
Peoples First Natl Bk						
& Trust Co						
& Trust Co	20	16,000,000	25,412,273	494,013,888	45½	47½
Sheraden Bank	50	50,000	465,271	5,275,326	225	—
St Clair Deposit Bk	10	200,000	477,469	6,077,093	15	—
Union National Bank	100	2,000,000	7,527,146	90,993,410	312	—
Allegheny Trust Co	100	700,000	864,237	9,896,211	145	—
Colonial Trust Co	100	3,000,000	6,910,697	128,928,505	240	260
Com'wealth Trust Co	100	1,500,000	3,801,397	86,230,781	213	—
Fidelity Trust Co	25	3,500,000	14,441,808	70,082,113	138	142
Potter Bank and Tr Co	5	1,000,000	2,185,433	41,679,069	15	16
Provident Trust Co	100	150,000	208,132	6,005,881	72	—
South Hills Trust Co	100	1,250,000	590,803	4,506,182	150	—
Washington Trust Co	50	1,250,000	2,934,748	26,835,314	90	—
West End Bank	10	200,000	254,183	6,076,755	17	—
William Penn Bank of						
Commerce						
Commerce	20	200,000	565,580	12,161,038	55	—
Reading—						
Berks Co Trust Co	5	2,750,000	4,941,881	101,306,980	20½	21
City Bank & Tr Co	10	450,000	1,468,120	21,057,842	38	40
Reading Trust Co	10	1,170,300	3,582,375	45,615,094	36	38
Scranton—						
E Scranton State Bk	25	200,000	358,866	4,269,754	28	—
First National Bank	18	4,500,000	6,229,889	108,243,648	35½	37½
Green Ridge Bank	50	200,000	477,607	4,923,528	128	131
North Serant Bk & Tr	15	300,000	941,068	7,284,814	41	—
Scranton Natl Bank	50	200,000	541,938	10,585,588	110	—
South Side Bk & Tr	25	400,000	865,406	9,474,535	50	—
Third Natl Bk & Tr	25	1,000,000	2,006,146	34,918,599	58	—
West Side Bank	25	250,000	698,807	5,472,784	63	—
Wilkes-Barre						
First National Bank	20	750,000	1,825,949	16,979,612	47	50
Hanover National Bk	40	200,000	504,039	7,278,718	80	84
Miners National Bk	50	2,500,000	4,982,804	58,690,607	145	155
Second Natl Bank	100	1,000,000	2,697,282	31,304,568	265	275
W-B Dep & Sava Bk	25	500,000	804,871	11,828,403	56	60
Wyoming Natl Bank	10	750,000	1,252,984	23,361,990	27	30
Williamsport—						
First National Bank	10	250,000	580,010	10,298,313	—	—
Williamsport Natl Bk	20	250,000	965,137	17,940,483	—	—
West Branch Bk & Tr	10	225,000	1,160,001	18,542,415	32	—
York—						
Drov & Mech Natl Bk	10	500,000	855,496	12,912,212	21	22½
First National Bank	10	500,000	1,910,000	33,816,450	33½	35½
Indust N B West York	10	125,000	e352,148	6,561,018	29	—
Western Natl Bank	10	540,000	1,352,162	19,931,865	27½	28½
York County Natl Bk	20	600,000	2,024,308	21,161,505	60	—
York Natl Bk & Tr	10	1,000,000	2,308,402	37,799,019	31%	33½
York Trust Co	10	1,000,000	2,263,883	27,371,100	29	30½

RHODE ISLAND

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Newport—						
Newport Natl Bank	20	230,000	223,321	4,903,070	—	—
Providence—						
Columbus Natl Bank	10	700,000	486,257	14,115,509	14%	—
Citizens Trust Co	50	350,000	e466,215	10,648,322	90	—
Industrial Natl Bank	20	u10,500,000	25,000,036	438,040,528	55	57
Plantat's Bk of R I	20	525,000	596,500	18,538,894	41½	—
Rhode Is Hosp Tr Co	50	5,000,000	14,610,485	263,874,497	171	181

SOUTH CAROLINA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Charleston—						
Citiz & Sou Natl Bk	g100	a1,875,000	3,827,333	102,951,538	34	36
Carolina Sav Bank	100	200,000	682,891	11,818,922	253	—
South Caro Natl Bk	100	2,500,000	5,235,257	193,740,184	53	54½
Columbia—						
First Natl Bk of So Car	10	700,000	1,018,930	28,122,044	—	—
Lower Main St Bank	25	35,000	1,089,839	5,050,700	—	—
Greenville—						
First National Bank	20	500,000	1,893,900	30,950,824	103	105
Peoples Natl Bank	10	400,000	1,542,285	28,007,370	52½	55
Spartanburg—						
Commercial Natl Bk	20	600,000	768,767	24,251,906	—	—

SOUTH DAKOTA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Sioux Falls—						
First National Bank	100	300,000	1,329,975	27,246,251	350	—
Natl Bank of So Dak	p100	500,000	580,733	21,824,382	—	—
Northw't Sec Natl Bk	f100	500,000	1,904,650	50,624,133	—	—
Sioux Valley Bank	—	57,300	d 129,903	4,913,887	—	—
Union Savings Bank	100	150,000	344,531	9,522,447	—	—

TENNESSEE

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Chattanooga—						
Amer Natl Bk & Tr	20	2,000,000	3,237,008	80,862,083	50	55
Hamilton Natl Bank	100	2,500,000	6,816,550	143,325,326	240	250
Knoxville—						
Bank of Knoxville	100	200,000	466,652	10,611,281	—	—
Comm'l National Bk	6.25	500,000	868,702	14,642,805	—	—
Hamilton Natl Bank	100	2,000,000	4,291,007	109,294,296	275	285
Park National Bank	100	1,000,000	3,054,132	63,546,718	—	—
Memphis—						
Comm & Indust Bank	100	500,000	538,554	13,888,311	—	—
First National Bank	20	4,000,000	10,202,006	218,870,845	66½	68
Natl Bk of Commerce	100	1,250,000	5,791,869	104,688,859	43%	45
State Savings Bank	100	100,000	214,445	3,387,430	200	210
Tri-State Bk of Mem	100	200,000	116,319	1,947,180	95	110
Memphis Bk & Tr Co	10	500,000	49,499	5,242,639	—	—
Union Planters Natl	—	—	—	—	—	—
Bank of Memphis	10	6,000,000	15,308,005	299,763,571	40	41½
Nashville—						
Broadway Natl Bank	20	500,000	1,157,246	16,820,187	71	—
Commerce Union Bk	100	2,000,000	3,313,878	104,918,995	34½	36½
First Amer Natl Bk	10	5,000,000	7,539,585	209,947,491	27	28½
Nashville Trust Co	100	1,633,300	1,071,032	20,313,883	100	—
Third National Bank	100	3,000,000	6,145,259	155,725,149	325	345

TEXAS

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Austin—						
American Natl Bank	20	2,000,000	2,700,000	47,332,224	50	53
Austin Natl Bank	25	750,000	1,814,705	53,934,542	93	—
Capital Natl Bank	10	1,500,000	2,289,744	42,398,706	36	37
Fidelity State Bank	25	200,000	241,466	7,132,671	70	75
Texas State Bank	25	200,000	140,386	5,374,928	52	55
Beaumont—						
American Natl Bank	100	1,000,000	1,836,178	54,277,479	—	—
First National Bank	100	1,000,000	1,568,791	53,222,212	—	—
Secur St Bk & Trust	100	300,000	574,247	14,577,194	—	—
Dallas—						
American Natl Bk of	—	—	—	—	—	—
Oak Cliff	20	200,000	390,109	10,267,871	70	—
City State Bank	100	100,000	e132,434	1,749,592	150	—
Dallas National Bank	20	2,500,000	3,753,472	100,129,317	58	—
Empire State Bank	20	750,000	514,792	15,768,008	32½	35
Fair Park Natl Bank	20	s200,000	169,000	6,959,117	35	—
First National Bank	10	15,000,000	19,897,108	601,513,551	28	29
Grand Ave State Bank	20	200,000	344,040	11,461,877	45	—
Greenville Av State Bk	20	s225,000	229,693	8,908,621	35	—
Grove State Bank	20	100,000	118,129	3,868,406	45	—
Highland Park St Bk	20	s300,000	344,016	19,812,486	45	—
Hillcrest State Bank	20	200,000	547,603	17,315,344	90	—
Lakewood State Bank	20	s100,000	217,949	7,850,950	55	—
Love Field State Bank	10	250,000	266,226	5,577,219	29	—
Mercantile Natl Bank	20	7,500,000	11,819,33			

TEXAS

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Houston (Cont)—						
Houston Natl Bank		\$1,500,000	1,710,340	53,938,487	v21	23 1/2
Second Natl Bank	20	7,500,000	11,533,156	270,144,036	45	—
Natl Bank of Comm	20	7,000,000	13,264,567	322,011,064	80	84
North Side State Bk	20	175,000	172,291	6,536,786	40	—
South Main State Bk	20	400,000	c477,068	20,059,486	62	—
Tex Natl Bk of Houston	20	5,000,000	6,350,000	212,642,723	70	74
Houston Bank & Tr	100	1,000,000	1,053,504	17,990,499	200	—
Port Arthur—						
First National Bank	20	700,000	800,000	25,222,490	—	47.71
Merchants Natl Bank	50	500,000	789,406	22,480,019	—	—
San Antonio—						
Alamo National Bank	2	2,000,000	2,647,448	72,274,927	48	—
Bexar Co Natl Bank	50	500,000	639,733	26,481,506	75	—
First N B of San Ant	100	500,000	634,648	16,867,312	122 1/2	—
Frost National Bank	100	1,200,000	5,264,706	145,437,417	—	*490
Gross National Bank	100	600,000	767,810	26,183,466	212 1/2	—
Natl Bk of Commerce	20	2,000,000	4,391,623	123,613,691	73	75
National Bank of Fort						
Sam Houston	100	300,000	929,908	25,631,120	700	—
Union State Bank	100	75,000	117,128	4,351,059	250	—
Waco—						
Citizens Natl Bank	10	750,000	1,889,998	54,214,113	34	35
First National Bank	10	1,000,000	1,716,560	45,548,801	24 1/2	25 1/2
National City Bank	20	200,000	251,698	10,102,209	42	45

UTAH

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Ogden—						
Commercial Secur Bk	25	500,000	1,215,947	28,180,586	—	—
First Security Bank of Utah N A	25	4,000,000	6,980,000	174,866,809	—	—
First Security Corp	2 1/2	2,612,408	c4,376,828	y15,322,494	23 1/2	24
Salt Lake City—						
Continental Bk & Tr Co	10	1,800,000	803,634	61,502,231	15 1/2	16 1/2
First Natl Bk of SLC	25	750,000	2,648,994	104,026,914	115	120
Zion's Sav Bk & Tr Co	50	1,500,000	2,800,019	41,424,233	165	168
Utah Sav & Trust Co	100	300,000	1,125,265	21,125,513	255	265
Walker Bank & Tr Co	25	1,500,000	3,872,857	103,613,422	95	98

VERMONT

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Barre—						
Granite Savs Bk & Tr	100	300,000	772,867	14,012,220	—	—
People's Nat'l Bank	100	300,000	611,740	9,097,403	v120	130
Barre Trust Co	100	161,250	190,202	2,926,856	—	—
Burlington—						
Chittenden Trust Co	20	650,000	879,732	16,376,455	—	—
Howard Natl Bk & Tr	100	1,200,000	1,376,473	21,852,342	—	—
Merchants Natl Bank	40	150,000	224,403	3,233,047	—	—
Montpelier—						
Capital Sav Bk & Tr	1	u182,000	221,782	4,883,392	—	—
First National Bank	100	150,000	374,222	4,869,460	—	—
Montpelier Natl Bk	20	100,000	379,986	6,791,077	32	34
Montp'r Sav Bk & Tr	1	200,000	368,976	5,730,165	—	—
Rutland—						
Killington Bk & Tr Co	10	400,000	915,524	11,790,974	16 1/2	17 1/2
Rutland Co Natl Bk	100	200,000	f 456,628	8,898,386	150	160

VIRGINIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Lynchburg—						
First National Bank	25	1,000,000	923,220	20,251,688	50	53
Lynchburg Natl Bk & Trust Co	20	600,000	1,116,353	19,492,249	66	67 1/2
People's Natl Bank & Trust Co						
People's Natl Bank & Trust Co	20	500,000	896,185	16,547,513	40	43
Depositors Bank	5	100,000	162,530	1,594,307	10	11
Com'l Trust & Sav Bank	5	100,000	167,260	1,457,472	11	12
Lynchburg Tr & S Bk	25	300,000	652,984	7,533,609	87 1/2	—
Norfolk—						
Merch & Planters Bk	20	500,000	1,178,791	18,890,198	65	—
Natl Bk of Commerce	20	2,500,000	5,867,725	149,615,911	64	—
Seaboard Citz Natl Bk	25	1,500,000	3,630,837	61,265,428	73	—
Southern Bk of Norfolk	10	600,000	1,348,757	22,988,718	25 1/2	—
Petersburg—						
Citizens Natl Bank	10	500,000	533,818	13,683,127	—	—
Petersburg Sav & Am Tr	10	295,000	404,329	12,048,206	—	—
Portsmouth—						
American Natl Bank	50	250,000	1,114,177	24,839,348	180	200
Citizens Trust Co	100	250,000	295,576	5,582,378	180	200
Merch & Farmers Bk	10	250,000	588,764	12,030,507	v25	30
Richmond—						
Bank of Comm & Tr	20	1,000,000	1,656,502	31,031,846	50	52
Bank of Va (The)	10	3,600,000	4,866,748	90,242,493	20	20 1/2
Central National Bk	20	1,750,000	3,900,513	81,594,624	66	—
Consol Bk & Tr Co	10	100,000	188,269	3,719,405	—	—
First & Mer Natl Bk	20	3,000,000	8,724,724	179,430,765	72	—
Mech & Mer Bank	20	300,000	443,392	11,018,576	44 1/2	—
State-Plant Bk & Tr	12 1/2	2,000,000	7,085,501	153,788,677	54	56
Savs Bank & Tr Co	12 1/2	300,000	759,206	9,209,049	44	—
Southern Bk & Tr Co	15	600,000	1,450,000	25,004,995	42 1/2	—
Virginia Trust Co	50	1,000,000	1,317,183	14,920,453	71 1/2	—
Roanoke—						
Colonial-Amer Natl Bk	10	1,000,000	2,069,288	30,711,411	29 1/2	31
First Natl Exch Bank	20	2,000,000	3,866,329	80,464,645	—	—
Mountain Trust Bk	10	1,000,000	1,073,517	26,344,123	70	—

WASHINGTON

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Seattle—						
Marine Bancorp	no par	9,041,450	4,157,851	—	56 1/2	58 3/4
Natl Bk of Commerce	60	6,000,000	16,694,203	426,333,187	f—	—
Pacific Natl Bank	100	3,000,000	5,120,991	86,043,909	255	—
Peoples N Bk of Wash	20	3,000,000	6,170,970	142,221,857	47	—
Seattle-First Natl Bk	20	14,000,000	35,249,525	710,933,126	75 1/2	78
University Natl Bank	20	750,000	1,432,213	26,699,277	—	—
West Seattle Natl Bk	20	100,000	85,474	3,342,224	—	—
Seattle Tr & Sav Bk	50	800,000	1,535,036	37,802,271	89	93

WASHINGTON

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Spokane—						
First Natl Bk in Spok	100	500,000	1,027,536	231,581,331	90	92
Old Natl Bk of Spok	100	2,500,000	3,754,760	127,893,968	t—	—
Old National Corp	10	2,894,490	1,069,696	—	14 1/2	15 1/2
Washington Trust Bk	100	1,000,000	2,851,882	34,569,372	—	—
Tacoma—						
Natl Bank of Wash	12 1/2	1,875,000	6,997,144	121,488,376	55	59
Puget Sound Natl Bk	25	1,500,000	2,558,002	57,494,470	54	56

WEST VIRGINIA

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Charleston—						
Bank of West Virginia	25	200,000	134,763	4,158,274	—	*100
Charleston Natl Bk	25	1,500,000	4,505,529	74,968,544	—	*52
Kanawha Bkg & Tr	100	500,000	1,174,924	21,078,054	—	*200
Kanawha Valley Bk	100	1,500,000	5,050,462	77,529,818	—	*175
Natl Bk of Commerce	100	300,000	1,340,592	18,467,395	—	*115
Huntington—						
First Hunting'n Natl	12 1/2	1,000,000	2,428,053	67,941,388	50	—
Twentieth Street Bank	25	500,000	c660,362	15,182,470	40	60
Guaranty Bk & Tr Co	50	400,000	495,125	12,714,276	86	—
Wheeling—						
Half Dollar Tr & Sav Bank	25	400,000	474,120	8,289,667	—	*60
Natl Bank of W Va	100	500,000	981,770	12,397,193	—	*57
So Wheeling Bk & Tr	100	100,000	497,923	6,060,677	—	*310
Security Trust Co	25	600,000	1,058,102	11,490,931	—	*58
Wheeling Dollar Savgs & Trust Co	25	1,800,000	4,933,944	38,669,730	—	*77

WISCONSIN

National Banks Dec. 31—State Institutions Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
La Crosse—						
Batavian Natl Bank	10	250,000	730,740	13,020,120	—	*40
Exchange State Bank	100	125,000	242,415	4,265,783	—	—
Natl Bk of La Crosse	100	400,000	946,429	21,522,013	—	—
State Bk of La Crosse	100	150,000	470,434	10,545,942	—	—
Milwaukee—						
American State Bank	20	600,000	841,968	28,132,260	48	53
Bay View State Bank	40	123,000	153,615	7,294,039	—	—
City Bank & Tr Co	100	500,000	1,019,353	22,845,130	125	150
First Wise Natl Bank	1	10,000,000	24,802,301	593,446,414	38	33
Holton Street State Bk	20	150,000	318,287	9,152,981	—	—
Home Savings Bank	20	200,000	1,207,156	21,512,177	50	60
Kilbourn State Bank	20	100,000	427,675	10,324,481	—	—
Layton Park						